تصوير ابو عبدالرحمن الكردي

ڕۆمان

ENDESE

بەختیار عەلی

دواهەمین هەناری دونیا

چاپی شەشەم

لتحميل أنواع الكتب راجع: (منتدى اقرأ الثقافي)

بو دابه زاندنی جوره ها کتیب سه ردانی: (منتدى اقرأ الثقافي)

برای دانلود کتابها مختلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

www. iqra.ahlamontada.com

دواهەمین هەناری دونیا

ENDESE

ئەندێشە بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە

به‌ختیار عه‌لی

ناوەندی ڕۆشنبیریی و هونەریی ئەندێشە
بەڕێوەبەری چاپ و بڵاوكردنەوە: **سیروان مەحمود**
بەڕێوەبەری هونەری: **باسم ڕەسام**

ناوی کتێب: دواهەمین هەناری دونیا
ناوی نووسەر: بەختیار عەلی
بابەت: ڕۆمان
دیزاینی تێکست: دانا حەسەن
نۆبەتی چاپ: شەشەم ٢٠١٥
"تەنیا ئەو چاپانە ئەژمارکراون کە بە سەرپەرشتی نووسەر بوون"
چاپخانە: پەنجەرە
تیراژ: (١٠٠٠) دانە
نرخ: (١٢٠٠٠) دینار
ژمارەی سپاردن: لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان
ژمارە (١٩٦٩)ی ساڵی (٢٠١٢)ی پێدراوە.

ISBN: 978-1-63068-958-2

مافی ئەم بەرهەمە پارێزراوە. بەبێ ڕەزامەندی نووسەر، هیچ کەس و کتێبخانە و چاپخانەیەك لە ناوەوەی وڵات و دەرەوەیدا مافی کۆپیکردن یان لە چاپدانەوە ئەم کتێبەی نییە. هەروەها کەس مافی ئەوەی نییە بێ ڕەزامەندی نووسەر ئەم بەرهەمە یان بەشێکی بخاتە سەر تۆڕی ئینتەرنێت یان لە شێوەی CD و کتێبی خوێنراوەدا بۆ مەبەستی بازرگانی تۆماربیکات. بە پێچەوانەشەوە ڕوو بە ڕووی بەرپرسیارێتی یاسایی دەبێتەوە.

ناوەندی ڕۆشنبیریی و هونەریی ئەندێشە/ئەندێشە بۆ چاپ و بڵاوکردنەوە
سلێمانی-شەقامی مەولەوی-تەلاری سیروانی نوێ-نهۆمی چوارەم
www.endeshe.org●andesha.library@yahoo.com
http//www.facebook.com/Andeshacenter
07501026400

١

من لەبەربەیانی یەکەمەوە زانیم کە دیلیکردوم. لەکۆشکێکدا، لەناو جەنگەڵ و دارستانێکی نادیاردا، ئەو پێیگوتم لەدەرەوە دەردێکی کوشندەی وەک تاعوون بڵاوبۆتەوە. کە درۆیدەکرد باڵندەکان هەموو دەفڕین. لەمنداڵییەوە وابوو، هەر کاتێک درۆیبکردایە، شتێکی دیکە ڕوویدەدا، یان باران دەباری، یان درەختەکان دەکەوتن، یان باڵندەکان بەپۆل بەسەرسەرماندا دەفڕین. من لەکۆشکێکی گەورەدا دیلبووم، کتێبی زۆری بۆ هێنام و گووتی بیانخوێنەوە. من پێمگووت «لێمگەڕێ بڕۆمەدەرێ». گووتی«سەرتاپای دونیا نەخۆشییە، موزەفەری سوبحەدەم، لێرەدا لەم دونیا جوانەدا دانیشە، ئەمە ئەو کۆشکەیە کەمن بۆ خۆمم دروستکرد... بۆ خۆم و فریشتەکانم... بۆ خۆم و شەیتانەکانم... لێرەدا دانیشە و ئارامبگرە... فریشتەکانی منیش بۆ تۆ و شەیتانەکانی منیش بۆ تۆ... دەرەوە تاعوونە و دەبێت تۆ بەدووربیت... دوور، تێدەگەیت، تۆ دەبێت لەتاعوونەکان بەدووربیت». من لەوێ دووربووم لەتاعوون. لەمنداڵییەوە وابووین، ئەو شتەکانی خۆی بۆ من جێدەهێشت و من شتەکانی خۆم بۆ ئەو. «یاقوبی سنەوبەر» ئەو پیاوەی کاتێک سەیری ئاسمان دەکات شتێک ڕوودەدات، هەورێکی ناکاو دروستدەبێت، نەیزەکێک دەکشێت، نورێک توندتر لەخێرایی خۆی دێتە دڵمانەوە یان شەوێک زووتر لەوادەی خۆی دادێت. لەگەڵ ئەودا سروشت هەرگیز وەک خۆی نەبوو،

من گەلەک لەگەڵیدا بەڕێگادا ڕۆیشتووم، ئەو لەگەڵ ڕێگاوبان و هەموو شتەکاندا سیحربازێکی گەورەبوو، دەیتوانی چەندین شەو و ڕۆژ بەڕێگاکاندا ڕامانکێشێت بێئەوەی هەست بەبرسێتی بکەین. من تاکە هاوڕێی دێرینەی بووم... لەمنداڵییەوە دەمناسی، ئەوانەی تر کە لەگەڵماندا شەڕیاندەکرد گەنجبوون، دواتر نیوەیان دەبنە دوژمنی و نیوەیان دەبنە نۆکەری. نازانم چیرۆکی من و یاقوب کەی دەستپێدەکات... بیستویەک ساڵ زیندان جگە لەکەمێک یادەوەری زیاتر هیچی بۆ نەهێشتوومەوە. بیستویەک ساڵ زیندان منی کرد بەکۆیلەیەکی تەواو... لەو بیستویەک ساڵەدا ئەو تاکە کەسێک بوو نامەی بۆ دەناردم، لەکاغەزێکی چکۆلانەدا دەینوسی «کەهاتیتەدەرەوە سەردەمێکی تر دەبێت، تۆ لەخۆشترین کۆشکی دونیادا دەژی». ساڵ دوای ساڵ ئەو ئەو نامەیەی بۆدەناردم، ناوی خۆی نەدەنوسی یان دەینوسی دۆستێک کە غەریبیتدەکات یان لەبنەوە وەک جاران وێنەی باڵندەیەکی دروستدەکرد. من ساڵ بە ساڵ بەدەستوخەتیدا هەستم بەشتێک دەکرد، هەستم بەگۆڕانێکی هێمن و لەسەرەخۆ دەکرد. لەماوەی ئەو بیستویەک ساڵەدا هیچ شتێکم لەدەرەوە بۆ نەهاتبوو دونیای پێبخوێنمەوە، ئەو نوسراوانەی ئەو نەبێت. ئەو نامە بچوکانە تاکە ڕێگای من بوون بۆ تێگەیشتن لەگۆڕانکارییەکانی دونیا. بیستویەک ساڵ لەسەریەک ئەو ڕستەیەی بۆ دەنوسیمەوە، بیستویەک ساڵ لەسەریەک من یەک ڕستەم لەدەرەوە بۆ دەهات، بەڵام بۆمن هەرجارە و مانایەکی هەبوو، لەخوێندنەوەی دەستوخەتەکەیدا گۆڕانکارییەکانی ڕۆحی یاقوبیشم دەبینی.

یاقوبی سنەوبەر پیاوێک بوو پڕلەفەنتازیا. شەوی یەکەمم لەو کۆشکەدا ساردو بێدەنگ و ترسناک بوو. بیستویەک ساڵم بەتەنیا بردبووەسەر. بیستویەک ساڵ بێدەنگ بووبووم، لەو بیستویەک ساڵەدا ڕەنجێکی گەورەم دابوو زمانم بیرنەچێتەوە، نا زمانم بیرنەچووەوە، بەڵام

لەو ساڵە دوورودرێژانەی زینداندا کاتی ئەوەم هەبوو جۆرە زمانێکی تر دروستبکەم، زمانێکی شیعرئاسا. کەهاتمەدەرێ دەمتوانی هەموو شتێک بڵێم، بەڵام بەجۆرێکی دیکە، بەجۆرێک هەندێ جار تێمنەدەگەیشتن. کاتێک هاتمەدەرێ بۆنی سەحرام لێدەهات... هەموو سەحرایەک بۆنێکی خۆی هەیە، ئەوانە زیاتر هەستی پێدەکەن کەتەمەنێکی درێژ لەگەڵیدا دەژین. من بۆنی ئەو بیابانەم لێدەهات، تاکە جارێک منیان دەرهێنا، ئەو جارەبوو کە ویستیان لەگەڵ دیلێکی دەوڵەتدا بمگۆڕنەوە، بەڵام سەرینەگرت، پاش دەڕۆژ لە زیندانێکی دیکە دووبارە هێنامیانەوە بۆ بیابان. بیستویەک ساڵ من گوێم لە لم دەگرت. زیندانەکەم ژوورێک بوو دوور لەهەموو دونیا، یەک ژووری بچوک لەناوەڕاستی دەریایەکدا لەلم... یەک ژووری بچوک لەناو ئابڵۆقەی ئاسمان و بیاباندا. ڕۆژگارێک بەترسناکترین دیلی هەموو نیشتیمانیان دادەنام، جودا لەدونیا، لەو سەری ئەوسەری وڵات، لە شوێنێکدا کە خوداش مرۆڤ لەیاددەکات، لەجێگایەکدا ژیان تەواودەبێت و مەرگ دەست پێدەکات، جێگایەک ڕەنگی ئەستێرەیەکی خاڵی هەبوو... جێیانهێشتم. لەماوەی بیستویەک ساڵدا فێربووم قسەلەگەڵ لمدا بکەم. سەیرتان لێنەیەت گەر بڵێم بیابان پڕە لە دەنگ، بەڵام مرۆڤ تەواو فێرنابێت ئەو دەنگانە جیابکاتەوە. من بیستویەک ساڵ گوێم لەبیابان دەگرت و هیرۆگلیڤیای ئەو دەنگەجیاوازانەم شیدەکردەوە... گەر بیستویەک ساڵ لەژوورێکدا بیت لەبیابان فێردەبیت ژیانی خۆت چۆن پڕبکەیتەوە، چۆن ئیش بۆ خۆت بدۆزیتەوە. گرنگترین شت ئەوەیە بتوانیت بیر لەزەمەن نەکەیتەوە، هەر کاتێک توانیت بیر لەتێپەڕینی کات نەکەیتەوە دەتوانیت بیر لەشوێنەکانیش نەکەیتەوە، ئەوەی پیاوێکی دیل دەکوژێت بیرکردنەوەی بەردەوامە لەکات و شوێنەکانی تر. تا ساڵی حەوتەم ڕۆژ بەڕۆژ دەمژمارد، بەڵام مرۆڤ بەیانییەک لەخەو هەڵدەستیت و سەیردەکات لە ناکاو

هەموو شتێکی لێتێکچووە... سەرەتا چرکە بە چرکە هەموو شتێک حیسابدەکەیت، بەڵام ڕۆژێک لەخەو هەڵدەستیت و سەیردەکەیت هەموو شتەکانت تێکەڵکردووە. نازانیت ساڵێکە یان سەدەیەکە تۆ لەوێیت، نازانیت وێنەی دونیا لەدەورەوە چۆنە. ترسناکترین شت ئەوەیە کە بزانیت یەکێک چاوەڕوانتدەکات، کەدڵنیابوویت کەس چاوەڕوانت ناکات و تۆ لەبیر دونیا چوویتەتەوە، ئیدی دەکەویتە بیرکردنەوە لەخۆت، دوای بیستویەک ساڵ ژیان لەسەحرادا لم تەنیا شتێکە بتوانیت بیری لێبکەیتەوە. هەندێ شەو گوێت لەناوی خۆتە کە سەحرا دەیخوێنێتەوە و بانگتدەکات، هەمیشە شەوان یان دەمەو ئێواران هەستمدەکرد بیابان بانگمدەکات، بەڵام گرفتی هەرە گەورە ئەوەیە نازانیت چی وەڵامبدەیتەوە. من خێوەکانی بیابانم بینی، ئەو تارماییانەم بینی کە لە لم دروستبووبوون، ڕەشەبا دروستیدەکردن و بڵاویدەکردنەوە. زۆری دەوێت تا فێردەبیت لەگەڵ لمدا قسەبکەیت. لەو بیستویەک ساڵەدا فێردەبیت کەهونەری قسەکردن لەگەڵ لمدا شێوەیەکی ترە... قسەکردن لەگەڵ لمدا ئەوەیەکە هەرگیز چاوەڕوانی وەڵامەکانت نەکەیتەوە، قسەبکەیت و گوێ لەسەداکەی بگریت، سەدایەک وەک خۆڵ زەوی دەپیات و دەبێت بەژێر باری هەزاران سەدای ترەوە.

مانگی جارێک بواریاندەدام بچمە سەحراوە، پاسەوانێکیان دەهێناو من لەگەڵیدا چەند سەد مەترێک بەسەر لمەکاندا دەڕۆیشتم، ئەو ڕۆژانە خۆشترین ڕۆژانی ژیانم بوون... هەمیشە لە هەفتەیەک لەوەوبەرەوە خۆم بۆ ئامادەدەکرد، کە پێمدەخستە سەر لمەکان دڵم دەفڕی... بیستویەک ساڵ من لە لم زیاتر هیچ هاوڕێیەکی ترم نەبوو... کەپێمدەخستە ناو لمەکەوە هەستم بەژیان دەکرد، هەستم بەزەوی دەکرد، هەستم بەو لایەنە بێسنوورانەی خۆمدەکرد کە لەو ژوورەدا مردبوون. هێندێ هێندێ خەڵکم یادکرد، تەنیا شتێک لەگەڵیدا دەژیام گەردون بوو...

بیستویەک ساڵ ماوەیەکی درێژە بۆئەوەی بیر لەگەردون بکەیتەوە، من لەناو لمەکەدا تەنیا بیرم لەگەردون دەکردەوە، خۆم لەبیاباندا هەڵدەکێشاو تینم تێدەگەڕایەوە. گەورەیی سەحرا هەستێکی بێئەندازە قووڵی بەئازادی لادروستدەکردم. گەر بیستویەک ساڵ لەبیاباندا دیلبیت ڕۆژێک لەڕۆژان وات لێدێت جگە لەو ئازادییەی دەریا بێسنوورەکانی لم پێتی دەبەخشێت بیر لەهیچی تر نەکەیتەوە. پاش چەند ساڵێکی کەم لەزیندان ، دروست نازانم کەی بوو، وازم لەوەهێنا بیر لەسیاسەت بکەمەوە... شەوێک لەسەر ڕۆشنایی مانگ بەئاگاهاتم، تریفەکان بەئەندازەیەک زیندانەکەمیان ڕووناککردبووە هەموو شتێکم وەک ڕۆژی ڕووناک دەبینی، ئەو ڕووناکییە هێزی ئەوەی پێبەخشیم جگە لە گەردون بیر لەهیچی تر نەکەمەوە. من لەمێژبوو مردبووم، یاقوبی سنەوبەر نەبێت کەس نەیدەزانی ماوم... هیچ کەسێکیشم نەبوو سۆراغمبکات... من لەهیچەوە هاتبووم و بووبوومەوە بەهیچ.

ساڵ دوای ساڵ یادگارییەکانم هەمووی دەبوون بەلم.

نەمدەزانی لەکوێ دیلم، سەحرایەک بوو بێناو. ئەو ڕۆژەی منیان بردە ئەوێ چاویان بەستمەوەو چەندین ڕۆژ لەپشتی زیلێکی سەربازییدا بەڕێگاوەبووین. بەبۆنی ڕێگاکاندا دەمزانی ماوەیەکی زۆر درێژە بەسەحرادا دەڕۆین. بیستویەک ساڵە منیان هەڵگرت بۆ ڕۆژێک بمگۆڕنەوە بەیەکێکی گەورە، دواجار لەشەوێکی تاریکدا منیان ئازادکرد.

دوای بیستویەک ساڵ کە دێیتەدەرێ لە لم زیاتر هیچی تر نابینیت. لەلم زیاتر ناتوانیت بیر لەهیچ بکەیتەوە.

منیان هێنایەئەم کۆشکەوە. من هیچ شتێک تێنەدەگەیشتم و ئارەزووی ئەوەشم نەبوو تێبگەم. هەموو شتەکان لەشەودا ئەنجامدران. تا گەیشتمە ئێرە لە تاریکییدا بووم، لەشەوەوە بۆ شەو. شوێنەکان بەئەندازەیەک تاریک بوون لەهیچ نەدەگەیشتم. لەو کاتەوەی لەزیندان

هاتمەدەرێ تا ئەو کاتەی لەو کۆشکەدا چاومکردەوە ڕووناکیم نەبینی... دەستێک لەتاریکیدا بەخشیمی بەدەستێکی تر، دەستێک بێدەنگتر لەشەو، بێدەنگتر لەدیوار، بێدەنگتر لەدەرگا داخراوەکانی زیندانییەکی پیر. پیاوێک بوو مەچەکی گرتم و سوار ماشێنێکی تری کردم، هیچی نەگووت، گوێم لەدەنگی هەناسەکانیشی نەبوو. من تا ئەو کات تەنیا گوێم لەهاواری لم بوو. نەمدزانی بۆ کوێم دەبەن، بەلاشمەوە گرنگ نەبوو بۆ کوێم دەبەن. بیرکردنەوەی زۆر لەگەردون وات لێدەکات نەترسیت. تەمەنم بیست و دوو ساڵ بوو کە گیرام، کە ئازادیانکردم تەمەنم چل و سێ ساڵ بوو. شەوێکی تاریک هاتن و چاویان بەستمەوە و بردیانم. من لەپاسەوانەکەم پرسی «دەمبەن بۆ ئەوەی بمکوژن» گووتی «نا دەتبەین بۆ ئەوەی ئازادتبکەین...». تێنەگەیشتم مەبەستی لەئازادی چییە؟. هیچ شتێک لەوە بێماناتر نییە دوای بیستویەک ساڵ دیلی یەکێک باسی ئازادیت لەگەڵدا بکات. تاکە ئازادییەکی گەورەی من گەڕانەوە نەبوو بۆ دونیا، بەڵکو ئەوەبوو لێمگەڕێن لەسەحرادا بژیم. دڵنیابووم هیچ شتێک لەو دونیایە تێناگەم، ترسێکی گەورەم لەشار و لەمرۆڤان هەبوو، دوای چەند ساڵێک زیندان چیتر مرۆڤ و لمت بۆ جیاناکرێتەوە، من ئەو ماوەیە جگە لە پاسەوانەکانم کەسیترم نەبینیبوو، ئەوانیش لە بیابان کپتر و سەیرتربوون. لەماوەی ئەو بیستویەک ساڵەدا بەدەگمەن چەند وشەیەک قسەیان لەگەڵداکردم. پێدەچوو خۆیان لە سەحرادا لەدایکبووبێتن، لە سەحرادا ژیابێتن و لە سەحرا زیاتر هیچ جێگایەکی دونیایان نەبینیبێت.

کۆشکێکی گەورەبوو، بەڕێگایەکی زۆر سەختدا تێپەڕین، تاگەیشتینە ئەوێ بەهەڵبەز و دابەزی ماشێنەکەدا دەمزانی بەرەو هەرێمێکی شاخاوی دەچین. بەیانی کە لەپەنجەرەکانەوە سەیرمکرد لە گەڵا دەترسام. بەیانییەکی پڕ شنەی شەماڵ بوو، هەزاران گەڵای سەوز بادەیهێنان

و دەیبردن... لێمەپرسن ئەو گەڵا سەوزانە چیان دەکرد لەهەوادا، بەڵام من ترسەکانم وایانکرد سیمای چەندەها جانەوەری باڵدار لەناو درەختەکاندا ببینم، جانەوەری سەوز، جانەوەرگەلێک چاویان وەک دڵۆپە شەونمی درەوشاوەبوو. یەکەم بەیانی کە چاومکردەوە جگە لەپەنجەرە و ترس هیچم نەبینی. هیچ کەسێک، هیچ دەنگێک، ئاسەواری هیچ مرۆڤێک. پەنجەرەکانیش هەموو داخرابوون، خۆم بووم بەتەنیا لە کۆشکێکی گەورەدا، دەرگاکانی دەرەوە قفڵکرابوون، لە دەرەوەش سیما و دەنگ و دەرکەوتەی ئادەمیزادێک نەبوو. تا ئەو سەوزاییە درندەیەم نەبینی تێنەگەیشتم ئازادکراوم... خودایە سەوزاییەکی بێوێنە دڵڕەقبوو، بەڵام تیشکێکی ڕۆشنی هەتاو لەنێو دەرختەکاندا سەمایدەکرد. ڕووناکییەک لە ڕووناکییە ڕۆشن و ئاوێنەئاسا و بێسنوورەکانی بیابان دەچوو. دوای بیستویەک ساڵ یەکەم بەیانیم بوو چاوبکەمەوە و بیابان نەبینم... بیابان ئەو دۆستە دێرینەی چووبووە ناو ڕۆحمەوە. دەمزانی ئەو منی هێناوە بۆ ئێرە، لەو کۆشکەدا شتێکم دەبینی ئەوی بەیادا دەهێنامەوە... یاقوبی سنەوبەر.

بەژوورەکانی ئەو کۆشکەدا کەوتمە گەڕان، هەستمدەکرد لەشم ناتوانێت لەگەڵ ئەو جوگرافیا تازەیەدا ڕابێت... شەوێکی سەیربوو... شەوێک هەرگیز لەیادمناچێتەوە... من هێشتا لەناو چنگی لمدا بووم، هێشتا بەدەگمەن باوەڕم بەئازادی خۆم دەکرد.

نازانم کەی بوو منیان لەو ماشێنە داگرت، بەڵام هەستمکرد دەمەوبەیانە... من بەبۆندا دەمەوبەیانم دەناسییەوە، عەرد لە هەرجێگایەکدا بێت بەیانیان عەتری خۆی هەیە، من کە دوای بیستویەک ساڵ پێمخستە سەر ئەو زەمینە هێشتا لەو دەریای لمەدا دەژیام، نیشتیمان هێدی هێدی بووبوو بە بیرۆکەیەکی خەیاڵی لەلام، ئەگەرچی من بۆنی شنەی بەیانم دەکرد، بۆنی عەتری درەخت و کزەی دۆڵەساردەکانی دەوروبەرم

دەکرد، بەڵام هەموو ئەو بۆنانە هێشتا تێکەڵاوی هەستێکی قووڵبوون بە دەسەڵاتی بێسنووری لم، کە بەسەر زەویدا دەڕۆیشتم هێشتا هەمان ترسم هەبوو، ترس لە لەرزۆکی و خۆنەگیری و داچوونی قووڵ. من کەسم نەبینی، هەستم بەکِەس نەکرد، هێند هەبوو کەچاومکردەوە لەماڵێکی بەریندا بووم، کەچاومکردەوە شەوبوو، تاریکی بوو، تەنیا مۆمێکی کز دەسووتا، مۆمێک لەگۆشەیەکی تاریکدا... مۆمێکی تازەبوو، دیاربوو یەکێک بەر لەهاتنی من ئەو مۆمەی داگیرساندوە و ڕۆیشتووە... من پڕ بەو کۆشکە هاوارمکرد «تۆ ئەی ئەوەی ئەو مۆمەت داگیرساندووە لەکوێیت؟». بەڵام جگە لەسەدایەکی قووڵ هیچی ترم نەبیستەوە... سەدایەک چین بەچین بەرەو ناو تاریکی دەڕۆیشت و لەوسەرەوە بەکزی و خامۆشی دەگەڕایەوە... سەدایەک دەرگای دونیایەکی تری لەمن دەکردەوە... سەدایەک زرینگەیەکی تری هەبوو جیاواز لەسەدای ناو لم. ئەو شەوە هیچ کەسم نەبینی، هیچ کەس لەو ماڵەدا نەبوو. یەکێک منی گەیاندە ئەو ماڵەو جێیهێشتم، گوێم لەدەنگی ماشێنێک بوو لەدوورەوە ڕۆی. کۆشکێک بوو بەناوماڵێکی سەیرەوە. لەشوێن حەوانەوەی پادشایەک دەچوو، بەڵام ئاسەواری مرۆڤێکم نەبینی. من ماندووبووم، دەمویست بخەوم، یان بمرم... لەپەنجەرە گەورەکانەوە سێبەری دارستانێکی چڕم دەبینی، پەنجەرەکان بەسەر دونیایەکی بەریندا دەیانڕوانی، ئاسمان وەک ئەوەی هوروژم بێنێت بەسەر سەرمەوە بوو. ڕەشی ئاسمان شتێکی تیابوو جیاواز لەڕەشی بیابان، لەبیاباندا شەو هەمیشە بریسکەیەکی برۆنزی هەیە، ئاسمان جوڵەیەکی تیایە لە جوڵەی لم دەچێت، لمێک ڕەشێتییەکەی لەزوڵمەتی پشکۆیەکی خامۆش دەچێت، پشکۆیەک هەستدەکەیت هەناسەیەک دەیگەشێنێتەوە. بەڵام ئەو بەیانییە جوڵەی گەڵاکان دەیانترساندم... لەو بیستویەک ساڵەی پێشوودا جیهان بەجۆرێکی تر لەپێشچاوم جوڵابوو. ئەو شەوە

هەستم بەوە دەکرد لەگەردونێکی ڕێک و پڕ یاساو ئولفەتەوە هاتوومەتە گەردونێکی تر. بۆئەوەی بیرنەکەمەوە دەخەوتم، لەبری ئەوەی بەو کۆشکەدا بگەڕێم لەیەکەم کونجدا پاڵدەکەوتم و دەخەوتم. شتێک پاڵی پێوەدەنام لەپێخەفەکان بترسم. شتێک تەنیا پەیوەندی بەوەوە نەبوو کە بیستویەک ساڵە من لەسەر زەوی دەخەوم و پێخەفی ڕاستەقینەم نەدیوە، بەڵکو پەیوەندی بەو گومانەوە هەبوو کە دەرهەق بەو شوێنە تیامدا سەوزبوو. ساتێک بوو لەساتە ڕەشەکانی ژیان. بیستویەک ساڵ بوو دەمزانی من لەکوێم و من چیم، دەمزانی بۆ لەو سەحرایەدا دیلم، بەڵام ئەو شەوە نەمدەزانی لەو کۆشکەدا چیدەکەم. ئەو شوێنە لەخەیاڵی من گەورەتر بوو، جەستەم ڕانەهاتبوو لەژوورێکەوە بچێتە ژوورێکی تر. هەستمدەکرد شتەکانی ئەو کۆشکە تەنهایم دەکوژن، من سەر بەجوگرافیایەکی خاڵی بووم... جوگرافیایەکی بەتاڵ لەهەر زەخرەفەیەک، سەر بەدونیایەک بووم بێ دیکۆر، دونیایەک ئینسان جگە لەسێبەرەکەی خۆی هیچی دیکەی نەبوو، دونیایەک درێژکراوەی مرۆڤ تەنیا گەردون خۆی بوو. درێژکراوەی ڕۆح تەنیا لم و ئاسمان بوون. لەو ماوەیەدا من بیرم لەوەدەکردەوە کە خاڵێتی و بەتاڵی و نەبوونی هیچ زەخرەفەیەک جوانترین ژیانە... لم وامان لێدەکات، ئینسان بەوێنە ڕەسەنەکەی خۆی ببینین، بەو جۆرەی کە هەیە، بێ هیچ زیادەیەک، بێ هیچ درێژکراوەیەکی دەستکرد. من بەهەموو شتێک غەریببووم... هەموو شتێک ترسێکی بێوێنەی تیا دروستدەکردم... من لەو ساتەدا بۆ ژیانێکی خاڵی دەگەڕام... خاڵی لەهەموو سێبەرێک.

نا وامەزانن من ئەم قسانە لەخۆڕا دەکەم... کاتێک من سەریاسی سوبحدەمم بەجێهێشت تەمەنی چەند ڕۆژێک بوو، ئەو کات نەمدەزانی سەریاسێک و سەریاسێکی دیکەش دێنە دونیاوە. نا وامەزانن من لەزیندان بیرم لەسەریاسی سوبحدەم نەکردۆتەوە...

وامەزانن من باوکێکی بەدبووم و تەنیا بیرم لە لم کردۆتەوە، بەڵام کە بیستویەک ساڵ تەنیا تەماشای لم بکەیت، لم و هیچی تر ڕۆژێک لەخەو هەڵدەستیت و هەموو شتێکت تێکەڵاوکردووە، هەڵدەستیت و هیچ وێنەیەکی تر لەیادەوریتدا نەماوە وێنەی لم نەبێت... ئاە هیچ شتێک وەک لم یادەوەرییەکانمان ناخوات... هەموو ڕۆژێک هەڵدەستیت و هەستدەکەیت بەشێک لەڕابوردووت لەیادچۆتەوە. تا من هەرگیز سەریاسی سوبحدەمم لەیادنەچووەوە، هەموو دونیام لەیادچووە و سەریاسی سوبحدەمم لەیادنەکرد. تاکەشتێک بوو کە نەبوو بەلم، تاکەشتێک بوو هەمیشە سەوزبوو. ساڵگەلێکی زۆر هەموو بەیانییەک دەمبینی، هەموو ڕۆژێک لەخەیاڵمدا گەورەمدەکرد، هەزاران دەموچاوم بۆ دروستکرد، بیرم لەهەموو ئەگەرەکانی نیگاری دەکردەوە. ڕۆژانە لەنێوان پەنجەرەکانەوە تەماشای بیابانم دەکرد و بیرم لەو دەکردەوە. ڕۆژانێک دواتر کەهەموو ئەو شتەسەیرانەڕویاندا، وای بۆ دەچووم هەموو کارەساتەکان لەو بەیانی و ئێوارە سەیرانەی بیابانەوە دەستیپێکردووە کە من هەمیشەزیاد لەنیگارێک و زیاد لەشێوەیەکم بەسەریاسی سوبحدەم دەبەخشی. تا بەیانییەک لەخەو هەستام و لەناو نیگار و شێوەکاندا ونمکردبوو... ساڵ دوای ساڵ کەمتر بیرم لێدەکردەوە، لەبەرئەوەی دواجار نەمدەزانی بیر لەچی دەکەمەوە، بیرکردنەوەکانم نەشێوەیان هەبوو نە ئاڕاستە، ئەوەی وایدەکرد بێغەم بیر لەو تاکە مرۆڤە بکەمەوە کەدوای خۆم جێمهێشتبوو، بیرۆکەی مردنی خۆم بوو. دڵنیابووم لەو ماوە درێژەدا من مردووم و هەموو دونیا منی لەیادچۆتەوە. ئەو خەیاڵەی کە تۆ مردوویت و کەسانی تر بەبێ تۆ دەژین و ژیانیان شێوەڕوخساری خۆی وەرگرتووە، ئاسوودەییەکی مەزن بەمرۆڤ دەبەخشێت... ئەوەی هیچ کەس چاوەڕوانی گەڕانەوەت ناکات، دەبێتە بەهەشتێکی گەورە بۆت. دوای شەشەمین ساڵ تەواو دڵنیابووم

کە ئیدی هەرچییەک بێت سەریاسی سوبحدەم بەنەبوون و مردنی من ڕاهاتووە. مردنیش وەک زیندان ڕاهاتنە، مرۆڤ وەک هەر شێکی دی دەبێت ڕووبەرێکی داگیرکردبێت تا دواتر هەست بەونبوونی بکەین. وەک هەر شتێکی دی، وەک گوڵدانێک لەسەر مێزێک، یان دەنگی ڕادیۆیەک لەپەنجەرەیەکدا، دەبێت سەرەتا شوێنێکیان گرتبێت و دواتر ونبووبێتن. بەڵام گەر لەسەرەتاوە شتێک نەبوو، دەنگێک یان ڕەنگێک نەبوو ئیدی هەست بەنەبوون و ونبوونی ناکەین. لەساتێک لەساتەکاندا من هەستمکرد ژیانی من لەو بیابانەد،ا بێئەوەی پێویستیم بەهیچ کەس هەبێت گەیشتۆتە دوا پلەی کەماڵی خۆی... من و ئەو شتانەی دەورووبەرم، من و ئەو هیچییە بێسنوور و بێئەندازەیەی گەردون پێکڕا لەدۆخی کەماڵدا دەژیاین. هەستمدەکرد دونیای دەرەوەی منیش نوقمی کەماڵی خۆیەتی. شوێنێکی گرنگم لەدونیادا نەگرتبوو، بۆ من جیهان بەجوانترین شێوە دەڕۆیشت، بۆ من شتەکان ژیانی خۆیان و مانای خۆیان هەبوو. هەستم نەدەکرد دوورکەوتنەوەی من چ برینێکی لەسەر ژیانی کەس جێهێشتبێت. دوای بیستویەک ساڵ دڵنیابووم کە سەریاسی سوبحدەمیش ژیانی خۆی دەژی، دڵنیابووم سەریاسی سوبحدەمیش وەک هەموو ئەوانی تر وادەزانێ مردووم... تا دەهەمین ساڵی زیندانیش من یەک ئومێدم هەبوو، ئەویش بۆ چەند دەقیقەیەک سەریاسی سوبحدەم ببینم و دواتر بمرم، بەڵام بەیانییەک لەخەو هەستام و وازم لەو ئاواتەش هێنا، دوای دەساڵ لەیەکدابڕان هەموو یەکدی بینینەوەیەک یەکدی ونکردنێکی ترە. من و سەریاس، باوک و کوڕێکی خەیاڵی بووین... بەیانییەک کاتێک سەیری لمم دەکرد، کاتێک سەیری پیربوونی سەحرام دەکرد، تێگەیشتم کە هەرگیز نابمە باوک... ڕۆچوون لەناو لمدا وات لێدەکات نەبیت بە باوک... دەمزانی وەک تۆپەڵێک لم دەگەڕێمەوە، وەک یەکێک کە دەست دەخاتە سەر هەر شتێک دەبێتە تۆز... باوکایەتی ئامێزکردنەوەیە،

بەڵام من چنگێک خۆڵی ڕەش بووم... من بەنیگایەکەوە دەهاتمەوە کە هەمووی دیمەنی بیابان بوو، هەستمدەکرد نزیکبوونەوەو حوکمدانم لەسەر کەسانی تر، هەتا هەتایە لەدیدی یەکێکەوە دەبێت کە وەک سەحرایەک تەماشای کۆی ژیان دەکات.

ئەو شەوەی کە گەڕامەوە نەمدەزانی سەریاسی سوبحدەم لە کوێیە، نەمدەزانی کە دواجار من و ئەویش لە ناو جۆرەبیابانێکی دیکەدا وندەبین کە نەبیابانی من بوو، نەبیابانی ئەو.

٢

چەندساڵێک بەر لەئێستا، ئێوارەیەک «محەمەدی دڵشوشە» کە ئارەزووی دۆزینەوەی نهێنییەکانی هەبوو، دەچێت بۆ دیدەنی توحفەفرۆشێک. دیدەنییەک وەک هەر دیدەنییەکی دی نا کە مرۆڤێک لەڕێگایەوە یەکێکی دی دەبینێت، بەڵکو دیدەنییەکی گرنگ، سەردانێک دەشێت نهێنی تەلیسمێکی بۆ شیبکاتەوە. ئێوارەیەکی بارانە، پڕە لەخەیاڵاتی سەیر سەیری هەور، ئەو بێتەوەی بیر لەنیازی هەورەکان بکاتەوە بەهێمنی و بەدەم گۆرانی گووتنەوە لە کوچەکانی باکورەوە بەرەو باشور شۆڕدەبێتەوە. جگە لە کلیل و مەدالیاکانی کەیاریان پێدەکات، هەنارێکی شوشەش لە گیرفانیایەتی... کلیلەکانی هەڵدەدا بۆ ئاسمان و دەیانگرێتەوە، ئەو کلیلانەی لەشوشەن و دەرگای دونیا هەوایی و سەرزەمینە خەیاڵییەکان بۆ ئەو گەنجە دەکەنەوە کە ئەو ئێوارەیە خۆی بە بەختەوەرترین کەسی دونیا دەزانێت.

هەموو کەس دەیناسێت، هەموو کەس چیرۆکی ئەو مێردمنداڵە دڵشوشەیەی بیستووە کەخۆی مردنی خۆی لەخەوندا دەبینێت. مردنێک ڕۆژ دوای ڕۆژ دەیگێڕێتەوەو قسەی لێدەکات... خەونی بەربوونەوەی دڵی و شکان و پارچەپارچەبوونی وەک هەریەک لەو توحفەشوشانەی لە ناو دۆڵاب و لەسەر ڕەفەبەرز و درێژەکانی ماڵەوە

ڕیزیکردون. ئەو ئێوارەیە هێدی هێدی باران دادەکات، محەمەدی دڵشوشە سەیری ئاسمان دەکات و سەرەنجی ئەوەدەدا تائێستا هەوری بەو جۆرە ترسناکی لەژیانیدا نەبینیوە، بەڵام بێئەوەی بترسێت بەردەوام یاری بەکلیلی دەرگا خەیاڵییەکانی خۆی دەکات و گۆرانی دەڵێت. ئێوارەیەکی خۆشە بۆ محەمەدی دڵشوشە کە پێیوایە یەکێک لەکلیلەکانی تەنیا لەباراندا دەرگا دەکاتەوە.

من هەرگیز محەمەدی دڵشوشەم نەبینیوە. بەڵام دەتوانم بیهێنمە پێشچاوی خۆم کەبەکوچەکاندا ڕووەو باشور دێتەخوارێ و یاری بەکلیلەکانی دەکات، لەم دەستەوە هەڵیاندەدا بۆ ئەو دەستی تر، لەژێر قاچەوە هەڵیاندەدا و بەهەواوە دەیانگرێتەوە. دەتوانم گەنجێکی خۆشنوود ببینم کەسەیری ئاسمان دەکات و لەبری ئەوەی بترسێت پێدەکەنێت، گەنجێکە تەنیا ماوەیەکی کەمە ژیانێکی بۆ خۆی لەشوشە دروستکردووە، ژیانێک تەنیا خۆی دەزانێ چەند ناسکەو چەند خێرا دەشکێت. بەڵام بێباکانە دەڕوات و گۆرانی دەڵێت. ژوورەکەی پڕە لە گوڵدانی سەیر سەیر، لەقۆری بەزەخرەفەی چینییەوە، پڕە لەو پەرداخانەی پڕن لەوێنەی باڵندە، ئەو فەخفورییە سەیرانەی وێنەی ئەژدیها و پڵنگ و کۆتری ئاگرینیان لەسەر نەخشکراوە. دۆڵابەکانی، کتێبخانەکەی، مێزەکەی، سندوقی جلەکانی هەموو لەشوشەن. لەسەر یەکێک لەدۆڵابەکان، تۆپێکی شوشەی شین کە نەخشەی هەموو دونیای لەسەرە، دانراوە، تۆپێک ئەو دونیا شوشەییەمان وەیادا دەهێنێتەوە کەمن و تۆ تیا دەژین. تۆپێک ئامادەگییەکی ون و نادیاری تیایە بۆ شکان. ئەو ئێوارەیە کەمحەمەدی دڵشوشە دێتەدەرێ، باوەڕێکی قووڵی بەفرسەتەکانی ژیانی خۆی هەیە. کە هێدی هێدی باران دەست پێدەکات ئەو بەهەمان شێوەی ئاسایی خۆی یاری بە کلیلەکانی

دەکات، باران دادەکات و ئەو لەسەر یارییەکانی خۆی بەردەوامە. خەڵکی بەپەلە بەچەترەکانیانەوە ڕادەکەن، ئەو نە سەیری ئاسمان دەکات و نە گوێدەداتە باران، کەمەکەمە باران زیاد دەکات، کەمەکەمە دەبێتە لافاوێکی مەزن، کەمەکەمە شتەکان دەکەونە سەر ئاو، هیچ کەسێک بەشەقام و شۆستەکانەوە نامێنێتەوە، خەڵکی ڕوودەکەنە باڵەخانەبەرزەکان، لەنهۆمی بڵندی خانووە بەرزەکانەوە تەماشادەکەن، دەچنە سەر منارەکان، سەر سەربانی ئوتێلەکان، سەر گومەزە شینەکان، سەر کالیبتۆس و سنەوبەر و شاتووەکان. تەنیا محەمەدی دڵشوشە نەبێت کەبێباکانە ئاو دەیبات و کوچە بەکوچە لافاو دەیهێنێت. ئەو بێئەوەی نوقمبێت وەک بەسەر بەلەمێکی چکۆلە و نەبینراوەوە بێت سەر ئاو دەکەوێت، چوارمەشقی لەسەر لافاوەکان دادەنیشێت و بەزەردەخەنەیەکی گەورەوە سەیری دونیا دەکات. لافاو ماشێن، کەلوپەل، کورسی، کەسانی خنکاو بەملاو بەولای محەمەدی دڵشوشەدا دەفڕێنێت و ئەو تەماشایاندەکات. ئاوی لافاو پڕدەبێت لەشتە عەنتیکەکانی شار، لەتایە، لەسەفتە کتێبی هەرگیز نەخوێندراوە، لەسینی و خوانی پڕ و ئامادە، لەئامێری ماڵ، لەژنی خنکاو بەعەبا ڕەشەکانیانەوە، لەو پیاوانەی مردوون و هێشتا دەستیان لەسەر پارەکانیانە تەڕنەبێت. محەمەدی دڵشوشە لەگەڵ ئەو شتانەدا ئاودەییات، بەڵام ئەو وەک یەکێک لەسەر بەرماڵی نوێژ دانیشتبێت لەسەر ئاوەکان دادەنیشێت و بەپێکەنینەوە تەماشای ئەوانە دەکات لەسەر سەربانەکان و باڵکۆنی بازاڕە دوو نهۆمەکانەوە تەماشایدەکەن، دەست بەرزدەکاتەوە و سڵاویان لێدەکات، ماچیان بۆ هەڵدەدات، شەپۆلەکان خێرا دەیبەن و ئەو وەک یەکێک لەنمایشێکی تایبەتیدا بێت، هەڵدەستێتە سەرپێ و لەسەر ئاوەکان دەوەستێت، بەپێوە سڵاو لەوانە دەکات کە لەمبەرەوبەری

شەقامەکانەوە سڵاوی لێدەکەن. ئاو دەبیات و ئەو پێدەکەنێت، باراندەبارێ و ئەو لەسەر شەپۆلەکان بەپێوە یاری بەکلیلەکانی دەکات، هەڵیاندەداو دەیانگرێتەوە. بەهەموو کوچەکاندا دێتەخوارێ، بەهەموو شەقامەکاندا ئاو دەیهێنێت، هەمووان ئەو موعجیزەیە دەبینن، هەمووان محەمەدی دڵشوشە دەبینن لەناو مردووەکاندا یاریدەکات، دەچێتەسەر ئەو ئوتومبیلانەی ئاو دەیانبات و لەوێوە بازدەداتەوە ناو ئاو، دەستدەبات سێو و پرتەقاڵی ڕاپێچی سەر لافاوەکە دەگرێتەوە و وەک یاریبازێکی سێرک یارییان پێدەکات، ئەو قوتوی خشڵانە هەڵدەگرێتەوە کە لافاو لەدوکانی زەڕەنگەرانەوە ڕایداون و زێڕەکەی ناویان هەڵدەدا بۆ خەڵک. دیمەنی محەمەدی دڵشوشە لەناو ئەو تراژیدیایەدا هەمووان دەهێنێتە پێکەنین. باران دەبارێ و ئەو بەشەقامەکاندا دەڕوات، وەک سەوڵێکی خەیاڵی پێبێت، یان بەلەمێک خودا بیبزوێنێت، بەشەقامە گەورەکاندا دێت، بەقەیسەرییەکاندا کە سەرتاپایان نوقمی ئاوبووە دەڕوات ، بەگوزەری قەسابەکاندا تێدەپەڕێت، بۆ ماوەیەک دەستدەکاتە ملی ئەو کەلاکانەی سەرئاو کەوتوون، لەگەڵ بەرخە سەربڕاو و کەوڵکراوەکاندا دەکەوێتە سەما، بەبازاڕی پێڵاوفرۆشەکاندا تێدەپەڕێت، لەگوزەری توحفەفرۆشەکان گوڵدانێکی زیو لەسەر ئاوەکان دەگرێتەوە و دەیخاتە باوەشی و لەسەر ئاوەکان دادەنیشێت. خۆی دەداتە دەست ڕەوتی لافاوەکان... هێدی هێدی ئاو بەرەو کوچە تاریک و داخراوەکانی دەبات، بەرەو ناو ئەو کۆڵانانەی باشوری شار، ئەو کۆڵانە داخراو و فەرامۆشکراوانەی نەدەنگێک، نەچرپەیەکیان لێوەنایەت... هێدی هێدی ئاو لەبازاڕ و کوچەو شەقامی جەنجاڵەوە بەرەو جێگای بێدەنگتر و کپتر ڕاپێچیدەکات. محەمەدی دڵشوشە سەرەنجدەدات شەپۆلە هێمنەکان تادێت بەرەو شوێنی داخراوتری دەبەن، بەرەو

ئەو کۆڵانە تەسک و پێچاوپێچانەی ئاو گەیشتۆتە ئاست نهۆم و ئاقارەبەرزەکانیان... دواجار دوای گەشتێکی درێژ لە چەندەها کوچەی پێچاوپێچدا، بەناو چەندەها کۆڵانی بێ سەرو دەری ئاڵۆزدا، لەگەڵ دەمەو تاریکیدا و هاوڕێ بەهێمنبوونەوەی باران. ئاوەکان لەسەر ئەو سەری کوچەیەکی دەربەست و بێدەرگادا محەمەدی دڵشوشە دەبەنە بەردەرکی ماڵێکی دوو نهۆم. ئەو دەیەوێت لەگەڵ ئاوەکاندا بگەڕێتەوە و ناتوانێت، دەیەوێت هەستێت و بەسەر شەپۆلەکاندا بڕوات و لەکوچەیەکی ترەوە خۆی بداتەوەدەست مەجرای تۆفانەکان و ناتوانێت، هێزێکی نادیاری ناو شەپۆلەکان بەرەو ئەو دەرگایەی دەبەن. لەویادا دەوەستێت، لەسەر ئاوەکان دادەنیشێت، ترسێکی قووڵ دایدەگرێت، کەمەکەمە شەو دادێت و ڕۆژ ئاوادەبێت، کەمەکەمە هەورەکان دەڕەوێنەوە، مانگ بەهێمنی و شەرمنی دەردەکەوێت. هاوارێکی نادیار لەدڵی محەمەدی دڵشوشەدا سەرهەڵدەدات کە پێیدەڵێت «ئەم ئێوارەیە، ئێوارەی خۆشەویستییە». دەستدەبات و کلیلەکانی دەردێنێت، یەکێک لەکلیلەکانی کلیلی عەشقە... کلیلی خۆشەویستییە ناکامەکانێتی. بەترسەوە ئەو دەرگایە دەکاتەوە، لەگەڵ کردنەوەی دەروازەکاندا ئاو بەرەو حەوشێکی گەورە دەیبات، حەوشی ماڵێکی دێرین بەڵام ئێجگار بەرین و گەورە، وەک بەدەوری پەرستگایەکی کۆندا بسوڕێتەوە بەدەوری ئەو خانووە دێرینەدا دەچەرخێت و دەگەڕێتەوە، دەڕوات و دێتەوە، سەیری پەنجەرەکان دەکات، گوێ لەهێمنی بێئەندازەی دیوارەکان دەگرێت، دێت و دووبارە دەسوڕێتەوە، لەیەکێک لەپەنجەرەکاندا دوو کچ دەبینێت، دوو کچ کە هەردووکیان لەدوو دەست جلی سپیدان و هەردووکیان دوو پرچی درێژیان تا ناو ئاوەکان بەرداوەتەوە و لەسەرەوەڕا تەماشایدەکەن. یەکێکیان «لاولاوی سپییە» و ئەویتریان خوشکە گەورەکەیەتی

«شادەریای سپی». لەگەڵ ئاوەکاندا دەچێتە بەر پەنجەرەکەیان و دەڵێت «ئێوارەتان باش، من ناوم محەمەدی دڵشوشەیە و لافاوەکان منیان هێناوە بۆ ئێرە، دەتوانن پەنجەرەکەتانم بۆبکەنەوە؟». لاولاوی سپی پەنجەرەکە دەکاتەوە و بەمحەمەدی دڵشوشە دەڵێت «فەرموو»، نازانێت لەگەڵ کردنەوەی پەنجەرەکەدا دەرگای تۆفانێکی گەورەی لەسەر ژیانی خۆی خستۆتە سەرپشت. محەمەد دێتەژوورێ و جگە لە گوڵدانێکی زیو و هەنارێکی شوشە لەگیرفانیدا و کۆمەڵێک کلیل و مەدالیا زیاتر هیچی تری پێنییە. محەمەدی دڵشوشە لە یەکەمین ساتەوە دڵنیایە سەروکاری لەگەڵ عەشقێکی ئەفلاتوونی دژواردایە. تەماشای ئەو دوو کچە دەکات کە قژیان لەسەر فەرشەکان دەخشێت، لەشتەکان دەگیرێت، شەپۆلان دەدات و هێمن دەبێتەوە. پێشتر دیمەنی وای نەبینیوە، ئەو کوڕی یەکێک لەپیاوە ناسراوەکانی شارە«سلێمانی مەزن» ئەو پیاوەی لەدوای سەرکەوتنی شۆڕشەوە لەژێرەوەڕا ئەمینداری نهێنییە ترسناک و گەورەکانی ئەو شارەیە... لەو شەش ساڵەی ڕابوردوودا لەهیچ جێگایەک لەو جۆرە جوانییەی پێشچاو نەکەوتووە، ئەو کلیلسازی هەموو دەرگا زەحمەت و ئەستەمەکان بووە، بەستەی کلیلەکانی هەموو دەرگایەکیان کردۆتەوە... ئەو هونەرمەندی یەکەمی کردنەوەی نهێنییەکانە.

ئەو ئێوارەیە چیرۆکی عەشقێکی ناکام دەست پێدەکات، ئەو دوو خوشکە بەڕۆحێکی کراوە و دۆستانەوە پەنجەرەی ژیانیان لەمحەمەدی دڵشوشە دەکەنەوە، بەتایبەت کاتێک دەبینن گەنجێکی دڵساف و خۆشڕوو و دەمبەخەندەیە. بەڵام لاولاوی سپی لەئێوارەی یەکەمەوە پێیدەڵێت «لەبیرت نەچێت تۆ لەدەرگاوە نەهاتوویتە ژوورێ». ئەو ئێوارەیە ئەو دوو خوشکە وەک دوو کەسی دڵسۆز خزمەتی محەمەدی

دڵشوشە دەکەن، قژی بۆ وشکدەکەنەوە، جلەکانی بۆ وشکدەکەنەوە، چای بۆ لێدەنێن و پێیدەڵێن «وەک خوشکی خۆت تەماشامانبکە... جیاوازی نییە ئێمە خوشکی تۆین». محەمەدی دڵشوشە بە ڕوویەکی خۆش، بەڵام نارازییەوە دەڵێت «شتی وا نییە، ئێوەخوشکی من نین، من بەهەموو تۆفانندا هاتووم تا حەز لەیەکێکتان بکەم. من باران ناردومی تا لاولاوم خۆشبوێت». زرینگەیەکی سەیر لەدەنگی محەمەدی دڵشوشەدایە، نەرمییەک تێکەڵاوی سەمای غەم و هاواری خۆشیشە، چاوانیشی بەهەمان شێوە پڕن لەپێکەنین و گریان، پڕن لەشەرم و بێشەرمی، پڕن لەسەدای باو زرینگەی شوشە. شادەریای سپی دەزانێت لەو ساتەوە دەبێت ئەو ڕۆڵێکی سەیر ببینێت، کەتەماشای چاوی ئەو گەنجە دەکات، دەزانێت لافاو بۆ شتێکی سەیر بەرەو ئەو ماڵەی هێناوە. ئەو ئێوارەیە شادەریای سپی دەڵێت «محەمەدی دڵشوشە، ئێمە تۆ ناناسین... تۆفان تۆی هێنابێت یان ڕەشەبا... باران تۆی هەڵگرتبێت یان گەرداو، دەبێت ئێمە تۆ بناسین». محەمەد دەڵێت «لەهەموو شتێک گرنگتر من دڵم لەشوشەیە، لەشوشەیەکی زۆر ناسک، بچوکترین دڵشکان دەمکوژێت... من کەسێکم لەشوشە، کەشکام ورددەبم، کەوردیش بووم پارچەبەجێدەهێڵم، کەپارچەشم بەجێهێشت، دەبم بەمردوویەکی بەد، من کە مردم بەجۆرێک پەراش دەبم کەس ناتوانێت تێبگات کە پارچە ورد و تەنک و خۆڵناساکانی منە ژیانی تێکداوە... لەبەرئەوە دڵم مەشکێنن». قسەکانی تێکەڵەیەکن لەهەڕەشەو تکا، لەپاڕانەوە و ترساندن. ئەو ئێوارەیە بەهێمنی تێدەپەڕێت، دوو خوشکەکە داوای لێدەکەن ئەو هەنارە شوشەیەیان بداتێ، بەشەرمەوە دەڵێت «ئەوەهەناری من نییە، بەڵکو هەناری نهێنییەکانە». لەبری ئەو هەنارە گوڵدانە زیوینەکەیان بۆ یادگار

لاجێدەهێڵێت، ئەو هەنارەی دواجار بەشێوەیەکی دی دەکەوێتەوە دەست خوشکەسپییەکان، ئەو گوڵدانەش کە ساڵوەختێکی دی دەکەوێتە دەست من و لەگەڵ خۆمدا بەرەو دەریا دەیهێنم. ئەو شەوە خوشکەکان تا کاتێکی درەنگ گوێ بۆ محەمەدی دڵشوشە ڕادێرن. درەنگ وەختێک لەماڵی ئەو دوو کچە سپییە دێتەدەرێ، بەڵام لەهەر ساتێکی تری ژیانی ترساوتر و نائارامترە. ئەوە ئەو ساتەیەکە بۆ هەتاهەتایە لەبیریدەکات بچێت بۆ لای «سەی مژدەی شەمس» ئەو توحفەفرۆشەی لەسەرەتاوە بەشێک لەنهێنییەکانی ئەم چیرۆکە دەزانێت، ئەو نهێنیانەی محەمەدی دڵشوشەش سەردەمانێک عەوداڵیان بوو. ئەو ئێوارەیە دەستێکی نادیار پێچ بەو گەشتە تایبەتییەی دڵشوشە دەکاتەوە، گەشتێک ساڵانێک دواتر دەبێت من تەواویبکەم. ئەو ئێوارەیە وەک هێزێک پێیبڵێت ئەوەڕێگای تۆ نییە، ئازارو ترسەکانی ڕێگای لێدەگۆڕن و بەرەو جێگایەکی دیکە دەیبەن. ئەو شەوە هێندەی شنەی ساردی شەو هەڵدەمژێت، هێندەی هەوای دوای تۆفان لێیدەدا، تێدەگات نەخنکانی لەلافاوەکاندا، ڕزگاربوونێکی سەیرو مەزن نییە لەمەرگ، بەڵکو دواخستنێکی کورت و خەیاڵییە، کە پەیوەندی بەخولیاکانی خۆیەوە هەیە دەربارەی جوانییەکانی مردن. مردنێک دواتر هەرایەکی چکۆلانە لەناو هاوڕێکانی خۆیدا دەنێتەوە، مردنێک کەسانێکی دی وەک لەعنەتێکی خودایی تەماشایدەکەن، وەک سزایەک بۆ ئەوەی نهێنییەکان دەخوێنێتەوە.

ئەو شەوەکە لەماڵی خوشکە سپییەکان هاتەدەرێ، نەیدەزانی بەرەو کوێ بچێت. بۆ یەکەمجار لەدڵە شوشەکەیدا هەستی بەئازارێکی قووڵ کرد، ئاسەواری لافاو لەهەموو جێگایەکدا بوو، پێدەچوو تۆفان نیوەی شاری کاولکردبێت، لەگەڵ سەدان کەسدا بەرەو باکوری شار هەڵگەڕا، شڵپ وهووڕ دەیدا لە بارانـاوی

قەتیسی سەرجادەکان. شارێکی ترسناک و بێتروسکەبوو، خەڵکی بەلایتە دەستییەکانیانەوە بەشەقامەکاندا دەڕۆیشتن. باران نیوەی نهێنییەکانی ئەو شارەی هێنابووە دەرێ و لەسەر شەقامەکان تورڕیدابوون، هەندێ کۆڵان لەبەر کەڵەکەبوونی شتومەک بواری ڕۆیشتنی تیانەبوو. شەوێک بوو وەک شەوی خێوەکان، بایەکی سارد دەهات و ئەو لەناو سەدان غەریبەدا بەرەو ژوورەشوشەکەی خۆی دەگەڕایەوە، لەهەر کات زیاتر هەستی بەلەرزینێکی نائاسایی دەکرد. بەڕێگادا دەڕۆیشت و بەخۆی دەگووت «عەشقە... من دڵنیام عەشقە». ئەو شەوە کە گەیشتە ژوورەکەی خۆی تۆفانێکی سامناک لەهەناویدابوو، لافاوێکی نادیار گەلەک سەیرتر و توندتر لەو لافاوە گەورەیەی ئێوارە لەگەڵ خۆیدا دەیبرد، بەڵام لافاوێک بوو پڕ لەنیگار و خەونی سەیر. ئەو شەوە محەمەدی دڵشوشە ئەو خەونە دەبینێت کە سەرتاپای ئەو ئێوارەیەی لێ ئاوەژوودەکاتەوە. لەخەونیدا لافاوێکی سپی دەبیات، لافاوێک وەک چوڕی شیر، پڕ لە بەلەمی سپی، پڕ لە مەخلوقاتی سپی، لەناو ئەو لافاوەدا هەموو کەس دەپەڕێتەوە ئەو نەبێت. خەڵکی دەبینێت چوارمەشقی لەسەر ئاوەکان دانیشتوون و دەڕۆن، بەڵام ئەو نیمچە خنکاو تۆفان ڕاپێچیدەکات. لەخەونەکەیدا دەچێتە بەردەرگای کۆشکێکی سپی، کە دەریایەکی سپی لەچوارلاوە دەوریداوە، ئەو لەویادا کلیلەکانی خۆی دەردەهێنێت و دەیەوێت ئەو دەرگایە بکاتەوە، بەڵام بەپێچەوانەی ئێوارەوە بۆیناکرێتەوە، یەکەیەکە هەموو کلیلەکان تاقیدەکاتەوەو بۆیناکرێتەوە... هێدی هێدی دەستەکانی دەکەونە لەرزین، جار دوای جار خێراتر کلیلەکانی دەگۆڕێت و ناتوانێت ئەو دەرگایە بکاتەوە، کەمەکەمە ئاو بەرەو قووڵایی سپی خۆی کێشیدەکات، دەکەوێتە هاوارکردن، کە بەئاگادێتەوە بۆ ساتێک هەموو گەردون

لەشێوەی تەمێکی سپیدا دەبینێت و هەست بەئازارێکی کوشندەش دەکات لەدڵیدا، ئازارێک لەتەکیدا دەستدەکاتە گریان.

ئەو خەونە سەرەتای دەرکەوتنی یەکەم درزە لەدڵی شوشەیی ئەو گەنجەدا. کەڕووداوەکانی ئەم چیرۆکەی ئێمە لەوێرانەی دوای عەشقی ئەودا ڕوودەدەن.

٣

یاقوبی سنەوبەر هات و ماچیکردم، وەک ئەوەبوو لەناو ترسەکانی منەوە قسەبکات... بەو ڕستە سەیرانە دەستیپێکرد و گووتی «دواجار تۆ لێرەیت، لەناوماندایت، بوویتەوە بەیەکێک لەئێمە... لەبیابان زەوی دەستکورت و هەژارە، لەبەرئەوە مرۆڤ کاتێکی زۆری هەیە بیر لەگەردون بکاتەوە، کاتێکی بێئەندازە درێژی هەیە بیر لەئاسمان و ئەستێرە و خۆر و خودا بکاتەوە، ناکۆتا سەیری لم بکات... بەڵام لێرە، لەناو ئەم دارستانە جەنجاڵ و زەوییە دەوڵەمەندانەدا کەهەر درەختەو موعجیزەیەکە، هەر باڵندەیە و بابەتێکی گەورەیە بۆ بیرکردنەوە و ڕامان، هەر مرۆڤەو تەمەنێک بیرکردنەوە و خەیاڵاتی دەوێت، زەوی دەمانکاتە دیلی خۆی... دەبینە موڵکی زەمین... موڵکی شتە تێپەڕ و بچوک و سەروەختەکان، لێرە مرۆڤ لەناو وردەکارییەکاندا وندەبێت و مانا گەورەکان فەرامۆشدەکات، تۆ خۆشبەختیت کە لەسەر زەمینێکەوە هاتوویت، تەنیا خەیاڵت لای مانا گەورەکانی گەردون و ژیان بووە».

دەمەو نیوەڕۆ بوو هات، بەتەنیا هاتە ژوورێ، گەر ناوی خۆی نەگووتبایە لەوانەبوو نەیناسمەوە. لەدەنگیدا هێشتا هاژەیەکی سەیر هەبوو. کەمێک پیر، بەڵام بەقیافەت و بەهەیبەت بوو، جۆرە ساردییەک و بێباکییەک لەپێشوازییەکەیدا بوو. من چاوەڕوانمدەکرد لەساتی یەک بینیندا یەکتر بگرینە ئامێزو بەسەریەکدا بگرین، بەڵام نە ئەو بەگەرمی

باوەشی پیاکردم و نە من.

دەستیگرتم و بردمییە ژوورێکی گەورەوە کە تائەو کات دەرگاکەیم نەکردبووەوە، ژوورێکی گەلەک پۆشتە و پڕ لەئەساسی گرانبەها و سەیر کە لەوەوبەر نەمبینیبوون. پێیگووتم «سەیرت لێنەیە... هەمووشتێک گۆڕاوە، ئێستا ئێمە حوکمدەکەین». وشەی حوکم لەدەنگیدا زرینگەیەکی سیحراوی هەبوو. بەجۆرێک لەجۆرەکان دەیزانی من هیچ شتێک دەربارەی ئەو دونیا تازانە نازانم، ئەو تاکە کەسێک بوو دەیزانی زیندووم و دیلم. هەموو شتێکی دەربارەی شوێنی دیلی و گوزەرانم دەزانی. بەهێمنی پیاوێکەوە کە قسە لەغەمێکی قووڵ بکات، گووتی «زۆر بیرم لێکردوویتەوە، زۆر... دۆزینەوەی تۆ ئاسان نەبوو، تا ئەو نامە بچوکانەت بۆ بنێرم، دەبایە شتێکی زۆر خەرجبکەم... پارەی خەیاڵی... بەڵام دەبوایە تۆ بزانیت من دەزانم زیندوویت... بزانیت لەیادم نەچوویتەوە... شتێک لەوەفای خۆمت بۆ نیشاندەم».

یاقوبی سنەوبەر نەیدەزانی دوای بیستویەک ساڵ دیلی هەموو قسەیەک لەسەر وەفا و بێوەفایی بێمانایە...

ئەو هەناسەیەکی قووڵی هەڵدەکێشا، قووڵترین هەناسەیەک بوو تا ئەوکات لەژیانمدا بیستبێتم. دەیگووت«دەزانم تۆ ناتەوێت بیر لەو شەوە بکەیتەوە، منیش نامەوێت... هیچ کەسیش لەمن و تۆ بەولاوە حیکایەتی ئەو شەوە نازانێت... هیچ کەس... من بیستویەک ساڵە نهێنی ئەو شەوەم هەڵگرتووە... وەک خۆی... وەک خۆی». من دوای ماوەیەکی درێژ بۆ یەکەمجار پێدەکەنیم و دەمگووت «یاقوبی دۆست... من و تۆ هیچ نهێنییەک لەنێوانماندا نییە، هیچ نهێنییەک... شتەکان دەبایە هەروابن... تۆ سەرۆک بوویت... تۆ لەمن گرنگتربوویت».

وەک یەکێک ئازارێکی گەورەی لەناوەوە هەبێت بەزەحمەت پێدەکەنی و

دەیگووت «لەمێژە کەس پێینەگوتووم یاقوبی دۆست... لەمێژە... چەند ساڵە؟». من دەستم دەخستە سەر دەستی و دەمگووت «بیستویەک ساڵە... بیستویەک». هەناسەیەکی هەڵدەکێشا و دەیگووت «بەڵێ... بەڵێ بیستویەک ساڵە... بیستویەک». دەیویست باسی ئەو شەوە بکات کەمن گیرام، هەردووکمان پێکەوە لەماڵێکی چکۆلانەدا ئابڵۆقە درابووین، یان دەبایە هەردووکمان بگیرێین، یان دەبایە یەکێکمان لەپێشەوە بمێنێتەوە و بەرگریبکات تا ئەوی دیمان لەدواوە بۆسەکە دەشکێنێت و دەربازدەبێت. ئەو شەوە دەستم خستە سەرشانی و ماچمکرد و پێمگووت «من دەمێنمەوە، من تا تۆ دەربازدەبیت وێڵیاندەکەم... ئیتر من و تۆ یەکدی نابینینەوە، ئاگات لەسەریاسی سوبحدەم بێت». ئەوە دواهەمین ڕستەی من بوو. ساڵانێکی زۆر لەگوێمدا دەزرینگایەوە... دەکرا من دەربازبیم، فرسەتی ڕزگاربوونم لەفرسەتی ڕزگاربوونی ئەو گەورەتربوو، بەڵام ئەو سەرۆک بوو، من جێگرێکی بووم لەهەرە نزیکەکان. دواجار دەبوایە هەموو شتێک بکەمە فیدای ئەو تا بژی.

ئەو نەهاتبوو باوەشم پیابکات، دەیوویست پێمبڵێت کە دەبێت لەو کۆشکەدا بمێنمەوە، گووتی «دەرەوە کەس تیاناژی، مرۆڤی پاک و بەدەروەست ناتوانێ لەدەرەوە بژی، دەردێکی پیس دونیای گرتۆتەوە، دەردێک نەناوی هەیە نەوەسف... تۆ پێیبڵێ تاعوون، چی ناودەنێیت ویستی خۆتە، بەڵام تۆ لێرەبە... تادەکرێت لێرەبە... لێرە لەهەر جێگایەکی تر سەلامەتترە». کەمێک تەماشایکردم و بەتێڕامانێکی سەیرەوە گووتی «بمبورە... کەگووتم تۆ یەکێکی لەئێمە، تۆ یەکێک نیت لە ئێمە... نا... تۆ یەکێک نیت لەئێمە، تۆ بۆنی پاکییت لێدێت، کە هاتیتەدەرێ، کە تێکەڵ بەو دونیایەی ئێمەبوویت خودا دەزانێت چیت لێدێت و چی ڕوودەدات... تۆ تەنیا خۆتی، نە یەکێکیت لەئێمە و نە یەکێکی لەوان، تۆ تەنیا خۆتی، موزەفەری سوبحدەمیت و بەس.

دوانەوە تۆ مردوویت... من نەبێت هیچ کەس نازانێت کە تۆ ماویت... تۆ لەمێژە ناوت لەهیچ شتێکدا نەماوە، من خۆم هێدی هێدی ناوی تۆم لەهەموو شتەکان دەرهێنا، تۆم لەهەموو قەرزێک پاککردەوە، لە هەموو قەرزێک... هیچ دەفتەرێک نییە ناوی تۆی تێدابێت، لە هیچ لاپەڕەیەکی مێژووی ئەم وڵاتەدا ناوی تۆ نایەت... تۆم لە هەموو پیسییەک پاراست... تۆ نیت... موزەفەری سوبحەدەم، دەرەوە بۆ ژیانی تۆ دەستنادات... من هەموو چیرۆک و سەربوردەکانم وا ڕێکخستەوە تۆی تیانەبێت... هیچ کەس باوەڕت پێناکات... هیچ کەس... هیچ کەس نازانێت تۆ شەوێک لەشەوان هاوڕێی من بوویت و ژیانی خۆت کردۆتە فیدای من... ئەوانەی ئەو چیرۆکە دەزانن یان مردوون یان کۆچیانکردووە یان لەیادیانچۆتەوە، هیچ کەس نازانێت».

بەئارامی قسەیدەکرد، دروست نەمدەزانی دەڵێت چی، بەڵام وابوو هەرگیز دروست نەتدەزانی باس لەچی دەکات. توانای هەبوو گوناهەکانی خۆی لەبەرگی بەخشندەیی و گەورەییدا بخاتەڕوو. وەک هەمیشە لە هەر جێگایەکدا دەردەکەوت کپییەکی قووڵی لەگەڵ خۆیدا دەهێنا، هێمنی و غەمێکی سەیر. دوای ڕۆیشتنی دەبایە هەمیشە بیربکەیتەوە، ئەو هەموو شتەکانی دەخستە سەر هەوای بیرکردنەوە، هەتا گوڵەکان و باڵندەکان و درەختەکانیش دوای تێپەڕینی ئەو بیریاندەکردەوە. هێمنی و کپی و قووڵاییە تاریکەکانی ناو دەنگی جۆرە ئاڵۆزییەکیان دروستدەکرد، وەک ئەوەی نیوەشەوێکی تاریک مەستانە لە پێچاوپێچی باغێکدا ونتبکات. کە قسەیدەکرد بەردەوام وام هەستدەکرد لەنێوان کۆمەڵێک باغ و فوارە و کۆمی گوڵاودا ونبووم. فێنکییەکی سەیر لە وشەکانیدا هەبوو، وەک ئەوەی دوور لە تاڤگەیەک وەستابیت و«با» پرشنگی ئاوت بۆ بێنێت، وەک ئەوەی لەژێر درەختێکدا خەوتبیت و شەماڵ بەماچ خەبەرتبکاتەوە، بەڵام دیوێکی تاریکیش لە قسەکانیدا هەبوو، بەشێوەیەک لە شێوەکان لەناو

خۆتدا ونیدەکردی... هەموو وەختێک دابەشبوونێکی قووڵ و بێئەندازە سەختی لە شتەکاندا جێدەهێشت، شتێک بەئارامی لە بوونی ئەوەوە دەهات و لەناو بوونی تۆدا نیشتەجێ دەبوو. شتێک سەرەتا نازک و ئاسایی دەردەکەوت، وەک فڕین و دابەزینی بولبولێک لە باغێکەوە بۆ باغێکی تر... وەک وەرینی گەڵایەک لە چڵێکی بەرزەوە بۆ سەرزەوی... بەڵام کە تێدەپەڕی ژانێکی خەنجەرئاسای جێدەهێشت، ژانێکی نادیار، ژانی لەیەکتر تێنەگەیشتنی مرۆڤ، ژانی ئاڵۆزی و تێکەڵاوبوون و گومان... من هەستمدەکرد دەچێتە هەر جێگایەکەوە دوای ئەوە بۆ چەندین شەو هیچ شتێک لەو شوێنەدا ناخەوێت، سەرەنجمدەدا کە دەڕوات، دوای گوزەرکردنی چەندین شەو باڵندەکان و درەختەکان و گوڵەکان ناخەون.

ئەو ساڵەهای ساڵ منی لەناو خۆمدا ونکرد... ئەو بەیانییە کە بینیمەوە، وەک خۆی بوو. بەهێزتر و دڵڕەقتر و بێباکتر دیاربوو لە جاران، تێنەدەگەیشتم چی لە پیاوێکی شکست و بێپاشەڕۆژی وەک من دەوێت، بۆ لە کۆشکێکدا هەڵیدەگرێت؟ لێمدەپرسی «یاقوبی دۆست... من بەدەردی هیچ شتێک ناخۆم، منیش لە دوای لە یادچوونەوەیەکی گەورەدا دەگەڕێم، بیستویەک ساڵی ناو لم، من شەو و ڕۆژ خەریکی سڕینەوەی یادەوەرییەکانم بووم، بیستویەک ساڵ پارچەپارچە خۆم و شەو و با، خۆم و سەحرا و هەتاو، یادگاری ژیان و وێنەکانی ئەو ڕابوردووە کورتەمان سڕیوەتەوە... من لەوە لاوازترم بتوانم ئازادی خۆم بەکاربهێنم، لەمن مەترسە... بیابان فێرتدەکات هیچ شتێک داوانەکەیت... هیچ شتێک. من لە مێژە ڕۆحی زامیدێکم هەیە... زامیدێک تەنیا تەماشاکردنی لم تێریدەکات».

ژیانی وەک سەرۆکێکی هەمیشەیی، هەندێ ڕەفتاری ئاسایی مرۆڤی تیا نەگۆڕیبوو. یەکێک بوو دەیتوانی بێ ئەوەی ویقاری خۆی تێکبدات گاڵتە بەشتەکان بکات، دەستی دەخستە سەر نێوچاوانی و دەیگووت «تۆ

هەمیشە زامیدبوویت... هەمیشە... من لە سەروەختێکی زووەوە تۆم وەک زامید تەماشاکردووە... لە مێژە وەک دەروێشێک نیگای تۆم کردووە».

ئەوەحەقیقەتێکی گەورەبوو، تاڵترین و دژوارترین ڕاستی ئەو ساتانەی ژیانی من بوو، من تەنیا بەسەحرا دەژیام، من بیابانم بەس بوو، بەڵام ئێستا گەلێک دووریبووم، نەمدەزانی چی لەو ئازادییە لەناکاوە بکەم کە بێ هیچ پرسیارێک پێشکەشیانکردبووم. یاقوبی سنەوبەر دەیزانی من لە چیدا دەژیم، بەهێمنی و قووڵییەکی سەیر دەیگووت «ئازادی دەمانکوژێت... گەر ئاگادارنەبین دەمانکوژێت». بۆ ساتێک لە ساتەکان واهات بەخەیاڵمدا کەئەو دەیەوێت لەئازادی بمپارێزێت... واهات بەخەیاڵمدا نایەوێت «ئازادی» لەگەڵ خۆیدا بمبات و ونمبکات. خۆی هیچی نەگووت ئەوەنەبێت جار دوای جار لەناو ڕستەکانیدا بوەستێت و هەناسە هەڵکێشێت و لە قووڵاییەکی بێئەندازە دوورەوە سەیریکات و بڵێت «نازانم... نازانم زامیدەکان دەبێت بۆ کوێ بچن؟». لای هەردووکمان ئاشکرابوو کە وندەبم، ئەو خەیاڵی لای من و لای ڕابوردووش بوو، خەیاڵی لای من و لای شتەکانی تریش بوو، هەستمدەکرد، ئەویش لەو باغە ساردو سەیرانەی خۆیدا ونبووە. بەجۆرێک لەجۆرەکان من لە وەهمی ئەوەدا دەژیام کە لەڕابوردوو ڕزگارمبووە... من پێمگووت «خۆشحاڵم کە کەس نازانێت زیندووم، من هیچ چاوەڕوانییەکم لەهیچ شتێک نییە، هیچ کەس قەرزارباری من نییە... نا یاقوبی سنەوبەر، هیچ کەس قەرزار باری من نییە، بەڵام پێمبڵێ بۆ منت هێنایە ئەم ماڵەوە... بۆ هیچ کەسێک نابینم... کێ منی تا ئێرە هەڵگرت».

کەمێک بەتێفکرینەوە دەیگووت «بۆ تۆم هێنایە ئەم میوانخانە دوور و لاچەپەک و جەنگەڵییە؟ گەلەک قورس و گرانە بتوانم وەڵامتبدەمەوە». سەیری دەستەکانیم دەکرد و دەمزانی ڕاستدەکات. لەسەرەتاوە وابوو، کە قسەیدەکرد من سەیری دەموچاویم نەدەکرد، بەڵکو سەرەنجی دەستیم

دەدا، یان تەماشای شتەکانی دەوروبەریم دەکرد. توانایەکی گەورەی لەگۆڕین و یاریکردن بەدەموچاودا هەبوو، کەسانی تر هەموو سەرەنجی خۆیان دەخستە سەر ڕوخساری، لەبەرئەوە هەرگیز تێنەدەگەیشتن ڕاستدەکات یان درۆ، تەنیا کەسێک بووم دەمزانی کاتێک قسەدەکات دەبێت سەیری کوێی بکەم. ئەو ڕۆژە کاتێک سەیری دەستەکانیم کرد ڕاستگۆبوو. نەیدەتوانی بۆم ڕوونبکاتەوە من لەو میوانخانەیەدا چیدەکەم... بۆدەبێت لەوێبم؟ یەک لەدوای یەک دەیگووت «تاعونە تاعوون، یان هەر دەردێکی کوشندەی ترە کە تۆ بەرگەی ناگریت». سەیری هاتوچۆکەیم دەکرد بەناو ژوورەکەدا و دەمزانی خۆشحاڵە و بێباکیشە لە ئازادیم... خۆشحاڵییەکەی دەگەڕایەوە بۆ ئەو یادگارییە دێرینانەی نەیدەویست لە یادیبکات، بێباکییەکەشی دەگەڕایەوە بۆ بێتاقەتی و پیربوونی لەناو هەموو ئاوات و ئارەزووەکانیدا. بەجۆرێک لە جۆرەکان هەردووکمان لە یەکدەچووین، ئەو تا ئەوسەری ئەوسەر لەگەڵ خەونەکانی خۆیدا ڕۆیشتبوو، ئەو خەونە کۆن و سەیرانەی جارانی گەنجێتیمان... منیش بەدیوێکی دیکەدا تا ئەوسەری ئەو سەر هەموو ئەو دونیایەم لەخۆمدا سڕیبووەوە. هەردووکمان بەدوو ئاڕاستەی جیاواز ڕۆیشتبووین من لەناو سەحرایەکی گەورە و ئەو بەناو ژیانێکی جەنجاڵ و دەوڵەمەنددا، بەڵام لەوسەرەوە لە یەک خاڵدا یەکمان گرتبووەوە. من ماوەیەک دواتر کە لەشوێنێکی دی و لەژێر کاریگەری کۆمەڵێک هەست و نەستی دیکەدا بینیمەوە، پتر بۆمدەرکەوت کە ئێمە لەیەکدەچین، زیاتر زانیم من دیوێکی خەوتووی ئەوم و لەخەو هەستاوم و نامەوێت بخەوم. وەک ئەوەی ڕۆحم بخوێنێتەوە بەغەمگینی گووتی «هەندێ جار سەرکەوتن و مردن وەکو یەکە». هەستمدەکرد حیسابی تارماییەکم بۆدەکات، حیسابی مردوویەک... ئەو منی لەهەموو جێگاکاندا کوشتبوو لەیادەوەریدا نەبێت. بەسەرسامییەوە سەیریکردم و گووتی «حەزدەکەم لەسەر مردن قسەت لەگەڵدا بکەم».

بەکەمێک بێزارییەوە گووتم «من لەمردن نەهاتوومەتەوە». بۆ ئەوەی دڵی من بداتەوە لەسەرخۆ جگەرەیەکی دەرهێناو دایگیرسان و بێنەوەی مژی لێبدات لەسەر تەپڵەکێکی زیو بەجێیهێشت و گووتی «هەردووکمان بەجۆرێک لەجۆرەکان لەمردنەوە دێینەوە... بیابان و سیاسەت هەردووکیان یەک شتن، دوو زەوین هیچیان تیاناڕوێت». کەقسەیدەکرد دەچووە بەر پەنجەرەکان، هەستمدەکرد، قسە لەگەڵ شتێکی دوورتردا لەمن دەکات. شتێک دەکەوێتە ئەودیو بوونی هەردووکمانەوە. وەک بەدەست برینێکی گەورەوە بناڵێنێت، کەمێک بەخرۆشان و نائارامییەوە گووتی «موزەفەری سوبحدەم... هاوڕێم ناتوانم بتفەمەوە ناو ئەو ژیانە پیسە... تۆم لەوێدا بۆ تەماشاناکرێت... تۆ یەکێک نیت لەئێمە».

هەمیشە منی لەدەرەوەی شوێن و کاتەکان وێناکردبوو، منی خستبووە دونیایەکی جیاواز لەهەموو دونیاکان، ئێستا منی هێنابوو تا هەمیشە لەناو شانشینە خەیاڵییەکانی ئەودا بمێنمەوە. دونیایەکی بۆ دروستکردبووم بگونجێت لەگەڵ یادگارەکانی ئەودا. بەهێمنی گووتی «لێرەدا پیردەبین... من و تۆ... پیردەبین و لەم پەنجەرانەوە سەیری دونیادەکەین و بیردەکەینەوە... ئێرەشوێنی من و تۆ دەبێت، لەم پەنجەرانەوە تەماشای گەردون دەکەین، پێکەوە واز لەهەموو شتەکان دەهێنین، دەبینە دوو زاهید... شەو ڕۆژ قسە لە ئەستێرە و درەخت و باڵندەکان دەکەین... ڕۆژێک دێت زمانی هەموویان فێردەبین، پێکەوە ژیانمان تەرخاندەکەین بۆ تێگەیشتن لەگوڵ... بۆ تێگەیشتن لەو ڕووناکییە سەیرانەی کە شەو لەدوورەوە دێن... ئاوڕێک لەڕۆحمان دەدەینەوە... تۆ وەک خۆی بەپاکی هەڵیگرە و منیش هەمووشتێک دەکەم تا پاکیبکەمەوە». بۆ یەکەمجاربوو کە قسەیکرد، پەردەکان لەرینەوە، هەندێ لەو گەڵایانەی لەدەرەوە دەفڕین ئاڕاستەی خۆیان گۆڕی، باڵندەکان ڕۆیشتن و خامۆشییەکی لەناکاو دونیای داگرت. خۆی بەماندوێتییەوە سەری دانەواند و بەزەردەخەنەیەکی

گاڵتەجاڕەوە گووتی «بیرتە ئەی دۆست بیرتە... دەمانگووت کەشۆڕش سەرکەوت، خەڵوەتێک دروستدەکەین، ژیانێکی خنجیلانە و پاک، هەموو هێزی خۆمان تەرخاندەکەین بۆ تامکردنی جوانییەکانی سروشت... ئا... ئا... هەموو هێزی خۆمان... بۆ تامکردنی جوانی گوڵ... جوانی شەو... جوانی ئەو شتانەی کە کەس جوانیان نابینێت... بیرتە... بیرتە ئەی دۆست؟».

من گووتم «هیچم بیر نییە.... هیچ شتێک من گەلەک ماندووبووم تا هەموو شتەکانم لەژیانی خۆمدا سڕییەوە... گەر هەموو شتێکم لەخەیاڵی خۆمدا نەکوشتایە سەحرا دەیکوشتم... سەحرا باج لەسەر وردترین و نادیارترین وێنە دادەنێت... یاقوبی من، یاقوبی دۆست زۆری ویست تا جارانم لەخۆمدا دەرکرد، شەو لەدوای شەو دانیشتم و بەهێمنی وەک لەدڵی چۆلەکەیەکدا نەشتەرکارییکەم هەموو ئەو شتانەم لەسەرمدا دەرهێنا... ئەوانە نەیاندەهێشت بخەوم... نەیاندەهێشت بیربکەمەوە، وەک لەفرمێسکی باڵندەیەکدا، ئەستێرە هەموو ڕووناکییەک دەربهێنێت... هەموو ئەو شتانەم کوشت کەفرمێسکەکانی منیان پڕکردبوو لەیاد. بیستویەک ساڵ لەناو لمدا دیلبیت ناتوانیت یادی هیچ بکەیت... تێدەگەیت... ناتوانیت... لم ناهێڵێت یادی هیچ شتێک بکەیت... تێدەگەیت... ناهێڵێت». وامدەگووت و دەگریام، وەک چۆن لەشەوە ساردەکانی بیاباندا دەگریام. سەرم دەخستە ناو دەستمەوە و دەگریام. بێئەوەی تێمبگات، ئەویش سەریدەخستە ناو دەستی و دەگریا.

نەماندەزانی بۆ دەگرین، بەهێوری فرمێسکەکانمان دەسڕی و هەریەکەمان لەجێگای خۆیەوە بەساردی سەیری چاوی ئەوی دیکەمان دەکرد، چاوانی من چاوانی باڵندەیەک بوو، تەماشای ئاسۆ دوور و زەرد و ڕووتەنەکان سووتاندبووی، چاوانی ئەویش چاوانی گورگێک بوو تێربووبوو لەیاریکردن.

لەساتێکدا هەستمکرد نازانێت بۆچی هاتووە بۆلام، نازانێت لەکوێوە دەستپێبکەینەوە، بەڵام بەو شێوازە سەیرو ئاڵۆز و پڕ حیکمەتەی خۆی تێیگەیاندم کە دیلم.... تێیگەیاندم دەرەوە دەمکوژێت و لەوێ ناتوانم لەهیچ شتێک تێبگەم. بەئارامی و زەبر و بێڕەحمییەوە گووتی «تۆ لێرە دەبیت... ئەم شوێنە شوێنی خەیاڵەکانمانە... ئەو جێگایەیەکە چەندەها ساڵ خەونمان پێوە دەبینی». ئینجا تەماشایکردم و گووتی «گەر لێرە بڕۆیتەدەرێ، هەموو ژیانت دەکەویتە دوای شتێک کەنایدۆزیتەوە... بیابان شتێکی پێبەخشیویت... تەنیایی شتێکی قووڵتر و پڕ ماناتری لەشتەکانی ئێمە پێشکەشکردویت... گەر بڕۆیتە دەرێ هیچ نادۆزیتەوە... هیچ... تۆ دەستت بەگەورەیدا ڕاگەیوە، بیستویەک ساڵ تۆ لەخەڵوەتێکی گەورەدا ژیاویت... مەیەرەدەرێ... ئەی دۆست مەیەرەدەرێ... شتەکان چەشنێک پارچەپارچەبوون بەکەس کۆنابنەوە». هەناسەیەکی هەڵکێشاو گووتییەوە «مەیەرەدەرێ، بەدوای ئەو شتانەدا بگەڕێیت کە نایاندۆزیتەوە...»

ئەو قسانەیکرد و ویستی بڕوات، من لەجێگایەکی نزیکدا لەدەرگاکەوە گرتم و گووتم «یاقوبی دۆست، ئەوەی بتوانێت قەدەری دیلی هەڵگرێت دەبێت باری ئازادیش هەڵگرێت... من نەمردووم، دەشمەوێت تێبگەم و دڵنیابم کە دەژیم... ساڵەهای ساڵ من هەموو ڕۆژێک بۆ ژیانی خۆم شەڕمکردووە، سەیری شەو و سەراب و تارماییەکانم کردووە و هاوارمکردووە«من دەژیم... هێشتا دەژیم... دەژیم». ئا یاقوبی هاوڕێ و دۆست... سەرۆکی من، من و تۆ هیچ حیسابێک و خەونێکمان لەنێواندا نییە... یەک حیساب نەبێت... یەک حیساب، پێمبڵێ... سەریاسی سوبحدەم لە کوێیە؟»

ئاوەها... ئاوەها... دەرگام لەسەر تۆفانەکان کردەوە

٤

لاولاوی سپی و شادەریای سپی لەتەمەنێکی زووەوە سوێندێکی ئەبەدییان بۆ یەکدی خواردبوو هەتا مردن کەسیان شوونەکەن، قژیان نەبڕن، کەسیشیان بێئەوی تریان گۆرانی نەڵێت و لەکراسی سپییش بەولاوە هیچ ڕەنگێکی تر نەپۆشن. ئەو ڕێکەوتنە دەگەڕایەوە بۆ چوار ساڵ بەر لەو ئێوارەیەی تۆفانەکان هەڵیانکرد و محەمەدی دڵشوشەیان هێنا... بۆ ئەوکاتەی لەماڵی ئەو دوو خوشکەدا جەنگی گۆرانییەکان هەڵگیرسا، ئەودەم هەردوو ئەو دوو خوشکە تەمەنیان چواردە و پازدەساڵان بوو، هەردووکیان لەژێرەوە منداڵانە عاشقبوون، شەوڕۆژ لەبەر خۆیانەوە گۆرانیان دەگووت... تاکە گرفتێکی ترسناک لەپێشدەمیاندا ئەوەبوو کە کاتێک گۆرانییان دەگووت، هەرکەسە و گۆرانییەکی دەگووت بەگۆرانی ئەوی دی نەدەچوو... جەنگی گۆرانییەکان ماوەیەکی درێژی خایەند، هەندێ شەو تا گەروویان خوێنی لێدەهات لەڕقی یەک گۆرانیان دەگووت... تاریک و ڕوون دەردەکەوت و ئەوان گۆرانیان دەگووت، کازیوە تێدەپەڕی و ئەوان هەریەک بەرابەری ئەویتر دەیخوێند، خۆرهەڵدەهات و وەک دوو جەنگاوەری عیناد و بێڕەحم شەکەتدەبوون و لەساتێکدا بێئەوەی هیچیان شکستی خۆی ڕابگەیێنێت پێکەوە دەوەستان و لەجێگاکانیاندا نیمچە مردوو دەکەوتن. کەس دروست نازانێت ئەو جەنگە چەندی خایاند، چەند وەرز ئەو دوو خوشکە شەڕیانکرد، چەند گەردەلوول و چەند تۆفان بەسەر شەڕەکانیاندا تێپەڕی. لەیەکێک لەئێوارەکانی ئەو

جەنگە درێژەدا شادەریای سپی نەخۆشکەوت، نەخۆشییەک زۆر لەمەرگ نزیکیکردەوە. تەنیا لاولاوی سپی بەتەواوەتی دەیزانی شادەریای سپی بۆ دەمرێت، بەجۆرێک لەجۆرەکان چیرۆکی عەشقێکی ناکام لەپشت نەخۆشی و دەردەکانی شادەریاوە بوو. بەهارێکی درەنگ بوو کە شادەریا لەبیمارستان کراسێکی سپییان لەبەرکرد و خستیانەسەر تەختێک بەرەو نەشتەرکارییەکی سەخت... بەیانییەکی تاریکی لم بارین بوو، بەدرێژایی شەو لم دەباری. ئەو بەیانییە بەر لەوەی شادەریای سپی بچێتە ژێر دەستی نەشتەرکارەکانەوە کە نە هیوای ژیانیان دەدایە و نە مەرگ، دەبایە لاولاوی سپی بگاتە لای و داوای لێبوردنی لێبکات و بەسەریدا بگری. ئەو بەدرێژایی شەو نەخەوتبوو، کە بەیانی بەچاوی پڕ فرمێسک و گەرووی پڕ حەسرەتەوە گەیشتە بیمارستان. شادەریا بەجلە سپییەکانییەوە چاوەڕوانیدەکرد، دوو خوشکەکە لەسروتێکی سەیری پڕ گریان و هەنسکدا، پڕ لەئامێزان و یەکدی لاواندندا، پڕ لەگەردنئازایی و سوێندخواردندا، بڕیاردەدەن هەتا مردن بێیەکتر نەژین، تامردن پێکەوەبن و یەکجۆر جل لەبەرکەن، هەتاهەتاشە قژیان نەبڕن و گەر جارێکیش گۆرانیان گووت پێکەوە بیڵێن. ژانی ئاشتبوونەوەکەیان بەجۆرێک بەجۆش و بەهێزبوو ئەگەر لەو ساتەدا تیمارپێچەکان شادەریای سپییان نەبردایە لەوانەبوو ئەو پەیمانانە زۆر درێژتر و ئاڵۆزترین لەوەی ئێستا هەیە... کە تیمارپێچەکان شادەریایان بەرەو نەشتەرکاری برد، لاولاو تا بەر دەرگاکە دەستی لەدەستیدا بوو، بەر لەوەی بچێتە ژووری بۆ ژێر نەشتەرەکان شادەریا بەلاولاوی گووت «سوێندم بۆ بخۆ هەتاهەتایە لەو پەیمانە پەشیمان نەبیتەوە... لاولاوی سپی بەچاوی پڕ فرمێسک و لەشۆڕشێکی دژواری سۆزو هەڵچووندا گووتی « سوێندت بۆ دەخۆم، هەتاهەتایە نەشوودەکەم، نەبێ تۆ گۆرانی دەڵێم، نەقژم دەبڕم و نە لەجلی سپی بەولاوە هیچ لەبەردەکەم». ئەوەسەرەتای ئەو پەیمانە جاویدان و هەتاهەتایە بوو کەئەو

دوو خوشکە ساڵ دوای ساڵ لەگەڵ خۆیاندا کێشیدەکەن.

ژیانی ئەو دوو خوشکە ژیانێکی ئاڵۆز و پڕ نهێنی بوو، دوای ئەوەی شادەریای سپی لەبیمارستان هاتەدەرێ، لەشەوێکی ڕەشەبا و خۆڵ بارانی هاویندا سوێندیان تازەکردەوە، بەزمانی دڵدارەکانی ئەو ڕۆژگارانە پەیمانێکی ئەبەدییان بەست و بەخوێنی خۆیان مۆریانکرد و خستیانە شوشەیەکی ڕەش و لەجێگایەکدا کە تەنیا خۆیان دەیانزانی لەبن درەختێکی هەناردا شاردیانەوە، درەختێک دواتر دەبێت بەئاوێنەی درەختێکی دیکە، کە لەجێگایەکی دیکەدا پیاوێک بەناوی نەسیمی شازادەوە ڕواندوێتی.

ئەوەی شتەکانی بەئاقارێکی ترسناکدا برد ئەو بڕوا سەیرەبوو کە سەروکاری جادوویەک لەپشت ڕەفتاری ئەو دوو خوشکەوەیەوە، سیمایان لەسیمای کچانی تر نەدەچوو، تەلیسمێک و نیگایەکی نائاسایی لەسەیرکردنە سارد و هێمن و نەگۆڕەکانیاندا بوو. کەسەیری شتێکیان بکردایە بەزەحمەت چاویان لەسەر دەجوڵاند، بێئەوەی دڵڕەقبن، سەیرکردنە نەگۆڕ و تیژ و بڕندەکانیان هەموو دڵێکی ناڕەحەتدەکرد. بەراورد بەقەوارەی ڕوخساریان چاویان گەورەتر لە چاوانی ئاسایی دەینواند، کە تەماشاتدەکردن هەستتدەکرد جگە لە دەسەڵاتی نیگایان هیچی تر نابینیت. گەر بیانویستایە پڕیاندەکرد لەساردی و کەمتەرغەمی، گەر بشیانویستایە لێوان لێویان دەکرد لەپاکی و منداڵی. جلە سپییەکانیان لەگەڵ ئەو قژەکێوییە درێژەیان کە بەجۆرێکی نائاسایی و خێرا درێژدەبوو، نیگای سیحربازێکی پێبەخشیبوون کە کەس بەدروستی نەیدەزانی سیحرەکەیان چییە. تاکە دوو کچێک بوون جلی دیاریکراوی قوتابخانەیان لەبەرنەدەکرد، بەسپیاڵە سپییەکانیانەوە دەچوون بۆ پرسەکان، هەردووکیان باڵایان وەکو یەک بوو، لەئاهەنگەکانی شووکردن و ژنهێنانیشدا جلەسپییەکانی ئەوان بەزەحمەت لە جلی بوکەکان جیادەکرایەوە. شتێکیان تیابوو بەئاسانی نەدەشکا... ئەو شتەش بێدەنگییە سەیر و قووڵەکەیان بوو.

لەڕاستیدا لاولاوی سپی و شادەریای سپی نەدڵڕەق بوون و نەسیحرباز، بەڵام سروشتی نیگاکردنیان و دەرکەوتنیان بەو جلانەوە ئەو جۆرە خورافەتانەی لەسەر دروستکردن، ئەو خەیاڵانەی ئەودەم خۆیان بێئەوەی ناڕەحەتبن گەورەتریاندەکرد و پڕپاندەکرد لەئەفسانەی تر. سەردەمانێک هەردووکیان خوودەدەنە تەماشاکردن و تێگەیشتن لەبورجەکان، دەکەونە فێربوونی هونەرەکانی خوێندنەوەی دەست، لەئاهەنگ و شیوەنەکاندا سەیری دەستی خەڵک دەکەن، زۆرجار بێئەوەی هیچ بڵێن دەکشێنە دواوە، خودی ئەو بێدەنگییە کە دەرەنجامی بێئاگایی و نەزانین بوو لە هونەرەکانی ئەستێرەناسی و دەستگرتنەوەدا، وەک بێدەنگییەکی شەڕانی دوو کچ تەماشادەکرێت کە چارەنوسی ڕەشی خاوەن دەستەکان دەبینن، بێدەنگییان وەک بێدەنگی سیحربازێکی ڕەش تەماشادەکرێت، کە گومان، دوودڵی و نائاسودەیی جێدەهێڵێت... سروشتیان وەک دوو کەس کە وەک ئەوانی دی خۆناگۆڕن و سەیرناکەن و ڕەفتارناکەن گۆڕینی بۆ دوو نامۆی ڕاستەقینە. ئەوان وەک دوو کچی گۆشەگیر گەورەدەبن، دوو کچ پیاوان خۆیانیان لێدەپارێزن، نەوەک لەبەر ئەوەی جوان نین، بەڵکو لەبەر ئەوەی هێزێک لەچاویاندایە پیاوان لێیدەترسن و خۆیانی لێوندەکەن... هەردووکیان لەوە بە تواناتربوون پیاوان بتوانن ئاسان سەیری نیگایان بکەن. شتێکی قووڵ و دەنگێکی دووریان تیابوو لەگەڵ خواستی ئەو پیاوانەدا نەدەگونجا کەتەنیا دەرەوەی ئافرەتیان بۆ داگیردەکرێت. خودی ئەو لاوازییە وایکرد تادەرکەوتنی محەمەدی دڵشوشە هیچ پیاوێک لەو دوو خوشکە نزیک نەکەوێتەوە. بەڵام ئەو پەیوەندییە سەیر و ئاڵۆزەی خۆیان لەبری هەموو شتێک بوو، بەیانیان کە لەخەو هەڵدەستان بەر لەبەرچایی پێکەوە گۆرانییەکی نوێیان دەگووت. لەژیانی ئەواندا گۆرانییەکان شێوەی جۆرێک لەنوێژیان وەرگرتبوو. ئەوان کچی ئەو سەردەمە سەیرەبوون، باوەڕیان بەخودا نەبوو، بەڵام باوەڕێکی قووڵیان بەگۆرانی هەبوو.

هیچ کەس نازانێت محەمەدی دڵشوشە چۆن عاشق بوو؟ ئەو دوو کیژە دونیایەکیان هەبوو تەواو جیاواز لەدونیای محەمەدی دڵشوشە کە لەسەرەتاوە ڕقی لەهەموو ئاڵۆزی و تەلیسمێک بوو و حەزی بەدونیایەکی شوشەیی دەکرد، دونیایەک شتەکان ئەمدیوەوە و دیویان ببینرێت. ئەو ژیانێکی هەبوو تەواو جیاواز لەژیانی ئەو دووخوشکە، جیهانیان دووجۆرە جیهانی لەیەک دووربوو... گەر خیانەتی تۆفانەکان نەبووایە نەدەکرا بەیەکبگەن، بەڵام محەمەدی دڵشوشە باوەڕێکی گەورەی بەتۆفانەکان هەبوو... بڕوایەک دواجار بەرەو قەدەری تاریکی خۆی هەڵیگرت.

محەمەدی دڵشوشە... گەنجێک بوو لەناو خەیاڵەکانی خۆیدا دەژیا، کۆمەڵێک کلیلی هەبوو خۆی دروستیکردبوون، کلیلی ژیان و کلیلی مردن، کلیلی تەنیایی و کلیلی عەشق، کلیلی نهێنییەکان و کلیلی بێدەنگی، کلیلی هاوڕێتی و کلیلی ڕق، کلیلی خەون و کلیلی حەقیقەت. سەردەمانێک کە باوکی لەچیا دەبێتە یەکێکە لەخەباتگێڕانی سەرسەختی ئازادی ئەو وەک هەتیوێک لەشار گەورەدەبێت. بەڵام ڕۆژێک چاودەکاتەوە و ئەو منداڵی پڕ لەناز و دەلالی شۆڕشێکی سەرکەوتووە... دوای سەرکەوتنی شۆڕش و گەڕانەوەی شۆڕشگێڕان بۆ ماوەیەک دەبێتە بەختیارترین گەنج، لەئاهەنگ و کەرنەفالەکاندا دەبینرێت، لەوانەیەکە لەبۆنەکاندا گوڵ دابەشدەکەن، هەمیشە پێکەنینێکی گەش لەسەر سیمایەتی، بەڵام هەمیشەش تروسکەی ڕۆشنییەکی نائاشکرا لەنیگایدا دەدرەوشێتەوە. نیگاو چاوی لەوەڕوونترن نهێنیان تیابێت، چاوو سیمایی لەکانییەکی ساف دەچن کە هەموو شتێک لەبنیاندا دیارە، سادەیی و ڕوونی و دەرکەوتنی هەموو شتێک لە بیلبیلەکانیدا دەیگۆڕنە سەر یەکێکی سەیر، یەکێک کەنامۆبێت بەدونیایەک سەرتاپای لەسەر نهێنی دروستکراوە. دوای ماوەیەکی درێژ کەباوکی بەسەرکەوتوویی بەخۆی و چەک و بۆنی عارەقی هەورازەکانەوە دادەبەزێتە شار و یەکەمجار

لەئامێزی دەگرێت، تەماشای چاوی دەکات و بەترسەوە دەڵێت «ڕوونییەک لەچاوتدایە، سپیتر و سەیرترە لەهەموو ئەو شتانەی من بینیومن». ئەوە سەرەتای ئەو سەردەمەیە کە ژیانی دەبێتە کۆشکێکی بللور، کۆشکێک لەشوشەیەکی نازک، دەبێتە شانشینێک دیوارەکانی لەئەستووری بڵقێکی بێڕەنگ و ڕووندان کە هەموو شتێکی تیا دەبینرێت. محەمەدی دڵشوشە لەسەردەمێکدا گەورەدەبێت شتەکان هەمووی نهێنین، دونیا بەزوڵمەت و تاریکی دەدرەوشێتەوە. ئەو لەساڵانی تاریکی شۆڕشدا لەدایکدەبێت، لەسەردەمی دیوار و گونێی خۆڵ و ژێرزەمینی ئەستوور و دەرگای داخراودا. لەسەردەمێکدا هەموو بەنهێنی ئیشدەکەن... دەوڵەت بەنهێنی نەیارەکانی سەردەبڕێت و نەیارەکان بەنهێنی دەژین و هاتوچۆدەکەن. لەو ساڵانەدا ژیان دەبێتە دروستکردنی دیوار و تاریکی، هەمووان خەریکی دروستکردنی دیوارن، نێوانی ماڵەکان، نێوانی کوچەکان، نابەینی مرۆڤ و مرۆڤ و نابەینی مرۆڤ و ئاسمان، مرۆڤ و گوڵ، مرۆڤ و مانگ، مرۆڤ و شەو، مرۆڤ و پاسارییەکانی بەیانی... هەموو شتێک دەبێتە بەربەست، ئادەمیزادەکان بەجۆرێکی بێمانا دەکەونە سەر ئارەزووی بڵندکردنەوەی دیوار، ژیان دەبێتە خەڵوەتێکی هەمیشەیی، مرۆڤ لەپشت دیوارەکانەوە نەبێت ناتوانێت بیربکاتەوە. ئەوکات ئەو منداڵی خۆی لەباوەشی دایکێکی ترساودا دەباتەسەر، منداڵێکە بەردەوام لەم ماڵەوە بەنهێنی دەیبەن بۆ ئەو ماڵی تر. بەردەوام خۆی و دایکی لەو ترسەدا دەژین دەوڵەت بیانگرێت و ڕەوانەی بیابانەکانی باشووریان بکات. ئەو لەو کاتەوە دەبێتە منداڵێکی نهێنی، لەدەرەوە ناوی ڕاستەقینەی خۆی بەکارناهێنێت، نابێت کەس بەڕوونی و لەبەر هەتاودا و بەوجۆرەی کە خوڵقاوە بیبینێت. زووزوو ماڵ یا کۆڵان یا شارەکەیان دەگۆڕن. محەمەدی دڵشوشە، لەدونیایەکی وادا کە پڕە لەنهێنی و خۆشاردنەوە گەورەدەبێت، گەورەبوونێک لەگەڵ خۆیدا ئارەزوویەکی نهێنی و شاردراوەی بەرەو گەڕان هەڵگرتووە، ئەو

کات ژیانی ڕۆژانەی محەمەدی دڵشوشە گەشتێکی سەیرە بەدوای بینیندا، بەڵام هەستدەکات ناتوانێت ببینێت، هەستدەکات لەدیوار زیاتر هیچی تر نییە تەماشایبکات. ڕۆژێک دەگاتە ئەو ڕاستییە غەمگینەی دواتر ڕێگاو مانای ژیانی دیاریدەکات، کەدەبێت ژیانێکی هەبێت ڕوون وەک شوشە، ژیانێک لە هەموو لایەکەوە ببینرێت، ژیانێک هیچی لەژیانەکانی دیکەی ئەو سەرزەمینی تاریکییە نەچێت. دەبێت کلیلێک بدۆزێتەوە دەرگاکان بخاتەسەر پشت، دونیا ببێتە دونیایەکی ڕوون، دونیایەک دیوارەکانی هیچ نەشارنەوە، مرۆڤ چ شتێکی نەبێت هەڵیگرێت، نهێنییەکانی هەموویان دەرکەون، تەلیسمەکان بڕەوێنەوە.

لەگەڵ هەموو مۆتەکە تاریک و قورسەکانی منداڵیدا محەمەدی دڵشوشە وەک گەنجێکی خۆشڕوو دەمێنێتەوە، گەنجێک کە ڕاستییە بچوک و سادەکان لەچاویدا دەدرەوشێنەوە. کەباوکی دەگەڕێتەوە، دوای ساڵێک لەڕاپەڕین دەبێتە یەکێک لەبارۆنە گەورەکانی دەسەڵات و جاهوجەلال... دەیەوێت لەبری ئەو ساڵە دووردرێژانەی لێکدابڕان، پاداشتێکی گەورەی کوڕەکەی بداتەوە، شتێکی بۆبکات هەتاهەتایە خۆشبەختیبکات، شەوێکی مانگەشەو پێیدەڵێت « داوای شتێک بکە، هەر شتێک ئیرادەی مرۆڤ بەسەریدا بشکێت، تۆ بڵێ و من بەفەرمایشتی وەردەگرم». محەمەدی دڵشوشە دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر، نیوەڕۆیەکی هەتاو دەچێتە لای سلێمانی مەزن و پێیدەڵێت، من یەک ئارەزووم هەیە، یەک ئارەزووی بچوک، خانوویەکی چکۆلانەم دەوێت لەشوشە، مەرج نییە سەرتاپای لەشوشەبێت، بەڵام بەجۆرێک بێت لەهەر لایەکەوەسەیرتکرد هەموو لاکانی دیکەی دیاربێت. لەو شەوەوە نەخشەی ئەو خانووەچکۆلە و سەیرە سەر هەڵدەدات کە لەیەکێ لەگەڕەکە هێمن و بەرزەکانی شاردا دروستدەکرێت. خانوویەک لەشوشەیەکی تەنکتر لەشوشەی کاسێکی بادە، ڕوونتر و ناسکتر لەپیاڵەیەک. خانوویەکی چکۆلانەلەسەر بەرزاییەکی بچوک لەنێوان کۆمەڵێک باڵاخانەی

گەورەی کۆنکرێتدا، پایەکانی لەئاسن و بەشی هەرەگەورەی دیوارەکانی لەشوشەن، خانوویەک لەهەر جێگایەکەوە تەماشاتبکردایە، هەموو سوچ و کەلێنەکانی ئەو ماڵەت دەبینی، محەمەدت دەبینی لەسەر کورسییەکەی خۆی، قەفەزی خاڵی کەوەکانت دەبینی، تابلۆی هەڵپەڕکێیەکی کێویی، گوڵی هەڵگیراو لەئاودا، شوشەی ڕەنگاوڕەنگی لم، فەرشێکی ئاوریشمی شین کە پڕبوو لەنیگاری ژێر دەریا و لەدوورەوەڕا شێوەی گۆمێکی بەخشیبووە ماڵەکە.

بەیانیان هەمووان محەمەدیان دەبینی لەپشت شوشەکانەوە بەرچایی ئامادەدەکات و بەدەنگی بەرز گۆرانی دەڵێت، لەپشت دیوارەکاڵەکانی خۆیەوە دادەنیشێت و وەک نیشتەجێی ناو حەوزێکی ماسی ژیانێکی ئاویی دەژی.

ئەو ویستە سەیر و قووڵەی بۆ بینین، بۆ تێگەیشتن لەهەموو شتەکان بەرەو زانین و ڕوانین لەزیندەگی ناوەوەی کەسەکان دەیبات، دەیەوێت قووڵترین و تایبەتیترین نهێنییەکان ببینێت. ئەو حەزە کوشندەیەی بۆ ڕوونی و ڕووناکی وادەکات بکاتەسەر نهێنی گەورەتر لەخۆی، وادەکات قسەکانی پڕبن لەچیرۆکی سەیر دەرهەق بەژیان و حەقیقەت، بەڵام هاوڕێکانی نەبێت، ئەو کوڕە منداڵانەی لێرەو لەوێ لەکوچەکانی بازاڕدا دەیانناسێت، کەس وەک شەیدایەکی ڕاستی تەماشای ناکات، بەڵکو وەک گەنجێکی چاوچنۆک بۆ زانین... ئارەزووی بۆ ڕوونی و ڕوانین وادەکات ڕاستگۆییەکی کوشندەی تیابێت، بێئەوەی لەوەبگات کە حەقیقەت چەند کوشندەیە، بێئەوەی تێبگات کە هەمیشەتاریکییەک لەودیو شتەکانەوە دەمێنێتەوە، نهێنیگەلێک کە هەرگیز بۆ ئەو ڕووننابنەوە.

ئەو بەیانییە دوای گەڕانەوەی لەماڵی خوشکەسپییەکان بەژانەکانی سەر سینەیەوە هەستا، هەستیکرد لەکونێکی چکۆلانەی سەر دڵییەوە تنۆک تنۆک خوێنێکی گەش دێتە دەرێ. بەدەم ئازارەکانییەوە لەپێش

ئاوێنەیەکی گەورەدا کراسەکەی داکەن و تەماشای ئەو برینە چکۆلانەیەی کرد کە زۆر لەسەرخۆ و بەهێمنی خوێنی لێدەهات، خوێنێک دەنیشتە سەر جلەکانی و تەڕیدەکرد. ئەوەی لەو خوێنەدا سەیربوو، نەئەوەبوو دەمی زەخمێکی گەورەبۆ خۆی بکاتەوە و بێتەدەرێ، نەئەوەش بوو بوەستێت و سارێژبێت. لەو بەیانییەوە بەردەوام پەڵەیەک خوێن بەسەر سینەی محەمەدی دڵشوشەوەیە... هەمیشە خوێنێکی تەڕ کە دڵۆپ دڵۆپ و بەوچانێکی پڕ ژان دێتەدەرێ و دەتکێتە سەر کراسەکەی، کراسێک یەکێک لەسەریاسەکان لەکۆنە بۆیکڕیوە. خوێنێکی بێتەفسیرە. چەندە لۆکە و شاش و برینبەستی بنایەتەسەر، بەئارامی کۆدەبووە و شاشەکانی تەڕدەکرد و وەک پەڵەیەکی گەورە لەسەر سنگی دەردەکەوت. ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەو خوێنەوە گەڕایەوە بۆ ماڵی دوو خوشکەکە. وەک ئەوەی پێشوەخت یەکێک هەواڵی گەڕانەوەی ئەوی پێدابن، هەردووکیان لەبەردەم هەمان ئەو پەنجەرەیەدا چاوەڕوانیاندەکرد، پەنجەرەکەیان کردبووەوە و نیوەی لەشیان هێنابووەدەرێ، «با» تا دوور دوور قژیانی دەبرد. محەمەدی دڵشوشە واماتە پێشچاوی کە قژیان تێکەڵ بەهەورەکان بووە، دەیبینی پاساری و پۆلی کۆتر بەناویاندا تێدەپەڕن. لەبەردەرگاکەوە هاواریدەکرد«لاولاوی سپی دەمەوێت بتخوازم... تۆ ڕازیت». هەردووکیان بەو چاوەساردانەوە تەماشایاندەکرد، بەئارامی وەک ڕەوینەوەی هەورێک زولفە ئەفسانەییەکانیان دەبردەوە ژوورێ، پەنجەرەکەیان دادەخست و پەردەکانیان دادەیەوە و و بێئەوەی هیچ بڵێن لەو دیو ئەو پەردە ئەستورانەوە تەماشای محەمەدی دڵشوشەیان دەکرد، کەخوێنی سەر دڵی خۆی نیشاندەدان و دەیگووت«ئەوەزامی ئێوەیە».

ئەو ئێوارەیە محەمەدی دڵشوشە بەشکستێکی ترەوە گەڕایەوە بۆ ماڵێ، ئەوە سەرەتای دەستپێکردنی ئێوارە تاڵ و غەمگینەکانی مردنێتی، ئێوارەیەک بوو پڕ لە نەسیمی شێداری ئەو هەورە غەمگینانەی بە

بارانی نۆرەوە دێن و دەڕۆن. دەچێتەوە ماڵێ و لەپشت پەنجەرەکانەوە تەماشای بارانبارینی بێوچان دەکات، هەستدەکات لەشوێنێکی دییەوە، لەجێگایەکی نازکترەوە دررزێکی دیکە بۆتەدڵی، هەستدەکات خوێنێکی زیاتر و گەشتر لەو برینە بچوکانەوە دێنەدەرێ کە نەشتەرێکی نەبینراو و نادیار دروستیدەکات، خوێنێک دەزانێت نەزیفی شکانی دڵی خۆیەتی. تا شەو پتر تێدەپەڕێت ژانەکانی گەورەتردەبن، بەتەنیا دەستدەگرێت بەدڵییەوە و بەناو باران و هەورەبروسکە و تاریکییدا کوچە بە کوچە بەرەو ماڵی خوشکەکان دادەگەڕێتەوە کە هەمیشە بەو نیگا ساردو سەیرەوە لەپشت پەنجەرەکانەوەسەیریدەکەن. محەمەدی دڵشوشە درزە بچوکەکانی دڵی خۆی حیسابدەکات و دەزانێت ئەمە پێشبڕکێیەکە لەنێوان کات و مردندا، لەبەردەم دەرگاکەدا دەوەستێت و دەستدەگرێت بەدڵییەوە، خوێن لەژێر پەنجەکانییەوە دەتکێت و تێکەڵ بەباران دەبێت، بەدەستە خوێناوییەکانی دەکێشێت بەدەرگاکاندا و هاوار لەدوو خوشکەکە دەکات، لەو دیو پەردەکانەوە سێبەری خۆیان و شەپۆلی شەکاوەی قژیان دەبینێت، دوو کەسن بێدەنگ لەو دیوەوە تەماشای باران و محەمەدی دڵشوشە دەکەن کە دەڵێت «اولاوی سپی گەر خۆشتنەوێم دەمرم...». سەرتاپای ئاوە، وەک باڵدارێکی چکۆلانە و خوساوەباران لەسەرتاپای دەچۆڕێت، دڵۆپەکان وەک هەزار تنۆک لەزێڕی تواوە لەسەر ڕوخساری دەدرەوشێنەوە. بەڵام ئەو دوو کچە هیچ ناکەن جگە لەوەی لەپشتەوە بەهێمنی تەماشایبکەن. محەمەدی دڵشوشە دەیەوێت بەکلیلەکانی خۆی ئەو دەرگایانە بکاتەوە، بەڵام ناکرێنەوە. لەبەردەم باران و بەدەستی خوێناوییەوە یەکەیەکە هەموو ئەو کلیلانە تاقیدەکاتەوە، بەڵام سوودی نییە، دەیەوێت بەدیوارەکاندا هەڵزنێت و ناتوانێت، دەچێتە سەر درەختە نزیکەکان و لەوێوە هاواردەکات، بەڵام جگە لەدەنگی باران گوێی لەهیچ دەنگێکی دی نییە، جگە لەدرەوشانەوەی ڕووناکی لەسەر فرمێسکەکانی

خۆی هیچی تر نابینێت.

شەو ئاوادەبێت، محەمەد بە لیتە و باران و خوێنەوە دەگەڕێتەوە ژوورەکەی خۆی، بەو هەموو بارانەوە، بەو هەموو خوێنەوە دەگەڕێتەوە ماڵ، سات دوای سات پتر دڵی دەشکێت، کەلێنی نێوان مەودا شوشەییەکانی گەورەتردەبن. لەگەڵ خۆرهەڵاتدا لەناو خوێن و باران و فرمێسکەکانی خۆیدا خەوی لێدەکەوێت و لەخەویدا خەون بەدرەختێکەوە دەبینێت کەناوی دواهەمین هەناری دونیایە.

شەو لەگەڵ دەستپێکردنەوەی باراندا بەبێدەنگی دەگەڕێتەوە کوچەی خوشکە سپییەکان، ئەوان هەمیشە لەوێن لەپشت پەنجەرەکانەوە چاوەڕێیدەکەن. دەچێتە حەوشە گەورەکەیان، بەهێمنی چەند جارێک بەدەوری ماڵەکەیاندا دەسوڕێتەوە و دەگەڕێتەوە... ئیدی تێدەگات ئەو کوشتەی پێشبڕکێیەکە لەنێوان ئیزرائیل و زەمەندا.

بەردەوام خوێنی لێدەڕوات، ئەو شەوە ناگەڕێتەوە بۆ ماڵ، بەڵکو بەزامەکانی سەر سنگییەوە دەچێتە یەکێک لەمەجلیسە گەورەکانی سلێمانی مەزن، مەجلیسی سیاسەتمەدارێکی گەورە کە پڕە لەوەزیر و بەڕێوەبەر و هارونە تازەکانی بازاڕ. سەرەتا پاسەوانەکان نایناسنەوە، ئەو پێیاندەڵێت «من کوڕی ئەوم، کوڕی سلێمانی گەورەم». گەنجێکی خوێناوی و خوساوەو ماندووە، ڕەنگێکی هەیە بەڕەنگی مردووان دەچێت، کە دواجار سلێمانی مەزن بانگیدەکاتە ژوورێ نایناسێتەوە... هیچی لەکوڕە دڵشوشەکەی خۆی ناچێت. کوڕێکی نەخۆش و لاواز کەچاوەکانی بەقووڵدا چوون و بەدوای خۆیدا ئاوو خوێن ڕادەکێشێت، شوێنپێ سوورەکانی لەسەر فەرش و کاشی و کومبارەکان جێدەهێڵێت. لەژوورەوە لەگەڵ هەموو زامەکانیدا بەپێوە دەوەستێت و بەهێمنی دەڵێت «کەستان بینیوە بەو جۆرە بمرێت؟». هەموو ئەوانەی ئەو شەوە لەوێ دەیبینن چیرۆکی ئەو کوڕە دەزانن کەوەک ڕوەکێکی زستانە لەدوو ژووری چکۆلانەی شوشەدا

دەژی، ئاگاداری ئەو ویست و برسێتییە سەیرەی ئەون بۆ نهێنییەکان... ئەو شەوە لەوە زامدارتر و ڕوخاوتربوو کەس سڵی لێبکاتەوە. لەسەر کورسییەک ڕووتیاندەکردەوە و دەیانگۆڕی، لۆکەو برینبەستی نوێیان دەخستەسەر ئەو زامە چکۆلانەیەی سەر دڵی، وشکیاندەکردەوە. بەدرێژایی ئەوکاتە، ئەو چیرۆکی ئەو خۆشەویستییە کوشندەیەی دەگێڕایەوە کە تۆفان تووشیکردبوو، ناوی دوو کچی دەهێنا هیچ یەک لەپیاوانی ئەو مەجلیسە نەیانبیستبوون، شەوێک بوو لەشەوی حکایەتەکان دەچوو. ئەو شەوە «ئیکرامی کێو»یش لەوێ بوو، ئەو پیاوە باڵابەرزەی بێئەوەی ڕوتبەیەکی سوپای هەبێت، چاکەتی ئەفسەرەکانی لەبەردەکرد، پیاوێکی بێدەنگ، بەڵام چالاک بوو. ئەو شەوە ئەو تاکەکەسێک بوو تا بەیانی لەگەڵ محەمەدی دڵشوشەو باوکیدا مایەوە. دەمەو بەیان، بەرلەوەی خۆرهەڵبێت، لەفاسیلەیەکی کورتی نێوان بانگی بەیانی و خەوتنەوەی بانگبێژەکاندا، سلێمانی باوک و ئیکرامی کێو لەماشینێکی شینی چکۆلەدا چوون بۆ خوازبێنی ئەو کیژە، ئەوە زووترین خوازبێنی دونیابوو، هیچ کچێکی دیکە لەوەوبەر لەپێنجی بەیانیدا نەخوازرابوو. ئەو بەیانییە دایکییان دەرگاکەی کردەوە، ژنێکی چکۆلانەو ترساوبوو کەتەواو لەژێر ڕکێفی کچەکانیدا دەژیا. سلێمانی گەورە و هاوڕێکەی بەهێمنی چوونە ناو ماڵەکەوە و لەسەر دوو کورسی چکۆلانە دانیشتن، دیاربوو یەکێک بەر لەچەند ساتێکی کەم سۆبایەکی داگیرساندبوو و دوکەڵی یەکەم ساتی ئاگرەکە هێشتا لەژوورەکەدا بوو. ئەو دوو کیژە بەدوو چاوی ماندووەوە لەژوورێکی دییەوە هاتنە ئەمدیوەوە، هەردووکیان دوو دەست جلی سپییان لەبەردابوو، پێدەچوو ئێستا لەئاهەنگێکی نهێنی هاتبنەوە، دوو شاڵی سپی درێژیان دابوو بەسەر شانیاندا و بەدەنگێکی سارد و وشکەوە بەخێرهاتنی میوانەکانیان کرد. پڕبوون لەتەلیسم و تاریکی، سلێمانی گەورە لەتەمومژی ئەو بەیانییە ساردەدا بەئەسپایی کەوتە قسە

و گووتی «من باوکی محەمەدی دڵشوشەم، هاتووم پێتانبڵێم کە محەمەد دەمرێت، هۆی مردنەکەشی کینە و بێوەفایی نییە، بەڵکو عەشقە... من ڕاموایە عەشق شتێک نییە شایستەی ئەوەبێت کەس بۆی بمرێت، من ڕانەهاتووم کەس ببینم لەبەر خۆشەویستی بمرێت، من بەدرێژایی ژیانم سەروکارم لەگەڵ مردندا بووە، ئیشم لەگەڵ ئەوانەدا بووە کە بەجۆرێک لەجۆرەکان بەمردنەوە خەریکن... بەڵام ئەمشەو هەستدەکەم کوڕەکەم لەبەر هۆیەکی سەیر دەمرێت، هۆیەک بەخەیاڵمدا نەهاتووە مایەی مەرگ بێت. حەزدەکەم بزانم کامتان ناوی لاولاوی سپییە؟». لاولاوی سپی لەشوێنی خۆی هەڵدەستێت و دەڵێت «من لاولاوی سپیم...». سلێمانی مەزن دەڵێت «گومانم نییە کە تۆ کیژێکی جوانی، بەڵام حەزناکەم کەس بەو جۆرە بمرێت، بەو شێوەیە سووکایەتی بەئینسانییەتی بکرێت و ئاوا بمرێت... من دەمەوێت بتهێنم بۆ کوڕەکەم بۆئەوەی نەمرێت». لاولاوی سپی بەهێمنی لەشوێنی خۆی دادەنیشێت و بەدەنگێکی نزم، بەڵام نەگۆڕ و جەسوور دەڵێت «بمبورە، من شووناکەم...». سلێمان بەمەراقێکی کوتوپڕەوە هەڵدەسێت و دەڵێت «گەر مەسەلەکە پەیوەندی بەژیانی یەکێکەوە نەبایە کە دەمرێت، هیچ کەس لە بەیانییەکی وازاوودا نایەت بۆ داواکردنی دەستی کیژێک... تۆ هەقتە بڵێیت نا... هەقتە من هیچ هێزێکم نییە، بیسەپێنم بەسەرتا... ئاە چ شەوێکی سەیرە کە من لەم مەلابانگانەدا دەبێت تیاتا بپاڕێمەوە شوو بەکوڕەکەم بکەیت، چ خوازبێنییەکی سەیرە کە عەقڵ قبووڵی ناکات، گەر تۆ لە دڵەوە ڕازی نەبیت هاتنی من مانای نییە، لەبەرئەوەی دەزانم گەر تۆ لەقووڵایی دڵتەوە دوای مەلی ئەو عەشقە نەکەویت کە ئەو هەڵیدەدا، سوودی نییە... ئاە کیژی من، من هیچ دەسەڵاتێکم نییە، هەڵبەت گەر شتێکی تربایە دەمتوانی شتێک بکەم، گەر لەشکرێک بایە دەمتوانی بەچەند گەنجێکی بەتواناوە بەریان پێبگرم، گەر لووتکەی شاخێک بووایە بۆی

هەڵدەزنام، بەڵام ئەمە لەو شتانە نییە... من هێندەت پێدەڵێم کە ئەوە تاکە کوڕی منەو بەهۆی تۆوە دەمرێت... منیش بەرابەر تۆ هیچم بۆناکرێت... بیربکەرەوە... تا ئێوارێ بیربکەرەوە، چونکە کاتمان نییە، تێدەگەیت کاتمان نییە، ئەمە شەڕێکی ناڕەوایە لەگەڵ کاتدا... شەڕێکی ناشیرین و ناڕەوایە، بەد و بێدادە، بەد و بێدادە» هەڵدەستا و ئاماژەیەکی بچوکی دەدایە ئیکرامی کێو کە بەقەڵافەتە ئەفسانەییەکەیەوە هەڵدەستا و دەیگووت «جگە لە تکا هیچی ترمان نییە... خانمانم جگە لە تکا هیچی ترمان نییە» لاولاوی سپی بەدەنگێکی نزم کە بەئەستەم دەبیسترا دەیگووتەوە «من شووناکەم... هەتاهەتایە شووناکەم».

بەیانییەکی زۆر ساردە، کە لەو ماڵە دێنەدەرێ هەردووکیان چاویان پڕە لەفرمێسک، سلێمانی مەزن لەمێژە نەگریاوە، بەڵام دڵنیایە کوڕەکەی بەجۆرێکی بێمانا دەمرێت... تا کات تێبپەڕێت دڵی محەمەدی دڵشوشە پتر دەشکێت، ئەو بەیانییە دەیبەنەوە بۆ ماڵە شوشەکەی، پزیشکەکان نە دەزانن چییەتی و نە تێیدەگەن، لەپێخەفەکەیدا دەخەوێت و بەردەوامیش خوێنی لەبەردەڕوات، دەخەوێت و خەو بەدرەختێکی هەنارەوە دەبینێت لەسەر لووتکەیەکی دوور. ئێوارەیەکی درەنگ میوان و سەرپەرستەکانی ئێزندەدات و پێیاندەڵێت باشبووە و چیتر پێویستی بەچاودێری نییە. ئەو شەوە دەیەوێت بەر لەمردن لەهەموو شتەکان تێبگات، دەیەوێت نهێنی ئەو خۆشەویستییە ناکامەی خۆی بزانێت، سەربەرزدەکاتەوە تێدەگات هەتا لەدوا ساتەکانیشدا ویستێکی قووڵ بەرەو بینین دەیبات. شەو دادێت و ئەو لاواز و کەنەفتە، لەڕوخساری تارماییەکی زەرددا دەگەڕێتەوە بەر دەرگای کیژەکان... وەک هەمیشە بە ئاسانی دەچێتەوە حەوشەکەیان، لەبەر پەنجەرەکەدا دەیانبینێت و تەماشای ئەو نیگا غەمگین و زەردەیان دەکات کە بە ساردی لەو دیو شوشەکانەوە تەماشایدەکەن. تکایان تیادەکات پەنجەرەکە بکەنەوە و قسەی لەگەڵدابکەن، بۆیەکەمجار

پەنجەرەکە دەکەنەوە و لاولاوی سپی بەدەنگێکی غەمگین پێیدەڵێت «محەمەدی دڵشوشە، بمبورە، کاغەزێک لەبن ئەو هەنارەدایە... هەڵیگرەو بڕۆ... هەڵیگرەو وازمان لێبهێنەو بڕۆ». محەمەدی دڵشوشە لەبن ئەو هەنارەوە سەربەرزدەکاتەوە و مانگ دەبینی، لەسەر ڕۆشنایی تریفەکاندا سەرەنجدەدات ئەو درەختەی لەژێریدا وەستاوە هەر درەختی خەونەکانێتی، لەهەمانکاتدا گوێی لەو مۆسیقا دوورە ئاسمانییە دەبێت کە مۆسیقای ئەستێرە و تریفەکانیانە، هەمان ئەو مۆسیقایەیە کە لەمنداڵییەوە هاوڕێی خەونەکانێتی، لەساتێکدا چاولێکدەنێت و تێدەگات ئەم هەنارەی لەبنیدا وەستاوە جگە لە ئاوێنەیی درەختێکی دیکە هیچی دیکەنییە. لەویادا ئەو نامەیە دەدۆزێتەوە کە دەستنوسی پەیمانێکی دێرینەی خوشکە سپییەکانە، پەیمانێکی جەهەنەمییە، پەیمانی دوو خوشکە هیچ هێزێک نایشکێنێت. لەگەڵ خوێندنەوەی دێڕەکانیدا دونیای محەمەدی دڵشوشە سەرتاپا هەرەسدەهێنێت، وشە بەدوای وشە درزەکانی دڵی گەورەتردەبن و دێڕ لەدوای دێڕ دڵی دەبێتە مشتێ خۆڵ، وشە لەدوای وشە هەموو ئەو دونیا شوشەیەی ئەو دەشکێت، ئاوێنەکانی دەشکێن، سندوقە شوشەکانی دەشکێن، دیوارەشوشەکانی ماڵەکەی درزدەبەن، بەڕێگادادێت و بەردەوام ئەو پەیمانە دەخوێنێتەوە، لەگەڵ هەموو خوێندنەوەیەکدا گوژمی ئەو خوێنەی لەدڵییەوە فیچقەدەکات و دێتەدەرێ گەورەتر دەبێت. بەکوچەکاندا دێت و تا دێت پتر خوێنی لەبەردەڕوات. خەڵکی دەیبینن وەک تارماییەک بەڕێگادا دەڕوات و دەستێکی لەسەر دڵێتی و بەدەستەکەی دی ئەو پەیمانە دەخوێنێتەوە، یەکەمجارە خەڵکی پیاوێک ببینن خوێن وەک کانی لەسینەی هەڵبقوڵێت و هەر بڕوات و بخوێنێتەوە. لەگەڵ هەموو هەنگاوێکدا، شوشەکانی خانووەکەی پارچەپارچە دەکەونە خوارەوە، شتە شوشەکانی دەشکێن و بەردەبنەوە و دەبنە تۆز، کەدەگاتە بەردەمی خانووە شوشەکەی، خۆی لەناو تەپوتۆزی شکستی شوشەکاندا

دەدۆزێتەوە. لەگەڵ هەموو گوژمێکی خوێندا، لەگەڵ بەریوونەوەی هەموو پارچەیەکی دڵی خۆیدا پارچەیەکی گەورەش لەدیوارەکان بەردەبێتەوە و دەشکێت، کلیلەکانی لەدەستیدا دەبنە بۆدرەیەکی سپی و نەرم، سندوقی نهێنییەکانی دەبن بەتۆز. دەچێتە سەر پێخەفەکەی و دەستدەگرێت بەدڵییەوە و لەژوور سەرییەوە چڵی درەختێکی هەنار دەبینێت، گوێی لە ورد و خاشبوونی شتەکانە، ئاگای لەتۆزی کوشندەیی شوشەیە کە بای شەو بەدونیادا دەیڕفێنێت. چاو لێکدەنێت و گوێی لەدوا هاڕەی ئەو ئاسمانە شوشەییەی ژوور سەری خۆیەتی کە لە سەرەوەڕا هەرەسدەهێنێت و بەرلەوەی بگاتە زەوی دەبێتە تۆزێکی چڕ و با لەگەڵ خۆیدا دەیبات. سەر بەرزدەکاتەوە ئەو چڵە هەنارەدەبینێت، ئەو هەنارەی دەیویست لەژێریدا بمرێت. دەستی بەرزدەکاتەوە لە سەرەوەڕا دەست لە لقە خەیاڵییەکانی دەدا، کە لە وڕێنەکانی مردنیدا لەسەر مەرگی سەوزبووە. لە دوورەوەڕا سیمای فریشتەیەک لە قووڵاییە دوورەکانی ئاسمانەوە دێتەخوارێ، بەر لەوەی ئەو فریشتەیە بگاتە لای و دەستی بگرێت، فریای ئەوە دەکەوێت دەستبدات لەو خوێنەی وەک فوارە لەبەر دڵی دەڕوات. لەناو خەراباتی ماڵەکەی خۆیدا ئەو کاغەزی پەیمانە لە دەستی بەردەبێتەوەو بادەیبات. لە هەمان ئەو ساتەدا فریشتەیەکی ڕوخۆش و دەم بەپێکەنین لە ئاسمانەوە دەستیدەگرێت و دەڵێت «محەمەدی دڵشوشە چۆنی. هەموو شتێک تەواو، هەموو شتێک تەواو هەستە با بڕۆین...». ئەو بەئارامی هەڵدەستێت و دەڵێت «بەڵێ هەموو شتێک تەواو... دەستمبگرە بابڕۆین...» فریشتەکە بەپێکەنینەوە دەستی دەگرێت و وەک دوو کۆتر لە تەپوتۆزی جەنگەڵێک هەڵبێن، بەناو تەپوتۆزی مردنێکی شوشەییدا پێکەوە ڕووەو نادیار دەفڕن. مردنێک دواتر هەموومان لەناو تەپوتۆزە ساردەکەیدا ونده‌بین. مردنێک بەشێکی هەمیشە نادیار و نهێنی دەمێنێتەوە و بەشێوەیەکی ترسناک تێکەڵ بەهەندێ حەقیقەتی تاڵی دیکەی ئەم چیرۆکە دەبێتەوە.

٥

کە لێمپرسی سەریاسی سوبحدەم لە کوێیە، بە ئەسپایی وەڵامیدامەوە و گووتی“مردووە... سەریاسی سوبحدەم مردووە». گووتم «دەمەوێت بزانم چۆن مردووە؟ هەقی خۆمە بزانم چۆن مردووە». وەڵامی نەدامەوە و گووتی کاتێکی دیکە دەگەڕێمەوە و کاتمان دەبێت باسی هەموو شتێک بکەین.

من چاوەڕوانی ئەوە نەبووم سەریاسی سوبحدەم ببینم، وام حیساب کردبوو هەتاهەتایە لەسەحرا نایەمە دەرێ... هیچ شتێکم دەربارەی دەرەوە نەدەزانی، بەڵام هەستێک لەدڵمدا پێیدەگووتم لەو کاتەوەی تۆ دیلیت بێشومار جەنگ هەڵگیرساوە، بێشومار خەڵک مردوون، مانەوەی منداڵێکی بێ دایک و باوکیش لەسەردەمێکی وا سەختدا ئەستەمە.

دوای ئەو ڕۆژەی بۆ یەکەمجار پرسیاری سەریاسی سوبحدەمم هێنایە پێشێ. یاقوبی سنەوبەر چەند ڕۆژێکی درێژ تەنیا جێیهێشتم، من جگە لە چەند پیاسەیەکی کورت بەدەوری ئەو میوانخانە سەوزەدا هیچی دیکەم نەکرد، ئارەزوویەکم نەبوو دووربکەومەوە، لەڕاستیدا نەمدەزانی بەرەو کوێ و بەچ ئاڕاستەیەکدا بڕۆم، چەند ئێوارەیەک بەناو درەخت و چۆم و چەمەنزارەکاندا ڕۆیشتم و نەگەیشتمە هیچ، سروشت بەجۆرێکی سەیر دەیترسانم، توانای گوێگرتنم لەدەنگی باڵندەکان نەبوو، بیری سەدار دەنگی لمم دەکرد. هەستمدەکرد هاوارەکانی ناو لم بەژیانی

من ئاشناترن، هێزمەدایە خۆم و جار دوای جار بەرەو شوێنی قووڵتر دادەبەزیم، بەڵام پێنەدەچوو ئەو درەختانە کۆتاییان هەبێت، وادیاربوو هەتاهەتایە درەخت دەمبەخشێت بەدرەخت. ڕۆژێک وا هاتە پێشچاوم وەک ئەوەی ئەو خانووە لە ناوەندی ڕێوێڵکەیەکی گەورەدا دروستکرابێت، لەناو ئەندازەیەکی دەستکرد و ئاڵۆزدا، بەجۆرێک ئەوەی بێتە ئەم خانووە بێئەوەی کەس پاسەوانیبکات، دەربازبوونی بۆ نەبێت. ڕۆژێک بڕیارمدا بڕۆم و هەموو شتێک تاقیبکەمەوە، بەڵام جگە لە سوڕانەوەیەکی بێهودە لەناو چەند بازنەیەک دارو درەختدا هیچی ترم نەکرد، وامهەستدەکرد ئەوەی ناهێڵێت دەربازبم دەستبەرداربوونی خۆمە لە ئازادی... مرۆڤ لەدوو دۆخدا پێویستی بەهیچ پاسەوانێک نییە، ئەو کاتەی ئازادی لەدەرەوە مانایەکی نامێنێت ئەو کاتەش کە لەزینداندا هەست بەئازادی دەکات. من بە هەردوو وێستگەکەدا گوزەرمکردبوو، لەساتێکدا هەستمکردبوو کە ئازادییەکانی دەرەوە لەلام ڕ سەنگێکیان نەماوە، هەستیشمکردبوو لەزیندانەکەمدا سەربەستییەکی ڕەهام هەیە. ئەو ڕۆژانە کە لەناو دارو درەختەکانی دەوری ئەو میوانخانەیەدا دەسوڕامەوە، هەمان هەستم هەبوو، ئازادی چیتر لای من ئەوە نەبوو بێمەدەرێ و بڕۆم و شارو خەڵک و زەمینی تر ببینم، بیستویەک ساڵ زیندان ئەو جۆرە ئازادییەی تیاکوشتبووم. لەژووریشەوە لە خەڵوەتەکانی خۆمدا بیرم لەهەموو ڕووناکی و دەیجورێک دەکردەوە، بەدەنگی بەرز قسەم لەگەڵ خۆمدا دەکرد، دەنگی خۆم تاکە دەنگێک بوو هەستم بەئاشناییدەکرد لەگەڵیدا... پێموایە ئەوانەی زۆر لەگەڵ خۆیاندا دەدوێن، هێدی هێدی دەبنە دیلی دەنگی خۆیان، منیش بووبووم بەدیلی خۆم. دواتر تەنیا چیرۆکی سەریاسی سوبحەم منی لەو پێوەندانە ئازادکرد.

دوای تێپەڕینی چەند ڕۆژێک گەڕایەوە... بمبورن... من هەستێکی

ئەوتۆم بۆ زەمان نەمابوو، نەمدەزانی شەو و ڕۆژەکان حیسابکەم. دواجار کە گەڕایەوە، کەمێک لەجاری پێشوو پیرتر بوو. لەهەمان ئەو شوێنەوە دەستمان پێکردەوە کە دواجار تیاوەستاین. دوای سلاوێکی کورت گووتی «سەریاسی سوبحدەم مردووە... دروست نازانم چۆن، بەڵام مردووە. بمبورە مردنی ئەویش مردنێکی ئاڵۆز و بێتەفسیرە». سەیری منی دەکرد و دەستی دەخستە سەر یەکێ لەو شتە کریستاڵ و درەوشاوانەی ژوورەکە و دەیگووت «نازانم کەی و لەکوێ مردووە. ئەو ساڵانەی ئەو تیا مرد، تەفسیریان نییە، ئەو بیستویەک ساڵەی کە تۆ تیایدا لەزیندان بوویت دەکرێت هەمووی هەڵگریت و لەتابووتێکدا فڕێیدەیت، جگە لەمردن هیچی تری تیا نییە... ناتوانم هیچ مردنێک تەفسیربکەم، ناتوانم هیچ لەدایکبوونێکیش تەفسیربکەم، هەموو ئەو شتانە بێ هیچ لۆژیکێک ڕوویانـدەدا... بەڵام من دڵنیاتدەکەمەوە کە بەتەنیا نەژیاوە و نەمردووە، لەگەڵ ئەوانی دیدا بووە، بەڵام بوەستە... نا، وامەزانە ئاسانە لەگەڵ ئەوانی دیدا بژیت و بمریت... ئاسان نییە... دروست نازانم ئەو دواجار کێیە و کێ بووە و لەچی چووە، بەڵام زۆربەیان مردن، ئەویش لەگەڵ ئەواندا بوو... دڵنیام لەگەڵ ئەواندا بوو، وەک پێتدەڵێم من لەهیچ شتێک دڵنیانیم، لەبەرئەوەی ناتوانم دڵنیابم، یان ناکرێت دڵنیابم. شتەکان دواجار بە ئەندازەیەک تێکەڵاوبوون هیچ کەس ناتوانێت دڵنیابێت، وەک شەترەنجێک کە تێدا دروست نەزانی کامە داشی تۆیە... وەک شەترەنجێک لە ناکاو چاوبکەیتەوە و بڕوانیت هەموو داشەکان بوونەتە سپی یان ڕەش و نەزانیت دەست بۆ چی بەریت، بەڵام موزەفەری سوبحدەم بۆی مەگەڕێ، من تەنیا کەسێکم کە زۆربەی حەقیقەتەکان دەزانم... تەنیا کەسێکم. لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانم شتەکانت پێبڵێم، لەبەر ئەوەی لەشەترەنجێک دەچێت هەموو داشەکانی بووبێتنە یەک ڕەنگ، من تەفسیرێکم نییە، دڵنیابە لەخۆشم

نابوورم ، دەبوایە من تەفسیرم هەبایە، بەلاّم نیمە... موزەفەری سوبحدەم، هاوڕێم من و تۆ قووڵ قووڵ لەو گوناهەدا چەقیوین، منیش و تۆش... بەلاّم دڵنیابە ئەو مردووە، کەی و چۆن و لەکوێ؟ لێممەپرسە، نا لێممەپرسە... نازانم...».

سەرجەمی قسەکانی کۆمەڵێک مەتەڵ و تەلیسمی ئاڵۆزبوون. لێمپرسی «ئەوان کێن ؟ ئەو لەگەڵ کێدا مردووە؟». گووتی «لەگەڵ ئەواندا، ئەوانەی وەک خۆی وابوون، لەگەڵ هاوڕێکانیدا... لەگەڵ ئەوانەدا کە لەو سەردەمەدا مردن». کەمێک وەستاو خەندەیەکی تاڵ کەوتە سەر لێوی، تۆزێک بیریکردەوە و بەڕوخسارێکی لەسەرخۆوە گووتی «ناکرێت لەوە زیاترت پێبڵێم، لەوە زیاترم نییە. بۆ ئەوەی لەوە تێبگەیت دەبایە لێرەبوویتایە، دەبایە لەگەڵمدا بوویتایە، دوائەوە بزانیت و نەزانیت هیچ ناگۆڕێت... هیچ... بەلاّم تۆ لەو دەرگایەوە مەیەرەوە ژوورێ، تۆ بۆیە لێرەیت تا لەو دەرگایەوە نەیەیتە ژوورێ، با من و تۆ جۆرە پیرییەکی تر بژین، پیری دوو پیاو کە خۆیان بۆ بیرکردنەوە حیکمەت تەرخاندەکەن... بۆیە تۆم هێنایە ئێرە تا لەشوێنێکی ترەوە بێیتە ناو ژیانەوە، شوێنێک پەیوەندی بەو ڕابوردووەوە نەبێت، شوێنێک پەیوەندی بە ئێستاوە نەبێت... پەیوەندی بەژیانی ڕۆژانە و مردن و شۆڕش و سیاسەتەوە نەبێت... گوێبگرە موزەفەری سوبحدەم، ئەی دۆست، من دەمەوێت لەدەرگایەکی ترەوە بڕۆین، من و تۆ لەدەرگایەکی ترەوە بڕۆین، ژیان هەر ئەم دەروازەیەی نییە... تۆ تاکە کەسێکی لەدەرەوەی ئەم زەمانە هەڵگیراویت، تۆ دیل نەبوویت، بەڵکو تۆ کەسێکی دوور لەپیسی ئەو ڕۆژە نابووتانە هەڵگیراویت، وەک هەڵگرتنی شتێک لە بەفردا، وەک شاردنەوەی قوتوویەک زێڕ... دەمتوانی دەساڵ لەمەوبەر بەرتبدەم، دەمتوانی بتگۆڕمەوە بەئەفسەرێکی گەورەی دەوڵەت. سەردەمانێک سەدان ئەفسەری دیلمان لەبەردەستدا بوو،

لەدوای سەرکەوتنی شۆڕشەوە هەزاران سەرباز و پلەدار و ئەفسەری گەورەگەورە دیلی من بوون. ئەو کات ئاسان دەمتوانی بتگۆڕمەوە، بەڵام دەبایە بمهێنایتایەتەوە بۆ ئێرە، بۆ ناو سیاسەت، بۆ ناو پیسی و چڵپاوی ژیانی ڕۆژانە، دەبایە بمهێنایتایەتەوە تەماشای پیسییەکان بکەیت، ئەوەی لەبیابان فێریبوویت بیرتبچێتەوە... من پارەیەکی زۆرم خەرجکرد تا تێگەیشتم تۆ وەک دەروێشێک لەبیاباندا دەژی، جێگایەک نەبوو بەرتبدەم، دەبایە وەک یاقووتێک هەرزان فرۆشتبکەم، دەبایە بتغەمەوە ناو شەڕەکان، ئەو شەڕانەی من و ئەوانی دی دروستمانکرد و دەبێت دروستیبکەین. تۆ زێڕێکی دەگمەنی ڕۆژە پاکەکانیت، تۆ تاکەکەسێکی بیستویەک ساڵە گوناهێکت نەکردووە، ئازاری باڵندەیەکت نەداوە، شەڕێکت نەکردووە. ئێمە شەڕ کردینی بەکۆمەڵێک ڕموزن... شەڕ و شەڕو هەمیشە شەڕ، بەیانیان شەڕ، نیوەڕوان شەڕ، ئێواران شەڕ... نا وا مەزانە من بەدرێژایی ئەو ماوەیە بیرم لەئازادکردنی تۆ نەکردۆتەوە، هەتا جارێک هەموو شتێک تەواوبوو، دەبایە بتگۆڕمەوە بەچەند ئەفسەرێکی باڵا، ئەو شەوەی دەبوایە ئیمزای خۆم بخستایەتە سەر کاغەزەکان، هەموو گیانم دەلەرزی... جێگایەک نەبوو پاکی تۆی تیاهەڵگرم، تۆ خۆت هیچ لەپاکی خۆت نازانیت، وەک منداڵێک کە هیچ لەپاکی خۆی نازانێت... گەر تۆشم بهێنایەتسەوە وەکو ئەوانت لێدەهات وندەبوویت».

بەنائومێدی و سەرزەنشتێکی قووڵەوە گووتم «ئاوەها کەواتە دەتتوانی ڕزگارمبکەیت و هیچت نەکرد، دەکرا نەهێڵێت بیستویەک ساڵ لەو سەحرایەدا بڕزێم و فەرامۆشتکردم. من ئەو سەحرایە کردمی بەلم، لمێکی ڕووت، لمێک بەهیچ شتێک کۆناکرێتەوە». گووتی «نا، ئەو دەم نەمدەتوانی ڕزگارتبکەم، ڕزگارکردن شتێکە و بەربوون لەزیندان شتێکی دیکەیە، من دەمتوانی بەرتبدەم، وا بکەم بگەڕێیتەوە، بەڵام

تۆ یەکێک نیت لەئێمە... تۆدەبایە نەگەڕێیتەوە ناومان... دەبێت تەنهابیت... نازانم تێمدەگەیت یاخود نا؟ بەڵام تۆ دەبێت تەنهابیت، دەزانم حوکمێکی سەختە، ئازادییەکی گرانە، بەڵام گەر تەنها نەبیت هەموو شتێکمان لەدەستدەچێت».

بەکورتی یاقوبی سنەوبەر دەیویست، من و ئەو لەو کۆشکە سەوزەدا پێکەوە بژین، پێکەوە خەریکی حیکمەت بین، پێکەوە هەزاران سەعات قسە لەسەر گەردون و ئاسمان و مردن و خودا بکەین، ئەو لەساڵانی شۆڕشدا کاتێکی زۆری بۆ زیندەگی و ژیانی خۆی تەرخانکردبوو، لەدوای ڕاپەڕینیش هەموو لەزەتەکانی دونیای تاقیکردبووەوە. ئەو هەموو عومری خۆی بۆ حوکمکردنی دونیا تەرخانکردبوو، بەجۆرێک کاتی نەبووبوو بیر لەماهیەتی بکاتەوە... ئەو واهەستیدەکرد هەموو ڕوکەشەکانی ژیانی ناسیوە بێئەوەی بگات بەجەوهەر و مانای.

ئەو ماوەیەی من لەو خانووە سەوزەدا ژیام، هەستم بەئازادی نەکرد... زۆر ئێواران دەهات، پێکەوە دوو کورسیمان دەبردە ناو دەرختەکان، لەگەڵ ئەوەی ئەوکات من هێشتا هەر لەسەوزایی دەترسام، بەڵام دانیشتنم لەگەڵ ئەودا لەزەتێکی گەورەی هەبوو. من لەسەحرا فێری جۆرێک لەدڵنیایی بووبووم... ئەویش لەگەڵ هەموو جەبەروتی خۆیدا، لەگەڵ ئەو ناکۆکییە سەیرانەی ناویدا، لەگەڵ ئەو سیما جیاوازانەیدا، لەگەڵ هەموو پەشۆکانێکیشدا کە دروستیدەکرد، شتێک لە دڵنیایی دەدامێ، دڵنیاییەک سەرچاوەکەییم بۆ نەدەدۆزرایەوە. ئەو ئەو باوەڕەی تیا سەوزدەکردم کە من کەسێکی پاکم، دووریم لە کارەسات و جەنگەکان خاوێن ڕایگرتووم. ئەو دەیویست ئەو پاکییە بکەینە شتێکی هەتاهەتایی، خەڵوەتێک دروستبکەین، هەردووکمان ئیلهامی لێوە وەربگرین. جار دوای جار کە دەگەڕایەوە، زیاتر حەزی

لەهێمنی و بیرکردنەوەدەکرد... خودی ئەو ماڵەسەوزە جەنەتێک بوو بۆ بیرکردنەوە. نا... منیش دەزانم لەدوای ڕاپەڕینەوە سەرۆک و وەزیر و سیاسەتمەدارەکان، ئەوانەی لەدەفتەری سیاسی حیزبەکاندا کاریاندەکرد هەموو خەڵوەتی تایبەتیان دروستدەکرد، هەموو میوانخانەی خۆیان هەبوو، شوێنی خۆیان لەشارەکان و دەرەوەی شارەکان هەبوو، بەڵام ئەو خانووە نیشتەجێ و ئارامگایەکی تایبەت بوو لەئارامگاکانی ئەو... من دواتر زانیم ئەو دەیەها جێگای دیکەشی هەیە، ئەو چەندین شوێنی تری هەیە... ئەو وەک هەموو سەرکردەکانی دوای ڕاپەڕین وەک پاشاکان دەژیا، بەڵام هەندێ شەو ترسێکی لەناکاو، پرسیارێک کە وەڵامی نییە، ئازارێکی سەختی ویژدان هەڵیدەگرت و بەپەشۆکاوی دەهات بۆلای من... ئەو منی دانابوو تا هەر کاتێک دەنگی جەستەو ویست و ئارەزووەکانی ئارامبوونەوە، هەر کاتێک ڕۆحی هاتەقسەبێت و شتێک لە منەوە فێربێت.

من بۆ ئەو شتێک بووم کەسی دیکەنەیبوو، شتێک هیچ سیاسەتمەدارێکی دۆست و هیچ حوکمدارێکی دوژمنیشی نەیانبوو، ڕۆحلەبەرێک نازانێت لەو ساڵانەدا چی بووە، کەسێک زاردەکاتەوە قسە لەسەر لم و ئەستێرە و باو بێدەنگی دەکات. ئەو نەیدەویست تەنیا دەسەڵات و هێز و لەزەتەکان موڵکی خۆی بن، دەیویست جوانی و پاکی و حیکمەتیش بکاتە موڵکی خۆی. من درەنگ زانیم کە ئەو دەیەوێت هەموو شتەکان بۆخۆی بن... هەر شتێک نەبروایە بەبەشێک لەو شتانەی ئەو ڕکێفیاندەکات، فەرامۆشیدەکرد. ئەو تەنیا جەنگاوەرەکانی نەدەکڕی، تەنیا وەزیرەکانی نەدەکڕی، تەنیا ئەرزە و شەقام و خانووبەرەجوانەکانی نەدەکڕی، ئەو بەدرێژایی ئەو ساڵانەی دوای سەرکەوتن هەموو شتێکی بردبوو بۆ خۆی، بۆ هاوڕێکانی. خودایە چ سەروەتێکی سەیری هەبوو، پیاوە شاعیرەکان و ژنە شاعیرەکانیشی

کڕیبوو... پیاوە پەیکەرتاشەکان و ژنە نیگارکێشەکانیشی کڕیبوو... ئەندازەیارەکان و مەلای مزگەوتەکان... باغی هەبوو تەنیا بۆ بولبول، باغیشی هەبوو بۆ جنسی دیکەی باڵندەکان... باغی هەبوو تەنیا بۆ شەراب و مەستی، باغیشی هەبوو بۆ سەما، کۆشکی هەبوو بۆ خۆی و هاوڕێکانی، بۆ داوەتی ئەفسانەیی کە هەموو خواردنە سەیرەکانی دونیا دەهاتنە سەر سفرەی. لەو ناوەدا هەندێ سات دەهاتە پێشێ کە تیایدا لەهەموو شتێک بێزاردەبوو، ئەو کاتانە سوار ماشێنەکەی دەبوو و دەهات بۆ لای من. ئەو شەوەی کە پێمگووت دەمەوێت بڕۆم و دونیا ببینم، بێئەوەی هیچ بڵێت بەهێمنی گووتی «ناتوانیت... من و تۆ لێرەدا پیردەبین و دەمرین».

من لەسەرەتای بەهارەوە تا کۆتایی هاوینێکی زۆر گەرم لەو ماڵەدا ژیام، پڕبوو لەسەدان کاسێتی فیدیۆی هەمەچەشنە. لەهەزاران کتێب. لەخواردنی هەمەڕەنگ کە خۆم ڕۆژانە ئامادەمدەکردن. بەڵام دەمویست بڕۆمەدەرێ. شەوێک چەندین بار ئارەزووی ئازادی خۆمم بۆ یاقوب بەیانکرد، بەدڵتەنگییەوە گووتی « تۆ باوەڕت بەم هێمنییە هەیە؟... ها پێمبڵێ، تۆ وادەزانی گەردون هەمووی ئەم هێمنی و مۆسیقا و ئارامییەیە؟ تۆ لەم ژوورەدا گوێ لەدەنگی باڵندەکان دەگریت و پێتوایە دەکرێت هیچ کەسێکی تر ئاوەها شاهانە بژی؟».

من قسەکانیم پێبڕی و گووتم «یاقوبی دۆست، من بیستویەک ساڵە لە هێمنی و بێدەنگیدا دەژیم... نا پێمەڵێ من شاهانە دەژیم، تا بێدەنگی هەبێت من دیلم... تا ئەم ئارامییە بێسنوور و گەردونی و بێقەرارە لەدەورم بێت من دیلم... یاقوبی سنەوبەر... ئەوان منیان لەناو بێدەنگیدا زیندانکرد... من زۆر بیرم لێکردەوە، ئەوان نە ئەشکەنجەی منیان دا، نە لێیانپرسیمەوە، سزاکەیان ئەوەبوو هەتاهەتایە لەبێدەنگیدا بژیم... تا بێدەنگی هەبێت من دیلم». لەناکاو وەک

ڕاستییەکم پێبڵێت کە نامەوێت تێیبگەم، کەمێک دەنگی بەرزکردەوە و گووتی «بەڵام تۆ دیلی چی بوویت... دیلی شەو بوویت، دیلی بیابان، دیلی گەردون، دیلی ئەو ئەستێرانەی هەمیشە کاتت هەبووە سەیریانبکەیت... موزەفەری سوبحدەم، من شەوێک لەگەرمەی جەنگدا، لەگەرمەی خوێنڕشتندا، هێزەکانی خۆم بەرەو بەرزاییەک دەجوڵاند، لەو کاتەدا سەرم بەرزکردەوە و ئاسمانم بینی... ملیۆنەها ئەستێرەم بینی... بچوکی خۆمم بەراورد و بەرامبەر بەگەردون بینی... شوێنی خۆمم لەناو ئەو دونیایەدا بینی... ئەوکات بیرمکردەوە من ساڵەهای ساڵە ئەستێرەم نەبینیوە... ساڵەهای ساڵە کاتی ئەوەم نەبووە بیر لەئاسمان بکەمەوە... سەیری مانگ بکەم... تا... ئەو ساتە تێگەیشتم من نیوەی ئەم جیهانەم دۆڕاندووە... من عومرم دەڕوات و کاتی ئاوڕدانەوەم نییە لەو شتانەی لەسەروو ئەم شەڕ و کوشتارەوەن... ئەو شەوە سەری خۆم دا بەبەردێکدا و هاوارمکرد«چ وشەیەکی ساختە و بێمانا و فێڵبازە وشەی دونیا»... موزەفەری سوبحدەم ئەوشەوە ئێمە جەنگمان بردەوە، بەڵام من دۆڕابووم... بەجۆرێک دۆڕابووم هیچ وەخت پێشتر بەزینی وام بەخۆمەوە نەدیبوو... تا نامەوێت بدۆڕێم. شەوێک بیرم لەوەکردەوە خەڵوەتێک دروستبکەم... خەڵوەتێک لەجێگایەکدا بتوانم هەموو شتەکان لەیادبکەم و خۆم تەرخانبکەم بۆ لەزەت وەرگرتن لەشەو و بێدەنگی و سروشت... شوێنێک بمگێڕێتەوە سەر شوێنی خۆم، وەک ئادەمییەکی بچوک لەناو گەردونێکی گەورەدا... تۆ خۆشبەختیت... ئێمە هەموو دیلبووین، بەڵام تۆ بەختەوەرترینمان بوویت... موزەفەری سوبحدەم تۆ تێناگەیت چەند قورسە من بتوانم ببمەوە بەئادەمییەکی بچوک لەناو گەردونێکی گەورەدا... موزەفەری سوبحدەم فێرمکە چۆن ببمەوە بەئادەمییەکی بچوک، چۆن بگەڕێمەوە سەر ئەسڵی خۆم؟».

تا دەمرم قسەکانیم لەبیرناچێتەوە، ئەو دەیویست بچێتەوە سەر

ئەسڵێک کە هەستیدەکرد لێیزەوتکراوە، بەڵام تاکە شتێکیش بوو نەیدەزانی چۆن دەستی بکەوێتەوە. ئەو دەیتوانی هەموو شتێکی هەبێت، هەموو شتێک، بەڵام نەیدەزانی چۆن ئەو شتانەی لەناو خۆیدا لەدەستیداوە بەدیبهێنێتەوە. من ئێستا کە لەم شەوی پڕنەستێرەیەدا ئەم چیرۆکە بۆ ئێوەدەگێڕمەوە، لەکاتێکدا گوێمان لەشەپۆلەکانی ئاوە، سوێندتان بەو شەپۆلانە بۆ دەخۆم کە یاقوبی سنەوبەر لەسەرەتای سەرەتاوە دەیویست خۆی لەهەموو شتەکان ئازادبکات، دەیویست شتە زیادەکانی ژیانی فڕێبدات و وەک زاهیدێک بژی، بەڵام نەیدەزانی چۆن. ڕۆژێک بەشکستەوە گووتی «موزەفەری سوبحدەم، فێرمبکە چۆن وەک دیلێک بژیم، چۆن وەک دەروێشێکی سەحرانشین بژیم... فێرمبکە بتوانم دوور لەدەسەڵات و سامان و لەزەت و ئافرەت بژیم، فێرمبکە». سوێندتان بۆ دەخۆم لەسەرەخۆ دانەوی و دەستی ماچکردم و فرمێسکە گەرمەکانی ڕژانە سەر دەستم و گووتی «ئەی دۆست... فێرمبکە... فێر». ئەو هەموو ساڵانەی من یاوەریبووم ساتی وەها ڕاستگۆییم لێنەدی بوو. من پێمگووت «یاقوب، من ناتوانم هیچت فێربکەم، ساڵگەلێکی دووردرێژی تەنیایی دەتوانێت ئەوەت فێربکات نەوەک من. من ناتوانم ئەوەت فێربکەم، من خۆم فێرنەبووم، ماوەیەکی زۆریش بەهەموو توانای خۆم شەڕم لەگەڵدا کردوە، نەمویستووە بەو جۆرەبم. ساڵانێکی دووردرێژ حەز و ئارەزوو لەناوەوە دەیکوشتم، یاقوبی سنەوبەر تۆ لەو عەزابە گەورەیە تێناگەیت کەساڵ دوای ساڵ بیر لەبینینی گوڵێک دەکەیتەوە، لەزیندانێکدا دادەنیشیت لەناوەڕاستی دەریایەکی بێسەروبنی لمدا و بەخەیاڵ دەژیت، بەخەیاڵ سێو دەخۆیت، بەخەیاڵ هەنار دەگریت بەدەستەوە... شەوان هەیە هەموو ژیانی خۆت دەگۆڕیتەوە بەبۆنی هەنارێک، یان نیوەشەو لەخەو ڕادەچڵەکێیت و دەبینیت ژوورەکەت پڕبووە لەبۆنی هەرمێ، بەدەم وڕێنەوە هەڵدەسیت

و بیری ئاو دەکەیت... سەیرترین شت لەسەحرادا ئەو دەبەی ئاوەیەکە بۆتدەهێنن، بەو ئاوەدا دەزانیت دونیا ماوە، بەو ئاوەدا دەزانیت کە دوور لەتۆ دەریا هەیە، شەپۆل هەیە... یاقوب بیهێنە پێشچاوی خۆت، من هەموو ڕۆژێک بەر لەوەی قومێک ئاو بخۆمەوە بەسەعات بۆنمدەکرد، کێ دەڵێت ئاو بۆنی نییە، چ گەمژەیە کە دەڵێت ئاو بۆنی نییە، من لەگەڵ ئەو ئاوەدا بۆنی هەموو دونیام دەکرد، بۆنی ماسیم دەکرد، هێندە قووڵ بۆنمدەکرد دەگەیشتمە سەر شاراوەترین و نهێنیترین بۆنەکانی ناو دەریا... ساڵەهای ساڵ ئارەزووەکانت دەتکوژێت، تا ڕۆژێک دێت تێدەگەیت دەتوانیت بێهیچ بژیت، تێدەگەیت سەرتاپای ئەو شتانەی حەزت لێیانە سەرابن، تێدەگەیت قورسایی شتەکان لەقووڵایی خۆتان، ئەوە ئەو ساتەیە کە دەتوانیت ئیتر بیر لەئارەزووەکانت نەکەیتەوە، ئیتر دەبێت خەیاڵەکانت بەشێوەیەکی دی دروستبکەیتەوە... یاقوب ساتێک هەیە نازانم کەیە، نازانم لە چ وێستگەیەکی ئەو هەموو ژان و تەنهاییەدایە، ساتێکە زیندان و خەڵوەت بەجۆرێک تێکەڵدەبن ئیدی بۆت جیاناکرێنەوە، ئیتر نازانیت تۆ دیلیت یان دەروێشیت، لەناکاو لەهەموو شتێک ئازاددەبیت لە هەموو قورساییەک، قورسایی ژیان خۆی نەبێت... من ناتوانم کەس فێربکەم، ئەو ساتەچییە و چۆنە... ساتێکە زمان تیا ئیشناکات... وەسف ناکرێت، بەڵکو وەک ڕۆشناییەک لەناوەوە هەڵدەقوڵێت».

بەدرێژای ئەو کاتەی من قسەمدەکرد ئەو دەستی گرتبووم و دەگریا، ئەو لەبەردەممدا چۆکی دادابوو و سەری خستبووە سەر دەستم و فرمێسک بەسەر ڕیشەسپییەکەیدا دەهاتەخوارێ و دەیگووت «فێرمبکە... فێر». پێم سەیربوو ئەو دیلێتی منی لەئازادی خۆی لا باشتر بوو. من ئەو کات بەتەواوەتی نەمدەزانی چییە، هیچ شتێکی تەواوەتی لەسەر خۆی و نهێنییەکانی پێنەگوتبووم. نەمدەزانی ئەو چەند گەورەیە...

بەڵام دڵنیابووم بێزارییەکی قووڵی لە دڵدایە. من نامەوێت سوێندتان بۆ بخۆم، بەڵام دڵنیاتاندەکەم کە یاقوبی سنەوبەر دەیویست شتێکی تر بۆ خۆی سازبکات، شتێک لەهەموو قورساییەکان ئازادیبکات... ئەو لە ئەستێرەیەک دەچوو بە کێشێکی مەزنتر لەکێشی خۆی بارکرابێت، ئەستێرەیەک شتەکانی سەری بەری درەوشانەوەی لێبگرن. ئەو کاتەی من بینیم بارەڕی بەهیچ شتێک نەبوو، دەیویست پارچەپارچە ژیانی خۆی ئاسانبکات تا ئەو ڕۆشناییەی لەناوەوەیەتی دەرکەوێت، ئەو شەوە کە نوشتایەوە و دەستی ماچکردم پێمگووت «ژیان ڕۆشناییەکە لەناو سندوقێکی داخراودا، ئەو سندوقەش دەشێت لەناو کۆمەڵێک سندوقی دیکەدا بێت، هەرکات ویستت ژیان دەرکەوێت، دەبێت لەتاریکییەوە دەریبهێنیت، هەموو ئەو بەرگ و پۆشاک و توێکڵانەی لێداماڵیت... یاقوب من نازانم تۆ چیت و چیت هەیە... بەڵام لەشی خۆت کەمێک سوکبکە... بارە قورسەکانت دانێ، زێڕە زۆرەکەی کۆڵت فڕێدە و مەلەبکە». ئەو شەوە تا ماوەیەکی درێژ توند دەستەکانی گرتبووم و دەگریا، من باوەڕم بەفرمێسکەکانی کرد، دواجار گووتی «دەمەوێت سەرلەنوێ ژیان دەستپێبکەمەوە، بەڵام بەجۆرێکی تر و لەشوێنێکی ترەوە... بەڵام ئەفسانەیە، ئەفسانە، خەیاڵێکی پووچە، وانییە... خەیاڵێکی بێسود و پوچە، ناکرێت لەسەرەتاوە دەست پێبکەینەوە، موزەفەری سوبحدەم دەکرێت لەسەرەتاوە دەستپێبکەینەوە؟». چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد پێیبڵێم بەڵێ، بەڵام بەساردی یەکێکەوە بیەوێت دڵی ئەویتر بشکێنێت گووتم «نازانم تۆ لەچی ڕادەکەیت... نازانم، بەڵام کەس ناتوانێت لەسەرەتاوە دەستپێبکاتەوە، هیچ خەڵوەتێک مرۆڤ لەدونیا ئازادناکات، من بیستویەک ساڵ لە لمدابووم و دونیاش هەمیشە بەدوامەوەبووە». بەئارامی پێکەنیم و دڵڕەقانەتر گووتم « هەمیشە شتێک هەیە، بەرەو دوا دەتگێڕێتەوە... شتێک لەتوانای مرۆڤ گەورەترە، یاقوبی من لەو

سەحرایەدا یەک شت فێربووم، ئەویش ئەوەیە، مرۆڤ گیانلەبەرێکە نابێت شتەگەورەکان لەبیربکات». بەدەم ژانێکی گەورەوە گووتی «تۆ لەخۆت ڕاتنەکردووە، تۆ لەخۆت هەڵنەهاتوویت، تۆ لەجێگایەکی تەنک و لە لیخناوێکی بچوکی ژیانەوە بەرەو جێگایەکی قووڵتر مەلەتکردووە».

من لەمێژبوو دەمزانی زیندان و سەحرا منیان گۆڕیوەتە سەر مەلەوانێکی گەورە، بەڵام ئێستا کە ئازادبووم، نەمدەزانی چیبکەم، ئایا تا هەتاهەتایە لە بنی ئەو دەریا قووڵەدا بمێنمەوە یان بێمەدەرێ. یاقوب دەیویست لە تەک مندا بێتە ناو ئەو دەریایە، دەیویست من نەیەمەدەرێ و دەستی ئەویش بگرم بەرەو قووڵاییە بێقەرار و بێکەنارەکان، بەڵام لەگەڵ هەموو ئەو ئارەزووە قووڵەدا کەڕووە و بێدەنگی و تەنهایی و خامۆشبوون ئاڕاستەیدەکردم، دەنگێک لەناوەوە بەرەو دونیا بانگهێشتیدەکردمەوە، پرسیارێک کە هەرگیز نەمتوانیوە لێیڕاکەم، پرسیارێک هەردەم بەرەو دونیای دەیگێڕامەوە ئەوەبوو «سەریاسی سوبحدەم لەکوێیە؟ لەکوێ؟».

ئەگەر سەریاسی سوبحدەم نەبایە ژیانی من بەجۆرێکی دیکەدەبوو، من لەقووڵترین و تاریکترین شوێنی ژیانمەوە هاوارێکم دەبیست، هاوارێکی گەورە. دەنگی گریان و پاڕانەوەو مردنێکم دەبیست، لەخەونەکانمدا هەرجارە و بەجۆرێک بانگیدەکردم، هەندێجار هەستمدەکرد یەکێک لەڕەشەبایەکی دوورەوە، لەناو تۆفان و بارانێکی بێمرووەتەوە بانگمدەکات، هەندێجاریش هەستمدەکرد لەناو گێژەڵوکەیەکی لمەوە. دەنگێک بوو هەستمدەکرد تۆفان دەیبات، هەندێجاریش هەستمدەکرد تینوێتی دەیخنکێنێت، یەکێک بوو من هەرگیز ڕوخساریم نەدەبینی، تارماییەک بوو وەک ئەوەی لەتاریکیدا لەپشت پەردەیەکەوە وەستابێت، دەنگی لەوێنەکەی دووربوو، هەندێ شەو دەنگەکان وادەهاتنە گوێم وەک ئەوەی قریشکەیەک بن لەبنی دۆزەخەوە، هەندێ جار لەبری یەک

کەس، سەدان کەسم دەبینی، بۆنی خوێنم دەکرد. بۆنی هەناسەی سووتاو... هەر جارێکیش لەخەو هەستابامایە سەریاسی سوبحدەمم بیردەکەوتەوە.

مردنی سەریاسی سوبحدەم ئەو ئارەزووەی تیا بزواندم سەر لەو دەریای لمە بهێنمەدەرێ.

ئیدی شەوێک بەیاقوبی سنەوبەرم گووت من دەڕۆم و دەمەوێت دونیا ببینم.

٦

ئەو ڕۆژەی محەمەدی دڵشوشەیان لەناو خەراباتی شوشەستانەکەی خۆیدا دۆزییەوە، ئیدی ئەو خوشکانە ناوبانگێکی گەورەیان پەیداکرد و ژیانیشیان سەر لەبەر گۆڕدرا، بەوەدا هاوڕێ و دۆستی ڕاستەقینەیان کەمبوو، هەفتەیەک دواتر هەواڵی مردنەکەیان زانی. نیوەڕۆیەکی باران بوو، سلێمانی گەورە بەخۆی و پاسەوانەکانییەوەهات، لەدوای ئەو خوازبێنییە سەیرەی بەربەیانەوە ئیدی نەیانبینیبووەوە. کیژەکان ونبوونی لەناکاوی محەمەدی دڵشوشەیان بەهێند نەگرتبوو، هەردووکیان لەو باوەڕەدابوون، ئەو پیاوانەی لەناکاو دەردەکەون، لەناکاویش وندەبن، ئەوانەی تۆفان دەیانهێنن تۆفانیش دەیانبات. سلێمانی گەورە کە هەرگیز مردنی کوڕەکەی بیرناچێتەوە، بەخۆی و مشکییە شین و کەپووە کێوییی و ددانە زیوەکانییەوە، بەو لاجانە سپییەدرێژانەوە، بەو کوڵەباڵە باکورییە زەردباوەوە دابەزی و ڕوخسەتی هاتنە ژوورەوەی خواست و لەهەمان هۆڵی سارد و چکۆلەی بەربەیانی خوازبێنیدا لەسەر هەمان کورسی دانیشت. لاولاوی سپی هەر بەسەرەنج تێگەیشت محەمەدی دڵشوشە مردووە، ساڵانێک دواتر کە لەبەر تەختە ڕەشێکی بچوکدا و لەنزیک گەرمای کورەیەکی داگیرساوی زستانەدا باسی ئەو ساتەی دەکرد، دەگریا. بەڵام ئەوی کات کە مردنی ئەو کوڕەی لەدید و هەناسەی ئەو پیاوەدا خوێندەوە،

سەرسام وەستا و هیچی نەکرد... سڵێمانی مەزن بەخودایەکی کێویی دەچوو تازە لە چیاکانەوە هاتبێتەخوار، ڕوخسارێکی توکنی هەبوو، لەبەر تووک بەئەستەم دەموچاوی دەبینرا، نێوگوێچکە و سەر کەپووشی تیسکی ڕەشبوون... دیاربوو چەندین ڕۆژە نەخۆی شتوە، نەڕیشی تاشیوە و نەپێکەنیوە. ئەو هاتبوو پێشنیارێکی چکۆلە و سەیری پێبوو کە لەوەوبەر نەبیسترابوو. بەهێمنی هەواڵی مردنی محەمەدی دڵشوشەی پێگووتن. چاوەڕوانی نەدەکرد خوشکەکان بلەرزێن و بگرین و شێتانە شیوەنبکەن، ئەو لەگەڵ سەبای یەکەم بەیانیدا تێگەیشتبوو کەچاوی ئەو دوو خوشکە لە چاوی دوو باڵندەی بێباک دەچێت. سڵێمانی مەزن هاتبوو تا بەلاولاوی سپی بڵێت، ئەو ئامادەیە موچەیەکی مانگانەی بۆ ببڕێتەوە بە مەرجێک هەموو هەفتەیەک ڕۆژێک بچێتە سەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە. دوا ئاواتی ئەوەبوو کوڕەکەی لەگۆڕەکەدا ئاسوودەبێت. ئەو ڕۆژە بە لاولاوی سپی گووت «بەڵێ محەمەدی دڵشوشە مرد... نا وامەزانن من ئەو ناوەم لێناوە، من لەهەموو کەس کەمتر دەمناسی، من و ئەو بەیەک غەریببووین... ڕۆژگارێکی سەیرە باوکان بە کوڕەکانیان نامۆن. مردنی مردنێکی سەیربوو، ناسکترین دڵی هەبوو لەم هەرێمەدا، هەموو خەڵک دەڵێن گوناهی تۆیە، دەڵێن جورمی ناڕەوای لاولاوی سپییە، بەڵام دەزانم گوناهی تۆ نییە، ئەو دڵێکی هەبوو بەرگەی هیچ شتێکی نەدەگرت، هیچ شتێک، ئەو دەبایەوا ناکام، خێرا، بێمانا بمرێت... دڵێکی هەبوو ڕوونتر لەهەر ئاوێنەیەک، سافتر و سپیتر لەهەر شوشەیەک، وەک جامێکی تەنک و ناسکی شەراب بەدەست مەستێکەوە لە کوچەیەکدا سەرتاپای هەڵنووتان و ساتمەکردن بێت... دواجار کە بینیم ئەو ڕوخساری ساقییەکی هەبوو، بەپیاڵەیەک بادەوە، بەڵام بەکۆت و زنجیر و پێوەندێکی

نۆرەوە لە دەست و قاچەکانیدا... کە بینیم زانیم دەکەوێت. وای چ ڕۆژگارێکی سەیرە، تیفلەکان وەک باوانیان ناڕوێتەوە... لەتۆوی گوڵێک گوڵێکی تر دەڕوێت... لەهێلکەی باڵندەیەک تەیرێکی تر دێتەدەرێ. من لێتان ناشارمەوە، من پیاوکوژبووم، مامۆستای مەرگ بووم، هەرگیز نەمدەزانی لەسایەی مندا منداڵێک گەورەدەبێت لە هیچ تاقیکردنەوەیەکی مردندا دەرناچێت... بەهەرحاڵ نەمتوانی دوا ئارەزووی بۆ جێبەجێبکەم، ئەو دەیویست نهێنییەکی بۆ ئاشکرابکەم کە چیتر داوەکانی لەدەستی مندا نەبوون؛ نەدەکرا هیچ بڵێم، چونکە ژیان و مردنی پێوەبەندبوو. ئێستا ئەو لەوێیە، خەڵکی هەرگیز لەتۆ تێناگەن و لێتنابورن... ڕانەهاتووم بۆ ڕەحم و بەزەیی بپاڕێمەوە... ڕانەهاتووم. من لەو شاخانەدا پیربووم، شۆڕش بەدوای شۆڕش، شەڕ بەدوای شەڕ، ئێستاش هیچ شتێک بەڕێکی ناڕوات، بەڵام چەند ڕۆژە چاوە پاک و ڕوونەکانی لەپێشچاومن، وەک چۆن بەر لەمردنی شەوێکی تۆفان بەو هەموو خوێن و باراناوەوە هات و خۆی کرد بەمەجلیسمدا، چاوەکانی پێیدەگووتم، تۆ باوکێکی بێسۆز و بێدڵیت، دەیگووت دڵی من لەشوشەیە و دڵی تۆ لەبەرد... شەوێک سەر سینەی هەمووی خوێن بوو، قژی وەک قژی قەلەندەرێک کە هەموو تۆفانی دونیای دیبێت، قەلەندەرێک لەئاوێکی مەزنی دابێت، مەزنتر لەهەر ئاوێک کە من لەزیندەگیمدا بینیومە... یەکێک داوای گەوهەرێک بکات لەدەرەوەی دەستی ئینسان، گەوهەرێک بەمن ڕاوناکرێت. لاولاوی سپی، من هەردەم باوەڕم هەبووە دونیایەکی تر لەودیو مەرگەوە هەیە، لەگەڵ هەموو خراپییەکانمدا باوەڕم بەژیانێکی تر هەیە دەکەوێتە ئەودیو ئەم ژیانەوە، جۆرە بڕوایەکی وا بۆ هەموو بکوژ و پیاوکوژان ئاسوودەیی پێیە، جاران دوای هەموو کوشتوبڕییەک، وەک شێت دەکەوتمە شاخ. چ شتێک لەوە بەدتر

نییە هەستبکەیت کۆتاییت بۆ کەسێک داناوە، کۆتایی وشەیەکی قورس و ڕەزاگرانە... باوەڕم بە دونیایەکی تر هێنا تا هەستنەکەم ئەوانەی لەبەردەستی مندا مردن زیندوونابنەوە... باوەڕم بەوەهێنا قوربانییەکانی خۆم لە ژیانێکی دیکەدا دەبینمەوە، ئەوان کۆتاییان نەهاتووە، هیچ کەس کۆتاییینایەت، هیچ شتێک کۆتاییینایەت... لاولاوی سپی تۆش لەدونیایەکی تردا محەمەدی دڵشوشە دەبینیتەوە، دڵنیام ئێستا لەوێوە چاوەڕێی شتێکە، هەستدەکەم مردووەکان لە ئێمە زیاتر چاوەڕواندەکەن... ئێستا چاوەڕوانمانە، ئەوان بەهەمان ئەو سۆزەوە دەژین کە لەگەڵ خۆیاندا دەیبەن... لاولاوی سپی من موچەیەکت بۆدەبڕمەوە، هەموو هەفتەیەک یەک سەعات بڕۆرە سەر گۆڕەکەی... یەک سەعات و هیچی تر». دوو خوشکەکە بەدرێژایی گوێیاندەگرت و هیچیان نەدەگووت، کە ئەو لەقسەکانی تەواوبوو، شادەریای سپی بەحەسرەتەوە گووتی «نەمانزانیوە محەمەدی دڵشوشە مردووە، سەرەخۆشیت لێدەکەین و خودا لێیخۆشبێت و سەبوریتبداتەوە، بەڵام باوکی محەمەد ئەو شەوێک هات و چەند جارێک هاواری لە ئێمەکرد و ئیدی نەگەڕایەوە، هاتەحەوشەکە و ئێمە دەرگامان نەکردەوە، چونکە قەول نییە لەئێوارەیەکی درەنگدا سێ ئافرەت دەرگا لەغەریبەیەک بکەنەوە، ئەو یەکەم جار لەڕۆژی لافاوەکەدا دەرکەوت، ئەو ڕۆژیش گەر لافاو نەبایە دەرگامان نەدەکردەوە، بەڵام لەکاتی لافاودا خەڵکی دەبێت یارمەتیدەری یەک بن... ئێمە دوو کچیین شووناکەین... هەتاهەتایە شووناکەین، ئەگەر بڕیاربێت ئاسمان بەسەر زەویدا بڕوخێت و زەماوەندی ئێمە ڕایگرێت دیسان شووناکەین، لەگەڵ ئەوەشدا من بەلاولاوی سپی دەڵێم گەر چوونی تۆ بۆ سەر گۆڕەکەی دەتوانێت ئاسوودەیبکات... بڕۆ... بڕۆ... من نابم بەڕێگر لەڕێگاتدا». لاولاوی سپی بەترسەوە گووتی «بەمەرجێک

تۆش لەگەڵمدا بێیت... بەبێ تۆ ناڕۆم، من سەرقەبرانم نەبینیوە... تۆش وەرە لەگەڵمدا».

دوو خوشکەکە ئەو دوو ئەهریمەنەنەبوون کە وەسفیاندەکردن، کاتێک دەکەوتنە قسەکردن، گەلەک پرشنگ و جوانیت تیادەبینین. ئەو ڕۆژە سلێمانی مەزن کەمێک ئاسوودە لەو ماڵە چووەدەرێ، کەسانێک سەیریان لێدەهات باوکێک بەو چەشنە لەگەڵ بکوژی کوڕەکەیدا مامەڵەبکات، بەڵام سلێمانی گەورە لەو باوەڕەدا نەبوو لاولاوی سپی کوڕەکەی ئەوی کوشتبێت، ئەوەی محەمەدی دڵشوشەی کوشت نازکی ئەو دونیا شوشەییەی خۆی بوو کە بەرگەی بچوکترین گێژەنێ نەدەگرت.

ڕۆژێکی باڕەش بوو، جوانترین جلی سپی خۆیان لەبەرکرد و ڕۆیشتن بۆ سەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە،«با» قژیانی لەگەڵ خۆیدا بۆ دووردوور دەبرد، کە بەو جلانەوە لەناو گۆڕەکاندا دەرکەوتن گۆڕستانەکە تەواو خامۆش و چۆڵ بوو... گردێک بوو بەهەزاران کێلەوە، ڕەشەبا بەشێوەیەکی دڕندە گەمەی بەهەموو شتەکان دەکرد، بۆنی مەرگ دەهات، مەرگێک کە «با» ئارامی و ئاسوودەییە مەزن و بێکەرانەکەی خۆی لێسەندبووەوە...«با» مردووەکانی دەجوڵاند، هیچ کەس بەقەبرستانەکەوە نەبوو، هەردوو خوشکە سپی پۆشەکە بە ئارامی چوونە سەر گۆڕەکەو بەدەنگێکی کز کە هیچ کەس گوێی لێنەبوو بەمردووەکەیان گووت «بمانبوورە». هەردووکیان لە شوێنە سارد و زەمهەریرییەکانی ڕۆحیاندا خۆیان بەبێگوناه دەزانی، بەڵام لەو جێگایانەدا کە سۆز و بەزەییان شەپۆلیدەدا هەستیان بە گوناهێکی بێئەندازە گەورەدەکرد. ئەو ڕۆژە پێکەوە لەسەر گۆڕەکەی دەستیان بەگۆرانی گووتن کرد... لەگەڵ سەدای دەنگی

ئەواندا ئاسمان تاریک و گۆڕەکان ئارامتربوونەوە، پێدەچوو لەمێژبێت هیچ کەس لەو گۆڕستانەدا گۆرانی نەگوتبێت. کە تەواوبوون هەستیان بەئاسوودەییەکی قووڵکرد، هەستیان بەکزبوونی باو هێمنی ئێوارە و کپی و مەستی درەختەکان کرد، شتێک لەهەوای گۆڕستانەکەدا گۆڕدرا، پاش ئێستێکی زۆر کورت لە ناکاو لەنابەینی گۆڕەکانەوە، لەپشت یەکێک لەکێلەکانەوە، گەنجێک هەستایە سەرپێ و گووتی«خانمان چ دەنگێکی خۆش و سیحراویتان پێوەیە... من بەدرێژایی ژیانم گوێم لەدەنگی وا خۆش و ئەفسووناوی نەبووە، چ سەدایەک و چ نەغمەیەک و چ ئاوازێک!!». دەرکەوتنی هێندە سەیر و لەناکاو بوو دوو خوشکەکە کەمێک پەشۆکان و ماوەیەکی ویست تا ئارامبوونەوەو بەهێمنی سەیری چاوی یەکیان کرد و گووتیان «سوپاس، زۆر سوپاس، بەڵام هەستناکەین دەنگمان هێندەخۆشبێت». کوڕەکە بەهێمنی لەو دوو خوشکە سپیپۆشە نزیکبووەوە و گووتی «من ناوم سەریاسی سوبحدەمە... لەو کاتەوەی گۆرانی دەڵێن گوێم لەدەنگتانە، قسەم لەسەر دەنگ خۆشیتان نییە، من لەوەوبەر زۆرکەم گوێم لەدەنگی ئافرەت بووە، بەڵام ئەوەی لەگەڵ مەلاکاندا دوو کچی وەک ئێوەش لەسەر مردووەکان گۆرانی بڵێن، چاکترە... پێتانوایە گۆرانی دڵی مردووەکان خۆشدەکات؟». شادەریا گووتی «نازانم گۆرانی مردووەکان بەختیاردەکات یان نا، ئەمەگۆڕی محەمەدی دڵشوشەیە، دوو هەفتە لەمەوبەر مرد، عەشق کوشتی، ئێستا ئێمە لێرەین تا داوای لێبوردنی لێبکەین و کەمێک دڵخۆشی بدەینەوە...».

بەوجۆرەسەریاسی سوبحدەم و خوشکە سپییەکان یەکتریانناسی. لەئێوارەیەکی ڕەشەبادا، لەسەر گۆڕێک، لە نابەینی هەزاران کێلدا. شەوێک بوو وەک ئەمشەو باران و ڕەشەبا، وەک ئەمشەو کە پێدەچێت دەنگی دەریا نەهێڵێت قسەبکەین... ئێستا نامەوێت بەدرێژیی باسی

ئەو یەکدی بینینەتان بۆبکەم، هێند هەیە ئەو ڕۆژەگەلەک خێرا تێپەڕی، خوشکەکان لەترسی ئەوەی نەبا دووبارە چیرۆکێکی دیکەی وەکو ئەوەی محەمەدی دڵشوشە دووبارەبێتەوە، بێنەوەی دەرفەت بەو کوڕەبدەن زۆر لەگەڵیاندا بدوێت بەخێرایی لەگردەکە هاتنەخوارێ و ونبوون... ئەو ڕۆژە ئەو دوو خوشکە لەشتێک ڕایاندەکرد کە دەربازی نییە، بەڵام ئەوەی ڕێکەوت دروستیدەکات گەر بەشێک بوو لە چیرۆکێکی بێدەرو دەربەست، چیرۆکێک کە قەدەر دەیچێنێت، چەند بەری پێبگریت هەمیشە لەشێوەی ڕێکەوتی دیکەدا دووبارەدەبێتەوە. ئەو ئێوارەیە سەریاسی سوبحدەم لە نابەینی کێلەکاندا وەستاو بەزەردەخەنەیەکەوە تەماشای ئەو دوو خوشکەی کرد کە وەک لەچارەنوس ڕابکەن بەپرتاو دادەبەزین.

یەکبینینی سەریاسی سوبحدەم لەگەڵ خوشکەکاندا بەشێکی ڕێکەوت بوو، بەشێکیشی ڕێکەوت نەبوو... ئەوەی دەبایە سەریاس بێتە ئەو قەبرستانەو بچێتە سەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە ڕێکەوت نەبوو؛ دڵشوشە یەکێک بوو لەنزیکترین هاوڕێکانی سەریاس. بەڵام ئەوەی لە ئێوارەیەکی ڕەشەبادا بێت و هاتنی هاوڕێ بێت بەدەرکەوتنی دوو کیژی باڵابەرزی سپیپۆش، ڕێکەوتبوو. سەریاسی سوبحدەم ئەو زەمان لەو سەرقەبرانەدا هاوڕێیەکی زۆری هەبوو، لەو تەمەنی گەنجییەوە ژمارەیەک لە هاوڕێکانی لەو گۆڕستانەدا خەوتبوون، هەندێکییان لەو منداڵانەبوون لە سەردەمانی پێش ڕاپەڕیندا کوژرابوون، هەندێکی دیشیان لە جەنگ و پێکدادانە ڕۆژانەکانی دوای ڕاپەڕیندا. سەریاس و محەمەدی دڵشوشە هەردووکیان لە سەرەتای دۆزینەوەی نهێنی هەرە گەورەی ژیانیاندا بوون. بەڵام چ نهێنییەک... چ نهێنییەک؟ مەپرسن... تکاتان لێدەکەم لێگەڕێن و مەپرسن. تا ئەمشەو غەم نامێڵێت قسەبکەم، سەیرکەن ئاسمانیش دەڵێیت لە دڵی مندایە

دەگری. ئاه... ئەمشەو تۆفانەکانیش نامێڵن قسەبکەین... دەریاش ئەمشەو لەسەرخۆی نییە... من چیتر حەزدەکەم سەیری تاریکی و ڕەشێتی بێئەندازەی دەریابکەم... لێمگەڕێن... من ئەمشەو ئارەزووێکم نییە بەردەوامبم... هەرچی پەیوەندی بەنهێنی سەریاسی سوبحەم و محەمەدی دڵشوشەوە هەیە بۆ شەوێکی دی... لێمگەڕێن با سەیری زوڵمەتی بێسنووری دەریا بکەم و بگریم... خۆم لەگەڵ ژانی ئەم ئاوەدا ڕاژەنم و بگریم.

٧

شەوێک غەریبەیەک منی لەو میوانخانە دوور و فەرامۆشەدا دۆزییەوە... شەوێکی تاریک بوو گوێم لەکرانەوەی لە ناکاوی پەنجەرەیەک بوو، دەنگی شکاندنی هەندێ شت، تیشکی چرایەکی دەستی لەخوارەوەڕا کەوتە سەر پەردەی پەنجەرەکەم و لەپشتەوە لەناو درەختەکاندا سێبەری پیاوێکی گەورەم بینی. یەکێک بوو شارەزا، دەیزانی لەکوێوە دێت بۆ کوێ دەچێت. من پێموابوو ئەو کۆشکە سەوزە لەجێگایەکدایە کەس دەستی ناگاتێ، بەڵام دەرکەوتنی ئەو پیاوە ترس و گومانێکی کتوپڕی خستەدڵمەوە، پیاوێکی زەبەلاح بوو، تا ئەو کات لەژیانمدا کەسێکی دی وەها گەورەم نەبینیبوو، کاتێک هەستیکرد من لەوێم بەچرپەیەکەوەگووتی «تۆ کێیت؟». من بەئارامییەوە بەرابەری وەستام و گووتم «من کەس نیم، تۆ کێیت... ئێرەشوێنی منە... من شەش مانگە لەم ماڵەدا دەژیم... تۆ چ کەسێکی، میوانیت یان ڕێگات ونکردووە... دۆستیت یاخود بۆ شتێکی دیکە دەگەڕێیت؟» بەخۆی و چراکەیەوە لێم نزیکبووەوە، من ئەو کات لەقاتی سەرەوەی ماڵەکەدا لەژوورێکی نیمچە تاریکدا دەخەوتم، کە هاتمەدەرێ لەسەر پێپلکەکان وەستابووم و ئەویش لەسەر یەکەم پلە لە دوانهۆمی خوارەوە بەچەکێکی سەیرەوە کەپێشتر نەمبینیبوو وەستابوو، لەگەڵ ئەو قەدو قامەتە گەورەیەدا دەموچاوێکی منداڵانەی هەبوو، بەرگێکی ئەفسەرانەی لەبەردابوو، سەرشانەکانی پڕبوون لەنیشانە و

ئەستێرە. هەستمکرد نازانێت چیم وەڵامبداتەوە... نایەوێت هیچم پێبڵێت. بەدەنگێکی کەمێک بزڕکاو و ساردەوە پرسی «تۆ چیت... پاسەوانیت، یان میوان؟ میوان شەش مانگ لێرەدا نامێنێتەوە، ئێرە کۆشکێکی خاڵییە. کاتی خۆی من سەرپەرشتی دروستکردنی ئەم جێگایەبووم... شوێنێکی نهێنییە بۆ پاشەڕۆژێکی دوور دروستکراوە. تۆ چیدەکەیت لێرەدا؟». بینینی من لای ئەو شتێکی کوتوپڕبوو، هەرگیز مەخلوقێکی دیکەی وەک منی نەدیبوو، چاوەڕێی ئەوەنەبوو لەشەوێکی وادا ڕێکەوتی کەسێک بکات ڕیشی تا بەرپێی درێژبووبێت و پرچی وەک دەروێشەکان تا سەر کەمەری شۆڕبووبێتەوە، بەخۆی و کتێبێکەوە، لەشوێنێکی وا سەیر و ناجێدا لەدیسداشێکی عەرەبیدا کە جلی ساڵەهای ساڵی بیابانیشی بوو، دەرکەوێت. من بەهێمنی گووتم « من دیلم... دیل». کەمێک وەستام و بەئەفسوسێکی گەورەوە گووتم «من بیستویەک ساڵە دیلم... من کەسێکی ڕاستەقینەنیم، تارماییم، من نیم و نەبووم». سەیرێکی دەوروبەری کرد و بەپارێزێکەوە پرسی «دەتوانم دانیشم و قسەبکەین؟». ئەو کات نەیدەزانی من چەندە خۆشحاڵم ئادەمییەک ببینم، نەیدەزانی بیستویەک ساڵە من جگە لە یاقوبی سنەوبەر و پاسەوانەکانی سەحرا کەسێکی دیم نەبینیوە، تێنەدەگەیشت من باس لەچی دەکەم. سەرەتا بەچاوێکی پڕگومانەوە تەماشایکردم، وەک شێتێک لە منی ڕوانی یان وەک سەرلێشێواوێک گەمە بە وشەکان بکات. بەهەردووکمان گڵۆپەکانمان داگیرساند و لەسەر دوو قەنەفەی ڕەش بەرامبەری یەک دانیشتین. سەیرێکی وردی ژوورەکەی کرد و گووتی «هەموو شتەکان وەک خۆیان وان... وەک ئەو کاتەی پێنج ساڵ لەمەوبەر جێمهێشتن و کلیلەکانم دایەدەست یاقوبی سنەوبەر. ئەو کات ترسێکی گەورەمان لەداگیرکردنەوە هەبوو... لەوە دەترساین ڕۆژێک لە ڕۆژان هەموو شتێک بدۆڕێنین و لەسەرەتاوە دەست پێبکەینەوە». وەک ئەوەی لەناکاو شتێکی بیرکەوتبێتەوە، بەدوودڵییەکەوە تەماشایکردم و

گووتی «تۆ چیدەکەیت لێرە... خودایە، هیچ کەس ئێرە نازانیت من و یاقوبی سنەوبەر نەبێت... تەنیا من و ئەو ئێرە دەزانین؟». شەوبوو، نەمدەویست بەخێرا هەر نهێنی و ڕۆشناییەکم هەیە ئازادیبکەم... وەک یەکێک بەدەوری پرسیارەکاندا بپێچێتەوە، بێئەوەی وەڵامیبدەمەوە پرسیم «تۆ ڕوخساری منداڵێکت هەیە، کەچی لەشت لە لەشی ئیبلیسێکی پیر دەچێت. تۆ لەوە منداڵتر دیاری ببیتە هاوڕێی سەرۆکەکان... لێممەگرە، من گومانت لێدەکەم». کەمێک ڕاماو گووتی «من منداڵ نیم، بەرەو سی و پێنج هەڵدەکشێم،... دەموچاو دڕۆزنترین بەشی ئینسانە». گووتم «چیدەکەیت لێرە، کێ تۆی ناردوە بۆ ئێرە، بۆ بەنیوەشەوێکی وا تاریک هاتوویتە ئەم جەنگەڵ و دونیا شێت و هەراشە، چیت دەوێت، بۆچی دەگەڕێیت؟». بەغەمگینییەکەوە سەری دانەواند و گووتی «من ئیکرامی کێوم... هاتووم بۆ هاوڕێیەکم دەگەڕێم». تەماشای چاومی کرد و بێئەوەی بترسێت گووتی «بۆ دۆستێکم دەگەڕێم هەموو دونیای بەدوادا گەڕام و نەمدۆزییەوە، بۆ هاوڕێیەکی منداڵێم دەگەڕێم لەناکا و لەشەوێکدا ونبوو و ئیتر نەمانبینییەوە... سا دەزانم ئەو ونیکردووە... ئەو». بەسەرسامییەوە پرسیم «ئەو کێیە؟». گووتی «یاقوبی سنەوبەر... سەرۆک».

سوێندتان بەو ئەستێرە پاکانە بۆدەخۆم کە ئەمشەو لەم دەریایەدا ڕێنماییماندەکەن... سوێندتان بەم کەشتییە بۆ دەخۆم کەمان و نەمانمان بەحیکمەتی کەشتییەوانەکەیەوە بەستراوە، کە ئەو ساتەساتێک بوو لەساتە تاڵەکانی ژیانی من، شتێک لەناوەوەم، لەو جێگایەدا ویژدان و هەقیقەت بەیەکدەگەن هاواری لێکردم، دەنگێک کە بەدەنگی برینداریێک دەچوو لەبادا بگری، من نەمدەزانی کێیە ونبووەو کێ ونیکردووە، بەڵام وەک ئەوەی بای شەو هەناسەی قوربانییەک لەگەڵ خۆیدا بێنێت، دونیا پڕدەبوو لە سێبەری کەسانی بریندار... شەو پڕدەبوو لە هاواری دوور...

پڕدەبوو لە ناڵەی ئەو مردووانەی ساڵگەلێک لەبیابان گوێم لێدەگرتن. وەک ناڵینی ئەو مردووانە دەهاتنەگوێم کە شەو و ئەستێرە لەناو لمدا ئەشکەنجەیان دەدان. وەک ئەوەی هەست بەو دەنگانە بکات لەگوێمدا، وەک ئەوەی ئەو دیمەنە تاریکانە ببینێت لەچاومدا، بەدوودڵییەکەوە گووتی «تۆ باوەڕناکەیت، چونکە تۆ هاوڕێی ئەویت، ئەو کلیلی ئێرەی داوەتە تۆ... تۆ دۆستی ئەویت و نایناسیت». ئەو سات هەموو دونیا، هەموو ژیان وەک مەتەڵێکی گەورە دەهاتەبەرچاوم. گووتم «تۆش دوژمنی ئەویت... لەدوای خراپەی ئەویت. گوێبگرە، من نە دۆستی ئەوم و نە دۆستی تۆ، من بیستویەک ساڵە لە بیاباندا دەژیم... بیستویەک ساڵ لە زیندانێکی دوورو گەرم و ترسناکی بیاباندا بووم... من لەدەرەوەی هەموو شتێکم، من نیم، من نەبووم، من چیرۆکێکی ترم هەیە، کە نەچیرۆکی تۆیە، نەچیرۆکی ئەو، من نە لە دونیای تۆ دەزانم و نە لە دونیای ئەو... من دیلم و کارم بەشەڕەکانی ئێوە نییە».

ئیکرامی کێو وەک تێنەگات باسی چیدەکەم گووتی «من بەدوای هاوڕێیەکمدا دەگەڕێم... هەموو شوێنێکی بۆگەڕام، هەر جێگایەکم شک بردبێت بەنهێنی چووم، دوا جێگا ئەم کۆشکەبوو، بەڵام کەس لێرە نییە... ساڵ لە پشتی ساڵ دەڕوات و لەگەڵیشیدا هاوڕێکانم دەڕۆن. ئایا هەریەکێک لەئێمە مافی ئەوەی نییە هاوڕێیەکی زیندووی هەبێت؟ سا وامەزانە من کەسێکی خراپم، یا دەمەوێت یەکێک ئازاربدەم، من لە شۆڕشیشدا چەندم توانی بێت ڕۆحی خەڵکم ڕزگارکردووە». بەهێمنییەوە لێمپرسی «ئەی دەتوانیت ڕۆحی من ڕزگاربکەیت ؟». دیمەنێکی سەیری هەبوو لەیەکێک دەچوو لە ڕاوشکار هاتبێتەوە، یان یەکێک لەو هەردانە دوای نێچیرێکی خەیاڵی کەوتبێت و بۆ چاخواردن لای دابێتە لای شوانێک... کە وامپێگووت، بەسەرسامییەوە سەیریکردم و پرسی «لە چی ڕزگارتبکەم؟ لە کێ؟». من لە یەکەم دەقیقەوە جۆرێک ئاشناییم

لەگەڵدا پەیداکردبوو، کەسێک بوو پاکی و هێزی تیابوو، ئەو تفەنگ و جلەسەربازی و لەشە زەبەلاحەی وایان لێنەکردبوو ببێتە پیاوێکی ترسناک، زیاتر لەمنداڵێک دەچوو یاریبکات. دوو کەس بووین تەواو جیاواز، دەموچاوێکی سپی و گەورەی هەبوو، بەشێوەیەک ڕیش و سمێڵی تاشیبوو ئاسەواری موویەک بەڕوخسارییەوە نەبوو، برۆکانی ڕەش و تەنک و باریک بوون، لێوەکانیشی بێئەندازە ئەستوور و پڕخوێن، لەشی بەئەندازەیەک گەورەبوو دەیتوانی من وەک دوو چڵ ئێسک کۆبکاتەوە و بمخاتەوە سەر شانی و بەرەو هەر جێگایەک دەیەوێت بمبات. من زیاتر و سەیرتر لەو تەماشامدەکرد، بەجۆرێک سەیرمدەکرد دواتر شەرمم لەنیگای خۆم دەکرد. تا ئەوکات ئولفەتم بەبینینی مرۆڤەوە نەگرتبووەوە، هەر ئەو تەماشا سەیر و نهێنیبڕانەش بوو یادەوەرییە ماندووەکەمیان بەشێوەیەک تیژکردەوە بتوانم شەوێکی وەک ئەمشەو لێرەدا سەیری ئاوبکەم و بەسەرهاتی ئەو ڕۆژانەشتان بۆ باسبکەم. ئەو شەوە کە بەئیکرامی کێوم گووت «دەتوانیت ڕۆحی منیش ئازادبکەیت؟». پرسیارێک بوو لەقووڵایی دڵمەوە دەهات. من پێشتر بیرم لەوە کردبووەوە کە دەبێت ڕۆژێک لەڕۆژان، شەوێک لەشەوان یەکێک دەرکەوێت و بەو دارستانەدا بڕوات و چاوی بەو ماڵەبکەوێت و بێت بۆ لام و بپرسێت «تۆ کێیت؟». من ئەوەم لە خۆم پرسی بوو «دەکرێت چارەنوسی خۆم بدەمە دەست غەریبەیەک؟». دەکرێت ڕۆژێک یەکێک ببینم لەپێشدەم ئەو دەرگایەوە دەڕوات و بانگیبکەم و بڵێم «هۆ تۆ ئەی برای ڕێبوار، برادەری گەڕیدەم، وەرەو ڕزگارمکە». من هێدی هێدی نائومێدبووم لەوەی یاقوبی سنەوبەر دەستمبگرێت و وەک ئادەمییەک بمگێڕێتەوە بۆ دونیا، دڵنیابووم ئەو منی بۆ هەتاهەتایە لەویادا دەوێت... من بەشێوەیەک لەشێوەکان دیلی خولیا فەلسەفییەکانی ئەوبووم. ئەو شەوە کە بەئیکرامی کێوم گووت ڕزگارمبکە، بڕوایەکی تەواوم هەبوو بڕۆم و لەو سەر عەردەبەرین و

گەورەیەدا دوای چارەنوسی سەریاسی سوبحدەم بکەوم، بڕۆم و تێبگەم لەو بیستویەک ساڵەدا دوور لە من چی ڕوویداوە... نا وامەزانن من بۆ شتێک ڕوومکردەوە دونیا، وامەزانن تەماحم لەشتێک بوو... من دەمویست بڕۆم و قورسایی ئەو هەموو ساڵە دووروودرێژانەی سەحرا لەسەر شانم سووکبکەم... من وەک بینەرێک گەڕامەوە، وەک یەکێک بیەوێت دوا گەشتی خۆی ئەنجامبدات و بمرێت، وەک کۆنەباغەوانێک بیەوێت دوا نیگای باغێک بکات کە لەتەمەنێکی زووەوە نەیبینیوە. من ئەو شەوە بەهێمنی بەئێکرامم گووت «لە لم ڕزگارمبکە... لەسەحرا... لەسەحرا». دڵنیابووم تێمناکات، بەنیگای منداڵێکەوە لێیپرسیم «ئەی یاقوبی سنەوبەر چی لێدەکەیت؟». بێئەوەی وەڵامی پرسیارەکەی بدەمەوە پێمگووت «من ناوم موزەفەری سوبحدەمە دەمەوێت لەبێدەنگی ڕزگارم بێت». کەوامگووت، تفەنگەکەی داناو گووتی «خودایە، موزەفەری سوبحدەم، یەکێکە لەشەهیدە زۆر کۆنەکانی شۆڕش... تۆ دەڵێیت چی؟ موزەفەری سوبحدەم لەمێژە مردووە». من گووتم «ڕاستە... ڕاستە من لەمێژە مردووم... بەڵام ئایا مرۆڤ هەقی ئەوەی نییە جارێکی تر زیندووبێتەوە و بژی؟». دەبووایە هەموو شتێکی بۆ ڕوونبکەمەوە، نا وامەزانن نیازێکی خراپ یان ویستێکی تایبەتیم هەبووە، بەڵام هەستمکرد تێمناگات، نازانێت باسی چی لەگەڵدا دەکەم. شەوێکی درێژ تا بەرەبەیان گوێی لێگرتم و من گوێم لێگرت، ئاسان نەبوو تێبگات. موزەفەری سوبحدەم ناوێکی دێرین و کۆن بوو، پێدەچوو یەکێک بێت لەو ناوانەی کەمرۆڤ جارێک دەیبیستێت و ئیدی بەر گوێی ناکەوێتەوە، دیاریوو حیکایەتێکی کۆنی لەسەر من بیستووە، بەڵام دروست نەیدەزانی چییە. ئەوەی بەلاوە سەیر نەبوو من دوای بیستویەک ساڵ هاتووم و دیلی ئەو کۆشکەم، بەڵکو ئەوەی بەلاوە سەیر بوو من ئاگاداری هیچ نیم. قسەی لەسەر کۆمەڵێک شەڕەکرد نەمبیستبوون، باسی هەندێ شاری دەکرد کە

سەردەمانێک شاری لەو جۆرەبوونیان نەبوو، منیش قسەم لەسەر هەندێ شار و گوند دەکرد ئەو ناویانی نەبیستبوو، لەو ماوەیەدا سەدان شار و گوند خاپووربووبوون... کاتێک باسی وێرانبوونی هەندێ جێگای دەکرد، هەڵدەستام و بەچەپۆک دەمکێشا بەسەری خۆمدا، باسی کاولبوون و مردنی لەناکاوی سەرتاپا نیشتەجێکانی شوێنێکی تری دەکرد، وەک شێت دەکەوتمە لێدان لەخۆم، تێنەدەگەیشت بۆ من بەوێرانبوونی ئەو شارانە، بەکاولبوون و مردنی دەستەجەمعی خەڵکانێک کەنایانناسم وا سەرسامم. نا... دۆستان نا... وامەزانن ئیکرامی کێو کوڕێکی دڵڕەق یان بێڕەحم بوو، ئەو پیاوێکی بێئەندازە دڵگەرم و دۆستدڵ بوو، گەنجێکی بەڕەحم بوو، من سوێندتان بەم ئاوە بۆ دەخۆم عەیبێک لەئینسانییەتی ئەودا نەبوو، بەڵام لەسەردەمێکدا گەورەبووبوو مرۆڤ سەرسامی خۆی بە کارەساتەکان لەدەستدابوو... ئەو بەدرێژایی شەو چیرۆکی کاولبوون و مردن و جەنگەکانی بۆ دەگێڕامەوە و من وەک با ڕامژێنێت لەئازاردا خۆم ڕادەژەن، وەک کەشتییەکی کۆن بمدات بەو بەرەو بەری دوو کەناردا، لەنێوان مردن و زیندووبوونەوەدا ئەوبەرەوبەرم دەکرد. ئەو قسەی لە دونیایەک دەکرد چ شتێکی لەو جیهانە نەدەچوو کەمن جێمهێشتبوو، من لەناگای خۆمدا وەک بەهەشتێک تەماشای ئەو دونیایەم کردبوو، ساڵ دوای ساڵ لمم کردبوو بەسەر ڕەنگەکانیدا تا لەیادم بچێتەوە و جوانییەکانی ئازارم نەدەدەن، بەڵام ئەوەی ئەو باسیدەکرد جەهەنەم بوو. شەو تا بەیان ئەو چیرۆکی خاپووربوون و وێرانی دەگێڕایەوە لەخەرابێکەوە بۆ خەرابێکی تر، لەمردنی لەناکاوی دەیان هەزار مرۆڤەوە بۆ مردنی دەیان هەزاران مرۆڤی تر... تا خۆر هەڵدەهات ئەو قسەیدەکرد، یەک لەسەر یەک چیرۆکی هەرەسی شارەکانی دەگێڕایەوە، چیرۆکی کۆلێرا و تاعوون، چیرۆکی لە ناکاو تەفروتونابوونی هەزاران خێڵ و عەشرەت و تایەفەی سەیر سەیر، قڕانی باڵندە، بەسەرچوونی سەدان چەشنی گوڵ،

کەوتن و کوژانەوەی هەزاران ئەستێرە، لەدایکبوونی شارگەلێکی دیکە لە خۆڵەمێشی شارەکانی تر. بەیانی دەهات و من بێئاگا خۆم ڕادەژەن، ئەو بەردەوام بەو دەنگەسارد و قووڵ و هێمنەی قسەیدەکرد، نەهەستی بەترس دەکرد، نە بەبێباکی، یەکێک بوو هەموو کارەساتەکانی بینیبوو، ئەو سیما پاک و منداڵانەیەی لەگەڵ ئەو چاوانەیدا نەدەگونجان کە هەستمدەکرد پڕن لە دوکەڵ. بەڵام هێندەی تیشکی بەیان دەرکەوت، وەک تارماییەک لەڕووناکی بترسێت، شتەکانی هەڵگرت و بەپەلە ڕۆیشت. من پێمگووت «بەجێممەهێڵە، لەگەڵ خۆتدا بمبە... ڕزگارمکە، تۆ ناڵێیت من ڕۆحلەبەرکان ڕزگاردەکەم... ڕزگارمکە... من ئیشم زۆرە... دەبێت زۆر شت بزانم». ئەو لەسەرم نەوەستا، لەبەردەرگاکەوە بەپەشۆکانێکەوە، لەپەشۆکانی باڵندەیەکی گەورە دەچوو لەترسی گوللەیەک هەڵفڕیبێت گووتی «موزەفەری سوبحدەم، نابێت کەس بزانێت من لێرەبووم... لەوانەیە مردنی لەدوا بێت... من دەگەڕێمەوە بۆ لات... ئێستا گەلێک درەنگە... دەبێت بڕۆم...». وای گووت و لەودیو دەرگاکەوە ونبوو.

سەرەتا وەک تارماییەک دەهاتەبەرچاوم، من لەو ساڵە دوور و درێژانەی ناو لمدا گەلەک سەربوردی دیکەی وەهام دیبوو، شەوانێک هەستابووم و مەخلوقاتێکم بینی بوو لەسەر سەرم وەستابوون و قسەیان بۆ کردبووم، هەستابووم و مرۆڤم بینی بوو لەڕەنگی ئاو، لەڕەنگی گێژەنناسای با، لەڕەنگی بللووری ڕەش، لەشێوەی کەفی سپی، هاتبوون و قسەیان بۆکردبووم، باسی با و مانگ و قیامەت و خۆڵ و بارانیان بۆ کردبووم... کە دەڕۆی بۆ ساتێک من هەر حیسابی ئەو تارماییانەم بۆکرد، وامدەزانی هەموو ئەو شەوە جگە لەوڕێنەیەک و ترسێک و خەیاڵێکی ڕەش زیاتر هیچی تر نییە. بەڵام چەند سەیر بوو بۆ شەوی دووهەم لەگەڵ هەڵهاتنی تاریکیدا گەڕایەوە، هەمان ئەو جلانەی لەبەردا بوو، هەمان ئەو تفەنگەی پێبوو، هەمان ئەو کاسکێتە سەوزەی لەسەردا بوو. لەبەردەرگاوە

پێیگووتم «ئازادیت بۆ چییە، چ کارت بەئازادی هەیە... ئێمە ئازادی چی بۆ هێناین، بەتەمای چیت لەئازادی؟». پێدەچوو بەدرێژایی ئەو ڕۆژە بیری لەمن کردبێتەوە. من پێمگووت «دەمەوێت بەدوای سەریاسی سوبحەدا بگەڕێم... تکایە تۆ هەموو شتێک دەزانی... تۆ هەموو دونیا گەڕاویت، لەهەموو جێیەکی ئەم مەملەکەتە بوویت، پێمبڵێ ناوی سەریاسی سوبحەمت نەبیستووە؟ تۆ ناڵێیت هەریەکێ لەئێمە هەقی ئەوەی هەیە کەسێکی زیندووی هەبێت؟ تۆ خۆت عەوداڵی دۆستێک نیت کە بەدویدا هاتوویتە ئەم دارستانەوە؟ سەریاسی سوبحەم کوڕم بوو». کە باسی سەریاسی سوبحەمم لەگەڵدا کرد ڕەنگی گۆڕا، بەتێفکرینەوە پرسی «سەریاسی سوبحەم کوڕی تۆ بوو؟ بەڕاست کوڕی تۆ بوو؟». من گووتم «من ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ دونیا، گەر حەزبکەم تێکەڵ بەو ژیانەی ئێوە ببمەوە بۆ سەریاسە... سەریاسی سوبحەم کوڕی من بوو... تۆ دەیناسیت... وانییە، دەیناسیت؟». بەغەمێکی قووڵەوە گووتی «نا نایناسم... من سەریاسم نەناسیوە و هەرگیزیش نەمبینیوە... بەڵام دەزانم مردووە... سەریاسی سوبحەم مودەتێک لەمەوبەر کوژرا... من تەواوی حکایەتەکەی نازانم، بەڵام خەڵکانێک دەناسم هەموو چیرۆکەکەی دەزانن...». ئەوە یەکەمین سەرەداوی من بوو، وەک پیاوێکی زەلیل گووتم «ئیکرامی کێو، بمبەرەدەرێ... من دەمەوێت بچمە سەر گۆڕەکەی... من دەبێت لێرە بڕۆمەدەرێ، یارمەتیمبدە». گەنجێکی سەیریوو گووتی «بەڵام دەتەوێت بچیت بۆ کوێ؟... سا تۆ هیچ کەسێک لەم دونیایەدا ناناسیت، شوێنێک نییە ڕووی تێبکەیت، ماڵێکت نییە بۆی بگەڕێیتەوە، هاوڕێیەکت نییە بتگرێتەخۆی، ناوت لەجێگایەکی دونیادا نییە، تۆ بەمردوو حیسابیت، دواتر یاقوبی سنەوبەر لەهەر جێگایەک بتگرێت ژیانت دەکاتە جەهەنەم... منیش جێگایەکم نییە بتبەم». وەک دەروێشێکی تووڕە بەنائارامی هاوارمکرد «بەڵام زەویم هەیە، شەوم هەیە، ڕۆژ و سێبەر

و لمسم هەیە، دونیا بەهەموو گەورەیی خۆی لەبەردەممدایە، هەزاران کێڵگە هەیەنانم دەدەنێ، هەزاران درەخت هەیە دەمشارنەوە، هەزاران ڕەشەبا هەیە ونمدەکەن، من ڕەفیقی گەردونم، ڕەفیقی ئەو ئاسمانە گەورەیەم، ڕەفیقی تریفەم، ڕەفیقی ڕەشەبام». بەهێمنییەوە گووتی «تۆ نازانیت، دەتدۆزێتەوە... لەهەموو شوێنێکدا کەسی خۆی هەیە... بێفایدەیە». من پڕ بە شەو هاوارمکرد «ڕاستە من دۆستم نییە، هاوڕێم نییە، هیچ جێگایەکم نییە ڕووی تێبکەم، بەڵام درەختێک دەبێت بمگرێتە خۆی، ئاوێک دەبێت بمگرێتە خۆی، ئەشکەوتێک دەبێت هەڵمگرێت و دەرم نەکات، من تەنیا لەسەر دەفتەرەکان مردووم، تەنیا لەبەردەم ئەو قانونانەدا مردووم کە حوکمی دونیا دەکەن، من لەبەردەم خەزێنەی سروشتدا نەمردووم، لەحیسابی ئاو و باڵندە و درەخت و هەورەکاندا نەمردووم، لەم گەردونەدا بەشێکم هەیە... لەو گەنمەدا کە ئێستا دەڕوێت شتێکم دەکەوێت، لەو ئاوەدا کە بەشی کرم و مێشوولە و گورگەکانی تیایە بەشم هەیە، لەو هەنارەدا کەئێستا دەڕسکێت، لەمیوە دوورەکاندا بەشم هەیە... من بەو ئەندازەیە ڕووتنیم... شتێک هەیە دامدەپۆشێت و دەمشارێتەوە، شتێک هەیە نانی خۆیم لەگەڵدا بەشدەکات...». ئیکرامی کێو بەهێمنی گوێیدەگرت و دەیگووت «دەسا بزانە ئەو ڕۆژەی تۆ لێرە دەچیتە دەرەوەشتەکان دەگۆڕێن، تۆ دەچیتە ناو شەڕێکی گەورەوە، بۆ ئەوەی بچیتە شەڕەوە دەبێت پێشتر پەناگایەکت ئامادەکردبێت... گوێبگرە موزەفەری سوبحدەم، من سا دەمەوێت یارمەتیتبدەم، بەڵام تۆ سەقفێکت دەوێت، چوار دیوارت دەوێت، ژوورێکت دەوێت. تەبیعەت هەموو شتێکی تر دەدات بەئینسان، سروشت، با، شەو، باغ هەموو شتێکت دەدەنێ، ژوور نەبێت... تۆ کەلێرە دەچیتەدەرێ پێویستت بەژوورێکە... سا ئینسان بێ ژوور لەسەگێکی پیس بەدترە، سروشت هەموو شتێکمان دەداتێ تا دواجار خۆمان بتوانین ژوورێکی پێدروستبکەین... هەمووی

ئەوەی سروشت بەئینسانی دەبەخشێت دواجار بۆ ئەوەیە خۆی بتوانێ ژوورێک دروستبکات...». من گووتم « کێ دەڵێت من پێویستیم بەژوورە... من بیستویەک ساڵە لە ژوورێکدام... من دەمەوێت هەتا هەتایە لە ژێر باران و تریفەدا بژیم، هەتا هەتایە... جگە لە گەردون هیچی تر نەدوێنم». کەمێک وەستاو دڵۆپەیەک عارەقی ماندوویوون بەتەوێڵییەوە بوو، لە ئەسپێکی گەورە و ئارام دەچوو لە ئێوارەیەکی گەرمدا، بەجۆرێک شانی کوڕکردبوو و لەبەر پەنجەرەکەوە تەماشای تاریکیی دەکرد، وەک ئەوەی ماڵاوایی لەشتێک بکات، ئەو هەستی بەگەرما و خنکان دەکرد و من هەستم بەسەرما دەکرد، کەئاوڕیدایەوە تێگەیشتم قووڵ بیردەکاتەوە، هەرکاتێکیش بیریبکردایەتەوە چاوی دەنووقاندو عارەقی دەردەدا، گووتی «ئەمشەو کاتی تەفسیرکردنی ئازادیی نییە... هێشتا زووە تەفسیری ئازادی خۆت بکەیت، ئینسان هەمیشە لە تەفسیری ئازادییەکانی خۆیدا پەلەدەکات». لەو شەوەوە من کەوتمەوە ناو ئەو گوناهانەی یاقوبی سنەوبەر نەیدەویست من تێیبکەوم. ئەو پاکبوو، ئەو هەموو ساڵە لە جەنگ پاکێتییەکی بێئەندازە درەوشەداری لەدڵیدا نەسڕیبووەوە، ئەو ڕوخسارە دێو ئاساو گەورەیەی، ئەو هێمنییە سەیرەی کە لە ناکاو دەپەشۆکا، هەمیشە لە پێشچاومە، لە هەر کوێیەک بووبێتم، شەو بەر لەوەی بنووم یادمکردۆتەوە، تادەمرم لە هەر کوێیم، شەوان بەر لەوەی بنووم یادیدەکەم، بەیانیان بەرلەوەی لەجێگاکەمدا هەستم یادیدەکەم، هەر کۆترێک و کوکوختییەک ببینم یادیدەکەم، هەر ئاوێکی ساف ببینم دەڵێم لەو دەچێت... ئەو لە یەکێک دەچوو خودا لەگەڵ دروستکردنی ڕۆحیدا ماندووبووبێت. دواجار بەپێکەنینێکی نەرم، لە پێکەنینی یەکێک دەچوو شەو بەکوچەیەکدا تێپەڕێت و لە تاریکیدا ونببێت گووتی «من هەقم بەئازادییەوە نییە، بەڵام گەر بتبەمە دەرەوەو سا بەرگەی شەو و ڕەشەباو تۆفانت نەگرت، هیچ درەختێک جێگای

نەکردیتەوە، هیچ تریفەیەک نەیشاردیتەوە، ئەوسا چی... ئەوسا دەچیت بۆ کوێ؟». بێئەوەی بوەستم هاوارمکرد «دەچمەوە بۆ سەحرا... بۆ ناو لم... یان بۆ هەر خەڵوەتێکی هەتامەتایی... گوێبگرە، ئیکرامی کێو، من گەشتێکم هەیە و دەبێت بیکەم... وەزیفەیەکم هەیە و دەبێت جێبەجێیبکەم... شتەکان وەهان، حیکمەتێک هەیە لەوەدا من بیستویەک ساڵە نەمردووم... حیکمەتێک هەیە من لێرەم... حیکمەتێک هەیە من و تۆ لەم شوێنەدا بەیەکدەگەین... ئەمە قەدەر نییە، شتێکی لەقەدەر سەیرترە، شتێکی ئەندازەییتر و نەخشێنراوترە... گەر تۆش نەبێت شەوێکی تر لە ساڵێکی تردا، ڕێبوارێک لێرەوە دەڕوات، ڕاوچییەکی وێڵ لێرەوە تێدەپەڕێت و من بانگیدەکەم و دەڵێم ئەی دۆست، ئەی برا لەگەڵ خۆتدا بمبە... بەهێمنی گووتی «نا سا دوای ئەو خەیاڵاتە مەکەوە، تەنیا من و ئەو دەزانین بێینە ئێرە، ئەوەی دێتە ئێرە لەناو درەختەکاندا وندەبێت... شتێک نییە ناوی قەدەر بێت، ئەم ماڵە پەناگای نهێنی ئەوە، پەناگای هەرەنهێنی و سەیری ئەوە. ماوەیەک من تەنیا کەسێک بووم جێی بڕوای بم، ڕۆژگارێکی زۆر کورت، سا هیچ کەس تا سەر شوێن بڕوای ئەو نییە... ئەو ماوەیە وەک گێلێکی گەورە سەیریدەکردم... گێلێک کە دەکرێت لەسەر ئالیکی ئەسپەکانی، لەسەر هەرزنی بولبول و کاهووی کەروێشکەکانی سزاییدەیت، چەند ساڵ لەمەوبەر تازە شۆڕش سەرکەوتبوو، من زۆر نەبوو پاسەوانی بووم، لەو باوەڕەدا نەبووم کەس بیەوێت بیکوژێت، ئەو لەگەڵ هەموو دەوڵەتەکانی دونیادا ڕێکبوو، هەموویان وابوون، هەموویان لەگەڵ هەموو دەوڵەتەکانی دونیادا ڕێکبوون. شەوێک لەسەر مردنی یەکێک لە کەروێشکەکانی هێندە سزایدام، تا گریام، پێشتر نەگریابووم، سا لە هیچ یەکێک لە شوێنە سەختەکانی جەنگ و لە ژەهرباران و لە شەڕە دەستەویەخەکاندا هێند ئازار بەئینسانییەتم نەگەیشتبوو... من ڕقم لێیەتی، ئەو و هاوڕێکانی

هەموو شتێکیان برد بۆ خۆیان... هەموو شتێک، یەک نهێنی هەیە بۆ ئێمەماوەتەوە، یەک شت هەیەئەوان دەستیان ناگاتێت، ناوەوەی دڵمانە... ناوی ناوەوە... وامەزانە سروشت بتوانێت بتشارێتەوە، ئەو لە سروشت بەهێزترە... فەرمانڕەواکان، حیزبەکان لەسروشت بەهێزترن».

ئەوکات نەمدەزانی باسی چیدەکات، پێموابوو مەراقێکی ڕەش وادەکات بەو شێوە غەمگین و نائومێدە قسەبکات، مەراقێک لەگەڵ ئەو دەموچاوە گەش و نیگا تیژو بەرینانەیدا نەدەگونجا، کە ڕوخساری کەسێکیان پێبەخشیبوو لە دوای فڕینێکی درێژ لەناو باغێکدا نیشتبێتەوە. مەراقەکەی مەراقێک نەبوو تێکەڵ بوغز بوویێت، بەڵکو مەراقێکی تەنک و ڕوون بوو وەک مەراقی ماسییەک. ئەو شەوە سەرەتای لەدایکبوونێکی دیکەی هەردووکمان بوو، ئەوخۆی دەیگووت «شەڕێک لەم مەملەکەتەدا نەماوە، مرۆڤ بەویژدانی ئاسوودەوە بچێتەناوی...». دواتر هەستمکرد ئەو لەکۆمەکی مندا دەگەڕایەوە بۆ خەیاڵەدێرینەکانی دەربارەی دونیایەک بتوانێت جەنگی جوانی تیابێت. پیاوێکی زۆر زانا نەبوو، کوڕی شارۆچکەیەکی خاپوورکراوبوو، ماوەیەک لەچاپخانەیەکی نهێنی لەچیا کاریکردبوو، لەویادا ئەو گەنجانەی ناسیبوو کەدواتر بەشێوەی جۆراوجۆر یان مردبوون یان ونبووبوون یان ڕوخساری خۆیان ونکردبوو، بەڵام فریشتەیەک لەناویدا سەلیقەیەکی تیژ و زمانێکی سیحراوی پێبەخشیبوو. ڕۆژێک بڕیاریدابوو بچێتەشەڕی وردەوە. کەسێکی بچوک بوو، بیرکردنەوەی زۆر خستبوویە سەر ئەو حەقیقەتەی هیچ سوپا و لەشکرێک بەو دروستناکرێت، لەبەرئەوە لێرەو لەوێ بۆ جەنگی بچوک دەگەڕا، دۆستایەتی نزیکی لەگەڵ هەندێ لەسەرۆکەکاندا ڕێگای کۆمەکی هەندێ ڕۆحی ئەشکەنجەکێشیان بۆ مەیسەرکردبوو... وەک هەر گەڕۆکێکی نائاسوودە لەدوای ئەوانە دەگەڕا کە ئینسان دەتوانێت بەشتێکی بچوک دڵنەوابیان بداتەوە، وەک چۆن سارد و بێدەروەست چیرۆکی خاپوور و وێرانییەکانی بۆ گێڕامەوە هەمان شێوەسارد و بێهیچ شانازییەک چیرۆکی

ئەو کەسانەی بۆ گێڕامەوە کە لەتۆفان و برسێتی و زیندان و پەلامار ڕزگاریکردوون. کە قسەیدەکرد چاوەکانی مات، بەڵام پڕبوون لەبولێڵی نهێنییەک قووڵتر لە ئیدراکی تایبەتی خۆی.

ئەو شەوە ئیکرامی کێو ڕێگای نەدام لەو ماڵە بێمەدەرەوە، لای ئەو چ شتێک لەوە ترسناکتر نەبوو مرۆڤ ماڵی نەبێت، ئەوە شتێک بوو لەگەڵ مندا تەواو ناکۆک کە جگە لە ڕۆیشتن و پێدەشت و ژێر باران و بەر بروسکە حەزم بەشتێکی تر نەدەکرد، نا وامەزانن من ترسم نەبوو، من لە هەموو شتێک دەترسام... ئەو شەوە کە بەئیکرامی کێوم دەگووت، حەزدەکەم ڕووت لەناو باغێکدا بژیم کە هەرگیز باران تیا خۆشنەکاتەوە، لە ناخەوە دەلەرزیم ، بەڵام من کەسێک بووم بەرگەی ترسم دەگرت... ئازایەتی ئەوەنییە نەترسین، بەڵکو ئەوەیە بەرگەی ترسەکانمان بگرین.

بەر لەبەریەیان ئیکرامی کێو تفەنگەکەی هەڵگرت بڕوات، پێیگووتم “تا جێگایەکت بۆ نەدۆزمەوە تیا پشووبدەیت، ناگەڕێمەوە...”... ئەو شەوە ڕۆیشت و دەبایە من ئیدی چاوەڕێبکەم... چاوەڕوانییەک سەرەتای زیندانی هێنایەوە یادم، ئەو ساڵانەی دیلێکی بێئەزموون بووم و هەفتە و مانگەکانم بەخەیاڵی ئازادی دەژمارد... زۆری ویست تا فێربووم چاوەڕواننەکەم... ئاە چ هونەرێک لەوە سەختتر نییە خۆت فێربکەیت، چاوەڕوان نەبیت... خودایە... خودایە... ئینسان چ مەخلوقێکی پڕ لەچاوەڕوانییە... چ مەخلوقێکە لاوازە لەبەردەم فیتنەی ئەو مزگێنییەدا کەهەرگیز نایەت و دەبیت تاقیامەت چاوەڕوانیبکات... من ئەمشەو بەئێوەدەڵێم ئینسان مەخلوقێکە بێچاوەڕوانی هیچ نییە. بێچاوەڕوانی دەڕوخێت، بێچاوەڕوانی هەتاهەتایە کۆتایی هاتووە.

٨

با بگەڕێینەوە بۆ لای خوشکە سپییەکان... ئەو خوشکانەی ئەگەرچی بێئەندازە جوان بوون، بەڵام کەسانێک خۆشیان نەدەویستن. هۆیەکانی ئەو کینەیە گەلەک زۆربوون، خوشکانی سپی دوو کەسی ئاسایی نەبوون، ئەو چیرۆکە سەیرانەی لە سەریان بڵاوبووەوە، لە چیرۆکی هیچ ئافرێتێکی تر نەدەچوو. هەموو ئەو شتانەی لە دوای مردنی محەمەدی دڵشوشە ڕوویاندا بە جۆرێک لە جۆرەکان وێنەیەکی سەیری لەسەر دروستکردن، ئەو گۆرانییەی جارێک لەسەر گۆڕەکەی محەمەدی دڵشوشە گووتیان، ڕۆژانی دواتر بەدەنگی بەرزتر دووبارەیانکردەوە، بەڵام هەر ئەوەنەبوو لەسەر گۆڕی ئەو کوڕە گۆرانی بڵێن، بەڵکو لە هەندێ جێگای دیکە و هەندێ کاتی دیکەدا گۆرانیان گووت کە نەدەبایە گۆرانی تیا بڵێن.

ئەو چیرۆکە سەیرانەی لەسەر خوشکە سپییەکان بڵاوبووەوە پەیوەندییەکی گەورەیان بەم چیرۆکەی منەوە هەیە. ئەو چیرۆکانەبوون ژیانێکی تەنهایان بۆ ئەوان دروستکرد، تەنهاییەکی هێندەقووڵ و شکێنەر کارێکی کرد دواجار خولیای دروستکردنی برایەکی خەیاڵی بکەوێتە سەریانەوە. هەمووتان بومەلەرزەکانتان لەیادە، ئەو دوو هەفتەی ترس و بێخەوی و مردنەتان یادە کە شەوی چەند جارێک زەوی وەک مردوویەکی توڕە لە ناوەوە ڕایوەشێنێت دەلەرییەوە، ئەو شەوانی گومان و بێڕەحمیەتان لەیادە کە سەدان هەزار مرۆڤ، لە

سەر شەقام و شۆستەکان جێگای خەوتنیان ڕادەخست و سەیری ئەستێرە و مانگ و گەواڵە هەوری بێڕۆحیان دەکرد کە وەک بای دۆزەخ بیانبات غەریب و خەستە بەئاسماندا ڕووە و نادیار دەچوون. ئەو بومەلەرزانەی چاوشارکێیان لەگەڵ ژیاندا دەکرد، وندەبوون، دونیایان ئارامدەکردەوە، شەویان خامۆشدەکرد، سوکناییان بەدڵەکان دەدا، ئاسوودەگییەکی نهێنییان دەبەخشی تا کەم کەم خەڵکیان ناچاردەکرد، باوەڕ بە دیوارەکانیان بهێننەوە، خەڵکیان ناچاردەکرد لەزەوی و ئاسمان و درزە نادیارەکانی ناو مەلەکوت نەترسن و بگەڕێنەوە ژێر سەقفەکانی خۆیان، بەڵام هێندەی بەدڵنیایی و ئاسوودەوە دەچوونە ژوورێ، وەک مارێکی مەکرباز گەمەیەکی شەیتانی بکات، دووبارە دەکەوتنەوە ڕاژەنینی دونیا. من لەوێ نەبووم دروست نازانم پشووی نێوان بومەلەرزەکان چەند درێژبووە، بەڵام ئەوانەی لەشادەریا و لاولاوی سپییدا بۆ سیفەتی شەیتانیانە دەگەڕان، ئەوەیان بەلاوە سەیربوو کە هەمیشە بەر لە ڕوودانی بومەلەرزەکان بەچەند دەقیقەیەک خوشکە سپییەکان لەماڵ دەهاتنەدەرێ... وەک ئەوەی ئەوان کاتی بومەلەرزەکان بزانن، وەک ئەوەی سەعاتێکی سیحراوی لەناویاندا بێت، یان ئەهریمەنێک بە چرپە کاتی بومەلەرزەکانیان لا بەیانبکات. لە دوای چلهەمین لەرینەوەی بێئامانی دونیا، چیرۆکی ئەو کیژە سیحربازانەی خەبەرداری نهێنی زەمینلەرزەکانن لە هەموو دونیادا بڵاوبووبووەوە... لەو شەوانەدا چیرۆکێک لەدایکبوو، کوچە بە کوچە ڕۆیشت، بازاڕ بە بازاڕ دونیا گەڕا، چیرۆکی دوو خوشک کە پەیوەندییان بەخێو و شەیتانەکانەوە هەیە. دوو خوشک دەنگیان توانای سڕکردنی باڵندە و پەپولە و مرۆڤەکانی هەیە، دڵ هەلاهەلادەکەن، لە گۆڕستانەکاندا دەگەڕێن و گۆرانی دەڵێن. ئەو چیرۆکە کردنی بەدوو کەسی تەنیا... ڕۆژێک ئاوڕیاندایەوە و سەیریانکرد ئەوان لەو سەر

زەمینەدا هاوڕێیەکیان نییە، وەک دوو چۆلەکە خۆیان لە تەمتومانێکی بێئەندازە بەریندا بدۆزنەوە، بفڕن و لەباغی پڕ لە نەمامی دوژمندا بنیشنەوە، سەیربکەن و ببینن سوبح و ئەستێرە دوژمنیانە، ئاوەها تەنهابوون و لە نهێنی تەنهایشییان ناحاڵیبوون.

لاولاو و شادەریای سپی دوو مەلی بێدۆست بوون. ئەوەشی وایدەکرد چیرۆکەکانیان هەمیشە تازەبێت، ئەو دەرکەوتنە بەردەوامەیان بوو. ئەوان لەو کیژانە نەبوون لەماڵەوە سرەوت بگرن. تا تەنهاییان قووڵتربایە، تا بێکەستر بوونایە زیاتر دەهاتنەدەرێ. وەک ئەوەی لە گەڕانە بێوچانەکانیاندا، لە کوچەتاریکەکاندا، لە شەقامە خامۆشەکاندا بۆ شتێک بگەڕێن، تاوای لێهات لە هەمو سات و کاتە سەیر و بێمانا و ناوەختەکاندا دەبینران، بەشەو لەسەر گۆڕەکان و بەیانیان زوو لەسەر شەقامە سارد و خاڵی و بێڕۆحەکاندا دەردەکەوتن... وەک دوو ڕۆحی کپ و بێدەنگ، دوو ڕۆحی تا هەتاهەتایە پێکەوەگرێدراو.

لەگەرمەی ئەو دەردی تەنهاییەدا سەریاسی سوبحدەم جارێکی دی دەرکەوتەوە. نا تکایە، خەیاڵتان بۆ هیچ نەڕوات... حەزدەکەم لەسەرەتاوە خاترجەمبن کە هیچ ڕۆژێک سەریاسی سوبحدەم و ئەو کچانە عاشقی یەک نەبوون، خاترجەمبن ئەم چیرۆکەی من دەیگێڕمەوە خاڵییە لە عەشق. نا وامەزانن من پیاوێک لەبیابانەوە هاتووم و لم پیریکردووم و وەک ئەو کەسانەی لە قاتی سەرەوەی سینەماکان بەخەیاڵی ڕاحەتی خۆیان فلیمەکان سانسۆردەکەن، ماچەکان دەردەهێنن و وێنەی پڕ سیحر و حیکمەتی جەستەجوانەکان دەبڕن، منیش ئاوەهام... نا... دۆستانی من، ئەی ئەوانەی نازانین سبەی لەسەر چ زەمینێک دەگیرسێینەوە... دڵنیابن ئەم چیرۆکەی من چیرۆکی عەشق نییە. کە جارێکی دی سەریاسی سوبحدەم دەرکەوتەوە، هەردوو خوشکەکە دڵنیابوون، کە گەنجێک بە ڕوخسارێکی وا تۆزاوی و ڕەشەوە مەترسی

عەشقی لێناکرێت. نا مەڵێن موزەفەری سوبحدەم بیستویەک ساڵ لە ناو لمدا بووە، ناحاڵی و بەدبەخت و نابینابووە، لە دونیای ئێمەدا، لە دونیای پیاوانی بچوک و برینداری وەک من و ئێوەدا، مرۆڤ گەر بەکەڵکی عەشق بێت یان نەیەت هەر زوو خۆی دەناسێت، سەریاسی سوبحدەمیش لە جنسی ئەو پیاوانەبوو کە خەیاڵیان بەلای عەشقدا ناچێت.

ئەو ئێوارەیەی سەریاسی سوبحدەم چووە سەر گۆڕی «محەمەدی دڵشوشە» یەکێک بوو لە ئێوارە ئاساییەکانی ئەو. ئەو ژیانی خۆی بەپێی ئەندازەیەکی سەیر دابەشکردبوو، ئەو ماڵی لە ناو شاردا نەبوو، ژوورێکی گرتبوو لە یەکێک لە ئۆردوگاکانی دەرەوەی شاردا، لەکن پیرێژن و پیرەمێردێکی نەخۆش، ژوورەکەشی بەدیوارێکی تەختەکردبووە دوو ژوور، یەکەمیان ژوورێکی ئاسایی بوو، ڕووتەن و خاڵی لە هەموو شتێک فەرشێک و دۆشەکێک و عەلادینێک و دۆلابێکی حاجەت نەبێت، ژوورەکەی دیکەشی، سەیرترین شوێنێک بوو من لە ژیانمدا دیبێتم، هەڵبەت من چەندین ساڵ دوای مردنی چوومە ئەو ژوورەوە... شتەکان هەندێکی لە شوێنی خۆیان نەمابوون، هەندێک دزی فەقیرحاڵ بەشێ لە کەلوپەلەکانیان بردبوو، ئەوەی بەهایەکی هەبوو ئەو پیرێژن و پیرەمێردە مەزاتیانکردبوو. لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک چوومە ئەو ژوورە هەستی ئەوەم هەبوو بۆنی غەریبی ئەوی لێدێت، بۆنی ژیانی کوڕێک لە تەمەنی گەنجیدا کوژرابوو، یەکێک جیهان لە تەمەنی گوڵدا جێهێشتبوو. ئەوەی نیشانەیەکی دەربارەی خۆی و کاراکتەر و شێوازی ڕەفتاری دەدامێ ئەو وێنە سەیرانەبوو کە بەدیواری ئەو ژوورەدا هەڵیواسیبوون، من غەم لەوە دەخۆم گەنجێک بوو، بێئەندازە سەیر و قووڵ لە خەیاڵێکی نێرانەوە گلابوو، وێنەی سەر دیوارەکان، زۆربەیان دیمەنی ئەو پیاوانەبوون بەسەر ئەسپ

یان ماتۆرپەوەبوون یان لەڕاکێتی درێژەوە سەیری دەرەوەیان دەکرد، سەدان وێنەی یاریزانەکانی کاراتێ و ئەکتەرە هیندی و پاڵەوانە ماسولکەدارەکانی لەشسازی. سندوقێکی کاسێتی هەبوو جگە لە چەند دانە کاسێتێکی شکاو هیچی دیکەی تیانەمابوو.

ئا... بوەستن و داوام لێمەکەن چیتر بێباکانە لەم حکایەتەدا بڕۆمە پێشێ، شەوە و هەموومان لەدەریایەکی گەورەداین... خودایە هەستدەکەم زۆر تەماشاکردنی دەریا لەشەودا خەیاڵی ئینسان نەخۆشدەخات... من لەکویادابووم... باسی چیم دەکرد، ئا... قەراربوو باسی ئەو دوو دونیایە بکەم کە سەریاسی سوبحدەم تیادەژیا، ئەو دوو دونیا جیاوازە، ئەو لەو ژوورە خەیاڵییەدا کە ڕۆژێک لە ڕۆژان پڕبووە لەشتی سەیر سەیر، وەک کیلۆی کێشانە، تەرازووی شکاو، هەندێ دەستکێشی کۆن، گۆڤاری دێرین و سەیر سەیر، ڕەسمی جانەوەری خەیاڵی، تاقیکردنەوەیەکی بێئەندازە سەبورانەی نوسینی ناوی خۆی بەخەتی جیاواز، ئا... گەر من ئەوەم نەدیبایە لەوانەبوو گومانێکم لادروست بێت، بەڵام کارتۆنێکی بێئەندازە مەزن لەسەر دیوارەکە بوو، شێی یەک بەدوای یەکی زستانە ساردەکان حەرفەکانیان کاڵکردبووەوە، بەڵام بەکاڵی دەتبینی دەستێکی سەبرناس، سەدانجار لەسەر ئەو کارتۆنەی نوسیوە «سەریاسی سوبحدەم... سەریاسی سوبحدەم... سەریاسی سوبحدەم». وەک یەکێک بترسێت لەوەی ناوی خۆی یادبچێتەوە، یان بیەوێت بەجۆرێک لە بەردەم خۆیدا ڕایگرێت حورمەت و کەرامەتێکی بۆ دروستبکات. لەو شوێنەدا خەوی بەهێز و ماناو جوانییەوە بینیبوو. لەو ژوورەوە دەستی بەوەکردبوو ببێتە «مرۆڤێکی مەزن»، هەر لەویاشدا لەمانای خۆی و نهێنی ناوەکەی ڕامابوو.

سەریاس و خوشکەسپییەکان لەپاسێکی شکاودا کە دەچوو بۆ

گەڕەکێکی باکوری شار یەکتریان بینییەوە. خوشکەکان ئەمجارە لە ناو بۆ گاز و عارەق و میوەی ژنانی عەبابەسەردا بەهێمنی سڵاویان لێکرد، ئەوکات قژی بەمۆدی ئەو ڕۆژانەبڕیبوو، بەڵام بەجۆرێک لاواز و بێجورم و سووتاوبوو سەرەنجی کەسی ڕانەدەکێشا. وەک هەمیشە بەدەنگی بەرز قسەیدەکرد، بەدەنگی بەرز پێدەکەنی، کراسێکی شەکەریی یەخە سپی لەبەردابوو، لەگەڵ پانتۆڵێکی سپی دەڵب وکۆن. دیمەنی کەسێکی ڕووتەڵەی هەبوو، بەڵام ئەوانەی ناسیویانە دەزانن لەگەڵ ئەو فەقیرییە بێسنوورەیدا ڕۆژێک وەک هەژارێک ڕەفتاری نەکردووە. کە لە پاسەکە دابەزین بەخوشکە سپییەکانی گووت «هیچ خۆش نییە ئینسان لە پەڕپووترین پاسی دونیادا بچێت بۆ گەڕەکە خۆشەکانی باکور». گەلەک حەزی لە پیاسەی گەڕەکەکانی باکور بوو، ئەو دوو خوشکە گووتیان «هەموو پاسەکان پەڕپووتن». ئەو بەپێکەنینەوە گووتی «هەموو پاسەکان بێکەڵکترین پاسی دونیان...». ئەو ئێوارەیە سەریاسی سوبحەم و خوشکەکان ماوەیەکی کورت پێکەوە ڕۆیشتن، لەو ماوەیەدا سەریاس دەرفەتی ئەوەی هەبوو وەڵامی ئەو پرسیارە سادانە بداتەوە کە کچان لەو جۆرە بۆنانەدا دەیپرسن، وەکو ئەوەی چەند خوشکت هەیە، چەند برات هەیە، لەپۆلی چەندی، باوکت ئیشی چییە؟ سەریاس گووتی نەخوشکم هەیە نەبرا، نەدایک، نەباوک، نەمەکتەبیشم خوێندووە. دواتر کە سەریاس هەموو ئەو پرسیارانەی لێکردنەوە، ئەوان قسەیان لەمردنی باوک و بێ برایی خۆیان کرد، بەجۆرێک لەشانازیشەوە گووتیان «ئێمە لەخانەی مامۆستایانین». کەتەواوبوون سەریاس بەکەمێک شەرمەوە گووتی «من ئێوەدەناسم، ئێوە خوشکە سپییەکانن... من حەزدەکەم جارێکی تر گوێم لەدەنگتان بێتەوە». شادەریای سپی و لاولاوی سپی بەساردییەکی بێئەندازە ترسناکەوە گووتیان «نا حەزمەکە...

حەزمەکە گوێت لەدەنگمان بێتەوە، قەت قەت حەزمەکە». کە سەریاسی سوبحەدەم ڕۆی، هەردوو خوشکەکە لەو ساردی و ڕەقی و کەمڕوویییەی خۆیان پەشیمانبوون. ئەوان بەدەگمەن پەشیماندەبوونەوە، خودایە ئێوە نەتاندەناسین، من تەنیا کەسێک بووم ئەو دڵە سافەی ئەوانم ناسی، دڵێک بوو وەک پەموو سپی، دڵێک وەک دڵی پەرییە موبارەکەکان، کە پەشیمانیشدەبوونەوە مەپرسن چ سەیر و ترسناک پەشیماندەبوونەوە... دڵنیام ئێستا یەکێکتان دەڵێ «بۆ؟ بۆ خوشکە سپییەکان پەشیمانبوونەوە؟». پەشیمانی ئەو دوو خوشکە دەگەڕێتەوە بۆ ڕەنگی نەگبەتییەک لەو ئێوارەیەوە سێبەری لەسەر ڕوخساری سەریاسی سوبحەدەم دیاریبوو. شتێک لەو گەنجەدابوو دوای کەمێک سەوداو قسەکردن هەموو کەسێکی بۆ خۆی کێشدەکرد، شتێک من ناویدەنێم «وزەی ژیان». سیحرێک دواجار بووە مایەی کوشتنیشی. ئەو بەخۆی دەگووت «فەقیرترین کوڕی دونیا». لەهەژارییەکدا ژیابوو وەسف ناکرێت، تاکەشتێک ڕزگاریکردبوو، ئەو پێکەنینەی بوو، کە نەشەوی دەناسی نەڕۆژ، نەتریفەی دەناسی، نەهەتاو، هەمیشە و هەمیشە ئامادەبوو. ئەو ڕۆژەی کە خوشکە سپییەکان بەساردی و بێمەیلییەکی گەورەوە قسەیان لەگەڵ سەریاسدا کرد، بۆ شەو تووشی مەراقێکی گەورەهاتن. بەڵێ... من لەسەرەتاوە پێمگووتن دڵی مەزن و بێسنووری ئافرەت وەک دوو ئەڵماسی مەزن لەسینەی ئەو دوو کچەدا دەدرەوشایەوە. ئەو شەوە وەختبوو شتێک ڕوویدات، نزیک لە چیرۆکی پێچەوانەی محەمەدی دڵشوشەوە کە تا هەتاهەتایە دەبێت هەموومان لە تۆزی مردنیدا بژین... نا عاشق نەبوون، بەڵام سێبەرێکی سەیری ئەو کوڕە کەوتبووە سەر ویژدانیان. شەوێکی درەنگبوو لەماڵ هاتنەدەرێ و وەک بەدوای سەدای دەنگێکی پەنهاندا بڕۆن، کەوتنە دوای دەنگی پێکەنینی ئەو، بەڵام بەوەدا بەردەوام

سەدای قاقاکانی لە گوێیاندابوو، نەگەیشتنە هیچ جێگایەک... بەهەر شوێنێکدا دەڕۆیشتن گوێیان لە پێکەنینی سەریاسی سوبحدەم دەبوو، ڕوویاندەکردە هەر کوچەیەک ئەو پێکەنینە لەوێ بوو، بەڵام ئەویان لە هیچ شوێنێک نەبینی. دواجار بە خەیاڵێکی قورس و نائاسوودەوە گەڕانەوە ماڵ. گەر ئەو شەوەنەبووایە ئەم چیرۆکەنەدەبوو، گەر ئەو دڵتەنگی و نائارامییە نەبووایە من هیچم نەبوو ئەمشەو بیگێڕمەوە، یان لەوانەبوو شتێکی دی بگێڕمەوە خاڵی لەخوشکەسپییەکان، خاڵی لەشەوەسارد و چاوەسارد و دڵەناسک و پڕ میهرەکەیان.

کە شادەریای سپی و لاولاوی سپی نائاسوودەدەبوون، خرۆشێکی سەیریان لێدەئاڵا، کە دواتریش من ناسیمن، هەمان خرۆش و هەڵچوون و بێئارامییان تیابوو، هەر کاتێک شتێک دەیجوڵاندن شپرزەدەبوون، کوڵمەکانیان سوورهەڵدەگەڕا، پەنجەی خۆیان دەخوارد، بەچاو سەیری یەکتریان دەکرد، قژیان دەکردە پرچ و بەریاندەدایەوە... ئەوکاتانە چاویان کراوەتر و گەورەتر دەبوو، کەچی هەر سارد و بێڕەحمانە دەینواند. ڕۆژانی دواتر شادەریای سپی و لاولاو بۆ هەر کوێیەک چووبێتن، بەدوای سەریاسی سوبحدەمدا گەڕاون، لە خانەی مامۆستایان کە وانەیان دەخوێند، لەکاتی وانەکاندا سەدای پێکەنینەکەی ئەویان لە ساڵۆنە خاڵییەکانی خانەکەدا دەبیست، کە دەچوون بۆ تەوالێتی کچان لە ڕاڕەوەکەدا لەگەڵ خوڕەی سیفۆنی ئاودەستەکان ودەنگی چرپەچرپ و پێکەنینی کچاندا گوێیان لە دوا قاقای غەمگینی ئەو دەبوو. چەندین ڕۆژ بێوچان بەدوایدا گەڕان، نەیاندەزانی بۆ بەدوایدا دەگەڕێن، چ قسەیەکیان نەبوو بیکەن، بەڵام دەیانویست بۆ یەکجار بەمەیلی ئەو، بۆ ئاسوودەکردنی ئەو گۆرانی بڵێن.

دوای چەند هەفتەیەک ڕۆژێک لە مەیدانێکی گەورەی شاردا بینیان

عەرەبانەیەکی گەورەی ڕادەکێشا، عەرەبانەیەک چەندین فەردەپەتاتەی لەسەر بوو. بەوەدا دەیویست لە شەقامێکی سەرەوژووردا سەریبخات و بیگەیێنێتە نزیک دەرگای مزگەوتێک و لەگۆشەیەکی نزیک لە ماسیفرۆشەکانەوە ڕایگرێت، زەحمەتێکی زۆری سەرفدەکرد تا لەگۆشەیەکی عاسییەوە پێچی پێبکاتەوە، ڕاگیرییبکات و بیخاتەسەر ڕێ. ئەو ڕۆژە کە هەردووکیان بەسەرسامییەوە سەیریاندەکرد، گوێیان لێبوو یەکێک بانگیدەکات «مارشاڵ... مارشاڵ... جگەرەکانت لەبیرچوو». ئەوە یەکەمجار بوو بزانن سەریاس فرۆشیارێکی ئاسایی ناو لەشکری دەستگێڕەکانە. هاوڕێکانی پێیاندەگووت «مارشاڵی عەرەبانەکان». گوێیان لێبوو بەتوڕەییەکەوە بە ئاوفرۆشێک دەڵێت «سەد ساڵ تینووم بێت، ئەو سەتڵە ئاوەی تۆ دوا سەتڵە ئاوی سەر ئەرز بێت... نایخۆمەوە... دەئیتر لاچۆ و وازم لێبێنە». چەند ساتێکی سەیربوو کە چوونە بەردەمی، پێکەوە بەدەنگێک پڕ لە نەغمەی گۆرانی پێیانگووت «نیوەڕۆت باش مارشاڵ». ئەو لەو ساتەدا بەردێکی بەدەستەوەبوو، دەیویست لەگەڵ پێنج کیلۆیی برادەرێکیدا بیکێشێت، تا بزانێت تەرازووی دروستە. ڕۆژێک پێشتر لە یەکێ لەو شەڕە ڕۆژانانەی نێو عەرەبانەکاندا تا توانیبووی پێنج کیلۆکەی خۆی هەڵدابوو. دواتر ، دوای ئارامبوونەوەی شلۆقی و پێکدادانەکان چەند بۆی گەڕابوو نەیدۆزیبووەوە، هاوڕێکانی پێیاندەگووت «ماڵخراپ، وا هەڵتدا... ئێستاش لە ئاسمانە». بۆ ساتێک وا پەشۆکابوو، وەک ئەوەی کوێر بووبێت و خوشکەسپییەکان نەبینێت، وەڵامی ئەوانی نەدایەوە و گووتی «گوو... گوو... سەخیفترین بەردی دونیا، نیو کیلۆی زیاتر کەمە... ئێستا بەچی شت بکێشم؟». لەو قسانەدا سەری بەرزکردەوە و چاوی بە خوشکە سپییەکان کەوت، لەچاوتروکانێکدا هەموو خۆشی و ئاسوودەیی و ڕووگەشی دونیای تێکەڕایەوە و

گووتی «خانمان لوتفتان هەیە، بمبورن... حەزمنەدەکرد گوێتان لەو جنێوانەم بێت... بەڵام ئەمە بازاڕە، ئەگەر ئینسان جنێو نەدا دڵی دەتەقێ، بەڕۆژ جنێو نەدەیت ئێوارە بە مردوویی دەتبەنەوە بۆ ماڵ». خوشکەکان بەو چاوەکراوانەوە کە ئەمجار پڕیانکردبوو لەمیهر، گووتیان «سەریاسی سوبحدەم... ئێمەزۆرت بۆگەڕاین». ئەو بەجۆرێک دەستەپاچەبووبوو دەیگووت «خۆشبن... سەلامەتبن... دەستتان ماچدەکەم...». تاساڵانێک دواتریش کە ئەو دوو خوشکە ئەو چیرۆکەیان دەگێڕایەوە لەویادا دەیاندایە قاقای پێکەنین، منیش هەمیشە لەویادا چاوم پڕدەبوو لە گریان... من درەنگ هاتمەدەرێ، تەواو بەدونیای عەرەبانەکان ڕانەگەیشتم، بەڵام دەتوانم کوڕێکی گەنج بهێنمە پێشچاوی خۆم لە جەنجاڵی بازاڕێکی گەورەدا، لەناو سەدا و دەنگەدەنگی هەزاران عەرەبانەدا، لەقیرەقیڕی سەدان فرۆشیاردا کە سێو و پیاز و تور و تەماتەکانیان هەڵدەکێشن، لەوەسفدا دەیانخەنە ئاستی جوانی پەرییەکان. ئا لەویادا بەشەرمێکەوە دوو کچ دەبینێت سڵاوی لێدەکەن، ئەو فەقیرترین کوڕی دونیایە... هیچ کەس نازانێت لەکوێوە هاتووە، خۆشی نازانێت کێیە، مەخلوقێکە نەناس، هێند دەزانێت ناوی سەریاسی سوبحدەمە، ناوێکی سەیر لەناو جەنگەلی بێڕەحمی ناوەکاندا. من وەک چۆن ئەمشەو لەناو شنەبای شەودا دانیشتووم و هەوای ساردی دەریا دەدا لەڕووم، سەدان شەوی تر دانیشتووم و بیرم لەو ساتانە کردۆتەوە... دەبێت سەریاسی سوبحدەم هەستی بەچی کردبێت، کەدوو فریشتەی بینیوە لەگەرمەی نیوەڕۆیەکی بازاڕدا، لەفەقیرترین جلی دونیادا، بەدیار بچوکترین عەرەبانەی دونیاوە وەستاوە؟ من دڵنیام ئەو چاوەڕوانی هیچ بووە، هەموو شتێک بەمن دەڵێت ئەو چاوەڕوانی هیچ بووە، تاکەشتێک زانیوێتی ئەوەبووە بڵێ دەمەوێت ببم بە «مرۆڤێکی مەزن». بەڵام

لەوە سادەتر و منداڵتریش بووە بزانێت «مرۆڤێکی مەزن» چییە. من دەزانم لەو ساتەدا کە ئەو کچانەی بینیوە، هەستی بەشوورەیی کردووە، لە خۆی و لە دونیا، لەوەی ئەویش یەکێک نییە لە پیاوە ئاسوودەکان، یەکێک نییە لەوانەی حوکمی دونیا دەکەن، دونیایەک لە هەموو ڕستەکانیدا ئامادەبووە، دونیایەک پێیگوتووە «تەپاڵەترین دونیای ناو دونیاکان». سەریاسی سوبحدەم، زیتەڵترین و زۆرزانترین و خۆشڕووترین دەسگێڕی ناو سوپای عەرەبانەکان بوو، لەهەمان کاتیشدا بەدەرنەبوو لەهەندێ شەڕانگێزی، بەر لەکوژرانی بەسێ ساڵ دواهەمین ئامۆژنی دەمرێت، دەڵێم دواهەمین ئامۆژن، چونکەئەو پێشتر زنجیرەیەک ئامۆژنی هەبووە. لەگەڵ وێرانبوونی یەک لەدوای یەکی گوندەکاندا و دابەزینی پلەبەپلەدا لەچیا هەرە بەرزەکانەوە بۆ پێدەشتە هەرەگەرمەکان، ئەو ئامێزی گەلێک خێزانی دیبوو، هەر ژنێک نانیدابایە، جلی بشتبایە، پێیدەگووت ئامۆژن... لەدەساڵیدا بۆ ماوەیەک لەبنکەیەکی منداڵە هەتیوەکاندا ژیابوو، پێشتریش خوێندن و نوسین لەکن مەلایەکی چیانشین فێربووبوو. کە دواجار لەو ئۆردوگا گەرم و بێئاوەدا لای ئەو ژن و مێردەگیرسایەوە، دەستیکرد بەو گەشتە درێژەی خۆی لەگەڵ هەموو ئەو پیشە سەیرو نزمانەی لەگەڵ توانا و ئیرادەی جەستەیدا نەدەگونجان... هەموو شتێکی دەکرد، شاگردی چێشتخانە، شاگردی فیتەر، کرێکاری بینا لەئۆردوگا تازەکاندا، فرۆشتنی ئاو لەسەر مەرزەکان، بارکردنی تایە بۆ سەر ترێلە قاچاغەکان، شتنی ئوتومبێل لەنزیکِ چێشتخانەیەکی سەر ڕێگاوە، گوو پاکردنەوە لەیەکەم ئەجۆشخانەی ئەملیدا، عەلاگە فرۆشتن لەگوزەری سەوزەفرۆشەکان... سەریاسی سوبحدەم بەر لەوەی ئەو عەرەبانەدەستییە بکڕێت کە پێیدەگووت «سینەی کەژاڵ» هەموو ئەو کارانەی کردبوو. ئەوە سەریاسی سوبحدەم نەبوو ئەو

ناوەی لەعەرەبانەکەنابوو، بەڵکو دەستگێڕێکی عاشقی دیکەبوو، ئەو دەسگێڕەی دی ساڵانێکی زۆر شەیدای کەژاڵ ناوێک بووبوو، ئەویش شووی بەکۆنە پێشمەرگەیەک کردبوو، کۆنە پێشمەرگەکەش حەزی لەکیژێکی تر کردبوو، کیژەکەی تریش حەزی لەکوڕێکی دی بوو، کوڕەکەی دیش حەزی لەکچێکی دی بوو ، وەک دەڵێن ئەو کیژەش حەزی لەپیاوێکی خێزاندارکردووە لەوڵاتێکی تر، کەئەویش لای خۆیەوە حەزی لەژنێکی دیکەی منداڵتر بووە... ئا بەو جۆرەهەموو ناکامییەکان لەو عەرەبانە بچوکەدا کۆبووبوونەوە. «سینەی کەژاڵ» بچوکترین عەرەبانەی دونیابوو، من دواتر ماوەیەک بۆی گەڕام، بەڵام زوو زانیم لەهەڵمەتی گەورەی نەهێشتن و پاکردنەوەی عەرەبانەکاندا شکێنراوە.

یەکێک بەبۆیەیەکی شین لەسەر ڕووی پێشەوەی عەرەبانەکەی نوسیبوو «سینەی کەژاڵ» لەخواریشەوە بەهەمان خەت نوسیبووی «ئەگەر عەشقم زوبانی بێ/ یاخوا عومرم زوو فانی بێ». لەلایەکی دیکەوە نوسرابوو «ئەم عەشقە کە وەک ئاگری دەیجورە/دەیسووتێنێ مورغی دڵ بەبێ خەتا». ئەو ساڵەی سەریاسی سوبحەدم سینەی کەژاڵی کڕییەوە، بڵاوبوونەوەی عەرەبانەکان لەچڵەپۆپەدا بوو، بەو ئەندازەیی یەکەمین ئێوارەی دەستگێڕی سەریاس، یەکەمین ئێوارەی جەنگیشی بوو لەگەڵ پۆلیسەکان و چاوەدێرەکانی شارەوانیدا. ئەو یەکێک بوو لەو هەزاران دەستگێڕە کە بەیانیان زوو بەعەرەبانەکانیانەوە دادەبەزینە ناوەڕاستی شارەوە. ڕۆژی یەکەمی ئیشکردنی ڕۆژێکی تاریک بوو، لەو ڕۆژەدا دەستگێڕەکان پۆلیسێکیان لای ڕۆنفرۆشەکانەوە کوشت. پێشتر سەریاس کوشتار و مردنێکی زۆری لەنزیک خۆیەوە بینیبوو، بەڵام یەکەمجاری بوو ئاوا دەست لەخوێنی مردوویەک بدات، سێ دەستگێڕ بەسێ بۆری ئاسن، تا مەرگ لەپۆلیسێکیان دابوو کە

دواجار لەناو قووتووی شیر و تایتی فەل و سابوونە تورکییەکاندا مێشکی پڕابوو. ئەو ڕۆژە ژاوەژاوێکی مەزن لەهەموو بازاڕدا پەیدابوو کە دەوڵەت هەموو عەرەبانەکان دەسوتێنێ، لەو شەوەوە سەریاس و کۆمەڵێک دەستگێڕی تر لەمەیدانێکی چۆڵدا، عەرەبانەکانیان هەڵدەگرت دەیانپاراستن و پاسەوانیان دەکردن. ئەو ماوەیە سەریاس بەدەگمەن دەگەڕایەوە ژوورەکەی ئۆردوگا، زۆربەی شەوان لەو مەیدانەدا لەژوورێکی تەنەکەدا دەخەوت.

ئەو ڕۆژە خوشکە سپییەکان ماوەیەکی درێژ لەبەردەم عەرەبانەکەدا وەستان، باسی ئەو پەشیمانییەیان بۆکرد کە دوای دواهەمین یەکبینینیان هەستیان پێکردووە. هەردووکیان بەغەمگینی قسەیاندەکرد، بەڵام چرپەی دوو کچی عەیار لەدەنگیاندا بوو. هەندێ لە فرۆشیارەکانی ئەو دەورە گوێیان لەقسەکانیان بوو، مۆسیقای لەو چەشنەیان لەهیچ دەنگێکی دیکەدا نەبیستبوو. دوو کچەکە ئاواتیان خواست وەک خوشکی خۆی سەیریانبکات، پێشیانگووت گەر حەزبکات دەتوانن گۆرانی بۆ بڵێن. ئەو ڕۆژە سەریاس بەجۆرێ پەشۆکابوو هیچی نەگووت، کەخوشکە سپییەکان ڕۆیشتن بەجۆرێک لە خۆی وەڕزبوو، تاسی تەرازووەکانی فڕێداو بەدەنگێکی هێمن و پڕ نائومێدییەوە گووتی «ئەم زمانە نەگبەتەی من، ئەم دەموپلە بەدبەختەی من، قەت وا شەل و شەوێڕ و کڕ و کپ نەبووە...». ئەو پێیوابوو ئەو شەرم و تێکچوون و سڕبوونە کوتوپڕەی، سەرەنجێکی بەدیان لای خوشکانی سپی جێهێشتووە، بەڵام بەپێچەوانەوە، ئەو شەوە خوشکانی سپی تا بەیانی پێکەنین، تەریقی و تێکچوون و شەرمی ئەو کوڕە بەجۆرێکی سەیر خرۆشاندبوونی، پێشتر کەسێکیان نەبینیبوو بەو جۆرە بشڵەژێت. بەڵام ئەو سادەیی و شەرمە کوتوپڕە کە لەسەریاسدا بینیان مایەی دڵنیاییەکی گەورەبوو، دواجار وەک

خۆیان گووتیان، ئەوان بەدوای برایەکدا دەگەڕان، ئەو شەوە کە لەپێکەنینندا خەریکبوو دەمردن، دەمەوبەیان کاتێک دونیا بەرەو ڕووناکی دەگەڕایەوە، شادەریای سپی و لاولاوی سپی بڕیاریاندا، سەریاسی سوبحدەم بکەنە براو هاوڕێی هەمیشەیی خۆیان. ئیدی بەئارامی و خۆشییەوە باوەشیان بەیەکداکرد و دەستیان بەقژی یەکدا دەهێناو لەبەردەم ئەو پەنجەرەیەدا کەبای سوبحی دەهێنا تێر هەوای پڕ لەئاونگی بەیانیان هەڵدەمژی، بەزەردەخەنەیەکەوە کە نیوەی خەندەی مرۆڤ و نیوەشی لە خەندەی پەرییان بوو بێئاگا لەهەموو ئەو ڕۆژە سەیرانەی چاوەڕێیاندەکات دەخەوتن.

٩

ئیکرامی کێو دوای سێ هەفتە گەڕایەوە بۆلام.

من لەو ماوەیەدا فێربووم چاوەڕێبکەم، ئێستاش پەشیمانیم لەوەی ئازادیم بەهەموو ڕوکارە سەقەرناساکانییەوە قبووڵکرد. پەشیمانیم لەوەی ئامێزم بۆ دونیا کردەوە و گووتم من زیندووم و تەحەمولی زیندوێتی خۆم دەکەم. دەکرا من لەو بێدەنگییەدا وەک خەڵوەتنشینێکی بێئاگا لەجیهان، وەک یەکێک کە تا دوا ئەندازەباری ژیانی خۆم سووککردبوو بمێنمەوە... بەڵام دوای بیستویەک ساڵ دەمویست، دووبارە هەموو شتێک تاقیبکەمەوە. ئەو شەوە کە ئیکرامی کێو گەڕایەوە، ڕوخسارێکی گەنجانەی هەبوو، لەجارانی پێشوو ڕووخۆشتر و ئارامتربوو. لەیەککاتدا گەورەتر و منداڵتریش دەهاتە پێشچاوم... گەورەتر بەجەستە، کەوەک بێچووە دێوێک هەموو ژوورەکەی پڕکردبوو، لەهەمانکاتیشدا نیگاو جوڵەو سەرەنجی منداڵێکی هەبوو لەکەنار گۆڕەپانێک تەماشای کۆمەڵێک منداڵی دی بکات.

ئیکرامی کێو بەمەرجێک منی هێنایە دەرەوە بتوانم خۆم بپارێزم، لەشتێک دەترسا کەئەوکات بەتەواوەتی نەمدەزانی چییە؟ شەوێک بوو تاریک، مانگ دیارنەبوو، پێدەچوو خۆی بەئەنقەست جۆرە شەوێکی وای هەڵبژاردبێت. بەخۆی و کاسکێت و تفەنگەکەیەوە لەژوورەکەدا هاتوچۆیدەکرد، دەیگووت تا درەنگ دەبێت چاوەڕێبکەین... ئەو کات

هیچی پێنەگووتم، تەنیا قسەی لەسەر خۆی دەکرد. دەیگووت «من چەندین ساڵ خزمەتی شۆڕشم کرد... کوشتن نەبێت هەموو شتێکم بۆ کرد... زۆرجار پەشیمانم و زۆرجاریش پەشیماننیم... موزەفەری سوبحدەم پاکی دوو هەستی جیاوازت دەداتێ، جارێک وامهەستدەکەیت هیچ نیت و لاوازیت، پاکییەکەشت پاکی کەروێشکێکە لە ناو گەلەگورگێکدا، هەندێ کاتی تریش نا، هەستدەکەیت تۆ لەو هەموو شەڕ و پیسییەت داوە و هەر پاکیت... دەڵێیت سا چاکە، سا جوانە، سا من شتێکی ساف و مەزنم کردوە... موزەفەری سوبحدەم شۆڕش درۆیەکی گەورەیە، تۆ بەختەوەریت، تۆ شۆڕشگێڕ بوویت بێئەوەی شۆڕش بکەیت... ئەوەیان نیعمەتێکی خوداییە... وامهەستدەکرد کاتێک شۆڕش سەردەکەوێت بەهەشتێک بۆ خۆی لەزەوییەوە هەڵدەقوڵێ و دێتەسەر زەوی، کەچی لەدووەم بەیانییەوە، لەدووەم ڕۆژەوە کە دەموچاوت دەشۆیت و چاودەکەیتەوە، چاوت بەدەستپێکردنەوەی هەموو شتەکان دەکەوێت، من ڕۆژ بە ڕۆژ لەدایکبوونەوەی ئەو شەیتانەم بینی، شەیتانێک سەرەتا شتێکی چکۆلانەیە، یەکەمجار دەڵێیت سا قەیچێکا، ئەو شەیتانە بەشێکە لە هەموومان، شتێکی بچوکە و بەشێکە لە سروشتی هەر ئایەمییەک... بەڵام تۆزەتۆز دەبینیت گەورەدەبێت، دەبینیت هەموو شتێک دەبات... هەموو شتێک». کەوایدەگووت دەوەستا و لەپەنجەرەکەوە سەیریدەکرد، چاوانی هێندەکرابوونەوە واتدەزانی دەیەوێت بەسەر دەریایەکی گەورەدا بڕوانێت. هەستمدەکرد شۆڕش شتێکی مەزنی لێسەندووە. پێمگووت «ئیکرامی کێو... تۆ ناتەوێت هیچ بەمن بڵێیت... من هەموو چیرۆکی خۆم خستەبەردەستت... بەڵام تۆ ناتەوێت هیچم بۆ بگێڕیتەوە... شتێکی ون لەژیانی تۆدا هەیە و لێمیدەشاریتەوە». گووتی «نا.. ژیانم شتێکی بەنرخی تیانەبووە تا زەوتیکەن... باس لەخۆم ناکەم، باس لە کەسانێکی تر دەکەم، کە بەڕێکەوت ناسیومن... موزەفەری سوبحدەم،

من لەناو حیزبیدا بووم، بەڵام مرۆڤ لە حاڵەتی ئاساییدا هیچ نابینێت، من بەڕێکەوت هەندێ شتم بینی... سا ئینسان ئازادە، دەتوانێت هیچ نەبینێت... دەتوانێت تێپەڕێت و تەماشانەکات... من چەندین ساڵە بەو شێوەیە درێژە بەخەونەکانم دەدەم... دیلێک ئازاددەکەم، موچەیەک بۆ پیرێژنێک پەیدادەکەم، ڕێگای سەفەر بۆ گەنجێک دەدۆزمەوە، کەسێکی سەر بەهێزێکی تر دەشارمەوە، سا هەر شتێک مانایەکی هەبێت دەیکەم... شتێک یارمەتیمبدات لەمشەوە درێژ و تاریکانەدا تەنیا نەبم... شتێک کۆمەکم پێبکات و هەستبکەم دەژیم... من لە دوای ڕاپەڕینەوە زۆر تەنهام». وایگووت و لەبەردەممدا وەستا، خودایە چاوانی پڕبوون لەفرمێسک، لە گیانەوەرێکی ئەفسانەیی دەچوو لەنێوان کۆمەڵێک درەختدا پێکرابێت و چیتر نەتوانێت بڕوات. ئەو فرمێسکانەی لەچاوی ئیکرامی کێودا بینیم لەو فرمێسکانە جودابوون کە لە چاوانی یاقوبی سنەویەردا بینیم. ئەسرینی ئیکرام گریان بوو بۆ تەواوی دونیا، بەڵام ئەسرینی یاقوب فرمێسکی یەکێک بوو بۆ شتێک دەگەڕێت و نایدۆزێتەوە، ئەسرینی یەکێک هەموو شتەکانی دەوری خۆی وێراندەکات و ئەو شتە نادۆزێتەوە کە عەوداڵێتی. فرمێسکی ئیکرام لە فرمێسکی یەکێک دەچوو بەدیار باغێکەوە وەستابێت و تەماشای پەژموردەیی و زەردبوونی گوڵەکانی بکات، ئەسرینی یاقوب گریانی پیاوێک بوو لەهەمان ئەو باغەدا لەپێناوی گەڕاندا بەدوای خونچەیەکی ئەفسانەیی و خەیاڵی خۆیدا پێ بەسەر هەموو گوڵەکانی دیکەدا بنێت. ئیکرام بەهێمنی هاتەبەردەمم و گووتی «لەدوای ڕاپەڕینەوە هەستدەکەم سوودم نییە... سەرەتا ویستم بخوێنم، بڕۆم و بەجۆرێکی تر دەست پێبکەمەوە، بەڵام زەحمەتە بەجۆرێکی تر دەستپێبکەیتەوە... موزەفەری سوبحدەم، سا هیچ شتێک لەوە زەحمەتتر نییە لەسەرەتاوە دەستپێبکەیتەوە... من شەوان لەسەریان دەخەوتم و بەدرێژایی ئەو مۆتەکە کۆنانە دەهاتنەوە

سەر سەرم، وێنەی ئەو درەخت و ماڵ و شارە خاپوورکراوانە هەمیشە لێرەمدا بوون... لێرە». وایدەگووت و بەدەستەگەورەکانی، ئەو دەستانەی چەندین جار لەدەستی من گەورەتربوون، ئاماژەی بۆ سەری خۆی دەکرد. شتێک لەشێتی لەبوونیدا بوو، بەڵام شێتێتییەکی نارەکی و نەبینراو و هێمن. هەمیشە بە یەک شێوەزمان و دەنگ قسەیدەکرد، ئەوکاتەی دەگریا و ئەو کاتەی پێدەکەنی دەنگی وەک خۆی بوو. پێدەچوو مەخلوقێکی نەگۆڕ، شتێک بەجەوهەرێکی ئەبەدییەوە لەناویدا خەوتبێت، لەگەڵیدا جۆرە گڕییەک هەبوو وەک دەنگی ئاگرێک وەهابوو با بیگەشێنێتەوە. ئەویش لەڕابوردوویەک ڕایدەکرد... بەڵێ ، یارانی من، هاوڕێیانی ئەم سەفەرە تاریکەم بەشەو و دەریادا، من لەو ڕۆژەوەی لەناو لمەکانەوە هاتوومەتەدەرێ، یەک لەدوای یەک ئەو کەسانە دەبینم کە لەشتێک ڕادەکەن... سەیری خۆتان کەن ئێوەچین، جگە لە کۆمەڵێک خێو و تارمایی کە لەسەر کەشتییەک دانیشتوون و لەشتێک ڕادەکەن... شتێک ناوی نییە، ڕەنگی نییە، ناگیرێت و دەستەمۆناکرێت... ئیکرامی کێویش لە شتێک هەڵدەهات، بەڵام نەیدەزانی بەکویادا هەڵبێت، ویستبووی بڕوات و بەجۆرێکی تر دەستپێبکاتەوە، بەڵام بۆنی باروت و مردن نەیانهێشتبوو، بەشەو کە دەخەوت ئەو پیاوە هێمنەی ڕۆژ نەبوو، بەدرێژایی شەو هاواریدەکرد، وەک ئەوەی یەکێک بیخنکێنێت گەرووی دەگیرا، دەبووایە نووزوو هەستێت و دەموچاوی بشوات و بڵێت «وای خودایە... وای خودایە، ئەمەچ شەوێکە».

ئەو شەوە بەر لەوەی بڕۆین منی گۆڕی، یەکەمجارم بوو دوای چەندەها ساڵ جلێکی دیکەی جیاواز لەو دسداشەیەی زیندان لەبەرکەم. ئەو شەوە نەمویست ڕیشم بتاشێ، گووتم «لێمگەڕێ ئیکرامی کێو... با بەهەمان ڕوخساری زیندانەوە بگەڕێمەوەبۆ دونیا...». ئەو ساتەی منی هێنایەدەرێ چاوانی پڕبوون لەفرمێسک، گەشییەک و کرانەوەیەک

و جوانییەکی خودایی پەڕیبوونە سەر ڕوخساری، هەستمکرد لەتاریکیدا گەورەتر و پڕتر دەنوێنێت. شەوێک بوو سارد، من بۆ یەکەمجار کراسێکی سپی و شەرواڵێکی خۆڵەمێشی تێرم لەبەردابوو، جامانەیەکی کۆنیشم کردبووە ملم و کڵاوێکی چکۆلانەش لەسەر سەرم... لەبیرتاننەچێت من بیستویەک ساڵ بوو بەزەوی سەختدا نەڕۆیشتبووم، بیستویەک ساڵ بوو هەوراز و نشێوم نەبینی بوو... شەوێک بوو وەک ئەو شەوەی تیا گیرام، ئەو ساتەی ئیکرام دەستیگرتم و منی بەناو درەختەکاندا برد لەهەمان ئەو ساتە دەچوو کە کۆماندۆ سەوزپۆشەکان منیان دەستبەستکرد و هێنامیانە دەرەوە، کەبەناو دارەکاندا دەڕۆیشتین هەستم بەهەمان هەوای سارد، هەمان جریوەی ئەستێرە، هەمان ترس دەکرد. شەوێک بوو وەک هەمان شەو بێمانگ، بەڵام پڕ لەهاواری ئەستێرە. لەبیرتاننەچێت من لەو شەش مانگەدا چەند جارێک هاتبوومەدەرێ، هەموو دەرگاو دەروازەکانم تاقیکردبووەوە، بەڵام هەمیشە لەناو درەخت و دوندو خەرەندە عاسییەکاندا گیرمدەکرد و ناچار بەر لەوەی ڕێی گەڕانەوە ونبکەم دەگەڕامەوە. ئەوشەوە جیهان لەجاران بچوکتر دەهاتە پێشچاوم، من لەسەحرادا بەگەورەیی و کرانەوەیەکی بێئەندازە بەرین ڕاهاتبووم، هەستمدەکرد دەڕۆین و لەشوێنێکدا جیهان کۆتاییدێت... ئەو شەوە هیچ خەیاڵێکم نەبوو ئەو عەردەی من لەتاریکییدا بەسەریدا دەڕۆم، بەخاکی ترو دونیای ترەوە گرێدراوە. نەمدەزانی ماوەیەک دواتر لەشەوێکدا، لەکەشتییەکدا، لەدەریایەکدا کە ئێوەدەڵێن وەفای بۆ کەس نییە، سەربەرزدەکەمەوە و تێدەگەم ئەوەی لەبیابان فێرببووم چ حەقیقەتێکی گەورەیە، زەوی و ژیان چ یەکەیەکی پێکەوەگرێدراون. تێدەگەم ئەو لایەنە گەردونیانەی مرۆڤ، ئەو لایەنە گەورانەی کە بیابان و لم لەمندا زیندوویانکردەوە، وادەکەن ئاسوودەبم. وادەکەن لە ناوەڕاستی ئەم شەپۆلانەدا نەترسم، باوەڕم بەمردن نەبێت، بتوانم دەریا وەک دۆستێک تەماشابکەم، دەست لەم

دەریا بێئەندازەیە بدەم و هاواربکەم «ئەی دەریا ڕێنماییمان بکە...». کێ لەنێوە شەوێکی تاریک هاتۆتەدەرێ و لەتەختی ئەم کەشتییەوە هاواربکات و بڵێت «ئەی دەریا فریامانبکەوە...». من هەزاران شەو لەپەنجەرەی زیندانەکەمەوە هاوارمدەکرد «ئەی بیابان فریامکەوە... ئەی لم فریامکەوە». دڵنیابووم شتێک لەبیاباندایە گوێی لێمە، شتێکە وەک من و تۆ نییە، ئینسانێک نییە بەدوو چاو و دوو گوێچکە و دوو دەستەوە، بەڵام شتێکە لە هەموو لایەکەوە دێت، لەگەڵ هەوادا هەستی پێدەکەیت، لەگەڵ ڕووناکیدا بەرەو ڕووتدێت، لەگەڵ سێبەردا فێنکتدەکاتەوە، شتێکی نادیارە، بەڵام گەر چاوت لێکبنێیت دەیبینیت. من ئەو شەوەی لەو ماڵە هاتمەدەرێ وامدەزانی لەسەر خاکێک وەستاوم لەسەر ئەم ئەستێرەیە نییە، ئینسان هەمیشە ئەوە لەیاددەکات کە لەسەر ئەستێرەیەک دەژی، ئەوە لەیاددەکات ماڵەکەی ئەو، کێڵگەکەی، باغەکەی بەشێکن لەگەردون، منیش ئەو شەوە کە هاتمەدەرێ ئەوەم لەیادکرد.

بەئیکرامی کێوم گووت «هاورێم، دونیا بۆ هێندە بچوکە» وەک ئەوەی لەتاریکیدا نەمبینێت وەستاو ئاورپیدایەوە و گووتی «لەبەرئەوەی ئێمە خراپ تەماشایدەکەین...». ئیکرامی کێو ئەو شەوە نەیدەهێشت لەگەڵ خەیاڵەکانمدا برۆم، نەیدەویست هەست بەدڵنیاییبکەم، دەیگووت «دڵنیایی دەتکوژێت... موزەفەری سوبحەدەم، دڵنیایی خەوت لێدەخات، وەک چۆلەکەیەک کە دڵنیایی کوێریدەکات و ناهێڵێت پشیلەکان ببینێت... سا من هەرگیز دڵنیانەبووم... هەرگیز».

کاتێک گەیشتینە ئەودیو درەختەکان، لەسەر بەردێک وەستاو دەستیکرد بەنوێژکردن. پێشتر نەمدەزانی نوێژدەکات، بەڵام نوێژەکانی سەیربوون، لەناکاو بێڕەچاوکردنی وادە و کات و شوێنی نوێژ دەوەستا و ڕکاتێکی دادەبەست. دواتر ویستم باسی خودای لەگەڵدا بکەم، بەڵام نەهاتە ژێربار، هەرگیز ڕۆژێک لەڕۆژان باسی خودای نەکرد، وەک شتێک کوتوپڕ

لەخەوی غەفڵەتی هەستێنێ نوێژیدەکرد. کە زیاتر ناسیم سەرەنجمدا هەندێ شەو بێهیچ سۆنگەیەک، بێدەستنوێژ، بێبەرماڵ لەسەر خۆڵ و عەرد و بەردەڕەقەکان نوێژیدەکرد. ئەو شەوە کە تەواوبوو بەدەنگێک پڕبوو لەنهێنی لێیپرسیم «موزەفەری سوبحەدەم... تۆ دڵنیایت سەریاس، سەریاسی سوبحەدەم کوڕی تۆیە، دڵنیایت؟». بەئارامییەوە پرسیم «ئەی تۆ دڵنیایت کەسێک هەیە بتوانێت منداڵی خەیاڵی بۆ خۆی دروستبکات؟ کێ هەیە منداڵێک بەخەیاڵ بکاتە کوڕی خۆی؟». پاش ئیستێک گوتی «من دەتبەم بۆ جێگایەک ، لەوێ هەموو چیرۆکی مردنی سەریاست بۆ باسدەکەن... دەزانم ئەو بەسەرهاتە غەمێکی زۆرت دەداتێ، بەڵام دواجار تۆ سا هەموو دونیات بۆ چیرۆکێک دەوێت». ئەو کات تێنەگەیشتم بۆ وادەڵێت، وەکو ئەوە وابوو بزانێت شەوێک لەشەوان لەپاتراوە لەگەڵ ئێوەدا سوار کەشتییەک دەبم و لەناو دەریادا وندەبین و شەوان قیپتانی کەشتییەکە بۆ ئەوەی غافڵمانبکات دەرفەتمان دەداتێ لەنێوان گەورەیی ئاسمانی و گەورەیی دەریادا ئەم چیرۆکەتان بۆ بگێڕمەوە. ئەوشەوە وەستام و پێمگووت « من نەڕاوکەری حەقیقەتم و ناڕاوکەری چیرۆک... من دەمەوێت ئازادی خۆم بژیم». لێتان ناشارمەوە ئەو کات بەدروستی نەمدەزانی ئازادی یانی چی، لەساڵانی زینداندا فێربووبووم ئازادی ڕۆح لەئازادی جەستە جیابکەمەوە، دەشبووایە جیاییکەمەوە. ئەو ساڵانە فێربووم ئەوەی بەجەستە دیلە دەتوانێت بەڕۆح ئازاد بێت، بەڵام ئەو شەوی ئازادییە هەستم بەحەقیقەتی لەشی خۆم دەکرد، هەستمدەکرد یەکەمجارە قاچەکانم دەڕۆن و هێزێک نییە بیانوەستێنێ، بەربەستێک نییە ڕایانگرێت. ئەو شەوە وەک ئەوەبوو خنکاوێک دوای ساڵەهای ساڵ لەژێر بەحردا، لەژێر بارستەقورس و سەنگینەکانی ئاودا، سەرئاوکەوتبێت و سینەی کرابێتەوەو پڕ بەگەروی هەوا هەڵمژێت، بیهێننە پێشچاوی خۆتان، ئەوانەی لەم زەریایەدا خنکاون، ئەوانەی ئێستا لەژێر ئاوەوە تەماشای

کەشتییەکەی ئێمەدەکەن، لەناکاو هێزێکی خودایی زیندوویانبکاتەوە و سەر لەدەریا بهێننە دەرەوەو پڕ بەسنگیان هەوا هەڵمژن، دەبێت هەست بەچ خۆشییەکی بکەن؟ چ بەختەوەرییەکیان هەبێت؟ ئەو شەوەمنیش وابووم، لەخنکاوێک دەچووم دوای ساڵانێکی درێژ سەرئاو کەوتبم و هەوا هەڵمژم. من ئەوشەوەو شەوەکانی دیکەش ڕاستگۆبووم، دەمزانی چ زەحمەتەڕۆحێکی ئازاد بنێمەوەسەر سکەی ژیانێک پڕەلەدیلی و ئازار و کۆیلەیەتی. دەمزانی ئێستا چ ڕۆحم و چ جەستەشم ئازادن، بەڵام بەیەک ڕانەهاتوون، هەردووکیشیان لەگەڵ ئەو شەوو جەنگەڵ و ئاسمانە بچوکانەی دەوروبەرمدا ناتەبان. ئەو شەوە دەبووایە هەرچی دەنگێک لەناوەوەمەوە دێت بێدەنگیبکەم و لێگەڕێم جەستەم بەجۆری خۆی بجوڵێت و بڕوات و سەمابکات، وەک باڵندەیەک کە بەپڕتاو لەقەفەز دێتەدەرێ و چرکەی یەکەم لەخۆشی فڕین چەند جارێک بەدەنگی بەرز دەجریوێنێت، دواتر بەهەموو تین و تاوی خۆی بەرزدەبێتەوە تا سەرلەنوێ هەست بەباڵەکانی خۆی بکات، لەوساتەدا هەموو ژیانی، هەموو گۆرانییەکانی، هەموو موعجیزەی دەنگ و ڕەنگی لەباڵەکانیایەتی، منیش ئاوەهابووم، هەموو مەعجیزەی ژیانم لەهەنگاوەکانمدابوو. ئەوەی من چیرۆکی سەریاسی سوبحەم دەبیستم، دڵتەنگینەکردم، لەدڵی مندا ماناو شێوەکانی غەم سەیر گۆڕابوون، چیتر غەم ئەو هەستە سادەیە نەبوو بۆ چارەنوسی خۆم و ئەوانی تر، بەڵکو ئەو مانا قووڵ و بێگەردو نەگۆڕە بوو کە لە هەموو وجوددا دەدرەوشایەوە.

ئەو شەوە تا بەربەیان بەڕێگاوە بووین، لەو شەوەدا نە باڵندەیەک دەفڕی، نەگورگێک دەیلوراند، نە مێشوولەیەک گیزەی دەهات... کپییەکی سامناکتر لە کپی سەحرا باوەشی پیاکردبووم. من و ئێکرامی کێو ئەو بێدەنگییەمان نەشکاند، دەڕۆیشتم و سەیری ئەستێرەکانم دەکرد و لە نیهانی خۆمدا دەمگووت «من ئازادم... ئازادم... ئازاد».

ئیکرامی کێو وەک حورمەتی ئەو شەوە بزانێت، بڕوایەک بە وێنەی بڕوای ئەسپێک بەدەست و پاشووەکانی خۆی لە هەنگاوەکانیدا بوو... هێند گەورەبوو هەستمدەکرد نیوەی دونیای بۆ خۆی بردووە و نیوەکەی دیکەی بەخشیوە بەشتەکانی تر. من لەزەتێکی بێسنوورم لە ڕۆیشتن و هەواو و تاریکی دەبینی، ترسێکیش لەدڵمدابوو وەک ترسی مراوییەک بۆ یەکەمجار بە نێو تەقە و شریخەی گوللەی ڕاوکەراندا بفڕێت. هەندێجار بەبێدەنگی دادەنیشتین و پشووی کورت کورتمان دەدا، قسەمان نەدەکرد، ئەو زووزوو بەدەستەسڕێک عارەقەکەی دەسڕی... من پێویستیم بەهیچ قسەیەک نەبوو، وەک ماسییەک لەتۆڕی ڕاوکەرێکەوە بازیدابێتەوە بۆ ناو ئاو و دڵی هێشتا پڕبێت لەخورپەی مردنی خۆی... دەمزانی کەشەوو گەردون و ئەستێرەکان سەیرمدەکەن، سەیری ئازادی پیاوێک دەکەن هەموو هێزی خۆی کۆکردۆتەوە بکات بەشتێکی دوور.

من زیندان وایلێکردم نەتوانم بەدەنگی بەرز قسە لە شادی و ئازارەکانی خۆم بکەم،... ئەو بێدەنگییە مەزنەی شەویش ئەو هەوایەی پێدەبەخشیم کە شادییەکانی خۆم پڕکەم لەڕامان و بێدەنگی... دۆستان ئینسان هەر ئەوە نییە، بتوانێت غەمەکانی خۆی بکاتە تێفکرین و وردبوونەوە، دەتوانێت شادییەکانی خۆشی بگۆڕێتە سەر تێڕامان و خەیاڵ و بیرکردنەوە. تەنهایی و زیندان مرۆڤ فێردەکەن، سەماکانی بکاتە تێفکرین.

ئەو بەیانییە دوای شەوێکی پڕ هێمن گەیشتینە ماڵێک لە قەراغ گوندێکی بێدەنگدا و کیژێکی سپی پۆش بەڕەفتەیەکی ڕەشەوە لە گەردنیدا، جوانترین مەخلوقێک تائەوکات لەژیانمدا دیبێتم دەرگای لێکردینەوە. دوای شەوێکی درێژ لە بێدەنگی ئیکرامی کێو گوتی «شادەریای سپی بەیانیت باش... دواجار گەیشتین، ئەمە مزەفەری سوبحەدمە... ئەو پیاوەی زیاد لە بیستویەک ساڵە دیلە، ئەمەش یەکەمین بەیانی ئازادییەتی».

من بەو پرچ و ڕیش و جەستە لاوازەوە پتر لەدڕندەیەک دەچووم نەوەک لەمرۆڤ. شادەریای سپی پێشتر کەسێکی نەدیبوو، ڕیشی لەبەر پێیدابێت و پرچەسپییەکانی لە کەمەریدا و چاوی پڕبێت لەسێبەری برۆنزیانەی بیابان. من وەک لەبەردەم مەرقەدێکدا بنوشتێمەوە، لەبەردەم جوانی و پاکی و گەورەیی یەکەم ئافرەتدا نوشتامەوە و گووتم «ژیانتان پڕبێت لەنور خانم... من موزەفەری سوبحدەمم ئەوەتا تەماشاکە، هەموو تاریکی دونیا بەدوای خۆمدا ڕادەکێشم...»

وامدەگووت و دەستم بۆ ئاسمان و بەیانی و دواهەمین تەپوتۆزی زوڵمەت ڕادەکێشا، وامدەگووت و سەیری بەرپێی شادەریای سپیم دەکرد، کە پڕبوو لە ڕووناکیی، ئەوە سەرەتای ئاشنایی من بوو لەگەڵ ئەو دوو کیژەدا کە تا مردن ژیانی منیان پڕکرد لە ڕووناکی، وەک چۆن دواهەمین ڕۆژەکانی ژیانی سەریاسیشیان پڕکردبوو لە نور و ڕۆشنی.

١٠

سەریاسی سوبحەدەم پێیاندەگووت «پرۆفیسۆری عەرەبانەکان». ئەو ئەو عەقڵە بچکۆلانەیە بوو لەناو ئەندازەی ئاڵۆز و پێچاوپێچی بازاڕەکاندا سەدەها دەستگێڕی منداڵی ڕێنماییدەکرد. دەسرێکی سووری دەبەست بەنێوچاوانییەوە، جگەرەیەکی تورکی بەدەستییەوە و گۆچانێکی چکۆلانە لەدەستیدا.

ئەوبوو منداڵە شیرفرۆشەکانی گواستەوە بۆ پشتی ئاسنگەرەکان، ڕۆنفرۆشەکانی لەپێش مزگەوتەکەوە تا نزیک مەیدانی مریشکەکە دوورخستەوە، ئەو بوو ئاوێنەفرۆشەکانی لەقەیسەرییەکان نزیککردەوە، دەرمانفرۆشەکانی لەبۆنی چڵپاوی بازاڕاوە تا سەر شۆستە پاکەکانی ناوەڕاستی بازاڕ جوڵاند و کردنی بەهاوسێی کتێبفرۆش و وێنەفرۆشەکان. ئەوبوو لەهەموو جێگایەکەوە دەروازەی دەدۆزییەوە بۆ هەڵهاتن و ڕاکردنی عەرەبانەکان. دەیان کەلاوەی کۆن و مەخزەنی چۆڵ و حەوشی خاپور و جێهێڵراوی کرد بەبنکە و حەشارگا، پاسەوانی شەوانەی دانا. ئەو خەوی بەوەوە دەبینی یاسایەک بۆ بازاڕ دابنێ، نەخشەی شارێکی تر و جۆرە دونیایەکی دی بکێشێت.

ئەوانەی لەنزیکەوە ناسییان دەڵێن توانایەکی ئەفسووناوی هەبووە لەسەر ڕازیکردنی هەموو کەسێک. سەدان منداڵ بوون ئەگەر ئەو عەرەبانانە نەبایە دەبوو ببن بەچەکدار، یان دەبایە بگەڕێنەوە بۆ

گوندە پیس و تاریکەکان، یان لەگەڵ کاروانێکدا ڕووبکەنەدەرەوەی وڵات. سەریاس لە هەرکەس زیاتر دەیزانی ژیانی ئەوان پابەندی ئەو گەمە سەیرەیە کە لە ئەندازەی ئاڵۆز و تێکەوڵاوی ئەو شارەدا دەیکەن. توانای قسەکردنی لەتەمەنی خۆی گەورەتربوو. شەوێکییان دوای جەنگ و جەدەلێکی دووروودرێژ ڕۆژنامەنوسێکی گەنجی هێنایە سەرڕا کە هیچ کەس لەم سەر زەوییەدا مافی ئەوەی نییە بەزۆر بیانگێڕێتەوە بۆ گوندەکان... شەوێک بوو تاریک، کاتێک ئەو ڕۆژنامەنوسە دەرکەوت، خۆی و هاوڕێکانی لەدەوری قۆری و مەقەڵییەکی پڕ ئاگر دانیشتبوون. ڕۆژنامەنوسەکە گەنجێکی ئێسک سوک بوو، بەڵام پڕبوو لەغرووری ئەوانەی خەڵکی لادێیان وەک سەگ تەماشادەکرد. کوڕی بەڕێوەبەرێکی قوتابخانە و ژنە فەرمانبەرێکی بەڕێوەبەرایەتی بودجەبوو، بەدرێژایی ژیانی کراسی پاکی لەبەرکردبوو، تەمەنی لەکافتریاکانی زانکۆ و سەر کورسی بیرۆی ڕۆژنامەکاندا بردبووەسەر، گەنجێکی باریک بەقژێکی خاو و جووتێ چاویلکەی سپییەوە، کوڕێکی پوری لەمەخزەنێکی لۆریال لەفرایبورگەوە بەردەوام عەتری بۆ دەناردەوە. ئەو شەوە هاتبوو تا ڕیپۆرتاژێکی درێژ لەسەر ئەو «ئاژەڵانە بنوسێت کە لەجیاتی ئەوەی شار پیسبکەن، دەبێت کێڵگە بێنازەکانی کوردستان بکێڵنەوە». سەریاسی سوبحەدم تاکە دەسگێڕێک بوو ڕۆژنامە بخوێنێتەوە. ساتێک سەروسەکوتی ئەو دەرکەوت، سەریاس لەنزیک مەقەڵییەکەوە کزەڵەیکردبوو. ڕۆژنامەنوسەکە بە کراسە سپی و پانتۆلە جینزە تەسکەکەیەوە لەفەنتازیاکانی خۆیدا ڕۆڵی ڕیپۆرتاژکارێکی گەورەی دەبینی کە کارەکەی ناچاریدەکات بچێتە ناو شوێنی عاجباتی و لەگەڵ کەسانی سەیر و سەمەرەدا قسەبکات. سەردانی ئەوشەوەی بۆلای خاوەن عەرەبانەکان بەڕووداوێکی سەیر و ناوازەی ژیانی خۆی دەزانی. دەستگێڕەکان دەیانزانی ئەمجۆرە گەنجانە وەک حەیوان تەماشایاندەکەن. ئەو شەوە لەبەردەم ئەو ئاگرەدا

ڕۆژنامەنوسەکە قسەی لەسامانی کشتوکاڵ و بەرهەمی ئاژەڵ کرد، سەریاس باسی لەسامانی مرۆڤ و سەروەتی بێناز و فەرامۆشکراوی ئەو هەزاران منداڵەکرد کە لەچوار ساڵییەوە بۆ پەیداکردنی نان دەڕژێنە سەر شۆستەکان. ڕۆژنامەنوسەکە باسی لەجوانی شارەکان و پاکی شۆستەکان و ڕێناسانی بۆ ئۆتۆمۆبیلەکان کرد، بەڵام سەریاس باسی لەجوانی ژاکاو و لەدەستچووی خۆی و ئەو منداڵانەکرد کە لەبەر نەبوونی ئاو دەبێت لەگواوەکاندا خۆیان بشۆن. ڕۆژنامەنوسەکە باسی لەگەڕانەوەی لادێییەکان بۆ گوندەکانیان کرد، سەریاس قسەی لەگەڕانەوەی مرۆڤ کرد بۆ ژیانێکی مرۆڤانە. ڕۆژنامەنوسەکە قسەی لەسەر ئەو کێڵگە وێرانانە کرد کە چاوەڕوانی دەست و پەنجەی ئەوان دەکەن، سەریاس قسەی لەو سەدان هەزار منداڵ و گەنجەکرد کە جارێکی دی نە لەشارەکان و نە لەگوندەکاندا ناتوانن ئاسوودە بژین.

ئێستا بیردەکەمەوە ئەوان ئەو منداڵانەبوون کە لەناو جوگرافیاکاندا سەریان لێشێوا... وەک ئێمە کە دە ڕۆژە لەناو ئەم دەریایەدا سەرمان لێشێواوە... ئەو شەوە کە سەریاس بەقسەی دەستگێڕە منداڵەکان ئەو ڕۆژنامەنوسەی بەزاند، یەکێ بوو لەشەوە گرنگەکانی ژیانی، بۆ ڕۆژی دوایی لە لاپەڕەی ڕیپۆرتاژدا وێنەکەی لەگەڵ «سینەی کەژاڵ»دا بڵاودەبێتەوە، لەسوارچاکێکی کۆن دەچێت لەگەڵ ئەسپەکەیدا، لەو وێنەیەدا جگەرەیەکی «مۆر»ی درێژ بەلا لێوەوەیە، گوچانێکی گەورەی بەدەستەوەیە و بەزەردەخەنەیەکی گەورەوە تەماشای کامێراکە دەکات، ئەوە ڕونترین وێنەیەکی ئەوە من دیبێتم. ئەوەی سەیرە ئەوەیە ناوی سەریاسی سوبحدەم، نە لە ڕیپۆرتاژەکە و نە لە ژێر وێنەکەدا نەهاتووە، ئێستا دەڵێم گەر بهاتبایە و ئەو ناوە غافڵنەکرابایە لەوانەبوو خێراتر ڕاستییەکان ئاشکرابن. لەو شەوەوە ئیدی هاوڕێکانی ناویان نا پرۆفیسۆری عەرەبانەکان. سەریاس لەو گەنجانە نەبوو حەزی لەپێکدان و شەڕ بێت

لەگەڵ پۆلیس و چاوەدێرەکاندا، بەوەدا پۆلیس و چاوەدێرەکانیش بەشێک بوون لەو خەڵکانەی دەبایە ئێواران نانێکی باش ببنەوە بۆ منداڵەکانیان، دەکرا هەریەکێک لەدەستگێرەکان شتێک بخاتەسەر بودجەیەک تا دڵی ئەوانیش دەستەمۆکرێت و لەگەڵیاندا دڵڕەق نەبن. هەموو ئەو منداڵانەی کە بەر لە چوار پێنج ساڵ لەمەوبەر لەسوپای عەرەبانەکاندا بوون، هەموو ئەوانەی ئەو سەردەمە بەشێک لەژیانیان لەسەر شۆستە و لەناو قوڕوچڵپاوی بازاڕدا بردۆتەسەر، دەزانن سەریاس ئەندازیاری ئەو ڕێکەوتنە نهێنییەی نێوان پۆلیس و ئەو منداڵانەبوو، کە ڕۆژنامەکانی ئەو زەمان بەگاڵتەوە پێیاندەگوت «هەجیجییە مۆدێرنەکان».

دۆستان... کاتێک ئەمشەو ئێمە لەم سەر قەراغی کەشتییەوە قسەدەکەین، دەبێت ئەوەمان لەیادنەچێت بپرسین ئایا پۆلیسەکانی ئەو زەمانەش کێ بوون؟ هەر کۆمەڵێک منداڵ و گەنجی وەک سەریاس و دۆستەکانی بوون، ئەو هەرزەکارانەبوون کە دەیانویست ژنەکانیان جوانتر بەخێوکەن نەبا بکەونە سەرجادە و بەردەستی خاوەن بازاڕە گەورەکان، دەیانویست زووتر دەسگیرانەکانیان مارەکەن، نەبا یەکێک لە دوورەوە بێت و بیانبا و ئیدی هەتا هەتایە نەیانبیننەوە. ئەگەر شەوێک شتەکان ئاوەها تێکنەچووبایە دەکرا سەریاسی سوبحەدەم ببێت بەهاوڕێ و دۆستی ئەوانەی دواتر لە ئێوارەیەکی غەمگینیدا دەیکوژن. ئەو ماوەدرێژەی سوپای عەرەبانەکان توانی بژی و خۆی لەدوژمنە بێشومارەکانی بپارێزێت و بچێتە ناو ستراتیژێکی سەیری دەرکەوتن و هەڵهاتنەوە دەگەڕێتەوە بۆ سەریاسی سوبحەدەم و پۆلیسە گەنجەکان. شانۆیەک بوو بۆخۆی، دەبایە هەرکات ئەوان دێن و بەدارەکان دەکێشن بەعەرەبانەکاندا ئەوان بەکۆمەڵ بوروژێن و بیکەنە هەراو ڕووبکەنە شەقام و کوچە لاتەنیشتەکان. چ شانۆگەرییەکی زیرەکانەبوو کە تێکەڵەیەکی گەورەبوو لەڕاستی و درۆکردن، چ یارییەک

بوو کە هەمیشە درزێک لە نێوان یاساکانیدا دەمایەوە بۆ ئەوەی ژیانی دوو کۆمەڵە ئادەمیزادی غەمگین درێژە بەخۆییدات و بەردەوامبێت. ئێستا هەموو دەزانین ئەو شۆستانە بۆ کەسانێک کە دونیایان لێبچوککرابووەوە دواهەمین شوێنی مان و نەمان بوون، ئەوانەی لەو وردەواڵانە بترازێت کە لەسەر شۆستەکان دەیانفرۆشت چ ئەگەرێکی دیکەیان بۆ ژیان نەدەبینی. سەریاسی سوبحدەم لە هەرکەس زیاتر دەیزانی ئەوان لە چ بستەزەوییەکی بچوکدا گیریانخواردووە، لەچ ئەندازەیەکی شکاو و لەناو چ باریکەڕێیەکی ناو ئەو شارانەدا دەبێت بڕۆن، چ تاریکییەک چاوەڕێیاندەکات گەر بەوردی یارییەکان نەکەن. بەڵام بازاڕ جەنگەڵە و هەمیشەش وەک جەنگەڵ دەمێنێتەوە. ئەو ڕۆژانەی بەخۆی و عەرەبانەکەیەوە، کڕیارەکانی بەو دەنگە منداڵانەیەی خۆی بانگدەکرد جوانترین توری سەر زەوی بکڕن، بیبەر بخۆن ناسک و شیرینتر لە لوقمەقازی، دەنگی خۆی خوار و خێچ و درێژدەکردەوە و دەیگووت وەرن سەیری گەورەترین لاسکە سلقی سەر زەوی بکەن، خەیار بخۆن لەزاردا دەبێتە ئاوی زەمزەم، بەه بەه لەم هەڵوژەیە کە هی باغی خواگیانە لەبەهەشتەوە، هەرمێیەک حەزرەتی جوبرەئیل بەدەستی خۆی ناشتوێتی، هەنار، وەی وەی لەباجی هەنار بیخۆن کە کوێر چاکدەکاتەوە... ئا لێرەدا دەبێت بوەستن و ئاگاداربین، ئەو ڕۆژانەی سەریاسی سوبحدەم هاواری لەهەنارێک دەکرد کوێر چاکدەکاتەوە، تەنیا قسەی لە میوەیەکی خەیاڵی نەدەکرد، بەڵکو قسەی لە چیرۆکێک دەکرد تەواو لە جەوهەری هەموو شتەکاندایە.«هەنارێک کە کوێر چاکدەکاتەوە». ئا... ئەمشەویش باسی «محەمەدی دڵشوشە» و «سەریاسی سوبحدەم» و «ئەدیمی شازادە» و پەیوەندییان بەهەنارێکەوە کە کوێری چاکدەکاتەوە بۆ ناکەم... هێشتا زووە بەتەواوەتی بگەینە سەر چیرۆکەکەمان، پێدەچێت ئێمە گەلەک شەوی تر لە دەریادا بین، گەر خودا کۆمەکی پێکردین و چیرۆکەکەمان پچڕاو بەیانییەک

لەقەراغی مەملەکەتێک گیرساینەوە، گەر پۆلیسی کەنارەکان گرتیانین و لەیەکیان جیاکردینەوە ئەوا غەم لەوە مەخۆن کە کۆتایی ئەم چیرۆکەتان نەبیستووە، ئێوە ئەوەتان لە کۆتایی چیرۆکەکەدا، ئەم کەشتییە کۆتایی هەموو ئەو چیرۆکەیە. نا گەر بەیانی ئەم کەشتییە نوقم بوو و یەکێک لە سەرنشینانی بەمەلە گەیشتەوە سەر ئەرز دەتوانێت لەو شوێنەوەی من وەستاوم خۆی دەستپێبکاتەوە، من ئێستا دەتوانم بوەستم و هەر یەکێک لەئێوە درێژە بەو حکایەتە بدات، بەمەرجێ ئەم چیرۆکە دواجار لەم کەشتییەدا دواییبێت. ئەم کەشتییە وێڵەی دەریا، ئەم کەشتییەی نەچارەنوسی دیارە و نەئاڕاستە. ئەو کەشتییەی نازانین لەچ دوورگەیەک و زەوییەک داماندەگرێت، تاکە کۆتایی هەموو ئەم چیرۆکەیە.

بەهەرحاڵ، هاوڕێیان... ژیانی سەریاسی سوبحەدەم لەبازاڕدا بەشێکی ئازار و بەشێکی گەمەکردن بوو، ئەو دەبایە سەدان منداڵ لەگەڵ یەکدا ڕێکخات، دواجار ئەنجومەنێکی چکۆلانەیان دروستکرد... لەو ئەنجومەنەدا کۆمەڵێک هاوڕێی دڵسۆزی دۆزییەوە کۆمەکیاندەکرد. “ژینۆی مەخمەڵی» و “ئادەم مەرجان» دوو دۆستی نزیکی ناو ئەو ئەنجومەنە بوون، لەگەڵ ئەوەدا چەندەها شەو دەبوونە پاسەوانی عەرەبانەکان. ژینۆی مەخمەڵی ماسی دەفرۆشت، ئادەم مەرجان بللوری چرا. ئەوان لە سەریاس ئارامتر و نەناسراوتربوون، بەڵام لەئاشتکردنەوە و ڕێکخستنی نێو عەرەبانەکاندا لەسەریاس بەحیکمەتتر و هێورتر بوون. سەریاس هەندێجار لە ئاکاو لەسروشتی خۆی دەردەچوو، ئارەزوویەکی سەیری شەڕ و پەلاماردانی تیا دەجولا. ئەو بێئاگای خۆی لەزۆربەی شەڕەکاندا بەشداریدەکرد، یەکێک لە کوشندەترین جەنگەکان ئەو شەڕەبوو کەلەنێوان دۆشاوفرۆش و پاکەتفرۆشەکاندا ڕوویدا و گەیشتە بەکارهێنانی دەمانچە، کاتێک سیان لەپاکەتفرۆشەکان یەکێک لە نەیارەکانی خۆیان بەسێ گوللە

لەئاودەستی مزگەوتێکی ناو بازاڕدا کوشت. ئەو ئێوارەیە شەڕ لەنێوان هێزە جیاوازەکاندا لە کلکەی قەیسەرییەکانەوە تا لای نوقڵفرۆشەکانی بەرخەستەخانەکە بڵاوبووەوە، لەو شەڕە گەرمانەدا کە ئیدی کەس بیری لای هێوری وعەقڵ نەبوو، سەریاسی سوبحدەمیش بەتەرازوو، شیشی قەپان، گوریسی قولاپدار شەڕیدەکرد. هەموو جارێک کیلۆکانی دەگرت بەدەستییەوە و کوێرانە بەسەر سەری شەڕکەرەکاندا حەوایدەدا. ڕۆژێک لەو شەڕانەدا بەدەمی چەمچەیەکی گەچکاری شوختێکی قووڵیان کردە ڕوومەتی.

لەساتێکدا هێشتا شەڕ گەرم بوو ژینۆی مەخمەڵی سەریاسی لەسەر دوو بلۆک دانا، پەڕۆ لە دوای پەڕۆ دەیخستە سەر برینەکەی، ئا لەوکاتەدا خوشکە سپییەکان وەک نیشتنەوەی لەناکاوی دوو فریشتە، وەک نیشتنەوەی کوتوپڕی دوو پەری لەئاسمانەوە لەبەردەمیاندا دابەزین.

دەرکەوتنی شادەریای سپی و لاولاوی سپی بەجۆرێک سەیر و کتوپڕبوو، چیرۆکی بومەلەرزەکانی هێنایەوە یاد... وەک ئەوەی سەعاتێکی نهێنی لەناوەوە وەختی ئەو برینەیان پێبڵێت، هەردووکیان ڕاستەوخۆ بەچەند دەقیقەیەک دوای زامداربوونی گەیشتنە لای سەریاسی سوبحدەم. ژینۆی مەخمەلی پەیتاپەیتا دەرمانێکی سووری دەخستە سەر برینەکەی و دەیگووت «دوێنێ شەو ئەم برینەم لەخەومدا بینی، لەدەموچاوی تۆدا نەبوو، لەسەر دەستی ڕاستی خۆم بوو». سەریاسی سوبحدەم کە نەیدەتوانی پێبکەنێت دەیگووت «سەخیفرین برینی دونیایە، تا پیر دەبم شوێنەکەی بەدەموچاومەوە دەبێت، وەک نیشانەی ئەم ڕۆژە ناخۆشە... ئەم ڕۆژەی مەیمون گووی کرد بەدەموچاومدا».

ئەو ئێوارەیە کە شەڕ بازاڕی بەهەمووان چۆڵکرد، دیمەنێکی ترسناکی دوای خۆی جێهێشتبوو. شەقام و کوچەکان پڕبوون لەعەرەبانەی شکاو، لەسەبەتە و نایلۆن و سنوقی هەڵڕژاوی میوە، لەئارد و دۆشاوی تێکەڵاوبوو،

لەخوێنی پلیشانەوەی مریشک و کۆتر و مراوی، لە کەروێشکی بەرەڵای ناو سڵق و سپیناغی ڕۆکراو بۆ سەر شۆستەکان. لەهەندێ منداڵی گریاو لەپشت دەرابەکانەوە. بەڵام دەرکەوتنی خوشکە سپییەکان، دیمەنێکی دیکەی بەخشی بەو خەراباتە، وەک دوو پەریزادە بەسەر گۆڕەپانی جەنگێکدا بڕوانن، لەشوێنی خۆیانەوە سەیری ئەو کاولکارییەیان دەکرد. ئەو ئێوارەیە لەتاکسییەکدا سەریاسی سوبحەدەمیان برد بۆ بیمارستان، لەوێ کچە پزیشکێکی گەنج بەخۆی و چاویلکەیەکی ساف و بریقەدارەوە برینەکەی بۆ دوورییەوە. تا تەواوبوو بەکوردییەکی شکاو لێیدەپرسی «بۆ عەرەبانەکان واکردن... بۆ خەڵک فەقیڕ شەڕکردن... پێنج تەقەڵ جرح تۆ خیا×ـە کردومە... سێ حەفتە بەعد تۆ ×ـاغ سەلیم دەبێت». ئەو ئێوارەیە کە خوشکە سپییەکان لەگەڵ سەریاسدا هاتنەدەرێ، بۆ یەکەمجار، هەردووکیان دەستیان خستە ناو دەستی و پێیانگووت «ئێمە خوشکی تۆین... لەمڕۆوە تا هەتاهەتایە تۆ برای ئێمەیت، ئیتر خۆت ڕابهێنە... برا کە گیروگرفتی هەبوو دەچێت بۆ کوێ؟ دەچێت بۆلای خوشکەکانی. تۆش دەبێت بێیت بۆلای ئێمە...». پێشتر سەریاس خەوی بەڕۆژی ئاوەها سەیرەوە نەبینیبوو. ئەو بەهەتیوی تەواوەتی خۆی ڕاهاتبوو، دیارە سەریاسیش ڕۆژێک لەڕۆژان پرسیوێتی بۆ دایکم نییە، باوکم لە کوێیە، گەر خوشکم هەیە ناویان چییە، گەر برام هەیە بۆ نایانبینم؟ بەڵام نەگەیشتۆتە هیچ. ئەو دواجار دەکەوێت بەسەر تەلیسمێکدا کە بۆی چارەناکرێت، هەمان ئەو تەلیسمەی منیش کەوتمە ناوی و تا ئەمڕۆ بە تەواوەتی بۆم چارەناکرێت. یەکێ لەو مەرجانەی خوشکە سپییەکان بۆ سەریاسیان دانا، مەرجی خوشکایەتی بوو، ئەوان ئەو شەوە بەر لەوەی سەریاسی سوبحەدەم ببەنەوە بۆ ماڵێ پێیانگووت مەرجی ئەم هاوڕێیەتییەیان ئەوەیە کە لە سنووری هەتاهەتایی خۆیدا بمێنێتەوە، پێیانگووت ئەوان لەو کچانە نین سەرەتا بەکوڕان دەڵێن

ئێوە وەک برامان وان و لەناویشەوە، لەدڵ و لەئارەزووەکانیاندا خولیای تر پەروەردەدەکەن، پێیاندەڵێن ئێوە کاکمانن و شەویش لەناو جێگادا خەیاڵی ماچ و ڕامووسان و هەموو شتەکانی تر دەکەن. ئەوان دوو کەسن سوێند و مەرج مانایەکی لەلایەن هەیە، قسە شەرەفێکی هەیە لە سەروو هەر شەرەفێکی ترەوە، هەرگیزیش غەدر قبوڵناکەن. ئەو شەوە بەنجی برینەکە تەواو سەریاسی بەرنەدابوو، کە هەناسەشی دەدا بۆنی دەرمانەکانی بیمارستانی لێدەهات، سێبەری شەپەکانی ئێوارەش هێشتا لەچاویدا دەهاتن و دەچوون. لەکوچەیەکی تۆزاوی باشووری شار، دوو مانگ دوای مردنی محەمەدی دڵشوشە، سەریاسی سوبحەم کە دڵنیام هەمیشە ویستوویێتی خێزانێکی هەبێت، بەماندوویێتی ڕۆژێکی پڕ لەجەنگ و جەفەنگەوە، بە خوشکەکان دەڵێت « لەسەریاسی سوبحەم مەترسن، ژیانم بەشی ئەوە ناکات کەس زویربکەم». ئەو شەوە کە یەکەم شەوی سەریاسی سوبحەمە لەگەڵ خوشکەکاندا، تا شەو درەنگ خوشکە سپییەکان گۆرانی بۆدەڵێن، لەبەرچاویدا قژیاندەکەنەوە و دەیبەستن، زووزوو ئاوی بۆدەهێنن، دەستدەخەنە سەرناوچاوانی، کاتی حەبەکانی بیردەخەنەوە، گۆرەوییەکانی بۆدەشۆن، سەریاس بەدونیای ئەو کچانە سەرسامە. ئەو هەمیشە وا خەیاڵی کردبوو کە دونیای ناسکی کچان خۆشترین ژیانی ناو ژیانەکانە.

ڕێکەوتنێک بوو لەسەر داد و دادپەروەری دروستبوبوو، دوو خوشکی تەنیا کوڕێکیان دەکردە برا کە کەسی نییە. ئەو شەوە درەنگ وەخت شادەریای سپی و لاولاو نهێنی گەورەی ژیانیان بەسەریاس گووت، ئەوان تا هەتا هەتایە شووناکەن، قژیان نابڕن، بێیەکتر گۆرانی ناڵێن، لەسپیش بەولاوە ڕەنگی تر ناپۆشن. هەر ئەو شەوە هەر سێکیان پەیمانێکی تریان نوسی و بەخوێنی خۆیان مۆریانکرد، پەیمانی ئەوەی سەریاس بۆ هەتاهەتایە برای ئەوانە و جگە لەو هیچ کەسێکی دی تا مردن

نابێتە برایان. ئەو پەیمانە ناسکەی کە شادەریای سپی بەختی خۆی نوسیویەتی و سێ پەنجەی قشتیلە و چکۆلانە لە خوارەوەڕا مۆریانکردوە، ئێستاکێش لەژێر هەمان هەناردایە، تا هەتا هەتایە لەویاشدا دەمێنێتەوە.

کاتێک لاولاوی سپی پێیگووت با بڕۆین و ئەو پەیمانە بخەینە ژێر دار هەنارەکەوە، سەریاس کەمێک سەرسام تەماشای هەردووکیانی کرد. پێشتر لەشەوێکی دیکەدا پەیمانێکی دیکەی لەژێر هەنارێکی دیکەدا شاردبووەوە، هەنارێک لەو سەری دونیا... هەنارێک بێئەندازە لەو هەنارە دەچوو کە لەو حەوشەیەدا ڕووابوو، ئەمەدرەختی ئاوێنەیی هەمان ئەو هەنارەبوو، کەساڵانێک لەوەوبەر بەربەیانێکی سپی ئەو ناوی نابوو «دواهەمین هەناری دونیا». نا هێشتا کاتی ئەوە نەهاتووە باسی ئەو پەیمانەی ترتان بۆبکەم، بەڵام دەتوانم سەرسامی منداڵێکتان بۆ بگێڕمەوە کە بەر لەو شەوە پەیمانێکی تری بەخوێنی خۆی مۆرکردبوو. سەریاس نەیدەزانی چۆن سەیری دووبارەبوونەوەی ئەو ڕێکەوتە سەیرانەبکات. بۆ دەبێت ژیانی ئەو بە هاوڕێکانییەوە بە پەیمانێکی نهێنی ببەسترێتەوە؟ بۆ دەبێت دوو خوشک بناسێت ئەوانیش بەعەهدێکی خوێنینی دڵ پێکەوە بەستراون؟ بۆ دەبێت لەم شەوە تاریکەدا بێتەدەرێ و پەیمانێکی دی ببەستێت، کە تا هەتاهەتایە ئەو بە دوو کچەوە دەبەستێت کە هێشتا نایانناسێت؟ بۆ لەو جەنگەڵە ترسناکەی دونیادا مرۆڤ پێویستی بەم سوێندە قووڵ و تاریکانە هەیە؟ دەڵێم قووڵ، چونکە جۆرە پەیمانێکە خاوەنەکانی لێیدەرناچن، تاریک چونکە هەمیشە شتگەلێک لەو پەیمانانەدا هەیە بەنادیاری دەمێننەوە، شتگەلێک پەیوەندی بەدۆخە زۆر نهێنییەکانی مرۆڤەوە هەیە. ئەو شەوە سەریاسی سوبحدەم هیچی دەربارەی پەیمانی یەکەمی خۆی نەدرکاند، بەڵام تێگەیشت مرۆڤ بۆ ئەوەی بڕوا بەبرای مرۆڤی بکات، پێویستی بەکۆمەڵێک عەهد و پەیمانی نوسراو هەیە. کە ئێستا لەو شەوە دەڕوانم پێموایە جۆرە هەرایەکی

فەلسەفی لە پەیوەندی ئەو سێ منداڵەدا هەبووە، ئەو شەوە تا درەنگ بیریان لەو ڕەفتارە سەیر و خۆڕسکەی خۆیان کردەوە « بۆ دەبێت مرۆڤ خۆی بە پەیمانێکەوە ببەستێتەوە؟». ئێستا دروست نازانم لەو شەوەدا چییان باسکردووە، بەڵام دەزانم ئەوان لەڕۆژگاری درۆکاندا دەژیان، ڕۆژگارێک کەس لەسوێندی ئەوی تر دڵنیانەبوو، دواتر خوشکە سپییەکان بەمنیان گووت ئەوان دژ بەپەشیمانی و لاوازییەک لە کاراکتەری خۆیاندا کاریاندەکرد، بەڵام پێموایە ئەو پەشیمانی و لاوازییە بەشێک بوو لەکاراکتەری هەموو ئەو سەردەمە، مرۆڤ دەبوایە برای مرۆڤی بگرێت و بەشتێک ببەستێتەوە، خۆی بگرێت و بەشتێک ڕکێفیبکات. ئەو شەوە کە خوشکەسپییەکان و سەریاس ئەو پەیمانەیان خستە قوتوییەکەوە و ناشتیان، لەناوەوەی خۆیاندا هێزێکی نادیاریان دەستەمۆدەکرد، ئەگەری خیانەتێکیان لەخۆیاندا دەخنکاند.

کە سەریاس بۆ بەیانی چاویکردەوە، بووبووە خاوەنی شوختی چەمچەیەکی گەچکاری و دوو خوشکی سپی سپی.

کە گەڕایەوە بۆ بازاڕ ژینۆی مەخمەڵی و ئادەم مەرجان چاوەڕوانی چیرۆکی تریان دەکرد، خۆتان فەنتازیای هەرزەکاری شازدە و هەڤدەساڵ دەناسن، ئەوەی هەمیشەخەون دەبینن دوو ئافرەت بیانفڕێنێت و شەوێک تا بەیانی بیانگەوزێنێت و هەموو یارییە خەیاڵییەکانی ناو سەری خۆیان لەگەڵدا بکات، چ پیاوێک هەیە خەوی بەوەوە نەبینیبێت شەوێک ژنێک بیبات و تیا بپارێتەوە لەگەڵیدا بخەوێت. هەردوو ئەو دوو گەنجە شەرمن و خۆشڕوو و بەحەیایە کە لە دونیای عەرەبانەکاندا ڕاڵقبووبوون خاڵی نەبوون لەو خەیاڵە سەیرانە، هەردووکیان پێیان وابوو دوو فریشتەی سپی هاتوون و سەریاسیان فڕاندوە و تا بەیانی شەمزانویانە. بەڵام ئەوە یەکەمین جار بوو سەریاس بەوجۆرە بیر لەشەرەف بکاتەوە، ئەو ڕۆژە کێردی ماسی چاکردنەکەی ژینۆی مەخمەڵی هەڵگرت و بەهەموو پولەکە

و لینجاو و زوخاوی سەریەوە بەرامبەر لووتی دوو هاوڕێکەی ڕایگرت و گووتی «ئەوەی بەیەک حەرف قسە بە لاولاو و شادەریا بڵێت دەیکوژم، ئەوە دواهەمین سەعاتی ژیانی دەبێت، یەعنی وەکو سەگ دایدەپاچم... ئەوان خوشکی منن».

تا ئێوارەی مردنی کەس باوەڕی بەخوشکایەتی سەریاس و کیژەسپییەکان نەکرد، بەڵام لەهەمان ئەو ساتەدا کە سەریاس لەسەر ڕانی ژینۆ خوێنی دەهێنایەوە، کاتێک سەدان عەرەبانچی هاوڕێ و دۆست لەسەرسەری دەگریان، گووتی «بمبەن بۆ ماڵی خوشکەکانم... بمبەن بۆ لای خوشکە سپییەکانم، دەمەوێت لەوێ بمرم...». تەنیا لەو دەقیقەیەدا هاوڕێکانی باوەڕیان بەوەهێنا کە چ پەیمانێکی پاک و شەریفانە لەنێوان ئەو و خوشکە سپییەکاندا هەیە.

بەر لەوەی ئەمشەو ماڵاوایتان لێبکەم و بخەوم، حەزدەکەم سەرەتایەکتان دەربارەی ئەو شتانە پێبڵێم کە دواتر شوێنێکی گرنگیان لەم چیرۆکەدا هەیە. شتێک نابێت لەیادیبکەن. لەو ماوەیەدا لاولاوی سپی و شادەریا هەموو هەفتەیەک دەچوون بۆ سەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە و لەوێ گۆرانیان دەگووت. هەر لەهەمانکاتیشدا سلێمانی مەزن ئەو پیاوەشاخاوییە ڕەشن و غەمگینە کە مووەڕەشەکانی لەتیسکی ژاکاوی ئاژەڵێکی نەخۆش دەچوون، هەفتانە بە ماندوێتییەکی زۆرەوە دەهات بۆ سەر گۆڕی کوڕەکەی. ئێوارەیەک سلێمانی مەزن هەردوو خوشکە سپییەکە و دایکیانی لەماڵی خۆیدا داوەتی خواردنێکی ئێوارەکرد. ماڵی بەرپرسێکی گەورەی دوای ڕاپەڕین، بەڵام بەڕۆحێکی غەمگین و ناڕازییەوە.

کەمبوون ئەو بەرپرسانەی دوای ڕاپەڕین ڕۆحێکی غەمگینیان هەبوو، سلێمانیش یەکێک بو لەو ڕۆحەدەگمەن و غەمگینانە. لەگەڵ ئەوەشدا ژیانی وەک ژیانی هەموو سیاسییەکانی دوای شۆڕش، ڕەنگ و بۆیەکی پاشایانەی پێوەبوو، شەوان مەجلیسی پڕبوو لەو پیاوانەی دونیایان

بەڕێوەدەبرد، بەڵام هەستیدەکرد ڕۆژ دوای ڕۆژ ئارەزووی بۆ تەنیایی گەورەتر دەبێت. لەدوای مردنی دایکی محەمەدی دڵشوشە بیری لەژنهێنان نەکردبووەوە، ئەو یەکێک بوو لەوانەی بەبێ ژنی خۆی ڕاهاتبوو. ئەو ئێوارەیە کە ئەو دوو کچە نەشمیلەیەی لەسەر مێزی نانخواردنەکەی خۆی بینی، کە قژیان لەپشتی کورسییەکانەوە وەک دوو فەرشی ڕەش بەسەر هۆرتە فارسییەکاندا بڵاوبووبووەوە، هەستی بەزوڵمێکی گەورەی ژیان کرد، ئەو هەموو تەمەنی لەنێوان پاسەوانەکانی خۆی و بۆنی هەناسە و عارەقی سیاسییەکان و جانتای نهێنی و پلانەکانی کوشتن و نامەنوسیندا بۆ حیزب بردبووە سەر.

ئەو وەک هاوڕێکانی نەبوو، ڕیزێک مەعشوقەی هەبێت، هەر وەک جارانی خۆی بوو، پیاوێکی کێوی، بەڵام لەناو دیکۆرێکی تازەدا.

خوشکە سپییەکان کاتێک داوەتی سلێمانی گەورەیان قبووڵکرد، حەزیاندەکرد شتی زیاتر دەربارەی محەمەدی دڵشوشە بزانن، بەڵام ئەو ڕۆژە بەهەنارێکی شوشەوە گەڕانەوە، هەنارێک دوای مردنی محەمەدی دڵشوشە نەناسێک دابوویە دەست سلێمانی باوکی. هەنارێک تاقە شتێک بوو لە دونیا شوشەییەکەی محەمەدا نەشکابوو، لەبەر ئەوەی لەقووڵایی ئەو هەنارەدا نهێنییەک خەوتبوو محەمەدی دڵشوشە بۆی نەکرابووەوە، ئەو هەنارە نەبووبوو بە بەشێک لەدونیا شوشەییەکەی ئەو، لەبەرئەوە لەدەرەوەی یاساکانی ژیانی ئەودا، لە دەرەوەی هەرەسی دونیای ئەودا تاکە شتێکی ساغ بوو لەشوێنی خۆی مابێتەوە. کە خوشکە سپییەکان ئەو هەنارەیان هێنایەوە بۆ ماڵێ، تەواو ئەو قسەیەی محەمەدی دڵشوشەیان لەیادکردبوو کە لە ئێوارەی تۆفانەکەدا هات و گووتی «ئەوە هەناری من نییە، بەڵکو هەناری نهێنییەکانە». تا ئەو ڕۆژەی سەریاسی سوبحدەم هات و ئەو هەنارە شوشەیەی لەناو دۆڵابی کتێبەکانی لاولاودا

بینی و هاواریکرد «خوای عەرزو عاسمان چی دەبینم، ئەوە هەنارە شوشەکەی منە». تەنیا لەو ساتەدا ئەو دوو خوشکە ئەو پستە کورت و سەیر و ئاڵۆزەی محەمەدی دڵشوشەیان هاتەوەیاد. ئەوەئەو ساتەبوو کە بۆ یەکەمجار لەسەریاسی سوبحەمیان پرسی"تۆ محەمەدی دڵشوشە چۆن دەناسیت؟ نهێنی پەیوەندی تۆ و ئەو چییە؟... گەر ئەمە هەناری تۆیە بۆ بە تۆ نییە؟ گەر ئەمە هەناری ئەو نەبوو چیدەکرد لای ئەو؟».

ئاوەها خوشکە سپییەکان هاتنە ناو چیرۆکە قووڵ و ئاڵۆزەکانی سەریاسی سوبحەمەوە. بێئەوەی بزانن کە سەریاسێک و سەریاسێک و سەریاسێکی دیش لەدونیادا هەیە.

١١

ئەمشەو کاتی ئەوەهاتووە پێتانبڵێم سەریاسی سوبحەدەم و محەمەدی دڵشوشە چۆن یەکتریان ناسی.

لەو شەوەدا کە هەموو شار و گوندێکی باکوری بیابان، هاتنە دەرەوە و بەرەو چیاکان هەڵهاتن و لەسەر سنووری وڵاتەکانی دی کۆبوونەوە، سەریاسی سوبحەدەم تەمەنی پانزەساڵ بوو. ئەو شەوە سەریاس لەهەر کەسێکی دیکەی دونیا خەیاڵی ڕاحەتتربوو، لەدوای ڕاپەڕین و بەر لە شکستی گەورەی هێزەکانی خەڵک و گەڕانەوەی تانک و زرێپۆشەکانی گاردی کۆماری، سەریاس ماوەیەکی سەیر ژیابوو، ئەو ماوەیەک بوو لەهەتیوخانەیەک دەژیا کە دەوڵەت پارەی بۆ سەرفدەکرد. ئەو چەند هەفتەیەی دەوڵەت نەما، خەزنەکان فەرهوودکران، قاسەکان شکێنران، خۆی و هاوڕێ هەتیوەکانی لە کوچە و کۆڵانەکانی شاردا، لەبەردەرکی شوراکان، لەبەر مزگەوتەکاندا سواڵی نانیان دەکرد. ئەو شەوەش کە ڕاپەڕین شکستیهێنا، سەریاس غەمی هیچ کەسێکی نەبوو، ئەو بێکەسترین کەسی دونیابوو، هەتا هاوڕێکانیشی ئەوانەی لە مەیتەم ناسیبوونی لەو سێ هەفتەیەدا بەجۆرێک پەرشوبڵاوبووبوونەوە هەواڵی کەسیانی نەدەزانی، ڕەنگە ئەو شەوە تاکە مرۆڤێک بووبێت کەسێکی خۆی وننەکردبێت، خەیاڵی لای ئادەمییەک نەبووبێت، هەروەها بەپێچەوانەشەوە کەسێک نەبووبێت بیر لەسەریاس بکاتەوە. لەو شەوە ترسناکانەدا کە ئینسان

هەموو دڵی دەبێتە پەرۆشی بۆ هاوڕێ و دۆست و کەسەکانی، لەناو سەدان هەزار ڕۆحلەبەردا کە بەچیاو هەردو نشێواندا دەڕۆیشتن و باران لێیدەدان هیچ کەسێک نەبوو بیر لەسەرپاسی سوبحدەم بکاتەوە. من ئێستا ئەو منداڵە چکۆلە ڕەشتاڵە نەناسراوە دەهێنمە پێشچاوی خۆم، بەخۆی و هەنارێکی شوشەو توێشوویەک نان و زەرفێک خورماوە، بەژێر باراندا دەڕوات و بۆ یەکەمجار هەست بەگەورەیی بێکەسییەکانی خۆی دەکات. بەڵام شادیشە بەوەی ئەوشەو وەک منداڵانی تر دایکێکی نییە ونیبکات، باوکێکی نییە بەدوایدا وێڵبێت، دەتوانێت بەخەیاڵێکی ئاسوودە تا ئەو سەری گەردون بڕوات و بگەڕێتەوە.

بەدرێژایی شەو باراندەبارێت، ئەو لە سەرەتای هەموو ڕێگایەکی تازەدا دەوەستێت، لەمەقسەد و ئاڕاستەی ڕێگاکان دەپرسێت، شتێک لە دونیای ئەو گوندە خاپوورانەی تیایاندا گەورەبووە هێشتا لەخەیاڵیایەتی. دەڕوات و تەماشای ئەو هەزاران خێزانە دەکات کە لەلۆری و پیکاب و ماشێنی بچوکدا تەلفزیۆن و یەخچاڵ و ئازوقە و قاپ و قاچاغەکانیان هێناوە، سەیری ئەو منداڵە پێخاوسانە دەکات کە بەقەراغ ڕێگاکاندا دەڕۆن و هەندێجار مینیان پیادەتەقێتەوە، سەیری ئەو ژنە پیرانە دەکات بە سەری ڕووت لە ژێرباراندا دەگرین و لەخودا توڕەدەبن. ئەو دایک و کچانە دەبینێت کە یەکدی وندەکەن و یەکدی دەدۆزنەوە، ئەو پیرەمێردانەی لەسەر بەردەکان دادەنیشن و دەمرن.

لەو شەوەدا مێردمنداڵێکی دیکەش کە هەر لەتەمەنی سەرپاسدایە لەشەقامێکی دیکەوە دێت، لەدایک و باوکی وندەبێت، کۆمەڵێک کلیل ومەدالیای بەدەستەوەیە، بەژێر باراندا دەڕوات و یاری بەمەدالیاکانی دەکات، کلیلەکانی هەڵدەدا و دەیانگرێتەوە و گۆرانی دەڵێت. بێباکە لەوەی دایک و باوکی ونکردووە، خۆشحاڵە لەوەی بەتەنیایە، نە نانی پێیە و نە پارە، بەڵام دڵێکی شادو ساف و شوشەیی پێیە، ئەو منداڵە

کەس نییە جگە لە دۆستی دێرین و قارەمانی یەکەمی چیرۆکەکەمان «محەمەدی دڵشوشە». محەمەدی دڵشوشە تاکە منداڵێکە لەو تەمەنەدا دەڕوات و گۆرانی دەڵێت و بەدەوری خۆیدا دەسوڕێتەوە. ئەو شەوە شەوی بەختیارییەکانی محەمەدی دڵشوشەیە، کە خەڵکی لەدەرەوەی ماڵ و لەدەرەوەی نیشتەجێ نهێنییەکانی خۆیاندا تەماشادەکات و خۆشحاڵە بەوەی «قوونی دونیا» دەبینێت.

وارێدەکەوێت مێردمنداڵێکی کوێریش کە بەتەمەن وەک سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشەوایە، لەو تاریکیی و بارانەدا بوەستێت. کوێرێک کەس نازانێت لەکوێوە هاتووە، چۆن گەیشتۆتە ئەو ناوەڕاستی ڕێگایە، چی لەویادا ڕایگرتووە؟ کوێرێک لەژێر باراندا وەستاوە و هاواردەکات و دەڵێت «کێ کۆمەکمدەکات، کێ دەستم دەگرێت و لەگەڵمدا دێت... کێ دوای من دەکەوێت... کێ دەیەوێت ڕزگارمبکات و ڕزگاریبکەم... کێ دەیەوێت چاوم بداتێ و چاوی بدەمێ... کێ ڕۆشناییم دەداتێ تا ڕۆشنایی بدەمێ...». ئەو کوێرە«نەدیمی شازادە»یە کە بە پێچەوانەی ناوەکەیەوە هەژارترین کوێری دونیایە. هەزاران کەس بەتەکیدا تێدەپەڕن و کەسێک ناوەستێت گوێی لێبگرێت و یارمەتیبدات. ئەو لەو قەراغ ڕێگایەدا دەگری و توڕەدەبێت، بەخەڵک دەڵێت «ئێوە میللەتێکن لە سەگ... ئێوە گووی سەر ئەم ئەرزەن... ئێوە تایەفەیەکن لە خەڵکی هیز و ترسنۆک». نەدیمی شازادە کە لە ناو گەداو سواڵکەرەکاندا گەورەبووبوو، هەموو جنێوە پیسەکانی دونیای دەزانی... ئەو شەوە تۆزێک دەپاڕایەوە و تۆزێک جنێویدەدا. جگە لە شەڕواڵێک هیچی دیکەی لەبەردا نەبوو، بەتانییەکی تەڕی دابوو بەسەر سەریداو هاواریدەکرد «ئەوەی یارمەتیمبدات، دەرگای ڕووناکی لێدەکرێتەوە... ئەوەی دەرگای ڕووناکی لێکرایەوە چارەنوسی خۆی دەبینێت... ئەوەی چارەنوسی خۆی ببینێت دەتوانێت خۆی لەبەڵا و موسیبەت لابدات » ئەو قسانە کە لەگەڵ

ڕوخسار و دەنگی منداڵانەی ئەودا نەدەگونجا، ڕستەگەلێک بوون لەزاری هاوڕێ سواڵکەرەکانییەوە فێریبوبوو. لەناو هەموو ئەو هەزاران کەسەدا دوو کەسی تەنیا، دوو کەس کە ئەوانیش نەیاندەزانی لە چ ڕێگایەکەوە هاتوون و بۆ کوێ دەچن دەوەستن و گوێ لەهاوارەکانی ئەو مێردمنداڵە کوێر و لاوازە دەگرن کە لەژێر لێزمەی بارانەکاندا، بێئەوەی گوێبداتە هیچ بەردەوام دەڵێت «یارمەتی کوێرێک بدەن بگاتە جێی مەقسەد، یەکێکتان ڕێگای خۆی بگۆڕێت و دەستمبگرێت، خودا تا هەتاهەتایە ئەجری ئەو چاکەیەی دەزانێت، ئەوەی ببێت بەدەلیلی داماوان، خودا لەڕۆژی قیامەتدا دەبێت بەدەلیلی...». ئەو دوو کەسەی دی ئەو دوو قەلەندەرە چکۆلانەیە سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشەبوون کە وەک ئەوەی سەعاتێکی میقاتکراو لەسەر نائومێدی کۆیانبکاتەوە، لەیەککاتدا دەگەنە بەردەم نەدیمی شازادە.

ئاوەها سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە لە شەوێکی باراندا، لە ژێر لێزمەیەکی بەخوڕدا لە نابەینی سەدان لۆری و ماشێنی پەککەوتودا، لە هاوارهاواری هەزاران ژن و کچدا، لە قیڕەقیڕی ئەو پیاوانەدا کە دەترسان ڕۆژیان لێببێتەوە و سوپا بگاتە سەریان، لەبەردەم کوێرێکدا یەکتریان ناسی.

ئەو شەوە نەدیمی شازادەش بەخۆی و هاوارەکانییەوە، لە شەوێکدا هەقیقەت تا دوا ئەندازە خەیاڵی کوشتووە، تکایان لێدەکات یارمەتیبدەن تا بگاتە ژێر درەختێکی هەنار لەسەر ترۆپکی چیایەکی نزیک، هەنارێک دەبێت لەژێریدا بخەوێت و چاوانی چاکببێتەوە.

ئەگەر ئەو دوو کوڕە ڕۆحیان پڕنەبایە لە فەنتازیا، دوو منداڵ نەبوونایە حەزیان بۆ نهێنی و سەرکێشی لە هەر شتێکی دی گەورەتربێت، لە شەوێکی وادا کە ڕاستی ناشیرینترین ددانی خۆی لە جەستەی مرۆڤ گیردەکرد، نەدەکەوتنە گەڕان بەدوای درەختێکی ئەفسانەییدا، درەختێک

سەریاسی سوبحدەم دواتر ناوی دەنێت «دواهەمین هەناری دونیا».

لەو شەوەدا کە هەموو خەڵک سەرقاڵی ڕزگارکردنی شتەبچوکەکانی خۆیانن، سێ مێردمنداڵ لە ژێر باراندا دەستدەکەن بەگەڕان لە دوای درەختێکی ئەفسانەیی. ئەو منداڵە کوێرە خۆی نەخشەیەکی دێرین و ڕوونی لە سەردایە، بەڵام بەبێ کۆمەکی چاوساغێک ناگاتە ژێر ئەو درەختە. ئەو شەوە بە سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە دەڵێت «لەم جێگایەوە کە ئێمە تیا وەستاوین، هەزار هەنگاوی دیکە دەڕۆین، لەویادا دووڕیانێک هەیە، یەکێکیان شەقامێکی قیرتاوە و ئەوی تریان ڕێگایەکی قوڕ و لیتەیە، خەڵکی هەموو بەسەر شەقامە قیرتاوەکەدا دەڕۆن، ئێمە لاڕێکاکە دەگرین، دوای چوارسەد هەنگاو ڕێکاکە لێژدەبێتەوە بۆ ناو چەمێک، لەوێوە دەپەڕینەوە، ئەو چەمە بەزستانانیش ئارامە و هەڵناسێت، لەوێوە دەکەوینەوە ڕێگا و دوای بیست دەقیقە ڕۆیشتن دەگەینە ناو خەراباتی گوندێک کە تەنیا دار و پەردووەکانی ماون، لەوێوە بەناو گۆڕستانێکی بچوکدا تێدەپەڕین کە باوکم غەریقی ڕەحمەت بێت لەوێ نێژراوە، لەویادا فاتیحایەک ڕەوانەدەکەین و دەستدەکەینەوە بەڕۆیشتن، لەپشتی گۆڕستانەکەوە چیایەک دەستپێدەکات کە دەبێت بەسەریدا سەرکەوین، واتە تا دەگەینە دوا لووتکەی، لەوێکانە درەختێک هەیە، درەختێک دەبێت ئێستا گەورەبووبێت، گەر درەختەکە لەوێ بێت و گەورەبووبێت من لەژێریدا دەخەوم و کە هەستام چاوم چاکدەبێتەوە...».

بەوجۆرەسەریاسی سوبحدەم و هاوڕێکانی لەو شەوی ترس و بارانەدا بەرەو دۆزینەوەی دواهەمین هەناری دونیا کەوتنەڕێ.

دواهەمین هەناری دونیا، هەنارێکی چکۆلانەیە لە کۆتایی لووتکەیەکدا کە بە پێچەوانەی ترۆپکی هەر چیایەکی تر، لەسەرەوەڕا وەک مەیدانێکی گەورەی جریتبازی تەختبۆتەوە، لەو تەختاییەدا یەک درەختی چکۆلانە

نێژراوە، لەبن ئەو درەختەوە چ شتێک نابینیت ئەستێرەنەبێت. نەسیمی شازادە«باوکی نەدیمی شازادە». چوار ساڵ بەر لەو شەوە، لەنیوەڕۆی فێنکی هاوینێکی کوێستاندا، بۆ نەدیمی دەڕوێنێت. دوای چاندنی ئەو نەمامە«کە نەسیم دەڵێت لە باغێکی سیحرییەوە هێناویەتی». ڕۆژێک لە کاتی گەڕانیدا بەدوای گژوگیای پزیشکییدا بۆ منداڵە کوێرەکەی، دوو پیاوی دەوڵەت لە ڕاوکەرانی مرۆڤ، لەوانەی بەئەندازەی ئەو سەرانەی دەیانهێنایەوە پارەیان وەردەگرت، نەسیم دەگرن و دەیکوژن، سەری لێدەکەنەوە، سمێڵی بۆ هەڵدەپاچن و لەتورەکەیەکی دەنێن و سەری بەنرخی سەری پاسدارێک دەفرۆشن. دواتر براکانی سەری نەسیمی شازادە بێگوێ بەڵام بەساغی بێئەوەی هیچی لێهاتبێت، لەحەوشی پشتەوەی دائیرەیەکی بچوک و سووتاوی ئاسایشدا لەناو سەدەها سەری دیکەدا دەدۆزنەوە. سەرێک دوای ڕاپەڕین، دوای ماوەیەکی درێژ لەو شەوەی نەدیمی شازادە و منداڵەکانی دی، بۆ دواهەمین هەناری دونیا دەگەڕان لەگەڵ لاشەکەدا یەکدەگرێتەوە و پێکەوە بە ئاسوودەیی دەچنە گۆڕێکی تازەوە.

ئەو شەوە نەدیمی شازادە، کە دەچێتە سەر گۆڕەکەی باوکی گەرچی دەزانێت ئەو لاشەیەی لەویادا خەوتووە جەستەیەکە بێسەر، لەگەڵ ئەوەشدا دوای خوێندنی فاتیحایەک بەباوکی دەڵێت «نەسیم، ئەگەرچی دەزانم تۆ سەرت نییە، بەڵام دەزانم تۆ گوێت لێمە، چونکە دەزانم ئینسان هەندێجار بەبێ گوێش دەتوانێت ببیستێت، وەک چۆن من زۆرجار بەبێ چاو دەتوانم ببینم... من ئێستا دێمەوە و دەچمەوە ژێر هەمان ئەو نەمامەی تۆ چەند ساڵ لەمەوبەر چاندت و گوتت کە گەورەبوویت وەرە ژێری و کەمێک بخەوە و چاوەکانت بکەرەوە دواتر دەتوانیت ببینیت... نەسیم ئەگەر درۆم لەگەڵدا بکەیت، ئیتر بڕوام پێتنامێنێ... نابێت درۆم لەگەڵدا بکەیت، ئەو هەنارە ئێستا گەورەبووە، من دوو ساڵە دەمەوێت بێم و ناتوانم، چونکە تۆ ئەو نەمامەت لەشوێنە حەرامەکاندا ڕواندووە،

ئاخر نەدەکرا لەجێگایەکدا بیڕوێنیت بکەوێتە ناو کێڵگەو ئاوێکی ئاساییەوە؟ نەدەبوایە حیسابی ئەوەبکەیت من کوێرم و ئاسان ناگەمە بن ئەو هەنارە...». سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە ئەو شەوە گوێیان لەقسەکانی نەدیمی شازادە دەگرت و قاقا پێدەکەنین، نەدیم بێئەوەی گوێبداتە پێکەنینەکەیان دەیگووت «من بەکوێری لەدایکبووم، خاڵ و مامەکانم و سواڵکەرەکان دەڵێن ئەوەی بەکوێری لەدایکبێت هیچ دەربارەی بینین نازانێت، بەڵام من دەزانم وا نییە، من هەموو شتێک دەربارەی بینین دەزانم، لەبەرئەوەی کوێرەکانیش خەو دەبینن، لەخەودا ئینسان بەبێ چاو شت دەبینیت، بەچاوێکی تر کە لەژووری ژوورەوەیە، واتە لەشوێنێکی تردایە لەناو سەری ئینساندا کە جگە لە خۆی کەسی تر نایبینێت». ئەو شەوە نەدیم بەڕێگاوە هەموو چیرۆکی خۆی گێڕایەوە، بەسەرهاتی منداڵێک بەکوێری لەدایک بووە و بەردەوام بۆ ڕووناکی دەگری... منداڵێک لە منداڵیدا هێندە گریاوە باوکی ناچارکردووە دونیا بۆ دەرمانێکی سیحری تەیبکات و پشوو لەخۆی ببڕێت و شار بە شار و گوند بە گوند لەکۆڵیبکات و بچێتە سەر پزیشک و داڕوساز و سیحرباز و مەرقەدەکانی دونیا. نەدیم دەیگووت «هەموو دەرمانەکانی دونیام تاقیکردەوە، هەموو ئەو مەرهەمانەی ئینسان دروستیاندەکات ناومنەتە سەر دیدەم، چی پول و پارەیەکم لە سواڵ پەیدادەکرد دەمدا بەدەرمان... لێتانناشارمەوە حەسوودی بەهەرکەس دەبەم چاوی هەبێت». نەدیم بەتانییەکەی دەدا بەسەرسەریدا و دەیگووت «ئێمەی کوێر پێستمان زیاتر هەست بەباران و سەرمادەکات، کە گووتیان دەبابەکان لەقەراغ شارن، کاتم نەبوو بگەڕێمەوە و جلێکی ئەستوورتر لەبەربکەم... بیستوومە دەڵێن سوپا لەگوندەکانی سەر ڕێگا، چاوی ساغەکانیان دەرهێناوە و کوێرەکانیان کوشتووە... ئێوارە لەناو کوێرەکاندا خەبەر وا بڵاوبوو کە کوێرەکان دەکوژن... لەبەرئەوە کاتم نەبوو بگەڕێمەوە

و شتێکی گەرم لەبەرکەم، یەک چۆغەم لەبەردابوو، هێندە تەڕبووبوو لەنیوەی ڕێگا فڕێمدا، لەڕێگا کوڕێک ئەو بەتانییەی هەڵدایە سەرسەرم و گووتی «کوێرەی حیز، ئەمشەو لەسەرما وەک سەگ دەتۆپیت، بیگرە، من تاقەتی هەڵگرتنی ئەو هەموو بەتانییەم نییە، کە لە ئێران منت بینی بمدەرەوە»". سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە پێشتر کەسێکیان نەبینی بوو هێندە قسەبکات، ئەو بێوچان لەچیرۆکێکەوە دەچوو بۆ چیرۆکێکی تر. زوو زوو دەوەستا و کۆچانەکەی دەدا بەبەردێکدا و بنەکەی لە قوڕی ڕێگا پاکدەکردەوە. هێند قسەیدەکرد ئاگایان لەڕێگا نەبوو، هەر چەند هەنگاوێک و نەدیم شتێکی نوێی دەگووت شارەزایی و دەستبالایی خۆی لە ڕێناسیدا بەیاندەکرد، جارێک دەیگووت «گەر ئێستا تاریکی و باران بهێڵێت ببینن دەبێت لەنزیک مازووە مۆرەوە بین، مازوویەکی عەجیبە دەڵێن کاتی خۆی دەرمانێکیان لێدروستکردووە، مایەسیری شاهەنشا و شابانووی پەڕاندوە» یان دەیگووت «لێرە بەدواوە ملەی هەوران دەستپێدەکات، هەر ساڵ سێ جار هەور دێتەخوارێ و وەک پشتێن لەشاخ دەئاڵێت... وادەڵێن، من دروست نازانم هەور چۆنە و چۆن لەشاخ دەئاڵێت... دەبێت ئێستا لەئاست ئەو پشتێنەیەدا بین».

منداڵێک بوو هەموو حکایەتی ڕێگاکانی لەبەربوو. بەقسەکردن ئەو بۆشاییەی پڕ دەکردەوە کە لە بینینیدا دروستبووبوو.

ئەوشەوە محەمەدی دڵشوشە و سەریاسی سوبحدەم هێندەی قسەیان لەگەڵ نەدیمی شازادەدا کرد لە نێوان خۆیاندا شتێکی ئەوتۆیان نەگووت. دەمەوبەیان گەیشتنە سەر لووتکەیەکی ئێجگار بەرز، لووتکەیەک لە سەروو هەورەوە، وەک دوورگەیەک لەناو دەریایەکدا هەرچوار دەوریان شەپۆلانێکی زیوین بوو لەهەور، یەکەمین تیشکی هەتاو لەسەرەوەڕا دەیدا لەوان و لەو بەحرە بێمەوداو سپییە کە جوانترین شتێک بوو تا ئەوکات

چاوی ئەو دوو منداڵە ببینێت. دونیا هێندە ساف و سپی و فێنک بوو، خۆر هێندەگەرم و دڵنەواز و خوێنبزوێن بوو، وەک ئەوەبوو منداڵان لە ئەستێرەیەکەوە فڕیبن بۆ سەر ئەستێرەیەکی تر. دونیای غەمگینی ژێر هەور چی لەو دونیا سەیر و بەرین و زیوینەی سەر ئەو لووتکەیە نەدەچوو، کە گۆڕەپانێکی گەورەی ڕووناکی بوو. شوێنێک بوو پێدەچوو بەردەکانی بەحوکمی هاوسێیەتییەکی ئەزەلی لەگەڵ هەور و ئاسمان و هەتاودا نەرمبووبێتنەوە. پێدەچوو ئەو زەوییە خودا بۆ فریشتەکانی دروستکردبێت تا لەسەفەری نێوان زەوی و ئاسماندا بۆ وچان بەکاریبهێنن. هێندەی بۆنی ئاسمانی لێدەهات، بۆنی زەوی لێنەدەهات. پێدەچوو لە مێژبێت ئینسانێک ڕێگای نەکەوتبێتە ئەوێکانە، پێدەچوو زەوی لەویادا کۆتاییبێت و مەلەکوت دەست پێبکات. بۆنێکی خودایی لەبەردەکان دەهات، بۆنێک لە بۆنی هیچ جێگایەکی دیکە نەدەچوو، بۆنی بەریەککەوتن و تێکەڵاوبوونێکی ناسک و بێئامان و بێکۆتایی زەوی لەگەڵ تریفە و هەتاو و هەوردا. نەدیمی شازادە بەبۆندا نزیک و دووری خۆیانی لە لووتکەکە دیاریدەکرد. کە دەگەیشتنە ئەوێ ئەو نەیدەتوانی ئەو دەریا بەرین و ناکۆتایەی جوانی ببینێت، بەڵام لەگەڵ یەکەم هەنگاویاندا هاواریکرد خۆیەتی ئەمە تاقانە بستی بەهەشتە لەسەر زەوی. ئەو چوار ساڵ لەوەوبەر یەکجاری دی هاتبووە سەر ئەو لووتکەیە و بۆنی ئەو لووتکەیەی لەیادنەکردبوو. لە ناوەڕاستی ئەو ترۆپکەدا درەختێکی چکۆلانە، دار هەنارێکی سەرسام ڕوابوو. ئەوە ئەو ساتەبوو کە سەریاسی سوبحەم گووتی «خوای گەورە سەیرکەن، ببێ و نەبێ ئەوە دواهەمین هەناری دونیایە، هیچ هەنارێکی تر نییە ئاوەها بەرز لە شوێنێکی ئاوا دووردا، لە کۆتایی دونیادا ڕوابێت». بەڵێ ئەوە دواهەمین هەناری دونیا بوو، لەو لووتکەیەدا کە زەوی تەواو دەبوو و ئیقلیمە بەرین و ئەفسوناوییەکانی خودا دەستی پێدەکرد. جێگایەک بوو، لەویادا دونیای ئێمە تەواو دەبوو دونیایەکی تر دەستی پێدەکرد. شوێنێک

بوو هەستێکی بێئەندازە سەیری بەکۆتایی و ناکۆتاش تیا دروستدەکردیت. ئەو هەنارە لەسەر تخوبی دوو مەملەکەت ڕوابوو، مەملەکەتی حەقیقەت و مەملەکەتی خەیاڵ، عەردی ڕاستی و ئاسمانی ئەفسانە.

لەسێ منداڵ دەچوون لە حەقیقەتی تاڵی ئەو ڕۆژی شکستە ڕایانکردبێت و ڕوویان لەزەمینێکی ئەفسانەیی کردبێت. سێ منداڵ کە هەڵزانانیان بەو شاخەدا بەرەو جێگایەکی بردبێتن لە دەرەوەی هەقیقەتی ژیان. ئەو ڕۆژە ئەدیمی شازادە لەو بەر هەتاوەدا کە سیحری هەموو وەرزەکانی لە خۆیدا تێکەڵکردبوو، بەئومێدی ئەوەی چاکببێتەوە لەژێر دواهەمین هەناری دونیادا خەوت. سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە لەسەر ئەو لووتکەیە بەرابەر دەریای بێسنووری هەور دانیشتن و هەریەکەیان چیرۆکی خۆی بۆ ئەوی تر گێڕایەوە. لەویادا بۆ یەکەمجار سەریاسی سوبحدەم هەنارەشوشەکەی گیرفانی دەرهێنا و بەمحەمەدی دڵشوشەی گووت لە منداڵییەوە ئەو هەنارە لەگەڵیایەتی، نازانێت چییە و مانای چییە، بەڵام شتێک لەساواییەوە فێری بووە ئەوەیە نابێت واز لەو هەنارە بهێنێت، نابێت بیفەوتێنێ و جێیبهێڵێ و فەرامۆشییبکات. هەنارێکی بێئەندازە جوان، ڕوون، درەوشاوە. ئەو بەیانییە کە تیشکی خۆر دەکەوتە سەر ئەو شوشەیە شەبەنگێکی چکۆلانەی تیشکی لەدەوری خۆی دروستدەکرد، محەمەدی دڵشوشە بەجۆرێک دەستی بە ڕووناکی هەنارەکە سووردەبوو، وەک ئەوەبوو دەستی لەخوێناوی باڵندەیەکدا شتبێت. لەو ساتەوە محەمەدی دڵشوشە مەراقێکی تیا دروستدەبێت چیرۆکی ئەو هەنارە شوشەیە بدۆزێتەوە. هێندەی ئەو تۆپە خڕ و ئەفسوناوییە دەگرێت بەدەستییەوە، دەزانێت نهێنییەکی قووڵ و گەورە لە پشت ئەم هەنارە دەستکردەوەیە. لە ساتێکدا کە سەرسام تەماشای ئەو دەریا ئەفسانەییەی هەور دەکات، چاوی جارێک لەسەر جوڵە و گۆڕانی بەرز و نزمییەکانی ناو هەورە و جارێک لەسەر سیحری ئەو هەنارە

شوشەییەیە، لەویادا بەسەرریاسی سوبحدەم دەڵێت «گەر نەمرم، نهێنی ئەم هەنارە دەدۆزمەوە».

ئەو ڕۆژە لەکاتێکدا لەسەر زەوی باران دەبارێت و سەدان هەزار ڕەوکەر بەڕێگاوبانەکانی دونیایەکی پڕ لەشەختە و لیتەدا بڵاوبوونەتەوە. سەرریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە لەسەروو هەورەکانەوە، قسە لەسوود و زیانی دۆزینەوەی نهێنییەکان دەکەن. بەڵێ دۆستان لەو ساتەدا ئێوە هەمووتان لەژێر باراندا بوون، ئەو دوو منداڵە تاکە دوو کەسێک بوون لەژێر هەتاودا. ڕۆژێکە ڕۆشنی و سپێتی و ڕووناکی توند بەیەکیانەوە گرێدەدا. لەو ساتەدا کە زەوی لەناو حەقیقەتە خوێناوییەکانی خۆیدا ونبووە، ئەوان دەرگای ئەفسانەیەک لە خۆیان دەکەنەوە. ئەفسانەیەک وەک هەموو ئەفسانەکانی دی ناتوانێت تاسەر مرۆڤ لەزەوی جودابکاتەوە، بەڵام دەتوانێت بیخاتە سەر خەیاڵاتێک تا مەرگ هاودەم و هاوڕێی بن. ئەو ڕۆژە سەرریاس جار لەدوای جار دەڵێت «ئەمە دواهەمین هەناری دونیایە ... هیچ هەنارێکی تر نییە لە شوێنێکی وا عاسی و بەرزدا بڕوێت». ئەو خەیاڵەی کە دونیا لەم لووتکەیەدا تەواودەبێت، وادەکات هەردووکیان وەک درەختێکی سەیر و پڕ نهێنی تەماشای ئەو تاکە هەنارەبکەن کە لە کۆتایی زەمیندا ڕواوە. ئەو دوو منداڵە لە ژێر ئەو درەختەدا هەستیان بەئارامییەکی قووڵکرد، ئارامییەک جارێکی دی لەهیچ جێگایەکی دیکەی دونیادا هەستی پێناکەنەوە، ئارامییەک کە دەشێت ئارامی نزیکی بووبێت لە خوداوە، یان هێمنی دووری بووبێت لە مەترسییەکانی زەوییەوە، یان ئاسوودەیی دوو منداڵ بێت هەردووکیان لەناخیاندا دەزانن زوو دەمرن، سەر بەم زەمینەنین و وەک دوو فریشتەی چکۆلانە میوانێکی ڕاگوزەرن و دەبێت بڕۆن.

من پێموایە هەموو ئەو منداڵانەی زوو دەمرن ئولفەتێکی قووڵتریان بەئاسمانەوە هەیە.

هەموو ئەو بەختەوەرییە گەورەیەی ئەو دوو منداڵە لەو سەر ترۆپکی ڕووناکییە چەشتیان، شادیی و شورێکی تێپەڕبوو.

لەبیرتاننەچێت ئەو ڕۆژە ڕۆژی کوێری بوو. ڕۆژێک بوو ئینسان نەیدەزانی ڕوویکاتە کوێ، سەدان هەزار مرۆڤ لەماڵ و خانەی خۆیان ئاوارەبووبوون و هیچیان دەربارەی سبەینێ نەدەزانی. کەس نەیدەتوانی پێشبینی سەعاتێکی دیکەی ژیانی خۆی بکات، کەس نەیدەزانی چەند هەنگاوێکی دی لەکوێ خۆی دەدۆزێتەوە. ئەو سێ مێردمنداڵە لاوازە کە جودا لە هەمووتان چووبوونە سەر لووتکەیەکی بەرز لە سەروو هەورەکانەوە، بەدەرنەبوون لەو کوێرییە.

ئێستا کە بیردەکەمەوە دەبینم، ئەو منداڵانە هەر سێکییان بەجۆرێک لەجۆرەکان لە تاریکی و نەبینین هەڵدەهاتن.

ئەوە تەنیا نەدیمی شازادە نییە دژ بە کوێرێتی خۆی شەڕدەکات، بەڵکو محەمەدی دڵشوشە و سەریاسیش هەمان شێوە لە جۆرە کوێرییەکی دیکە هەڵدێن.

کاتێک سەریاسی سوبحدەم لەگەڵ کوێرێکدا سەر لووتکەیەکی عاسی دەکەوێت، دەبێت جگە لە دیدە و بینایی بۆچی دیکە گەڕابێت؟ من دڵنیام ئەو شەوە لەناو ئەو لێزمەی باران و هەراو شڵۆغییە مەزنەدا کاتێک نەدیم لەسەر ڕێگاکان دەوەستێت و بەو دوو کوڕە دەڵێت کۆمەکیبکەن تا دووبارە ڕۆشنایی و بینین بدۆزێتەوە، هەردوو ئەو دوو قەڵەندەرە چکۆلانەیەش لەناخیاندا هەستیان بەوە کردووە کە ئەوانیش بەجۆرێک لە جۆرەکان پێویستیان بەدرەختێکە ڕۆشناییان بداتەوە.

کاتێک نەدیمی شازادە دوای خەوێکی درێژ لە خەوهەستا، چاوانی وەک خۆیان بوون، وەک هەمیشە کوێربوو، لەگەڵ ئەوەشدا جۆرێک لە ئاسوودیی و ئارامی لە سیمایدا بوو. کە هەستا گووتی «نا هیچ

نابینم، وەک خۆمم، وەک هەموو ڕۆژەکانی دیکەی ژیانم کوێرم... بەڵام لەو کاتەوەی خەوتووم، قسەلەگەڵ باوکمدا دەکەم، ئەو هەموو شتێکی بۆ ڕوونکردمەوە». کە قسەیکرد هێمنی و تەسکینییەکی قووڵ لە دەنگیدابوو. دوو مێردمنداڵەکەی دیکە، چاوەڕوانیاندەکرد بگری، سەر بدات بەبەردەکاندا، لقەکانی درەختەکە بشکێنێت، بەردەکان هەڵگرێ و بیگرێتە ئاسمان، کفریکات، هەنار ڕاوەشێنێت، سینگی خۆی زامداربکات، بەڵام نەدیمی شازادە بە هێمنی لقی هەنارەکەی ماچکرد و گووتی «تۆ درەختێکی موبارەکی...». ئەو ڕۆژە نەدیمی شازادە لە کاتێکدا لەگەڵ دوو هاوڕێ تازەکەیدا بەناو هەورەکاندا لە چیاوە دادەبەزین، لەڕێگا لەناو تەمێکی چڕدا کە ئەو نەیدەبینی چیرۆکی خەوتنی خۆی بۆ محەمەدی دڵشوشە و سەریاس گێڕایەوە، لەخەویدا باوکی هاتبووە ژێر ئەو هەنارە چکۆلەیە و پێیگووتبوو «نەدیمی شازادە، کوڕە چکۆلانەکەی من، ئەی شیرنترین کوڕی دونیا، دەزانم ئەو چەند ساڵەی دوای مردنی من چەند ناخۆش ژیاویت، پێم حەیفە لەدوای مردنی منەوە مەجبووربوویت دەست پانبکەیتەوە تا بژیت، مەجبووربوویت لەسەر شۆستە و ژێر هەیوانی مزگەوت و ناو کەلاوەکاندا بخەویت... تۆ خۆشەویسترین کوڕی دونیایت... ئیتر لە مەودوا دەبێت ئازاتربیت... تۆ ئێستا لەخەو هەڵدەستیت و چاوانت وەک خۆیەتی... نا... نەدیمی شازادە من درۆم لەگەڵ نەکردویت، تۆ ڕۆژێک لەڕۆژان دەبیتە خاوەنی دوو چاوی ڕوونتر و گەشتر لەچاوی ئینسانەکانی تر، بەڵام ئینسان بۆ ئەوەی دووبارە بینایی خۆی بدۆزێتەوە، دەبێت زۆر هەوڵبدات، ئینسان دەبێت بتوانێت زۆر شت تێبگات و زۆر زەحمەت بچێژێت تا بتوانێت ببینێت، بەڵام ڕۆژێک تۆ دەبیتە خاوەنی دوو چاوی ڕوون، مەرج نییە ئەو چاوانە وەک چاوی ئینسانەکانی تر بن، نا نەدیمە چکۆلانەکەی من، ئینسانەکان هەموو بەکوێری لەدایکدەبن... هەموو ئینسانەکانی سەر ئەم ئەستێرەیە... چ کەسێک نییە، کە لەدایکدەبێت

بتوانێت ببینێت، وامەزانە ئەوانەی چاویان هەیە دەتوانن ببینن، چ شتێک لەدونیادا لەبینین زەحمەتتر نییە، دەکرێت ئینسان دوو چاوی گەش و ڕوونی هەبێت، بەڵام هیچ نەبینێت... نەدیم شازادە چکۆلەکەی من، من ناتوانم یارمەتیتبدەم، بەڵام ئەم هەنارە دەتوانێت یارمەتیتبدات، دەبێت ئەو بڕوایە لەخۆتدا دروستبکەیت کە ئەم هەنارە لە هەنارەکانی تر ناچێت... ئیتر مەترسە، نا کوڕی من... دەبێت لەو شەوەزەنگە نەترسیت کە لەناوتدایە، دەبێت نائومێدنەبیت، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لەناوەوەت تروسکایی و ڕووناکییەک دروستدەبێت، تا ڕۆژێک وات لێدێت بەبۆندا میوەی بەدو میوەی شیرین لە یەک جیابکەیتەوە، بەدەنگدا خواست و موراد و نهێنییەکانی دەروون ببینیت، بەهەناسەدا لە ئەسڵ و فەسڵی شت تێبگەیت. بەسەلیقە هەموو نەخشەی ڕێگاو بانەکان دێنە سەرتەوە، ئیتر کوڕی شیرینم قەت وننابیت، ئەگەر جێگایەکیشت لێگۆڕا دەچیتەسەر جێگایەکی تر کە لە جوانیدا لەوی تر کەمتر نییە... ڕۆژێک لە ڕۆژان تۆ دەتوانیت ببینیت، بەڵام بەر لەوەی ببینیت دەبێت بگەڕێیت و مەعنای بینین تێبگەیت، حیکمەتی چاو فێربیت... نەدیم، ئەوانەی منیان کوشت چاویان هەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا نەیانتوانی من ببینن، من لە پاوەنێکدا بۆ کۆمەڵێک گژوگیا دەگەڕام بیکەم بەدەرمان بۆ چاوی تۆ... وامەزانە ئەوانەی چاویان هەیە دەتوانن ببینن، هەروەختێک ماندووبوویت وەرەژێر ئەم درەختەوە، ئەم درەختە درەختی من و تۆیە کە هەردووکمان پێکەوە ڕواندومانە... ئەم درەختە ئاسوودەیت دەداتێ، بڕۆ دونیا بگەڕێ، وەک من باغ بەباغ عەودالی مەرهەم بە، قەت ماندوو مەبە لەوەی باوەڕپێنیت ڕۆژێک لەڕۆژان تۆش دەبیتەخاوەنی دوو چاو... ئەم درەختە درەختی بینینە... بڕۆ نەدیمی چکۆلانە، هەر وەختێک پێویستت بەمن بوو وەرە ئێرە و بانگمبکە... غەم مەخۆ من هەمیشە لێتەوە نزیکم...».

نەدیمی کوێر کە دەگەیشتە ئەویا دڵی پڕدەبوو لەگریان و دەیگووت

«ئەو لەگەڵمدایە... نزیکە لێمەوە».

ئەو ڕۆژە نەدیمی شازادە بەئیرادەیەکی ترەوە لەو شاخە دەهاتەخوارێ. لەکاتێکدا ئێوە هەموو چاوساغەکانی ئەم وڵاتە خۆتان ونکردبوو، ئەو کوێرە چکۆلانەیە باوەڕی بەنەبینینی خۆی لەباوەڕی ئێوە بەچاوی خۆتان گەورەتر بوو. کوڕێکی قژخاوی چکۆلانەبوو، بەجوتێ چاوی سپی و ڕوخسارێکی باریک و دوو لێوی ئەستورەوە، بەدەرنەبوو لەو ڕەنگزەردی و ژاکانەی هەر منداڵێکی بێناز لەو تەمەنەدا هەیەتی. وەک هەر چاوساغێک بەسەر بەردەکانی ئەو ڕێگا سەختەدا دادەگەڕایە دامێن و دەیگووت «نا، ئەو درەختە درۆی لەگەڵدا نەکردووم. من ئێستا دوو شت دەبینم کە پێشتر نەمدەبینی... ئێوەو باوکم. بەهۆی ئەو درەختەوە ئێوەم بینی، بەهۆی ئەو درەختەوە باوکمم بینی... کەواتە درۆی لەگەڵدا نەکردووم».

ناتوانم وەسفی ئەو خۆشحاڵییەتان بۆ بکەم کە ئەو سێ کوڕە هەستیان پێدەکرد. دەبێت بەچ بەختیارییەکەوە لەچیا هاتبێتنەخوارێ؟. سەریاس و محەمەدی دڵشوشە خۆشحاڵبوون بەوەی نەدیم ئاسوودە و ئارامە و هەستدەکات شتێکی بینیوە. ئەوانیش سەرسامی ئەو دڵنیاییەبوون کە لەژێر دواهەمین هەناری دونیادا هەستیان پێکردبوو. لەدامێنی ئەو چیایەدا سوێنددەخۆن کە بگەڕێنەوە ژێر ئەو درەختە، بەڵام ئەو کات هیچیان نازانن کەی و چۆن و لەچ وادەیەکی سەیر و نهێنیدا دەبێت بگەڕێنەوە.

ئەو ڕۆژانەی لە دوی ئەو کۆچ و ڕەوە گەورەیەوە هاتن، هەر سێ ئەو منداڵە چەند هەفتەیەک پێکەوەژیان، چەند هەفتەیەک تا هەتاهەتایەکردنی بەهاوڕێیەکی هەمیشەیی. دروست نازانم چەند پێکەوەبوون، بەڵام دەزانم ئەوان وەک سەدان هەزار کەسی دیکە ئاودیوی سنوور نەبوون، بەڵکو لە خەرابات و کەلاوەی شارۆچکەیەکی ڕوخاودا مانەوە، لەوێ مس فرۆشێک کە گوێناداتە هیچ بەندوباوێکی دونیا، گوێناداتە گۆڕانی زەمان

و تێکچوونی زەمین، یەکێک کە لە هەموو سەردەمەکاندا بەدوای مس و فافۆندا دەگەڕێت، یەکێکە لەوانەی گەر پاشاکان بمرن ئەوان هەر بەدوای فاکی خۆیان دەکەون، میللەتەکان شکستبخۆن یان سەرکەون ئەوان لە خەراباتی سەرکەوتن و شکستیاندا هەر گەمەی خۆیان دەکەن، ئەو سێ منداڵە دەخاتە نیشەوە. پیاوێکی چکۆلانەی خڕ و مووزەردە، بەلووتێک بەئەندازەی تەماتەیەکی گەورە، دوو چاوی هەیە بەچاوانی یەکێک دەچێت هەفتەیەک لەدۆزەخ بووبێت و گەڕابێتەوە. ناوی «عەباسی فافۆنە» کە یەکەمجار ئەو منداڵانە دەبینێت، پێیاندەڵێت گەر کۆمەکیبکەن، دەتوانن بەمانگێک سامانێکی گەورە کۆبکەنەوە. ئەو دەستی ئەو منداڵانە دەگرێت و دەیانخاتە ناو هەرێمێکی مەزن و بێکەرانەوە، هەرێمێک سێ ساڵە مرۆڤێک پێی تێنەخستووە، کێڵگەیەکیان نیشاندەدات و پێیاندەڵێت «هەشت ساڵی ڕەبەق لێرەدا جەنگ بووە، ئەم ناوچەیە پڕێتی لە هەزار قەوانی گوللەتۆپ، کە دۆڕاوەکان فریانەکەتوون کۆیانبکەنەوە و براوەکانیش نەگەیشتوونەتە سەریان، تێدەگەن ئەوەچ سامانێکە، چ سەروەتێکە... گەر بتوانین چەند هەزار گوللەتۆپێک کۆبکەینەوە هەر چوارمان دەوڵەمەند دەبین». پیاوێکەدەزانێت ئەو زەوییە پڕێتی لەسەدان هەزار مین، دەزانێت خۆی ناتوانێت توخنی ئەو ناوچانە بکەوێت، دەزانێت ئەو منداڵە نەشارەزایانە دەتوانن بێترس بچنە هەموو کون و کە لەبەرەکانەوە. نەدیمی شازادە هەر ڕۆژەی لەگەڵ یەکێکیاندا دەڕوات، ئەو تەنیا دەتوانێت لە هەڵگرتنی قەوانەکاندا کۆمەکیانبکات، لەو چەند هەفتەیەدا دەچنە ناو دەیان شوێنەوە کە لەدوای کۆتایی جەنگەوە کەس پێی تێنەخستوون، ئەو چیا و چاڵانە دەبینن کە پڕن لە لاشەی سەربازی کوژراو، ئەو مردووانەی ئێسکەکانیان لەناو بەدلە و پۆستاڵەکانیاندا جێماوە. ئەو لاشانەی مردوون و سەیری ئاسمانیان کردوە، دەمیانکردۆتەوە و مردن دڵۆپ دڵۆپ چۆتە گەروویانەوە، دەستیان بەرزکردۆتەوە هاوار لەخودا

بکەن و ڕۆحیان دەرچووە... سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە ماوەیەک لەناو ئەو مردووانەدا ئیشدەکەن، ڕۆژانە سەدان قەوانی تۆپ لە گوێدرێژێکی نەخۆشی چکۆلانە باردەکەن و دەیگەیێننە سەرجادە و عەباسی فافۆن لەتراکتۆرێکی کۆندا باریاندەکات و دەیانبات، ئەو ماوەیە هەر سێ منداڵەکە لەژێر چادرێکی چکۆلانەدا دەژین. لەو ماوەیەدا دەبنەسێ دۆستی هەمیشەیی، سێ منداڵن هیچ لەو یارییە ترسناکە نازانن کە دەیکەن، نازانن ئەوان چوونەتە ناو هەرێمی مردن و ئیدی تامەتامەتایە نایەنەدەرێ. ئەوان لەوێ لەناو پاشماوە و خەراباتی شەڕێکی دوورو درێژدا دەبنە هاوڕێ. لەو شەوانەدا سەریاس باسی منداڵی خۆی دەکات لەگوندەکان، لەسەر مەرزەکان، لە کەلاوەی موجەمەعە تازەکاندا، لەناو شۆفێر و خزمەتچی و وڵاغدارەکانی سەر سنووردا. لەویادا کینەیەکی گەورەیان بەرابەر بەشەڕ تیا دروستدەبێت، لەویادا محەمەدی دڵشوشە دەڵێت «من لەعەشقدا دەمرم...». قسەیەک بۆ ئەو کات پێکەنیناوی و بێمانا دێتەبەر چاو و دوو هاوڕێکەی تا سنووری مردن پێیپێدەکەنن. لەویادا باس لەمۆسیقایەکی ئاسمانی دەکات بەردەوام لەگوێیدا دەزرینگێتەوە، بەستەی کلیل و مەدالیاکانی خۆیان نیشاندەدات و دەڵێت هەر یەکێک لەو کلیلانە کلیلی دەرگایەکی خەیاڵییە، ناوی کلیلەکانیان پێدەڵێت و قسەش لە دەرگایەک دەکات کە یەکێک لە کلیلەکانی لەباراندا دەیکاتەوە. لەژێر ئەو چادرەدا هەموو تێدەگەن ژیانی سەریاسی سوبحدەم نهێنییەکی بێئەندازە ئاڵۆزە، لەو شەوانەدا ئارەزووی بێسنووری محەمەدی دڵشوشە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن لەنهێنییەکان ئاشکرادەبێت، لەو شەوانەدا کە لەبەر ئاگرێک دادەنیشن، محەمەد دەڵێت ««حەزدەکەم هەموو شتێک لەسەر هەموو شتێک بزانم... بزانم تۆ کێیت؟ ئەو هەنارە شوشەیە چییە؟».

گومانم نییە ئەو خۆشەویستییە گەورەیەی لەو چیا دوورانەدا، لەناو

لاشە و بۆی مردن و مەلمەسی ساردی قەوانی گوللەتۆپەکاندا پێدەگرێت، تا کۆتایی لەگەڵ ئەو هاوڕێ چکۆلانانەدا دەمێنێتەوە... ئەوکاتەی محەمەدی دڵشوشە، لەڕەبییە کۆنەکاندا، لەچاڵ و نشێوی هەردەکاندا بۆ پاشماوەی گوللەتۆپ و گوللەی هاوەن و موشەکی نەتەقیوی فڕۆکەکان دەگەڕێت، باوکی و دایکی هەموو دونیای بەدوادا تەیدەکەن و نایدۆزنەوە، هەموو ڕۆژێک پێشمەرگە و پاسەوانەکانی سلێمانی مەزن بەخۆیان و تویۆتا پان و جیبە چکۆلەکانیانەوە سەرمەرزەکان دەگەڕێن و جاڕ بۆ کوڕێکی منداڵکار دەدەن کە دەترسن لەکەندێک یان لاڕێگایەکدا مردبێت. ڕۆژێک محەمەدی دڵشوشە لەگەڵ منداڵە کوێرەکەی دۆستیدا لەکێڵگەیەکدا و لەهەتاوی فێنکی بەهاردا قەوانی گوللەیەکی بێئەندازە گەورە بۆ قەراغی جادەیەکی خۆڵ دەگوێزنەوە، لەو کاتەدا جیبێکی ئەمریکی خۆڵەمێشی لەو شەقامەوە تێدەپەڕێ و یەکێک لەپەنجەرەکەوە هاواردەکات «ئەوە محەمەدی دڵشوشەیە... ئەوەتا ئەوە خۆیەتی... خۆیەتی». بەپرتاو دوو کەس لەجیبەکە دادەبەزن و بێئەوەی هیچ بڵێن، باوەشی پیادەکەن و لەقەفرتێکانی دەگرن و دەیفڕێننە ناو ماشێنەکەوە. نەدیمی شازادە جگە لە چەند هاوارێکی کورتی محەمەد کە دەڵێت «دامنێن، بەرمدەن... بەرمدەن... وازم لێبهێنن» هیچی دیکەی گوێ لێنابێت.

ئەوەسەرەتای یەکەمین جیابوونەوەی ئەو سێ منداڵەیە لەیەکتر.

ڕۆژی دواتر عەباسی فافۆن بەدوو کوڕەکەی دیکە دەڵێت «خوشکێکم لەزێدا خنکاوە، من دەڕۆم بۆ باشور... کەهاتمەوە حیسابدەکەین».

ئیتر کەسیان عەباسی فافۆن نابیننەوە کە ساڵانێک دواتر لە هاوینێکی گەرمدا لەکێلگەیەکی دووردا گوللەتۆپێکی کۆنی پیادەتەقێتەوە و لەسەر خۆڵ و وردە بەرد و دڕک و کەرتەشی هاویندا پارچەپارچەدەبێت.

١٢

لەدوای مردنی سەریاسی سوبحدەم و پەرش و بڵاوبوونەوەی لەشکری عەرەبانەکان خوشکە سپییەکان جۆرێک لە گۆشەگیری قووڵ دەژین. دوای تەواوکردنیان بۆ خانەی مامۆستایان، ئیکرامی کێو یارمەتیاندەدا لەگوندێکی دوور ببن بە مامۆستا، هەر دووکیان خانووە چکۆلانەکەی شار بەجێدەهێڵن و بەرەو گوندێکی باکوری شار دەڕۆن، قوتابخانەکەیان بینایەکی نوێی تا ئەندازەیەک گەورەیە کە یەکێک لەڕێکخراوە مرۆڤدۆستەکان دروستیکردووە... ئەو بەیانییەی من و ئیکرامی کێو لە دەرگاماندا، لەڕاستیدا لە دەرگای ئەو قوتابخانەیەمان دەدا، کە وادروستکرابوو لە بەشی پشتەوەی جێگەی خەستەخانەیەکی چکۆلانەش ببێتەوە، بەڵام لەبەر هەر هۆیەک بێت ئەو بەشەی پشتەوەی هەمیشەبەچۆڵی مابووەوە. ئەو بەیانییە کە گەیشتینە ئەوێ و دەرگایان لێکردینەوە، ماڵ و ئاوەدانییەکی ڕووناک و تەواومان بینی... ئەو دوو کچە ژیانێکی ئارامیان بۆ خۆیان دروستکردبوو. جگە لە ئیکرامی کێو و هەندێجار سلێمانی مەزن کەسی دی هاتوچۆی نەدەکردن... ژیانیان لە ئامێزی ئەو سروشتە گەورەیەدا کەمێک هێمنی و ئاسوودەیی پێبەخشیبوون، لەوێ بەجووتە دەستیان دەگرت و لە ناو باغ و سەوزی و بێستان و کێڵگەکاندا پیاسەیاندەکرد و گۆرانیان دەگووت، بەیانیان زوو پێکەوە دەچوونە ڕۆخی چەم و لەویادا قژیاندەکردەوە و لەسەر بەرد و سەوزی و گیا و شەونمی

بەیانیاندا دەیاندایە بەر با... دوو سەیرترین قژیان هەبوو، من هەستدەکەم قژیان ناکۆتا درێژبوو، وەک تۆفانێک بوو لەوسەری دونیاوە هاتبێ و لەسەر سەری ئەوان ڕوابێت. عادەتێکی سەیربوو، هەموو شەوێک با بێت یان باران، بەفر بێت یان شەختە دەبایە بچنەسەر ئەو چەمە و لەسەر بەردەکان دانیشن و گۆرانی بڵێن. خەڵکی ئەو گوندە هەرگیز وەک دوو مامۆستا سەیریان نەدەکردن، بەڵکو وەک دوو فریشتە کە خودا لە شوێنێکی دوورەوە ناردبێتنی بۆ ئەو گوندە، پەیوەندییەکی سەیر و پڕ لە ئارامی و دڵنیاییان لەگەڵ گوندنشینەکان هەبوو. ئەوان بوونەوە دەلیلی من بۆ ناو دونیا. من سبەی شەو باسی ئەو دوو شەوەتان بۆ دەکەم کە سەرەتای گەڕانەوەی من و سەرەتای ونبونی منیش بوون، شەوێکیان پێیدەڵێم شەوی مردن و شەوێکی دیکەیان پێیدەڵێم شەوی زیندوبوونەوە. شەوی مردن ئەو شەوەبوو کە لەگەڵ خوشکە سپییەکاندا چووینە سەر گۆڕی سەرباسی سوبحدەم. ئەوە شەوی دووەمی ئازادیم بوو، ئێوارە هەردوو خوشکە سپییە کە هاتن و پێیانگوتم «سەرباسی سوبحدەم برای ئێمەبوو» ئەوان کۆی چیرۆکی ئەو ڕۆژە سەیرانەیان بۆ گێڕامەوە، حکایەتی ئەو پەیمانەیان باسکرد کە لەبن هەنارێکی دووردا لە شار هەڵیانگرتووە. سەیرترین شت لەلام ئەوەبوو کە زانیم سەرباسی سوبحدەم لەو پێدەشتە نزیکانەدا نێژراوە، لەناوەڕاستی تەختانییەکی گەورەدا، لە کێڵگەیەکدا لە گڵەسوور کە زەمانێک لەوەوبەر ڕاوکەرەکان کوڵەو بنەی ڕاویان بۆ کەو و کەروێشک و ڕێوی تیا دروستدەکرد.

سەیربوو کە زانیم ئەو کچانە هەموو هەفتەیەک دەچنەسەر ئەو گۆڕە تەنیایە... سەیربوو کە زانیم ئەوان بۆیە لەم گوندەدا بوونەتە مامۆستا، چونکە لە دواهەمین ئارامگای سەرباسەوە نزیکە.

کە شتەکانیان باسدەکرد لەرەی گومانێک و زرینگەیەکی قووڵی دوودڵی لەگەروویاندا بوو. تا گەر خۆیان نەیانویستایە هیچ کەسێک نەبوو

ڕازەکانیان ببینێت. لە مردنی سەریاسەوە یەکی دوو ڕەفتەی ڕەشیان بەستبوو بەگەردنیانەوە و فڕێیاننەدابوو. یەکەمین ڕۆژی یەکتر ناسینمان دەستیانکردە ملم و گووتیان « ئەو برامان بوو... تۆ گەر دەتەوێت دەتوانیت لەگەڵ ئێمەدا بژیت». من شتێکی سەیربووم بۆ ئەوان، وەک چۆن من هیچ ئادەمیزادێکم نەبینیبوو بەئەندازەیەی ئەوان ئەفسوونی کۆکردبێتەوە، ئەوانیش کەسێکیان نەبینیبوو ئاوەها ڕەنگی ساڵانێکی دوور و درێژی تەنیایی هەڵگرتبێت. من بۆنێکم هەبوو وەک بۆنی ئەبەدییەت، بۆنی یەکێک کە لە دەرەوەی زەمانەوە هاتبێت، یەکێک لە شتێکی قووڵدا لەگەڵ ئەواندا تەبابوو، ئەوانیش بەجۆرێک لە جۆرەکان دوو کچ بوون دەیانویست لە دەرەوەی دونیا و شەڕوشۆڕو سیاسەت بژین. شتێکی سەیربوو بەلامەوە کە ئەوان ناوی زۆربەی حیزبەکانیان نەدەزانی، گوێیان لە ڕادیۆ نەدەگرت، ڕۆژنامەیان نە دەخوێندەوە... شورایەکیان بەگۆرانی لە دەوری خۆیان هەڵچنیبوو، دواتر زانیم هەتا گۆرانییەکانیشیان چ بە وشە و چ بەئاواز گۆرانی خۆیان بوون. سیحربازنەبوون بەڵام پێشئەوەی ئازار پێبگات، برین نزیکبێتەوە هەستیان پێدەکرد. ئەو ڕۆژەش کە سەریاس مرد چەندەها جار ئاگاداریانکردەوە، بەڵام بێسوودبوو. پەیوەندیان لەگەڵ شەیتانەکاندا نەبوو، بەڵام هەستدەکەم پەیوەندییان لەگەڵ هێزێکی نادیار و تەماوی سروشتدا هەبوو. بێئەندازە ئازادبوون، لەوپەڕی ئازادییەوە جەستەی خۆیان لەهەموو پیاوانی دونیا حەرامکردبوو. ئەو سوێندەی بەمنداڵی بۆ یەکیان خواردبوو تەوقێک نەبوو کردبێتیانە ملیان، بەڵکو هێدیێ هێدی بووبووە جۆرێک لەشێوازی ژیان، جۆرێک لەحەقیقەت کە لە بوونیان جیانەدەکرایەوە. دوو ئافرەت بوون بێ هیچ ئارەزوویەک جگە لە ئارەزووی سەربەستییە بچوکەکانی خۆیان، ئارەزووی ئەوەی شەو بگەڕێن، نەترسن، شەرم لە گۆرانییەکانی خۆیان نەکەن. نەیاندەتوانی لەیەکتر جیاببنەوە، ئەو ماوەیە کە لەگەڵیاندا ژیام، لە نزیکەوە هەموو ئەو

ڕەفتارە سەیرانەم تیابینین، دوو کچ کە سروشتی دوو ڕۆحی شەوگەڕیان هەبوو، بەیانیان لەو چەمەدا دەموچاویان دەشت، هەمیشە هەستمدەکرد کراسەسپییەکانیان پڕێتی لەقەترەی شەونم. منیش سەرەتا لە چاویان دەترسام، هیچ کەسێک نییە لە چاویان نەترسابێت، شتێک لە نیگایاندا بوو مردن و ئەبەدییەت و بەحر و ناکۆتای وە یادادەهێنایەوە. نا، دوو کچ نەبوون تەفسیربکرێن... پیاوان بتوانن بیانخەنە ناو قاڵبی چیرۆک و فەنتازیاکانی خۆیانەوە. گەڕانەوەیان بۆ ئەو گوندە، ژیانیان لەناو ئەو منداڵانەدا هەڵهاتن نەبوو، بەڵکو خۆپاراستن بوو، خۆ بەهێزکردن بوو دژ بەترسێکی نادیار. دوو کیژ بوون هەڵهاتنیان نەدەزانی، بەڵکو دوو نهێنی بوون لە تەلیسمە گەورەکانی دیکەی ناو وجود جیانەبووبوونەوە. ژیانیان لە شاردا، قریشکەیەکی قووڵ و گەورەی سروشتی لەناودا نەخنکاندبوون. من هەستدەکەم هەموو شەوێک کاتێک دەستی یەکیان دەگرت و دەڕۆیشتن وەڵامی هاوارێکی دووریان دەدایەوە، هاوارێک لە توانای ئێمەدا نەبوو بیبیستین. مەرج نییە ئەو هاوارە لەیەک جێگا و یەک شتەوە هاتبێت، گرنگ ئەوەبوو ئەوان کە وێڵدەبوون بۆ شتێک دەگەڕان، هەستێکیان هەبوو کە دەنگێک لەدوور بانگیاندەکات، هەمان ئەو هەستەی من لە سەحرادا هەمبوو، هەمان ئەو هەستەی من لە بیاباندا گیرۆدەیبووم. لەوانەیە ئەو شتە گوڵێکی کێو بووبێت، برینی کوشندەی سەر سنگی باڵندەیەک بووبێت، هەناسەی زێڕینی پاسارییەک بووبێت، چریکەی بەردێک بووبێت کە شتێک هێنابێتیە زمان، نرکەی پارچەیەک زەوی بووبێت کە لە گێژبوون و ترس و مۆتەکەی درەختەکانی خۆی هەڵهاتووە. مرۆڤ چووزانێت کێ بانگیدەکات؟ ئینسان هەمیشە دەبێت ئامادەبێت، دەبێت گوێڕادێری ئەو چرپانە بێت کە لە سروشتەوە دێن. ئینسان جگە لە خزمەتکارێکی مەزنی ئەم گەردونە زیاتر هیچی تر نییە، ئەوەی سەرووەری دونیا بێت مانای ئەوەی گوێبگرێت و

تێبگات، ئەو دوو خوشکەش گوێیاندەگرت و تێدەگەیشتن. لە شاریش بەو جۆرە ژیابوون، دوو خوشک کە لە تاریکە شەواندا بەخۆیان و جل و ڕەفتە سپییەکانیانەوە کوچە بە کوچە دەگەڕان. شارێک هەموو شەرەفی خۆی لە قفڵەکانی شەودا کۆکردبووەوە، شەرەفی خۆی لە دەرگا داخراوەکاندا دەبینییەوە، سەیربوو لەو شارەدا کە سیاسی چڵێس و بێڕەحم حوکمیاندەکرد، دوو کچ شەوان بەشەقامەکاندا پیاسەبکەن، دوو ئافرەتی سپیپۆش کە چاویان تیشکێکی تیایە پۆلیس، حەسحەس و پاسەوانی گەڕەک و بەرپرسی مەولیدەکانی شەویان دەترسان. کاتێک بەشەو دەگەڕان سەردانەکانیان وەک زەنگی بەدبەختی تەماشا دەکرا. تەقەی پێڵاوە بەرزەکانی خۆیان لەسەر ئەسفەلتی شەقامە بێدەنگەکان، لەسەر چیمەنتۆی شۆستەکان تینێکی زیاتری دەدانێ بڕۆن، هەندێجار وەک ئەوەی چاوەڕوانی شتێک بکەن پێکەوە لەسەر سوچێکدا بۆ تامکردنی جوانی شەو دەوەستان، ئەو دوو خوشکە حەزێکی بێسنووریان لە کوچە بێدەنگەکانی شاربوو... شەوێک دەستیان گرتم و منیان بردە ناو کوچە و کۆڵانە بێدەنگەکانەوە. شارێک بوو کپ، بەڵام هەندێکجار گەر هەندێ گڵۆپی تیا نەسووتابایە کڤەی غەمگینی ڕەشەباکان دەیکوشتیت. لەسەر سوچێکدا وەستاین و هەستمدەکرد لەبنی بێقەراری ئەو بێدەنگییەوە سەدایەک دێتەدەرێ، دەنگێک دێتەدەرێ کە دەنگی هەناسەی مەخلوقێکی بریندارە، بەڵام چ شتێک نەبوو، جگە لە دەنگی شەو خۆی. ئەو کچانە جوانییەکیان لە کۆڵانەکانی شەودا دۆزیبووەوە، لەڕەگەزی هەمان ئەو جوانییەی من لەسەحرادا دۆزیبوومەوە. شار لای ئەوان بەهەندەسەی ماڵەکانی، بەو ئارامییە لەناکاوەی ئێواران، دەرگای جۆرە دونیایەکی دیکەی لەوان کردبووەوە. جگە لەو منداڵانەی کە سەریاس لەناو عەرەبانەکاندا پێیناساندبوون، کەسی تریان نەدەناسی. خۆیان هەستیان بەو ڕق و نەفرەتە دەکرد کە لە قوتابخانە و بازاڕ

و چاوی درواسێکانیاندا دەیانبینی، هەستیان بەو تفە دەکرد هەندێ لە دوکاندارەکان لە دوایانەوە هەڵیدەدەن، ئاگایان لەو ترسە بوو کە کوڕانی گەنجی لێدووردەخستنەوە. لە دوای مردنی «مارشاڵەوە» جگە لەو کوڕە منداڵانەی بێهوودە شەڕیان بۆ ئیمپراتۆریەتی عەرەبانەکانی خۆیان دەکرد کەسی تر خۆشی نەدەویستن. لەو هاوینە تاریکەدا کە سەریاسی تیا کوژرا ئەوان شەوانە دەچوونە مەیدانی عەرەبانەکانی شەو. دوو خوشک بوون لەگەڵ هەموو ویقار و هێمنیاندا کەسانێکی زۆر وەک شێت تەماشایاندەکردن. ئەوکات کە من گەڕامەوە سوپای عەرەبانەکان تەفروتونابووبوو، ژینۆی مەخمەڵیمان لەسەر بینایەکی بەرز داگرت، لەوێ بەقەدی دیوارێکی بێئەندازە بڵندەوە محاجەرەیەکی بۆیەدەکرد. ئادەم مەرجانمان لەچێشتخانەیەکی پلەیەکدا بینییەوە، کڵاوێکی سپی لە سەردابوو، لەسەر سینییەکی بچوک کۆمەڵێک قاپە چەرەسی لەپێشدەم چەند کچ و کوڕێکی زانکۆدا دادەنا. کە من هاتمەوە ئەو دونیایە سەرتاپای گۆڕابوو، خوشکەسپییەکان منیان بردەئەو مەیدانەی دوو ساڵ پێشتر لە کاتی سەریاس و دوای مردنیشیدا لەوێ گۆرانییان گوتبوو. شتێکی سەیر، نەگونجاو، دوور لە هەموو یاسایەکی ئەو شارەبوو دوو کچی گەنج لە شەوێکی درەنگدا لە مەیدانێکی پڕ لە هەرزەکاردا گۆرانی بڵێن، بەڵام کوڕانی ئەو مەیدانە ئێستاش ئاوازی ئەو گۆرانییانەیان لە گوێدایە، هەمووش دەیانزانی دوو کچن لە ئاورنگ پاکترن، دوو کچن لە شەونم بێگەردترن.

کاتێک یەکەمجار بەدوای مارشاڵدا هاتنە ئەو مەیدانە، گەنجێک بە خۆی و کالیارێکی گەورەوە لە بندەستیدا ڕایکرد و گووتی «مارشاڵ، دوو فریشتە هاتوون بۆلات مەپرسە... دوو کچ دەڵێی لە ئاسمانەوە کەوتوونەتە خوارێ». سەریاس یەکسەر زانی شادەریا و لاولاوی سپی

هاتوون. ئەو شەوە شەوی ڕووخۆشی و پێکەنینە بە کەیف و بڵندەکانی سەریاس بوو کە لە ساتەکانی غەمیشدا ئامادەگییەکی بێسنووری خەندە و قاقالێدانی تێدابوو. ئەو شەوەبوو لە پاشماوەی تەختە و کارتۆنی کۆن ئاگرێکی گەورەی کردەوەو چای لێناو بە پێکەنینێکی بەرز کە لە هەموو مەیدانەکەدا دەنگیدەدایەوە گووتی «شادەریا و لاولاو، ئەگەر بەڕاستی منتان خۆشدەوێت و وەک برای خۆتان سەیرمدەکەن... ئەمشەو گۆرانیمان بۆ بڵێن. شاشای گوڵ و لالای من، تا ئێستا هیچم لێداوانەکردوون، بە قسەمبکەن، ئەوە تەنیا داواکاری منە». ئەو دەیزانی ئەو منداڵ و گەنجانەی لەو گۆڕەپانەدا دەخەون و بەیانی زوو هەڵدەستن و دەکەونە ڕاکەڕاکە بەدوای پیکاب و لۆری عەلوەکەدا چ ژیانێکی ناخۆش دەژین. دەیزانی ژیانیان لە بەربەیانەوە تا ئێوارێ شەڕکردنە لەگەڵ سایەق، دوکاندار، کڕیار، پۆلیس و هاوڕێکانی خۆیاندا. هەندێجار بە غەم و زەردەخەنەیەک و سەربادانێکی منداڵانەوە بە ژینۆی مەخمەلی دەگووت «ناخۆشترین ژیانی دونیایە»... ئەو ئێوارەیە فرسەت بوو ئەو هەرزەکارە مەحرومانە کە زۆربەیان لە ژیانیاندا گوێیان لە کچێک نەبووبوو گۆرانی بڵێت، گوێ لە شادەریا و لاولاو بگرن کە سەریاس دەیگووت دوو دەنگن لە زێڕ.

ئەو شەوە شادەریا و لاولاو پێکەوە تا درەنگ گۆرانییان گووت، نا وامەزانن ئەو گۆرانیانە چ شتێکی لە ڕێزو حورمەتی ئەو دوو کچانە لە دیدی منداڵان و گەنجانی دەستگێڕدا کەمکردۆتەوە، بە پێچەوانەوە لەو شەوەوە زۆربەی دەستگێڕەکان ئەو دوو خوشکەیان خۆشویست. ئەوە ژنانی کۆڵان، کچانی حەسوود و دووڕوو، پیاوانی دەروونپیس بوون ئەو چیرۆکە جوانەیان پیسکرد. ئەو شەوە کە شادەریا و لاولاو ڕۆیشتنەوە سەریاس تا بەردەرگا لەگەڵیاندا هات، دیارە دەیزانی کە خەیاڵی ئەو

هەرزەکارانەی هاوڕێشی بەدەر نییە لە فەنتازیای ڕەش، بەڵام دڵنیابوو گۆرانی هێزێکی ئەوتۆ سیحراوی هەیە وادەکات ئەو گەنج و مێردمنداڵانە ڕێزی ئەو دوو فریشتەیە بگرن، کە بێنەوەی هیچ لە ویقاری خۆیان کەمبکەنەوە، بەوپەڕی ڕاستگۆیی گۆرانیان بۆ کۆمەڵێک خەڵک گووت، کەسانی تر نەرم و بێحورمەت تەماشایاندەکردن.

لەدوای مردنی سەریاسەوە، زۆر شت لە ژیانی ئەواندا گۆڕا، بەڵام ڕۆژێک لە ڕۆژان خیانەتیان لەو پەیمانەی خۆیان نەکرد، جلە سپییەکانیان نەگۆڕی، تاکە شتێک کردیان ئەو ڕەفتە ڕەشەبوو کە بڕیاردەدەن وەک نیشانەی پرسەیەکی ئەبەدی، تاماون لە گەردنی نەکەنەوە.

لەدوای ئەو شەوەوە شادەریا و لاولاو چەندین شەوی تر دەچنەوە ئەو مەیدانە و گۆرانی دەڵێن، دڵنیاشن دەنگیان خۆشبەختییەکی گەورە لە دوای خۆی جێدەهێڵێت، لەو شەوانەدا دەبنە ناسیاوی ژینۆی مەخمەڵی و ئادەم مەرجان کە سەریاس بەدەم پێکەنینەوە وەک «دوو گەوهەری ناو شیاکە» پێشکەش بە کچە سپییەکانیان دەکات. دروست لەو دەمەدایە کە سەریاس بەردەوام قسە لەوەدەکات ببێتە مرۆڤێکی مەزن، لەو دەمەدایە ئارەزووی خۆشنوسین دەبێتە بەشێکی گرنگی ژیانی. کەس نازانێت گەر سەریاس بمابایە چۆن دەژیا، ئادەم مەرجان پێیگووتم «کوڕێک بوو پڕبوو لە مژدەی جوان، دەیوسیت دوای چەند ساڵێک ئیش عەرەبانەکەی بفرۆشێت و ببێتە خۆشنوس یان بەپڕێتەوە بۆ ئەوبەری شار و ببێتە کتێبفرۆش... خۆشترین ئیش لەلای کتێب فرۆشتن بوو... یەک ئاواتیشی هەبوو ڕۆژێک لە ڕۆژان ڤیدیۆیەکی هەبێت و سەیری فلیمە نوێکانی پێبکات».

گەر خوشکە سپییەکان نەبایە من ژینۆی مەخمەڵی و ئادەم مەرجانم نەدەدۆزییەوە، کە هەرکات باسیان لە سەریاس بکردایە چاویان پڕدەبوو لە ئاو، ئەو ڕۆژە ژینۆمان لە جلی بۆیەکردنەکەیدا بینییەوە، لە بەرمیلێکی

کۆن و ژەنگاویدا دەموچاوی شت و باوەشی پیاکردم و گووتی «خوای گەورە، سوبحانەڵا، سەریاس هەر نەیدەزانی باوکی هەیە... واتێگەیشتبوو باوکی پێش لە دایکبوونی ئەو مردووە». لەبەر ئەو هەتاوەدا باوەشی پیاکردم و گووتی «ئێستە کەس پێمناڵێت ژینۆی مەخمەڵی، ئەوە ناوێک بوو سەریاس بۆ منی تاشیبوو، ئێستا من ناوم ژینۆ فەیزوڵا سۆفییە». ئادەم مەرجان و ژینۆی مەخمەڵی هەموو شتێکیان دەربارەی دواهەمین ڕۆژی ژیانی سەریاس دەزانی، ئەوان لە بەیانییەوە تا کاتی ڕۆح دەرچوون لەگەڵیدا بوون.

لە دوای مردنی سەریاسەوە، شادەریا و لاولاو سەبووریەکی گەورەیان بەو دوو کوڕە شەرمنە دەهات. لە دوای مردنی سەریاس ماوەیەکی درێژ ئەو دوو خوشکە وەک دوو شێت، دوو کەس کە شتێکی گەورە لە ژیانیاندا ڕوخابێت هەموو شەوێک دەچنە ئەو مەیدانەو گۆرانی بۆ ئەو کوڕانە دەڵێن کە هەموویان بە غەمگینی لەدەوریان کۆدەبنەوە و هەندێکیان دەگرین و هەندێکیان سەردەخەنە ناو کۆشی خۆیان و لەگەڵیاندا گۆرانییەکان دەڵێنەوە.

کە مەیدانی عەرەبانەکان نەماو ئەو منداڵ و گەنجانە پەرشوبڵاوبوونەوە، خوشکە سپییەکان چەند جارێکی کەم ژینۆی مەخمەڵی و ئادەم مەرجان دەبینن، کاتێک لەو گوندە دوورانەش دەبنە مامۆستا ئیدی ماوەیەک لە یاد ئەو شارە دەچنەوە کە هەرگیز ناتوانێت لە نیگا و سەیرکردنەکانیان تێبگات.

کوشتنی مارشاڵ پەیوەندی بە هەموو ئەو جەنگ و پێکدادانە بەردەوام و ڕۆژانەیەوە هەبوو کە لە مەیدانی عەرەبانەکاندا ڕویدەدا، کوشتنێکی بێمانا و بێتەفسیربوو، وەک هەموو کوشتن و دیلی و ئازارەکانی وڵاتی ئێمە بێهودە و پوچ بوو، دڵنیاتاندەکەمەوە گەر سەریاسی سوبحەدەم لەو تەمەنە نازک و منداڵەنەیەدا نەبایە نەیدەهێشت وا سووک و ئاسان

و بێمانا بمرێت، بەڵام مردنیشی پەیوەندی بەسەرچڵی و شەڕانگێزییە کوتوپڕەکانی گەنجێکەوە هەبوو کە خۆی لە جەوهەردا خراپ و شەڕانی نەبوو. پەیوەندیشی بەو خەونەیەوە هەبوو دەربارەی بوونە مرۆڤێکی مەزن. من کە دواتر ژوورەکەیم بینی تێگەیشتم کە نیگاو دیدی ئەو بۆ مرۆڤی مەزن، زۆر پەیوەندیدارە بە دەسەڵاتی ماسولکە و زەبری دەستەکانی ئینسانەوە، ئەو لەسەردەمێکدا ژیاوە کە مرۆڤی مەزن مانای مرۆڤی بەهێز بووە. ئەو ڕۆژەش کە دەمرێت کوژراوی ئەو نمایشەیە کە خۆی وەک منداڵێکی جەربەزە و چاونەترس و نەبەز نیشانبدات.

ئەو ڕۆژانەی دەکەونە پێش مردنییەوە، پڕن لە شەڕ و پێکدادان و زامداربوون... وەک یەکێک کە سەرپەرشتی ڕێکخستنی ئەو دونیا ئاڵۆزەدەکات، بەردەوام لەگەڵ دەستگێڕ و دوکاندار و ڕێبوارانی دیکەدا تووشی کێشەدەبێت. لە مسەری بازاڕەوە دێت و هەندێ شەڕدەکات و لەوسەرییەوە دەگەڕێتەوەو هەندێ وردە جەنگی دی بەرپادەکات، بەڵام دوای شەڕەکان هەمیشە پێدەکەنێ و بە ریقاری شەڕکەرێکەوە کە برێکی زۆر لە شەرەف لە یاساکانیایەتی دەستدەکاتە ملی غەریم و حەریفەکان... بەڵام ئەو وردە شەڕ و دەمبۆڵەو زویرییانە هەرگیز ناوی ئەویان وەک مارشاڵی عەرەبانەکان و فەیلەسوفی شەوە تاریکەکان لەکەدارنەکرد، چونکە بەشێکی ئاسایی ئەو دۆزەخە جەنجاڵەی ناو بازاڕ بوون.

هەفتەی پێش مردنی هەموو شەوێک دەچێت بۆ ماڵی خوشکە سپییەکان، لە چیمەنەکەیاندا دادەنیشێت، حکایەتەکانی بازاڕیان بۆدەگێڕێتەوە، شەڕ و هەڵای نێوان دوکاندار و عەرەبانەکانیان بۆ باسدەکات، ماڵەکەیان پڕدەکات لە دەنگەدەنگ و قەرەباڵغییەک کە پێشتر بە خۆیەوە نەدیوە. خوشکە سپییەکان بە کاکە بانگیدەکەن، بە دیارییەوە دادەنیشن، لەگەڵ پێکەنینەکانیدا دەتریقێنەوە، لەگەڵ حکایەتەکانیدا تێکەڵاودەبن... قسەکانی پێدەبڕن و پرسیاری لێدەکەن.

ڕۆژێک بەر لە مردنی تکای ئیادەکەن نەچێت بۆ بازاڕ، ئیادەپاڕێنەوە سەر لەگەڵیاندا دانیشێ و چیرۆکەکانی منداڵی خۆیان بۆ بگێڕێتەوە، بەڵام سەریاس بەو خۆشکە پاکانەی پێدەکەنێ و دەڵێت «ڕۆژێک نییە من نەچم بۆ بازاڕ».

بەر لە مردنی ژیان لە بازاڕدا زۆر سەخت بووبوو... پۆلیسەکان ڕۆژانە دەگۆڕێن و جاردوای جاریش دڵڕەقتر و توندوتیژتر دەبن. ئەو بەیانییە وەک هەمیشە زوو عەرەبانە تەماتەکەی خۆی دەفرۆشێت و بە سینەی کەژاڵەوە بە بەتاڵی لە بازاڕدا دەسوڕێتەوە. سەعات دە لەگەڵ ژینۆی مەخمەڵیدا دەچن بۆ لای ئادەم مەرجان، کە کۆمەڵێک بللوری تازەی چرای بۆهاتووە و خەریکی دەرهێنانیانە لە پاکەتەکان، ژینۆ لە بەیانی زووەوە لەگەڵ ماسیفرۆشە بچوکەکانی تردا چاوەڕوانی وەجبەی تازەی ماسیدەکات و ماسیگرەکان نایەن، سەعات نۆ بێزاردەبێت و لەگەڵ سەریاسی سوبحدەمدا لە ناوەڕاستی عەرەبانەکاندا دەمێنێتەوە و سەیری ئەو پەشۆکان و نیگا ساکار و ترساوەی سەریاس دەکات، کە پێدەکەنێ و دەڵێت «ماسیگرەکان نەمردبن؟» کەمێک سەیری ژینۆ دەکات و دەڵێت «چی دەبێت، گەر شەوێک هەموو ماسیگرەکان بمرن... هەموویان ببن بە ماسی یان لە ئاودا بخنکێن؟». ئەو ڕۆژە سەریاسە پڕە لەو جۆرە پرسیارە سەیرانە. بەلای ئاوفرۆشەکاندا دەڕوات و دەڵێت «گەر بەیانییەک لە خەوهەستاین و ئینسان چیتر تینووی نەبوو، ئاوفرۆشەکان بۆ کوێ دەچن؟». «گەر بەیانییەک ئینسان لە خەوهەستا و ئیتر هەرگیز برسینەبوو، مریشک فرۆشەکان چیدەکەن؟» «گەر ڕۆژێک ئەرز مانیگرت و ئیتر سێوی دروستنەکرد... سێوفرۆشەکان چی دەفرۆشن؟». ژینۆی مەخمەڵی پێیدەڵێت «ئەوەی تۆ باسیدەکەیت، لەم ژیانە و لەم شارەدا نییە و نابێت... ئینسان لێرە بەردەوام تینوویەتی و برسییەتی و حەزی لە سێوە». لە ژینۆی مەخمەڵی دەپرسێت «تۆ دواهەمین

هەناری دونیات بینیوە؟». ئەوە یەکەمجارە ژینۆ ئەو ناوە ببیستێت. دەڵێت «تا دواهەمین هەناری دونیا چییە؟» سەریاس پێدەکەنێ و دەڵێت «گەر مردم بمبەن بۆ ژێر دواهەمین هەناری دونیا... لەوێ مرۆڤ دەتوانێت بژی و بەختیار بێت، نە برسیشی بێت و نە تینوو». ژینۆی مەخمەڵی دەپرسێت «دواهەمین هەناری دونیا کوێیە؟ بەهەشتە یان چی؟». سەریاس بێئەوەی تەماشایبکات، بەدەنگێکی دوودڵ و غەمگین دەڵێت «نا بەهەشت نییە، بەڵام زۆر دوور نییە لە بەهەشتەوە». ژینۆی مەخمەڵی بە گومانەوە سەیریدەکات و دەڵێت «سەریاس هەر شتێک لە بەهەشت نەبوو، یەعنی زۆر زۆر دوورە لە بەهەشتەوە». سەریاس بە غەمێکی گەورەوە سەیریدەکات و دەڵێت «ڕاستدەکەیت، ئەوەی لە بەهەشتدا نەبێت، یەعنی زۆر زۆر زۆر دوورە لێی». سەعات یازدە لای ئادەم مەرجان گاڵتە بەو پلێتە ئێرانییە تازانە دەکەن کە مەرجان بە نرخی پلێتەی ئینگلیزی دەیانفرۆشێتەوە. لە یازدە و چارەکدا بۆ یەکەمجار «مەلیک دولبەر» بە خۆی و سێ پۆلیسی دیکەوە دەردەکەوێت. مەلیک دولبەر یەکێکە لە پۆلیسە هەرە دڵڕەقەکان، بەڵام یەکێکیشە لەو پیاوە ترسناکانەی مارشاڵ توانیویێتی دەستەمۆیانبکات. ئەو هەموو کۆتایی مانگێک مەعاشێکی تایبەتی لە دەستگێڕەکان دەسێنێت، سەریاسیش تاکە کەسە لە زمانی دەزانێت. مەلیک دولبەر خۆی ناوی عەبدولمەلیک شامراد هارون بوو، گەرمیانییەکی سەرسەخت بوو، بە ناوی ژنەکەیەوە بە مەلیک دولبەر بانگیاندەکرد، خۆی بە مەلیکی بازاڕ دەزانی... بەڵام هەموو دەزانن کە مەلیک دولبەر ژنەکەی خۆی دەبات بۆ بەرپرسێکی گرنگی دەفتەری سیاسی و کاربەدەستێکی گەورەی وەزارەت. چوار ڕۆژ بەر لەوە مارشاڵ نیوەی موچەی ئەو مانگەی داوە بە مەلیک دولبەر و گووتوێتی ئەوەی دەمێنێتەوە کاتێکی تر وەریدەگرێت. سەعات یازدە و بیست دەقیقە مەلیک دولبەر بە توڕەییەوە دەگاتە بەردەم سینەی

کەژاڵ و نزیک لە بللورەکانی ئادەم مەرجان بە سەریاس دەڵێت «مارشاڵ ماوەیەکە فێری درۆ بوویت». سەریاس لەبەر خۆرەتاوی کوشندەی هاویندا بێئەوەی توڕەبێت تەماشایدەکات و دەڵێت «وانییە مەلیک دولبەر وانییە، ئەمڕۆ ناگاتە ئێوارێ پارەی خۆت وەردەگریت». مەلیک دولبەر دەڕوات و لەولاتر کۆمەڵێک دەستگێڕ دەداتە بەر دار و کۆمەڵێک سەبەتە هەڵدەگێڕێتەوە. لە یەک و نیودا مەلیک دولبەر پۆلیسەکانی هاوڕێی دەگەڕێنەوە و ئەوجارە لای ئاوفرۆشەکان ئاو دەخۆنەوە و دوو سێو لە سەبەتەی منداڵێک هەڵدەگرن و بە ئارامی دەڕۆن. سەعات دوو نیو دووبارە دەگەڕێنەوە و لەوسەری بازاڕ سندوقێک تەماتەی منداڵێکی یازدە ساڵە دەڕێژنە سەر جادەکە. منداڵەکە بە گریان دێت بۆ لای ئەنجومەنی عەرەبانەکان، مارشاڵ کە پێدەچێت ئەو ڕۆژە حەزی لە شەڕنەبێت بە منداڵەکە دەڵێت «هیچمان بۆ ناکرێت، وازبێنە با ئەمڕۆ بە سەلامەت بڕۆینەوە ماڵێ». سەعات سێ و نیو مەلیک دولبەر دووبارە بە خۆی و دارێکی درێژەوە دەگەڕێتەوە و کۆمەڵێک سەعاتفرۆش لەوسەری بازاڕ و کۆمەڵێک ڕۆنفرۆش لە نزیک مزگەوتەکەوە دەداتە بەر حەیزەران. سەعات چوار کۆمەڵێک عەرەبانچی لەدەوری مارشاڵ کۆدەبنەوە و دەڵێن گەر ئەمجارە ئەزیەتمانبدات، لێیدەدەین. سەعات چوارو نیو مەلیک دولبەر بە خۆی و دارێک و ژمارەیەکی گەورە لە پۆلیسەوە دێت و بە ڕیز لەوسەرەوە پیادێن و لەبەردەم سەریاسی سوبحدەمدا دەکەونە شکاندنی بللورە تازەکانی ئادەم مەرجان. ئادەم مەرجان دەگری و خۆی دەدات بەسەر بللورەکانیدا و لەناو وردە شوشەکاندا دەکەوێت و مەلیک دولبەر و پۆلیسەکان لێیدەدەن.... لەوکاتەدا دەنگێک لە ناو دەستگێڕە توڕەکانەوە بەرزدەبێتەوە و دەڵێت «ژنحیز وازی لێبهێنە»، کە ئەو وادەڵێت لە هەزار لاوە، لە هەموو سوچێکی بازاڕدا، لە هەمو کونجە بێدەنگ و فەرامۆشکراوەکانی ئەو دونیاوە، لە ئاسمانەوە، لە دڵی نادیارو

عارەقاوی ئەو عەرەبانە کۆن و ماندووو ژەنگاویانەوە... بەیەکجار دەنگ بەرزدەبێتەوە «ژنمیز وازی لێبهێنە... ژنمیز وازی لێبهێنە... ژنمیز وازی لێبهێنە». ژینۆی مەخمەلّی کە دوای چەند ساڵ باسی ئەو ساتەی دەکرد دەیگووت «سوبحانەڵڵا وەک ئەوە بوو؛ هەموو دونیای ئێمە، هەموو ئەو شتانەی ڕۆژێک لە ڕۆژان عارەق و ماندوێتی و تینوێتی ئێمەیان بینیوە، ئەو بەردانەی ئێمە پێمان بەسەردا ناون و هەستیان بەو ئازارە کردووە کە لە جەستە بچوک و ماندووەکانمانەیە، ئەو ئەسفەلتەی ئولفەتی بە بۆنی هەناسە و پیسی ئێمەوە گرتبوو، ئەو عەمودە فەرامۆش و خوار و چەمیوانەی کارەبا... هەموویان لەگەڵ دەردی ئێمەدا بن».

ژینۆ دەیگووت «تا ئەو کاتە مارشاڵ هیچی نەدەکرد، بەبێدەنگی و غەمگینییەوە سەیریدەکرد و نینۆکی خۆی دەخوارد... دەستگێڕە وردەکان کە هەمیشە باوەڕێکی زۆریان بە سەریاس هەبوو، دەیانگووت «مارشاڵ... مارشاڵ بۆ هیچ ناکەیت». بەڵام وەک ئەوە بوو گوێی لێنەبێت. کە مەلیک دولبەر ئەو جنێوانەی دەبیست تووشی شێتی و هیستریایەک دەبوو مەپرسن، پۆلیسە منداڵەکانیش هەموو وەکو ئەویان لێدەهات، تا ئەو زیاتر گوێی لەو جنێوە بایە زیاتر لە ئادەم مەرجانی دەدا، کە هەموو گیانی خەڵتانی خوێن بوو؛ من و سەریاس کشابووینە دواوە و تەماشاماندەکرد. سەریاس بەردەوام وەک منداڵێک نینۆکی دەخوارد و بیریدەکردەوە، دووجار دەستیبرد بۆ گیرفانی شەرواڵەکەی، من دەمزانی چەقۆیەکی تازەی پێیە، چەقۆیەکی دەسکزەرد من خۆم بۆم کڕیبوو... غەوزی بەغا بێئەوەی ئاگام لێبێت و هیچ بڵێت لە ناکاو پەلاماری پۆلیسێکی منداڵی دا و لە سەرشانەوە زامداریکرد؟ کە دەستگێڕەکان سەریاسیان بینی پەلاماردەدا، ئەوە نیشانەی دەستپێکردنی شەڕێکی گەورەبوو. سوبحانەڵا لە ماوەیەکی کورتدا بووە هەرایەکی گەورە. من خەریکی ئەوەبووم ئادەم مەرجان ڕاکێشمە بەر سێبەرێک، کە شریخەی

یەکەم دەسڕێژ بەرزبووەوە و منداڵەکان، عەرەبانەکان، کڕیارەکان و دوکاندارەکان هەریەکەیان بە کوچەیەکدا هەڵهاتن. لەو ساتەدا ئاوڕمدایەوە و سەریاسم بینی دەستی لە یەخەی مەلیک دولبەردا بوو، یەکێک لە کوچەیەکی نزیکەوە لە نابەینی هەراو پاڵەپەستۆی عەرەبانەکاندا هاواریکرد «مارشاڵ بیکوژە... بیکوژە». هاوارێک بوو لە حەوت تەبەقەی ئاسمانیش دەبیسترا، من ئەمڕۆش دەڵێم ئەو هاوارە نەبووایە سەریاس نەدەکوژرا... هاوارێکی هێندە ڕوونبوو وەک هەقیقەتێکی ساف بەسەر سەری هەمووماندا فڕی، قریشکەیەک بوو مەولانام، چی ڕێگەیەکی بۆ سەریاس نەهێشتەوە، من تا تینم هەبوو هاوارمکرد « پرۆفیسۆر ڕاکە... پرۆفیسۆر ڕاکە». دەنگی منی ناسییەوەو سەیریکردم، چیتر نەیدەتوانی ڕابکات، ئەوانی دی هەموو هاواریاندەکرد «مارشاڵ بیکوژە... مارشاڵ بیکوژە». ئێستاش لە یادمە کە دەستی بەرزکردەوە تا چەقۆکەی لە دڵی مەلیک دولبەردا بچەقێنێت. هەموومان تەماشاماندەکرد، مستووی زەردی چەقۆکەی لەبەر هەتاودا دەبریسکایەوە، دوودڵ بوو، ماوەیەکی زۆر چەقۆکەی بە ئاسمانەوە ڕاگرت، بەڵام دەستگێڕەکان هەموو دەیانقیژاند «مارشاڵ بیکوژە... مارشاڵ بیکوژە». لە ساتێکدا دەستی دانەواند، من دڵنیام دەستی بە قەستی کوشت نەمێنایەخوارێ، نا دەستی بەو نیازە داگرت چەقۆکە فڕێبداو بە دەستووری هەمیشەیی خۆی تفێک ڕێبکات و سەری دانەوێنێت و بڵێت «سەخیفترین ڕۆژی دونیایە». دروست لەو ساتەدا دەستڕێژی دووەم کرا، تا ئەمڕۆش کەس نازانێت کێ ئەو دەسڕێژەی کرد. پۆلیسەکان دەڵێن دەستگێڕێک لە ناو قەرەباڵغی عەرەبانەکانەوە تەقەیکردووە... شێخی سیراجەدین، سەی مالیکی دەهرناس، من ناتوانم هیچ بڵێم، من لە سەریاس زیاتر سەیری هیچ کەسێکی ترم نەکرد... مەولانام، هەستدەکەم یەکە یەکە هەموو فیشەکەکانم بینیبێت کە پێکایان، چوار گوللە بوون، دووانیان لەلای چەپی شانی و یەکێکیان

لەلای ڕاستی و یەکێکیش لەنێوان هەناو و سینەیدا. دەستگێڕەکان دەڵێن یەکێک لە پۆلیسەکان تەقەیکردووە، بەڵام کامە پۆلیس کەس نازانێت. کە کەوت بە دەنگێکی بەرز هاواریکرد «خوایە گیان کوژرام...». من یەکەم کەس بووم چوومە سەری و سەریم خستە سەر ڕانی خۆم. لەو کاتەدا پۆلیسەکان دەسرێژ بەدوای دەسرێژ دەیانکرد بەئاسماندا و دەیانویست خۆیان لە گەمارۆی عەرەبانەکان ڕزگاربکەن. ئادەم کە خۆی خەڵتانی خوێن بوو، نەیدەتوانی باوەڕ بەوە بهێنێت کە لە چاوتروکانێکدا سەریاس بریندار بووە. من هاوارمکرد «یەکێک یارمەتیمبدات، بیگەێنینە خەستەخانە... » ئەو بە زەردەخەنەیەکەوە تەماشایکردم و گووتی «نا... نا، مەمبەن بۆ خەستەخانە، تکایە مەمبەن بۆ خەستەخانە، دەستتان ماچدەکەم مەمبەن بۆ خەستەخانە». سوبحانەڵا لەو کاتەدا چ سەر و ڕوخسارێکی جوانی هەبوو. لەو دەقیقەیەدا ئیدی دەستگێڕەکان کە هەموو هەراسان و شپرزە هاواریاندەکرد، هەندێکیان هۆشیان هاتبووە بەر خۆیان و دەهاتنە سەر سەریاس و باوەڕیان بەوە نەدەکرد بەوجۆرە پێکرابێت. من دەمقیژاند و فرمێسک لە چاوم دەهاتە خوارێ، دەمگووت یەکێک یارمەتیمبدات. ئادەم مەرجان کە نەیدەتوانی خۆی بەپێوە بگرێ، ئەویش لەگەڵمدا دەیقیڕاند، هەموو ئەوانەی لەسەر سەریاس کۆبووبوونەوە دەمانقیڕاند. خۆی دواجار دەستیگرتم و گووتی «بمبەن بۆ ماڵی خوشکە سپییەکان» من هاوارمکرد «دەتبەم بۆ لای دکتۆر...». سیان لە دەستگێڕەکان «سینەی کەژاڵ»یان لەناو عەرەبانە تێکەڵاو و بەیەکداچووەکاندا دەرهێنا و گووتیان بابیگەێنینە خەستەخانە، تاکسی ناگاتە ناو ئەم قەرەباڵغییە. من لەو دەقیقەیەوە هەستمکرد کە ئەو مردووە، جگە لەوەی یەکجاری دیکە تەماشایکردین و گووتی بمبەن بۆ ماڵی خوشکەکانم هیچی تری نەگووت. کە خستمانە سەر «سینەی کەژاڵ» و پاڵمان پێوەنا دوو سەد دەسگێڕ زیاتر لە ملاولامەوە دەڕۆیشتن

و هاواریان لەیەک دەکرد و دەیانگووت «مارشاڵ کوژراوە... مارشاڵ کوژراوە». خوای ئەرزو ئاسمان کە لەسەر عەرەبانەکە پاڵکەوتبوو لە مرۆڤێکی مەزن دەچوو، مەولانام شتێکی تیابوو لەو سەریاسەی جاران نەدەچوو، وەک ئەوەی ئەو سات و کاتەی مردن کردبێتییە مەخلوقێک زەوی نەیکێشێت و ئاسمان هەڵینەگرێت...».

ژینۆ کە چیرۆکەکەی دەگێڕایەوە زوو زو دەوەستا و دەیگووت خودایە بە گوناهی مەزانە، خوایە بە گەورەیی خۆت ڕەحمم پێبکە، پێیوابوو گێڕانەوەی چیرۆکی مردن و ڕۆحکێشان گوناهێکی گەورەی تیایە، ئەو لە دوای مردنی سەریاسەوە باوەڕێکی قووڵی بە خودا هێنابوو. هەندێکجار دەوەستا و چاوانی پڕ دەبوون لە ئاو و دەیگووت «بەڕەحمەت بێت، ئەگەر بمایە ئێستا بەم گریانەی من پێدەکەنی».

ژینۆ دەیگووت «کە بردمانە خەستەخانەکە واماندەزانی مردووە، بەپەلە لێیان وەرگرتین و بەرەو ڕاڕەوێکی تاریک فڕاندیان، سەدان دەستگێڕ لەبەردەم خەستەخانەکەدا کۆبووبوونەوەو دەگریان، تا ئەو وەختە کەسم نەدیبوو هێندە خۆشەویست بێت، هەموو سەریاسمان بە شتێک دەبینی گەورەتر لە توانای خۆی، هەموو ئەوەمان بیرچووبووەوە ئەویش دەستگێڕێکی نەگبەت و بەستەزمان بووە. نازانم هەموومان لە یەکەم ڕۆژەوە بە چاوی شتێکی تر سەیری ئەومان دەکرد، وەک ئەوەی ئەستەغفرەڵا دونیامان بۆ دەستکارییکات، یان شتێک لەو بابەتە... نازانم دوای دوو سەعات کچێکی چکۆلانە لە دەرگای قاوشەکان هاتەدەرێ و گووتی «کەسوکاری کێیە؟ بابێت وەرییگرێتەوە». من گووتم «من کەسوکاری ئەوم، من هەموو شتێکی ئەوم، بیدەنەوە بە من». سوبحانەڵا کە خودا ئەجەلی هەڵگرت هەڵیدەگرێت، بە حیسابی مردوو وەرمانگرتەوە، بەڵام نەمردبوو، پێدەچوو دکتۆرەکان بەهەڵەدا چووبن یان نەیانەوێت تیمارییکەن، لەبەردەرکی خەستەخانەکە جارێکی

تر چاویکردەوە و گووتی «پێمگووتن بمبەن بۆ ماڵی خوشکە سپییەکان» من ناوچاوانیم ماچکرد و گووتم دەتبەین بۆ ماڵی خوشکە سپییەکان، ئەو ئێوارەیە بە هەموو شاردا هێنامانەخوارێ، هەزاران دەستگێڕبووین بە خۆمان و عەرەبانەکانمانەوە شارمان شڵۆغکردبوو. مەولانام خەڵکی دەیانپرسی کێ مردووە؟ ئێمەش دەمانگووت «پۆلیسەکان سەریاسی سوبحدەمیان کوشتووە، مارشاڵی عەرەبانەکان، پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان». کەس لەو شارەدا سەریاسی نەدەناسی ئێمە نەبێت... دۆستێکی نەبوو ئێمە نەبێت... هاودەمێکی نەبوو ئێمە نەبێت. کە گەیشتینە ماڵی خوشکە سپییەکان ئەوانمان بینی لە پەنجەرەکەیانەوە سەریان هێنابووەدەرێ و قژیان لە نهۆمی سەرەوە گەیشتبووە خواری خوارێ. یا غەوز... یا موجیبل دەعەوات... یا بارق و یا باری... چاویان پڕ بوو لە شێتی... لە حەسرەتێکی کوێر، لە شتێک کە هیچ کەسێکمان تا ماوین لە یادیناکەین... هەزارجار غەمگینتر لە هەر چاوێک تۆ دەشێت پێشبینیبکەیت، کە بەو قژە پەرشوبڵاو و سەیرەوە باوەشیان بە سەریاسدا کرد، بە ئەسپایی پێیگووتن «نەمردووم... هەڵمگرن و تاتەواو تاریکدەکات بمبەنە ژوورێ». من و ئادەم مەرجان وەستاین و بە دەستگێڕەکانمان گووت «سەریاسی سوبحدەم زیندووە، مژدەیەکی خۆش... مژدەیەکی خۆش، مارشاڵ ماوە... مارشاڵ نەمردووە، با دەوری چۆڵبکەین، بەڵکو پشوویدات، بەڵکو خودا شیفایەکی بۆ بنێرێت». زۆر بە زەحمەت دەستگێڕەکان ڕەوینەوە، زۆربەیان لە کۆڵانە باریکەکانی دەوروبەردا بڵاوبوونەوە و لەسەر شەقامەکان دانیشتبوون و دەیانویست لە مان و نەمانی مارشاڵ دڵنیابن... دواجار من و ئادەم و خوشکە سپییەکان هەڵمانگرت و بردمانە ژوورێ، تا ئەو کات خوێنی لێدەڕۆی، وەکو ئەوەی لە نزیک مردنەوە قسەمان لەگەڵدا بکات گووتی «کە تاریک داهات، هەر پێنجمان پێکەوە دەڕۆین». یەکەمجار وامدەزانی

وڕێنەدەکات... بەڵام پاش کەمێک بە قورسی چاویکردەوە و دەستێکی خستە سەر سنگی و گوتی «نازانم چییە، ئازارێکی زۆرسەیر لە سەر دڵمدایە» کەمێک وەستاو بە زەحمەت زەردەخەنەیەکی گرت و گوتی «ژینۆ، ئەمشەو دەچین بۆ لای دواهەمین هەناری دونیا... من دەمەوێت لەوێ بمرم... عەفوومکەن بۆ هیچ کەسێکتانم باسنەکردووە... بەڵام ئەمشەو دەمبەن بۆ ئەوێ... لەوێ دەمنێژن... لەوێ... لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا... لەوێوە دەتوانم هەموو شتێک ببینم».

ئەو شەوە سەریاس لە پێخەفێکی گەرمدا پشوودەدات، هەندێجار چاویدەکاتەوە و دەڵێت «کە دونیا تاریک بوو پێمبڵێن... هەر پێنجمان پێکەوە دەچین بۆ ژێر دواهەمین هەناری دونیا».

ئازیزانم دەزانم ئەمەیان چیرۆکێکی کۆنە، دەزانم شتێکە لە یەکەم ڕۆژی لەدایکبوونی مرۆڤەوە هاوڕێمان بووە. هەموو کەسێک لە خەیاڵ و خەونیدا ژێر درەختێک، لاپاڵی چیایەک، گوێ چەمێک، سووچی باغچەیەکی بۆ مردن لە هەر جێگایەکی دی پێباشترە. هەندێ کەس فاسیلەی نێوان مردن و هەستکردنیان بە مردن لەوە کورتترە، بوارێکیان هەبێت بیر لە شوێن و جێی مردن بکەنەوە، هەندێ کەس تا دوا سات باوەڕ بە مردنی خۆیان ناهێنن. من پێم شتێکی قەشەنگە مرۆڤ بیر لە شوێنی مردنی خۆی بکاتەوە، مافی ئەوەی هەبێت ئەو جێگایە هەڵبژێرێت، مافی ئەوەی هەبێت نەیەوێت لەگەڵ سەدان هەزار مردووی تردا بیخەنە گۆڕستانێکەوە.

من پێموایە سەریاس بەرلەوەی بمرێت، شەوانێکی دووروودرێژ بیری لە مردنی خۆی کردۆتەوە. ئەو لەو سەردەمەدا ژیاوە کە مرۆڤ بەردەوام بیری لە مردنی خۆی دەکردەوە. کە ئەو ڕۆژە گوللەکان پێکاویانە، پێویستی بە بیرکردنەوە نەبووە لە مردن، بەڵکو دواجار هەموو خەیاڵی لەلای ئەوەبووە کوێ شایستەترین جێگایە، ژیانێکی سەیر و کورتی تیا دواییبهێنێت. دڵنیام هەموو شتەکانی وەک فلیمێکی کورت تەماشاکردووە،

لەو فلیمانەی لە دوکانی فیدیۆکاندا یان لە ساڵۆنی کۆن و ڕزیوی سینەماکاندا دەیبینین، کاتێک لەگەڵ دەستگێڕەکانی هاوڕێیدا دەچوون و وەک ڕیزێک گەنجی بە حورمەت لە ناوەڕاستی هۆڵەکەدا بە زەرفێک گوڵەبەڕۆژەوە دادەنیشتن و لە کۆتاییەکانیدا دەگریان.

ژینۆ کە بەو جلە بۆیاوی و دەستە سپییانەوە قسەی لە مردنی سەریاس دەکرد، ئەو هەستەی هەبوو کە سەریاس دەیوست مردنێکی جوان بمرێت، مردنێکی لایەق بە کەسێکی مەزن. ژینۆ دەیگووت «کە دونیا تاریک داهات. سەریاس هێزی دایە خۆی هەستێت، ئێمە زۆرمان لەگەڵدا گووت کە دەبێت پشوویدات، بەڵام بێسوود بوو، بەدەنگێکی خەواڵو و لاواز، بە سیمای یەکێکەوە ئازار نەمێڵێت چاوی هەڵبهێنێت، دەیگووت «ئەگەر لەگەڵمدا نایەن، دەڕۆم... بە تەنیا». ئەوە دوا ئارەزووی ئەو بوو، دوا هیوای بوو. سات لە دوای سات مردنی خۆی دوادەخست تا بگاتە ئەوێ... من جێبێکی چکۆلانەم لەو نزیکانەوە هێنا. وای پێغەمبەر، تاجی ئەم دونیا و ئەو دونیا، یەک شۆفێر چییە ئامادەنەبوو لەگەڵمان بێت، کە دەیانزانی بیمارەکە لە ماڵی شادەریا و لاولاوی سپییە، وەکو گورگیان دیبێت بەترسێکەوە هەڵدەهاتن، هەندێکیان تفێکیان ڕۆدەکرد و دەڕۆیشتن، یان جنێوێکی پیسیان لە زار دەکەوتە خوارێ و تێدەپەڕین، دواجار شۆفێرێکی پیرێ جامانە بەسەر لەگەڵمدا هات کە پێدەچوو لە شەڕێکی گەورەدا بێت لە نێوان تەماحی ئەو پارەیەی دەمخستە دەمی و سامی ئەو ڕێگایەی دەمخستە بەری. هەر لە سەرەتاوە دەلەرزی و دەستی سوکانی نەدەگرت، خوشکەکان لەسەرەتاوە دەرهەق بەو پیاوە دوودڵ بوون، بەڵام عیلاجم نەبوو، بە خوشکە سپییەکانم گووت لە شەوێکی وا زوڵوماتدا کەس ناکەوێتە ئەو شاخ و کێوە... بە زەحمەتێکی زۆر سەریاسمان لە پشتەوە لە نێوان ئەو دوو کچەدا دانیشان و بەتانییەکمان پێدادا و من و ئادەم مەرجانیش لە پێشەوەبووین، ئاە خوای ئەرز و

ئاسمان... ئادەم مەرجان لە پێشەوە بەردەوام دەگریا و کفریدەکرد، لەو شەوەوە ژیانی من و ئەو دوو ڕێگای جیاوازی گرت، لەو شەوەوە ئەو بوو بە کۆمۆنیست و من نوری خودا پەرپیە دڵمەوە.

ئادەم تا ئەو کات ئازارێکی سەختی دەچەشت، ئازارەکانی ئۆقرەیان بۆ نەهێشتبوو، بەڵام دەیوسیت تا دوا هەناسە لەگەڵ سەریاسدا بێت. گریانەکانی ئادەم هێندەی تر شۆفێرەکەیان دەترسان. کە سوار ماشێنەکە بووین، سەریاس چاوی نوقاندبوو و لێوەکانی بە جۆرێکی ترسناک شین بووبوونەوە و سیاهییەکی تەڵخ دەست و گەردن و پشت چاوەکانی داپۆشیبوو. خۆی بە شۆفێرەکەی گووت بمانبە بۆ ڕێی «سێوەزێ»، بۆ دامێنی «شێخەڵی هەرمێ شین». من دەمزانی ئەوێ چ جێگایەکی ترسناکە، ناوچەیەکە پڕە لە جەردەی شەو و تفەنگچی تاقکەوتووی ئەو گوندانەی پڕبوون لە شەڕەخێڵ و جەنگەعەشرەت. شۆفێرەکە دەڕۆیشت و دوودڵ بوو، خۆی کۆنە وڵاغداری ئەو دەوروبەرە بوو. دوای سەعاتێک ڕۆیشتن وەک خێوێکی لە ناوەڕاستی شەقامەکەدا دیبێت وەستاو گووتی من چیتر لەگەڵتان نایەم. بە ترسەوە گووتی گەر دەتانەوێت دەتانگێڕمەوە بۆ شار و گەر ناشتانەوێت بگەڕێنەوە، ئا لێرە بوەستن و سەعاتێکی تر تراکتۆری قاچاغچییەکان سەردەکەون بۆ بارهێنان، لەگەڵیاندا سەرکەون.

یا حافیز و یا جەبار... خوشکە سپییەکان پڕ جنێویان کرد، ئادەم مەرجان گریا، من باوەشم بەسەریاسدا کردبوو و دەپاڕامەوە کە لەو چۆڵەوانییەدا بەو زەعیفانەوە جێمانەهێڵێت. بەڵام سوودی نەبوو، شتێک دەتگووت سێبەری تاعوونە بەسەرسەرییەوە دەفڕی، ترسێک لە تەماعەکانی گەورەتر بەری ڕۆحی گرتبوو. ئەو لەسەرەتاوە زیڕەی لە هەموو شتێک کرد، لە جلە سپییەکانی ئەو دوو خوشکەی لە دوو فریشتەی تەریو دەچوون، لەو لایتە گەورانەی دەستیان، لەو هەموو خوێنەی بە سەریاسەوە بوو، لە گریانەکانی ئادەم، لەدەستی من کە

زووزوو لە حەسرەتدا دەمگەست. ئێمەی لەو لاڕێگایە فرێدرایە سەرجادە، نا... ئەستەغفروڵا... ئەستەغفروڵا... نەمانویست بگەڕێینەوە... من زووزوو سەریاسم ماچدەکرد و دەمگووت «گەر بە کۆڵ بووە دەتگەێنمە ژێر دواهەمین هەنار». سەریاس لەو کاتانەدا بەجۆرێک دەکۆکی لەگەڵیدا خوێن لە برینەکانییەوە دەهاتەدەرێ، بەڵام کە ئارامدەبووەوە چاوی هەڵدەهێنا و دەیگووت «پێمبڵێن ئەستێرە دیارە یا دیار نییە؟». ئێمە دەمانگووت «ئەستێرە دیارە سەریاس، ئەستێرە دیارە». ئەو شەوە شەوی تاریکی و بێباکی و بێڕەحمی ئینسانەکان بوو، لەو شەوەدا من هەستمکرد کە خودا ئێمەی بەجێهێشتووە، هەستمکرد ئێمەی مرۆڤ بە شێوەیەک گومڕابووین خودا ئاوڕمان لێناداتەوە، مەرجان ئەو شەوە بۆ یەکەمجار قسەی لە ناعەدالەتی دەکرد. بە خۆی و برینەکانییەوە دەهات و دەچوو و دەیگووت «کێیە سوود لەم ناهەقییە دەبینێت... کێ؟». ئەو درەنگ تراکتۆرێک لەدوور دەرکەوت، گەنجێک لێیدەخوڕی هەموو دەست و مەچەکی خاڵ و نەخش و هێمای بێدینی بوو. کە لە ئاستماندا وەستا بەدەنگێکی بەرز، پڕ بە شەو پێکەنی و گووتی «مەیتتان پێیە... مار پێوەیداوە، یان ڕیخۆڵە کوێرەیەتی». وایدەزانی دەگەڕێینەوە بۆ شار، بە زەحمەت تێمانگەیاند کە برینداریکمان پێیە دەیەوێت لەو چیایانە بمرێت. بە سەریاسی گووت «گەر دەمری بمرە، بۆ بەم نیوە شەوە دونیات هێناوەتە تو×اخ». بە دەنگی بەرز گووتی «من ناگەمە ڕێی ×یۆەزێ» بەڵام گووتی تا ڕێگایەک دەمانبات «لەوێوە دەتوانین بە پێدەشتێکدا بڕۆین و بە ×ەعاتێک ڕێگا بگەینە ×ەر ئاو و لەوێوە تا «شێخەڵی هەرمێ شین» ×ەرکەوین». ئێمەی لە پشت تراکتۆرەکەیەوە سوارکرد و خۆی لە پێشەوە کەوتە گۆرانی گووتن. زوو زوو دەوەستا و دەیگووت «شەوێکی باشە بۆ مردن، باران نییە، من هەر تر×ی ئەوەم هەیە لە باراندا بمرم... کە× لەم مەملەکەتەدا بەقەد ×ایەقی

تراکتۆر دوژمنی باران نییە، هەر شوکور بۆ خوا کە باران نییە». ئەو شەوە کەسمان نەماندەزانی دواهەمین هەناری دونیا لە کوێیە. سەریاس دەیگووت کە گەیشتینە بناری چیا پێمبڵێن. ئەو زۆر بەزەحمەت گوێی لەدەنگی ئێمە دەبوو، لە ناو تراکتۆرەکەوە ئیدی بە شێوەیەکی سەیر خوێنی لەبەردەڕۆی، دۆخی بەجۆرێکی ناهەموار تێکچوو، لەویادا خوشکە سپییەکان دیسانەوە گریان، هەستمدەکرد بیەوێت شتێک بڵێ، بەڵام وڕەی تراکتۆرەکە و گۆرانییەکانی شۆفێرەکە نەیاندەهێشت گوێمان لەو نوزە باریکە بێت کە لە گەرووی سەریاسەوە دەهات. دواجار لە ئاست کێڵگەیەکی بەریندا دابەزین، شادەریای سپی و لاولاو لایتەکانیان دەرهێنا، شۆفێرەکە بە ئێمەی گووت «من دووقات پارە لە مردووان دە×تێنم... چوار ×اڵە لەم ڕێگایەدا ئیشدەکەم و ئەوە قانونەکەمە، مردوو بە دوو قات دەبەم... لەبەرئەوەی هەموو ×ایەق تراکتۆرێک مردوو نابات... من بە شەرتی عی×رایل ئیشناکەم، کە بە خۆڕایی مردوو دەبەن بۆ عا×مان».

وای ئەی جیلوەی ڕۆشنی ئەسحابە و زاهیدان، شەوێک بوو منی گۆڕی... منی لەوە ئاگادارکردەوە ئێمەی بەشەر لەجەنگەڵێکی پڕ لە زوڵوماتداین... هەر چوارمان بەتانییەکەمان کردە دەستەبەرە و سەریاسمان خستە ناوی و بەو دەشتە کاکی بە کاکییەدا کەوتینە ڕێ. تاریکییەک بوو بێسنوور و بێحەد و بێمەودا، کەسمان نەماندەزانی دواهەمین هەناری دونیا لە کوێیە. کامە کێو دەشێت مەنزڵی دواهەمین هەناری دونیا بێت، کامە لاپاڵ دەبێت کێڵگە و مەزرای شێوە درەختێکی لەو جۆرە بێت، کامە درەخت دەشێت وەک دواهەمین درەختی جنسی خۆی تەماشابیکەین. دەقیقە لە دوای دەقیقە سەریاس بەدتردەبوو، زوو زوو داماندەناو دەمانپرسی سەریاس بۆ کوێ بچین، ئەو بە ئەستەم

چاوی هەڵدەهێنا و بە قووڵی نرکەیەکی زامداری لە گەروو دەهاتەدەرێ و نەیتوانی هیچ بڵێ. ئەو شەوە هەر دەڕۆیشتین و نەدەگەیشتینە هیچ، هەموو شتێ لە ئەڵقەیەکی بەتاڵ دەچوو، ئەو دوو کچە بەدرێژایی دەڕۆیشتن و دەگریان، کراسە سپییەکانیان لەناو دڕک و داڵی ئەو کێڵگەیەدا هەلاهەلابوو... نازانم لەچ ساتێکدا ڕۆحی دەرچوو، وەک ئەوە بوو بزانێت ناگاتە ژێر دواهەمین هەناری دونیا، ناگاتە ژێر ئەو درەختەی هەموو ئاواتی ئەوەبوو لە ژێریدا بمرێت. نەگەیشتنی ئەو بەو درەختە نیشانەی نەگەیشتنی هەموومان بوو بە هەموو شتەکان، نیشانەی نەهاتنەدی گەورەترین و بچوکترین ئاواتمان بوو. ئێمە چوار کوێربووین، بەدەوری خۆماندا دەسوڕاینەوە، هەرگیز ڕووناکییەک، نورێک، ئیلهامێکی خودایی بە فریامان نەهات... ئێستاش کە بیر لەو شەوە دەکەمەوە تێدەگەم، کە دووریمان لە سەرچاوەی گەورەی هەر نورێکەوە ئێمەی لەو زوڵمەتەدا ونکرد. چوار کوێربووین... چوار کوێر... چوار کوێر.... ئەو لەو بەتانییەدا مردوو ئێمە بێهودە و بێئاڕاستە و بێئامانج بەو زەویەدا ونبووین، دواجار لە ناوەڕاستی ئەو دەشتە خاڵی و فەرامۆش و بێکەسەدا دانیشتین و بە دیارییەوە دەستمانکرد بە گریان. لە ناوەڕاستی ئەو دەشتەدا باوەشمان بۆکردەوە، ماچمانکرد، هاوارمان لە خودا کرد، لە ئاسمان، بەڵام جگە لە کۆمەڵێک قەلەڕەش و مێشوولەی بێڕەحمی شەو هیچی تر بە هاوارمانەوە نەهاتن.

دوای شەوێکی دوور و درێژ لە دەستەپاچەیی و ونبوون لە ناوەڕاستی کێڵگەیەکدا داماننا. هەر چوارمان تێر بەسەریدا گریاین، کچەکان وەک خوشکێکی ڕاستەقینە ماچییانکرد. نەمانتوانی بیگێڕینەوە، نەماندەویست دووجار بیکوژین، دەمانزانی ئێمە هەرگیز «دواهەمین هەناری دونیا» نادۆزینەوە، بەڵام پێمان باشبوو لە ڕێگای دواهەمین هەناری دونیادا

بینێژین چاکترە لەوەی کە بیبەینەوە بۆ گۆڕستانێکی نەیدەویست تیا بنێژرێت. ئەو شەوە هەر چوارمان بڕیارماندا لەو پێدەشتەدا بینێژین، ئەو لە ئێمە زیاتر کەسیتری نەبوو، ئیدی بەناو دەریایەکی بێئامان لە مێشوولە و زیکەزیکی سیسرکەکاندا ڕۆیشتم تا گوندێکم دۆزییەوە، لەوێ پاچ و خاکەنازێکم وەرگرت و بە تاریکیدا گەڕامەوە، شەوێک بوو هەرگیز تەواو نەدەبوو، دەیانجار لە هەموو شەوەکانی تری ژیانم درێژتربوو، تا دەهاتە تاریکتر و تۆختریش دەبووەوە. نازانم چ هەوایەک منی ئاڕاستەکرد، دەشتێک بوو خاڵی لەهەموو شتێک، هەتا درەختێکیشی تیانەبوو بتوانم بیکەمە نیشانە، بەڵام خودا لەو شەوەوە چووبووە دڵم و ئەو هیدایەتیکردم، ئەو دەستیگرتم و منی تا ئەو گوندە بردو لەوسەر دووبارە منی هێنایە، تا گەیشتمە ئەوێ هەستم پێدەکرد، کە گەڕاشمەوە هەستمکرد شتێک لەگەڵمدایە، ئەوە خودا بوو، خودای مەزن خۆی بوو. کە دەستی گرتم و منی برد... من دڵنیام خودا سەریاسی خۆشدەویست، کوڕێک بوو جگە لە کەمێک شەڕانێتی دڵێکی ساف و پاکی هەبوو، تەنیا من دەزانم چ حورمەت و ڕێزێکی خوداییشی بۆ ئافرەت هەبوو. خودا بیبەخشێت بە پاکییەکەی خۆی لەگەڵ جەمعی ئیمانداراندا... لەگەڵ جەمیعی ئەسحابەکاندا...

سوبحانەڵا... سوبحانەڵا کە گەڕامەوە خوشکە سپییەکان گۆرانییان دەگووت، گۆرانییەک بەردی دەهێنایە گریان، من لەدوورەوە ڕامکرد و دەستمکردە ملیان و گووتم «خوشکان، مەگرین، خودا لە گوناهەکانی دەبورێت، من دەزانم بەدرێژایی ئەو ڕێگایە من خودام لەگەڵدابوو... ئەو سەریاسی خۆشدەوێت، دڵنیام سەریاسی سوبحەدەمی خۆشدەوێت... پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمانی خۆشدەوێت» وامدەگووت و دەگریام. ئادەم مەرجان پاچەکەی وەردەگرت و بەهەموو ئازاری خۆیەوە یەکەم پاچی دەوەشاند، من بەدەم گریانەوە پاچەکەم لێوەردەگرت و دەموەشاند،

ئەو بەدەم گریانەوە پاچەکەی لێوەردەگرتم و دەیوەشاند... شەوێک بوو لە درێژترین شەوەکانی ژیانم، گۆڕێک بوو لایەقی ئەونەبوو، گۆڕێک بێکێل، بێهیچ شتێک، گۆڕێک شاهیدی مردنی غەمگین و سەیری ئەو بوو، دەمانشاردەوە و دەگەڕاینەوە... شەو کۆتایی نەدەهات. بڕیارماندەدا سبەی کێلی بۆ بهێنین، سبەی لەگەڵ دەستگێڕەکاندا چەندین پاس بگرین و بێینە سەر گۆڕەکەی و لە گوڵدا نوقمیبکەین... دەڕۆیشتین و دەگریاین، دەڕۆیشتین و دەگەیشتینەوە شار و خوداحافیزیمان لەیەکدەکرد و دەخەوتین، بەڵام دڵنیابن ئەو شەوە قەت قەت دوایی نەهاتووە و دوایی نایەت».

١٣

لە شەوی دووەمی ئازادیمدا خوشکە سپییەکان بۆ سەر گۆڕەکەی سەریاسی سوبحەدم پێشمکەوتن.

ئەو شەوەش نەمدزانی کە سەریاسێک و سەریاسێکی دیکەش لە زەویدا هەیە.

نامەوێت وەسفی ئەو شەوەتان بۆبکەم، چونکە وەسفناکرێت. شەوێک بوو پڕبوو لە ڕووناکی، هێند ڕووناک بوو بێ هیچ چرایەک بەو کێڵگە خەوتووانە ڕۆیشتین. پێویستناکات لە من بپرسن هەستت بە چی دەکرد؟. نا غەمی من تەنیا غەمی باوکێک نەبوو دوایی بیستویەک ساڵ زیندان دەچێتەوە سەر گۆڕی کوڕەکەی، بەڵکو غەمی مرۆڤێک بوو لە دوایی ڕەنجێکی زۆر دەهاتەوە سەر باغێکی سووتاو. دیلێتی من و مردنی پوچی ئەو، لە بۆشایی ئەو کێڵگە ڕووت و بێبەرهەم و نەکێڵراوانەدا تێکەڵ بووبوو. مانگ لەسەر ژیانی بێهودەی من و مردنی بێهودەی ئەودا هەڵدەهات، ئەستێرە لەسەر نامورادی من و ئەودا دەدرەوشایەوە، هەستمدەکرد نە مردنی ئەو و نە کۆیلەیەتی دووروودرێژی من چ شتێکی لەم جیهانە نەگۆڕیوە. من ئەو شەوە بیرم لە بەراوردکردنی چارەنوسی مرۆڤ بە چارەنوسی شتەکانی دیکە دەکردەوە، مردنی ئەوم بەم کێڵگانە بەراورددەکرد، مردنی ئەوم بە بەرهەووت و چۆڵێتی ئەو زەوییە بەپیت و بەفەڕانە

بەراوردەکرد. وەک ئەوەبوو لەناو بازنەیەکدابین هەموو شتێکی تیا مردبێت، وەک ئەوەی ژیان لەو سەر زەوییەدا هەرگیز سەوزنەبووبێت، تۆوێک بێت فڕێدرابێت و نەڕوابێت، وەک ئەوەی ژیان باڵندەیەک بێت جارێک بۆ پشوو نیشتبێتەوە و ئیدی نەفڕیبێتەوە. ئەوەی لەو شوێنەدا سەرەنجی منی ڕاکێشا بێدەنگی بوو، جێگایەک بوو جێ دەستی مرۆڤی پێوەنەبوو، گۆڕێک بوو لە شوێنێکدا دوور لە دەستی مرۆڤ، جێگایەک وەک ئەوەی شاهیدی فەرامۆشکردنی ئینسان بێت بۆ برای خۆی، جێگایەک وەک هەمان ئەو مەنفا سەیر و ڕووناکەی من لە ناو بیاباندا، گۆڕێک سارد و دوور وەک زیندانێک لە سەحرادا. ئا وامەزانن من هەمیشە و هەمیشە لە ژێر کاریگەری ئەو ساڵە تاریکانەدا دەژیم و بیردەکەمەوە، وا مەزانن من تووشی ترس و وڕێنە بووم بۆیە ئەو گۆڕە بە زیندانەکەی خۆم لە سەحرا دەشوبهێنم. گۆڕێک بوو بچوک، وەک ئەوەی گۆڕی باڵندەیەک بێت. ئەو فەزا گەورە و بەرین و کپەی دەوری هێند فراوان بوو، مەودایەکی درێژی بۆ سێبەری کێلەکان جێهێشتبوو، هەستمدەکرد ئەو ئاسۆ بەرفراوان و بەرین و گەورەیە، بوارێکی بێئەندازە گەورەی بۆ ئەو مردووە جێهێشتووە بیر لە گەردون بکاتەوە. گۆشەگیرییەک بوو لەو جۆرە گۆشەگیرییەی مرۆڤ بە ناکۆتاوە گرێدەدات. لەو ساڵانەی دواییدا جگە لە شادەریای سپی و لاولاو کەس نەچووبووە سەر ئەو گۆڕە. شەوێک بوو هەمیشە وەک شەوی مردن لە خەیاڵمدا دەمێنێتەوە. کە گۆڕەکەم بینی، نوشتامەوە و کێلەکانم ماچکرد، هاوارمکرد «سەریاسی سوبحدەم، من باوکتم گوێت لێمە من ئەوم، من موزەفەری سوبحدەمم، بیستویەک ساڵ لە مەوبەر کە من گیرام تۆ تەمەنت چەند ڕۆژێک بوو... تۆ منت نەبینیوە، هەرگیز بیریشت لە من نەکردۆتەوە، بەڵام دەبێت ئەمشەو گوێم لێبگریت».

دوو خوشکە سپییەکە بە هێمنی لەولای گۆڕەکەوە لە سەر خاک و خۆڵی دڕکاوی ئەو دەشتە دانیشتبوون، من دوو ڕۆژ بوو لەگەڵیاندا بووم، بەڵام زۆربەی کات خەریکی حیسابی گۆشەگیرییەکانی خۆم بووم، نەمدەتوانی ئاسان لەگەڵ دونیادا بکرێمەوە. کە منیان لەو دۆخی شێوەنەدا بینی ترسان، من ئارامکردنەوە و گووتم «نا... نا... کچە ئەزیزەکانم من شیوەنناکەم... غەمی من غەمێک نییە شیوەن بە خۆی بگرێت... نا دۆستەکانم... من شتێک هەیە کە دەبێت بەم مردووەی بڵێم... شتێک هەیە کە دەبێت ئەو مردووە بیزانێت... من دەزانم ئەو دەمبیستێت... دەزانم لە ناو ئەم دەشتە بەرینەدا چاوەڕوانی شتێک دەکات، دەزانم لە ناوەڕاستی ئەم پێدەشتەدا هەموو چرپە و دەنگێکی ئینسان نرخی خۆی هەیە... دەشێت ئەو من نەناسێتەوە، بەڵام بەم هاوارانەدا تێدەگات یەکێک هەیە لە مێژە بەرەوپیری دێت... دەبێت تێبگات کە ئینسان لەم گەردونەدا تەنیا نییە... دەبێت ساردی و کپی ئەم دەشتە نەیترسێنێت... دەبێت بزانێت من بەرەوپیری ئەو ڕامکردووە... بیستویەک ساڵە من لە زیندانەکەمدا بەرەوپیری ئەو ڕادەکەم... دەبێت بزانێت چ زوڵمێکە دواجار لەم بەرهووتەدا بەیەکدەگەین... دڵنیام لەم بێدەنگییەدا هەموو هاوارێک دڵی ڕادەچڵەکێنێت».

گوێمدەنا بە گۆڕەکەوەو دەمگووت «خودای مەزن، ئەو گوێیلێمە... دەزانم گوێی لێمە... وەرن دەست لە گۆڕەکە بدەن دەجوڵێتەوە».

من دەستم دەخستە سەر ئەو گۆڕە و دەمبینی دەجوڵێتەوە، هەستم بە ڕۆحێک دەکرد دەیەوێت لە کۆت و زنجیرێکی ترسناک ئازادبێت، هەستمدەکرد هاوارێک و کڵپەیەکی قەتیس لەو گۆڕەدایە و دەیەوێت بێتەدەرێ.

من هاوارمدەکرد و ئەو تینوتاوەی ناو گۆڕەکەش تینی

دەسەند، خوشکەکان دەیانگرتم و دەیانگووت «موزەفەری سوبحدەم تۆ ئازاریدەدەیت... تۆ بەم هاوارانەت خەبەریدەکەیتەوە... کە خەبەریبێتەوە برینەکانی ئازاریدەدەن... بێدەنگ بە... موزەفەری سوبحدەم بێدەنگ بە».

من کەمێک هێوردەبوومەوە و دەمگووت «سەیرکەن. باوکێکی دەستخاڵی، کوڕێک کە مردنێکی پوچ مردووە لە پێدەشتێکی پڕ لە کەرتەشی و دڕک و خۆڵدا یەکدەگرنەوە... سەیرکەن تا چاو بڕکات قوببەیەک لە پوچی بەسەر سەرمانەوەیە، گومەزێکی مەزن لە هیچی، چەترێکی گەورە لە بێمەعنایی». لەو دەقیقەیەدا وامدەزانی کە من و سەریاس نە ڕابوردوومان هەیە، نە ئێستا و نە داهاتوو... ئەوەی منی دەترسان، ئەو چۆڵەوانیی و ڕووتەنە بێمەودایە، ئەو شەوە، ئەو ڕووناکییە بێڕۆح و بێپرشنگە بوو کە تیایدا بەیەکدەگەیشتین. من و ئەو هیچمان نەبوو بەیەکی بڵێین، هەریەکەمان بە شێوەیەک ژیابووین و مردبووین، قسەیەکمان نەبوو بیگۆڕینەوە، ئەو بێدەنگی و خۆڵ و بەرهووتە لەبری ئێمە قسەیاندەکرد. ئەو پوچییە مەزنەی من و ئەوی داپۆشیبوو، ئەو تەپوتۆزەی لە هەموو لایەکەوە دەهات، لە بری ئێمە هەموو شتێکیان دەدرکاند.

ئەو شەوە تێگەیشتم بزربوون و نائامادەگی مرۆڤێک چ کارەساتێک لە دوای خۆی جێدەهێڵێت، تێگەیشتم شوێنی مرۆڤ لەسەر ئەم زەمینە چ سەیرو گەورە و مەزنە، مرۆڤ کە جارێک لەدایکبوو، ئیدی بۆ هەتاهەتایە شوێنەواری لە ژیانی ئەوانی دیکەدا دیارە، ژیان چی نییە جگە لە زنجیرەیەکی هەتاهەتایی، نەپساو، نەپچڕاو. ئێمە لێرەدا لەم دەریا مەزنەدا ونبووین و ناگەینە جێ، بەڵام ئێستا ژیانی ئێمە، مردنمان، مانمان، نەمانمان بە ڕێگایەکی نەبینراو و نەبیستراو کار لەهەموو مەخلوقاتی سەر ئەم زەمینە دەکات، کار لە گوڵەکان دەکات،

کار لە باڵندەکان دەکات. مرۆڤ کە جارێک لەدایکبوو ئیدی دەبێتە بەشێک لە ڕیزێکی مەزن، دەبێتە ئەڵقەیەک لە زنجیرێکی ناکۆتا، هەر کات ئەڵقەیەک لەو زنجیرە دەپچڕێت، چەندەها پلپلەی دیکە لەو زنجیرە دەکەوێت، هەر کاتێک پلپلەیەک دەکەوێت، ڕوخساری هەموو ئەڵقەکانی دیکەو شوێنیان لە ناو زنجیرەکەدا دەگۆڕێت. ونبوون و مردنی مرۆڤێک ڕوخساری هەموو ژیان لەمسەر زەمینەدا بەجۆرێکی دی دروستدەکاتەوە... ونبوونی مرۆڤێک دەتوانێت ئەندازەی کۆی ژیان تێکبدات، دەتوانێت جوگرافیای پەیوەندییەکان بگۆڕێت. گەر من هەبوومایە، گەر من وەک مردووییەک لەو سەحرایەدا کفن نەکرابامایە، دەشیا هەموو ئەو ژیانە بەشێوەیەکی دی بڕۆشتبایە. ئینسان ئەستێرەیەکە نابێت بهێڵین بکەوێت، چونکە ئەو بەتەنیا ناکەوێت. ئێستا کێ دەزانێت سەدای ئەم ونبوونەی ئێمە لە کوێی دیکەی زەمیندا دەنگدەداتەوە؟ کێ دەزانێت، کەی و لە چ زەمانێکدا یەکێک لە خۆڵەمیشی مردن و ونبوونی ئێمەوە هەڵدەستێت و دەبینێت ئەو گڕی کەوتنی ئێمە سووتاندویتی؟.

ئەو شەوە تێگەیشتم شوێنی خاڵی من لەم جیهانەدا ئەم گۆڕەی دروستکردووە، بەڵێ، من پێتاندەڵێم و دەمەوێت گوێم لێبگرن، مردنی مرۆڤێک تێکچوونی هەموو هاوکێشەکانی ژیانە لەسەر ئەم ئەستێرەیە. من لە دوای خۆم زنجیرەیەکی بێمەودا ژیانم تێکدابوو. ئەو شەوە خوشکە سپییەکان تا درەنگ دەیانویست ئاراممبکەنەوە، تێمبگەێنن کە منیش قوربانییەکم لە قوربانییەکان، منیش یەکێکم دواجار وەک هەموو ئەوانەی تووشی کارەسات دەبن و دەمرن، بەڵام من بەو پێدەشتانەدا بەرەڵادەبووم، دەکەوتمە لێدان لە سینەو بەرۆکی خۆم، دەکەوتمە خۆڵکردن بەسەر خۆمدا، پێڵاوەکانم دادەکەند و بەژێر ئەو تاریکییە لێڵ و ڕووزەرد و زەعفرانییەدا لە خوشکە سپییەکان

دووردەکەوتمەوە، وەک جانەوەرێکی زامدار ئەملوراند، بەسەر دڕک و بەردو پوش و پەڵاشی ئەو شەوەدا ڕامدەکرد و سەیری ئەو بۆشاییە بێسنوور و بێڕەحمەم دەکرد کە هەستمدەکرد، هەنگاو بە هەنگاو ئاسمانێکی فراوانترم بۆدەکاتەوە، نەوەک بۆ ئەوەی ئازادبم، بەڵکو بۆئەوەی وێڵبم و ونبم و دەرگای ونبوونەکانم تا ئەوسەری دونیا والابێت... ڕامدەکرد و گەردون لە ڕاکردنمدا گەورەتر و کراوەتر، بەڵام چۆڵتر و خاڵیتر دەینواند. هەستمدەکرد ئەوەی بیستویەک ساڵە تیا دیلم سەحرا نەبووە، سەرم بەرزدەکردەوە و پڕ بەو دەشتە مەزنە هاوارمدەکرد « خودایە ئەمەیە بیابان، ئەمەیە بیابان، ئەمەیە بیابان». خوشکە سپییەکان چیتر نەیاندەبینیم، من لەو وشکەخاکەدا، لەو زەمینە قڵیشاو و ماندووەدا ڕامدەکرد و لە خۆمدەدا، لەو گۆڕە دووردەکەوتمەوە و چنگ لە دوای چنگ خۆڵم بەسەر خۆمدا دەکرد، بۆ یەکەمجار تێدەگەیشتم ئازادیش چ بیابانێکی گەورەیە. گەڕانەوەی مرۆڤ لە ئەسارەت کاتێک مانای هەیە کە نەگەڕێتەوە سەر خۆڵێکی ڕووت، نەگەڕێتەوە سەر ئێسک و پروسکی ژیانەکانی تر...

ئەمشەو لەبەردەم ئێوەدا دان بەو ڕاستییەدا دەنێم، کە نەمتوانی قبووڵی مردنی سەریاسی سوبحدەم بکەم. ئەو شەوە کە وەک شێت وەک باڵدارێکی پیسخۆر، واشەیەکی بریندار بەدەوری ئەو گۆڕەدا دەسوڕامەوە و هاوارمدەکرد، تێگەیشتم کە ناتوانم مردنی سەریاسی سوبحدەم قبووڵبکەم، نەدەکرا مردنی ئەو بسەلمێنم، خۆڵمدەکرد بەسەر خۆمدا و پڕ بەو دەشتانە هاوارمدەکرد «ئەمە گۆڕی ئەو نییە، ئەو نەمردووە».

ئەمشەو پێشتاندەکەوم و دەڵێم من بەشداربووم لە هەموو یارییەکاندا، بەشداربووم لەوەی کە شەوێک تێگەیشتم من بۆ ئەوەی

بژیم، دەبێت باوەڕ بەو مردووە نەکەم کە لە بەحرێکی تەپوتۆزدا خەوتبوو، ئەو مردووەی یەکترمان نەدەناسی، بەڵام دەمزانی بێئەو من شتێکم نابێت بۆی بژیم... دۆستانی من، ئەی ئەوانەی نازانین ئەم کەشتییە بەرەو کوێمان دەبات. من دواجار دەستم خستە سەر ئەو گۆڕە و گووتم «باوەڕ بە هیچ حەقیقەتێک ناکەم، تۆ نەمردوویت، من دەگەڕێم و دەتدۆزمەوە». بیستویەک ساڵ زیندان فێریکردبووم باوەڕ بەهیچ ڕاستییەک نەکەم... ئێستا هەستدەکەم ئێمە هەموومان ئازادی خۆمان بە وەهم دەست پێدەکەین... ئاه خودایە، ئازادی هەرگیز لەوەهم جیانابێتەوە. ئا لۆمەمەکەن... لۆمەمەکەن... گوناهی من وەک گوناهی هەموو ئادەمیزادەکانی تر بوو، وەک گوناهی هەمووتان بوو، هەموو ئەوانەی ڕۆژێک لە ڕۆژان ئازادیتان لە خەیاڵ پاکنەکردەوە.

لە شەوی دواتردا سەرتاپا ڕوخساری ژیانی من گۆڕا. من ئەو شەوە ناودەنێم، شەوی ژیان و زیندووبوونەوە.

لەو شەوەدا تێگەیشتم کەسەرباسێک و سەرباسێکی دیکەش لە دونیادا هەیە.

ڕیشەکانی چیرۆکی ئەو شەوە دەگەڕێتەوە بۆ هەندێک ساڵ لەوەوبەر، کاتێک محەمەدی دڵشوشە لەیەکێک لە ئێوارە پڕ سەفاکانی خۆیدا، گوێی لە گۆرانی داواکراوی یەکێک لە ڕادیۆ حیزبییەکان دەگرت، کاتێک گوێی لەو بەرنامەبێژە کچە بوو بەدەنگێک « بەزۆر نازکی دەکردەوە» دەیگووت «سەرباسی سوبحەدەم، ئەم گۆرانییە بە وەستا مەجید، بەهێی ژنی و شیلانی کچیان پێشکەشدەکات، بە غەفووری ڕێحانە بەبۆنەی زەماوەندیانەوە، هەروەها بە هەموو

پێشمەرگەکانی کەرتی بیستویەک و مام عبداللە لە بازاڕی کۆنەکە...». محەمەدی دڵشوشە دڵنیابوو کە بە ڕاستی گوێی لەو ناوەبووە، دڵنیابوو کە سەریاسی سوبحەدەم گۆرانییەکی کامکارانی داواکردووە، بەڵام لەو کاتەوەی سەریاسی دەناسی دەیزانی کە ئەو کوڕێکی بێکەسە. دەیزانی ئەو هیچ کەسێکی ئەوتۆی نییە گۆرانی پێشکەشبکات، ئەوەش سەرەتای دەستپێکردنی تەلیسمەکان بوو. محەمەدی دڵشوشە دەیزانی ناوی سەریاسی سوبحەدەم ناوێکی هێند سەیر و ناوازەیە ناکرێت بە ئاسانی دووبارەبێتەوە. بەوەدا محەمەدی دڵشوشە منداڵی سەوداسەر و ئەڤینداری نهێنییەکان بوو، ئەو ئاماژە تێپەڕ و کوتوپڕ و خێرایە بەسبوو تا لەوێوە بەرەو دەریای ئەو تەلیسمانە بڕوات کە خۆشی و ئێمەشی تیا نوقمدەکات.

ئەو ئێوارەیە محەمەدی دڵشوشە بە ڕوخسارە سادە و ڕووخۆشەکەی خۆیەوە، بە مەدالیاکانی دەستییەوە، دەچێت بۆ گوزەری عەرەبانەکان و لە ناو دەنگەدەنگی دەمە و ئێوارەی میوەفرۆشەکاندا لەسەریاس دەپرسێت ئایا هیچ گۆرانییەکی لە هیچ ڕادیۆیەک داواکردووە؟ بەوەدا سەریاسی سوبحەدەم ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕادیۆشی نەبووە، بە سەرسامییەکەوە دەڵێت ئەو لە مێژە گوێی لەو جۆرە بەرنامانە نەبووە. ئەو ڕۆژە محەمەدی دڵشوشە ئەو هەواڵە سەیرە بۆ سەریاسی سوبحەدەم دەگێڕێتەوە. سەریاس بە پێکەنینەوە دەڵێت «نابێت، سوبحەدەمێکی تر لە دونیادا نییە... من تەنیا کەسێکم ناوی سەریاسی سوبحەدەم بێت».

بەڵام محەمەدی دڵشوشە دڵنیایە لە پشت ئەو ناوەوە نهێنییەکی گەورە خۆی حەشارداوە. لە یادتان نەچێت محەمەدی دڵشوشە عاشقی نهێنییە، کەسێکە لە هەموو شتێکدا بۆ نهێنی دەگەڕێت، ئەڤینی بۆ نهێنی خەیاڵی بەرەو جێگای ترسناک دەبات، لە هەموو

شتێکدا دیوێکی نادیار دەدۆزێتەوە، لەپشت هەموو پەردەیەکەوە بۆ شێوە تەلیسمێکی نەکراوە دەگەڕێت. گەنجێکە جگە لە شکاندنی تاریکی هیچ هیوایەکی تری نییە. ئەو ڕۆژە بە سەریاسی سوبحدەم دەڵێت «بەڵێ سەریاسێکی تر هەیە و نهێنی تۆش لەگەڵ نهێنی ئەودا هاوجووتە». دڵنیام کاتێک دڵشوشە ئەو قسانەیکردووە جگە لە ئارەزووی بۆ وروژاندنی سەریاس هیچ ڕاستییەکی لەبەردەستدا نەبووە. بەڵام ئێوارەی هەمان ڕۆژ محەمەدی دڵشوشە و سەریاسی سوبحدەم دەچنە ئەو ڕادیۆیە و تکا لەو کچە دەکەن کە نامەکان دەخوێنێتەوە، ڕێنمایانبکات و ئەو نامەیەیان نیشانبدات کە سەریاسی سوبحدەم نوسیویەتی... دوای کەمێک مەکروناز کیژەکە لەناو نامەکاندا پارچە کاغەزێکی ڕەنگاوڕەنگ دەدۆزێتەوە کە سەریاس ناوێک ناردوێتی، بەڵام جگە لەو زانیارییانەی کە لە بەرنامەکەدا خوێندوێتییەوە هیچی تری تیا نییە. ئێوارەی هەمان ڕۆژ محەمەدی دڵشوشە لە ڕێگای باوکییەوە بنکەی کەرتی بیستویەک دەدۆزێتەوە کە لە ئاوەدانییەکی بچوکی دەرەوەی شاردایە.

لە ئێوارەیەکی زۆر درەنگدا لە ژوورێکی چکۆلانەی بنکەیەکی سەربازی کۆندا، لە ناو گڤەی بایەکی سارددا، لە ژوورێکدا پڕ لە تاس و چەمچە و فەردە گەچی هەڵوەشاودا، کە کەرەستەی کاری ئەو کرێکارانەیە کە بنکەکە گەچکاریدەکەن، لە تەپوتۆزی ئەو گەچەدا کە پاشماوەی لە هەموو کونج و کەلەبەرێکی ئەو بنکەیەدا بڵاوبۆتەوە، شتێکی سەیر ڕوودەدات، شتێک بۆ ئێستێک شوێنی باوەڕ نییە. لەویادا سەریاسی سوبحدەم بە سەریاسی سوبحدەم دەگات. ڕووداوێک دواتر لە شەوێکی دووردا دەنگدانەوەیەکی گەورەی لە ژیانی مندا دەبێت، منێک کە هاتووم و لە ناو گڤەبایەکی سارددا، لە تەمێکی سپیدا بۆ ئەوان دەگەڕێم.

•

ئیدی ئاگاداربن، ڕێگای هەموو چیرۆکەکەمان لێرەوە دەگۆڕێت، ئیدی ئەو دونیا یەکڕەنگ و یەکگرتووەی پێشوو دەشکێت، ئیدی لە نێوان مرۆڤ و ئاوێنەکاندا ونده‌بین. ئیدی بۆنەوەی سەریاسەکان لە یەکتر جیابکەینەوە، بە یەکەمین سەریاسی سەربووردەکەمان دەڵێین «سەریاسی یەکەم و بەوی دیکەیان دەڵێین «سەریاسی دووەم» یان «سەریاسی گەورە» و «سەریاسی بچوک».

ئەو شەوە شەوێکی سەیر و ترسناکە لە ژیانی هەردوو ئەو کوڕەدا، دوو گەنجن کە بە ڕوخسار هیچیان لەیەکترناچێت، بەڵام هەردووکیان ناویان سەریاسی سوبحدەمە، هەردووکیان بێکەسن، هەردووکیان زنجیرەیەک دەستاو دەستیان کردوە تا گەورەبوون، هەردووکیشیان لە منداڵییەوە سەرو هەنارێکی شوشەیان پێیە. محەمەدی دڵشوشە ئەندازیاری هەموو دۆزینەوەکانە، ئەو سەریاسی دووەم لەسەر شوێن خەوەکەی خۆی هەڵدەستێنێ و پێیدەڵێت «بۆ ئەو نامەیەت نارد بۆ ئەو بەرنامەیە؟ بۆ دەرگای ئەم تەلیسم و تاریکییەت کردەوە؟... تۆ کێیت، لە کوێوە هاتوویت، بۆ بەو جۆرە گەورەبوویت، چیت کردووە و چی دەکەیت؟... چیت هەیەو چیت لێزەوتکراوە؟». سەریاسی دووەم کە منداڵێکی سپیکەلانەی چاو هەنگوینییە، نیگایەکی دڕو نەسرەوت و ژێرەوانکێی هەیە، لە نیازی هەموو مەخلوقاتەکان بە گومانە، سەرەتا هیچ تێناگات، گێژی و نەفامی و بەدحاڵیبوونێکی کوتوپڕ کە کاریگەری ئەو ڕاچڵەکانە لەناکاو و ناوەختەیە لە سیمایایەتی، لە بەرمیلێکی کۆنی بنکەکە دووجار دەموچاوی دەشواو دەڵێت «لە ئێوارە ناچێت لە بەیانییەکی ناخۆشی تڕوهات دەچێت... نا ئێستا لە ئێوارە ناچێت، هیچی لە ئێوارە ناچێت، زۆر ڕۆژان هەن تێیاننناگەم، نیوەڕوانیان لە عەسر دەچێت، شەویان لە نیوەڕۆ دەچێت، ئێوارەیان

لە بەیانی دەچێت، بەیانیان لە نیوەشەو دەچێت، تێیانناگەم، ئەم ڕۆژ لەو ڕۆژانەیە». سەریاسی یەکەم بە زەدردەخەنەیەکی پەشۆکاوەوە دەڵێت «ئێوارەیەکی ناخۆشە... وانییە؟ ناخۆشترین ئێوارەی دونیایە... ئێمەش هاتووین سەیرترین تەلیسمی دونیامان بۆ هێناویت». سەریاسی دووەم کە کەمێک کەمتەرغەم، بێباک بەڵام دڵڕەق و وریا دیارە، دەپرسێت «من تێناگەم باسی چیدەکەن...». محەمەدی دڵشوشە دەڵێت «باسی ئەوە دەکەین یەکێکی دی هەیە، مرۆڤێکی تر هەیە کە وەک تۆ ناوی سەریاسی سوبحدەمە... ناوێک گەر شتێکی لە پشت نەبێت بە ئاسانی دووبارە نابێتەوە، وانییە؟... بەڵام نازانم ئەگەر تۆ خۆت بناسیت هەموو شتێک لێرەدا دواییدێت و ئێمە ماڵاواییت لێدەکەین و دەڕۆین، بەڵام گەر خۆت نەناسی شتێکی تر دەستپێدەکات، سەرەتایەکی تر، بەڵام چووزانم... بەڵکو هەمووی خەیاڵ بێت، بەڵکو شتەکە درۆیەک بێت و بە خۆڕا لە خەیاڵی مندا سەوز بووبێت...».

محەمەدی دڵشوشە لەسەرەخۆ هەموو چیرۆکەکەی بۆ باسدەکات.

سەریاسی دووەم بە کەمێک تێفکرینەوە دەپرسێت «گەر تۆش سەریاسی سوبحدەم بیت کەواتە من کێم؟». هەموو شتەکان نائاسایی دەنوێنن، شتێک لە لێکچوونی سەیر لە دوورەوەڕا ئەو دوو مرۆڤە پێکەوە گرێدەدا، شتێک کە لەگەڵ ئاشکرابوونی ئەو هەنارە شوشەیەدا دەگاتە چڵەپۆپەی خۆی. کە سەریاسی دووەم ئەو هەنارە شوشەییە دەبینێت کە محەمەدی دڵشوشە دەیخاتە سەر مێزەکەی و لێیدەپرسێت «تۆ هەنارێکی وات بینیوە، ئەم هەنارە هیچ مەعنایەکی هەیە لەلات ؟». سەریاسی دووەم بۆ یەکەمجار سەراسیمە و حەپەسا و تەماشایاندەکات و دەڵێت «ئەمڕۆ لە هیچ ڕۆژێک ناچێت... ئەمڕۆ ڕۆژێکی قەڵب و تڕوهاتە، لە هیچ کاتێکی تر ناچێت». هەنارە

شوشەکە هەڵدەگرێت و دەڵێت «ئەمە هەمان ئەو هەنارەیە کە من لە منداڵییەوە پێمە... هەمان ئەو هەنارەی کە تێناگەم هەناری خۆشییە یان نەگبەتی، هەناری بەختە یان بەدبەختی... ئێوە دەڵێن چی؟ ئێوە کێن؟... بەڵام گەر بشزانم ئێوە کێن، بەچی دەچێت... ئێستا دەبێت من بپرسم من کێم؟ من چیم؟... ڕۆژێکی تروهاتە، ڕۆژێکی گواوییە وەک قونی سەگ، شیاکەیە هەمووی شیاکەیە... گەر تۆ من بیت، ئەی من کێم؟... سەریاسی سوبحدەمێکی تر... یەکێکی تر کەوەک من بێکەس گەورەبووە و هەنارێکی شوشەی هەیە کەوەک کولەکەی ڕۆحی وایە... هەنارێکی شوشەی تر، بە یەکێکی تر کە نازانم وەک دۆست سەیریبکەم یان دوژمن... من نازانم بتگرمە باوەش یان بڵێم برۆ هەر کەس هەیت بە جەهەنەم بۆ کوێ دەچیت بچۆ؟».

دوو چاوی گەشی هەبوو گەر لەسەر تەختی دەموچاوێکی ساف بووایە گەلەک جوان دەکەوتنەوە، بەڵام تێکەڵاوبوونی تەعبیرەکانی منداڵی بە تەعبیرەکانی پیاوی گەورە هەموو ڕوخساری کوشتبوو، دەنگی گڕتر و سیمای لە هەرزەکارەکانی تر گەورەتر بوو. ئەو شەوە هەردوو سەریاسەکە بەتەواوی نەیاندەزانی چی لە گۆڕێیە، هێشتا بوارێکیان نەبوو بیر لە قوڵایی ئەو دەردە بکەنەوە. سەریاسی دووەم نەیدەتوانی زۆر چاوەڕوانبکات، شەو دەبایە لەگەڵ ماشێنێکی پشکنیندا بۆ پاسکردنی هەندێ شوێنگەی گرنگی دیکە دەرچێت. بە میوانەکانی دەگووت «ئێوە لە چ کاتێکی سەیردا هاتوون، وەک ئەوەی خەنجەرێکم لێبدەن و بەجێمبهێڵن، وەک ئەوەی دڵم بۆ نەشتەرکارییەک بکەنەوە و بەجێمبهێڵن... سەیرکەن، من ئێستا دەتوانم چی بڵێم؟... بۆ هاتوون بۆ لای من؟... ئەگەر نهێنییەک هەبێت، کلیلی ئەو نهێنییە لای من نییە... ئەگەر ئێوە لە هیچ

تێدەگەن ئەوا پێمبڵێن، من لە هیچ تێناگەم... منیش حەزناکەم لە ترۆهات و تاریکییدا بژیم... خۆتان دەبینن ئێستا لە شوێنی ئیشم... وەزیفەیەک چاوەڕوانمدەکات... کێ لە دەردم تێدەگات گەر بڵێم ئەمشەو دەرگایەک لە من کراوەتەوە کە نازانم دەرگای بەهەشتە یان جەهەنەم... من دواجار هەرچییەک بێت دەبێت تفەنگەکەم هەڵبگرم و بڕۆم... من هەر کەسێکبم لەم تفەنگە جیاناکرێمەوە... ئەو لە جیاتی من بیردەکاتەوە... من ناوم سەریاسی سوبحدەم بێت یان شیاکەی سوبحدەم، هیچ لە هیچ ناگۆڕێ... من تفەنگێکم هەیە و دەبێت لە واجبدابم... بمبورن، میوانەکانم، بمبورن... ئەمشەو ئەگەر چی دەشێت لە شەوەکانی تری ژیانم جیاوازتر بێت، بەڵام سەرکار و ئەفسەر و چاوەدێرەکانی شەو ئەو قسانە نازانن، من ناوم هەرچییەک بێت دواجار دەبێت ئەمشەو بڕۆم و لەو لووتکە ساردانە پاسەوانبم».

بەپەلە لە پێشچاویان خۆی دەبەست و دەیگووت «منتان ناناسوودەکرد، هەستم نەدەکرد گەر گۆرانییەک داوابکەم، کێچەڵی وەهام بۆ دروستبکات... من سەریاسی سوبحدەمم، نابێت یەک مرۆڤ لە دوو ڕوخساردا دووبارەبێتەوە، گەر تۆش سەریاسی سوبحدەم بیت، ئەی کەواتە من کێم، ئەی ئەگەر من ئەوم کەواتە تۆ کێیت...چ سەگبابێک یاری بەم شتانە کردووە، شتی وا دەبێت؟... دەبێت بڕۆم... بڕۆم و نەشزانم من کێم کە دەڕۆم... پاسەوانی دونیابم و نەشزانم من کێم پارێزگاری لەو ترۆهاتانە دەکەم... ترۆهات زۆربووە... فیشاڵ و هاشەوهوشەیەکی زۆرە ِلەم بازاڕەدا... گوێبگرن برایان دەمرێکی گواوییە، زەمانێکی بۆنی لە بۆنی قوونی کەر خۆشتر نییە». سەریاسی دووەم تفەنگەکەی هەڵدەگرت و دەیگووت «تا بەردەرکی ئەم کاولەیە لەگەڵتاندا دێم... دەبێت یەکتر ببینینەوە... شتێک هەیە... کە نازانم چییە، دەبێت دوایی قسەی

لەسەر بکەین... با یەکتر ببینینەوە، ئەوسا دەزانین دەبێت لەسەر چی قسەبکەین».

محەمەدی دڵشوشە دەیگووت «کەسمان فێرنەکراوین بپرسین ئێمە کێین؟ کە ڕۆژێک ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە دەبینەوە ئیتر هەموو ژیانمان دەشێوێت... بەڵام دواجار هەریەکێکمان دەبێت لە مانای ژیانی خۆی تێبگات».

لە ڕێگادا تا دەرگای بنکەکە بە ناو گۆڕەپانێکی گەورەدا تێدەپەڕین، گۆڕەپانێک بۆنی غەمێکی پاییزانەی لێدەهات... بۆنی بەردی وەڕز و گیای پەژموردە و تەنها... جێگایەک نە موڵکی تەواوەتی سروشتە و نە موڵکی تەواوەتی مرۆڤ... شوێنێک لە نێوان وڵاتی مرۆڤ و وڵاتی پانوبەرینی گیاندار و باڵندە کێوییەکاندا ساغنەبووبووەوە. ئەو شەوە کە سەریاسی دووەم لەبەرچاویان سوار ماشێنێکی بوو، لە پەنجەرەکەوە دوا سڵاوی خێرای لێکردن گووتی «بەدۆعا هاوڕێیان بە دۆعا... ئەمە یەکەم شەوە ئاوەها لە خۆم دەترسم... بەدۆعا... وای وای، سەیرکەن ئاسمانیش پڕە لە ئەستێرەی تڕوهات... ئەزیزان تەنیا شتە تڕوهاتەکان لەیەکتر دەچن».

کە محەمەدی دڵشوشە و سەریاسی سوبحەدەم گەڕانەوە پێکەوە بە شەقامێکی درێژی شەودا درێژترین پیاسەی خۆیان کرد، ساڵانێک دواتر کە سەریاس دوای مردنی محەمەدی دڵشوشە چیرۆکی ئەو شەوەی دەگێڕایەوە نەیدەتوانی ئازارە قووڵەکانی بشارێتەوە. دوو گەنجن هەردووکیان لەسەرەتای ژیاندا، محەمەدی دڵشوشە بە تێفکرینێکەوە کە هەمیشە تێکەڵبووە بە سۆز و شەوق و شوڕێکی کوشندە بە سەریاس دەڵێت «سەریاس ئەوە درۆیە کە مرۆڤەکان لەیەکناچن... درۆیە... ئێمە هەموو ئەوانەی پێکەوە گەورەبووین، ژیانمان لەیەکدەچێت... وەک ئەوەی ژیانمان دووبارەبوونەوەی وێنەی

سەر یەک ئاوێنەبێت، وەک ئەوەی یەکێک لە جێگایەکی دووردا ژیانێکی نمونەیی هەموومانی پێبێت، ژیانێک هەرچی شتێک لە عومری ئێمەدا ڕوودەدات پێشتر لەلای ئەودا ڕوویدابێت، وەک ئەوەی دەردی ئێمە لەدەردی یەکێکی مەزنەوە کەوتبێتەوە، یەکێک کەسمان بەتەنیا ژیانی ئەو تەواوناکەین، هەر یەکێکمان بەشێکی بچوکی ئەو ئازارەی ئەومان پێیە... مەرجیش نییە ئەو شتانەی لەیەکتر دەچن تڕوهات بن».

سەریاس کە پەشۆکانێکی گەورەی پێوەدیارە، بەڵام بەردەوام بە تورەیی قژە خاو و بزڕکاوەکەی لەسەر ڕوخسارێکی ماندوو و سووتاو لادەبات، هەندێجار دەوەستێت تا قەیتانەکانی کالەیەکی سپی کۆن گرێبداتەوەو دەڵێت «محەمەدی دڵشوشە بۆ گوڵەکان هەقیان هەیە لەیەک نەچن، بۆ باڵندەکان هەقیان هەیە هەر یەکێکیان بە جۆرێ بخوێنێت، بەڵام بۆ من دەبێت بپرسم سەریاسی سوبحدەم کێیە؟ کامەمان ژیانمان ئاوێنەی ژیانی ئەوی ترە؟». محەمەدی دڵشوشە بە ئەسپایی سەردادەنەوێنێت و دەڵێت «مرۆڤ هەقی خۆیەتی ناوازە بێت، تاقانە بێت، هیچ شتێک لەو نەچێت، بەڵام من قسەم لە ئازارێکە دواجار ژیانی هەموومان یەکساندەکاتەوە. قسەم لە شتێکە ئێمە بە هەموو جیاوازییەکانمانەوە کۆدەکاتەوە». سەریاسی سوبحدەم دەیگووت «من ترسم لەوەیە سێبەری یەکێکی تربم... دەترسم سەریاسی سوبحدەم بە خۆی و تۆپە هەنارەکەیەوە سێبەری یەکێکی تر بێت کە لە شوێنێکی تردا دەژی». محەمەدی دڵشوشە دەوەستاو دەیگووت «من قسە لە هەزاران ڕۆح دەکەم کە نازانین لە کوێوە هاتووین و بۆ کوێ دەچین... قسە لە نهێنی دەکەم، لە قفڵێکی مەزن، لە دیوارێک نامێڵێت ئەو مەعنایە ببینین... من لەو کاتەوەی ئەو ناوەم گوێ لێبووە، بیر لە هەموو ئەو نهێنییانە

دەکەمەوە کە چواردەوریان گرتووین، ئەو نهێنیانەی بچوکن بەڵام قفڵی گەورەیان لە ژیانمان داوە... باسی موسیبەتێکی گەورەتر لە هەموو موسیبەتەکانی تر دەکەم... موسیبەتی ئەوەی ئێمە هیچ دەربارەی خۆمان نازانین... نە من و نە تۆ هیچ دەربارەی خۆمان نازانین؟... کێ دەڵێت محەمەدی دڵشوشەش دووبارەنابێتەوە؟ کێ دەڵێت من بەیانییەک لە خەو هەڵناستم و یەکێکی تری وەک خۆم لە ژوور سەرم نادۆزمەوە؟ کێ دەڵێت ئێمە کۆمەڵێک مرۆڤ نین یەکتر دووبارەدەکەینەوە؟».

١٤

چاوپێکەوتنی ئەو ئێوارەیەی سەریاسەکان بە جۆرێ کورت و خێرا بوو، کەسیان هیچ لەیەکدی تێنەگەیشتن، بەڵام ئێستا کە ئەم چیرۆکە بۆ ئێوە دەگێڕمەوە دڵنیام ئەو ئێوارە کورت و یەکدی بینینە ناوەخت و کوتوپڕە هەردووکیانی بە جۆرێکی سەیر نائاسوودە کردووە.

دواتر کە سەریاسی دووەم لە زیندانێکی دووردەست و تاریکی ناو کۆمەڵێک چیاوە کاسێتەکانی بۆناردم، بە هێمنی باسی ئەو ئێوارەیەی بۆکردبووم، باسی ئەو پەشۆکان و ئازارانەی بۆکردم کە دوای ئەو ڕۆژە تووشیهاتوون. نا وامەزانن سەریاسی دووەم بە پێچەوانەی سەریاسی یەکەمەوە منداڵێکی خۆشبەخت بووە. تاکە خۆشبەختییەکی گەورەی سەریاسی دووەم ئەوەیە کە زیندووە. ئەگەرچی زیندوێتی مایەی هەموو ئازارەکانە، بەڵام لە هەموو خۆشییەکانی تر گەورەترە. ژیان بەختیارییەکە کە دەیکەیتەوە پڕە لە ئازار، بەهەشتێکە لە ناوەوە لە کۆمەڵێک دۆزەخی بچوک بچوک دروستبووە، جوانییەکی بێمەودایە لە زنجیرێک ناشیرینی چنراوە. من ساڵگەلێکی درێژ لە زینداندا بیرم لەو گرفتە قووڵانە دەکردەوە، خەیاڵ و فیکری خۆم بۆ تێڕامان لەو کێشانە تەرخاندەکرد. هەرگیز باوەڕم بەوە نەبووە پارچە بچوکەکان کاتێک پێکەوەڕا دەلکێنرێن، کاتێک لە بەشە چوونیەکەکان شتێکی مەزن دروستدەکەیت، سیفەتی ئەو قەوارە تازانە هەمان سیفەتی گەردە

چکۆلەکانی بێت. سیفەتی ئاگر و سیفەتی گورزێک لە تیشک یەک شت نییە، ژیانیش ئاوەهایە شەپۆلانێکی مەزنە لە جوانی کە لە هەزاران وردە شەپۆلی ئازار دروستبووە. سەیرکەن، ئەی دۆستان، ئەی هاوڕێ و هاوسەفەرەکانی من، سەیری ئەم دەریایەی ژێرمانبکەن، ئایا نهێنی شەپۆلێک لەگەڵ نهێنی دەریادا تێکەڵاودەکرێت؟. دیارە دەکرێت شەپۆلێک بگرین، تەماشایبکەین، بەڵام کێ لە ئێمە دەتوانێت زەریا بگرێت و تەماشایبکات؟ دەتوانین بزانین شەپۆلێک لە کوێوە هاتووە و لە کوێدا دەمرێت، بەڵام کێ لە ئێمە دەتوانێت بزانێت زەریا لە کوێوە دەستپێدەکات و ئاو لە کوێدا کۆتاییدێت؟ دەتوانین هەموو هەست و نەستی شەپۆلێک لە هەڵچوون و داچوونەکانیدا ببینین، بەڵام کێ لە ئێمە دەتوانێت قسە لە هەست و نەستی هەموو ئەم ئۆقیانووسە بکات؟ دەزانین شەپۆلێک .کەی لە دایکدەبێت و کەی خامۆشدەبێت، بەڵام کێ لە ئێمە دەتوانێت ساتی لەدایکبوونی دەریا و ڕۆژی مردنی بزانێت؟ ژیانیش ئاوەهایە. هەمیشە زیندووەکان خۆشبەختترن لە مردووەکان... با یادگارەکانیان تاڵبێت، با بە ئازارەکانیانەوە وەک داهۆڵێک لە ئاگردا بسووتێن و لەبەر با سەمابکەن... دواجار زیندووەکان لە ناو ئەو دەریا مەزنەدان، ئەو دەریایەی کە نەدەگیرێت، نە ڕووناکدەکرێتەوە و نە تەفسیردەکرێت، مردووەکانیش ئەوانەن کە لەو دەریایە دەرکراون. تا ئەو ساتەی ئێمە زیندووین، خۆشبەختین. ئا مەڵێن ئێمە لەم دەریایە وەڕزبووین و تاکەی لەم بەحرەدا بسوڕێینەوە. لە من بپرسن، من کە وەک پێغەمبەری ئازارەکانم لێهاتووە. بیستویەک ساڵ شەو و ڕۆژ لە پەنجەرەیەکەوە تەماشای سەحرام دەکرد و هاوارم لێدەکرد. من لەو پەنجەرەیەوە شتێکم بینی گەر بهاتبایە و نەمدیبایە نە دەژیام... من لەو پەنجەرەیەوە بەختەوەری بیابانم بینی، یاری تیشک و لمم بینی. گەر بیستویەک ساڵ باوەڕم بەوە نەهێنابایە کە من جوانییەکی بێسنوور و

مەزن لەو لمەدا دەبینم، لەویادا دەخنكام. مرۆڤ دەبێت تا دوا هەناسە، تا دوا مردنیش باوەڕی بە بەختیاری خۆی نەدۆڕێنێت، باوەڕی خۆی بە جوانی لە دەستنەدات... نا من پیاوێكی دوو زمان نیم، منیش وەك هەر یەكێك لە ئێوە پڕ بە دڵ لە دەست هەموو پوچییەكان هاوارمكردووە، منیش نائومێدی مەزن و بەزێن و بەزەبری خۆمم هەبووە، چەندەها جار شكستم خواردوە و چەمیومەتەوە و تێكشكاوم، بەڵام من قسە لەو نورە دەكەم كە دوای هەموو نائومێدییەك هەڵدێت. سەدان ڕۆژ وەك شێت بەیانی لە دوای بەیانی و شەو لەدوای شەو لەعنەتم لە خۆم و ژیان كردووە، بەڵام دواجار بەیانییەك هەڵدەستام و هەستم بەو جوانییە دەكرد كە كۆی شتەكان پێكەوە گرێدەدا. جیاكردنەوەی ئازارەكانی ئێمە، چارەنوسی ڕەشمان، ناڕێكییە كوشندەكانی خۆمان لەو ڕێكی و جوانی و مەزنییەی هەموو شتێكی ئەم گەردونەی ڕاگرتووە، تاكە هێزێكە دەتوانێت بە ژیانەوە گرێمانبداتەوە... با قەدەری بچوكی خۆمان بە مۆسیقای ئەفسوناوی ئەم گەردونەوە گرێنەدەینەوە. گەر ژیانی ئێمە نەغمەیەكی ناسازە، مانای ئەوە نییە لە قووڵایی ئەم گەردونەدا، لە كۆی یاساكانی وجوددا هێزێك و جوانییەكی مەزن بوونیان نییە. من لە زیندان گوێم لەو نەغمە ناسازەی زیندەگی خۆم نەگرت، بەڵكو گوێم لەو ئاوازە قووڵانە گرت كە لە هەموو لایەكی گەردونەوە هەڵدەقوڵان. من دەزانم ئێوە هەمووتان لە چ نائومێدیەكدا دەژین، دەزانم چ حەسرەتێكە سوار كەشتییەك ببیت بە نیازی ئەوەی بگەیتە خۆرئاوا، بگەیتە بەهەشت، بەڵام لە ناكاو شەوێك با بەرەو ناوەڕاستی ئۆقیانووسێك بتبات، قیپتانێك كە هیچ لە دەریا نازانێت لەناو دەریایەكی بێسنووردا ونتبكات. بەڵام ئێوە تەنیا بیر لەم ساتە غەمگینەی ژیانی خۆمان مەكەنەوە كە لێرەدا ونبووین، بەڵكو بیر لەو ئاوازە بكەنەوە كە لەم ڕێكییە بێسنوور و پێكەوە گونجانە مەزنە دروستبووە. من ئێستا كە بیر

لە ڕابوردووی هەموو ئەم چیرۆکە دەکەمەوە هەستدەکەم بە جۆرێکی کەمیش بێت محەمەدی دڵشوشە زیاتر لە هەر کەسێکی تر لە دوای ئەو دەزووە باریک و نەبینراوە گەڕاوە کە کۆی شتەکان ڕێکدەخات. محەمەدی دڵشوشە چاوی لە هەموو دەریاکە بووە، من سەروەختێک زۆر بیرم لە نهێنی ئەو گەنجە دەکردەوە. ئەوەی کە خۆی ناویدەنا عەشقی نهێنی، ئارەزوویەکی گەورەبوو بۆ گەیشتن بەو هێزەی هەموو پەیوندییەکان ڕێکدەخات، گەڕانی بە دوای نهێنییە بچوکەکاندا بۆ دۆزینەوەی شتێکی مەزنتر بووە، شتێک ناوی دەنێم «مانای ئەم سەردەمانە» مانای ئەم ڕۆژگار و سەدەیەی ئێمە تیا ژیاین.

محەمەدی دڵشوشە پێشتر بە گەلەک نهێنی ئاشنابووبوو، لە دوای ڕاپەڕینەوە لە هەر کەس زیاتر شتی دەزانی، لەهەر گەنجێکی دی پتر لە نهێنی ئەو دیو ویقار و شەرەف و حورمەتی ئەو ژیانە تێدەگەیشت کە هەمووان سیمای خۆیان پێدەڕازاندەوە، لە گەشتەکانیدا بە ڕووی ڕاستەقینەی ئەو ژیانە ئاشنادەبێت کە لەژێرەوە دونیا بەڕێوەدەبات، قاچاغچییە گرنگەکان دەناسێت، شەرەفی درۆزنی ژن و کچەکانیان دەبینێت، درۆی سیاسەتمەدارەکان دەزانێت، پیلانەکانی یەکدی کوشتن دەدۆزێتەوە، بەڵام هەموو ئەو شتانە ناتوانن بیکەنە کەسێکی دڵڕەق. خۆی پێشوەخت دەزانێت ئەو لەوە ناسکترە بچێتە هیچ جەنگێکەوە، دەزانێت ئەو بوونەوەرێکە لە شوشە، کە خولیای بۆ حەقیقەت ناتوانێت ببێت بە خولیا بۆ جەنگ. لە شەوەکانی هاوڕێتیدا سەریاس پێیدەگووت «دۆزینەوە و زانینی ئەم نهێنیانە سوودی چییە، کە مرۆڤ نەتوانێت ئاشکرایانبکات و بەکاریانبهێنێت... بۆ هەموو ئەو نهێنییانە لە کتێبێکی گەورەدا نانوسیتەوە، ڕۆژێک بیخەیتە بازاڕەوە و هەموو دونیای پێ سەرسامبکەیت؟». محەمەدی دڵشوشە دەیگووت «بەڵام من لە هیچ دڵنیانیم، ئیتر چی بکەم بە کتێب و بە چی دونیا سەرسامبکەم.

لە نهێنی تۆ و خۆشم دڵنیانیم. هەندێ نهێنیش هەیە نانوسرێنەوە، هەندێ نهێنی مرۆڤ دەکوژن و تەواو. من لەو جۆرە نهێنیانە دەترسم». محەمەدی دڵشوشە خۆی لە هەر کەس زیاتر زانیویێتی ئەو سەرگەردانی ئەفسانەیەکە، ئەو لەدوای ئەستەمێکە باڵاتر لە توانای ئەو و هەر ئادەمیزادێکی زیندووی دیکەی دونیا.

ئەوەی دونیا ببێتە زەمینێکی بێنهێنی، چ تەلیسم و تاریکی و پرسیارێک نەمێنێتەوە، هەموو شتێک ببینرێت، ئەفسانەیەکی ڕەش و پوچ بوو، بەڵام ئەو گەنجە دڵشوشەیە نەیدەتوانی دواینەکەوێت. هەندێجار سەریاس بە غەمگینی و کەمێک توڕەییشەوە بە دڵشوشەی دەیگووت «خۆ ئادەمیزاد مافی ئەوەی هەیە، نهێنی خۆی هەبێت، شتێکی هەبێت کەس نەیزانێت، شتێکی هەبێت کەس دەستی لێنەدات؟». محەمەدی دڵشوشە کە هەمیشە بە جۆرێکی دی بیریدەکردەوە دەیگووت » دوو جۆر لە نهێنی هەیە، نهێنییەک کە دونیا تاریکدەکات و کوێرماندەکات. جۆرە نهێنییەکی تریش کە بەرەو دوورتر و قووڵتر دەمانبات، سەریاسی سوبحەدەم نهێنییە بچوکەکان بەتەنیا نرخیان نییە، ئەوەی نرخی هەیە ئەو مانایەیە کە لە هەموو نهێنییەکان دەستماندەکەوێت». ئەو باوەڕی وابوو ژیان زنجیرێکی درێژە، ملوانکەیەکی مەزنە لە گرێ کە دەبێت یەکە یەکە بیانکاتەوە تا لەوسەر لە کۆتایی ئەو زنجیرە ناکۆتاییەدا بە ڕاستییەکی گەورە دەگات. ئەو باوەڕی وابوو کە دەبێت هەموو کەسێک خۆی و دونیای خۆی بناسێت. سەیرترین شت لەلای توانای سەریاس بوو لە زوڵوماتی بوونی خۆیدا بژی، کە دەتوانێت مرۆڤ بەسادەیی و ساکاری وەرگرێت، لە نهێنییەکانیان نەپرسێت، لەگەڵیاندا قسەبکات و بڕوات و لە هیچ ڕانەمێنێت، تاوێک دڵڕەقانە شەڕبکات و تاوێک قاقا پێبکەنێت. هەستدەکەم محەمەدی دڵشوشە تاکە کەسێک بووە ویستوێتی شتەکان تا کۆتاییان ببینێت، شتەکان تا ئەوسەری ئەوسەر بژی، خرۆش و

هەڵچوونێکی هەبووە هیچ سەبر و سەبوورییەک لەگەڵیدا سوودی نەبووە. زانینی نهێنی لەلای ئەو دەست بەسەردا گرتن و بینین و تێگەیشتن بووە لە کۆتاییەکان. موسیبەتی مەزنی ئەو ئەوەبووە ویستوێتی ئەوپەڕی سۆز تێکەڵی ئەوپەڕی زیرەکی بکات، نهێنییەکان بدۆزێتەوە و نەچێتە ناو ئازاردانی خەڵکەوە، تێبگات و عاشقیش بێت. بەڵام لەو دەقیقەیەدا کە تێدەگات عەشق دەشێت تا هەتاهەتایە دەرگایەکی نەکراوە و پڕ نهێنی و دووردەست بێت، هەموو ئەو خەونانەی دونیای خۆی لەسەر بونیادناوە هەرەسدەهێنێت. من وەک چۆن بیرم لە چارەنوسی هەموو کوڕەکانم کردۆتەوە هەمانشێوە بیریشم لە چارەنوسی ئەو کردۆتەوە، ئێستا لەم کەشتییەدا کە دەشێت کەشتی مان و نەمانمان بێت، دەتوانم بڵێم، من قەرزارباری ئەوم، ئەویش شایستەی ئەوەبووە کوڕێک بێت لە کوڕەکانم... زۆربەی ئەو شتانەی من دوایی دەیزانم بە جۆرێک لە جۆرەکان پەیوەندی بە ژیان و مردنی ئەوەوە هەیە. ئەو شەوەی لە پاترا سوار کەشتی بووم، لە دوورەوەڕا سێبەری گەردەلوولێکم دەبینی، بۆنی بارەشێکم دەکرد لە تۆزی شوشەیی زەریا، ئەو شەوە دڵنیابووم من چەندین وەختە لە مردنی ئەو کوڕەدا دەسوڕێمەوە. هەستدەکەم من ئەو چیرۆکە تەواودەکەم کە ئەو نەیتوانی تەواوییکات، هەستدەکەم من ئەوم و لە کفنە سەحراییەکەی خۆم هەستاومەتەوە و لە بری دڵێک لە شوشە دڵێکم لە لمی بیابانەکان هێناوە کە ناشکێت، بەڵام دەنک دەنک لەسەرخۆ دەڕژێت. من ئێستاش لە ئاسکی ئەو گەنجانە سەرسامدەبم کە چەند سووک و ئاسان و بێئەزییەت و خێرا مردوون. من لە بیابان وێنەیەکم لەسەر مرۆڤ هەبوو، وەک بوونەوەرێکی بەهێز کە پێستێکی ئەستووری هەیەو دڵڕەقانە بەرگەی هەموو شتێک دەگرێت. بەڵام ئەو لاوازییە، ئەو ئامادەگییە قووڵ و خێرایە بۆ مردن، ئەو وێنەیەی تێکشکاند. ئێستا دڵنیام ئامادەگی بۆ مردن بەشێکە لە ڕۆحی ئەو سەردەمە. چ شتێکی

سەیرە پیاوێکی وەک من لە گۆڕەکەی هەڵدەستێتەوە بۆ ئەوەی ببێتە تەواوکەری ئەو نهێنیانەی کۆمەڵێک گەنج نایدۆزنەوە. من بەر لەوەی کوردستان بەجێبهێڵم چوومە سەر گۆڕەکەی محەمەدی دڵشوشە، تا وا مەزانن ئەوە یەکەمین جارم بووە چوومەتە سەر ئەو گۆڕە، من ئەو ماوەیە وەک قەلەندەرێکی ڕیش درێژ و دەروێشێکی پڕ خولیا لە نێوان گۆڕ و ئاسەوار و شوێنەواری ژیانی ئەوانەدا هاتوچۆمکردووە. ئەو ڕۆژە کە چوومە سەر گۆڕەکەی بۆ ماڵاوایی بوو، بۆ سوپاس بوو. من کێلی گۆڕەکەیم ماچکرد، چونکە لە هەموو شتێکدا قەرزارباری ئەو بووم، عەشقی ئەو بوو منی بە خوشکە سپییەکان ناساند، گەر ئەو نەبایە هیچ لە تەلیسمی سەریاسەکان ئاشکرا نەدەبوو، ئەو نەبایە هیچ دەریاوانێکی دی گەوهەری ئەو مانایانەی نەدەبینی کە لە پشت ئەو هەنارە شوشانەوەیە، ئەو نەبایە دواهەمین هەناری دونیا ئەو مانایانەی وەرنەدەگرت. من قەرزارباری بووم، ئێستاش من وەک هەموو ئەوانی دی لە غوباری مردنی ئەودا دەسووڕێمەوە.

بابگەڕێینەوە بۆ چیرۆکەکەمان. من پێمگووتن لە شەوی دووەمدا، دوا بەدوای شەوی ئازادیم لە کۆشکەکەی یاقوبی سنەوبەر سەر لەبەری ژیانم گۆڕدرا، شەوی دووەم شەوی زیندوبوونەوەی من بوو، شەوی لەدایکبوونەوەی ڕاستەقینەی من، بەڵام شەوی سەرلێشێوان و دەستخەڕۆبوون و ونبوونی منیش.

هەمووتان ئەو پەیمانەتان لە بیرە کە شەوێک لە نێوان خوشکە سپییەکان و سەریاسی سوبحدەمدا نوسراو بە خوێن مۆرکراو خرایە ژێر هەنارێکی غەمگینەوە لە حەوشێکی غەمباری ماڵێکی غەمباردا، هەنارێک نیگاری ئاوێنەیی هەنارێکی دیکەیە کە لە شوێنێکی دیکەی دونیادا ڕواوە. دوو هەنار بێئەوەی ئاگایان لەیەک بێت، پاڵەوانەکانی ئەم چیرۆکە پێکەوە گرێدەدەنەوە.

گەر لە یادتانبێت لەو پەیمانەدا هەبوو خوشکە سپییەکان جگە لە سەریاسی سوبحدەم هیچ کەسێکی دیکە بە برای خۆیان نازانن و جگە لەو هیچ برایەکی دیکەیان نابێت و ناوێت. ڕۆژانی سەرەتا سەریاسی سوبحدەم هیچی دەربارەی هاوڕێ و هاوناوەکەی خۆی ئاشکرانەکرد، ڕۆژانی یەکەمی خوشک و براییان بێ هیچ کێشە و گەرد و گرفتێک ڕابورد، بەر لە مردنی بە چەند هەفتەیەک شەوێک لە شەوان سەریاس دوای ماندووبوونی ڕۆژێکی درێژ لە ناو جەنگ و هەراهەرای بازاڕدا بە ماندوێتییەکی زۆرەوە گەڕایەوە و لەبەردەم خوشکە سپییەکاندا دانیشتنی گوناهبارێک دانیشت و ئاشکرایکرد دەیەوێت نهێنییەکیان لا بدرکێنێت کە تا ئەو کات نەیدرکاندووە. خوشکە سپییەکان هەمیشە ئەو سیما ماندوو و غەمگینەی سەریاسیان لە یادبوو کە بە دەنگێکی هێمن و جیاواز لە دەنگی ئاسایی خۆی، بە گەروویەکی بریندار، بەڵام پڕ لە پرسیار و نهێنی ئەو حیکایەتەی بۆ گێڕانەوە. چیتر نەیدەتوانی بێدەنگبێت، ئەو کات خوشکە سپییەکان چیرۆکێکی ڕاستەقینەیان دەویست، دەبایە سەربوردی ئەو هەنارە شوشەییەیان بۆ ڕوونبکاتەوە کە لە ماڵی سلێمانی مەزنەوە هێنابوویان و سەریاسی سوبحدەم گووتبووی ئەوە «هەناری منە». ئەو ئێوارەیە بۆ یەکەمجار گووتی «خوشکە ئازیزەکانم، شادەریا و لاولاوی ئەزیز، من دەزانم ئێوە منتان بە برایەکی تاقانە و تاکو تەنیا وەرگرتووە، من تا دەمرم سوپاستاندەکەم، کە دەمرم بە قەرزێکی گەورەوە دەچمە ناو گۆڕ کە قەرزی ڕەحم و خۆشەویستی ئێوەیە، بەڵام نهێنییەک هەیە دەبێت بیزانن، چونکە ئەو نهێنییە بۆتە شتێکی گرنگی ژیانی من، نامەوێت دواجار لە ناکاو ڕاستییەکی سەیر ئاشکرابێت و ئێوە لۆمەمبکەن کە هیچم بۆ ئێوە نەدرکاندووە. دەبێت بزانن جگە لە من کەسێکی تریش هەیە ناوی سەریاسی سوبحدەمە، کەسێکە لە ڕوخساریدا نەبێت لە هەموو شتێکی دیدا لە من دەچێت، ئەویش ژیانێکی نزیک لە ژیانی من

ژیاوە، هەنارێکی شوشەی هەیە و ماوەیەکی زۆرە هاوڕێیەکی نزیکی منە». سەریاسی یەکەم دەیگووت «نهێنییەک هەیە ژیانی من و ژیانی ئەو پێکەوە گرێدەدات، شتێک هەیە هەردووکمان کۆدەکاتەوە، بەڵام کەسمان نازانین ئەو شتە چییە؟». ئەو شەوە سەریاس هەموو چیرۆکی خۆی و محەمەدی دڵشوشە و نەدیمی شازادە و سەریاسی دووەمی گێڕایەوە، بە جۆرێک وردەکاری ئەو ژیانانەی باسکرد وەک ئەوەی ئەوان بکاتە شاهیدی شتێک کە دەزانێت خۆی ناتوانێت جارێکی دی بۆ هیچ کەسێکی دی بگێڕێتەوە. بەو جۆرە خوشکە سپییەکان بوونە تەنیا شاهیدی گەورەی چیرۆکێک کە دواتر خۆیان بە شێوەیەکی دی دەگەڕێنەوە ناو دیمەنەکانی. ئەو شەوە کە سەریاس لەسەرەتاوە تا کۆتایی بەسەرهاتی خۆی دەگێڕایەوە، ئەوان دەیانگووت « ئێمە، یەک برامان هەیە، ئەویش تۆیت... هیچ کەسێکی تریش جێگای تۆ ناگرێتەوە، لای ئێمە یەک کەس هەیە ناوی سەریاسی سوبحدەمە، نامانەوێت کەسی تر ببینین ناوی سەریاسی سوبحدەم بێت، کەسی تر نییە ناو و یادگار و ژیانی تۆ بدزێت بۆ خۆی». سەریاس پێدەکەنی و دەیگووت «من جگە لە بەدبەختێکی ناو عەرەبانەکان زیاتر هیچی تر نیم، کەس نایەوێت ژیانی من بدزێت، ئەویش بەدبەختێکە دەترسێت من ژیانی ئەو بدزم. هەر کەسەمان بێمەعنا لەو ژیانە پوچەی خۆمان دەترسین». خوشکەکانی پێیاندەگووت «تۆ مارشاڵی عەرەبانەکانی، فەیلەسوفی شەوە تاریکەکانی ئەو منداڵانەی کە جگە لە تۆ کەسیان نییە ژیانیان بۆ ڕێکبخات، شتەکانیان بۆ باسبکات، هەواڵەکانی دونیایان بۆ بگێڕێتەوە، ڕۆژنامەیان بۆ بخوێنێتەوە... هەموو ئەو لەشکری عەرەبانانە تەنیا تۆیان هەیت». خوشکە سپییەکان قبووڵیان نەبوو یەکێکی دی بناسن ناوی سەریاسی سوبحدەم بێت، هەرگیز نەشیاندەویست کەسێکی لەو جۆرە ببینن. لای ئەوان تەنیا یەک سەریاس هەبوو، لەوە دەترسان هاتنە گۆڕی سەریاسێکی دیکە زیان لەو پەیمان و سوێند و عەهدە

ناوازەیەی نێوانیان بدات، لەوە دەترسان ڕۆژێک لە ڕۆژان دەستیان بلەرزێت و لاوازبن و کەسێکی دی لە ژێر هەمان ناونیشان و چیرۆکدا خۆی بکات بە ژیانیاندا. دەترسان ئەو وێنە سەیرەی سەریاس لە خەیاڵیاندا بە کاریگەری دووبارەبوونەوە کاڵبێتەوە و ئەو هێز و سیحرەی لەسەریان نەمێنێت. دوای مردنی سەریاسیش بوارییاننەدا یەکێکی دی بە ناوی سەریاسی سوبحدەمەوە بێت و پرسە و سەرەخۆشی خۆیان پێشکەشبکات. دواتریش ئەوەیان قبووڵنەکرد پێشوازی یەکێکی دی بکەن ناوی سەریاس بێت. لای ئەوان هەموو ئەم چیرۆکە لە مردنی سەریاسی یەکەمدا کۆتاییدەهات.

گەڕانەوەی من ئاسوودەیی ئەو خوشکانەی شێواند.

لەو شەوەدا کە ئیکرامی کێو چیرۆکی منیان بۆ باسدەکات، کە پێیاندەڵێت باوکی ڕاستەقینەی سەریاسی سوبحدەمە لە دوای بیستویەک ساڵ لە بیابان گەڕاوەتەوە و دەیەوێت بچێتە سەر گۆڕی کوڕەکەی، ئیدی ئاسوودەیی و دڵنیایی خوشکەکان دەشێوێت، هەموو ئیقاع و هارمۆنییەتی ژیانیان دەگۆڕێت. لەو دەقیقەیەدا ئیدی ناچارن ڕووبەڕووی ئەو چیرۆکە ببنەوە کە لە دوای مردنی سەریاسەوە لێیڕادەکەن. نازانن ئایا دەبێت نهێنی سەریاسی دووەم بۆ من بدرکێنن یاخود نا؟ دەبێت بمبەنە سەر گۆڕەکەی و ئیدی وازم لێبهێنن لەگەڵ نائومێدییەکانمدا بژیم، یان پێمبڵێن کە سەریاسێکی دیش هەیە لە جێگایەکی دی دەژی و نەمردووە؟ ئایا دەبێت بمخەنە بەر ئەو پرسیارە؟ شادەریا بڕوای وایە یەک سەریاسی سوبحدەم لە دونیادا هەبووە و نابێت قسە لە بوونی سەریاسێکی تر بکەن، چونکە بیرکردنەوە لە هەر سەریاسێکی دی خیانەتە لەو جوانەمەرگەی کە برای ئەوانەو کەس جێگای ناگرێتەوە. بەڵام لاولاوی سپی قسە لە بەدبەختی باوکێک دەکات دوای بیستویەک ساڵ هاتۆتەوە و شێتی ئەوەیە باوەش بە شتێک بکات و ماچیبکات و پێیبڵێت «کوڕی من». شادەریا

دەڵێ «ئەو وەک باوکێک دەبێت لە مردنی کوڕەکەی تێبگات و ببێت بە زێوانی گۆڕەکەی». بەڵام لاولاو دەڵێت «بەڵام دەشێت ئەو باوکی ئەو کوڕە بێت کە زیندوە، باوکی ئەو سەریاسە بێت کە نەمردووەو دەژی... کێ چوزانێت موزەفەری سوبحەدەم باوکی ڕاستەقینەی کامیانە؟ ئێمە چۆن باوکێک لە کوڕەکەی مەحرومبکەین؟ بە چ هەقێک ڕاستییەکانی نیشاننەدەین؟». شادەریا بێسرەوت و وەک لەسەر ئاگر بێت دەڵێت «بەڵام ئەی ئەگەر موزەفەری سوبحەدەم باوکی ڕاستەقینەی ئەوبرا تاقانەیەی ئێمە بوو، ئەوکات ئێمە چیمان کردووە، جگە لەوەی سەریاسمان بە مردوویش لە ڕابوردووی خۆی مەحرومکردووە؟».

شەوێک تا درەنگ پێکەوە لە قەراغی ئەو چۆمەدا دەگەڕێن و بیردەکەنەوە، لە پشووەکاندا گۆرانی غەمگینی خۆیان دەڵێن، پرچیان بۆ کزەی ساردی شەو بەرەڵادەکەن. دواجار دەگەنە ئەو بڕوایەی هەموو شتێک بخەنە بەردەستی من. ئەو شەوە کە منیان بردە سەر گۆڕەکەی سەریاس دەیانویست من مردنی ئەو ببینم و تێبگەم. دوو خوشک بوون دەیانویست هەموو دونیا غەم بۆ سەریاس بخوات. ئەوان لەو مردنە بێهودە و کوتوپڕە ترسابوون، بە چاوی خۆیان بینیبوویان سەریاس دەمرێت و هیچ شتێک لە شوێنی خۆی ناجوڵێت، دەمرێت و لەگەڵ هەموو غەمی هاوڕێکانیدا چ کەسێکی تر لەدەرەوە لە ماناو هۆی ئەو مردنە ناپرسێت. دەمرێت و ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لە یاددەچێتەوە، دوای نەمانی لەشکری عەرەبانەکان و پەرتەوازەبوونی ئەو منداڵانە لە کوچە و کۆڵانەکانی دونیادا، کەسێکیان نەدەبینی یادی سەریاسی سوبحەدەمی لابێت. ئەو شەوە کە منیان بردە سەر ئەو گۆڕە دەیانویست کەسێک و هاودەمێک و هاوغەمێک بۆخۆیان بدۆزنەوە تێیانبگات، بەڵام کاتێک ئەوان حەسرەتی کوشندەی منیان بینی، کە زانیان من ناتوانم باوەڕ بەو مردنە بکەم، کە پێویستیم بەوەیە گەر لە خەیاڵیشدا بووە کوڕێکی

دیکەو سەریاسێکی سوبحدەمی تر دروستبکەم و بۆی بژیم. لە شەوی دووەمدا لاولاوی سپی بە تەنیا هاتە ژوورەکەم و گووتی «موزەفەری سوبحدەم، ئەی پیری بەدبەخت، هێشتا زۆر شت هەیە تۆ نایانزانیت». لەو شەوەوە ئیدی بە «پیری بەدبەخت» یان «باوکی ئازارەکان» یان «شێخی غەم» ناویاندەنام. لاولاوی سپی بە ڕەفتە ڕەشەکەی ملییەوە هاتبوو تا بەتەنیا هەموو ئەو چیرۆکەم بۆ بگێڕێتەوە. چیرۆکێک هەرگیز بە شەوێک دوایینایەت، چیرۆکێک بە درێژایی ئەو ماوەیەی ژیانم لەلای خوشکە سپییەکان بەردەوامدەبێت، شەوانێک لە ژوورەکەی مندا، شەوانێک لە پۆلەکانی ئەو قوتابخانەیە و لەبەردەم تەختە ڕەشەکاندا بۆیان دەگێڕامەوە. چیرۆکێک دێڕ بە دێڕ و پیت بە پیتی لە خەیاڵی خۆمدا هەڵمکەند، سەربوردێک یەکەیەکە وشەکانیم لە یادە. من ساڵانی دوورودرێژی زیندان یادەوریمی سپیکردبووەوە. کاتێک کە تێکەڵ بە دونیابوومەوە یادەوەریم منداڵێک بوو، لاپەڕەیەک بوو هیچی ئەوتۆی لەسەرنەبوو. خوشکە سپییەکان ئەو سەرەداوەیان بەخشییە من دوای نهێنییەکان بکەوم. ئەو شەوە لاولاوی سپی گووتی «سەریاس کەسێک بوو شایستەی هەموو غەمێکە، شایستەی ئەو فرمێسکانەیە کە بۆت ڕشت، بەڵام ڕاستییەک هەیە دەبێت بیزانیت. نە من، نە شادەریا، نەهیچ کەسێکی تری ئەم دونیایەش ناتوانێت دڵنیاتبکات ئەو گۆڕەی تۆ بەو جۆرە لەسەری دەگریت گۆڕی کوڕی تۆیە. موزەفەری سوبحدەم. جگە لەو کوڕەی تا قیامەت لەویادا خەوتووە، یەکێکی تریش هەیە، یەکێک زیندووە و ناوی سەریاسی سوبحدەمە، هەمان ناوی کوڕەکەی تۆی هەیە... بەڵام با لە ئێستاوە پێشتبکەوم و دوایی گلەیی لە کەس نەکەیت، هیچ کەس ناتوانێت ڕێنماییتبکات و دەستت بگرێت، چونکە کەس نازانێت کام یەک لەو دوو سەریاسە کوڕی تۆیە...».

ئەو قسانە قسەی ئاسایی نەبوون، وەک ئەوەبوو لە بنکی بێقەراری دۆزەخێکەوە دەرمبهێنێت و بمببات بۆ بەهەشت. وەک ئەوە بوو لە کۆتایی خنکاندا دەرمبهێنێت و فڕێمبداتە سەر وشکانی، وەک ئەوەی من ماسییەک بم، قولاپی مردن لە گەرووم دەربهێنێت و فڕێمبداتەوە ناو ئاو... ئاوەها زانیم کە جگە لەو مردووەی ناو پێدەشتەکان سەرباسێکی دی هەیە کە دەشێت کوڕی من بێت. دەشێت ئەو منداڵە خەیاڵییە بێت کە بیستویەک ساڵ چاوەڕوانمدەکرد. بەڵام نا وا مەزانن من خۆشبەختی کوێریکردووم، وامەزانن ئەو شادی و هەستانەوە و هیوایە ئەو ئازارەی لە دڵدا سڕکردووم کە مردنی سەرباس دروستیکرد. دواتر کە شەو تێپەڕی کە لەبەر پەنجەرەکەمدا بیرم لە هەموو شتێک کردەوە، تێگەیشتم من تا دەمرم هیواکانم چەند گەورەبن نائومێدی و غەمەکانیشم هێند گەورەن. لەو ساتەدا بڕیارمدا هەرگیز نەپرسم کوامەیان کوڕی من بوون، لەو ساتەدا وەستام و سەرمدانەواند و سوێندێکی ئەبەدیم خوراد نەپرسم کامیان فرزەندی من بووە. من دەبایە هەردووکیان هەڵگرمەوە. هیچ چارەیەکی ترم نەبوو... دواتریش هەرگیز لەو بڕیارەم پەشیمان نەبوومەوە. ئەو حەقیقەتەی کە دەشێت زیاد لە سەرباسێک هەبێت منی وا لێکرد، بە جۆرێکی بەرینتر سەیری ژیان بکەم، سەیری مردن و هەستانەوەی هەموو ئەو مندالانە بکەم کە لەوساتەوە هەستێکی باوکانەی سەرتاسەریم بۆیان هەبوو. من لەو دەقیقەیەوە دەمزانی کە دەتوانم ئیتر باوکی هەموو ئەوانە بم لەسەرجادەکان ونبوون، بێهودە کوژراون، چارەنوسیان ونە، بێپاشەڕۆژن. من پیاوێک بووم لە ڕابوردووەوە هاتبووم تا قسەیەک لەسەر ئەوانە بکەم کە داهاتوویان نییە.

پێمبڵێن گەر ئێوە بوونایە چیتان دەکرد؟. گەر ئێوە بوونایە یەکێکیانتان هەڵدەبژارد و ئەوی دیکەتان فەرامۆشدەکرد؟ باوەشتان بە یەکێکیاندا دەکرد و حاشاتان لەوی دیکەیان دەکرد؟ نا ئەی دۆستان،

گەر ئێوەش بوونایە باوەشتان بە هەردوو ئەگەرەکەدا دەکرد. ئێستا دەزانم زۆر شتم ونکرد، بەڵام دەشزانم زۆر شتم بردەوە، کە ئینسان بە گەورەیی باوەشی بە دونیادا کرد ئازارەکان و شادییەکانیش بە گەورەیی باوەشی پیادەکەن. بەڵام من بە درێژایی ژیانم هەستێکی سەیرم هەبووە، کە چ شەرم ناکەم ئەمشەو بۆتان بەیانبکەم، من دەڵێم کاتێک هەستدەکەیت تۆ لە پێناوی دونیادا ئازار دەچێژێت، خۆشحاڵی و بەختەوەرییەک داگیرتدەکات زۆر لە هەموو خۆشییەکانی دی گەورەترە. من ئەو شەو کە لاولاوی سپی باوەشی پیاکردم و گووتی «ئەی پیری بەدبەخت دواجار لە ناو کوڕەکانتدا ونده‌بیت و هەقیقەت نادۆزیتەوە». پێمگووت «نا... خودا منی بۆ شتێکی دیکە ناردۆتەوە، منی بۆ جۆرە باوکایەتییەک ناردۆتەوە کە جیاوازە لە وانی دیکە». لەو دەقیقەیەدا نەمدەزانی من چ جۆرە باوکێکم، ئێستاش دروست نازانم چ جۆرە باوکێک بووم. بەڵام شێوە ئارەزوویەکی گەردونیم لەو هەستەمدا دەدۆزییەوە. ئەو شەوەی چوومە سەر گۆڕەکەی سەریاس ئەوەی منی ئازاردەدا خودی ئەو مردنە نەبوو، بەڵکو ئەو بێدەنگییە قووڵە بوو کە لە نێوان من و ئەو گۆڕەدا بەرقەرارە. بێدەنگییەک بوو لە بێدەنگی نێوان دوو ڕۆحلەبەر دەترازاو دەبووە بێدەنگی لە نێوان من و هەموو مەخلوقاتدا، لە خامۆشی نێوان من و مردوویەک دەترازاو دەبووە خامۆشی نێوان من و هەموو گەردون. لە دۆزینەوەی سەریاسێکی زیندوودا هەموو شتەکان پێچەوانە دەبوونەوە، من دووبارە زمانێکم دەدۆزییەوە لەگەڵ گەردون و مەخلوقاتدا قسەی پێبکەم.

ئەوشەوە وەک شێت باوەشم بە لاولاوی سپیدا دەکرد و هاوارمدەکرد «سەریاس نەمردووە، سەریاس نە خنکاوە، مردنێکی بێهودە نەمردووە، پۆلیسێکی گەمژە لە ناوەڕاستی شارێکی دڵڕەقدا نەیکوشتووە... کەواتە لێرەیە، دەتوانێت قسەبکات، دەتوانێت باس لە خۆی بکات، چیرۆکی

خۆی بگێڕێتەوە، لەگەڵ ئەم ژیانەدا تێکەڵبێت، بانگ لە ئەستێرە بکات، هاوار لە باڵندەکان بکات، بەرد بگرێتە گۆمەکان، لم بکات بەسەر خۆیدا، لە گەڵادا بنوێت... کەواتە یەکێک هەیە من دەتوانم لە سەرەتاوە تا کۆتایی هەموو شتەکانی لەگەڵدا باسبکەم. من هاتوومەوە تا لە سەرەتاوە بۆ کۆتایی لەگەڵ یەکێکدا قسەبکەم، یەکێک دڵنیابم دەمبیستێت.... کەواتە سەریاسێک لەم سەر عەردەدا دەژی کە گوێم لێدەگرێت. تێدەگەیت مانای چی یەکێک گوێت لێبگرێت؟».

لاولاوی سپی بەسەرسامییەوە دەیگووت «نا... نا... سەریاس مردووە، سەریاس پۆلیسێکی گەمژە لە ناوەڕاستی بازاڕدا کوشتویەتی، ئەوانە هیچیان درۆ نین، درۆ نین، بەڵام لە هەمان کاتدا کوڕێکی تر هەیە ناوی سەریاسی سوبحدەمە، ئەویش باوکی نییە، ئەویش هەمان ژیانی سەریاس ژیاوە، بەڵام ئەو زیندووە».

من هاوارمدەکرد «ئەو دەتوانێت لە بری هەموو دونیا گوێم لێبگرێت... ئەوەی زیندووە دەتوانێت لە بری هەموو مردووەکان گوێم لێبگرێت. لە جیاتی هەمووان قسەبکات... ئەوەی زیندووە دەتوانێت لە بری هەموو ئەوانی تر هاواربکات... دەبێت زیندووەکان ئەو هێزەیان تیا بێت لە بری مردووەکان هاواربکەن. وا نییە دەبێت جۆرە هێزێکی وا لە مرۆڤدا بێت تا دونیا لەسەر حیکمەت و دادپەروەری بوەستێت».

لاولاو بە توڕەییەوە دەیگووت «هیچ کەس ناتوانێت لە بری سەریاس هاواربکات، ئەو لە هەر کوێیەک بێت نابێت دەنگی بە دەنگی کەس تێکەڵاوبکەیت».

من بە خرۆشان و هەڵچوونێکەوە دەمگووت «کچی من، لاولاوی من، وەک چۆن بەشێک لە ژیانی ئێمە لە ناو هەموو ژیانەکانی تردایە، ئاوەهاش بەشێک لە هەموو زیندەگییەکانی تر لە زیندەگی ئێمەدایە، وەک چۆن بەشێک لە مردنەکانی تر لە مردنی ئێمەدایە، ئاوەهاش گەردێکی

مەرگی ئێمە بەجۆرێک لە جۆرەکان لە هەموو مردنەکانی تردایە».

من وەک یەکێک هەستبکات ئەو ڕۆژە غەمگینانەی ئازادی بە قەد هەموو ساڵانی دیلێتی ماندوویکردووە دەمگووت «لاولاوی من، لالای شیرینم، کچی من. من بیستویەک ساڵ لە زیندان بووم، لەوێ تێگەیشتم ئینسان لە هیچ شتێکی ئەم دونیایە دانابڕێت، ئینسان چەند دووریبخەیتەوە، دەریبکەیت، بیکوژیت، هەمیشە بەشێکە لەم سووڕە گەورەیەی دونیا... لێمگەڕێ، لێمگەڕێ من بیستویەک ساڵە وا بیرمکردۆتەوە ئێستا ناتوانم خەیاڵی خۆم بگۆڕم. ئێستا ئەو لە ڕێگای من و تۆوە دەژی، دەبێت تێبگەیت ئەو لە ڕێگای من و تۆوە دەژی. وەک من چۆن ئەو هەموو ساڵانەی زیندان لە ڕێگای هەمووتانەوە دەژیام، لە ڕێگای لم و سەحراو ئاسمان و شەوەوە دەژیام. ئا... حیسابی پیرەمێردێکی خەرەفاوم بۆ مەکە کە بەم هەموو ڕیشە سپییەوە، بەم پرچە ئاڵۆزکاوەی دەروێشانەوە هاتووم و وڕێنەت لەسەر یاساکانی گەردون بۆ دەکەم... شتی ناماقووڵ لەسەر ژیان دەڵێم... من لە جێگایەکەوە قسەدەکەم کە تۆ نازانیت.... ئەو لە ڕێگای هەموومانەوە دەژی. من لێرەم تا بەشێک لەو ژیانە بژیم کە ئەو نەژیا. لاولاوی سپی مەحروممەکە لەوەی هەستبکەم لە بری ئەوان دەژیم... ئەوان کە دواجار وەک یەک مرۆڤ، یەک کوڕ، یەک مەخلوقی قەشەنگ تەماشایاندەکەم کە قەدەر بێڕەحمانە دابەشیکردوون...».

ئەو شەوەی ئەو قسانەمدەکرد هێشتا هیچم لە ژیانی سەریاسی دووەم نەدەزانی، هێشتا نەمدەزانی باس لە چیدەکەم. تەنیا تەعبیرم لەو خولیایانە دەکرد کە وەک کۆمەڵێک بیرۆکەی ڕووت لە خەیاڵمدا دەسوڕانەوە. لاولاوی سپی پێیگووتم ئەوان هیچ شتێک لە سەر سەریاسی دووەم نازانن، هەرگیز نەیانبینیوە، ناشزانن ئێستا چیدەکات و لە کوێ دەژی.

من کە ساڵەهای ساڵ چاوەڕوانیم کێشابوو، ئیدی سەخت بوو زیاتر چاوەڕێبکەم.

١٥

کە من ئازادبووم لە مێژبوو کەس هیچ شتێکی دەربارەی سەریاسی دووەم نەدەزانی. دواهەمین کەس ئادەم مەرجان بوو کە جارێک لەگەڵ کۆمەڵێک پێشمەرگەی ماندوودا بینیبووی، بە دیکتاریۆفێکی کۆنەوە لە بەردەم ماڵی یەکێک لە بەرپرسە گەورەکاندا وەستاوە و پێدەکەنێت. دروست نازانم ئادەم مەرجان چەند دوای مەرگی سەریاسی یەکەم بینیوێتی، بەڵام بە دیمەنەکەدا پێدەچێت بگەڕێتەوە بۆ زەمانی هەڵگیرسانی قۆناغی سێهەمی شەڕی ناوخۆ. لەو زەمانەدا ئاسایی بوو بەردەرکی ماڵی بەرپرسە عەسکەرییەکانی حیزب وەک گۆڕەپانێکی جەنگ وا بێت... ئاسایی بوو هێزەکان لە بری ئەوەی لە بنکەیەک یان کامپێکی تایبەتی پێشمەرگەدا ڕیزببەستن لە سەر شەقام، لە بەر دەرگای ماڵی سیاسییەکان، لە دەوری ئۆتێل، یانەی خواردنەوە و زۆرجاریش لەدەوری ماڵی ژنە سۆزانی و خراپەکان کۆببنەوە. واتە لەدەوری نزیکترین شوێن کە فەرماندەکەیان تیا دەخەوێت. ئادەم مەرجان دروست نازانێت سەریاسی دووەم چیکردووە و بۆ کوێ چووە. ئەو وەک کۆمۆنیستێک دەیگووت «من دەستمگرت و پێمگووت مەچۆ بۆ ئەم شەڕە، ئەمە شەڕی تۆ نییە، ئەمە شەڕی بۆرژواکانە لەسەر زەوتکردنی تیکە نانەکەی ئێمە، لەم شەڕایەتەدا تەبەقەی کارگەر دەبێت هەڵوێستی تری هەبێت». سەریاسی دووەم پێیدەڵێت «من حەزدەکەم بچم بۆ هەموو شەڕەکان،

بەڵام لە ئێستادا لەم شەڕە زیاتر هیچی تر نییە، ئەگەر شەڕێکی تر هەبوو جوابم لێبگێڕەوە دێم بۆ ئەوێش». ئادەم مەرجان دڵشکاو لەو وەڵامە، خوداحافیزی لێدەکات و پێیدەڵێت «هاوڕێم هیوادارم نەکوژرێیت». ئەو بەدەنگی بەرز و بە پێکەنینەوە دەڵێت «هیوادارم بکوژرێم... من هیوادارم بکوژرێم».

ئەوە دواهەمین ڕستەی سەرپاسە کە یەکێک لەو هاوڕێیانە بیستبێتی .

ڕۆژێک دوای ئاشکرابوونی نهێنی سەرپاسەکان خوشکە سپییەکان منیان خستە ئوتومبیلێکی تایبەتییەوە و بردیانم بۆ شار.

کە ژینۆی مەخمەلی و ئادەم مەرجانمان دۆزییەوە، کەسیان شتێکی ئەوتۆیان لە سەر شوێنی سەرپاسی دووەم نەدەزانی.

شەوێک ئیکرامی کێو هاتەوە بۆ لام. ئەو دەرهەق بە هەموو شتەکان ناڕازی بوو... ناڕەحەت بوو لەوەی من بێباکانە و بە ڕیش و پرچێکی ئاوەها درێژەوە چوومەتەدەرێ. بەڵام وەک هەمیشە پڕبوو لە هێمنی و لێبوردن. ئیکرام هیچی لەسەر سەرپاسی دووەم نەدەزانی. کۆی حیکایەتەکە شتێکی سەیربوو لەلای، بە جەستە گەورە و ئارامەکەیەوە لە ژوورەکەمدا دەهات و دەچوو و دەیگووت «هەموو شتێک دەکەم بۆ ئەوەی بیدۆزمەوە... هەموو جێگاکان دەگەڕێم... سا سجلی هەموو بنکەکان دەپشکنم تا دەگەینە شتێک...». ئەو چێژێکی بێسنووری لەوەدا دەبینی بتوانێت شتێک بکات من زیاتر باوەڕم بە ژیان بێت.

ئێوارەیەکی دی گەڕایەوەو دەستی خستە سەرشانم و گووتی «سەرپاسی دووەم لەم شارە نییە، هەشت مانگ زیاترە لەلای دوژمن دیلە».

یەکەمجاربوو بەوجۆرە وشەی «دوژمن» ببیستم. دوژمن ئەو ناوەبوو

که هێزه شەڕکەرەکان لەیەکدیان دەنا. من ئەو کات تێگەیشتم شەڕی ناوخۆ چەند گەورە و ترسناک بووە. ئیکرامی کێو دەیگووت «موزەفەری سوبحەدەم بمبورە، بەڵام کۆمەڵێک گرێ و نهێنی هەن من ناتوانم هیچیان لەسەر بڵێم، بەڵام تا ئەو جێگایەی من دەزانم، ئەو کوڕە ناشتوانێت بگەڕێتەوە بۆ ئەمبەر، لەبەر ئەوەی لێرەش کۆمەڵێک مەسەلەی گەورەی لەسەرە».

من ئەو شتانەم لا گرنگ نەبوو... بۆ من ئەوە گرنگ بوو کوڕێکم هەیە و لە شوێنێکی نادیاری ئەم زەمینەدا دیلە و دەبێت بیدۆزمەوە.

ئەگەر ئازاری مردنی یەکەمین سەریاس و سەرەتای چیرۆکی سەریاسی دووەم نەبایە، ئەوا ماڵی خوشکە سپییەکان هێمنترین و جوانترین ماڵێک بوو لە ژیانمدا بینیبێتم. لە ڕاستیدا من بەر لە گرتنم کەش و هەوای ماڵی هێمن و ئاسوودەم تاقی نەکردبووەوە، شارەزاییەکی تەواو کەمم لە ژیانی خێزانە ئاسوودەکان هەبوو. بێدەنگی و ئارامی و ئاشتی ناو ماڵی خوشکە سپییەکان ئەو بەهەشتە بوو من لە مێژە خەونم پێوەدەبینی. ژوورەکەی من دووربوو لە ژوورەکانی ئەوانەوە، بەڵام هەرگیز وەک نەناسیاو و غەریبەیەک مامەڵەیان نەکردم، هەرگیز ئەو هەستەیان پێنەدام کەسێکی زیادم و ئەوان خۆشحاڵنین بە نیشتەجێبوونم. دوای مانگێک من لەگەڵ ئیکرامی کێودا قسەم لەوەکرد کە کوختێکی بچوک بۆ خۆم دروستبکەم، پارچە زەوییەک لەیەکێک لە جووتیارەکان ئیجاریکەم و ببمە جووتیار. من لە زیندانەوە جۆرە پەیوەندییەکی ڕۆحی قووڵم لەگەڵ زەویدا هەبوو. ئەگەرچی لەم سەر کەشتییە مەلعونەدا ئێوە وەک یەکەمین عاشقی دەریا تەماشای من دەکەن، ئەگەرچی نیگای بێوچانی دەریا، خۆشەویستی من بۆ ئەم ئاوە مەزنە ئاشکرادەکات، بەڵام ئەوە ڕێگا لەوە ناگرێت عاشقێکی گەورەی زەویش بم. من عاشقی زەویم. ئەو شەو و ڕۆژە سەیرانەی لە گوندی

خوشکە سپییەکان ژیام، بە ناوێکی ترەوە تێکەڵ بە جووتیارەکان بووم، حیکایەتێکی ترم لەسەر ژیانی خۆم دروستکرد. خوشکە سپییەکان و جووتیارەکان و ئیکرامی کێو کۆمەکێکی گەورەیان کردم ئەو کوختە دروستبکەم. ئێوارەیەک ئیکرامی کێو لە زەرفێکی ڕەشدا کۆمەڵێک سەفتە پارەی بۆ هێنام و گووتی «من ئەوەم هەیە، دۆستی ئازیزم، من چەندین ساڵە پاشەکەوتدەکەم، بەڵام لەوە زیاترم بەیەکەوە نەناوە. جگە لەو جێبە چکۆلانەیە و ئەم زەرفە پارەیە خاوەنی هیچی تر نیم... چەندت دەوێت هەڵیگرە و چ زەوییەکت دەوێت ئیجارییبکە». وایدەگووت و زەردەخەنەیەکی گەورە دەکەوتە سەر ڕوخساری، وەک ئەوەی شەرم لە گەورەیی خۆی بکات، شەرم لەوە بکات خەندەکانی ناتوانن نازکتر و بچوکتربن. من بە پیری و کەساسی خۆمەوە دەنوشتامەوە و دەستەکانیم ماچدەکرد. پێمدەگووت «ئیکرامی من، ئەی گەورەترین چۆلەکەی دونیا... من لەسەرەتاوە دەستپێدەکەمەوە، من لە پارچە زەوییەکی بچوک و هەندێ حەیوانی گچکەوە دەستپێدەکەمەوە. خۆم تەرخانی جۆرە ژیانێکی تر دەکەم، من بڕێکی زۆر کەمم دەوێت، بەشی ئەوەی لەسەرەتاوە دەستپێبکەمەوە». کە ئەو قسانەم بۆدەکرد هەردووکمان لەسەر کێڵگەیەکی بەپیت وەستابووین، زەوی جووتیارێک لە پێناوی کۆچدا بۆدەرەوەی وڵات هەموو شتێکی جێهێشتبوو. زەوییەکی بەراوبوو خزمەکانی دەیاندا بە ئیجار تا نەفەوتێت. من و ئیکرام لەو سەر پارچە زەوییە، لە نێوان جۆگە و بناوان و خوڕەی ئاوەکاندا سەیری شەرمی یەکترمان دەکرد. بۆنی گوند، بۆنی تێکەڵاوی پاکی و پیسی بەیەکسانی دەچوو بەسەرماندا، بۆنی گیای پاکیز و ڕیخی مانگاکان وەک یەک لێمانەوە نزیکبوون. ئیکرام گومانی لە هەموو شتێک هەبوو، لەو بڕوایەدا نەبوو یاقوبی سنەوبەر من نەدۆزێتەوە. بەڵام لەگەڵ هەموو ترسەکانماندا، ئەو ڕۆژانە تەنیا یەک خولیامان

هەبوو، ئەویش دۆزینەوەی سەریاسی دووەم بوو.

لەدوای مردنی محەمەدی دڵشوشەوە سلێمانی مەزن، کە دۆستێکی نزیکی نیکرام بوو، ئەوی ڕاسپاردبوو هەموو پێویستییەکانی خوشکانی سپی بگرێتە ئەستۆ. لە ڕاستیدا خوشکە سپییەکان لەدوای جێهێشتنی شارەوە، کارێکی ئەوتۆیان نەبوو، ئەوان بە ئارەزووی خۆیان هاتبوونە ئەو گوندە، کەسانێک هەن وادەزانن خوشکەکان لەدەستی ئەو چیرۆکانە ڕایانکردووە کە لە شار وەک تاعوون بەدوایانەوە بوو. بەڵام کیژەکان بێباک لە هەر شتێک ژیانی خۆیان دەژیان، سرووتە ڕۆژانە و سەیرەکانی خۆیان دووبارەدەکردەوە، پێکەوە ئەو قوتابخانە چکۆلەیەیان بەڕێوەدەبرد. هەستدەکەم جگە لە مردنی ئەو دوو کوڕە چ شتێک نەبوو بتوانێت کار لە یادگار و ئاسوودەییان بکات. لەو شەوە سەیرانەدا لەزەتێکی بێسنوورم لە دەنگیان بینی. دوو گۆرانیبێژی ڕاستەقینە بوون کە لەبەر هەر هۆیەک بێت نەیاندەویست ببن بە گۆرانیبێژ. شەوەهای شەو بە دزییەوە گوێم لێدەگرتن، بە هێمنی لە کوختەکەی خۆم دەهاتمەدەرێ و لە پشت کۆمەڵێ درەخت و لە نێوان دوو بەرددا پاڵدەکەوتم و گوێم لێدەگرتن. هەرگیز نەمدەهێشت بزانن گوێیان لێدەگرم. سەیرترین شت ئەوەبوو کە هەندێ شەو بە دەم گۆرانی گووتنەوە قژیاندەکردەوە و بەرەڵایاندەکرد، پێکەوە دادەنیشتن و پرچیان بۆ یەکتر دروستدەکرد، گۆرانیان دەگووت و قژیان دەخستە ناو ئەو جۆبیارە درێژەوە کە لەگەڵ خۆیدا بە ئارامی دەیبرد. هەندێ شەو بە قژی تەڕەوە دەهاتن و لای من دادەنیشتن، هەندێجار لە پۆلەکاندا وەک وانە بە منداڵێک بڵێنەوە، چیرۆکەکانیان بۆ دەگێڕامەوە، لە ڕێگای ئەوانەوە زۆربەی چیرۆکی ئەو بیستویەک ساڵەم زانی. زۆر ئاگاداری سیاسەت و جەنگ و ئەو جۆرە شتانە نەبوون، بەڵام کەسێکیشم نەبینیوە وەک ئەوان وەسفی شەو، مانگ، چیرۆکەکانی

عەشق ، مردنی گەنجەکان و خامۆشی شەوە دووروودرێژەکانی شاربکات. من دواتر کە چوومە شار، هەمیشە هەموو شتەکانم لە چاوی ئەوانەوە دەبینی.

ئەو ماوەیە ژیانیان بۆ ئیشێکی سەیر تەرخانکردبوو، ئیشێک لەیەککاتدا زۆر نزیک و زۆر دووریش بوو لەوان، هەردووکیان بەردەوام لەسەر دوو مەکینەی درومانی سینگەری کۆن، جلی بوکێنیان دەدروو. ئەوەی لای من سەیریوو ئەوەبوو، ئەو دوو خوشکە، جلی سپی بووکێنی نەبێت هیچ جلێکی تریان ئامادەنەدەکرد. ژوورێکیان لە قوتابخانەکە جیاکردبووەوە بۆ دروومان، لەویادا تۆپە قوماشی گەورەیان دانابوو، هەر کراسێکیان تەواودەکرد بە شێوەیەکی بێوێنە لە زەرفێکی تایبەتیدا دەیانپێچایەوە و کۆتایی مانگ کاتێک دەچوون بۆ شار بۆ وەرگرتنی موچە و سەردانی گۆڕی محەمەدی دڵشوشە، کراسەکانیشیان دەگەیاندە دەست کۆمەڵێک دوکانداری تایبەت. لای من سەیربوو دوو کچ کە بڕیاریاندابوو هەتاهەتایە شوونەکەن، پیشەکەیان ئامادەکردنی کراسی بوکێنی بێت بۆ کچانی تر. بەڵام شادەریای سپی دەیگووت «هەر کەسەو بە ویستی خۆی و بەدەستی خۆی شادی و بەدبەختی خۆی دروستدەکات». ئەوەی ئەوانی شەیدای ئەو جۆرە کراسانە دەکرد ڕەنگە سپییەکەیان بوو. هەر کراسێکیان تەواوبکردایە پێش پێچانەوەی خۆیان جارێک لەبەریاندەکرد. من زۆر بەیانی، تاریک و ڕوون دەمبینین هەردووکیان بەو جلە بوکێنییە سپیانەوە لە پێدەشتەکان دەهاتنەوە.

ئیکرامی کێو هەفتەی جارێک دەهات بۆ لام. من هەرگیز بەتەواوەتی ئاشنای دونیای ئەو نەبووم، تا ئێستاش بەدروستی نازانم چۆن ژیاوە و لەکوێ ژیاوە. بەڵام وەک خۆی دەیگووت «من قەلەندەر نیم»... ئەو قەلەندەرنەبوو. حەزێکی سەیری لە ڕازندنەوەی ماڵ بوو، کاتێک ئەو کوختە بچوکەمان دروستکرد، بە دەستی خۆی هەموو شتێکی

تیا ڕێکخست. من ئەوکات نەمدەتوانی هیچ بکەم، شێوەی سەیرکردنم بۆ ژیان هێشتا ئەسیری ئەو زیندانە کۆنەی سەحرابوو، شەوان کە دەهاتمەدەرێ لەبری سێبەری بڵندی چیاکان، هێڵی ئاسۆکانی بیابان لە چاومدابوو.

خوشکە سپییەکان دەیانزانی من هەمیشە وەک مەخلوقێکی غەمگین دەمێنمەوە. دەیانزانی کە شەوان ئاوارەی ئەو کێوانە دەبم، جگە لە بیرکردنەوە لە سەریاسی سوبحدەم خەیاڵم لای هیچی تر نییە، کە دەچمە ژوورەوە و خۆم گۆشەگیر دەغەم جگە لەو منداڵانە خەیاڵێکی دی لەسەرمدا نییە. سەردانەکانمان بۆ سەر گۆڕی سەریاسی یەکەم، بە هەیبەت و ڕێز و بێدەنگییەکی سەیرەوە تێدەپەڕی. خوشکە سپییەکان هەمیشە مۆم و بوغورد و داری عودێکی زۆریان لەسەر ئەو گۆڕە دەسووتان، بە جۆرێک تا درەنگ ئەو دەشتە بۆنی بوغوردی بەرنەدەدا. هەموو ڕۆژانێکی هەینی هەر سێکمان خۆمان دەگۆڕی و دەچووینە سەر گۆڕەکەی، بەپێ بە ناو دەشتێکی بەریندا ڕادەبووردین... لە ڕێگای گۆڕەکەدا خوشکە سپییەکان بە گێڕانەوەی بەسەرهات و تراژیدیاکانی ئەو زەمانە دەیانەویست من بخەنە ناو وێنەی سەردەمێکەوە مەرگ حورمەتی خۆی دۆڕاندبوو. بەڵام دڵنیام هەستێکی قووڵیان بەهەموو شتەکان هەبوو. هەندێکجار هەستمدەکرد وەک یەکێک لە منداڵانی گوندەکە تەماشامدەکەن. مەحەبەتی ئەوان بۆ من لە مەحەبەتی کچێک نەدەچوو بۆ باوکی، بەڵکو لە مەحەبەتی دایکێک دەچوو بۆ منداڵەکەی. مامەڵەکردنی زۆر لەگەڵ منداڵاندا کردبوونی بە دایک، لەگەڵ منیشدا ڕەفتاری دایکێکیان هەبوو سەرتاپای میهر بێت. ئەوەی سەیربوو لای من ئەو عەشقە قووڵەی منداڵانی گوندەکە بوو بۆ ئەوان. بە خۆشییەکی زۆرەوە هەموو ژیانی خۆیان پێشکەش بەو منداڵانە کردبوو. ئەو کات کە من گەڕامەوە لەگەڵ دەیان مامۆستای دیکەی

چکۆلە و شیرین و منداڵدۆستدا خەریکی جەنگ بوون لە پێناوی منداڵی فەرامۆشکراوی ئەو گوندانەدا. من بەخیلیم پێدەبردن کە بەو جۆرە خۆیان بۆ ئاواتە بڵندەکان تەرخاندەکەن. ژیانی من بەراورد بە ژیانی ئەوان خاڵی بوو لە هەموو شتێک، لەوە دەترسام ببم بە پیرەمێردێک کە لەم ژیانە گەورەیەدا جەنگێک و کێشەیەک و ململانێیەکی نەبێت بیکات. ئەو شەوە خاڵی و ترسناکانەی چاوەڕوانی لەو گوندەدا، مانای ژیان و بوونی منی خستە مەترسییەکی گەورەوە. مرۆڤ تا دیلە ژیانی مانایەکی قووڵی هەیە، هیچ شتێک وەک دیلی و کۆیلەیەتی مانا نادات بە ژیان، چونکە ئەو کات مرۆڤ لە شەڕێکی مەزندایە بۆ ئازادی، بەڵام هیچ شتێک وەک ئازادی مانای ژیان ناخاتە مەترسییەوە. هیچ شتێک وەک سەربەستی لەسەر مانای ژیان پڕ مەترسی نییە. لە ئازادیدا مرۆڤ شەیدایی و خولیای خۆی بۆ مانا لەدەستدەدات. مرۆڤی ئازاد دەشێت مرۆڤێکی بێمانا بێت، بەڵام گەورەیی مرۆڤ ئەوە نییە لە کویلەیەتیدا بۆ مانا بگەڕێت، بەڵکو ئەوەیە لە ئازادیدا بۆی بگەڕێت. من ئەوکات لەگەڵ ئەو هەموو مانا و خولیا و پرسیارە سەیرانەی لە سەرمدا دەسوڕانەوە، هەستمدەکرد هێدی هێدی جۆرە ئازادییەکی خاڵی لە مانا دەژیم. من لەو ژوورەمدا هەستم بە فەرامۆشی و پیرییەکی بێئەندازە ترسناک دەکرد.

پێدەچوو ئیکرامی کێو بە زەحمەت بتوانێت هیچ زانیارییەک لەسەر سەرپاسی دووەم کۆبکاتەوە، بەڵام ئەویش نەبایە من نەمدەزانی ڕووبکەمە کوێ.

هەندێک شەو وەک شێت هاوارمدەکرد و دەمنرکاند و دەمگووت «خودایە پێمبڵێ من ڕووبکەمە کوێ؟ ئەم دەستخەڕۆ و کوێرییەی من نیشانەی ناڕێکی ئەم گەردونەیە... کوێرێک ئەم دونیایەی دروستکردووە، کوێرێک ئەم زەمین و زەمانەی دروستکردووە... من لە دیلی بیابانەوە

بووم بە دیلی جۆرە زوڵوماتێکی تر....».

هەموو شەوێک هاوارم لە خۆم و گەردون و خودا دەکرد.... من لە نێوان ئەو سێیانەدا وێڵبووم. نەمدەزانی باوەڕی تەواوەتی بە کامیان بهێنم. خۆم لەوە لاوازتربووم بتوانم تەلیسمەکان شیبکەمەوە، گەردون لەوە دڵڕەقتربوو بە ئاسانی کۆمەکمبکات، خوداش لەوە بێدەنگتربوو چاوەڕوانی هیچی لێبکەم. ئیکرامی کێو دەیویست وێنەیەکی ڕاستەقینەی ئەو دونیایەم بداتێ کە تیادەژین. زۆربەی ئەو شەوانەی پێکەوە لە کێڵگەکاندا پیاسەماندەکرد ، ئەو سەرقاڵی شەرحکردنی وێنەی ئەو جیهانە بوو، کە من نەمدەویست تێیبیگەم. ئیکرام بەو شانە ئەستوورانەوە کە هەندێجار بە ئەستەم کوڕی دەکردن تا من ڕوونتر گوێم لەدەنگی بێت، دەیگووت «موزەفەری سوبحدەم، شارێک بهێنە پێشچاوی خۆت، پڕ لەهەزاران کوچەی تەسک، پڕ لە هەزاران دەرگای داخراو، پڕ لە هەزاران قەڵا کە مرۆڤ وەک شێت بەدەوریدا دەسوڕێتەوە و دەرگاکەی نادۆزێتەوە، شارێک سا جوگرافیایەکی هەیە جیاوازە لەوەی من و تۆ پێیڕاهاتووین، شارێک بەشێکی زەوییە و بەشێکی ئاسمانە، کوچەیەکی لە زەمیندایە و کوچەیەکی لە هەوردا، شارێک هەمووی مەتەڵە، سا کوچەکانی شوێنی خۆیان دەگۆڕن، دەرگاکانی شوێنی خۆیان دەگۆڕن، پەنجەرەکانی لە شوێنی خۆیاندا نین... بیهێنە پێشچاوی خۆت لە شارێکی وادا کە پڕە لە ملیۆنەها ژوور، سا لە هەر ژوورێکیشدا ملیۆنەها شت هەیە، لە ناو ئەو ملیۆنەها شتەدا ئێمە بۆ شتێکی بچوک دەگەڕێین... هاوارکردن سوودی نییە... نا، من ناڵێم ئەم شارە جێگایەکی بێدەنگە، بەڵام ئێرە شوێنێکی ترە، شوێنێک هێشتا ئادەمیزادەکان بە تەواوەتی تێینەگەیشتوون، ئێمە لە سەردەمێکی تردا دەژین کە هێشتا مرۆڤەکانی ئێمە ڕاستییەکەیان نەبینیوە، وەک ئەوەی بە نەخشەیەکی دێرینەوە لە شارێکی تازەدا

بسوڕێیتەوە... دەشێت چەندین کەس ناونیشانەکانت بۆ هەڵبدەن، بەڵام تۆ سا هیچ نادۆزیتەوە، چونکە لە دواجاردا ئەوانەی کە ناونیشانت دەدەنێ، نەخشەی شارێکی تر لەسەریاندایە... موزەفەری سوبحدەم ئەو شوێنەی سەرِیاسی دووەمی لێ دیلە، شوێنێکی نهێنییە، ئەم وڵاتە پڕ لە زیندانی نهێنی... پڕە لە هێزی نهێنی، پڕە لە نەفرەتی نهێنی... کینە ئەم وڵاتە بەڕێوەدەبات، هیچ شتێکیش وەک کینە دەرگای خۆی قایمناکات. مرۆڤ لەم شارەدا ڕقی لە مرۆڤە، لێرە کەس کەسی خۆشناوێت».

من دەمگووت «بەڵام ئیکرامی کێو لەو شەوەوەی ئازادبووم، لەو کاتەوەی تۆ منت ڕزگارکرد، من جگە لە مرۆڤی پاک هیچی تر نابینم.».

بە ترسێکی قووڵەوە سەیریدەکردم، چاوەکانی هێندە گەش و کراوە و ترساو دەهاتنە بەر دیدەم، ئیدی من سڵم لە قسەکانم دەکردەوە. دەهەژی و عارەقەکەی دەسڕی، ئەو لە ساردترین وەرزیشدا کاتێک قسەیدەکرد دەبایە دواتر دەسرەکەی دەربهێنێت و عارەقەکەی بسڕێت. بە دەنگێکەوە وەک لە ترسێکی گەورە ئاگادارمبکاتەوە دەیگووت «نا، موزەفەری سوبحدەم... نا.... سا لەهەر شوێنێک نهێنی زۆر بێت، ڕقیش زۆرە....».

من نەمدەویست باوەڕ بە ئیکرامی کێو بکەم، ئێستاش نامەوێت باوەڕی پێبکەم. من مەبەستم لە بڕواو هیوایەکی گەمژانە نییە بە مرۆڤ، دەزانم مرۆڤ، برای خۆی بە چ دەردێک دەبات. دەزانم مرۆڤ چ ئازارێک دەبەخشێتە هاوجنسی خۆی.... دەزانم ئێوە هەمووتان کە بەرامبەرم دانیشتوون و من شەو لە دوای شەو تنۆک تنۆک ئەم چیرۆکەتان بۆ دەگێڕمەوە لە مرۆڤ ڕاتانکردووە، هەموومان کە لەم کەشتییەدا سواربووین و ونبووین و پێدەچێت تا مردن لە

دەریادا بێئەنجام بسوڕێینەوە لەدەست یەکێک هەڵهاتوین کەوەک خۆمان وابووە، لەوانەیە هەندێ سات و هەندێ کات بەدبەختتر و زامدارتریش بووبێت لە من و تۆ. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەو برینانەدا کە ئینسان دەیکاتە جەستەی براکەی خۆیەوە گەر بڕوامان بە مرۆڤ نەما دەبێت بچین بۆ کوێ؟ چ مەخلوقێک هەیە باوەڕی پێبهێنین، هەتا ئەگەر ڕووبکەینە سروشت و داوای کۆمەکی لێبکەین، ئەو چۆن یارمەتیماندەدات؟ بێگومان هەر لە ڕێگای مرۆڤەوە... گەر ڕووبکەینە خودا و داوای یارمەتی لێبکەین، چۆن کۆمەکماندەکات؟ هەر لە ڕێگای مرۆڤەوە... خودا جگە لە مرۆڤ چ دەستێکی تری هەیە ئەم ژیانەی پێناوەدان بکاتەوە؟ هیچ.... هیچ دەستێکی تری نییە... سروشت جگە لە ئێمە کێی هەیە، بڵێت شارێکم بۆ دروستبکەن، مۆسیقایەکم بۆ بژەنن، نهێنییەکی قووڵ و خەوتووی ناو هەناوی خۆم بۆ بخوێننەوە، کیمیای ئەم گوڵ و ئاو و ئەستێرانەم بۆ لێکبدەنەوە... کێی هەیە کێ؟ لە مرۆڤ بەو لاوە مەخلوقێکی تر نییە.

ئیکرامی کێو کە لە ناو شۆڕش و دواتر لە دونیای دوای ڕاپەڕیندا ژیابوو، دڵڕەقی و دڕندەیی ئەوتۆی دیبوو، باوەڕی بە هیچ نەمابوو. کە ئەو شەوە بڕوای قووڵی خۆم بە مرۆڤ بۆ ئاشکرا کرد، کە پێمگووت لە مرۆڤ بەولاوە چ هێزێکی تر نییە ڕووی تێبکەین. بەو دەنگە یەک تۆن و هێمن و قووڵەی خۆی گووتی «سا من گومانم لە گەورەیی مرۆڤ نییە، گومانم لەوە نییە مەخلوقێکی مەزن هەیە و دەبێت چاوەڕوانی ئیشی گەورەی لێبکەین... با موزەفەری سوبحدەم باشتر تێتبگەیەنم... باشتر». هالاوی کێڵگەکانی هەڵدەمژی، بۆنێکی سەیری خاک بەسەرماندا دەهات، خوڕەی ئاوەکانی شەو هەردووکمانی ئاسوودەدەکرد. ئیکرام کەمێک دەنگی بەرزدەکردەوە دەیگووت «من لەدوای نوشوستی ڕاپەڕین و دەستپێکردنی شەڕەوە، سا زۆر بیرم لەوە

دەکردەوە... گەلەک کتێبم لەسەر دەخوێندەوە، هەندێ کات ڕیش و سمێڵم و قژم بەرەڵادەکرد و وەک فیلێکی زەبەلاح دەکەوتمە دەشتەکان، بە هەموو توانای خۆم قاچمەدا بە زەویدا و سەیری ئاسمانم دەکرد و دەمپرسی «مرۆڤ بۆ وادەکات، سا ئەم میللەتە چییەتی... چی؟» کە قۆناغی یەکەمی شەڕ دەستیپێکرد... ڕوخام... تێگەیشتم جانەوەرێکی برسی لە خوێنی ئەم میللەتەدایە... لە شەڕدا دوو میللەت، دوو دین، دوو شێوە سیاسەت بەرامبەری یەک نەبوون... سا دوو مرۆڤی ڕووت، بەرامبەری یەکبوون... دوو ئینسان وەک دوو جانەوەر، بێ هیچ هۆیەک پەیوەندی بە مانا و حیکمەتی ئینسانەوە هەبێت یەکتریان دەخوارد... موزەفەر مرۆڤایەتی وەک گلۆپێک وایە، دەکوژێتەوە و دادەگیرسێت، گلۆپێکە لە ناو ڕۆحماندا، دەشێت بۆ هەتاهەتایە خامۆش بێت و دانەگیرسێتەوە، دەشێت دابگیرسێت و بکوژێتەوە... بەڵام ئەوەی هەمیشە داگیرساو بێت، هەمیشە بە مرۆڤبوونی خۆمان ڕووناک بین ئەمەیان ئەستەمە و من نەمبینیوە.... ».

لە ناو تریفە و بێدەنگی شەودا سەیرمدەکرد و هەموو ئەو ئینسانییەتە ونەم تیادەدۆزییەوە کە ئەو باسی لە مردنی دەکرد. سێبەری ئەو کەسەم تیادەبینی ئەو قسەی لە نەمانی دەکرد.

* * *

سەریاسی دووەم لە شوێنێکی دوور زیندان بوو، جێگایەک وەک قەڵایەکی کۆن، شوێنێک لە شوێنی زیندانە دێرینەکان دەچوو. قەڵایەکی گەورە پێش چەندین ساڵ دەوڵەت وەک بنکەیەکی قایم و سەقامگیر بۆ هێزەکانی دروستیکردبوو. قەڵایەک لە دوورەوەڕا ترسێکی قووڵی دەخستە دڵتەوە. بینایەک لە ناو چیاو پێدەشت و دارستانەکاندا

ونبووبوو. دیوارێکی بازنەیی مەزنی هەبوو، هێند بڵندبوو لەسەر قوولە بازنەییەکانییەوە نەبایە هیچ کەسێک نەیدەتوانی دەرەوە ببینێت. شتێکی نادیار هەبوو هەیبەتی جانەوەرێکی خورافی دەبەخشییە ئەو قەڵایە، جانەوەرێک لە بەرد یان میتاڵ، یا هەر کانزایەکی سەختی دیکە. ئێوارەیەک من و ئیکرام لەو جێگایە نزیکبووینەوە، لەدوورەوەڕا تەماشامانکرد. دەمویست بزانم سەریاس لە کوێ زیندانە. ئیکرام مێژووی ئەو قەڵایانەی دەزانی. جۆرە بینایەک بوون بە کەرەستەی نوێ و نەخشەو خەیاڵی ئیمپراتۆرە دێرینەکان. جۆرە بینایەک لە بەردی نوێ و لە خولیای کۆن. کە دواجار خەیاڵی ئەندازیارێک بوو دەیویست هەیبەتی نوێی دەوڵەت بە هەیبەتی خەلیفە دێرینەکانەوە گرێبدات. قەڵایەکی مەزن بوو لە ڕاپەڕینەکاندا بە چۆڵی دەست خەڵک کەوتبوو، ئەفسەر و سەربازەکانی زۆربەیان لە ترسی مردن و برسێتی و تینووێتییەکی درێژ یان خۆیان کوشتبوو یان وەک دیل خۆیان دابووە دەست خەڵک. دواتر بۆ ماوەیەکی درێژ خێزانە ئاوارەکان کردبوویانە نیشتەجێی بەدبەختییە ئەزەلییەکەی خۆیان، لەگەڵ دەستپێکردنی شەڕی ناوخۆشدا هێزە شەڕکەرەکان سیمیان بەدەوردا کێشابوو، هێزیان لەدەور بڵاوکردبووەوە و کردبوویان بە زیندان... لەدوای دەستپێکردنی شەڕەوە تەنیا باڵندەکان دەیانتوانی لەو قەڵایە نزیکببنەوە.

ئەو ڕۆژەی من ئەو قەڵایەم تیابینی، ترسێکی گەورەم لێنیشت. ئەو زیندانە تەواو لەگەڵ تێگەیشتن و سەیرکردن و ئەزموونی من لەگەڵ زینداندا جیاوازبوو. خەیاڵێکی بەد بەردەوام بەرەو ئەوە پاڵی پێوەدەنام زیندانی خۆم بە زیندانی ئەو بەراوردبکەم. بەدترین زیندان ئەوە نییە زیندانەوانەکانت دڕندەبن، ئەوەیە زەوی و ئاسمانت لێوە دیارنەبێت. زیندان ساتەوەختێکی ئازار نییە، بەڵکو مەودایەکی دووروودرێژە بۆ بیرکردنەوە و خەیاڵ. بۆ تێڕامان لە پەیوەندی نێوان مرۆڤ و دیوار،

مرۆڤ و سروشت، مرۆڤ و گەردون. گەر بەردەوام شتێک لەم گەردونە مەزنە نەبینێت، پارچەیەک لەم جیهانە بێمەودا و بەرینە نەبینێت، شتێک ناتوروژێنێت. دۆزەخ ئەوەیە شتێک خەیاڵت برینداربکات. واتە شتێک وات لێنەکات بیر لە شتە مەزن و گەورەکان بکەیتەوە، وات لێنەکات لە ڕێگای تەماشاکردنی مەزنی جیهانەوە لەو جوغزە چکۆلەیەی خۆت دەرچیت و بڕوانیت و بە شێوەیەکی دیکە بیر لە پەیوەندی خۆت و گەردون بکەیتەوە. زیندانی ڕاستەقینە تەنیا ئەوە نییە مرۆڤ لە مرۆڤەکانی تر جیادەکاتەوە، بەڵکو ئەوەیە مرۆڤ لە هەموو کانگاکانی ژیان، لە بوون بە مانا گەورەکەی جیادەکاتەوە. کەسی دیل کەسێکە لەو درزە بچوکانەوە کە هەیەتی دەتوانێت شەموەت و ئارەزووی خۆی بۆ ژیان تیژبکاتەوە، بەڵام کاتێک دیوارەکانت کونبڕکرد، کاتێک خستە زوڵمەتەوە، ئیتر لەوە دەردەچێت لە زینداندا بێت، بەڵکو دەکەوێتە دۆزەخەوە.

سەریاس لەو قەڵا تاریکەدا دەژیا... ئێمە ڕێگایەکی درێژمان بڕی تا بیدۆزینەوە، شەوێک من و ئیکرامی کێو بە جیبەکەیەوە لەو گوندە هاتینە دەرەوەو ئەو گەشتە چکۆلانەیەی خۆمانمان دەستپێکرد، گەشتی دۆزینەوە سەریاسی دووەم.

یەکەمجار ئەو پیاوەمان بینی، ئەو مەیمونە چکۆلانەیەی ژیانی گێژەنێکی گەورە بوو. فەرمانبەرێکی ئاسایش بوو، دوو جار قەرزاریاری ئیکرامی کێوبوو. لە سەردەمی شەڕە خوێناوییەکانی شۆڕشدا جارێک ژیانی ڕزگارکردبوو، جارێکی دیش کاتێک ژنەکەی لەگەڵ کوڕێکدا هەڵدێت و دواتر پەشیماندەبێتەوە، ئیکرام یەکیاندەخاتەوە و ژنەکەی بۆ دەگەێنێتەوە بەرماڵ. ئەو لەگەڵماندا هات و لە دوورەوە ئەو قەڵایەی نیشانداین. بەدرێژایی ڕێگا قسەیدەکرد و دەیگووت «کاک

ئیکرام، چاوی من، من دوو جار قەرزارباری تۆم، جارێک لە کاتی شۆڕشدا کە لە مردن ڕزگارتکردم، جارێکیش کە کەوتیتە نێوان من و سکاڵای شەیتانەوە... من تا هەتا هەتایە قەرزاری تۆم... من ناتوانم بەتۆ بڵێم نا... بە باری تەعالا بڵێم نا بە تۆ ناڵێم، چونکە تۆ لە هەموو مەلایکەتەکانی خوا بۆ من بەکەڵکتر بوویت... دوو جار کۆمەکتکردووم، گاڵتە نییە، یەکێک دوو جار یەکێک ڕزگاربکات... بەڵام ئەوەی تۆ دەتەوێت ئەستەمە، لە دەسەڵاتی مندا نییە... لە دەسەڵات و هێزی کەسیشدا نییە... تۆ لە ئاسایش ئیشتنەکردووە، سەرۆک خۆی سەرپەرشتی هەموو شتێک دەکات، حیزب خۆی دەستی لە شتەکەدا هەیە. من فەرمانبەرێکی بچوکم... سەبارەت بەو هاوڕێیەم هەر ئەوەندەی پێدەکرێت، ئەویش سنوورێک هەیە ناتوانێت ببیبڕێت... ئەو زیندانە پڕە لە نهێنی، هەندێ شتی تیایە کە جگە لە حیزب کەسی تر نابێت بیزانێت. ڕاستە من ئەو کوڕە دەناسم، برادەرمە، کوڕەکەی خۆیم بۆ سەردەبڕێت، بەڵام ئەویش لە شوێنێکدا دەوەستێت، چونکە ئەو زیندانە بەحرێکە لە نهێنی، هیچ کەسێکی وەک من و تۆ لە خۆمانەوە ناتوانین بچینە ژوورێ. چونە ژوورەوە نییە، ئەوە لە خەیاڵی خۆتان دەرکەن بتوانن بچنە ژوورێ... ئەو تەنیا دەتوانێت کاسێتەکانتان بەرێتە ژوورێ و بیداتە دەست سەریاس و دواتر کاسێتەکانی ئەوتان بۆ بهێنێت. کوڕەکە لە ئینفرادیدایە، بەتەنیا لە ژوورێکدایە. چیت دەوێت بۆی تۆماربکە و ئەویش چیدەوێت بۆت تۆماردەکات، تەواو ئیتر تۆ چیت دەوێت؟... دڵنیابە من پەیمانی باشترین جۆری هەنگوینم پێداوە... ئەو هەنگوینی باشی لێببڕێت دەمرێت... ڕاستە برادەرمە، زۆر برادەرمە، پێیبڵێم بمرە دەمرێت، بەڵام هەنگوینەکەش نەبێت کە من لە کیسەی خۆم و بە پارەی زۆر کڕیومە ناهێڵێت ئەو تەسجیلە ببەینە ژوورێ... لە ئێستادا ئەوە لە خەیاڵی

خۆت دەرکە، ئەو کوڕە ببینێت... شتی وا نابێت».

ناوی «تەیفور پاشا»بوو، کلێتەیەکی لە چەشنی کلێتەکانی ئەتاتورک لەسەردابوو، دەستی پڕبوو لە مستیلەی زێڕ، لە کاتی شۆڕشدا بەرپرسی زیندانی یەکێک لە حیزبەکان بووبوو. دواتر بووبوو بە ئاسایش، بەڵام بە هۆی ڕاکردن و هاتنەوەی بەردەوامی ژنەکەیەوە، بە هۆی ناو و ناوبانگی خراپی خێزانەکەیەوە لە ئاسایش دووریانخستبووەوە. کە قسەیدەکرد بەردەوام دەگەڕایەوە سەر چیرۆکی سکاڵای ژنی. من ئارەزوویەکم نەبوو گوێی لێبگرم. لەو کاتەوەی لە زیندان هاتبوومەدەرێ، هەستمدەکرد توانای پەیوەندی و گوێگرتنم تا دێت کەمتر و کەمتر دەبێتەوە. ئەو بەردەوام دەیگووت ئێمە ناتوانین سەریاس ببینین، ئەوە هێندەی تر ناڕەحەتیدەکردم. دواجار لە ژێر فشارێکی سەختی ئیکرامدا ڕازیبوو بەو پاسەوانەمان بناسێنێت کە دەیتوانی بمانبات بۆ لای سەریاس. ئەویش گەنجێک بوو سەربوردێکی سەیری هەبوو، ناوی «ئیدریسی هەنگوین» بوو. پێشتر هەموو ژیانی لە دۆزینەوەی هەنگدا بەسەر بردبوو، بە گەنجی خاوەنی توانایەکی ئەفسوناوی بووبوو لە دۆزینەوەی دار هەنگەکاندا، بە شادییەکی بێسنوورەوە کێواوکێو دوای مۆسیقای باڵیان کەوتبوو، فڕیبوو لەگەڵیاندا، تێکەڵاویان بووبوو، لالەزار بە لالەزار بەدوایاندا ڕۆیشتبوو، چیا بە دوای چیا سەرکەوتبوو. هەستێک و بۆنێکی بەهێز و سەلیقەیەکی نائاسایی لە دۆزینەوەی باشترین جۆری هەنگویندا هەبوو، بەڵام ڕۆژێک لە ناکاو هەموو تواناکانی خۆی لەدەستدەدات، ڕۆژێک چیتر ناتوانێت هەنگ بدۆزێتەوە، ناتوانێت لەگەڵیاندا بفڕێت و دەست لە شارەکانیان بدات، تاکە شتێک تیا نامرێت حەزێکی نائاسایی و ئەفسوناوییە لە هەنگوین. ئیدی ئەو سەلیقە کۆنەی لە دۆزینەوەی هەنگدا وەک پاشخانێکی بەکەڵک بۆ دۆزینەوەی گوناهبار و گومان لێکراوان بۆ حیسابدەکەن

و لە ئاسایش وەریدەگرن، پاشماوەیەک لەوەش لەو قەڵا ترسناکەدا دەبێتە پاسەوان.

شەوێکی تاریک لە مەیدانێکی پامدا بینیمان. خۆی ئەو جێگایەی هەڵبژاردبوو، دەیگووت «کەس گومانی لەم شوێنانە نییە». گەنجێک بوو دەیویست واز لەو زیندانە بهێنێت وبڕوات بۆ دەرەوەی وڵات. من لە تاریکییدا بە ڕۆشنی ڕوخساریم نەبینی. دەنگی شتێک لە دەنگی باڵی هەنگەکانی تیابوو. کە قسەیدەکرد وەک ئەوەبوو پۆلێک هەنگ بە ئاسماندا بفڕن. ئەو گووتی «من دەچم بۆ خاریج، ناتوانم زۆر شت بکەم، بگیرێم و بیدۆزنەوە هەموو شتێکم دەفەوتێت، بەڵام وەک گووتومە لەسەر قسەی خۆمم تەسجیلێکی بۆ دەبەمە ژووریَ شتەکانی ئێوە ببیستێت و چیشی هەیە لەسەر هەمان کاسێت تۆماریبکاتەوە... مەڵێن ئیدریسی هەنگوین پیاوێکی خراپە... پێشتر ئەوەم بۆ کەس نەکردووە، بەڵام بزانن هەقدەستی خۆشم وەردەگرم».

من دەمویست سەریاس ببینم، دەمویست باوەشی پیابکەم، بەڵام ئەو دەیگووت «بەڕێز، دەستت بێنە ماچیبکەم، لە قسە تێدەگەیت یان نا... ئەوە ناکرێت... من سەریاسی سوبحەم دەناسم، خۆم نانی بۆدەبەم... بەڵام ئەوەی تۆ داوایدەکەیت لەدەستی مندا نییە... تا دەگەیتە ژووریَ چوار جار پشکنین هەیە، یەکێک شتێکی وابکات لەویا تیربارانی دەکەن... منیش دامناوە شەش مانگی تر بچم بۆ خاریج... حەزدەکەیت ئیعداممبکەن. من یەک ڕێگام بۆ داناویت و تەواو، نرخەکەشم پێگووتوویت، ئیتر کەیفی خۆتە... نەچوومایە بۆ خاریج ئەسحابە دەرزییەکی پێنەدەبردمە ژووریَ... خۆت بڕیاربدە... من دواقسەی خۆمم کردووە... بەڵام پێش هەموو شتێک من ئەو میقدارەشم لە هەنگوین دەوێت... بێئەوە هیچ ناکەم... حاڵی بوون

یان نا؟».

ئیدریسی هەنگوین تاکە میوامان بوو، ئیکرامی کێو کەمێک دەستەپاچە و غەمگین دەهاتە پێشچاو، هەستیدەکرد ناتوانێت وەک پێویست یارمەتیمبدات، بەردەوام لە بەرەوە پارەی بۆ زیاددەکرد، ئەویش تادەهات وەک پۆلێک هەنگی تورە فنگەفنگی دەکرد. پێدەچوو سەریاس دیلێک بێت لە جۆرێکی تایبەتی، نرخێکی گەورەی لەسەر بێت، لەڕیزی ئەو زیندانیانەدا بێت کە بۆ کاتی پێویست هەڵدەگیرێن. ئیدریسی هەنگوین لە ناو پاشماوەی گریسی پاسەکان و بۆ دوکەڵی بەجێماوی ئەگزۆزە کۆنەکاندا قسەیدەکرد. هاوار و چاوەڕوانی هەندێ شۆفێر کە بۆ دواهەمین نەفەرەکانی شەو وەستابوون، غەمێکی قووڵی بەو مەیدانە بەخشیبوو، چەند گڵۆپێکی کز و زەردیش هەموو جوانی شەویان شێواندبوو. ئیدریس دەیگووت «کوڕەکەی ئێوە لەو دیلانەیە کە دەمێنێتەوە... ساڵێک، دە ساڵ، پەنجا ساڵ نازانم. لەوانەیە ئەمشەو شتێک بقەومێت و بەریانبدەن. لەوانەیە هەر ئەمشەو شتێک بقەومێت و لەگەڵ دیلەکانی تردا هەموویان تیربارانبکەن... بەقوربان... ئەمە وڵاتەکەی من و تۆیە... شتی وا زووزوو دەبێت، لە پڕێکدا ئەمرێک دێت کۆمەڵێک بەرەدەن، لە پڕێکیشدا ئەمرێک دێت، لەدەرەوەی قەڵاکە پاک و تەمیز ڕیزێک گۆڕیان پێهەڵدەکەنن و دەیانکوژن. ئەوەیان بە من زامنناکرێت... سبەی کە دەنگی نەما گوناهی من نییە، من حەرەسم... چاکەم بۆیان هەیە خراپەم بۆیان نییە... بەڵام هەموو سامانی دونیام بەیتێ، لە بری دەهەزار ملیۆنێکم بەیتێ، ئەوەی ئێوە دەتانەوێت نابێت... ئەگەر ببوایە بە سەرچاو بە خۆڕایی بۆمدەکردن... مەسەلەکە پارە نییە».

ئەو شەوە کە گەڕاینەوە ئیکرامی کێو بێدەنگ بوو، کە هەستی بە شکست بکردایە، بۆ ماوەیەکی درێژ قسەی نەدەکرد. دەمزانی

بەردەوام بیردەکاتەوە، چونکە کە بیریدەکردەوە، نیگاو تەعبیرەکانی سیمای لە پنتێکدا دەوەستان و گۆڕانیان بەسەردا نەدەهات، دەکەوتە سەر عارەق و بێدەنگییەکی تایبەت دایدەگرت. دواجار لەگەڵ هەموو نائومێدییەکانمدا، بە درێژایی ڕێگا دڵخۆشیم دەدایەوە، ئەو بێدەنگ سەیریدەکردم و بە هێمنییەک لە ئارامی زۆرانبازێک دەچوو دوای شکست، جێبەکەی لێدەخوڕی و دەیگووت «بێدەنگ بە موزەفەری سوبحدەم، دەمەوێت بێدەنگ بیت».

من لە شەوی دواترەوە دەستمکرد بە تۆمارکردنی یەکەمین کاسێتی خۆم، دەبایە لە هەموو ڕستەو وشەیەکمدا وریابم، هیچم لەسەر سەریاسی دووەم نەدەزانی، من ئێستاش زۆربەی ئەو ڕستانەم لە یادە کە لە کاسێتی یەکەمدا تۆمارمکرد... شتێک بوو لەم جۆرە «من موزەفەری سوبحدەم، پیاوێک لە سەحراوە هاتووم دەشێت باوکت بم و دەشێت باوکت نەبم، تۆ چۆن سەیرمدەکەیت گرنگ نییە، بەڵام من تۆ وەک فرزەندی خۆم تەماشادەکەم، من تەمەنم بیست و دوو ساڵ بوو کە گیرام و بەجێمهێشتیت، ئێستا دوای بیستویەک ساڵ لە دەریای لم دێمەدەرێ و بۆت دەگەڕێم... هەموو دونیام بەدواتدا تەیکردووە... هەموو دونیا... بەڵام تۆ وەک خەیاڵێک وایت کە کەس نازانێت هەیت یان نیت... ماویت یان نا... ئارەزووت لە ژیانە یان پیربوویت... دەتەوێت من ببینیت یاخود ناتەوێت؟ بەڵێ سەریاسی من... سەریاسی سوبحدەم، من دوای ئەو هەموو ساڵە لە مردنەوە دەگەڕێمەوە و تۆ لەو قەڵا تاریکەدا دەدۆزمەوە کە کەس ناتوانێت بۆی بێتە ژوورێ...».

بەو جۆرەبوو لەسەر کاسێتێکی نوێ من چیرۆکی خۆم بۆ سەریاسی دووەم گێڕایەوە. لە تۆمارێکی تازەوە کە ئیکرامی کێو بۆ ئەو مەبەستە بەتایبەت کڕیبووی. لەو ڕۆژەوە ئیدی جیهانی من گۆڕا، لەو ڕۆژەوە

ئیتر من و سەریاس لە ڕێگای ئەو کاسێتانەوە باسی ژیان و دونیامان بۆ یەک دەکرد. باوک و کوڕێک هەرگیز یەکتری نابینن و تا هەتا هەتایە بە کاسێت لەگەڵ یەکدا قسەدەکەن...لە سبەی شەوەوە من بێدەنگ دەبم و هەندێ بەش لە کاسێتەکانی سەریاس گوێ لێدەگرین، ئەوەتا من هەموو ئەو کاسێتانە شار بەشار و دەریا بە دەریا دەگێڕم. ئەوە شاهیدی ئەوەیە کە دەنگی من جگە لە تەواوکەرێکی دەنگی ئەوان هیچی تر نییە، کە ئەوان قسەیانکرد دەبێت من بێدەنگ بم... بێدەنگ... ئێستا درەنگە و با دووبارە سەیری دەریا بکەین... هەستن هەموو پێکەوە سەیری دەریا بکەین و گۆرانی ئەوانە بڵێین کە لە ئاودا وندەبن... هەستن ئەمشەو با گۆرانی ئەوانە بڵێین کە زەوی و دەریا ڕەحمیان پێناکات.

١٦

کاسێتی یەکەم

...من ناوم سەریاسی سوبحدەمە، نازانم ئەم کاسێتە دەگاتە دەست کێ و کێ گوێی لێدەگرێت؟ من ئەوم، بەڵێ من سەریاسی سوبحدەمم، تۆ پێمدەڵێیت سەریاسی دووەم، دەترسیت پێمناخۆش بێت... نا مەترسە، من لەوە ناترسم سەریاسی دووەم بم. تۆ هەر کەسێک هەیت، مارشاڵت وەک من نەناسیوە، پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکان، ئەو سەریاسی یەکەمە، من خۆم بە شایستەی ئەوە نازانم کەس بە سەریاسی یەکەم ناوم بهێنێت... ئێستاش کە بیری لێدەکەمەوە دەمەوێت بگریم... من هەندێجار بەوم دەگووت، سەریاسی مەزن، ئەم ماوەیەی کە لەم قەڵایەدا زیندانم کاتی خۆم لەگەڵ یادگارەکانی ئەواندا دەبەمە سەر، من و سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشە و نەدیمی شازادە. نەدیمی شازادە هەموو شتێک دەزانێت. گوێم لێبگرە... گەر تۆ کەسی منیت، دەبێت برۆیت و نەدیمی شازادە بدۆزیتەوە، ئەو هەموو شتێکت پێدەڵێت... هەموو شتێک.

دەتەوێت لە کوێوە دەست پێبکەم. وەک هەموو منداڵەکانی دونیا، منداڵی خۆمم لە یاد نییە. گەر لەیەکەم ساتەوە هەموو شتێکم لە یادبایە، ئێستا وەڵامی هەموو شتێکم دەزانی، بەڵام وەک هەموو

منداڵەکانی دونیا هیچ لە منداڵی خۆم نازانم... هەستدەکەم لەم تاریکییەدا شتەکانم زیاتر لە بیردەچێتەوە، هەندێ لەوانەی پێش من لێرەن، دەڵێن دواتر ناتوانین بچینەوە بەر ڕووناکی، دەڵێن گەر ڕووناکیمان لێبداِت کوێردەبین... نازانم وایە یان نا... بەڵام دەزانم تاریکی مرۆڤ لاوازدەکات، من چەندین مانگە هەست بەلاوازییەکی زۆر دەکەم.

لەوانەیە ئەگەر تا چەند مانگێکی تر ئاشتی بەرقەرار نەبێت، بمانکوژن. من لە مردن ناترسم، لەوە دەترسم لەو ساتەدا کە دەمرم هەموو شتێکم بیرچوو‌بێتەوە. بەڵام نا... موزەفەری سوبحدەم... تکایە لێم زویرمەبە، من چۆن بە دەمم گونجا بەوجۆرە بانگتدەکەم، شتێک لە دەنگی تۆدایە سەریاسی سوبحدەم و محەمەدی دڵشوشەم بیردەخاتەوە، تۆ ئەوانت بە یادامهێنامەوە. خۆشحاڵم کە چوویتە سەر گۆڕەکەی سەریاسی مەزن، من مردنی ئەوان سەرکەردانیکردم... مردنی ئەوان خیانەتبوو لە من. من پێتدەڵێم نەدیمی شازادە هەموو شتێک دەزانێت، هەموو شتێک.

ئەفسوس کە من و تۆ هەرگیز یەکتر نابینین.

حەزدەکەم باسی ئەوانت بۆ بکەم، من شەرم لە خۆم دەکەم. لەو ڕۆژەوەی ئەوان بەجێیانهێشتم هەموو شتێک گۆڕا. ڕۆژانێکە لە بیرمناچنەوە، ئەو ڕۆژەی محەمەدی دڵشوشە مرد من دەگریام... دەمگووت هەمووی تڕوماتە... ژیان هەمووی تڕوماتە. مارشاڵ دەستی دەخستە سەر شانم و دڵنەوایی دەدامەوە، ئەو غەمێکی زۆری هەبوو، بەڵام نەدەگریا. بەیانی بوو کە هەواڵەکەیان بۆ هێناین، لە ژوورەکەی مندا پێکەوە بەرچاییمان دەکرد، کە شەریفی پەپولە خۆی کرد بە ژووردا و گووتی تەواو محەمەدی دڵشوشە مردو و ماڵە شوشەکەی بوو بە تۆز. من کترییەکم بەدەستەوە بوو، کە وایگووت کترییەکەم لە

دەست کەوتەخوارێ، بەڵام سەریاس بەزەردەخەنەوە سەیری شەریفی پەپولەی کرد و گووتی «تۆ درۆزنیت... باوەڕت پێناکەم، تۆ درۆزنترین پیاوی دونیایت». شەریف قاپ قورئانێکی زێڕی لە ملدا بوو، دایکەن و دەستی پیاداو گووتی «درۆناکەم... محەمەدی دڵشوشە لە شەوێوە مردووە». پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان تا بە چاوی خۆی مەیتەکەی دڵشوشەی نەبینی باوەڕینەکرد. من وەک شێت دەگریام، پێشتر هیچ مەرگێک بەوجۆرە غەمی نەدابوومێ. من کە لە منداڵییەوە هەموو ئیشە پیسەکانی دونیام کردبوو، ساڵانێک چەتە و ساڵانێکیش لە شەڕدا هەموو شتێکی خراپم کردبوو، لە هەمووان زیاتر بۆی دەگریام. ئەوان بە گاڵتەوە بە منیان دەگووت «سەریاسی چەپەڵ» «پرۆفیسۆری دڵە تاریکەکان». بەڵام ئەو ڕۆژە دڵنیابووم شتێک لە ڕووناکی و بەزەیی لە منیشدا هەیە. تاکە پیاوکوژێکی ناویان بووم... تاکە کەسێک بووم لە نێوانیاندا دەستم چووبووە خوێنی کەسانی تر، ئەوانی تر هەموو پاکبوون، من تاکە خوێنڕێژی ناویان بووم. نا موزەفەری سوبحدەم گەر تۆ کەسی منی مەمبینە و حیسابی ئەوان بە حیسابی من مەپێوە. سەیرت لێنەیە کە بەمجۆرە هەموو شتەکانت بۆ دەگێڕمەوە، شتێک لە دەنگی تۆدایە وادەکات ئەوانم بەیادابێتەوە، ئێمە هەر چوارمان پەیمانێکمان مۆرکرد کە درۆ لەگەڵ یەکدا نەکەین. من بە هەموو خراپەکانی خۆمەوە تا دوای مردنی دڵشوشە و زویربوونیشم لە مارشاڵ ئەو پەیمانەم نەشکاند. بەڵام دواتر، دوای مردنی ئەوان من هیچ ڕێکەوتن و مەرجێکم لەگەڵ دونیادا نەما. پەیمانێک لە ژێر درەختێکی دووردایە، درەختێک جوانترین یادگاری ژیانمانە، درەختی هاوڕێتی و تەنیای و دڵپاکیمانە بۆ یەکتر. درەختێک پێماندەگووت «دواهەمین هەناری دونیا». نەدیمی شازادە بەو درەختەی دەگووت «هەناری بینین»، مارشاڵیش پێیدەگووت «درەختی نەگبەتەکانی سەر

زەوی» محەمەدی دڵشوشە پێیدەگووت «درەختی ئیلهام ، درەختی نزیکیمان لە ئاسمانەوە». قەناعەتی وابوو هەندێ شوێن لە دونیادا هەن مرۆڤ باشتر و ئاسانتر دەتوانێت شتەکانی لێوە ببینێت، ژێر دواهەمین هەناری دونیاش یەکێک بوو لەو شوێنانە. ئەوە درەختی ئومێدەکانی ئێمە بوو، خەومان بەوەوە دەبینی ڕۆژێک بێت پێویستیمان بە کار نەبێت و لە تەنیشت ئەو دارەوە، لەسەر سنووری ئاسمان و زەویدا ماڵێک دروستبکەین. لەویادا بە ئاسوودەیی تامی ژیان و هاوڕێتیمان بکەین. بمبورە... ئەوەیان قسەی من نییە، ئەوە محەمەدی دڵشوشە بوو کە پێیدەگووت «سنووری ئاسمان و زەوی... سنووری مرۆڤ و خودا... سنووری ژیان و خەیاڵ».

موزەفەری سوبحدەم... نازانم بۆ ناتوانم بەبێ باسکردنی دواهەمین هەناری دونیا باسی خۆمانت بۆ بکەم. شوێنێکی ڕاستەقینە نەبوو، کە دەچووینە ئەوێ، لەژیانی ئاسایی خۆمان دادەبڕاین، یان خەیاڵماندەکرد، یان قسەمان لە پاشەڕۆژ دەکرد، یان دەمانەویست لە نهێنییەکانی خۆمان تێبگەین. لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا بڕیارماندا درۆ لەگەڵ یەکدا نەکەین، من لەویادا حەرف هەموو شتە ناشیرینەکانی خۆم بۆ گێڕانەوە و داوام لەو هەنارە کرد بمبورێت. موزەفەری سوبحدەم من لەتەمەنێکی زووەوە پیاوکوژبووم. ئەو کات دەمویست پاکببمەوە و ببم بە یەکێک لەوان.

من دیوە چەپەڵەکەی سەریاسم... ئەو دیوەی سەریاسم کە نەیتوانی لە جەنگەکاندا خۆی پاک ڕاگرێت. ئەو بەیانییە کە شەریفی پەپولە هاتە ژوورێ و گووتی محەمەدی دڵشوشە لە عەشقدا مردووە. من بێ هیچ دوودڵییەک باوەڕم پێکرد، دڵنیابووم کەسانی وەک دڵشوشە تەنیا لە عەشقدا دەمرن. کە کترییەکەم لەدەست کەوتەخوارێ و وەک شێت

کەوتمە گەڕان بەدوای کلیلی ژوورەکەمدا بە سەر مارشاڵدا هاوارمدەکرد و دەمگووت «هەمووی تڕوماتە... تۆ ئینسان بە چی دەزانیت... ئێمە بە چی دەزانیت... محەمەدی دڵشوشە بە چی دەزانیت... هەموو وا بە سەخیفی دەمرین... تۆش وا بەسەخیفی دەمریت... تێدەگەیت، تۆش وا بەسەخیفی دەمریت». بەدوای کلیلەکاندا دەگەڕام ، جلەکانمم ئەودیوە و دیودەکرد و دەمگووت «دەتویست لە چیدا بمرێت، لە شەڕدا، لە غەزادا، لە پێناوی نیشتیماندا... لە پێناوی دایکی وەتەندا کە وەتەنپەروەران وەک قەحبە سواریدەبن؟ ها دەتویست لە چیدا بمرێت... هەر دەبێت لە عەشقدا بمرێت، کەسێکی وەک دڵشوشە دەبێت لە شکۆفەی گەنجیدا و بە عەشق بمرێت... ئەگینا ژیانی مەعنای نییە».

کە توڕەدەبووم پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان بێدەنگ دەبوو. من سەرپاسی چەپەڵ لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا بەوانم گووت «لە کاتی توڕەییدا خۆیانم لێبپارێزن». کە چووینە سەر مەیتەکەی هێشتا لە غوباری شوشەکانی مردنی خۆیدا نوقمبوو، هەمان ئەو جلەی لەبەردابوو کە من لە لەنگە بۆم کڕیبوو. ئەو لەبەز خاتری ئێمە جلی کۆنەی لەبەردەکرد، نەیدەویست نیشانیبدات ئەو شتێکی ترە، ئێمە بە خۆمان دەگووت «مندالآنی لەنگە»، «نەوەی چڵپاوی مەزاتخانەکان». حەزیدەکرد یەکێک بێت لە ئێمە، ئەگەرچی ئێمە توانا و بەهرەی ئەومان نەبوو، بەلآم ئەو دونیای ئێمەی بە دونیای خۆی دەزانی. کە مرد من نەچووم بۆ پرسەکەی، کە بەوجۆرە لە خوێناو و وردە شوشەکانی مردنی خۆیدا بینیم وەک شێتم لێهات، وەک پاسارییەکی سووتاو هەڵدەپەڕیم، وەک منداڵێک یەکەمجار بێت خوێن ببینێت، خۆم لە قوڕی ئەو کوچەیەدا تلاندەوە، سەرپاسی یەکەم منی وەک شێت ڕاوەشاند و دەیگووت «بۆ وادەکەیت، بۆ؟». لە ساتە سەختەکاندا

من هۆشم لای خۆم نەدەما... سەریاس وانەبوو. لە بەردەرگاکە کە منی بەوحاڵە بینی خۆم لە چلپاوی کوچەکە هەڵکێشاوە، بۆ یەکەمجار زللەیەکی لێدام. ئەو یەکەمین جار بوو ئاوا بە بێدەنگی زللەی یەکێک قبووڵبکەم، هەزار کەس لە دەوری مەیتەکە کۆبووبوونەوە و تەماشایاندەکردین، هەموو چاوەڕوانی ئەوە بوون شەڕبکەین. بەڵام من بێمەعنا دەگریام. سەریاس لەو کاتانەدا بەهێزتربوو، وەک یەکێک هەڵسوکەوتی دەکرد کە کارەساتەکان نایچەمێننەوە. من دەمزانی کاتێک دەیخەنە گۆڕەکەوە ناتوانم بیبینم، لەگەڵ ئەوەشدا وەک ماخۆلانم بێت، دوور بە دوور دوای جەنازەکەی کەوتم. لێتی ناشارمەوە کە جەنازەکەی محەمەدی دڵشوشە شتێکی گەورە بوو، بەڵام لایەقی ئەو نەبوو. هەموو ئەوانەی لە ڕیزی پێشەوە دەڕۆیشتن ئەو پیاوانە بوون کە دڵشوشە خۆشی نەدەویستن، هاوڕێکانی باوکی بوون، سیاسەتمەدارە چەپەڵەکانی ئەو ساڵانە بوون کە ئەو دەیگووت «لەسەر شانی ئێمە دانیشتوون». ئێمە هاوڕێ ڕاستەقینەکانی ئەو دەبایە شەو لە تەلەفزیونی چایخانەیەکەوە تەماشای پرسەکە بکەین. کە سەریاس زللەکەی لێدام، من وەک هەڵهاتنی برایەکی بچوک لە بەردەستی هەڵهاتم. لە حەشاماتی زۆری پرسەکەدا لەیەک ونبوین. من لە سەر سیلەی کۆڵانێکدا وەستام و چاوەڕێمکرد تا تەعزێکەران ڕابوردن، ئەوەی منی توڕەدەکرد ئەو کامێرایانەی تەلەفزیون بوو کە چواردەوری مەیتەکەیان دابوو. دەمزانی شەوێ قسەبێژێکی درۆزن دەنگی خۆی گڕو غەمگین دەکات و دەڵێت «ئەمڕۆ بە کارەساتێکی دڵتەزێن، محەمەد سلێمان حسێن، ناسراو بە محەمەدی دڵشوشە، کۆچی دواییکرد، شایەنی باسە ناوبراو کوڕی خەباتگێڕی ناسراوی نەتەوەکەمان سلێمان حسێنی کەرخییە کە لە هەموو شۆڕشەکانی نەتەوەکەماندا خۆی و خێزانەکەی ڕۆڵێکی بەرچاویان بینیوە، لێرەوە پرسەو سەرەخۆشی خۆمان بۆ بنەماڵەی جوانەمەرگ

ڕادەگەیێنین و هیواداریـن یەزدانی گەورە بە بەهەشتی بەرینی بسپێرێت». ترۆماتێکی گەورە بوو... درۆیەک بوو لە تەپاڵەی خالیس... شەوێ کە من لە تەلەفزیوندا شتەکانم بینی نەمتوانی نەڕشێمەوە.

سەریاسی یەکەم کە زللەکەی لێدام و بەجێیهێشتم زانیم پەشیمان دەبێتەوە. ئەو وابوو، شەڕەکانی ناو بازاڕیشی بەوجۆرە بوو، هەر کاتێک توڕە دەبوو دواتر پەشیمان دەبووەوە، هەمیشە بە پێکەنینە بەرزەکەی ئاشتیدەکردیتەوە، کە پێدەکەنی نەدەبوو لەگەڵیدا ئاشتنەبیتەوە... ئێوارێ لە «بوراق» دانیشتبووم و چاوەڕوانی هەواڵەکانم دەکرد. کە بە خۆی و پێکەنینەکەیەوە هات و هەوای چایخانەکە هەمووی گۆڕا. سەیربوو بەلامەوە لە ڕۆژێکی وا غەمگیندا پێدەکەنێت. بە هێمنی لە تەنیشتمەوە دانیشت، بێئەوەی سەیرمبکات گووتی «باشتکردووە خۆت لە قوڕ و لیتەکەی بەیانی پاککردۆتەوە». بە دەنگێکی ئارامتریش گووتی «باشتکرد نەهاتیت بۆ پرسەکە... لە بری تەعزێ لە ئاهەنگی شووکردنی قەحبەیەک دەچوو». دەستیکردە ملم و گووتی «من و تۆ خۆمان پرسە بۆ محەمەدی دڵشوشە دادەنێین». بۆئەوەی بێبڕوایی و دوودڵی خۆم نیشانبدەم گووتم «گوێبگرە سەریاسی سوبحدەم، ئەی ئەوەی خۆت لە من بە باشتر دەزانیت، هەموو پێتدەڵێن پرۆفیسۆری شەوە گواوییەکان، وەزیری عەرەبانەکان، پاشای سلّق... دەزانم تۆ من بە شتێکی خراپ دەزانی... دەشزانم من خراپم... بەڵام گوێبگرە فەیلەسوفی شەوە تاریکەکانمان... محەمەدی دڵشوشە مردووە و تۆ پێدەکەنیت... تۆ وا خۆت نیشاندەدەیت وەک ئەوەی هیچ نەبووبێت...».

سەریاسی یەکەم بە پێکەنینی برایەکەوە زگی بە براکەی بسووتێت گووتی «تۆ دەزانی پێکەنینی من پەیوەندی بە ئازارەکانمەوە نییە، من دەزانم مردووەکان دوایی بیردەکەنەوە و ئاوڕدەدەنەوە و سەیردەکەن کێ خەفەتیان بۆ دەخوات... ڕۆژێک لە ڕۆژان من دەچم

بۆ لای، بەڵام تۆ نایەیت... ئەو ڕۆژە دەردەکەوێت کاممان محەمەدی دڵشوشەمان زیاتر خۆشدەوێت». ئەو کات بەباشی تێنەگەیشتم دەڵێی چی، کۆمەڵێک ڕۆژنامەی لەسەر تەپڵەکی چاخانەکە دانابوو، بە هێمنی چاکەی تێکدەدا، من ڕۆژنامەکانم هەڵگرت و گووتم «قسەکانی تۆ تڕوهاتە... تۆ پیاوێکی دڵڕەقیت.... من خۆم ناکەم بە مەلایکەت... بەڵام مردنی محەمەدی دڵشوشە لای من کۆتایی دونیایە... یەعنی ئیتر هیچ... ئیتر من و تۆ ناتوانین لە خۆمان تێبگەین، دەزانم ئەوەی من دەیڵێم سەخیفە دەزانم تۆ گاڵتەت لێدێت، تۆ کە خۆت بە فەیلەسوفی دەستگێڕەکان و پەتاتەفرۆشەکان دەزانیت... دەزانم لەبەر ئەوەی ئەم جەریدە هیچ و پوچانە دەخوێنیتەوە و ئەو کولەکەفرۆشە گەمژانە پێتدەڵێن مارشاڵ، خۆت لە من بە باشتر دەزانیت، بەڵام ئیتر من و تۆ هیچ... هیچ... یەعنی تادەمرین نازانین کێین... ئیتر کێ یارمەتیماندەدات... باینجانفرۆشەکان یان شقارتەفرۆشەکان؟... ها مارشاڵی ڕۆژە گواوییەکانمان... پێمبڵێ... ئیتر کێ یارمەتیماندەدا؟». لەسەرەتادا هەمیشە بە هێمنی گوێی دەگرت دواتر بڕیاری دەدا چیبکات، بێئەوەی چاکەی بخواتەوە بەردەوام تێکی دەدا، لەزەتێکی زۆری لەوە دەبینی کاتێکی درێژ پیاڵەکە لە بەردەستی خۆیدا بهێڵێتەوە و تەماشایبکات. ئێستاش کە بیر لە هێمنی، زەردەخەنە و توڕەبوونەکانی دەکەمەوە حەزدەکەم بە دەنگی بەرز بگریم و بکێشم بەسەری خۆمدا، هەموو جارێک بە منی دەگووت «سەریاسی سوبحدەم هەندێ سنوور هەیە نابێت بیبڕیت». من زۆربەی کات دەمگووت «من میزدەکەم بەو سنوورانەدا... هیچ سنوورێک نییە نابێت من بیبڕم». ئەو ڕۆژە کە وام پێگووت بە سەرسامییەوە سەیریکردم و پێکەنی و گووتی «دەزانم... دەمێکە دەزانم من و تۆ لە یەکتر تێناگەین». من بەردەوام پێم دادەگرت. مردنی دڵشوشە هەموو شتێکی لە مندا

گۆڕیبوو، لەو ڕۆژەدا تووشی لەرزۆکییەک بووبووم بەردەوام لەگەڵمدا بوو، نەمدەتوانی پیاڵەی چاو پەرداخی ئاو و تیکەی نانەکەشم بە دروستی بگرم. کە سەریاسی یەکەم وایگووت من هەستم بە نائومێدییەکی گەورەتر کرد، هەستمکرد هەموو ئەم یارییە شتێکی سەخیفە... ئەوەی هەردووکمان یەک ژیان و یەک ناو و یەک ڕابوردوومان هەیە و ناشزانین بۆ وایە. شتێکی سەخیفە. من هەموو ئەو سنوورانەم دەبڕی کە ئەو دەیگووت نابێت ببڕدرێت و دەمگووت «کە من و تۆ نەزانین کێین؟... بۆ لەیەک دەچین؟... ئیتر بۆ ببین بە هاوڕێ... بۆ پێکەوە پەیمانێکمان مۆرکرد و خستمانە ژێر دواهەمین هەناری دونیاوە... کەواتە هەمووی قسەی بێمانایە... دەتوانین میزبکەین بە هەموو شتەکانماندا، میزبکەین بە ناوەکەماندا، میزبکەین بە هەنارە شوشەکاندا، میزبکەین بە دواهەمین هەناری دونیادا». کە وامدەگووت بێدەنگ کەوچکەکەی دادەنا و ڕۆژنامەکانی هەڵدەگرت و دەڕۆی. من لەو چایخانە شێتەدا کە پێیاندەگووت «بوراق» سەرمدەخستە سەر مێزەکە و دەستمدەکرد بە گریان... لەناو ئەو گەچکار و بێئیش و قوتابییە غەمگینانەدا کە لەدەورم پێدەکەنین دەستمدەکرد بە گریان و بە فرمێسکەکانمەوە دەهاتمەدەرێ و ئیتر تا دوای مردنی سەریاسی یەکەم نەدەچوومەوە بۆ بوراق. ئەو شەوە لە ماڵی ژینۆی مەخمەڵی بە غەمگینی بینیمەوە، گووتی «ئەمڕۆ تەنیا محەمەدی دڵشوشەمان لەدەستنەدا، منیش هەنارە شوشەکەم ونکرد. سەریاس عەفوومکە، ئەو کاتەی محەمەدم بە مردوویی بینی، ویستم هەنارە شوشەکەم بدۆزمەوە... لێتی ناشارمەوە لە ڕۆژێک پێش لافاوەکەوە هەنارەکەم لای ئەو بوو، ویستم بیدۆزمەوە کەس نەیبات، بەڵام لەو کاتەدا تۆ خۆت لە قوڕ و لیتەی ئەو کوچەیە هەڵکێشا و سەرت لێشێواندم، کە زللەکەم لێدایت چەندە پەرێشانی مردنی جوانەمەرگ بووم،

ئەوەندەش غەمی تۆم بوو، چەندە دڵم لای تۆش بوو ئەوەندەش دڵم لای هەنارەکەم بوو، بەڵام تازە ڕۆی... تازە فەوتا». من ئەوکات نەمدەزانی بۆ سەریاس هەنارەکەی خۆی داوە بە محەمەدی دڵشوشە؟ دەمزانی لە پێناوی نهێنییەکی گەورەدا نەبێت سەریاس دەستبەرداری هەنارەکەی خۆی نابێت. بە هەرحاڵ ئەو ئێوارەیەی کە محەمەدی دڵشوشە لە ماڵ هاتەدەرەوە و تووشی لافاوەکان بوو، دەچوو بۆ لای «سەی مژدەی شەمس» کوڕی «سەی جەلالی شەمس»، ئەو توحفەفرۆشەی شتێک لە نهێنی هەنارەکان دەزانێت. نەدیمی شازادە زۆر شت دەزانێت. من لە ڕۆژی مردنی سەریاسی گەورەوە وازم لەوە هێنا بۆ ئەو چیرۆکە بژیم... بەلامەوە گرنگ نییە ئەو نهێنییە بزانم یان نا. بەڵام نەدیمی شازادە زۆر شت دەزانێت، زۆر شت. تۆ دەبێت نەدیمی شازادە بدۆزیتەوە. ئەو شەوە وەک هەمیشە من و سەریاسی یەکەم، کە لەو ساتانەدا پێماندەگووت سەریاسی گەورە دەستمانکردە ملی یەک و ئاشتبووینەوە... بەڵام من تا دوای مردنی ئەو نەچوومەوە بۆ بوراق... ئەو چایخانەیەی یەکەمجار یەکەم چای هاوڕێتیمان لەوێ خواردەوە.

ئیتر نەچوومەوە بۆ بوراق... نەچوومەوە بۆ بوراق... نەچوومەوە بۆ بوراق.

من بە گشتی لە هەمووان کەمتر دەچووم بۆ ئەو چایخانەیە... نەچوون بۆ ئەو چایخانەیەش مانای ئەوەی خەڵکێکی زۆر نەناسیت و خەڵکێکی زۆر نەتناسن. گوێت لەو چیرۆکانەی ناو بازاڕ نەبێت کە سەریاسی یەکەم بە دەنگێکی بەرز دەیگێڕایەوە، ئاگات لە ڕووداوە سەیرەکان نەبێت... ئەو چایخانەیە بەشێکی گرنگی ژیانی سەریاسی سوبحدەم بوو. سەریاسی گەورە، پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان. لەویادا دەستگێڕەکان دەردە دڵی خۆیان بۆ سەریاس دەکرد، ئەوانەی کە عەرەبانەکانیان دەفرۆشت سەواو مامەڵەیان دەکرد، ئەوانەی دڵداریان

دەکرد نامەیان لەسەر نامەی یەکتر دەنوسییەوە، دەستگێرە تازەکان دەهاتن بۆ لای مارشاڵ و ئەنجومەنی عەرەبانەکان تا شوێنێکیان لە ناو لەشکری عەرەبانەکاندا بۆ بکەنەوە. سەریاسی گەورە لەویادا لەگەڵ پۆلیس و پیاوانی شارەوانیدا ڕێدەکەوت، پارەی زیادی دەدا بە کەناسەکان تا باشتر شوێنە پیسەکان پاکبکەنەوە، لەو منداڵانە توڕەدەبوو کە نەیاندەزانی ژیان لەگەڵ لەشکری عەرەبانەکاندا یەعنی چی... بەڵام ئەوەی کە منی سەرسامدەکرد، حورمەتی زۆری بوو بۆ ئافرەت... بوەستە... بوەستە... بوەستە موزەفەری سوبحدەم با لێرەدا بوەستم و بیریکەمەوە. هەر سێکمان سێ بەدبەخت بووین ئافرەتێک چییە لە ژیانماندا نەبوو، عەفومکە حورمەتی باوک و کوڕ دەخەمە ژێر پێمەوە و دەڵێم کەسمان مەمکێکمان نەگوشیبوو، لێوێکمان نەمژی بوو، ڕانێکمان نەگلۆفیبوو... سەریاسی گەورە ئەوەی ناودەنا شەرەف، من ناوم دەنا بەدبەختی، دڵشوشە ناوی دەنا بێسەبری... وای لە من وای، کێ لەو باوەڕەدا بوو ئافرەتێک محەمەدی دڵشوشە بکوژێت؟. من ئێستا لەم زیندانەدا یەک ئومێدم هەیە... یەک ئومێد و هیچی تر... گوێبگرە موزەفەری سوبحدەم، ئەی ئەوەی کە نەمبینیویت و ناشمەوێت بتبینم... بۆ ئەم وڵاتەی ئێمە یەک ئومێد زۆرە. من هیوام ئەوەیە بێمەدەرێ و بڕۆم لە شوێنێکی ئەم دونیایەدا خۆم ونبکەم، کۆمەڵێک بەڵگەنامە و شوناسی ساختە دەربهێنم و ناوی خۆم بگۆڕم و یەک منداڵم هەبێت... یەک منداڵ ناوی سەریاسی سوبحدەمی نەبیستبێت.

بەڵام درۆیە ئێمە سێ پیاوی خەسیو بووین...

موزەفەری سوبحدەم... گوێت لێمە... هەندێجار دەبێت تەسجیلەکە بکوژێنمەوە و بیریکەمەوە... من لە زوڵمەتێکی تەواودا قسەت بۆ دەکەم، نازانم دەبێت سەعات چەند بێت؟ تۆش وەک من زیندان بوویت... دەزانیت مرۆڤ لە زینداندا ئەگەرچی پێویستی بە سەعات

نییە، بەڵام بەردەوام حەزدەکات بزانێت سەعات چەندە، خەڵکی چیدەکەن، چ جێگایەکی دونیا ئارامە و کوێ جەنجاڵە. من هەرچۆنێک قسەبکەم دێمەوە سەر یادگاری ئەوان. هەستدەکەم لە بەیانی مردنی دڵشوشەوە، لەو کاتەوەی شەریفی پەپولە بە خۆی و قاپێک ماست و سێ کولێرەی ئیعاشەوە خۆی کرد بە ژووردا و گووتی «ئەمشەو محەمەدی دڵشوشە مردووە» ژیانی من تێکچوو. ئەو مرۆڤە چەپەڵەی لە ناو مندایە هاتەوەدەرێ... وەک ئەوەی لەو ساتەوە ئەو سەریاسە چەپەڵەی دەمویست بیکوژم زیندوو بێتەوە. مردنی دڵشوشە مردنی هەموو حەقیقەتێک بوو لە ژیانی ئێمەدا. ئەم سەریاسەی ئێستا زیندانە پیاوێکە لە تەپوتۆزی مردنی ئەودا ونبووە، تۆش کە لە بیابانەوە هاتوویت هەر لە ناو تەپوتۆزی مردنی ئەودایت... ئەو خۆی وایدەگووت، ئەو کە هەردەم باسی مردنی خۆی دەکرد، قسەی لە غوبارێک دەکرد دوای مردنی خۆی جێیدەهێڵێت و ئێمەی تیا وندەبین. بزانە گەر محەمەدی دڵشوشە، بەو جۆرە نەمردایە، ئێستا ئێمە ژیانێکی تر دەژیاین... ئێستا تۆ دەهاتیتەوە، بۆ ئەوەی من ببینیت، سەریاسەکانی تر ببینیت... باوەش بە هەمووماندا بکەیت. بەڵام ئەو لەگەڵ خۆیدا هەموومانی کوشت. لە بیرمە شەوێک باسی مردنی خۆی بۆکردم. دڵنیابوو دەمرێت... دەیزانی شتێک دەیکوژێت... بەڵام دروست نەیدەزانی چییە. لای هەمووان دەیگووت عەشق دەیکوژێت، بەڵام لای من دەیگووت لەوانەیە نهێنییەکان خۆیان یان دۆزینەوەی ڕاستییەک کە هیچ کەس نابێت بیزانێت، بیکوژێت... خودایە... خودایە، لەم تاریکییەدا کە نەسەرەتای هەیە نە کۆتایی بەردەوام باسی مردنی ئەو دەکەم، چونکە مردنی ئەو سەرەتای هەموو شتەکان بوو... سەرەتای مردنی منیش بوو.

کاسێتی دووەم

شەوباش موزەفەری سوبحدەم... شەوباش، لای من هەمیشە شەوە. گوێم لە کاسێتی دووەمت گرت... ئەوەی باسی کەردون و ئەو شتانەی تیادەکەیت... ئەوەی دەڵێیت گوایە ژیانی ئێمە پارچەپارچە بوونی ژیانی تۆیە، دەنگی ئێمە پارچەپارچە بوونی دەنگی تۆیە، تۆ لەبری ئێمە درێژە بەو چیرۆکە دەدەیت و لەو جۆرە قسانە. عەفوومکە من گاڵتەم بەهەموو ئەو تڕوهاتە دێت... مرۆڤ هەندێ جار دەتوانێت قسەی زۆر بێمەعنا بکات. ئەوەی تۆ لە دیلێتی خۆتەوە هاتوویت بۆ ئەوەی سەیری دیلێتی من بکەیت... ڕاستە. بەڵام ئەوەی بتوانیت شتێک بۆ ئێمە بکەیت... درۆیە... تۆ کێیت؟ تۆ مردوویت... دوای بیستویەک ساڵ لە ناو لمەوە هاتوویت، دەتەوێت چیبکەیت؟... تۆ چیت؟ تۆ لمیت...لم... من بەدەنگتدا دەزانم تۆ لمیت. موزەفەری سوبحدەم من لەم تاریکییەدا قسە بۆ خۆم دەکەم... بۆ خۆم... نەوەک بۆ تۆ.

دوێنێ شەو نیگەران بڕیارمدا هیچ شتێک نەگێڕمەوە، دواتر پەشیمانبوومەوە. تۆ بە من دەڵێیت هەموو شتێکت بۆ باسبکەم... هەموو... هەموو...هەموو شتێک. هەموو شتێک باسناکرێت. لەبەرئەوەی تۆ چۆن دەڵێیت «من لە زیندان تنۆک تنۆک خۆم لە ڕابوردووی خۆم ئازادکرد» منیش دەمەوێت تنۆک تنۆک خۆم لە ڕابوردووی خۆم ئازادبکەم. من لە دوای کاسێتی یەکەمەوە مەراقێکی گەورەم هەیە، ئازاری گێڕانەوە لە ئازاری زیندان خراپترە. بەڵام غەمێک کە غەمی مانەوە و خەیاڵی مردووەکانە وادەکات قسەبکەم. غەمی ئەو دوو مردووە ئێشی زۆرە، هەموو ڕۆژێک وەک ئەوە وایە یەکەم ڕۆژی مردنیان بێت.

یەکەم ساتی بیستنی هەواڵی مردنیان بێت... ئەو ئازارەیە وادەکات قسەبکەم. موزەفەری سوبحدەم تۆ کێیت، تۆ باوکم نیت، ئەوانە باوکی ڕاستەقینەی من بوون. شەوێکیان وام بە سەریاسی یەکەم گووت. گووتم «تۆ باوکی منیت». ئێستاش پێکەنینە بەرز و پڕسەداکەیم لە بیرە. شەریفی پەپولە هاوڕێی ژوورەکەمان حاجەتی دەشت، سەریاس لەسەر سینییەکی گەورە بۆ ئێوارە برنجی دەبژارد، من لەسەر دۆشەکێکی گوڵ گوڵ پاڵکەوتبووم و گوێم لە کامکارەکان دەگرت، من هەمیشە گوێم لە کامکارەکان دەگرت... من نیشمنەدەکرد، دەمگووت «من سەریاسە دزێو و ناشیرینەکەم». نانمدەخوارد و سفرەکەم بەجێدەهێشت، چام دەخواردەوە و پیاڵەکەم سەرەوخوار دەخستە سەر مێزی تەلەفزیۆنەکە، گۆرەوییەکانم دەخستە ناو سوراحی ئاوخواردنەوە کە تا بخوسێت، ژوورەکەماڵی من و شەریفی پەپولە بوو، تەلەفزیۆنەکەش هی من بوو، ستریۆکەش هی من بوو. سەریاسی گەورە هەندێ ڕۆژ گەر باران بایە، گەر نەچووایەتەوە بۆ ژوورەکەی خۆی لە موجەمەع، نە چووایە بۆ لای ئادەم مەرجان کە دوای مردنی سەریاس بوو بە کۆمۆنیست، دەهاتەوە بۆ لای ئێمە. ئەو ڕۆژەی پێمگووت «تۆ باوکمیت» پێکەنینی بە دیمەنەکە دەهات. من لەو گەورەتر بووم، بەڵام ویقارو ڕەوشتی ئەوم نەبوو، قیافەتم لەو باشتربوو، بە ڕوخساریش لەو زیاتر لە پیاو دەچووم، بەڵام کەس پێی نەدەگووتم پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکان. من کەس پەروەردەی نەکردبووم. بوەستە دەبێت ڕاستی بڵێم، ئەویش کەس پەروەردەی نەکردبوو، بەڵام ئەو توانای هەبوو خۆی خۆی پەروەردەبکات، هەندێ کەس دەتوانن خۆیان پەروەردەبکەن و من ناتوانم. سەریاس پێیخۆش بوو وەک پیاوێکی ڕاستەقینە قسەی لەگەڵدا بکەیت، داوای ئامۆژگاری لێبکەیت، بیکەیت بە دەمڕاست و غەمخۆری خۆت. من گاڵتەم بەو شتانە دەهات، گاڵتەم بەو ژیانەی

دەهات لە ناو عەرەبانەکاندا... پێمدەگووت تۆ لە بەحری تروهاتدا نوقمبوویت. ئەویش بە منی دەگووت تۆ نازانیت بۆچی دەژیت. من دوای ناسینی ئەوان ژیانم گۆڕا، دوای مردنی ئەوانیش جارێکی تر کۆی شتەکان خراپ تێکچوونەوە. هەندێجار زۆر گوێم لە ئامۆژگارییەکانی دەگرت، بەڵام هەندێجاریش پاڵدەکەوتم و دەمگووت هەموو ئەم قسانەی تۆ بە پولێکی قەڵب ناکرم. من لە هەمووان کەمتر دەچوومە بوراق، شێوەی ئیشکردن و ژیانی من وابوو، دوای ناسینی ئەوان بڕیارمدا لە هێزی پێشمەرگە بێمەدەرێ. کە شەڕی ناوخۆ دەستیپێکرد، ماوەیەک بوو ئەوانم دەناسی و پەیمانی برایەتییەکی هەتاهەتایم لەگەڵیاندا مۆرکردبوو. ئێوارەیەک بە هەموو تفەنگ و کەلوپەلی جەنگەوە خۆم کرد بە بوراقدا، هەمووان بە گەرمی هەواڵی شەڕیان لێدەپرسیم، من بەدرۆ ناوی سەد شاخ و گرد و کەپکم بۆ دەژماردن کە حیزبمان گرتویێتی، هەستمدەکرد خەڵکی زۆر بەدرۆ بەختەوەردەبن، منیش کە لە شەڕ دەهاتمەوە بەردەوام درۆمدەکرد. محەمەدی دڵشوشە و سەریاسی گەورە تاکە دوو کەسێک بوون بە غەمگینی سەیریاندەکردم. من لە ناوەڕاستی مێزەکاندا هەڵدەستام و دەمگووت «حیزب لە خەتەردایە» دەبێت ئەو کۆنە جاش و سیخورانە پاکبکەینەوە و پەرلەمانێکی تر دروستبکەین... تێدەگەن حیزب لە خەتەردایە». مارشاڵ یاری بە کڵۆ شەکرەکانی بەردەمیدەکرد و بە غەمگینییەوە دەیگووت «گەمژە دانیشە، هیچ کەسێک لە خەتەردا نییە تۆ نەبێت... تاکە کەسێک لە خەتەردا بێت تۆیت». ئێوارە منیان برد بۆ شوێنێکی خۆش، بۆ بارێکی بچوک کە خەریک بوو نەمانکەنە ژوورێ، لەوێ محەمەدی دڵشوشە پێیگووتم «مەچۆ بۆ ئەو شەڕە... سەریاسی سوبحدەم، مەچۆ بۆ ئەو شەڕە... دەکوژرێیت و تەواو... دەکوژرێیت و جگە لە لاشەکەی خۆت هیچ بەجێناهێڵیت». بەدرێژایی شەو قسەیان لەگەڵ

کردم. ئەو شەوە تێگەیشتم بۆ بە سەریاسی گەورە دەڵێن پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکان، ئەو بە شێوەیەک لە شێوەکان لە تاریکیدا جوانتر قسەیدەکرد، سوێندت بۆ دەخۆم ئەو لە تاریکییدا وەک فەیلەسوفەکان قسەیدەکرد، بۆ لە ڕۆژدا ئاوەها جوان قسەی بۆ نەدەهات، نازانم؟ لەوانەیە هۆکەی ئەوەبێت بە ڕۆژ بەردەوام ماندووبوو، کێشەو دەردی ناو ئەو بازاڕە ئەشکەنجەیان دەدا، ئەو بەردەوام خەونی بەوەوە دەبینی جۆرە ڕێکخستنێکی تر بخاتە ئەو شارەوە، بەجۆرێک خۆی و عەرەبانەکان باشتر جێگایان ببێتەوە. موزەفەری سوبحدەم شتێک لە قسەکانی ئەودا هەبوو دەربارەی ژیان و مردن و ئەو شتانە لە قسەکانی تۆ دەچوون. وەک ئەوەی دەیگووت «ژیانی تۆ لە شەرەفی هەزار حیزب گەورەترە، کە لەسەر بەشکردنی تاڵانییەکانیان شەڕدەکەن». هەردووکیان زۆر ڕقیان لە شەڕبوو، هەر کاتێک باسی جەنگ بکرابایە باسی ڕوخساری ئەو کوژراوانەیان بۆدەکردم کە ڕۆژێک لە ڕۆژان پێکەوە لە شاخێکی دوور دیبوویان. من وانەبووم، من لە منداڵییەکی زووەوە جەنگاوەربووم، شەڕ لە خوێنمدا بوو، ئاشنای باروت و فیشەک و ئاگربووم. ئەوان توانایەکی گەورەیان هەبوو لەسەر قەناعەت پێهێنان، توانایەک گاڵتەی پێنەدەکرا. من بە غەمگینی گوێمدەگرت و سەرم بۆ قسەکانیان دەلەقاند. لەدوای ئەو شەوەوە کەمەکەمە خۆم لە شەڕەکان کێشایەوە، تاوای لێهات ڕۆژێک خۆم بەتەواوی لەدەرەوەی هەموو ژیانی جارانم دۆزییەوە. موزەفەری سوبحدەم ناتوانم باسی ئەو ڕۆژانەت بۆ بکەم، من ئەگەرچی زووزوو لەگەڵیاندا بەشەڕ دەهاتم، بەڵام لەوان بترازێت هاوڕێی دیکەم نەبوو. دەمزانی ئەوان دەیانەوێت لە شتێک بمپارێزن، ئەوان باوکی من بوون، غەمێکی گەورەیان لە ژیانی من دەخوارد، ئەو ماوەیەی لە پێشمەرگایەتی هاتمەدەرێ، نەمدەزانی بچم بۆ کوێ؟ بە درێژایی ئەو ماوەیە منیان بە خێوکرد، تاکە مەرجیشیان

ئەوە بوو نەچم بۆ شەڕ.

من لە ماڵێکدا ژوورێکم هەبوو، خانوویەکی چکۆلانە بوو کۆمەڵێک قوتابی لەدەرەوەی شارەوە بۆ خوێندن هاتبوون، گرتبوویان. شەریفی پەپولە هاوڕێی ژوورەکەم بوو. ئەو ماوەیە محەمەدی دڵشوشە پارەی ژوورەکەی بۆدەدام. ئەو کەمجار ئێمەی دەبردەوە بۆ کۆشکە شوشەییەکەی خۆی، حەزی نەدەکرد بەخیلی بە ژیانی ببەین، یان ژیانی خۆمان بەو بەراوردبکەین و غەمبخۆین. هەردووکمان لە سەریاسی یەکەم خۆشتر دەژیاین، من لە ڕۆژە خراپەکانیشمدا پۆشتە و پەرداخ خۆم دەگۆڕی و بە بازاڕدا دەگەڕام. بەڵام ژیانی ناو بازاڕ سەریاسی ئازاردەدا... بەیانیان دەبایە زۆر زوو لە خەو هەستێت، شەوانیش لە شوێنی زۆر خراپدا دەخەوت، هەندێجار پێکەوە دەچووینەوە بۆ ئەو ژوورە چکۆلانەیەی خۆی لە موجەمەع کە پڕبوو لە وێنەی ماشێنی خێرا و یاریکەری کاراتییە و نوسینی سەیرسەیری عەرەبی کە نەمدەتوانی بیانخوێنمەوە. شەوان لەوێ لە سەر قەرەوێڵەیەکی کۆن درێژدەبوو و بیریدەکردەوە، بەردەوام بیریدەکردەوە، کە قسەشیدەکرد بەر لەوەی دەستپێبکات بە دەنگی بەرز پێدەکەنی. شەوێکیان لێمپرسی «سەریاس لەو باوەڕەدایت من و تۆ برابین؟» بە غەمگینییەوە سەیریکردم و گووتی «من و تۆ برایان... خەڵکانی لێقەوماوی ئەم دونیایە هەموویان بران». گووتم «مەبەستم ئەو برایەتی و تڕوهات و شتانە نییە، من دەزانم خەڵکانی لێقەوماوی ئەم دونیایە بە دەستیانبێت میزدەکەن بە دەموچاوی یەکدا، مەبەستم برای ڕاستەقینەیە... واتە لە یەک دایک و باوک بووبین». ئەو گووتی «یەکجۆر برایەتی هەیە... ئەوەی کە ژیان و خۆشەویستی دروستیدەکات... ئەوانی تر هەمووی درۆیە». لێمپرسی «لەو باوەڕەدایت ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم نهێنییە بزانین، یەعنی بزانین بۆچی ناومان سەریاسی سوبحدەمە، بۆ دایک و باوکی خۆمان نییە،

بۆ بێکەسین، بۆ یەکی هەنارێکی شوشەمان هەیە؟ یەعنی بزانین ئەم هەموو شتە سەخیفە چۆن ئاوا پێکەوە کۆدەبێتەوە؟». گووتی «نا... سەریاس لەو باوەڕەدانیم، من تەنیا بۆ خۆم قسە دەکەم، دڵنیام دەمرم و لەو پرسیارە تێناگەم... ئەوەتا ژیانی من وەک تیرێک وایە کە لە کەوانی خۆی دەرچووە، تیرێک بێ هیچ ئامانجێک بە خێرایی دەڕوات و دواجار بەر شتێک دەکەوێت و دەشکێت». مرزەفەری سوبحدەم پێت سەیر نەبێت، ئەویش و دڵشوشەش بەو جۆرە سەیری شتەکانیان دەکرد، هەردووکیان دەیانگووت «بەر شتێک دەکەوین و دەشکێین». سەریاسی گەورە خۆی بە تیرێکی خێرا دەشوبهاند کە دەستێک لە کەوانی خۆی بەریدەدا و کەس ناتوانیت ڕێگا و ئاڕاستەی ڕاستبکاتەوە، محەمەدی دڵشوشەش خۆی بە هەنارێکی ناسکی شوشە دەشوبهاند کە بە بەردەڵانێکدا دێتەخوارێ و پەراش پەراش دەبێت. من درەنگ تێگەیشتم بۆ دڵشوشە بەو جۆرە سەرسامی هەنارە شوشەکان بوو، بۆ هەمیشە ئاوەها شەیدا تەماشایدەکردن. ئەو خۆی بە هەنارێکی شوشە دەزانی... ئەو هەنارێکی شوشەی زیندوو بوو، دڵنیابوو لەوەی ڕۆژێک بەر شتێک دەکەوێت و دەشکێت. هەر دووکیان لەو کەسانە بوون کە دڵنیابوون هیچیان لەگەڵ چارەنوسی خۆیاندا بۆ ناکرێت، لەبەر ئەوە خەریکی چاککردن و باشکردنی چارەنوسی ئەوانی تر بوون. وەک ئەوەی ئەوان بەر پرسیاری ئازار و میحنەتەکانمان بن... ئاوەها بوون... ئەوان باوکی من بوون... ئەوان کە ڕۆژێک بەر شتێک کەوتن و شکان.

موزەفەر باسی ئەو کچە سپییانەم بۆ مەکە، هەر جارێکی دیکە کاسێتت بۆ ناردم باسی ئەو خوشکانەم بۆ مەکە. من تا دەمخەنە گۆڕەکەوە وەک جنسی شەیتان سەیریاندەکردم، ئەوان دڵشوشەیان کوشت، ئەوان بوونە مایەی تێکچونی پەیوەندی من و مارشاڵی شەوە

تاریکەکانمان. من ڕقم لێیانە... موزەفەری سوبحەدەم... ڕقم لەو خوشکە سپییانەیە، ئەوان محەمەدی دڵشوشەیان کوشت.

ڕۆژێک سلێمانی مەزن، هەموومانی کۆکردەوە و چیرۆکەکەی بۆ باسکردین. ئێمە هاوڕێ ڕاست و دروستەکانی محەمەدی دڵشوشە. ئەو و سەریاسی یەکەم هەردووکیان سووربوون لەسەر ئەوەی ئەو خوشکانە بێتاوانن. من دەمکێشا بەسەری خۆمدا و دەمگووت «چۆن بێتاوانن؟ گەر ئەوان بێتاوانن ئەی محەمەدی دڵشوشە چی دەکات لەو گۆڕەدا... گەر ئەوان گوناهیان نییە ئەو کوڕە بۆ هەڵناسێنتەوە و ببێتەوە بە هاوڕێکەی جارانمان و لەگەڵماندا بێت بۆ ژێر دواهەمین هەناری دونیا؟ چ تاوانێک لەوە گەورەترە مرۆڤ یەکێکی لە قووڵایی دڵەوە خۆشبوێت و ئەو خۆشی نەوێت؟ ها چ تاوانێک لەوە گەورەتر هەیە بە خوێنی خۆت عاشق بیت و ئەوەی خۆشتدەوێت، سارد و سڕ سەیرتبکات و خۆی بابدات و بڵێ من تۆم خۆشناوێت... من دەڵێم ئەوە لە کوشتنی مرۆڤ بە گوللە خراپترە، لە کوشتنی ئینسان و سەربڕینی بە چەقۆ خراپترە».

من لە پشت هەموو ئەو هەراو بەزمەوە بووم کە دوای پرسەکە ڕوویدا. من و سێ کەسی دیکە لەوانەی دەمانویست لە هۆی مردنی تێبگەین. نا وامەزانە چیرۆکی مردنی دڵشوشە، چیرۆکێکی سادەیە. ئەو ڕۆژانە لە بازاڕ، هەموو دونیا قسەی لەسەر کوشتنی دڵشوشە دەکرد، خەڵکی قسەیان لە گوللەیەکی نهێنی دەکرد لە شەوی دوای لافاوەکەدا نرابوو بە دڵشوشەوە. هەموو خەڵک دەیانگووت دڵشوشە لەبەردەم دەرگای دۆزینەوەی نهێنییەکی مەزندابووە بۆیە کوژراوە، بەڵام کێ لە ئێمە دەیتوانی بگاتە ڕاستی و دروستی ئەو چیرۆکانە. ئەوکات کە من چوومە بەردەم ماڵی سلێمانی مەزن وەک هەموو ئەوانەی باوەڕیان بە نازکی ئەو کوڕە هەبوو بەخۆمم دەگووت «دڵشوشە عەشق کوشتوێتی،

عەشق و هیچی تر». بەڵام ئێستا دەڵێم مردنی دڵشوشە وەک نهێنییەک دەمێنێتەوە، نهێنییەک کەس ناتوانێت تەلیسمەکانی بکاتەوە. دڵنیام تا دوا ساتیش محەمەد باوەڕی وابووە کە عەشق دەیکوژێت، بەڵام هەر ئەو خۆشباوەڕییەش نیشانەی سەرکەوتنی تاریکی و نهێنییەکانە بەسەر ئەو مەملەکەتە نازک و شوشەییەی ئەودا کە بێسوود دەیویست تەمتومانەکان لابات و غوباری سەر ژیان بڕەوێنێتەوە. ئەو ئێوارەیە چووینە بەردەرکی ماڵی سلێمانی گەورە و گووتمان دەمانەوێت باوکی دڵشوشە ببینین، پاسەوانەکانی نەیانهێشت. ئێمە کەوتینە بەردبارانکردنی پەنجەرەکان، پاسەوانەکان ویستیان تەقەمان لێبکەن، بە کۆڵانەکاندا ڕاویانناین، بەڵام بۆ ئێوارەی هەمان ڕۆژ جارێکی تر کۆبووینەوە، ئەمجارە ژمارەمان زۆرتر بوو، کۆمەڵێک کەس بووین کەسمان یەکترمان نەدەناسی، هەموو ئەو گەنجە بێدەرەتان و مەحرومانە بووین لە شوێنی جیاواز و بەشێوەی جیاواز دڵشوشەمان ناسی بوو. بە دەنگی بەرز بانگم لە سلێمانی مەزن کرد و گووتم «هۆ بەڕێز هۆ... لەو ژوورە وەرەدەرێ و تێمانبگەێنە محەمەدی دڵشوشە بۆ مرد؟ ئێمە ڕەفیقی گیانی بە گیانی جوانەمەرگ بووین. تا ئێستا لە هیچ حاڵی نین، بایەکێ بێتەدەرێ و لە جیاتی قسەی تڕوهات حاڵیمانبکات». من دەمزانی نایەوێت باس لە مردنی کوڕەکەی بکات، لەسەرێکی دیشەوە دەترسا شتێک لەو خوشکە سپییانە بکەین، کە ئەوکات پێمانوابوو وەکو ڕۆژی ڕوون ئاشکرایە ئەوان دڵشوشەیان کوشتووە. ئەو ڕۆژەش نەهاتەدەرێ و پاسەوانەکان بڵاوەیان پێکردین... بۆ ڕۆژی دوایی ژمارەی ئەوانەی کۆبووینەوە لەوە گەورەتر بوو حیساببکرێت. دەستگێڕ و عەلاگەفرۆش و ئاوفرۆش و گوڵەبەڕۆژە فرۆشەکانی شاریش هاتبوون، دواجار مارشاڵ خۆشی هات. کە مارشاڵ هات من خۆم کێشایەوە، ئەو لە هەمووان عاقڵانەتر دەیزانی ئیشبکات. یەکەمجار لە بری هەموومان چووە ژووری

و قسەی لەگەڵ باوکی محەمەدی دڵشوشەدا کرد، کە لەبەر ناوبانگ و پلەوپایەی حورمەتێکی زۆریان دەگرت. من لە منداڵییەوە دەزانم حورمەتی ئەوانە درۆزنانە و بەتاڵە. من حورمەتم بۆی نەبوو، بەڵام لە بەر سەریاسی مەزن خۆم وانیشاندا کە ڕێزێکی زۆری دەگرم. کە هاتەدەرێ قسەمان بۆ بکات، ئێمە هێندە زۆربووین نەیدەتوانی بە ئاسانی ئاراممانبکاتەوە، مێزێکیان بۆ هێنایە دەرێ و چووە سەری. سەریاسی یەکەم بۆ ئەوەی لە بەلەسەبوون و تووڕەیی ئێمە بیپارێزێت، چووە سەر مێزەکە و لە تەنیشتییەوە وەستا، گەر ئەوی لەگەڵ نەبایە لەوانە بوو شتەکان خراپ بشکێنەوە، بەڵام لای ئێمە و ئەو منداڵانەی لەناو کوچە و قەیسەری بازاڕەکاندا گەورەبووبوون سەریاسی گەورە، پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان لە هەموو سیاسی و خەباتگێڕ و نوسەر و هونەرمەندانی ئەم وڵاتە حورمەتی زۆرتربوو. لەبەر ئەوە کە سەریاسمان لە تەنیشتییەوە بینی وەستاوە و پێماندەڵێت «بێدەنگبن... ئێوە چیتانە خۆ وەحشی نین، با پیاوەکە قسەبکات» هەموو بێدەنگ بووین.

ئەو ڕۆژە سلێمانی مەزن، باسی ئەوەی کرد بۆ ئەوەی ڕێگا لە مردنی دڵشوشە بگرێت هەموو شتێکی کردووە... باسی خۆی و یەکێکی تری کرد لە بەربەیانێکی زووزوودا پێش ئەوەی خۆر هەڵبێت، پێش ئەوەی دونیا ڕووناک بێتەوە چوون بۆ خوازبێنی کچێک کە عەشقی لە ناکاوی ئەو محەمەدی دڵشوشەی کوشتووە. باسی ئەوەی کرد کە شتەکان بە جۆرێک خێراو سەیربوون کەس تەفسیری بۆیان نییە. لە نێوان قسەکانیدا زووزوو دەوەستاو دەیگووت «دڵێک بوو بابردی و شکا». من یەکەم کەس بووم لە دواوە هاوارمکرد «با ئەو دوو سۆزانییە بکوژین... با ئەو دوو دەڵە سەگە بکوژین». سلێمانی مەزن بە هێمنییەکەوە گووتی «ئەوان گوناهیان نییە... تاکە گوناهبارێک

خودای مەزنە لە ژوور سەرمانەوە، کە دڵی دڵشوشەی وا بە نازکی دروستکرد». من سووربووم لەسەر ئەوەی ئازارێک بە خوشکە سپییەکان بگەیێنین، لەناو حەشاماتی منداڵ و گەنجەکاندا دەنگگەلێکی زۆری تر هاواریاندەکرد «با بچینە سەر خوشکە سپییەکان، بابچینە سەریان». سەریاسی مەزن ئارامیکردینەوە و گووتی «من دۆستی دڵشوشەم، هاوڕێی منداڵی و ژیانی ئەوبووم، ئێوە دەمناسن کە چەندە حەزم لە باشی و دادپەروەرییە. وەک ئێوە گەنجێکم و لە بازاڕدا گەورەبووم، پێشئەوەی کەس گوناهباربکەین دەبێت دڵنیابین، دڵنیابن گەر ئەوان تاوانبار دەرچوون، من بەرلە ئێوە لێیان نابوورم، گەر بێگوناهیش بن نایەڵم هیچ کەسێک دەستیان بۆبەرێت... دەبێت باوەڕ بە من بکەن». خودای گەورە ئەو ڕۆژە کە ئەوانی بینی و گەڕایەوە پێدەچوو جادوویان لێکردبێت، جادوویەک تا شەوی مردنیشی لە خوێنیدا گەرایکردبوو. کاتێک هاتەوە و بە منی گووت «گۆرانییەکانیان دەلیلی بێگوناهیانە» من لەو ئێوارەیەوە شێتبووم، لەو ئێوارەیەوە برینێک کەوتە نێوان من و سەریاسی مەزنەوە کە هەرگیز سارێژ نەبوو.

ئەو ڕۆژە سلێمانی مەزن و سەریاسی گەورە، کە یەکێکیان پڵنگی شاخ و ئەوی دیکەیان پڵنگێکی ناو کوچەو بازاڕەکان بوو، ئارامییانکردینەوە و بڵاوەیان پێکردین.

موزەفەری سوبحدەم کێ دەیگووت تۆ لە بیابان دێیتەدەرێ و دەچیتە ماڵی ئەو خوشکە سپییانە... من هەمیشە ڕقم لێیان بووە و تامردن ڕقم لێیاندەبێت. ئەو ئێوارەیە کە سەریاسی مەزن چووە سەر گۆڕەکەی دڵشوشە و بەسەرسامی گەڕایەوە، تێگەیشتم ئەو دوو خوشکە دوو سیحربازی گەورەن، دوو ڕۆحی خراپن دەتوانن هەموو پیاوێک بخەنە تەلیسمی خۆیانەوە. سەریاس کە هەمیشە بە ئەدەبێکی بێتامەوە باسی ئافرەتی دەکرد، وەک یەکێک جادوی لێکرابێت قسەی

لە دەنگ و ویقار و نهێنیی ناو نیگای خوشکە سپییەکان دەکرد. کە لە گۆڕستان هاتەوە خۆیکرد بە ژوورەکەی من و شەریفی پەپولەدا. بەدەنگی بەرز قسەیدەکرد و پێدەکەنی، شتەکانی بۆ شەریفی پەپولە دەگێڕایەوە و مەبەستی بوو منیش گوێم لێبێت. من وەک شێتم لێدەهات و دەمگووت «تۆ سەریاسی مەزن نیت، سەریاسی گەورە نیت... پرۆفیسۆری شەوە تەڕەماشەکانمان نیت... تەپاڵەی مانگای کۆڵانەکانیش نیت... تۆ هیچ نیت هیچ، لەبیرتچووەوە کە ئەو کچانە نزیکترین هاوڕێی تۆیان کوشتووە؟ لەبیرت چووەوە ئەوانە دڵشوشەیان کوشت؟ من حەزناکەم گوێم لەم قسانە بێت... حەزناکەم لە ماڵی مندا ئەم قسانە بکەیت».

شەوێکی تاریک و تاڵ بوو... تاریک و تاڵ، تاریکتر و تاڵتریش لەم شەوە بێڕەحم بێکۆتاییانەی زیندان. سەریاسی یەکەم بە پێکەنینەکەی خۆی ئارامیکردمەوە و گووتی «ئەو دوو خوشکە، دوو فریشتەن... دوو فریشتەی گەورەی خودان».

کە دواتر زانیم پەیمانێکی خوشک و برایەتیان لەگەڵ سەریاسی مەزندا مۆرکردووە، پەیمانێک لە جۆری پەیمانەکانی دڵداری، ئەوە بووە مایەی تێکچوونی تەواوەتی پەیوەندی من و سەریاسی یەکەم.

شەوێک لە کوچەیەکی خاڵیدا وەخت بوو تەقەی لێبکەم... من بڕیارمدابوو تەقەی لێبکەم، پێمگووت «تۆ خیانەتت لەو پەیمانەی ئێمە کرد، تۆ میزتکرد بەو پەیمانەدا... من دەتکوژم، تۆ لە جیاتی ئەوەی تۆڵەیان لێبکەیتەوە کردوتن بە خوشکی خۆت». چواردەخۆرێکی تازەم پێبوو، دەمانچەکەم دەرهێناو گووتم «دەتکوژم، تۆ زیادیت... تۆ هیچ نیت... من شەرم لە خۆم دەکەم کە منیش ناوم سەریاسە، ئەو دوو کچە سووک و سەلیمیان کردوویت، بوویت بە فلیمی ئەم شارە... بوویت بە فلیم... تەواو... یان تۆ بژی یان من... یان

تۆ تەقە لە من بکە یان من لە تۆی دەکەم». لەبەر پلەکەی قاپی ماڵێکدا دانیشت و بە ئارامی پاڵیدایەوەو گووتی «بمکوژە... سەرپاسی سوبحەم بمکوژە. ئا لێرەدا و ئا بەمجۆرە بمکوژە... من پاڵدەدەمەوەو دەستم بڵاودەکەمەوە و تۆ یەک فیشەک بنێ بە ناوچاوانمەوە، یان بوەستە، با بچین لەوێ لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا بمکوژە... لەوێ هیچ کەسیش ئاگای لێتنابێت».

پڕ بە شەو پێدەکەنی و بە گاڵتەوە دەیگووت «بمکوژە، من و تۆ یەکێکمان زیادین... زیاد، ئا... دەی بۆ نامکوژیت... ها بۆ نامکوژیت».

ئاه...تا ئەو کات منیش وامدەزانی جگە لە خۆمان سەرپاسێکی دیکە لە جیهاندا نییە... بوەستە... بوەستە... نامەوێت من هیچت بۆ بدرکێنم... نەدیمی شازادە هەموو شتێک دەزانێت... ئەو تەنیا کەسێکە دەتوانێت یارمەتیتبدات، دەبێت نەدیمی شازدە بدۆزیتەوە، ئەو کوێرە بدۆزیتەوە کە نهێنییەکان دەزانێت.

ئەو شەوە پێمگووت بمکوژە یان دەتکوژم... بمکوژە یان دەتکوژم... بمکوژە یان دەتکوژم...

من و ئەو یەکێکمان زیادبووین، ئێمە نەدەبایە هەرگیز یەکتری بدۆزینەوە. من لەو دەترسام و ئەویش لە من.

من لە ناو جاش و دزو چەتە و پیاوانی حیزبدا گەورەبووبووم، ئەویش لە منداڵییەکی زووەوە لە سەر مەرز و لە ناو قاچاغچی و ناو بازاڕدا گەورەبووبوو. خۆشترین کاتی ژیانی ئەو ماوەیە بوو کە لە مەیتەم ژیابوو، خۆشترین ساڵانی ژیانی منیش ئەو کاتە بوو کە هاوڕێی محەمەی دڵشوشە بووم. ڕقمان لەیەک نەبوو، نا وامەزانە ڕقمان لەیەک بووە، ئێمە یەکترمان زۆر خۆشدەویست... هەندێجار بەسەعات بەسەر شانی یەکتردا دەگریاین و شەریفی پەپولە ژێریدەکردینەوە. بەڵام شەریفی پەپولە ڕۆژێک ڕۆیشت و ئیدی نەگەڕایەوە، دواجار

لە دیمەشقەوە نامەیەکی بۆ ناردم، باسی ژوورەکەی خۆی دەکات لە «سەیدە زێنەب» لەگەڵ کۆمەڵێک شیعەدا. ئیدی دوای ئەو نامەیە هیچی لێنازانم... هەندێک دەڵێن لە ئۆکرانیاوە کچی ڕوسی ئاودیوی ئەڵمانیا دەکات، هەندێکیش دەڵێن لە ئەفغانستان لە ئۆردوگایەکی «ئەفغانە عەرەبەکاندایە»... شەریفی پەپولە تەنیا شاهیدی خۆشەویستی من و سەریاسی مەزن بوو... بەڵام شەریفی پەپولە ئێستا لە کوێیە؟.

من و ئەو یەکترمان خۆشدەویست، بەڵام هاوڕێتییەکەمان هاوڕێتییەکی ناخۆشبوو، ئێشی هەبوو ئێش، هەر کاتێک یەکتریمان دەبینی ئەو پرسیارەمان لە خۆمان دەکرد «ئێمە کێین؟». ئەو پرسیارەش هەردووکمانی توڕەدەکرد.

تادەمرم ئەو ئێوارەیەم لە بیرناچێتەوە کە لەسەر جێگاکەی خۆم خەوتبووم و دوو غەریبە خەبەریانکردمەوە. من وێنەیەکی گەورەی کامکارەکانم بە سەر قەرەوێڵەکەمدا هەڵواسیبوو، ئیتر باقی دیوارەکان ڕەسمی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری بوو. من ئەوکاتە حەزمدەکرد ناو و ڕەسمی شەهید کۆبکەمەوە و وەک ئێستگەکانی حیزب، ژیاننامەی خەیاڵیم بۆ دروستدەکردن و لەگەڵ پێشمەرگەکانی تردا دادەنیشتین لاسایی موزیع و ئەو شتانەمان دەکردەوە. تا ئەو ئێوارەیەم لە بیرناچێتەوە کە سەریاسی مەزن و محەمەدی دڵشوشە لە ناو وێنەی ئەو هەموو مردووەدا دەرکەوتن، کە یەکەمجار چاومکردەوە ڕوخساری ئەوان لە ناو ڕوخساری شەهیدەکاندا ونبووبوو... چەندجارێک دەموچاوم شت تا توانیم ببینم... توانیم ئەوان لە نیگارەکان جیابکەمەوە. کە هەستام بیست دەقیقەم مابوو بۆ ئەوەی لەگەڵ مەفرەزەکانی شەودا بچم بۆ واجب. هەستدەکەم ئەو بیست دەقیقەیە سەیرترین کاتی ژیانی منن. تا من لەسەرەتاوە شتەکانم بە جیدی وەرگرت، بەڵام هەستمدەکرد جۆرێک لە تڕوهات لە هەموو شتەکانیشدا هەیە. ئەو

شەوە لە کاتی واجیبدا وەختبوو خۆم بکوژم... ئەو شەوە بیرمکردەوە کە ژیانی من جگە لە گۆرانی کامکارەکان، جگە لە حەزی بێمانای من لە کامکارەکان هیچی تری تیا نییە... شەرمم لەوە دەکرد کە دەبێت ژیانی خۆم بۆ ئەو دوو کوڕە بگێڕمەوە. ئەو شەوە ویستم خۆم بکوژم... زۆر جار لە کاتی واجبدا، لە شەوە ساردەکاندا کە دەهاتمەدەرێ و دەبوومە پاسەوانی شەو و ڕەشەبا و بەفر، بیرم لەوە دەکردەوە خۆم بکوژم. بەڵام مارشاڵی شەوە تاریکەکانمان پێیدەگووتم تۆ «ترسنۆکترین پیاوی دونیایت»... من جورئەتم نەبوو خۆم بکوژم، لوولەی تفەنگەکەم دەخستە ناو دەمم و دەمهێنایەوە دەرێ، دەمخستە سەر ناوچاوانم و دامدەگرتەوە، دەمخستە ژێر چەناگەم و لامدەبرد. ئەو شەوەش کە لە تاریکیدا چواردەخۆرەکەم دەرهێناو بە مارشاڵم گووت «یان تۆ من بکوژە، یان من تۆ دەکوژم» درۆمدەکرد... من هەمیشە لە مردن دەترسم، بەڵام ئەو شەوە هێندە شەرمم لە ژیانی خۆم دەکرد، بە ڕاستی بیرم لە خۆکوشتن دەکردەوە. من بەدرێژایی ئەو شەوە بیرم لە دروستکردنی چیرۆکێکی درۆ دەکردەوە بۆ ژیانی خۆم... هێندەم شەرم لە ژیانی خۆم دەکرد، لە دروستکردنی حکایەتی درۆدا بووبووم بە وەستایەکی عەجایەب. هەتا ئەو ناوانەش کە دەمناردن بۆ گۆرانی داواکراو درۆبوون، کەسانی خەیاڵی بوون تەنیا لە سەری مندا بوونیان هەبوو. هەندێجار لە ئۆردوگا مۆڵەتم دەخواست و دەمگووت «دەچم بۆ ماڵی پورە حەلیمم»، بەڵام من کەسێکم نەبوو ناوی پورە حەلیم بێت... من بە درۆ دەژیام... ئێستا دەڵێم چ خۆشبوو... چ خۆشبوو ئەو ڕۆژانەی کە دەمتوانی بەدرۆ بژیم... چ خۆش بوو... چ بەهەشتێک بوو. گەر تا هەتاهەتایە بمتوانیبایە، بەو درۆ سادە و خۆشانەی گەنجیمەوە بژیم، بەڵام دەرکەوتنی مارشاڵ و محەمەدی دڵشوشە منی پیرکرد.

من بە ویقار و دڵنیاییەکی زۆرەوە چوومە بەردەمیان، دەستمکرد بە حکایەتێکی درۆ دەربارەی ژیانی جارانی خۆم، باسم لە ماڵێکی خانەدان کرد کە منیان گەورەکردووە، باسم لە کچێکی زۆر جوانکرد حەزی لێکردووم و دەیەوێت بیهێنم، باسم لە کۆمەڵێک پارەی دانراو کرد کە کردوومە بە دۆلار و لای هاوڕێیەکم هەڵمگرتوون، باسم لەوە کرد نیازموایە دوکانێکی کەمالیات بکەمەوە، هەتا لە شوێنێکیشدا گوتم «لەوانەیە سەفەرێکی خاریج بکەم و بێمەوە... حیزب دەمنێرێت». لەگەرمەی درۆکردندا بووم محەمەدی دڵشوشە، سەیریکردم و بە ناسکی هاوڕێیەکەوە گووتی «سەریاسی سوبحدەم تۆ درۆ دەکەیت». کە وایگووت وەستام و سەیرێکی هەردووکیانم کرد و دەستمکرد بە گریان و گووتم «ئا درۆدەکەم... درۆدەکەم... خۆ عەیب نییە ئینسان درۆبکات». ئەوە ئەو ساتە بوو کە دەبایە هەموو ژیانی خۆمیان بۆ ئاشکرابکەم... هەموو شتێک. بەڵام ئەو ڕۆژە بۆنەوەی ئارامبکەنەوە، پێیانگووتم «نا، سەریاسی بچکۆلە حیکایەتی ژیانی خۆت هەڵگرە بۆ ژێر دواهەمین هەناری دنیا... چیرۆکەکان لە ژێر ئەو درەختەدا تامێکی تریان هەیە». ئاوها بوو لە یەکێک لە سەیرانەکانماندا بۆ بن ئەو درەختە هەموو شتێکی خۆم بۆ گێڕانەوە. موزەفەری سوبحدەم، تا ئەمڕۆ دڵنیانیم ئایا ئەوە سیحری محەمەدی دڵشوشە بوو کە دەبایە هەموو کەس نهێنییەکانی خۆی پێبڵێت، یان ئەفسونی دواهەمین هەنار بوو، زمانی پژانم و کارێکیکرد ژیانی خۆمم بە هەموو پیسییەکانییەوە خستەبەردەستیان و بەهەموو ساتەکانییەوە بۆمگێڕانەوە؟.

کاسێتی سێیەم

من لەو شوێنەوە لە بیرمە کە لە گوندێکدا بووم... گوندێکی بچوک... بچوک... بچوک... من ڕقم لە لادێیە، هەتا خۆشترین لادێی دونیا لای من جەهەنەمە. سەرپاسی مەزنیش وابوو، ئەویش زۆر کەیفی بە لادێ نەدەهات، کە لە ڕۆژنامەکاندا باسیان لە گێڕانەوەی خەڵک بۆ لادێ ڕوخاوەکان دەکرد، ئەو توڕە دەبوو. ڕاستە من و ئەو لە لادێوە هاتبووین، بەڵام لە شاردا چاومان کردبووەوە، لە شاردا باڵقبووین، هەردووکمان لەبەر دەرکی سینەما و دوکانی فیدیۆ و و مەزاتخانە و لەنزیک عەرەبانەی شووتیفرۆش و هەنارفرۆشەکانەوە گەورەبووین.

من لەو شوێنەوە لە بیرمە کە لە گوندێکدا بووم. لەو شوێنەوەی منداڵ بووم، لەوانەیە تەمەنم شەش یان حەوت ساڵ بووبێت کە ڕۆژێک هەموو گوندەکەیان چۆڵکرد، من بۆردومانی تەیارە و پێوەبوونی بەرغەل و کوژرانی دوو کچم لە کانی ژناندا لەبیرە... دیارە هەزار ترۆماتی تریش هەیە من لە بیرمنین و نامەوێت بۆت باسبکەم... من ڕقم لە گێڕانەوەی ژیانی خۆمە... من لەو جێگایەوە بۆتباسدەکەم لە گوندێکی بچوکدا بووم، ڕۆژێک هەموو ئەو گوندە چۆڵیکرد... لەبەرئەوەی جەیش و جاش و هەموو ترۆماتەکانی تر هێرشیان هێنا... لەبیرمە کە هەموو گوند چۆڵیکرد. مەلا هەباسێک و خەرامان خانێک، کە دەبێت دایک و بابم بووبێتن لەو ڕۆژەدا دەکوژرێن، یەعنی وا بڕیارە ئەوان منیان بە خێوکردبێت و من پێمگووتبن بابە و دایە و هەموو شتەکانی تر کە باش لە بیرم نەماون. وا بڕیارە خەرامان خان پێش ئەوەی بکوژرێت بە هەموو کەسی گووتبێت «بەقوربانت بم، ئەوە منداڵی خۆمان نییە، ئەوە کوڕە شەهیدە ئێمە بەخێویدەکەین... بۆ کوردە بەساقەت بم... بۆ کوردە ئاگرتێبەربووەکەیە». وا بڕیارە مەلا

هەباس لەگەڵمدا زۆر خراپ بوو‌بێت، بە شوڵک و هەموو ئەو شتانەی تر لێیدابم... دیارە دەڵێن من زۆر هاربووم... بەڵام من هیچ شتێکم بەتەواری لە بیرنییە. نە هارییەکانیٚ خۆم و نە شتەکانی تریش.

لەو شوێنەوە لە بیرمە لە گوندێکی بچوکدا بووم، هێند بچوک بەقەد ڕیقنەی کۆترێک. لەو کاتەوە لە بیرمە کە هەموو ئەو گوندە چۆڵیدەکات و من بەتەنیا لە ناو دێدا دەمێنمەوە، وەک دەڵێن گەر بهاتبایە و من لەگەڵ ئەوانی تردا گوندم چۆڵبکردایە دەکوژرام، چونکە خەرامانخان و مەلا هەباس کە من بەجێدەهێڵن تۆپێک دەیانکات بە قاورمە، یەعنی بەسەر شاخێکدا سەردەکەون، لەویٚ ڕەسەدی دوژمن دەیانبینیٚ... ئیدی لەوێوە تۆپەکان دوایاندەکەون، ئەوان دەڕۆن و بووم تۆپێک دەدات بە شوێنی پێشووتریاندا.

دەڕۆن و بووم، دەڕۆن و بووم، دەڕۆن و بووم، دەڕۆن و بووم... تا بووم، بووم، بووم و ئیتر ناڕۆن.

وابڕیارە یەکەمین دایک و باوکی ڕاستەقینەی من بەوجۆرە مردبێتن.

من لەو جێگایەوە لە بیرمە کە جاشەکان دێنە ناو گوندەکەوە و جگە لە منداڵێکی چڵمن بە هەنارێکی شوشەوە کە ناوی سەریاسی سوبحدەمە کەسی تر نادۆزنەوە، لەو جێگایەوە لەبیرمە کە جاشەکان نەوتیان دەکرد بە گوندەکەدا، من بە خۆشییەوە سەیری ئاگرەکەم دەکرد و یارمەتیمدەدان. ئێستا باش لە بیرم نییە، بەڵام وا دێتە خەیاڵم ئەو ساتانە خۆشترین ساتەکانی منداڵیم بووبێتن. وامەزانە من لە منداڵییەوە ڕقم لە نیشتیمان بووە... یان وەک مارشاڵ دەیگووت «وەحشیترین منداڵی دونیا» بووم... نا... من خۆشحاڵبووم بە سووتانی ئەو گوندە لەبەرئەوەی هەموو شتێکم وەک یاری سەیردەکرد.

من جاشێک ڕزگاریکردم ناوی «کەیخوسرەو ئاغای سوفیان ئاغای سەدری ئەرحەمی» بوو، نازانم کە بانگیاندەکرد بەردەوام بە هەر سێ ناوەکەیەوە بانگیاندەکرد، لای ئەو فێری چوار شتی گرنگ بووم، جاشایەتی، چەتەیتی، پێشمەرگایەتی، خوێندەواری. کۆمەڵێک ژن و کۆمەڵێک کچی جوانی هەبوو، بەڵام کوڕی نەبوو. هەرگیز منی وەک کوڕی خۆی تەماشا نەدەکرد، دیارە دەیتوانی من بکات بە کوڕی خۆی، هەویەم بۆدەرکات، شتێکم لەسەر تاپۆبکات و هەموو شتە بێماناکانی تریش، بەڵام نەیکرد... تاکە شتێک لە مندا بەدڵی بوو ناوەکەم بوو. هەندێجار کە بەتەنیا بووینایە بیریدەکردەوەو دەیگووت «سەریاسی سوبحدەم.... سەریاسی سوبحدەم... سەریاسی سوبحدەم... دەبێت ئەم ناوە مانای چی بێت؟» پێموایە دڵی نەدەهات ئەو ناوەم لێبکاتەوە، دەیزانی گەر بمکات بە کوڕی خۆی دەبێت ناوەکەم بکات بە «سەریاسی کەیخوسرەو ئاغای سەدری ئەرحەمی»، ئەوەشی بە زوڵمێکی گەورە دەزانی. کە پێکەوە بووینایە دەیگووت «سەریاسی سوبحدەم... پەح کە ناوێکی جوانە».

ڕەنگە من بچوکترین جاشی وڵاتی خۆمان بووبێتم. یەکەمین وێنەی ژیانم دەگەڕێتەوە بۆ ئەوکاتە لەگەڵ کۆمەڵێک جاشی تردا ڕۆژێکی ڕەشەبا لەسەر لووتکەیەکی بەرز گرتوومە. ئەوکات تەمەنم نۆ ساڵە، بە خۆم و بڕنەوێکی سێ جار لە خۆم درێژترەوە، لە نزیک سەنگەرێکەوە وێنەیەکی دیکتاتۆرمان پێیە و پەنجەمان وەک نیشانەی سەرکەوتن بەرزکردۆتەوە. سەیرترین یادگاری ژیانم دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕۆژەی کە لەگەڵ هەموو ماڵە جاشەکاندا بردیانین بۆ لای دیکتاتۆر، کەیخوسرەو ئاغا بەدرێژایی ڕێگا قسەی لەسەر گەورەیی ئەو ڕۆژە بۆ کچ و ژنەکانی و کۆمەڵێک خەڵکی تروهاتی تر دەکرد، دوای ئەوەی دەجار قوونیان پشکنین، بردیانینە هۆڵێکەوە کە پێیاندەگووت هۆڵی دیدارەکانی سەرۆک... کە خۆی هات، هەمووان هەستان و دەبایە نیوسەعات چەپڵە و تروهات و شتی تری وا

لێبدەین. من چەپڵەم لێنەدا. کەیخوسرەو ئاغا کە ڕەفتارە سەیرەکەی من شڵەژاندبووی، بەردەوام لەناو هەلهەلە و چەپڵە و هوتافەکاندا دەیگووت «سەریاسی سوبحدەم... چەپڵە لێبدە... کوڕی حیز چەپڵە لێبدە». من قەت چەپڵەم لێنەدا. دەبوایە هەمووان بە ڕیز دەستی ماچبکەین، کە هاتە سەرەی منەوە، وەک بچوکترین جاشی وڵات منیان بەسەرۆک ناساند. ئەو پێدەچوو زۆر خۆشحاڵ بێت کە شەرەفی ئەوەی پێبڕاوە بچوکترین جاشی مەملەکەتەکەی خۆی ببینێت. من دەبوایە دەستی ماچبکەم و ئەو شتانە، بەڵام وەستام و هیچم نەکرد. بەزۆر منیان بردە بەردەمی، ئەو منی خستە نابەینی هەردوو ڕانی خۆیەوە، ئەو کات سەرم لە ئاستی هەردوو گوونی سەرۆکدا بوو، ناوگەڵی سەرۆک بۆنێکی پیسی لێدەهات. من سەرم بەرزکردەوە و بە کوردییەک کەس لە حمایەکان تێینەگەیشتن، گووتم «سەرۆک تۆ قوونت ناشۆیت»، کەس لە تەواوی قسەکەم تێنەگەیشت، کەیخوسرەو ئاغا نەبێت کە دەمودەست لەویادا بورایەوە... من کە کەیخوسرەو ئاغام بینی کەوت دەستمکرد بە گریان، نازانم بۆ دەستمکرد بە گریان، بەڵام شتێک وایلێکردم حەزبکەم بگریم. مەحشەرێک بوو مەپرسە، ڕۆژنامەکانی دەوڵەت دواتر بورانەوەی کەیخوسرەو ئاغایان وا تەفسیرکردبوو کە لە خۆشی ئەوەی منداڵەکەی خۆی لە ناوگەڵی سەرۆکدا بینیوەتەوە، لەهۆش خۆی چووە. ئەو وێنەیەی من دواتر بوو بە وێنەیەکی بەناوبانگ، بەڵام ساڵ بە ساڵ دەموچاوی من گۆڕدرا، ساڵ بە ساڵ من لەداخی ئەو وێنەیە بڕیارمدا دەموچاوێکی تر بۆ خۆم دروستبکەم، تا ڕۆژێک هەموو دونیا ئەو وێنەیەی منی لە ناو گەڵی سەرۆکدا بیرچووەوە، وێنەیەکی سەیرە لە سەر تەختێک، لە نزیک دوو بازنە گوڵی گەورەوە، سەرۆک دەمیکردۆتەوە و پێدەکەنی و منیش دەممکردۆتەوە و دەگریم. کەیخوسرەو ئاغا هەرگیز لێم خۆشنەبوو. لەدوای ئەو ڕۆژەوە لە دانیشتن و پشووی ناو ژنان و کچانی خۆی مەحرومیکردم و ناردمی بۆ حەراسەت

لە ڕەبییە دوورەکاندا. لەو سێ ساڵەدا وەک بچوکترین جاشی وڵات توانا و بەهرە و سەلیقەی خۆم تاقیکردەوە، دیاریوو کەیخوسرەو ئاغا تف لەو ڕۆژەدەکات منی تیا هەڵگرتۆتەوە، بەردەوام لەشەڕە قورسەکاندا منیان دەخستە پێشی پێشەوە بۆ ئەوەی بکوژرێم، بەڵام وەک ئەوەی هەموو شەیتانەکان دەستیان بەباڵمەوە گرتبێت، نەدەکوژرام... بێئەوەی بترسم دەچوومە هەموو شوێنە خەتەرەکان، لە شەڕە قورسەکاندا لە پێشی هەموانەوە پەلامارمدەدا، جاشەکانی تر ناویاننابووم «سەلکە زوڕنا». لە دوو شەڕدا سەرتاپای هێزەکانمان تەفروتونابوون من نەبێت بە خۆم و بڕنەوە درێژەکەمەوە گەڕامەوە و خەبەری کوژرانی برایەکی کەیخوسرەو ئاغا و مامێکی و دوو ئامۆزایم بۆ هێنایەوە. هێزێک لە ئاسمانەوە نەیدەهێشت من بکوژرێم. جارێک مینێک لە ژێر قاچمدا تەقییەوە و هیچم لێنەهات، جارێکیش هاوەنێکی پێشمەرگە کەوتە ناو ڕەبییەکەمانەوە هەموو جاشەکانی تر کوژران، من نەبێت لە ناو دوکەڵ و باروتی تەقینەوەکەدا وەک شێر بازمدا و هاتمەدەرێ... من یەکێک بووم لە ئازاترین جاشەکانی نیشتیمان. کە پێشمەرگە تێکشکان و فەوجەکەمان بچوککرایەوە کەیخوسرەو ئاغا خێزانێکی ئەوەندە گەورەی بۆ خۆی دروستکردبوو بە خێونەدەکرا. کەس بەتەواوی ژمارەی ژن و کچەکانی نەدەزانی، پارەیەکی بێشوماری دەویست کە بە جاشایەتی تەواو نەدەبوو. لەو ڕۆژانەدا من و کۆمەڵێک لە پیاوەکانی تری بووینە چەتە. ئەو سەردەمە هەر چییەکیان پێبگوتبامایە بە خۆشییەوە دەمکرد. لەو سەردەمانەدا یەکەمین کەسم کوشت، دیارە نازانم گەر لە شەڕەکانی پێشوودا کەس بە گوللەی بڕنەوەکەی من کوژرابێت یاخود نا، بەڵام یەکەم کەس کە لە نزیکەوە و ڕووبەڕوو کوشتبێتم دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕۆژانە. من و دەیان چەکداری دیکەی کەیخوسرەو ئاغا لە هەموو کون وکەلەبرێکی نیشتیماندا بۆسەمان دادەنا، قافڵەی قاچاغچییەکانمان تاڵاندەکرد، ڕێبوارەکانمان ڕووتدەکردەوە، ترومبێلمان

دەوەستان و موسافیرەکانمان ڕووت و قووتدەکردەوەو بەرەڵاماندەکردن. یەکەم کەس کوشتم بازرگانێکی ئاڵتون بوو، شەوێکی تاریک بە تەنیا بە خۆی و سێ کێلۆ خۆڵەوە لە مارسیدسێکی سپییدا بەرەو سنوور دەڕۆی. ئاڵتونەکەی لە شوێنێکی تایبەتی ژێر کوشنەکەدا شاردبووەوە. ئەوکات مامۆستا «خەلیل هورمز» لەگەڵماندا چەتە بوو، خۆشەویسترین کەسێک بوو تا ئەو کات بینیبێتم، زۆر حەزی لە پارە بوو، بەڵام زۆر پیاوێکی بەڕێز و بەویقاربوو، ئەو دڵنیابوو کە ئەو پیاوە خۆڵی ئاڵتونی پێیە. کەسمان خەیاڵمان بۆ ئەوە نەدەچوو کە لە ژێر کوشنەکەدا بێت، کە مامۆستا خەلیل هورمز دەستی برد بۆ ژێر کوشنەکان، بازرگانەکە لەدواوە پەلاماریدا، خەریک بوو دەمانچەکە لە مامۆستا خەلیل هورمز بستێنێت. من لە ترساندا تەقەم لێکرد، بە جۆرێک تەقەم لێکرد وەخت بوو مامۆستا خەلیل هورمزیش بکوژم، کە بە ئاگاهاتمەوە و چاومکردەوە بازرگانەکە بە جووتێک چاوی سەرسامەوە سەری خستبووە سەر شانی مامۆستا خەلیل و خوێنی دەهێنایەوە. مامۆستا خەلیل هورمز بۆنەوەی هەست بە ترس و پەشیمانی نەکەم گووتی «زۆر باشتکرد کوشتت، کوڕی حیزە بەشی خۆی ژیاوە». من زۆرم پێخۆشبوو کە مامۆستا هورمز ئافەرینیکردم... شەوانی دواتر لە خۆشی و لە ترسدا خەوم لێنەدەکەوت، ئەو ڕۆژە کە مامۆستا هورمزم ڕزگارکرد، ئەو گووتی «هەقت بۆدەکەمەوە... شتێکت فێردەکەم، هەموو ژیانت سوودی لێببینیت» ئەو فێری خوێندەواری کردم. لەو شەوە بەدواوە بە درێژایی ڕۆژ فێری نوسین و خوێندنەوەی دەکردم، کە ڕاپەڕین ڕوویدا من تەواو فێری خوێندەواری بوویووم، بەڵام فێری ژیانێکی سەیریش بوویووم کە دواتر بەزەحمەت وازملێهێنا، ژیانی چەتەیەک لەسەر شەقامەکان دەوەستێت و چاوەڕوانی نێچیر دەکات. لە دوای ڕاپەڕینەوە هەموو شتەکان بە خێرایی گۆڕان، کەیخوسرەو ئاغا بە خێراییەکی سەیر بوو بە پێشمەرگە، بەپەلە هەموو ئەو ڕەسمانەی سووتان کە لەگەڵ

سەرۆکدا گرتبوومان و ڕەسمی تری لەگەڵ سەرۆکە تازەکاندا هەڵواسی... سەرۆکە تازەکان لە داوەت و خواردن و گەڕان و سەیران و خواردنەوە بێزارنەدەبوون، تاقمێکی مەشرەب خۆشبوون، کە زۆر حەزیان لە گۆرانی و سەفا و ئافرەت و پێکەنین بوو. هەرگیز لەوە نەدەچوون لە شەڕێکی دوور و درێژ هاتبێتنەوە، بەڵکو لەوە دەچوو لە شاییەکەوە گەڕابێتنەوە و خۆیان بۆ شاییەکی تر ئامادەبکەن. کە دواتر بووم بە پێشمەرگەیەکی چالاک و لە شەڕی ناوخۆدا بەشداریمکرد، بەو ڕووخۆشییەی سەرکردە و مەسئولەکان سەرسامبووم. شتێک لە ژیانی ئەواندا هەبوو لە ژیانی ئێمەدا نەبوو، ئەویش سەفای بەردەوام بوو، کە دەچووین بۆ شەڕ ئەوان نوکتەیان دەگێڕایەوە، کە دەگەڕاینەوە نوکتەیان دەگێڕایەوە، کە دەچوون بۆ تەعزێ لە نابەینی سوورەتەکاندا بەچرپە چرپ نوکتەیان بۆ یەکتر دەکرد. لە سەنگەرەکاندا بە بێتەل نوکتەیان بۆ یەکتر دەگواستەوە، کە لە کاتی شەڕدا لیژنەی ئاشتییان دروستدەکرد لە پێشدا بە تازەترین نوکتە دانیشتنەکانیان دەکردەوە... شتێک وای لە من کرد تێبگەم هەموو شتەکان ترۆمات و بێمانان. بەڵام من دواجار تێگەیشتم مرۆڤ بۆئەوەی بتوانێت شەڕبکات دەبێت زۆر پێبکەنێت.

ئێوارەیەکیان چووم بۆ لای کەیخوسرەو ئاغای سەدری ئەرحەمی دەستیم ماچکردو گووتم «بەڕێز هاتووم سوپاستانبکەم، تۆ چەند ساڵە من بە خێودەکەیت، من بارێکی قورس بووم لە سەر شانی ئێوە... ئێستا گەورەبووم و دەڕۆم خۆم خۆم بەخێودەکەم...». نازانم بۆ وامکرد، بەڵام هەستدەکەم ئەو هەموو نوکتانەی لەو دیوەخانەدا گوێم لێبوو کاریگەرییەکی گەورەیان هەبوو، ئەو کات دەمێک بوو دەمزانی من پیاوێکی غەمگینم لێدەردەچێت کە حەزی بە لایەنە تاریکەکەی ژیانە... شتێک لە خوێنمدا بوو وایدەکرد حەزم لە گریان بێت. چیتر تەحەمولی ئەو هەموو نوکتەیەم نەدەکرد کە لە دیوەخانەکەی کەیخوسرەو ئاغای کوڕی سوفیان ئاغادا

گوێم لێدەبوو. کاتێک لەو ماڵە هاتمەدەرێ زۆر خۆشحاڵ و ئاسوودە بووم، هەستم بە ئازادییەکی گەورەدەکرد، کە لە ماڵی ئەو ئاغایە هاتمەدەرێ هەرگیز نەچوومەوە، لەماوەی چەتەیەتیدا پارەیەکی کەمم کۆکردبووەوە کە بە خێرایی لە ناو بازاڕ و لە سینەما و دوکانی فیدیۆ و چێشتخانەکاندا خەرجمکرد. کە ئێوارەیەکیان خۆم لە هێزی پێشمەرگەدا ناونوسکردەوە، بەشی لەفەیەکی چکۆلانە پارەم پێمابوو، لە جێگایەک دوا لەفەم خوارد و گەڕامەوە بۆ پێشمەرگایەتی و حەراسەتی دوور و درێژ لە ناو باران و بەفرو ڕەشەبا و تاریکیدا. تاکە هاوڕێیەکی ڕاستەقینەم لەو کاتەدا خەلیل هورمز بوو کە یەکەم کەس بوو لە گۆڕینەوەی پارەدا دەستی خۆی وەشاند و دوکانێکی تایبەتی لە ناوەڕاستی بازاڕدا کردەوە و بوو بە دەوڵەمەندێکی گەورە. وەک خۆی بە پێکەنینەوە دەیگووت «ئێواران کە بۆرسە داخرا... وەرە و دەرسی خۆمان دەخوێنین». ئەوکات من هەر ڕۆژێک پشووم هەبایە درێژەم بەوانەکانی خوێندن و خوێندنەوە دەدا. کە سەریاسی یەکەم و محەمەدی دڵشوشە دەرکەوتن، من لە کۆمەڵێک ئازاری ڕۆحی و دەرونی قووڵدا دەژیام. لە ڕاستیدا شتێکم نەبوو بۆی بژیم. بیرم لە خۆکوشتن و تروهاتی تر زۆر دەکردەوە. کە ئەوان دەرکەوتن شتێکی تەواو نوێ هاتە ژیانمەوە، یەکەم دانیشتنی ڕاستەقینەم لەگەڵیاندا دەرگای دونیایەکی تری لێکردمەوە، لە چایخانەیەکی بچوکدا نزیک سینەماکان یەکترمان بینی، پێشتر دووجار لەگەڵ محەمەدی دڵشوشەدا بەتەلەفون قسەمکردبوو. ئەو ئێوارەیە کە چووم بۆ ئەو چایخانە چکۆلانەیە تەنیا بیرم لەوە نەدەکردەوە خۆم بناسم، بەڵکو بیرم لەوە دەکردەوە ئەو دوو مرۆڤە سەیرە بناسم کە چیرۆکێکی تریان دەربارەی ژیان و تروهاتەکانی ڕابوردووی من پێبوو. بەرلەوەی هیچ بڵێین محەمەدی دڵشوشە گووتی «گرنگ ئەوەیە هەنارە شوشەکان نەفەوتێت... هیچ شتێک وەک هەنارە شوشەکان گرنگ نییە». هیچیان دەربارەی من نەدەزانی، من هەرگیز

ئارەزووی ئەوەم نەبووە بەدوای نهێنی و ترۆهات و شتی وادا بگەڕێم، خۆشییەکم لە ناسینی خەڵکدا نەدەبینی، مرۆڤ لای من شتێک نەبوو باوەڕی پێبکەیت. من گومانی خراپم لە هەموو کەسێک هەبوو... تائەمڕۆش وام، تادەمرم گومانی خراپم لە هەموو کەسێک هەیە. باوەڕم بەو قسانە نییە تۆ لەو کاسێتانەدا دەیکەیت، گوایە مرۆڤ جوانە و ئینسان باشە و قسەی سەیروسەمەرەی تر. من تەنیا باوەڕم بەوانە هەبوو کە مردن.

لەیەکەم ئێوارەوە ناوەکانمان بەشکرد، ئەومان ناونا «سەریاسی گەورە» و منیان ناونا سەریاسی بچکۆلە. من بە قەڵافەت و باڵا لەو گەورەتر بووم، دەموچاوێکی هێند مۆنم هەبوو پێدەچوو بەردەوام حەزم لەشەڕ و ئەو فەرتەنانەی تر بێت. کە ئەو ڕۆژە دەستمکرد بە گریان کەسیان باوەڕیاننەدەکرد، ئەم دەعبا مۆن و ڕوخسار گرژە ئاوا لە دڵەوە بگری. من ئەو ئێوارەیە دووجار گریام، جارێک کە هەستمکرد ژیانم ئەوەندە ناشیرینە ناتوانم ڕاستگۆیانە بیگێڕمەوە، جارێکی دیش کە سەریاسی گەورە باسی منداڵی خۆی کرد لەسەر مەرزەکان و لە ناو تەرسی هێستری قاچاغچییەکاندا، باسی ئەو ڕۆژە ترۆهاتانەی کرد کە لە مەیتەم ناچاربووە پیسایی منداڵە بچوکەکانی تر پاکبکاتەوە، قسەی لە شەوانی برسێتی کرد کاتێک نانی لە ماڵان داواکردوە. ئەو شەوە من دوو جار گریام. هەر دوو جارەکەش سەریاس ژێریدەکردمەوە.

گەر ئەو ئێوارەیە دووجار نەگریابامەیە لەوانەبوو منیان ناونەنابایە سەریاسی چکۆلانە یان سەرگزگل. هەردووکیان دەیانزانی من بەتەواوەتی گەورەنەبووم. پێدەچوو هەمووومان یەک تەمەنمان هەبێت، بەڵام من گەورەنەبووبووم... ئەوان ویستیان گەورەمبکەن و ببم بە مرۆڤێکی مەزن، بەڵام نەیانتوانی.

تادەمرم ئەو ڕۆژەم بیرناچێتەوە کە دواهەمین هەناری دونیام تیا بینی.

ئەو کات کە من بینیم ئەوان مێژوویەکی درێژیان لەگەڵ ئەو درەختەدا

هەبوو، چەندەها شەو لە ژێریدا خەوتبوون... شتێک هەمیشە بەرەو ئەو درەختەی ڕادەکێشسان. ناتوانم وەسفی دواهەمین هەناری دونیات بۆبکەم، درەختێکی سەیربوو، تەنیا درەختی هاوڕێتی و ئاسوودەیی ئێمە نەبوو، بەڵکو درەختی بینین و خەونەکانیش بوو. ئەدیمی شازادە لەویادا ئیلهامی سەفەرە دوورودرێژەکانی خۆی بۆ دەهات، محەمەدی دڵشوشە لەویادا لەهەندێ نهێنی تێدەگەیشت، سەریاسی گەورە لەویادا بیری لە شتەکان دەکردەوە، ئەو لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا پاڵدەکەوت و دەیگووت «بیر لە خۆم و شتەکان دەکەمەوە». کەسمان نەماندەزانی «شتەکان» چیین؟. کە لە ترۆپکی هەنار دەگەڕاینەوە، سەریاس بەردەوام پێدەکەنی و قسەیدەکرد، زۆر لە قسەکانی وەک نەخشی بەرد وابوون... موزەفەری سوبحەدم ئێستا بیردەکەمەوە و تێدەگەم تۆ بەرلەوەی بگەڕێیتەوە ئەو لە ژێر دواهەمین هەناری دونیاوە دەیبینێت. ئێوارەیەکیان من و ئەو پێکەوە سەرسامانە سەیری ئاسمانمان دەکرد، گووتی «ڕۆژێک لە ڕۆژان پیاوێک لە سەحراوە دێت... لە سەحرایەکی زۆر زۆر دوورەوە... پیاوێکی بێکەسە، نازانێت چی بکات و بچێت بۆ کوێ... باوەش بە ئێمەدا دەکات و دەڵێت من باوکی ئێوەم... باوکی هەمووتانم». ئەدیمی شازادە ئەو کوێرەی ترۆهاتی دونیای نەبینیبوو، دەیگووت «لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا... قسە قسەی من و تۆ نییە... قسەی مرۆڤ نییە... قسەی خودایە». ئەو لەو باوەڕەدا بوو کە خودا لە ڕوخساری باوکیدا دەردەکەوێت و ئیلهامی بۆ دێنێت و پێیدەڵێت «وابکە و وامەکە». هەر سێکیان چاوەڕوانی ئەوەبوون لە بن ئەو دارەدا پەیامێک و ئیلهامێکی گرنگیان بۆ بێتەخوارەوە ژیانیان بگۆڕێت، بەڵام ئیلهامەکان هەر بەقەد ڕووبەری ژیانی ڕۆژانەی خۆیان بوو. لە ژێر ئەو درەختەدا سەریاس بڕیاریدابوو «سینەی کەژاڵ» بکرێت. ئاە... بوەستە موزەفەر دەزانیت «سینەی کەژاڵ» چییە؟ عەرەبانە چکۆلە دەستییەکەی خۆیەتی کە بەبازاڕدا دەیگێڕا. لەویادا بڕیاری دروستکردنی

«ئەنجومەنی عەرەبانەکانی» دابوو، لەویادا بڕیاری جەنگی دابوو لە پێناوی هەموو دەستگێڕە بچوک و منداڵە بێبەشەکانی بازاڕدا، بڕیاری دابوو سیاسەت نەکات و لە شەڕی ناوخۆدا دوژمنی هەموو لایەک بێت، ئەو تکانامەیەی داڕشتبوو بۆ دەستگێڕەکان کە لە ڕۆژە سەختەکاندا نرخ زۆر زیادنەکەن، ئەو ئامۆژگارییانەی بۆ دەستگێڕەکان نوسیبوو کە ئەگەر بازرگانە گەورەکان نرخیان بەرزکردەوە مانیان لێبگرن و شت نەکڕن، وەحی دابووە شیرفرۆشەکان لەهەر پەنجا قوتوویەک شیر، قوتوویەک بۆ منداڵە ئاوارەکان جیابکەنەوە. ئەو دەغیلەیەی دامەزراندبوو بۆ کۆمەکی ئەو دەستگێڕانەی تووشی زەرەری کوتوپڕ و گەورە دەبوون، خەیاڵی ئەوە کەوتبووە سەرییەوە سەندیکایەکی منداڵانی دەستگێڕ دروستبکات، بیری لە دروستکردنی قوتابخانەیەکی شەو کردبووەوە بۆ ئەوانەی لە بەر نەداری لە قوتابخانەی ڕۆژ نەیاندەخوێند، ئاه... چوزانم... چوزانم، لەویادا ئیلهامی ئەو شتانە و هەزار شتی تریشی بۆ هاتبوو کە بە منی دەگووت «سەرگزگل تۆ بە ئاسانی تێیانناگەیت».

هەمیشە پێکەوە دەچووین بۆ بن دواهەمین هەناری دونیا، بۆ مردن نەبێت نەدەبایە کەس بە تەنیا بچێتە بن ئەو درەختە. نەدیمی شازادە لەبەر کوێری و سەختی چیاکە نەیدەتوانی بەتەنیا بێت، ئەوانی تریش وا ڕێکەوتبوون هەرگیز بەتەنیا نەیەن، ئەوە بەشێک بوو لە حیکمەتی پەیوەندی لەگەڵ دواهەمین هەناری دونیادا کە شازادە دەیگووت «درەختێکی خودابییە»، بەڵام من هێزمەدایە خۆم و دەمگووت «درەختی ئاواتەکانی سەر زەمینە». کە وامدەگووت هەموو چەپڵەیان بۆ لێدەدام، چونکە من بەڕێکەوت قسەی جوانم دەکرد، یەعنی قسەیەک تڕوهات نەبێت.

نەدیمی شازادە لەو بندارەدا خەونی بە باوکییەوە دەبینی، لەویادا دەخەوت و کە هەڵدەستا چیرۆکی درێژی لەسەر گەشتەکانی باوکی لەو

دیو مردنەوە دەگێڕایەوە... لەوێوە هەڵدەستا و بە کوێری بەرەو خاک و مەملەکەتی سەیر سەیر دەڕۆی و پاشماوەیەک بەکۆمەڵێک قسە و حیکایەتی سەیرەوە دەگەڕایەوە، باسی ئەو شارانەی دەکرد کە کەسمان نەماندەزانی ڕاستن یان درۆ، باسی گەشتی ئەفسانەیی دەکرد لە شاری عاجباتیدا، ناوی ئەو شارانەی پیاڕۆیشتووە هەموومانی سەرسامدەکرد «لاهور، زەنجبار، یەزد، کرمان، هیرات» دەیان شاری سەیرسەیری تر کە لە بیرم نەماون، لە هەموو شوێنێکی دونیادا بەدوای بیناییدا دەگەڕا... لەیەکێک لەو گەشتە دووروودرێژانەیدا لە چیاکانی کوردستاندا، لە ناوچە شاخاوییە زۆرزۆر دوورەکان، لەو هەرێمانەدا کە زۆر لە ناوەوەن، لە گوندێکی چکۆلەی ناو چیاکاندا و لەسەر کانی و ئاوێکی چکۆلە «سەید جەلالی شەمس» دەناسێت کە بەشێکی گرنگی نهێنی «سەریاسەکانی» پێیە. ئاە، من دەزانم تۆ تا ئێستا بەتەواوی چیرۆکی سەریاسەکان نازانیت، من نامەوێت ئازارتبدەم، نامەوێت وێڵبیت و بکەویتە ئەو چیایانە، بەڵام سەریاسەکان لە من و سەریاسی گەورەدا کۆتاییان نایەت، نەدیمی شازادە هەموو شتێک دەزانێت... هەمو شتێک... ئەو دەتوانێت بتبات بۆ لای سەی جەلالی شەمس، ئەو دەتوانێت یارمەتیتبدات.

ئا من ئەگەرچی زۆر لە تڕوهاتی ژیانم بیرچۆتەوە، بەڵام هەرگیز دواهەمین هەناری دونیام بیرناچێتەوە.

ئەو ئێوارەیەی منیان برد بۆ ژێر ئەو درەختە ئێوارەیەکی بەهاربوو، محەمەدی دڵشوشە و سەریاس داوەتیانکردین، ئەوان دِەیانتوانی جوانترین میوە و باشترین گۆشتی بازاڕیان دەستکەوێت، زۆر شانازیان بەوەوە دەکرد کە باشترین قەسابی بازاڕ و چاکترین سەوزەفرۆشەکان دەناسن. هەردووکیان زۆر شانازییان بەو جۆرە تڕوهاتانەوە دەکرد. من کە گەیشتمە سەر ئەو لووتکە سیحراوییە هەموو شتێکم لە بیرچووەوە، لەوێوە ئاسمان

و زەوی دیمەنێکی تریان هەبوو، جێگایەک بوو لە خەوەوە نزیک بوو نەک لە ڕاستی، دەزانی ئەوە یەعنی چی؟ یەعنی لەوێوە ئاسەواری جەنگ، ئاسەواری ناخۆشی، ئاسەواری پیری دیارنەبوو، لەوێوە تەنیا یەک شت دیاربوو، هێمنی، جوانی، ڕووناکی. ئێمە چاومان دەیبینی و بە هەستەکانمان ئەو هەموو جیاوازییەمان لە نێوان دونیای ئەو هەنارە و جێگاکانی تردا هەستپێدەکرد. بەڵام نەدیمی شازادە کە کوێرێکی مزمەعیل بوو، بە شێوەیەکی تر هەستی بەشتەکان دەکرد، لەبەرئەوە دەیگووت «درەختێکی خودایییە... خودایی». ئەو ئێوارەیە کە من دواهەمین هەناری دونیام بینی، ماوەیەکی درێژ قسەم بۆ نەکرا. من ڕۆژانی جاشایەتی و چەتەیەتی زۆر لە ناو شاخ و سروشت و پێدەشتی ئازاددا ژیابووم، بەڵام جوانی ئەو جێگایە شتێکی تربوو، شتێک قسەی لەگەڵ دەکردیت... لەقووڵایی ڕۆحتدا سەدایەک دروستدەبوو بەرەو جێگای تر بانگیدەکردیت. یەکەم ئێوارە دڵشوشە دەستیکردە ملم و گووتی «سوبحەدەمی چکۆلانە... دەزانی بۆ ئەم شوێنە بەوجۆرە مرۆڤ سەرسامدەکات؟». گووتم «نا... نازانم... باوەڕت بێت... نازانم... ئەوەندە دەزانم سەرسامم... من عەقڵم وەک تۆ ئیشناکات». دڵشوشە کەمێک تێدەفکری و سەری بەرزدەکردەوە و دەیگووت «لەبەرئەوەی مرۆڤ لێرەدا هەستدەکات، ژیان دەکرێت جۆرێکی تر بێت. دواهەمین هەنار ئەو درەختەیە کە پێمدەڵێت ژیان دەکرێت جۆرێکی تر بێت، دەکرێت لە دونیایەکی ڕووناک و ساف و بێگەردا بژین... ئەم درەختە شتێکە ئیلهاممان دەداتێ، ئیلهام و هیچی تر». هەڵدەستایە سەرپێ و وەک بانگ لەیەکێکی دووربکات دەیگووت «ئیلهام... ئیلهام... ئیلهام». بە ئەسپایی لە شوێنی خۆی دادەنیشتەوەوە دەیگووت «من، من ئەم درەختەم دروستکرد... من یەکەمجار بەم هاوڕێیانەم گووت ئێمە پێویستیمان بە درەختێک هەیە، درەختی خۆمان بێت... درەختی برایەتییمان بێت». ئەو ئێوارەیە سەرپاسی مەزن لە بن درەختەکەدا

خەریکی تەماتە قاشکردن و جاجک دروستکردن و پل پلکردنی گۆشتەکەبوو. زووزوو قسەکانی پێدەبڕین و گۆشتەکەی بەرزدەکردەوە و دەیگووت «سەیری نەرمەیەکی چەند جوانە». نەدیم کە هەر بە «کوێرەی مەلعون» بانگماندەکرد، ئاگای لە هەموو قسەکانمان بوو. ئەو بەدەنگی بەرز گووتی «ئەوە درەختی منە، درەختی باوکمە، درەختی نەسیمی شازادەیە کە باپیری لە کۆشکی پەهلەوییەکاندا پاڵەوانی زۆرخانە بووە... شاهەنشای ئێران نازناوی شازادەی داوەتێ، ئەم نازناوە بە منەوەیە دیاری شاهەنشای ئێرانە، ئەو ئەم ناوەی داوە بە خێزانەکەمان... دەڵێن لەو ڕۆژەوە کە ئەو نازناوەمان وەرگرتووە، زەرعاتمان نەهاتۆتە وشکی، حەیوانمان سێ قاتی حەیوانی تر شیریداوە...». من قسەکانیم پێدەبڕی، دەبایە بەردەوام قسەی پێببڕیت، چونکە ئەگەر پێتنەبڕیبایە تا دەخەوت قسەیدەکرد. من دەمگووت «کوێرەی مەلعون... تاقەتم نییە گوێ لە تڕوهاتی تۆ بگرم. من تەنیا بە قسەی ئەم کوڕە دڵمدەکرێتەوە...». نەدیمی شازادە کوێرێکی بێشەرم بوو، لەبیرمنایە لە کەسێک زویربووبێت، وەک محەمەدی دڵشوشە نەبوو کە نازکی دڵی منی وێراندەکرد، منی دەکوشت. ئەو ئێوارەیە محەمەدی دڵشوشە دەستیکردە ملی نەدیمی شازادە و گووتی «نەدیم ڕاستدەکات، ئەمە درەختی شازادەکانە... بەڵام ئەمە بەتەنیا درەختی تۆ نییە، ئەمە دەبێت درەختی هەموومان بێت، چونکە کاتێک باوکێک لە باوکەکان درەختێک دەڕوێنێت بە تەنیا بۆ کوڕەکەی خۆی ناڕوێنێت، باوکی ڕاستەقینە بۆ هەموو کوڕەکانی دونیا شت دەچێنێت... بۆ هەموو ئەوانەی لە دوای خۆی دێن... نەسیمی شازادەش زانیوێتی تۆ بەتەنیا ناگەیتە ئەم لووتکەیە، دەبێت یەکێکی تر دەستت بگرێت، زانیوێتی ئەوەی لەگەڵ تۆشدا دێت، ئاواتێکی لە دڵدایە، حەزی لە شتێکە و مرادێکی هەیە... کە ئەو هاتۆتە ئەم جێگایە تێگەیشتووە لێرەوە ئینسان باشتر دەتوانێت بیربکاتەوە و خەو بە

شتێکی باشترەوە ببینێت، نا وامەزانە من زۆر بیرم لەو ساتە نەکردۆتەوە کە نەسیمی شازادە بەم شاخەدا سەرکەوتووە و ئەم درەختەی لێرەدا چاندووە، من شەوەهای شەو بیرم لێکردۆتەوە. دەزانم نەسیمی شازادە ئەو دەستگرتنەی بەلاوە گرنگ بووە، ئەوەی بە لاوە گرنگ بووە کە «نەدیم» بەتەنیا ناگاتە سەر ئەم شاخە، واتە دەبێت یەکێکی تر دەستیبگرێت، هەر یەکێکیش کە لە خۆی بوورد و تا سەر ئەم لووتکەیە دەستی نەدیمی بەرنەدا، ئیدی دەبێتە برای، دەبێت هەموو جارێک دەستیبگرێت، دەبێت ئەویش و نەدیمیش لە برایەتییەکی گەورەدا بن تا بتوانێت هەموو جارێک دەستی هاوڕێ کوێرەکەی بەرنەدا... تێدەگەیت... ئەوەی لای نەسیمی شازادە گرنگ بووە ئەو یەکتر بەرنەدانە بووە... بۆیە ئەم درەختەی لێرەدا چاندووە تا دەستی یەک بگرین و ڕێگاکان بۆیەکتر ئاسانبکەین... نەسیم ئەم درەختەی بۆ هەموومان چاندووە... منت مردبێ و تۆم نەمردبیت... بۆیە پێتدەڵێم ئەم درەختە درەختی ئیلهامە، چونکە ئێمە هەر چوارمان لە سەردەمی کۆتایی برایەتیدا دەژین... لەسەردەمێکی وادا، ئەم درەختە ئیلهامی برایەتییەکی پاکی بە ئێمەدا». هەمیشە کە قسەی لەگەڵدا دەکردم، بەوجۆرە کۆتایی پێدەهێنا، بە چاوە قووڵ و غەمبارەکانییەوە دەیگووت «منت مردبم و تۆم نەمردبیت».

ئەو ڕۆژەی کە ئێمە لە بن دواهەمین هەناری دونیادا بووین هێشتا شەڕی ناوخۆ دەستی پێنەکردبوو، بەڵام ئەو وەکو غەیب بخوێنێتەوە، دەیگووت «ئێستا سەردەمی کۆتایی برایەتییە... منت هەڵاهەڵابم و تۆم سەلامەت بیت... هەموو ئەم ئاشتی و شتانە درۆیە، ئێمە دەبیت بە ڕاستی ببین بەبرای یەک... ئەم درەختە بکەین بە شاهید، سوێندێک بخۆین کە تا دەمرین کۆمەکی یەکتر دەکەین، شەڕەکان لەیەکترمان جیاناکەنەوە... سوێندێک زەمین و زەمان یادی نەکات، ئەگینا سەردەمێک بەڕێوەیە براکان وەک سەگ دەکەونە گیانی یەکتر». ئەو خەیاڵی پەیمانێکی گەورە

کەوتبووە سەری، کە ناویدەنا «پەیمانی ئێمە». من سەرەتا نەمدەزانی پەیمانی ئێمە بەتەواوەتی چییە. ئەو شەوە هەر چوارمان پەیمانێکمان نوسی و بە خوێنی خۆمان مۆرمانکرد، کە هەتاهەتایە هاوڕێ و دۆست و برای هەمیشەیی یەکبین و هەتا دەمرین یارمەتی یەکتر بدەین، لە ڕۆژە ناخۆشەکاندا، لە جەنگ و لێقەومانەکاندا دەستی یەکبگرین. خودایە چەندە جوان باسی مردنی دەکرد، ئەو هەموو ساڵە من لەناو جەنگ و پیاوانی شەڕکەردا ژیام و کەسم نەبینی لەو جوانتر باسی مردن بکات. ئەو هەموو ساڵە من سەروکارم لەگەڵ ئەوانەدا بوو کە بەردەوام لەگەڵ مردندا خەریکن، بەڵام کەس وەک دڵشوشە نەیدەزانی قسە لە مردن و سەرسامییەکانی بکات. ئەو کات چوار گەنج بووین نەماندەزانی چیمان لێدێت. ئەو شەوە سوێندمانخوارد کە بەرامبەر دونیا ئاڵای برایەتیی خۆمان بەرزدەکەینەوە، ئەو شەوە نەماندەزانی چۆن ئەو پەیمانە بێویست و دەسەڵاتی خۆمان تێکدەشکێت. موزەفەری سوبحدەم من ئەمڕۆ لەم زیندانە تاریکەوە ئەو درەختە ناودەنێم «هەناری دواهەمین برایەتی دونیا»... نا، نا تڕوهات نەبوو، تاکە شتێک بوو لە ژیانی مندا تڕوهات نەبوو، ژیانی من هەمووی تڕوهات بووە، ئەو درەختە نەبێت کە وەک جوانترین و موبارەکترین شتی من دەمێنێتەوە، من کە نەمتوانی مانا قووڵەکانی ئەو پەیمانە تێبگەم کە شەوێک مۆرمکرد و لەگەڵ ئەو سێ برا ئەبەدییەدا خستمانە ناو قوتوویەکی زیو و لە بن ئەو دارەدا بۆ هەتاهەتایە هەڵمانگرت.

ئەو ڕۆژەی شەڕی ناوخۆ دەستیپێکرد من بە خۆم و تفاقی جەنگەوە خۆمکرد بە بوراقدا، خۆم وەک دوا شێری هیندوستان دەهاتەبەرچاو، بۆنی باروتی ئەو «ئاڕ. بی. جی»انەم لێدەهات کە تەقاندبووم. لە بوراق چیرۆکی شەڕەکانم بەو هەموو درۆیەوە گێڕایەوە، دڵشوشە بە نائومێدییەکەوە تەماشایکردم کە لەیادمناچێتەوە. شەوێ کە لەو بارە چکۆلەیەدا پێکەوە

بیرەمان دەخواردەوە، دڵشوشە گووتی «تۆ ئەو پەیمانەمانت شکاند... تۆ حورمەتت بۆ ئەو پەیمانە دانەنا... من گاڵتەت لەگەڵ ناکەم. ئەوەی برای ئێمە بێت، دەبێت برای هەموو کەسێکی تریش بێت، کەس ئازار نەدات» یەکەمجاربوو وا تووڕە و بێتاقەت ببینم، پێشتر هەستمدەکرد منی زۆر خۆشدەوێت و لێم تووڕەنابێت. هەموو جارێک پێیدەگووتم «سەرگزگل تۆ ئەو هەموو ساڵە لەکوێ بوویت، بۆ زووتر داوای ئەو گۆرانییەی کامکارەکانت نەکرد». من ئەو ڕۆژە نەمدەزانی چیم کردووە. محەمەدی دڵشوشە دەیگووت «ئەوەی پەیمانی برایەتییەک مۆربکات، چۆن دەچێت بۆ شەڕ، چۆن، خەڵکێک ئازاردەدا کە نایانناسێت... بەقسەی کێ وادەکات؟ بەقسەی سەرکردەکان؟... ئاخر سەرکردەکان نازانن برایەتی چییە».

ئەو دواهەمین هەناری دونیای وەک درەختی خۆشەویستی ژیان تەماشادەکرد... ژیانێکی ساف و بێتهێنی و بێگەرد.

بەقسەی ئەو لە حیزب هاتمەدەرێ و چەکەکەم دانا. لە ڕۆژانی یەکەمی ئەو شەڕەدا کە هەموو دونیا دەپاڕایەوە کۆتاییبێت، ئێمە زووزوو دەچووین بۆ ژێر دواهەمین هەناری دونیاو لەوێدا بیرمان لە ژیانی خۆمان دەکردەوە. لەو ڕۆژانەدا من و سەریاس هەنارەکانمان دادەنا و تێیڕادەماین. دوو هەناری شوشە کە هەناری برایەتییەکی گەورە بوو، بەرزماندەکردەوە و دەمانگووت «خودایە، ئەی خاوەنی ئەرزو ئاسمان، بۆ خاتری ئەم هەنارە جوانانە، شەڕ کۆتایی پێبێت»... دۆعایەک ئێستا تێدەگەم چ ئاواتێکی پوچ، بەڵام گەورەبوو.

کاسیتی چوارەم

سەعات یازدەی پێشنیوەڕۆ بوو دۆفرۆشەکان پێیانگووتم سەریاسی سوبحدەم مردووە.

کە ئەو کوژرا پێکەوە قسەمان نەبوو، هەردووکمان چاوەڕوانی ئەوەمان دەکرد نەدیمی شازادە بێتەوە و ئاشتمانبکاتەوە. دوای مردنی دڵشوشە هەردووکمان بیری دواهەمین درەختی دونیامان دەکرد، بیری ئەو لووتکەیەمان دەکرد، بیری ئەو ساتانەی بە ڕاستی تامی ژیان و هاوڕێتی و برایەتیمان تیاکردبوو.

دوای ناسینی بۆ خوشکە سپییەکان من حاشام لێکرد، دوای ئەوەی ئێوارەیەک هات و دەستیکردە ملم و گووتی «من لەگەڵ ئەو کچانەدا پەیمانی برایەتیم مۆرکردووە». ئیتر من دەهری بووم. من ڕقم لە خوشکە سپییەکانە، ئەو ڕاستییانەی دواتر دەربارەی مردنی دڵشوشە بۆم دەرکەوت هیچی لەو ڕقەی من لەوان نەگۆڕی. شەوێکی هاوین لەو گۆڕەپانەدا بینیمن کە هەندێ لە دەستگێڕەکان تیادەخەوتن... شەوێک بوو هاتبووم هەندێک شت بۆ سەریاس بگێڕمەوە، لە دوورەوە گوێم لە گۆرانییەکی خۆش بوو، کوڕانی عەرەبانەم بینی چوارمەشقی لەسەر زەوییەکە دانیشتوون و حەپەساون، هەردوو خوشکە سپییەکە لەسەر دوو تەپلەکی چاخانە دانیشتبوون و گۆرانییان دەگووت. کە گۆرانییەکەیان تەواوکرد لەسەرخۆ هەستان و بەو نیگا ساردوسڕانەی خۆیانەوە، بە پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمانیان گووت «بمانگەێنەوە ماڵەوە». مارشاڵ بە حورمەتی برایەکەوە کە شەرمێکی تەواو لە خوشکەکانی بکات، گووتی «سەرچاو، هەر ئێستا دەتانگەێنم». من ئەو شەوە هاتبووم قسەی زۆرم پێبوو. بە سەریاسم گووت «مەڕۆ، من هەزار حیکایەت زیاترم پێیە...

هەزاری چی، سەد هەزار حیکایەتی تازەشم پێیە... یەک دونیا شتی عەجایەب هەیە بۆت باسبکەم». زۆربەی شەو کە پێکەوە دادەنیشتین باسی دڵشوشە و چیرۆک و قسەکانیمان دەکرد، یەکی وێنەیەکی ئەو لە جزدانەکەماندا بوو. ئەو ڕۆژە دەمویست وابکەم سەریاس لەگەڵ ئەو دوو خوشکەدا نەڕوات و بەجێمبهێڵێت. بەڵام ئەو گووتی «سەریاس، خۆ ئەمشەو دواهەمین شەوی دونیا نییە، کاتێکی تر ئەو شتانەم بۆ باسبکە، کاتێکی تر».

ئەو شەوە دواهەمین شەوی هاوڕێتیمان بوو. ڕۆژی دوا ئەوە قسەم لەگەڵدا نەکرد، چەندین جار هات و دەستیکردە ملم و ماچیکردم، من قسەم لەگەڵدا نەکرد. لێتی ناشارمەوە کە حەزمدەکرد بیکوژم، حەزمدەکرد کۆتاییەک بۆ هەموو ئەو چیرۆکە دانێم و من وەک تاکە سەریاسێک لەسەر زەوی بژیم، ئەوکات هێشتا نەدیمی شازادە نەهاتبووەوە، هیچم لەوە نەدەزانی کە ئەو ئاسەواری تری لە چیاکان دۆزیوەتەوە، نەدیمی شازادە زۆر درەنگ دوای مردنی سەریاس و دڵشوشە گەڕایەوە... زۆر درەنگ... کاتێک گەڕایەوە هیچ شتێک سوودی نەبوو. لەو نێوەندەدا دوای بینینی سەید جەلالی شەمس ئێوارەیەک گەڕابووەوە و شاری بەدوای من و مارشاڵدا تەیکردبوو، کەسمانی نەدۆزیبووەوە، دواجار هەموو چیرۆکەکەی بۆ محەمەدی دڵشوشە گێڕابووەوە. نەدیمی شازادە لەسەر ڕێگای خۆیدا بۆ گەشتە دوورەکانی تری خۆرهەڵات هاتبوو، تا شتێکمان پێبڵێت و بڕوات... دەبایە بەیانی لەگەڵ هەندێ ئاسیاوی خۆیدا لە پیکابێکی تویۆتادا بچێت بۆ ئەودیو سنوور، بە شانازییەوە هەموو نهێنییەکانی خۆی خستبووە بەردەستی محەمەدی دڵشوشە. ڕۆژێک بەر لە ئێوارەی لافاوەکان دڵشوشە بێئاگا لە مردنی ناکاوی خۆی وەک شادمانترین کەسی دونیا، بەدەم گۆرانی گووتن و یاریکردن بە کلیلەکانەوە دەچێت بۆ لای پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان، بێئەوەی هیچی لابدرکێنێت،

داوای لێدەکات بۆ یەک ڕۆژ هەنارە شوشەکەی خۆی بداتێ و پێیدەڵێت «خەریکە نهێنییەکی گەورە دەدۆزمەوە، جارێ هیچت پێناڵێم، تا دڵنیانەبم». کە دەڕوات هێندە کامەرانە، هێندە دڵخۆشە، هێندە بە سەفا و قاقایە مارشاڵ سەریدەسوڕمێت، ئەوە دواهەمین یەکتر بینینی مارشاڵ و محەمەدی دڵشوشەیە. ئەو ئێوارەیە کە دڵشوشە دەڕوات بەتەمای بینینی توحفەفرۆشێکە... توحفەفرۆشێک کە هەرگیز نایبینێت.

ئاە مەزەفەری سوبحدەم چیت پێبڵێم... چی؟ من لێرەوە ناتوانم یارمەتیتبدەم... لە شەوی تاریک و پڕ تڕوهاتی ئەم زیندانەوە... ناتوانم کۆمەکتبکەم. من کە هەموو شتێکم زانی، ئارەزوویەکم نەبوو بۆ بیرکردنەوە... ئەوکات من تفم لە ناوەکەی خۆم دەکرد... دوای ئەو هەموو ماوە درێژە نەدیمی شازادە گەڕایەوە و منی لە کاتی واجبدا لە یەکێک لە سەنگەرەکانی شەڕدا دۆزییەوە. پێمگووت «من تەواو... ئەو ڕۆژانەم لە بیر خۆم بردۆتەوە... میزدەکەم بە تۆ و بە دواهەمین هەناری دونیا و ئەم حیکایەتانەشدا... من ناوم سەرباسی سوبحدەم نییە... من ناوم هیچ نییە... سەیرکە... من بۆ ئەم تفەنگەی سەرشانم دەژیم... هەستەو ئەم تڕوهاتانەم لێدووربخەرەوە... هەستەو بەر لەوەی میزبکەم بەو چاوە کوێرانەتدا، بڕۆو با نەتبینمەوە...».

... ئەو هەموو شتێک دەزانێت... ئەو دەتوانێت یارمەتیت بدات... ئەو.

موزەفەری سوبحدەم، دەبێت هەندێجار کاسێتەکە بکوژێنمەوە و بگریم.

سەعات یازدەی پاشنیوەڕۆ بوو پێیانگووتم سەرِیاسی سوبحدەم مردووە. کەسێک نییە سەرباسی ناسیبێت و یەکسەر باوەڕی بە خەبەرەکە کردبێت. کەسێک ناناسم لەوانەی ڕۆژی دواتر هەواڵەکەیان بیست، باوەڕیان پێکردبێت، حیکایەتێکی سەیر و بێمانابوو، من تا ئێستاش باوەڕی پێناکەم. ئێستاش ئێوارەی ڕووداوەکەم لەبیرە، من گێژانە بە بازاڕدا

دەسوڕامەوە، چایخانەیەکی چکۆلانە هەیە دەکەوێتە ناوەڕاستی شارەوە، شوێنێکە ئەوانەی پاییزان حەزیان لە هەتاوە لێیدادەنیشن... منیش کەسێکم پاییزان حەزم لە هەتاوە. ئاگام لە دەستپێکردنی هەراوزەنای ناو بازاڕ بوو، لەو بالکۆنە چکۆلەیەوە لەسەر کورسییەک دانیشتبووم و دۆندرمە لەسەر دۆندرمە دەمخوارد و پێدەکەنیم... ئەو کات دوو مانگ بوو لەگەڵ سوبحەدەمی گەورەدا قسەم نەبوو. لەبەر هەتاوەکە خۆم کردبووەوە و لە باڵکۆنەکەوە تەماشای هەراوزەنای دەستگێڕەکانم دەکرد، کە بوو بە تەقە من قاقا پێدەکەنیم، کە سەدان دەستگێڕ عەرەبانەکانیان جێهێشت و چوون بۆ سەرەوە بەرەو ڕووی تەقەکان، من بێزار و کەنەفتە لەو باڵکۆنە هاتمەخوارێ و لە هەموو ئەو هەراو هاوار هاوارە دوورکەوتمەوە و داگەڕام بۆ دوکانێکی فیدیۆ، لەو دوکانانەی فلیمی خراپ و شتی وا لێدەدەن، تا شەو درەنگ لەوێ تەماشای تریهاتم دەکرد و خەفەتم دەخوارد. کە شەو گەڕامەوە و سەیری ئەستێرەکانم کرد، تێگەیشتم شتێکی گەورە ڕوویداوە، دەستم لە هەنارە شوشەکەی گیرفانم دا، هەستمکرد خوێنی پێوەیە، دڵنیام خوێنی پێوەبوو، لەبەر ئەستێرەکان سەیری دەستی خۆمم کرد هەمووی خوێن بوو، سەیری هەنارەکەم کرد هەمووی خوێن بوو، کە دەگەیشتمە بەر ڕووناکییەکان و تەماشامدەکردەوە هیچم نەدەبینی، کە دەچوومەوە تاریکییەکە دیسانەوە هەموو گیانم دەبووەوە بە خوێن. کە گەڕامەوە بۆ ژوورەکەم، هەستێکی سەیرم هەبوو کە خەڵتانی خوێنم. ژوورەکەم کەسی لێنەبوو، ئەوکات شەریفی پەپولە ماوەیەک بوو چووبوو بۆ دیمەشق و خۆم بەتەنیا لەو ژوورەدا دەژیام. بەو هەستەوە کە نوقمی خوێناوم خەوم لێکەوت، بە درێژایی شەو دەکوژرام و زیندوودەبوومەوە، بە درێژایی شەو خوێنم لەبەر دەڕۆی و ڕادەچڵەکیم، گڵۆپەکەم دادەگیرساند و تەماشای خۆم دەکرد و دەچوومەوە ناو جێگا. بەیانییەکی زوو لە ماڵ چوومەدەرێ، وەک ئەوەبوو لەو خولیای خوێنە ڕابکەم کە بەدرێژایی شەو

بەدوامەوە بوو، هەنارە شوشەکەم لە ماڵەوە بەجێهێشت و هەستمدەکرد خوێنی لەبەردەڕوات.

سەعات یازدەی بەیانی زانیم کە سەریاس کوژراوە.

پەرداخێک دۆم لە دۆفرۆشێک کڕی و لێمپرسی «دۆکەت بۆ سارد نییە؟». گووتی «ئێستا دەستمانکردووە بە ئیش، لە بەیانی زووەوە لەسەر قەبری مارشاڵ بووین، هەموو هەموو بازاڕ لەوێ بووین... دوێنێ پۆلیسەکان کوشتیان». من پەرداخی دۆکەم لەدەست کەوتەخوارەوە، وەک هەمان ئەو بەیانییەی هەواڵی مردنی محەمەدی دڵشوشەیان هێنا و من کتری ئاوەکەم لەدەست کەوتەخوارێ. یەکەمجار باوەڕم بەو منداڵە نەکرد، هەموو دۆفرۆشەکانی تر هەواڵەکەیان لەنوکەوە پێکووتمەوە و من وەک شێت دەمگووت «شتی وانییە... شتی وانییە». لە هەموو بازاڕم پرسی، لە جگەرەفرۆشەکان، لە شیرفرۆشەکان، لە ئاوێنەفرۆشەکان، لە ماسیفرۆشەکان هەموویان کۆی چیرۆکەکەیان بە ورد و درشتییەوە بۆ گێڕامەوە، بردیانمە سەر شوێنی مردنەکەی، خوێنەکەیان نیشاندام کە تا ئەو کات پاکنەکرابووەوە. هەموویان مارشاڵیان دەناسی و دەگریان بۆی. بە هێمنی، چیرۆکەکەیان دەگێڕایەوەو فرمێسک بە چاویانەوە بوو، منیان نەدەناسی، بەڵام لە خەفەتدا، لە حەسرەتدا، لە ویستی ئەوەدا شتێک بکەن ئەو ئازارەیان هێوربکاتەوە باوەشیان پیادەکردم و ماچیاندەکردم. من جار بەدوای جار دەمقیژاندو دەمگووت «درۆیە، درۆ، ئێوە هەمووتان درۆزنن...». هەموویانم بەجێهێشت، یەکێک دەستیگرتم و گووتی «وەرە بتبەم بۆ مزگەوتی پرسەکە». من باوەڕم بە پرسە و شتی وانەبوو، باوەڕم بەوانە نەبوو دوو ڕۆژ لەسەر کورسی ڕەق و تەق دادەنیشن و ئاو و شتی وا دەخۆنەوە و دوایی دەچن بۆ سێوخواردن لە ماڵێک و ئەوەش ناودەنێن پرسە... هەموو ئەو شتانە لای من تروهات بوون، من باوەڕم بە گریانی زۆر، بە قوڕپێوان، بە خۆبریندارکردن و خۆلێدان و ئەو شتانەی

تر هەبوو. ئەو ڕۆژە چوومە کوچەیەکی خاڵییەوە و دەستمکرد بە گریان، نا دەستمنەکرد بە گریان، بەڵکو سەرمدەدا بە دیوارەکەدا، تا دەمتوانی سەرمدەدا بە دیواری بەردینی ماڵێکدا، تا هەموو گیانم دەبوو بە خوێن. دەمگووت «بۆ بەدبەختی وەک من نامرم و تۆ دەمریت... بۆ جانەوەری وەک من دەژی و تۆ دەمریت.... بۆ ماڵوێرانی وەک من ناکوژرێ و تۆ دەکوژرێیت؟». بەو ئازارانەوە خۆم دەگەیاندە ماڵەوە، بەدرێژای ڕێگا وەک شێت هاوارمدەکرد، هەر درەختێکم دەبینی سەرم پیادەدا، هەر دیوارێکم دەبینی سەرم پیادەدا، چنگم دەکرد بە خۆڵی هەموو کوچەکاندا و دەمدا بە دەموچاومدا. هاوارم لە خۆم دەکرد «سەریاس بە تەنیا مایتەوە، کوڕی قەحبە بەتەنیا مایتەوە... وەک ئەوەی هیچ نەبووبێت... هیچ». ئەو هەنارە شوشەیەم هەڵدەگرت و دەمدا بە دیوارەکاندا و نەدەشکا، دەمخستە ژێر قاچمەوە و نەدەشکا. ئیدی ئەوە کۆتایی هەموو شتەکان بوو... ئەوە دواهەمین ڕۆژی ژیانی من بوو.

لەدوای مردنی سەریاسی سوبحدەمەوە، منیش مردم...

دوای ئەوە سێ جار ئەدیمی شازادەم دەرکرد و ئەو دەگەڕایەوە، هەرجارەی بەشێکی لە باقی ئەم چیرۆکە بۆ دەگێڕامەوە. هەموو کات لە کاتی واجبدا دەردەکەوت، من لە شوێنی خۆمدا پاسەوانی شەو و باران و ڕەشەبام دەکرد و ئەو کوێرە بە خۆی و گۆچانە شەیتانییەکەیەوە دەهات و دەیگووت «سەریاس دەرمەکە، من نهێنی گەورەم پێیە... وادەکەم لە هەموو شتێک تێبگەیت... دەبێت من و تۆ ئەم تەلیسمە شیبکەینەوە... من و تۆ ئەو نهێنییە ئاشکرابکەین کە ئەوان نەیانتوانی». من ڕقم لێیبوو، چیتر نەمدەویست کەس ئەو ژیانەی جارانم بیربخاتەوە... شەوێکی تاریک و شەستەباران هات و من پێمگووت «کوێرەی سەگ بۆ وازم لێناهێنیت، نابینیت لەم بارانەدا بووم بە پاسەوانی هیچ، نابینی حەراسەتی بەرد و

دار و کەلاوە دەگرم... نابینیت، ئیتر چیت دەوێت و بۆ وازم لێناهێنیت». ئەو بە خۆی و چەترێکەوە هاتبوو و لە بارانەکەدا دەیقیڕاند «سەریاس، سەرگزگل، تۆ هیچ نازانیت... تۆ بەتەنیا نیت... جگە لە مارشاڵ، خەڵکی تر هەیە... سەریاسی تر هەیە... ژیانی تر هەیە... نهێنی تر هەیە... تۆ چیت... تۆ دەزانیت بەس خۆت هەیت... وادەزانی کە مارشاڵی شەوە تاریکەکانمان مرد ئیتر ئەم بەسەرهاتە تەواودەبێت... وادەزانی دونیا کۆتایی پێدێت... تۆ کەیفی خۆتە دەتوانیت نهێنی خۆت لەگەڵ خۆتدا ببەیتە قەبرەکەتەوە... دەتوانیت بڵێیت من نامەوێت بزانم من کێم... تۆ کەیفی خۆتە بە جەهەنەم... دەتوانیت بڵێیت من وەک سەگ دەژیم، باوەڕم بە مەلایکەت و شتی وا نییە، دەتوانیت تا دەتۆپیت لووتی خۆت لەقوونی سەگ بخشێنیت... بەڵام دەزانم دەبێت نهێنییەک هەیە ئاشکرابێت... لەبەرخاتری تۆ نا، بەڵکو لەبەر خاتری ئەو فریشتانەی هەموو شتێک بۆ ڕۆحیانەتی ئەو دوو کوڕە دەگێڕنەوە کە ویستیان تۆ بکەن بە ئینسان و نەبوویت... لەبەر دڵی ئەو مەلایکەتانە کە بەو دوو جوانەمەرگە دەڵێن، نەدیمی شازادە وازی لە ئێوە نەهێناوە... بەڵام ئەو کەسەی ڕاستییەکانی لەلایە، هیچم پێناڵێت گەر حوجەتێکی نیشاننەدەم، ئەو پیاوەی نهێنییەکان دەزانێت دەلیلێکی لە من دەوێت... دەلیلێک کە من نیمە و تۆ هەتە... تێدەگەیت... ئێستا تێدەگەیت بۆ من بەم بارانە ئاوا دەقیڕێنم».

باران بە جۆرێک دەباری بە زەحمەت گوێمان لەیەک بوو، من دەمگووت «کوێرەی سەگ... لێم نزیک مەکەوە، تەقەت لێدەکەم..، تێدەگەیت... من باکم بە هیچ نەماوە، نە بەژیانی خۆم نە بەژیانی کەس... کوێرەی شەیتان، من میز بە مەلایکەتەکانتدا دەکەم... تۆ مەلایکەتت نییە، تۆ سەگت هەیە... من میز بە بەسەرهاتەکانتدا دەکەم... من ناوم سەریاس نییە... باکم بەوە نییە کێ لەم دونیادا هەیە و کێ نییە، کێ ماوە و

کێ نەماوە... من هیچم نییە، هیچ دەلیلێکم نییە... برۆ ئەو دەلیلە لە شەیتانەکان داوابکە... لە مەلایکەتە چاوسەوزەکانی باوکت و واز لە من بهێنە». ئەو شەوە چەندین جار نەدیمی شازادەم دەرکرد و دوای کەمێک دەهاتەوە، تا دەهاتیش باران زیادیدەکرد. هەر جارەی پارچەیەکی ئەو چیرۆکەی دەگێڕایەوە... خوای گەورە دواجار تەقەم لێکرد، وەک شێت کەوتمە فیشەک تەقاندن بەسەریدا... وەک شێت، ئەو ڕایدەکرد و من دوای دەکەوتم، ئەو دەکەوت و من فیشەکم بەسەردا دەتەقاند، چەترەکەی با دەیفڕاند، لە قوڕەکەدا دەگەوزا و هەڵدەستایەوە و جنێوی بە من دەدا، منیش بەردەوام فیشەکم بەشەو و هەوا و ڕابوردووی خۆمەوە دەنا... وەک شێت میلم دەهێنایەوە و فیشەکم دەتەقاند و دەمگووت «وازم لێبهێنە... کوڕی سەگ. وازم لێبهێنە... پێمگووتی وازم لێبهێنە». ئەو ڕایدەکرد و من لە ناو ئەو قوڕو شەوو بارانەدا دادەنیشتم و وەک هەتیوێکی غەمگین ، وەک منداڵێک لەوپەڕی بێدەسەڵاتی و بێکەسیدا دەگریام.

دوای مردنی سەریاس من هەموو ژیانم گۆڕا. ئێوارەیەک بۆ دواهەمین جار چوومەوە بۆ ژێر دواهەمین هەناری دونیا، لەو سەر ترۆپکەوە وەستام و وەک ئەوەی ماڵاوایی لە هەموو ئەو ڕۆژانە بکەم کە ئەو کوڕە دڵسۆزانەم تیاناسی، ئەو هەنارە شوشەیەم هەڵگرت و تا هێزم هەبوو لەو بەرزاییەوە توڕمدایە خوارێ، ئەو هەنارە ئێستاکێ لەوێیە، لەو شیوو دۆڵ و بەردەڵانە ترسناکانەدایە کە مرۆڤ دەستی پیاناگات، لەو نشێوە ڕەشانەدایە کە هیچ کەس نایگاتێ. من لە مانای ئەو هەنارە نەگەیشتم، ئەو ئێوارەیە کە هەنارەکەم فڕێدا حاشام لە خۆم دەکرد، لە لەدایکبوونم، لە منداڵیم لە گەنجیم لەو عەهد و پەیمانەی لەگەڵ ئەو مردووە بەدبەختانەدا مۆرمکردبوو... دوای مردنی ئەوان من هەستم بە ئازادبوونی ئەو شەیتانەی ناو خۆم دەکرد. ئیتر من کەسێک نەبووم،

دەموچاوم نەبوو، من شتێک بووم کە دەمویست خۆم و شتەکانی تریش وێرانبکەم. مردنی ئەوان منی گێڕایەوە بۆ جەنگ. هەموو ژیانی من لە ناو ئەو هەنارە شوشەیدا بوو، منیش تا هێزم هەبوو فڕێمدا... فڕێمدا و هاتم بەرەو جەهەنەم.

دەشێت لێمبپرسیت مردنی ئەوان چ کارێکی بە گەڕانەوەی تۆوە هەبوو بۆ شەڕ؟ منیش زۆر بیرم لەوە کردۆتەوە. تۆ زیندانت بینیوە، دەزانی مرۆڤ لە ئینفیرادیدا کاتێکی دوور و درێژی هەیە بیریکاتەوە، هەستەکەم من و تۆ بۆیە غەمگین و کەساس قسەدەکەین، چونکە هەردووکمان لە زینداندا فێری بیرکردنەوە بووین. موزەفەری سوبحەدەم من لە زینداندا فێری بیرکردنەوە بووم. هەرچییەک پێشتر بیرم لێکردبووەوە تڕوهات بوو... ئەو شەوەی کە بۆ دواجار لە بن دواهەمین هەناری دونیاوە هاتمەوە، هەستمکرد شوێنێکم لەم سەر زەوییەدا نییە، ئەو شەوە هەموو ئاوێنەکانم شکاند، هەرچی وێنەیەکم هەبوو کۆمکردەوە و سووتانم، تاکە وێنەیەک نەمدەتوانی کۆیبکەمەوە و بیسووتێنم، وێنەی ئەو منداڵە گریاوە بوو کە لە باوەشی دیکتاتۆرێکدایە پێدەکەنێت. ئەو وێنەیەی بە سەدان هەزار دانەی لێ چاپکرابوو. من لەو ڕۆژەوە دەموچاوی خۆمم نەبینیوە... موزەفەری سوبحەدەم، گوێبگرە، هەموو ئەو کەسانەی کە دەموچاوی خۆیان نابینن خەتەرن... من لەو ئێوارەیەوە کە لە بن دواهەمین هەناری دونیادا ڕۆحی خۆمم فڕێدا ئیتر ئامادەنەبووم بیر لە کەسێک بکەمەوە ناوی سەریاسی سوبحەدەمە... سەریاسی سوبحەدەم درۆیەکی گەورەبوو، ئینسانێک نەبوو، بەڵکو شتێک بوو دروستکرابوو تا لەو ڕۆژگارە تاریکانەدا ونبێت... من هیچ دەبازێکی ترم نەبوو، بەپێی خۆم چوومەوە سەر ئەو ڕێگایەی کە دەمزانی ناتوانم خۆمی لێلادەم.

شەوێکیان بە ڕیشێکی درێژ و نیگایەکی نەخۆشەوە چوومەوە بۆ بنکەی ئەو هێزە کۆنەی لە کاتی خۆیدا جێمهێشتبوو، وەک پەڕپووتترین و لاوازترین پیاوی دونیا دەمنواند، وەک هەمیشە بە گیرفانێکی خاڵی و زگێکی برسییەوە دەگەڕامەوە بۆ باوەشی حیزب. ئەوکات قۆناغ لە دوای قۆناغ شەڕ هەڵدەگیرسا و هێور دەبووەوە... هەڵدەگیرسا و خامۆش دەبووەوە. کە گەڕامەوە بۆ جەنگ شەڕانگێزییەکی شەیتانی لە ڕۆحمدابوو، وەک هەموو دۆڕاو و بێئومێدەکانی دونیا حەزمدەکرد، گەردون بە خوداکانییەوە بڕوخێت... یەکەم ڕۆژ کە چوومەوە بۆ بنکەکە، ماوەیەکی درێژ بوو نانم نەخواردبوو، ماوەیەکی درێژبوو خۆم نەشتبوو. لاواز و درێژ و کەنەفتە... بەڵێ... موزەفەری سوبحدەم، من دوای مردنی سەریاسی مەزن، هەستمکرد کە من ناتوانم ژیانێکی ئاسوودە بژیم... لە تفەنگ زیاتر هیچ شتێک لەو وڵاتەدا نەبوو هەڵیگرم... لەدوای ئەوەی ئەو هەنارەم فڕێدا لە تفەنگ زیاتر هیچی دیکە نەبوو دەستیبدەمێ. ئەوەم بەلاوە گرنگ بوو لە شوێنێکەوە تەقە لە دونیا بکەم. نەمدەزانی بۆ شەڕدەکەم، کێ شەڕدەکات، کێ دەکوژم، کێ دەمکوژێت... بەڵام ئەوانە هیچیان گرنگ نەبوون، گرنگ ئەوەبوو من لە جێگایەکەوە تەقە لە دنیا بکەم.

ڕۆژگارێک بوو من نەدەمویست بزانم چیم و کێم. ئەو کات لە چەندین شەڕی خوێناویدا بەشداریم کرد، بەتەواوی بووم بە بەشێک لەو دونیایە... بەدەگمەن دەچووم بۆ شار، وەک پیاوێکی کێوی هەمیشە لە چیا و ڕەبییە و سەنگەرەکانی پێشەوە بووم، کڕنووشم بۆ مەسئولەکانم دەبرد، لەزەتم لەوە دەبینی ببم بە کوێلەیەکی دڵڕەق، شانازیم بەوەوە دەکرد کە هەمیشە لە بەفر و ڕەشەبا و تاریکیدا پاسەوانی ئەو هیچییە دەکەم کە سەرۆکەکان حەزیاندەکرد پاسیبکەم. وەک دەرویشم لێدەهات، ڕیشم تا دەهات درێژدەبوو... شەڕبووایە و شەڕنەبایە من لە حاڵی ئامادەباشدا دەژیام، دەیەها شەو تێدەپەڕی و من خۆم نەدەکردەوە، دەیەها شەو

هاوڕێکانم دەخەوتن و من یەک بە دوای یەک لە بری هەموو هێزەکە خەفارەتم دەگرت، وەک شێت لە تاریکیدا دادەنیشتم و گوێم لە سەدای باو چرپەی جانەوەرە بێدارەکانی شەو دەگرت. کە ئاشتیش بەرقەرار دەبوو لە شاخەکان نەدەهاتمە خوارێ، لەو مەفرەزانەدا بووم کە جەنگ تا جەنگ لە شاخ و ئەشکەوت و کێوەکاندا دەژیام.

من وەک ئەو شەڕانەی دەمکردن پیسبووم. ئاخ موزەفەری سوبحدەم... ئاخ ئەی ئەو پیاوەی کە پێناچێت هەرگیز یەکتری ببینین... هەندێ شەو پەشیمانم و هەندێ شەو پەشیمان نیم... من نەمدەتوانی نەبم بە خزمەتکاری ئەو جەنگە... نەبم بە خزمەتکاری ئەو سەرۆک و سەروەرانەی نانیان دەدامێ و پێیاندەگووتم «سەریاسی سوبحدەم تەقەبکە... کوڕی قەحبە تەقەبکە... کوڕی حیز تەقەبکە». سەرۆکەکانم منیان خۆشدەویست، ئەوان هەموو ئەوانەیان خۆشدەویست کە وەک سەگ پاسیاندەکردن، منیش لەوانە بووم. لەهەموو شەڕەکاندا لە پێشەوەبووم، هەرکاتێک بیانویستبایە پەلاماری لووتکەیەکی عاسی بدەن و کەسیان دەستنەکەوتایە، من یەکەمین کەس بووم کە دەچوومە پێشێ و دەمگووت «من دەڕۆم» پێیاندەگووتم «زرێپۆش». ڕۆژانی ئاشتی ناخۆشترین ڕۆژانی ژیانی من بوون، کە شەڕ دەوەستا تووشی نائومێدییەکی گەورەدەبووم. لە ئاشتیدا هیچم نەبوو بیکەم، جگە لەوەی تفەنگەکەم پاکبکەمەوە و بخەوم، ڕۆژێ دوو جار تفەنگەکەم پاکدەکردەوە و دەخەوتم. تفەنگەکەم پاکدەکردەوە و دەخەوتم. لەو کاتەوەی کە گەڕامەوە بۆ شەڕ ئیتر نە تەماشای تەلەفزیۆنی بنکەکەم دەکرد و نە گوێم لە کامکارەکان دەگرت. کە پێشمەرگەکان کامکارەکانیان لێدەدا من هەڵدەستام و دەچووم بۆ جێگایەکی تر. هەر شتێک پەیوەندی بەو ڕۆژە جوانانەوە هەبایە منی ئازاردەدا. کە ئەوان کامکارەکانیان لێدەدا من خەشابێکی حەفتاوپێنجیم دەخستە سەر تفەنگەکەم و دەمنا بە

ئاسمانەوە، ئاڕپی جیبیەکم هەڵدەگرت و لە خۆوە دەمتەقاندە ئەو دۆڵ و شاخ و کێوە ماندووانە، دەمویست شتێکبکەم ئەو یادگارانەی نێو خۆم بکوژم و نەمدەتوانی. ئێوارەیەکیان لەسەر بەردێکی بەرز دانیشتبووم، پێشمەرگەیەک بانگیکردم و گووتی «سەریاسی سوبحەم، کامکارەکان هاتوون... کامکارەکان هاتوون». بەجۆرێک بانگیکردم هەموو ئەو شاخ و دۆڵ و چیایانە دەنگیاندەدایەوە. ئەو لە ڕادیۆوە هەواڵی هاتنی کامکارەکانی بیستبوو، ئەو دەیزانی تاکە ئاواتێکی ژیانم ئەوەبووە ئەوان لەسەر سەحنە ببینم. ئەو شەوەی کە ئەوان ئاهەنگیان دەگێڕا، من چوومە ناو دۆڵێکەوە و دەمانچەکەم دەرهێناو نام بەسەری خۆمەوە. مەترسە مەترسە... من نەمردم ، هەمووی تڕوهاتێکی گەورەبوو، ئەو گوللەیە بە جۆرێکی بێمانا تیغیکرد و خەتێکی درێژی لە ناوچاوانمدا دروستکردو نەیکوشتم.

ڕۆژێکیان بەو ناوچاوانە بریندارەوە مەسئولەکەمان کاغەزێکی پیاناردم بۆ سۆزانییەک لە شار، پێشتر ئەو نیشانەیان بە من نەدەکرد، ڕۆژگارێکی خراپ بوو، واتە دەنگ هەبوو شەڕ دەستپێدەکاتەوە و ئەو شتانە، مەسئولەکەمان نەیدەتوانی دابەزێت بۆ شار، کەسێکی لە من بێدەنگتری دەستنەدەکەوت. سەرەتا گووتی «ئەوە بۆ خوشکمە...» دوایی کەمێک وەستاو گووتی «نا... بۆ خوشکم نییە، بۆ قەحبەیەکە... قەحبەیەکە ئیمانی دەرهێناوم... بەقەد سەد مەلایکەت حەزم لێکردووە». من نامەکەم بۆ قەحبەکە برد، کچێکی زۆر جوان و نازک بوو، لە دائیرەیەکی پاکوتەمیز کاریدەکرد... ئەوەندە جوان بوو خەریک بوو حەز لە ژیان بکەمەوە، خەریک بوو کڕنوشی بۆ بەرم و بڵێم «شووم پێبکە». بەڵام کە کاغەزەکەم دایە، بە لالووتێکەوە گووتی «دیسان ئەو قۆنەرەیە... دڵمخۆش بوو وامدەزانی کاغەزی ئیحسانە، کەچی هی ئەو پۆتینەی ترە، ئێسکی تۆش مرێت، هەتیوە سەرزلە، بۆخۆت و دەست ودیارییەک بۆت هێناوم، ڕەزاگران، دە بڕۆ سەعاتێکی تر وەرەوە بۆ جوابەکەی...».

ئەو سەعاتە کە هاتمە بازاڕەوە بەسەر کۆتایی لەشکری عەرەبانەکاندا هاتم. ئەو ڕۆژەبوو سەدان پۆلیس عەرەبانەکانیان کۆدەکردەوە و دەیانشکاند، هەزاران عەرەبانەی شکاو لەسەر شەقام و لە ناو کوچەکان و لە بەردەم دەرکی بازاڕ و قەیسەرییەکاندا کەوتبوو، کە من گەیشتم جەنگ تەواوبووبوو. من لە ناو چڵوچێوی هەزاران هەزار عەرەبانەدا وەستام، هەزاران کارتۆن و سندوقی شکاو لەسەر شەقامەکان کەوتبوون، هاڵاوێک لە هاڵاوی دوای جەنگ دەچوو لەوێکانەدا بوو، لە هەندێ شوێن خوێنی ئەو دەستگیڕانەم بینی، بەسەر میوە و ماسی و جگەرە و شامپۆ ئێرانییەکاندا ڕژابوو، لە جێگایەکی دیکە ئەو دەستگیڕانەم بینی پۆلیسەکان لە پیکابێکی سەوزدا سەریاندەخستن و بە سۆندەو دار لێیاندەدان. من وەک یەکێک لە ناو گۆڕەپانێکی بەرینی شەڕدا بۆ مەیتی هاوڕێیەکی بگەڕێت، بە سەر ئێسک پروسکی تێکشکاوی عەرەبانەکاندا گەڕام تا گەیشتمەوە ئەو جێگا کۆنەی پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان عەرەبانەکەی تیا دەوەستان. لەویادا لە هەمان شوێندا پارچەو چڵوچێوی شکاوی «سینەی کەژاڵ»م دۆزییەوە، ئەو عەرەبانە جوانەی سەردەمێک ناسکترین عەرەبانەی دونیا بوو. دوای مردنی سەریاس کوڕێکی منداڵ هەڵیگرتەوە و لە هەمان ئەو شوێنەی سەریاسدا کاسێتی تورکی و فارسی لەسەر دەفرۆشت، ملوانکەیەکی شین بە پێشەکەیەوە بوو، ویستم دەستبەرم و لێیبکەمەوە، بەڵام جورئەتمنەکرد، ئەوکات غیرەتی ئەوەم نەبوو دەرگای هەموو ئەو یادگارانە لە خۆم بخەمەوە سەر پشت. لە بری ئەوە وەستام و دەستمکرد بە گریان. تێکشکانی ئەو عەرەبانەیە نیشانەی کۆتایی ڕۆژگارێک بوو... ڕۆژگارێک ئەمڕۆ هیچ کەس نییە باسیبکات... ڕۆژگارێک بۆ من سەرەتای کۆتایی هەموو جوانییەکانی دونیابوو.

کاسێتی پێنجەم

کەس لێم تێنەدەگەیشت... هیچ کەس.

من لە هەموو شەڕەکاندا دواهەمین کەس سەنگەرم چۆڵدەکرد، لەناو شریخەی خومپارەو تەپوتۆزی هاوەن و دوکەڵی ڕاجیمە بچوکەکاندا، دەمقیڕاند «کەس سەنگەرەکان چۆڵ نەکاااااااااااات». بە جۆرێک دەمقیڕاند خوێن لە گەروموە دەهاتەدەرێ، هێندە بەدەنگی بەرز هاوارمدەکرد دوژمنەکان لەوبەر گوێیان لێم بوو. وەک چۆن سەردەمانێک بەوە ناوبانگمدەرکرد، بچوکترین جاشی وڵاتی خۆمانم، لە داوی ڕاپەڕین بەوە ناسرام کە لە هەموو بەرەکانی شەڕی ناوخۆدا شەڕمکردوە. ڕۆژێک بڕیارمدا تا شەڕ بەتەواوی کۆتایدێت پۆستاڵەکەم، کۆڵەپشتەکەم، پشتێنەکەم نەکەمەوە. تادەهات لاوازتر و درێژتر دەبووم، تادەهات ڕیشم درێژتر دەبوو، لە عیفریت و تڕوهات و ئەو شتانە دەچووم. بەوەدا جەنگ کۆتایی نەدەهات، من بەردەوام لە هەموو جێگایەکدا بووم، ئێستا هەستدەکەم زۆرجار لەیەککاتدا لە زیاد لە جێگایەکدا شەڕمکردووە، بەیانیان لە هەرێمێک بووم، ئێواران لە شوێنێکی دی و شەوان لە جێگایەکی تر. کەسانێک منیان وەک ئازاترین کوڕی وڵات تەماشادەکرد، من هەمیشە دواهەمین کەس بووم کە سەنگەرەکانم چۆڵدەکرد، هەتا هەندێجار کە فەرمانی گەڕانەوە و پاشەکشەش دەدرا، من هەر نەدەگەڕامەوە، ئەو هاوارە گەورە و بێبڕانەوەیەی خۆمم وازلێنەدەهێنا «کەس سەنگەرەکان چۆڵ نەکاااااااات»، بەڵام کەس تێنەدەگەیشت بۆ؟.

موزەفەری سوبحدەم، لە دونیادا هیچ شتێک وەک ئازایی و نائومێدی لەیەکترەوە نزیک نین... تێدەگەیت، مرۆڤی ئازا کەسێکی نائومێدە.

هەموو ئەو کەسانەی ئاواتێکیان هەیە ترسنۆکن، من بۆیە دواکەس سەنگەرەکانم چۆڵدەکرد چونکە نائومێدترین کەسی دونیا بووم، هاوڕێکانم هەموو خەونیان هەبوو، هەندێکیان دەستگیرانیان هەبوو، هەندێکیان دەیانویست بڕۆن بۆدەرەوەی وڵات، دەیانویست ببن بە بەرپرسی گەورە. من نەبێت، هیچم نەبوو. من لە هەموو چیاکانی کوردستاندا، لە هەر شوێنێک گوللەیەکی شەڕ تەقیبێت، بە خۆم و ڕیش و کۆڵەپشت و نیگا شەیتانییەکانمەوە لەوێ بووم، کڵاشینکۆفێک و ئاربیجییەک یان دیکتاریۆفێکم هەڵدەگرت، وەک شەیتانێک لە جەهەنەم ڕایکردبێت دەچوومە سەر بەرزترین شوێن و سنگم بۆ ڕەشەبا و تووڕەیی ڕووتدەکرد، بە دەنگێکی گڕو بریندار کە هەموو گیانم لەگەڵیدا دەلەرزی، دەمقیڕاند «کەس سەنگەرەکان چۆڵنەکاااااااااات»، بە نارنجۆکێکەوە دەردەپەڕیم و هەڵمدەکوتایە سەر دوژمن، بە ناو کێڵگەی مین و بەربەستی دڕکاوی و هەموو تڕوهاتەکانی تردا دەڕۆیشتم و هاوارمدەکرد، لە ناو شریخەی دۆشکەو و دەنگی سەدان مەترەلۆزدا بە ناو ئاگردا ڕامدەکرد و پڕ بەدونیا هاوارەکانی ناو ژیانی خۆمم دووبارەدەکردەوە، لەو کاتانەدا کە هەزار تفەنگ تەقەیدەکرد، من پڕ بە گۆڕەپانی خوێناوی ئەو جەنگانە دەمگووت «محەمەدی دڵشوشە تۆ لە کوێیت؟». هاوارمدەکرد «مارشاڵ، تۆ لە کوێیت.... پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان بۆ ناتگەمێ؟».

هێزەکەی ئێمە لەوانەبوو کەدیلی نەدەگرت، بیست کەس بووین لەوانەی بەقەد و قەڵافەت کەتەن، ڕیشیان درێژە و هەموو تڕوهاتەکانی تر، تا بناگوێمان لە شەڕدا نوقم بوویوو. مەسئولەکەمان هەمان ئەو کوڕە بوو کە بێ ئافرەت و خواردنەوەو ئەو شتانە نەدەژیا، ناوی «کەریمی شیرین» بوو، شەیتانیش بەتەواوەتی نەیدەزانی بۆ

ناوی کەریمی شیرینە، هەزار حکایەتی لەسەر بوو. یەکێک دەیگووت کاتی خۆی لە ساردەمەنی و شیرینی گوڵاڵە ئیشیکردووە، یەکێکی تر دەیگووت لە گەنجیدا حەزی لە قەحبەیەک بووە ناوی شیرین بووە، یەکێکی تر دەیگووت ژنێکی هەبووە کاتێک لێیان پرسیوە تامی چی دەدات؟ گووتوێتی «شیرینە، زۆر شیرینە»... خودایە هیچ کەسێکم نەبینیوە شەوان ئاوەها بۆ ئافرەت بگری. کە سەنگەرەکان خامۆشدەبوون ئەو دەگریا. ئەوکات کە مەسئولی ئێمە بوو ژنی نەبوو، بەڵام لە هەموو کونج و کەلەبەرێکی ئەو مەملەکەتەدا یەکێکی دەناسی. گەر جەنگ نەبایە من بە خۆم و کۆڵەپشتەکەمەوە پاڵمدەدا بە بەردێک یان درەختێکەوە و چامدەخواردەوە و ئەو باسی قەحبە گرنگەکانی ناو ژیانی خۆی بۆدەکردم، دەیگووت «سەناریا...ئای، سەریاسی سوبحدەم، تۆ نایناسیت، ئەوە ڕۆحی دەرهێنام... تا دەهاتە ناو جێگاوە حەوت ڕۆحم دەردەکرد، خوشکێکی لە خۆی جوانتری هەبوو ناوی کەناریا بوو، لەو نەدەچوو هەر سەیرتبکردبایە لە باوەشتدابوو، بەڵام تامی ئەوی نەدەدا». «نەغەدە ژنی زەڕەنگەرێک بوو، لە هیچی کەم نەبوو، بەشەو کە مێردەکەی دەخەوت لە حەوشەکەی پشتەوەدا دەمانکرد، حەشەری وام لە فلیمیشدا نەدیوە، عەترێکی لە خۆی دەدا خوشکێکی لە ئەمساوە بۆی دەنارد، پیاوی شێتدەکرد». «بەفرین کە لەوە ئەسمەرترم نەناسیوە، بەناوەکەی دەستخەڕۆ مەبە، سپی و شتی وا نەبوو، جوانترین قوونی هەبوو من دیبێتم، قوونێکی ڕەشی قەترانی بۆنی پاتۆنیای لێدەهات». چیرۆکەکانی بە جۆرێک دەگێڕایەوە کەس گومانی نەدەما. لە کاتی شەڕدا چاوی نەیدەبینی، دۆشکاکەی دەتەقاندو هاواری لەو قەحبانەدەکرد کە حەسرەتێکیان لە ژیانیدا بەجێهێشتووە. ئەو بە ئێمەی گووت دیل نەگرین، دەیگووت «هێزی ئێمە دیل ناگرێت، ئەوانەی دوای ئێمە، مشکە کوێرەکانی پشتەوەمان دیلدەگرن». سەرەتا تاکەتاکە

دیلمان دەگرت، دوایی ڕۆژێک بردیان و شەو درەنگ هێنایانەوە، گوتیان سەرۆک دەیەوێت لەسەر قەحبەکانی تەمێبکات، بەڵام هەمووی تڕهات بوو، بردبوویان خەڵاتیبکەن و کۆمەڵێک تڕهاتی زۆری بدەنێ... کە هاتەوە تا نیوەشەو چایدەخواردەوە و باسی نانخواردن و تەوقەکردن و پێکەنینەکانی سەرۆکی دەکرد. لە دوای ئەوەوە فەرمانی پێدراین بە هیچ جۆرێک دیل نەگرین. پێشمەرگەکانی تر دەترسان دیلەکان بکوژن. تا موزەفەری سوبحەدەم، دروست نازانم کەی عادەتی دیل کوشتن لەو شەڕانەدا بڵاوبووەوە، بەڵام هەمووان دیلەکانی خۆیان دەکوشت... هەمووان ژمارەیەکی بچوک دیلیان دەهێشتەوە بەشی ئەوەبکات لە ڕێکەوتندا ڕوویان بێت بیانگۆڕنەوە.

موزەفەری سوبحەدەم لەو شەڕانەدا دیل کوشتن قانونی خۆی هەیە کە ئێمە نەماندەزانی، بە جۆرێک لە جۆرەکان دەبێت هەر دیلێک کە دەیکوژیت بیناسیت، دەبێت لە بەگزادە و ئاغازادەکان نەبێت، کوڕی سیاسەتمەدارە گەورەکان نەبێت، پشت و پەنایەکی نەبێت دوایی تۆڵەی ئەو لە گۆڕی بابوباپیرانت بکەنەوە. کەریمی شیرین ئەو قانونانەی نەدەزانی، یان بیری لێنەدەکردەوە، هەناسەی بۆ سۆزانییەکانی ژیانی هەڵدەکێشاو بە ئێمەی دەگووت “بیانکوژن”. ڕۆژێکیان دیلێکمان گرت، کە نەدەبایە بیکوژین، منداڵێکی دوازدە ساڵ بوو باوکی هێنابووی سەنگەرەکانی پیشانبدات، کوڕی خزمێکی نزیکی خانەوادەی سەرۆکی ئەوبەر بوو، یەکێک بوو لە زیرەکترین و نازکترین و خۆشەویستترین منداڵانی خانەوادە، لەوانەی لە پاشەڕۆژدا دەبن بە بەرپرسی مەکتەبەکانی حیزب لە ئیتالیا، لە فەرەنگستان، لە بەرازستان و حوشترستان وەمەلەکەتەکانی تری دونیا کە من ناوەکانیان نازانم. کوڕێکی تابڵێی ناسک و بەئەدەب بوو، ئسوڵی لێدەباری. کە گرتمان لەو باوەڕەدا نەبوو بیکوژین، هەموو شتەکانی وەک یاری سەیردەکرد. من بە کەریمی

شیرینم گووت «بینێرەوە بۆ لای دایکی... ئەمە بە کەڵکی کوشتن نایەت... وازیلبهێنە بڕوا شیرو نەستەلەکەی خۆی بخوات». کەریمی شیرین ئەو ڕۆژە خەفەتی زۆربوو، گووتی «کوڕی باری تەعالابێت دەیکوژم... ئامۆزای حەزرەتی مەسیح بێت لە دەستم دەرناچێت». من دیسانەوە لە کەریمی شیرین پاڕامەوە «بابڕوات لەگەڵ خوشکەکانیدا چاوشارکێبکات... ئێستا دایکی چاوەڕوانێتی لە حەمامەکەدا بیشوات... وازیلێبهێنە بڕوات وەزیفەکەی بنوسێتەوە». ئەو دەیگووت «من وازم لە چلورە نەهێنا، کە پێیاندەگووت مریەمی کوردستان، کە کردبوویان بە خوای شەرەف و ئەخلاق، پێیاندەگووت ڕابیعەی عەدەوی.... وازم لێنەهێنا تا بە کاملی حیجابەکەیەوە لەگەڵمدا خەوت، ئێستا چۆن واز لەمە بهێنم». ئەو نەیدەتوانی کوشتنی مرۆڤ و خەوتن لەگەڵ ئافرەتێکدا لەیەک جیابکاتەوە، خوێن هەمان ئەو لەزەتەی دەدایە کە ماچی ئافرەتێک پێیدەبەخشی، من ئەو ڕۆژە هەستێکی تاریکم هەبوو کە کوشتنی ئەو منداڵە کارەساتی گەورەی بەدوادا دێت، بە خۆم و ڕیش و کۆڵە پشتەکەوە چوومە بەر ئەو منداڵەو گووتم «یان منیش بکوژە، یان نامێڵم بیکوژیت». درۆمدەکرد، من لە ناخی ناخدا هەمیشە ترسێکی سەخیفم لە مردن هەبووە، ئەگەر ترسێکی سەخیفم لە مردن نەبووایە دەبایە دوای مردنی سەریاسی مەزن خۆم بکوشتبایە. ئەو دەیگووت «تۆ ناکوژم، هاوڕێی خۆم ناکوژم، یەکێک ناکوژم، هەموو یادگارە خۆشەکانم لەگەڵدا باسکردبێت، بەڵام ئەوە دەکوژم».

«کەریمی شیرین» تەنیا ئەو شتانەی دەکرد کە خۆی دەیوسیت، کەمجار وەک بەرپرسێک ڕەفتاری لەگەڵدا دەکردین، بەڵام هەندێجار دەبوو بە گورگێکی سەخیف. ئەو ڕۆژە لەو ڕۆژانەبوو کە مەزاجی باش نەبوو، کەسمان نەماندەتوانی قسەی لەگەڵ بکەین. «ساماڵی کونجی» کە لەدێرزەمانەوە پێشمەرگە بوو، لە هەموومان زیاتر قسەی

لەگەڵ کرد، ئەو لە هەمووان زیاتر دەیزانی کوشتنی ئەو منداڵە چەند خراپە، کە زانی کەریم بەقسەیناکات بە بێدەنگی چووە سەر بەردێک و سەیریدەکردین. ئێوارە درەنگ کەریم غافلبوونی هەموومانی بەفرسەت زانی و ئەو منداڵەی لە کاتی نانخواردنی ئێوارەدا کوشت، دیمەنێکی سەیر بوو، پێشتر لە ژیانمدا سفرەیەکی ئاوا خوێناویم نەبینیبوو، برنجەکە پڕبووبوو لە خوێن، نانەکە لە خوێندا شەڵاڵ بوو. سەری چکۆلانەی ئەو منداڵە کەوتە سەر کۆشی من، بە هەموو خوێن و ئێسکە وردەکانییەوە کەوتە باوەشم، وەک ئەوەبوو باوەشم پیابکات یا شتێک، من لە شوێنی خۆم هەستام و برنجەکەم ڕشت، بە کەریمم گووت «تۆ ناهێڵیت نانەکەمان بخۆین». دەزانم قسەیەکی بێمانا بوو، بەڵام نەمدەزانی چی بڵێم. لەو ساتەدا سەیری ساماڵی کونجیم کرد و زانیم بیر لە چی دەکاتەوە. دوای دوو سەعاتی تر کە ئێمە خەریکی پێچانەوەی منداڵەکەبووین لە بەتانییەکەوە تا بینێژین، ساماڵ ونبوو. من چوومە سەر بەردێک و بە هەموویانم گووت «ساماڵ ڕایکردووە بۆ ئەوبەر چووە بۆ لای دوژمن، دەبێت ئەم جێگایە چۆڵبکەین... دەبێت هەر ئێستا ئەم جێگایە چۆڵبکەین». کەریمی شیرین کە پێیاندەگووت «ڕۆمڵی چیا» خەیاڵێکی تری لەسەردا بوو، خەیاڵێکی شەیتانی، ئەویش دڵنیابوو ساماڵی کونجی ڕایکردووە تا خۆی لای دوژمنانی ئەوبەر خۆشەویستبکات، دەیزانی شەو بە هێزێکی گەورەوە دێنە سەرمان، بۆسەیەکی گەورەی لەبەردەم کەپکەکانی خۆیاندا بۆدانان، یەعنی ئێمە هەموو هاتینە پێشەوە، هاتینە بەر لووتی دوژمن تا هەر لە کونەکانی خۆیان هاتنەدەرەوە لێیانبدەین. من هیچم لە پلان و ئەو جۆرە تەڕهاتانەی تر نەدەزانی، ئەوەندەم دەزانی دوژمن ببینم و تەقەی لێبکەم. ئەو شەوە تاریکترین و سامناکترین شەوی ژیانم بوو، نیوەشەو هێزێکی دوژمن بە گۆرانی گووتن لە کەپکەکانی خۆیان

هاتنەخوارەوە، هەر هەموویان پێکەوە «دیسان بارانە»یان دەگووت، کە گەیشتنە بەردەممان، من بەو دەنگە گڕەی خۆمەوە پڕ بە دونیا قیڕاندم «لێیاندەن... لیێێێێێێێێ». من هاوارەکەم تەواونەکردبوو هەندێک لەو بەستەزمانانە گەیشتبوونەوە ئاسمان بۆ لای خودای تەبارەک وەتەعالا. کارەساتی گەورە ئەوکاتە دەستی پێکرد کە یازدەیانمان بە زیندوویی گرت. ئەو شەوە حەزمدەکرد کەس بەزیندوویی نەگرین، چونکە دەمزانی کەریمی شیرین تا دەیانکوژێت یاریان پێدەکات.

یارییەکانی لە یاری شەیتان دەچوون، هیچ شتێک وەک گرتنی دیلێک دڵیخۆش نەدەکرد.

ئەو شەوە ئێمە هەموومان وەکو سەگ ماندوبووین، هەموو گیانمان خوێن و باروت و تۆزبوو، من هەموو ڕیشم خوێن بوو. کە گەیشتینە یەکەمین چەم خۆم فڕێدایە ئاوەکانەوە، ئاگاداربووم کە ئاگرێکیان کردەوە، کاتێک لە ئاوەکەدا بە خۆم و کۆڵە پشتەکەوە مەلەمدەکرد، دەنگە دەنگی بارگە خستنی ئەوان و حەپەی دووری هەندێ سەگی بەرەڵا هەستێکی تیادروستدەکردم لە مێژبوو هەستم پێنەکردبوو، هەست بە جوانی سروشت، جوانی شەو، جوانی ژیان... کە هاتمەدەرەوە لەدوورەوە لەسەر بەردێک دانیشتم و گوێم لێبوو کەریمی شیرین لە دیلەکان دەدا، دونیا بەجۆرێک فێنک بوو، بە جۆریک دڵنەوازبوو، وەک ئەوەی پاکی هەوا، ڕۆشنی شەو و ئارامی ئەو زەمینانە، پوچی ئەو شەڕانەمان نیشانبدەن... هەستدەکەم فێنکی ئەو شەوە زۆر شتی لە مندا گۆڕی، من لەدوای کوشتنی ئەو منداڵەوە لە ئێوارێدا شتێک لە دڵمدا شکابوو، بەڵام تازە زۆر درەنگ بوو. پێشمەرگەکانی ئێمە هەلهەلەی سەرکەوتنیان لێدەدا، لە بەر ئەو ئاگرە هەڵدەپەڕین. من ڕیشی خۆمم بە پشتێنەکەم وشکدەکردەوە و هیچم نەدەکرد. ئاگاداربووم کەریمی شیرین دەستدەکات بە یاریکردن بە دیلەکان، دڵنیابووم تا

ڕۆژدەبێتەوە دەیانکوژێت، بەڵام نەمدەزانی چۆن.

من پێمگووتن یارییەکانی لە یاری شەیتان دەچوون.

ئاگاداربووم دیلێکی دەرهێنا و پێیگووت «ئەمشەو یارییەکی خۆشدەکەین، یارییەکی زۆر خۆش، ڕەفیقەکانت دەبەستمەوە بەو دارەوە، ئەو دارە دەبینی، زۆر دوور نییە، تۆش نیشانە لە تەختی ناوچاوانیان دەگریتەوە، بەس تەختی ناوچاوان، شوێنی تر حیساب نییە، تا فیشەکەکان بەر ناوچاوان بکەوێت، تفەنگەکە بەدەست خۆتەوە دەبێت، کە لێتنەدا، ئیتر سەرەی خۆتە بچیتە بەر دارەکە... تێگەیشتی، لەدواجاردا یەک کەس ڕزگاری دەبێت، من حەزدەکەم تۆ بیت». گەنجێکی باریکەلە بوو، لەبەر ڕووناکی ئاگرەکەدا نەمدەتوانی بە جوانی بیبینم. پشتێنەکەم بەدەستمەوەبوو، دەمهێنا بەسەر و ڕیشمدا، هەستم بەساردی جلە تەڕەکانم دەکرد لەسەر لەشم، بەڵام نەمدەویست لە ئاگرەکە نزیکببمەوە. لە دوورەوە هاوارمکرد «تفەنگی مەدەرە دەست، تفەنگی مەدەرە دەست، شتی وامەکە» دەمزانی لەو سەرکەوتن و خۆشیدا هیچی لەیادنامێنێت. بە دەنگی بەرز پێدەکەنی و گووتی «سەریاسی سوبحدەم، مەترسە... ئەمشەو، شەوی خۆمانە». ئەوە دواهەمین جاری بوو پێبکەنێت... ئیتر دوائەوە هەتاهەتایە پێنەکەنی. من شتەکانم بە ڕوونی نەبینی، ساتێکی کورت بوو، دانەویمەوە قەیتانی پۆستاڵەکانم گرێبدەمەوە، گوێم لەتەقەکان بوو. دواتر باسی ئەو وەرچەرخانە کوشندەی دیلەکەیان بۆکردم کە لەبری ئەوەی تەقە لە براکانی خۆی بکات، تەقەی لە کەریمی شیرین و دووانی دیکە کرد. هەمووی ساتێک بوو، ساتێکی کورت. هێندە کورت من حیسابم بۆ ناکرێت. گوێم لێبوو یەکێک لە نزیک ئاگرەکەوە قیڕانی «کەریمیان کوشت». لە چاوتروکانێکدا گوێم لە دەنگی میل هێنانەوەیەکی زۆر بوو، ئێستاش شتەکان وەک کۆمەڵێک وێنەی بروسکەیی و خێرا لە

پێشچاومە، ئێستاش تەقە و ناڵە و قیڕەکان بە تێکەڵاوی لە خەیاڵمدان، بەو ڕیش و پرچە تەڕەوە، بەو کۆڵە پشتەوە کە ئاو قورسی کردبوو، وەرچەرخام و پەلاماری تفەنگەکەمم دا، کە ئاوڕمدەدایەوە دەمبینی دیلەکان لە تاریکیدا ڕادەکەن، دەمبینی ئەو کوڕە گەنجە تەقەدەکات و پێشمەرگەکانی ئێمە شێتانە پەرتەوازەدەبن و لە سەر ئەرزەکە دەکەون و میلدەهێننەوە، من زامنەکەم دەترازاند و تەقەمدەکرد، گوێم لێبوو، یەکێک لە تاریکیدا هاواردەکات «وای کوژرام». شێتانە دەکەوتینە سەر دیلەکان... لە ژیانمدا وەحشییەتی وەک ئەو شەوە نەژیاوم، دەکەوتینە دوایان و بەقەمە و گوللە داماندەپاچین، دەکەوتینە سەر ئەو برا بچوک و بێگوناهانەی قسەیەکمان لەگەڵدا نەگۆڕیبوونەوە، ئەوانەی بە زمانی خۆمان هاواریاندەکرد «مەمانکوژن»... وایاندەگووت و ئێمە قەمەکانمان دەکرد بەسەر دڵیاندا، خەنجەرە تیژەکانی خۆمانمان دەکرد بە ژێر چەناگەیاندا، ئەوانەی کە بەردەوامبوون لە ڕاکردندا بە گوللە دەمانبێژان. دوو برایان تێدابوو، من یەکێکیانم گرت و خەنجەرەکەم خستە سەر ملی، پێشنەوەی سەرییبڕم هاواری لە براکەی کرد «شەهاب تۆ ڕاکە... بچۆرەوە بۆ لای دایکم... مەوەستە یەکسەر بچۆرەوە بۆ لای داییییی» بەر لەوەی ڕستەکەی تەواوبکات، تیغی من گەیشتبووە سەر هەناسەی. ئەو شەوەی خۆمم بیرناچێتەوە ئاو لە ڕیشم دەتکاو و بە دوو چاوەوە ئاگری لێدەهاتەدەرێ، پڕ بە شەو قیڕاندم «مەهێڵن دەرباز بن... مەهێڵڵڵڵڵڵڵڵن». هەموو ئەوانەی شەوێک لە بەرەیەک لە بەرەکانی شەڕی ناوخۆدا بەشداریانکردووە ئەو هاوارانەی منیان دەناسییەوە. کەس نەبوو قریشکەکانی سەریاسی لەو شاخ و دۆڵانەدا نەبیستبێت. ئەو قریشکانەی دەیانگووت لە قریشکەی پڵنگێکی برسی دەچێت. ئەو هاوارەم بە جۆرێ سەیرو بەهێزبوو لە هەموو دەشت و چیاو دەربەندەکاندا دەنگیدایەوە، ئێستاش هەستدەکەم بەردەوام لەو دۆڵ و

دوند و پێدەشتە و گەلییانەدا دەڕوات و دەنگدەداتەوە. ئەوە دواهەمین و گەورەترین هاواری ژیانی من بوو. ئێستا زۆر شتی ئەو شەوەم لەیادنەماوە. بەڵام هێشتا ئەو هاوارە لەگوێچکەمدا دەزرینگێتەوە. شەوێکی تاریک بوو، هەموو ئەو کوشتارە لە زوڵمەتێکی تەواوەتیدا ڕوویدا، کەس نەیدەزانی کێ دەکوژێت، دەموچاوی ئەو دیلانەمان نەدەبینی، کە دەنیشتینە سەریان و لە ناو گیاو بەردەڵان و وردە زیخی کەنار ئەو چەمەدا سەرماندەبڕین. ئێستا ئەوەندەم لەیادە بە درێژایی ئەو شەوە تەکانمدەدا، دووان نەبێت لە تاریکییدا دەربازبوون، هەموو دیلەکانمان کوشت، بەڵام خۆشمان بە جۆرێک پەرتەوازەبووبووین تا بەرەبەیان نەگەیشتینەوە سەر شوێنی بارگەو بناوانی یەکەمجارمان. لەگەڵ تاریک و ڕووندا من گەیشتمەوە سەر مەیتەکەی کەریمی شیرین، ئەو بەدرێژایی شەو پاشماوەی دواهەمین پێکەنینی لە ڕوخساری خۆیدا هەڵگرتبوو، هێشتا سێبەری ئەو حەرفانە لەسەر لێوی بوون کە گوتی «ئەمشەو شەوی خۆمانە...». سەعاتەکەیم داکەند و دەستمکرد بەگیرفانیدا تا شتەکانی بۆ هەڵگرم، گیرفانی یەک مەمکدانی شینی تیابوو، دیاربوو خاوەنەکەی جووتێک مەمکی زۆر چکۆلەی هەبووە، پارچە کاغەزێک لەناو مەمکدانەکەدا بوو، دەستێکی کچانە کە پێدەچوو خوێندەوارییەکی تەواوی نەبێت نوسیبووی «کەریم گیان بۆ تۆ، بەیادی شەوی ناو حەمامەکە». من مەمکدان و نامەکەم فڕێداو بە پێشمەرگەکانم گووت «لە ئێستاوە تادەگەینەوە لای هێزەکان من مەسئولتانم».

نیوەڕۆی ئەو ڕۆژە فەرمانیان پێداین بگەڕێینەوە شوێنی خۆمان، من لە جیهازەکەوە هەوڵمدا تێیانبگەێنم کە مەترسییەکی گەورەمان لەسەرە، بەڵام گووتیان «ئەمری مەکتەبی عەسکەرییە». من لەو تروهاتانە

تێنەدەگەیشتم، لە جیهازەکەدا قیڕاندم «بە مەکتەبی عەسکەری بڵێن، بابێن بە قونی خۆیان دیفاع لەم کەپکە خوێڕییە بکەن کە دەیانەوێت ئێمەی تیا بکوژرێین». من دڵنیابووم هەموومان لەو کەپکەدا تەواو دەبین. دڵم بەخۆم نەدەسووتا، بەڵام دڵم بەو گەنجانە دەسووتا کە هەندێکیان تازە فێربووبوون خەون ببینن. سەعاتێک دواتر جیهازێکیان بۆکردین و گوتیان «گەر نەگەڕێنەوە شوێنی خۆتان... حیزب هەمووتان ئیعدامدەکات». من بەدەنگێکی نووساو و گریاو کە هەموو عەدەد جیهازەکانی دونیا گوێیان لێبوو هاوارمکرد «من میزدەکەم بە حیزبدا... میز». وامگووت و بەچاوێکی پڕ فرمێسکەوە بەهەموو پێشمەرگەکانم گووت «گوێم لێبگرن، حیزب دەیەوێت هەموومان لێرەدا وەک سەگ بتۆپێین... ئێمە چۆن ئەمشەو ئەوانمان سەربڕی، ئەمشەو ئەوانیش سەرماندەبڕنەوە، لەمشەڕەدا کەس لەوی تر شەڕیفتر نییە، تێدەگەن. ئێوە هەمووتان شەڕتان دیوە... شەوێک تۆ هێرشدەبەیت و شەوێک ئەوان، ئەمشەو هەمووتان دەکوژن، بەقسەی من بکەن، من بەتەنیا دەگەڕێمەوە بۆئەو کەپکە، من دەمێکە باکم بەزۆر شت نەماوە، ئازا نیم، وامەزانن ئازاو تڕوهات و ئەو شتە قۆڕانەم، بەقەد مشکێک و زیاتریش لە مردن دەترسم، بەڵام کەستان وەک من نائومێد نیین، حیزب بڕیاریداوە لەم کەپکە خوێڕییەدا شەهیدی هەبێت تا دوایی چلەیان بۆبکات و هەموو ئەو تڕوهاتانەی تر. من وەک هەمووتان لە مردن دەترسم، لە ئێوەش زیاتر لە مردن دەترسم، بەڵام نامەوێت کەستان لەویادا بکوژرێن، بڕۆنەوە بۆ لای دایکتان، ئەوەی دەتوانێت نەگەڕێتەوە بۆ ئەم شەڕە با قەت نەیەتەوە، ئەوەی دەتوانێت بڕوات و نەیەتەوە بەم مەملەکەتەدا بابڕوات و نەیەتەوە، ئەوەی پارەی هەیە و دەتوانێت ئیشێکی تر بکات با ئیشێکی تربکات». من پێشتر بەوجۆرە بیرم نەکردبووەوە، بەڵام هەموو ڕووداوەکانی ڕۆژی پێشتر

لەوە پیستربوون بتوانم وەک جاران ئەهریمەنانە بژیم. لەو ساتەدا ئەو قسانەی سەریاسی گەورەم لە پێشچاو بوو کە باسی مرۆڤی مەزنی دەکرد. بۆ یەکجار دەمویست ببم بە مرۆڤێکی مەزن. دواجار دەمویست بە کەمترین خوێن ئەو کەپکە خوێڕییە بدەم بە دەستەوە کە دڵنیابووم حیزب دواتر ناشیکات بە ئاودەستخانە. دڵنیابووم ئەمشەو هەموو ئەو کوڕە گەنجانە سەردەبڕن، وێنەی لاشەکانیان لەناو ئەو بەردەڵان و گیاو خۆڵە گەرمەی هاویندا دەهاتە بەرچاوم. هەموویانم یەکە یەکە بە مردوویی دەبینی. دەمزانی ئەو دوو دیلەی کە لە تاریکییدا هەڵهاتن هەموو شتێک لەسەر هەموومان دەزانن، دەمزانی سەنگەرەکانی دوژمن لەوبەرەوە هاوار و قیڕە دوورودرێژەکانی منیان ناسیوەتەوە. ئەو شەوە هەموو پێشمەرگەکان ڕۆیشتن، دوانیان نەبێت کە سووربوون لەگەڵ مندا بمرن. شەو لە سەر ئەو کەپکە غەمگینە سێ بە سێ دانیشتین و چاوەڕوانی هاتنی دوژمنمان دەکرد. شەوێکی گەرم بوو، دونیا یەک پارچە مێشوولەبوو. نزیکی نیوەشەو هەستمان پێکردن، خۆیان بوون، دوژمن بوو بە هەموو هێزو تفاقێکی خۆیەوە هاتبوو، تۆڵەی شەهیدەکانی بکاتەوە. سەرەتا بە هاوەن دایانگرتینەوە، بەڵام ئێمە باکمان نەبوو، خۆمان لەسەر دۆشکەکانمان متکردبوو، دەوری سەعات یەکی بەیانی پەلاماریاندایین، بڕیارمدابوو دواهەمین شەڕی ژیانم بە شەرەفەوە بکەم، هەر سێکمان تادوا فیشەک لە شوێنەکانی خۆمان هەڵنەستاین، نزیکی سەعات سێ ئێمە گوللەمان پێنەما. نزیکی سەعات چوار ساماڵی کونجی کە بووبوو بە چاوساغی دوژمن لە بن بەردێکی نزیکەوە هاواری لێکردم «سەریاسی سوبحدەم، دەزانم فیشەکتان پێنەماوە... تەسلیم بن، وەرنەخوارێ، من وەعدی شەرەفتان دەدەمێ ناتانکوژن». ئەوکاتەی ئەو وایدەگووت من و دووانەکەی تر سەعاتێک بوو، پاڵکەوتبووین و دەستمانکردبووە ملی یەک و سەیری

ئەستێرەکانمان دەکرد. خودایە ئەوە چی نەریتێکی پیس بوو لە شەڕی ئەم مەملەکەتەدا بەردەوام بە دیلەکانیان دەگووت «وەعدی شەرەف وەرنەخوارێ، هیچتان لێناکەین». من بە دوو پێشمەرگەکەی ترم گووت با گۆرانییەکی کامکارەکان بڵێین. من لە مێژبوو گۆرانی کامکارەکانم نەگووتبوو، لەدوای مردنی سەریاسی سوبحدەمەوە هەموو ئەو شتانەم وازلێهێنابوو، ئەوشەوە هەرسێکمان گۆرانییەکی کامکارەکانمان گووت. کە دوژمن گەیشتە سەرمان ئێمە گۆرانیمان دەگووت. کە ئێمەیان داگرتەخوارێ، دەستیانکردە ملی من و گووتیان «تۆ شتێکی تریت... شتێکی تر». ساردییەکی قوتویان دامێ و من خۆشحاڵانە دەمخواردەوەو پێدەکەنیم، لەوکاتەدا کە من وەک گەمژە سەیری ئەو پاسەوانانەی دوژمنم دەکرد و ساردیم دەخواردەوە، هەردوو هاوڕێکەمیان بردە نزیک بەردێکی دیکە لەولاوەو بە دوو دەستڕێژی کورت حسابیان بۆکردن. شتەکان بە خێراییەکی بێمەعنا تێپەڕین، من هەستمدەکرد کە ڕەوتی دونیا بە جۆرێکی سەیر خێرا دەڕوات. ئەوە دەنگی دواهەمین دەسڕێژ بوو لە گۆڕەپانەکانی شەڕدا گوێم لێبووبێت، وەک دەسڕێژەکانی تر ساردو ڕەق و ترسناک نەبوو، بەڵکو لە دەنگی باڵندەیەکی بریندار دەچوو بخوێنێت، لەقاسپەی کەوێکی زامدار دەچوو، بە منیان گووت «سەریاسی سوبحدەم... تۆ حسابێکی ترت هەیە... تۆ شتێکی تریت».

لەو ساتەدا زانیم من ناکوژن، بەڵکو بۆ شتێکی سەختتر لە مردن ئامادەمدەکەن......

ئەوکات کە کۆڵە پشتەکەیان لێسەندم و نیتاقەکەیان کردمەوە و پشتێنەکەیان کردمەوە و پێڵاوەکانیان لە پێ داکەنم ، تێگەیشتم ئیدی جەنگ لە ژیانی مندا بۆهەتاهەتایە کۆتایی پێهاتووە. دیارە موزەفەری سوبحدەم جەنگ بە شێوەی جۆراوجۆر درێژەی هەیە، ئەو ڕۆژەی کە منیان بردە تەلەفزیۆن تا هەموو نهێنییەکانی خۆم لە شەڕدا باسبکەم،

ئەوەش بەشێک بوو لە جەنگ، بەڵام ئەوانەی کە تەنیا شەڕی ناو سەنگەر و هاوار و ڕاکردنی ژێر بارانی گوللەیان تاقیکردۆتەوە زۆریان دەوێت تا لە جۆرەکانی تری شەڕ تێدەگەن کە لە شەڕی ڕووبەڕووی ناو جەنگەڵ پیستر و چڵکنترن. من پێتدەڵێم شەڕی پیاوانی عاقڵ سەد هەزار جار لە شەڕی پیاوانی کێوی و ڕامنەکراوی وەک ئێمە چەپەڵترە، من پێتدەڵێم بۆ ئەوەی ئاگات لە خۆت بێت.

کە منیان برد بۆ تەلەفزیۆن، لەوەو پێش لەبەردەم کامێرادا نەوەستابووم، هەستیشم نەدەکرد ببمە پیاوێکی ئەوتۆ گرنگ بە کۆمەڵێک کامێرای گەورە وێنەمبگرن، بەڵام ئەو ڕۆژە تیمێکی تەواویان هێناو بە هەمووان وێنەیان دەگرتم. هەرچییەکم دەزانی لە پێشدەم کامێراکاندا گێڕامەوە، بەدرێژیی باسی هەموو شەڕەکانم کرد، لە باسی ئەو دیلانەوە کە کوشتوومانن تا باسی سۆزانییە غەمگینەکانی کەریمی شیرین، چۆن چیرۆکەکان بۆ تۆ دەگێڕمەوە، بێباک لەبەردەم کامێراکاندا دانیشتم و هەموو شتێکم گێڕایەوە، هەموو نوکتەو ترۆماتەکان، هەموو ئەو گفتوگۆیانەی کە لە ژیانمدا بیستبووم، ئەو قسانەی لە دیواخانەکەی «کەیخوسرەو ئاغای سوفیان ئاغای سەدری ئەرحەمی» بیستبووم، ئەو نوکتانەی گەچکارەکان لە بوراق دەیانگێڕایەوە، چیرۆکی پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمان، مردنی محەمەدی دڵشوشە. قسەبێژێک چاوپێکەوتنی لەگەڵدا دەکردم لەوانەی مرۆڤ وادەزانێت شەویش بە قات و بۆینباخەوە دەخەون، کوڕێکی شیرین بوو، پێیدەگووتم قسەبکە بە ئارەزووی خۆت قسەبکە، دوایی خۆمان مۆنتاژیدەکەین، چەند جار ئەو وشەیەی بەکاریهێنایە من ڕیشم دەخوراندو لێمدەپرسی«مۆنتاژ یەعنی چی؟». ئەو دەیگووت یەعنی ئەوەی قسە زیادەکان دەبڕین و فلیمەکە دەنێینەوە دەم یەک بە جۆرێک کەرتبوون و دابڕانی تیانەبێت. من بەرامبەر کامێراکە دادەنیشتم و بەئارەزووی خۆم هەموو ژیانی خۆمم

دەگێڕایەوە، هەندێ جار ئەو بە شێت و شتم تێدەگەیشت، بەردەوام یەک دوو پرسیاری دووبارەدەکردەوە، من باسی دواهەمین هەناری دونیامدەکرد ئەو دەیپرسی «ئەی ئەو کات پەیوەندیت بە جاش و خۆفرۆشەکانەوە چی بوو؟». من دەمگووت «هیچ پەیوەندیم نەبوو، پەیوەندی چی... من ئەوکات هاوڕێی مارشاڵ بووم، هاوڕێی پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکان بووم، دواهەمین هەناری دونیا هەقی جاش و خۆفرۆش و ئەو تڕوهاتانەی چییە؟». قسەبێژەکە کە نە ناوی مارشاڵ، نە پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکانمانی بیستبوو، بێئەوەی خۆی تێکبدات. دەیگووت «ئەی وەک بزانی ئەوکات چەکیان لە حکومەتەوە بۆ دەهات؟». من دەمگووت «نا ئەوکات پەتاتەو تەماتەو ئەو شتانەیان لە حکومەتەوە بۆدەهات سەریاسی مەزن بەیانیان لە عەلوەکە وەریدەگرت و دەیفرۆشت». من هەرچییەکم دەگووت، ئەو بەدەست ئاماژەیدەدامێ تا بەردەوامبم. ئەو دەیگووت «مەترسە، دوایی خۆمان مۆنتاژیدەکەین». هەر شریتێکمان پڕدەکردەوە، پشوویەکمان دەداو چایەکمان دەخواردەوە. لە پشووەکاندا هەموو ماچیاندەکردم و دەیانگووت «قسەکانی تۆ دۆکۆمێنتێکی زۆر گرنگە بۆ حیزب، پشتی ئەو خۆفرۆشانە دەشکێنێت». من ڕیشم دەخوراند و دەمگووت «دۆکۆمێنت یەعنی چی؟». پێیاندەگووتم «یەعنی بەڵگەنامە... یەعنی ئەوەی گەر ئەو جاشانەی ئەوبەر گووتیان ئێمە شتی وامان نەکردووە، ئەم قسانە دەخەینە بەردەستیان و دەڵێین، تەماشاکەن ئەمە قسەی چەکدارەکەی خۆتانە... ئێمە ئەو فلیمە دەدەین بە هەموو دونیا، بەدەرەوە، بە وڵاتە دراوسێکان، بە نەتەوەیەکگرتووەکان، بە فەخامەتی سەرۆک دەوڵەتەکان، بە دادگای نێودەوڵەتی، بە کۆنگرەی ئیسلامی، بە فاتیکان...».

من لە منداڵیدا جارێک وێنەکەم لە ناوگەلی سەرۆکدا بە هەموو وڵاتدا بڵاوبووبووەوە، ئێستاش ئەم وێنانەم بە سەرتاسەری دونیادا

دەڕۆیشت، لە ڕاستیدا خۆشحاڵنەبووم بەوەی وێنەکانم بەوجۆرە دەڕوات، خۆشحاڵنەبووم کاتێک ئەو هەموو تڕۆهاتە دەگێڕمەوە، مەلاکانی دونیاو حەزرەتی پاپا بمبینن. کە دڵنیابووم ئەو کاسێتانە دەبرێت بۆ شوێنی ترو خەڵکانی لە من و تۆ گرنگتر گوێیان لێیدەبێت، پتر لەسەر شەڕەکان قسەمدەکرد، چی شتێکم لەسەر دڕندەیی و وەحشییەتی جەنگەکان دەزانی گێڕامەوە، زووزوو ڕوومدەکردە قسە بێژەکەو دەمگووت «هەر ئێمە وانەبووین، ئێوەش لە ئێمە شەریفتر نەبوون... لەم شەڕەدا کەس لە کەس شەریفتر نییە». حەزمدەکرد شتێک بکەم خەڵکی لەو شەڕانە بترسن، شتێک بگێڕمەوە خەڵکی شەرمبکەن. من لە دواییدا بەو کوڕەم گووت «کە شریتەکانتان پیشاندا پێمبڵێن باسەیرییکەم». دیارە قسەکەم تڕۆهاتێکی گەورەبوو، لەدوای تۆمارکردنی کاسێتەکانەوە ئیتر نە چاو نە ساردیم نەخواردەوە، هەر ئەو شەوە بە دەست وچاوی بەستراوەوە بردیانم بۆ زیندانێکی بچوک و پێیانگووتم «تا سبەی لێرەدا دانیشە، بەیانی خۆمان دەزانین دەتبەین بۆ چ جەنەت و لالەزارێک». شەوی دواتر منیان هێنایە ئەم قەڵایەوە. ئەم قەڵا تاریک و بێدەنگ و دووردەستە، لەو ڕۆژەوە ئیتر جگە لە پاسەوانەکان کەسی ترم نەبینیوە، نازانم ئایا شریتەکانم لێدراوە یاخود نا. نازانم کەس گوێی لە من بووە کاتێک چیرۆکی مردنی سەریاس و محەمەدی دڵشوشە دەگێڕمەوە یاخود نا؟ گەر کاسێتەکانم پەخشکرابێت یان نا، من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ باوەشی ئەو دونیای جاران، ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان بەریاندام، دەڕۆم بۆ وڵاتێکی تر، لە مەملەکەتێکی تر ژندەهێنم و ناوی خۆم دەگۆڕم... موزەفەری سوبحەدەم گەر بەربووم کارێکدەکەم نەمدۆزیتەوە، دەزانم شتێکی بێمانایە من و تۆ دەستبکەینە ملی یەک و تۆ پێمبڵێیت «وای سەریاس گیان... وای کوڕی شیرینم»، من دەستبکەمە ملی تۆ و بڵێم «وای بابەگیان... وای». گەر شتێکی وابێت

من لە شەرم و قێز و تەریقیدا دەمرم. هەستدەکەم ژیانی هەردووکمان لەوە ناشیرینترە بەرگەی گوناهی وابگرێت. وانییە مزەفەری سوبحدەم، وانییە؟ ژیانی هەردووکمان لەوە ناشیرینترە بەرگەی خۆشەویستییەکی لەوجۆرە بگرێت.

١٧

تاماوەیەکی درێژ من و سەریاسی سوبحەدم کاسێتمان دەگۆڕییەوە، دواهەمین کاسێتم لە پاتراوە بۆ نارد. شتێکی زۆر لە غەم و گاڵتەجاری، لە زیرەکی و ساویلکەیی لە دەنگی ئەو کوڕەدا هەبوو، هەموو جارێک ئەوەی دووبارەدەکردەوە کە نایەوێت من ببینێت. بۆ جارێکیش چییە لێی نەپرسیم لەدەرەوە چی ڕوودەدات، لەو زیندان تاریک و تەنیایەی خۆیەوە ئارەزوویەکی بۆ دونیا نەمابوو، تەنیا لە ناو یادگارەکانیدا دەژیا. دڵنیام گەر هات و ڕۆژێک لەو زیندانە هاتە دەرەوە، شوێنێکی دوور هەڵدەبژێرێت، شوێنێک جگە لە یادگارەکان کەسی دی دەستی پیاڕانەگات.

من لەو کاسێتانەی ئەوەوە بۆنی ئەوەم کرد، جگە لە خۆی سەریاسێکی دیکەش هەیە، جگە لەو کەسانێکی تر هەن کە من هیچیان لەبارەوە نازانم. ئەوە گینگڵێکی کوشندەی لە ڕۆحدا بۆ سازکردم، نائاسوودەییەکی بۆ هێنام گەورەتر بوو لە نائاسوودەیی ئەو ڕۆژانەی بەدوای سێبەری سەریاسی دووهەمدا دەگەڕام. من لەو شەوانەدا دەمپرسی «خوایە من کەوتوومە ناو چ دونیایەکی خەیاڵییەوە، کەوتوومە کوێی ئەم وجودەوە کە مەخلوقاتەکان بەو شێوە تیادەشکێن و پارچەپارچەدەبن و هەریەکەیان دەکەونە گۆشەیەکەوە لە هیچ گۆشەیەکی ترەوە دیارنییە؟».

ئەو لە هەموو کاسێتەکاندا بە منی دەگووت «برۆ و نەدیمی شازادە بدۆزەرەوە... نەدیمی شازادە نهێنییەکان دەزانێت». ئەو کاتەی من گەڕامەوە نەدیم لە گەشتێکی درێژ بوو، چەندەها مانگ بوو کەس نەیبینیبوو. دەبایە لە جێگایەکی دیکەوە دەست پێبکەم. من هەرگیز نەدیمی شازادەم نەبینی، دەزانم بەجێهێشتنی کوردستان بەبێ بینینی نەدیمی شازادە، گەلەک نهێنی و سیمای ئەو ڕۆژگارانەی وەک نادیار و نهێنی هێشتەوە، دەزانم دەکرا نەدیمی شازادە هەندێ لاپەڕەی نهێنی ئەو سەردەمەم پێبڵێت کە جگە لەو کوێرە هیچ کەسێکی دی نەیدەزانی. بەڵام پێدەچوو دەستێکی تاریک من لەهەموو ئەو سەرچاوانە داببڕێت کە بە قووڵی دەچوونەوە سەر ڕۆژە تاریک و تایبەتییەکانی ئەو منداڵانە، نەدیمیش یەکێک بوو لەو سێ منداڵەی لەسەرەتای سەرەتاوە لەگەڵ نهێنییەکاندا هاتبوو، بەڵام بە شێوەیەکی سەیر لەناو تەپوتۆزی ڕۆژەکاندا خنکاو شوێن و ئاسەواریم نەدۆزییەوە... هەموو ئەو شوێنانەی بۆ گەڕام کە دەشێت تیا بگەڕێیت، ئیکرام دونیای بەدوادا تەیکرد و نەیدۆزییەوە. وەک ئەوەی نەدیم هیچ نەبێت جگە لە خەیاڵێک، جگە لە تەمێک کە لە چیرۆکێکەوە دێت و لە دنیادا پەخشدەبێتەوە و دەمرێت. ئا دۆستان، من هەرگیز نەدیمم نەدۆزییەوە، بۆیە دەبایە ڕێگایەکی تر بگرمەبەر.

من دەبایە بچم بۆ لای سەی جەلالی شەمس.

کە یەکەمجار ناوی ئەو پیاوەم لە کاسێتەکانی سەریاسدا گوێ لێوەبوو، ناوێکی ئاشنا هاتەبەرگوێم، ناوێک وەک ئەوەی لەوەوبەر بیستبێتم و دواتر لە جەهەنەمی یادەوەرییەکانمدا سووتابێت. من وەک هەموو ئەوانەی لە ساتێکدا پێویستیان بە گەڕان دەبێت لە خاشاکی یادگارەکانیاندا، لە خۆڵەمێشی ئەو سەردەمانەدا کە دەبایە جارێک وێنەکانیان لە یادبەرنەوە، ئاوەها ناو تاریکترین و دوورترین شوێنی

یادەوەریم دەگەڕام. ئەو ناوە شتێکی پێدەگووتم دروست نەمدەزانی چییە. شەوێکیان ئێکرامی کێو، بە خۆی و ڕوخسارە ئاسمانییەکەیەوە هات... لە فریشتەیەکی گەورە دەچوو لە ڕیواقەکانی ئاسماندا خەریکی جێبەجێکردنی کاروباری فریشتەکانی تر بێت، ئەو شەوە بۆنێکی هێندە سەیری هەبوو واتێدەگەیشتم ئەو چرکەیە لە ئاسمانەوە دابەزیوە، هەستتدەکرد لەگەڵ دەرکەوتنیدا کۆمەڵێک ڕۆحی ئاسماننشینی دیکە ئەو جێگایە پڕدەکەن. لەسەرۆکی مەلایکەتە ئارام و بێدەنگەکان دەچوو، ئەو لەشە گەورە و نائاساییەی نەبووبوو بە ڕێگر لەوەی دیمەنی پەپولەیەکی سووکەڵەی تیاببینیت. بەیەکێک دەچوو دۆسییەی ژمارەیەکی زۆر لە مەخلوقاتی بەدەست بێت، بەڵام هێمنی و شەرم و ئارامی وای لێبکات لەناو جەنجاڵی دونیادا بەئاسانی نەناسرێتەوە. ئەو هەندێ شەو دەهات و لەگەڵمدا دەمایەوە، پێکەوە بەرەو ناو کێڵگە و دەشتە تاریکەکان دەڕۆیشتین، دوو پیاوی لەسەرەخۆبووین تاریکی کردبووینی بە هاوڕێ، هەندێجار لەگەڵ مندا گوێی لە کاسێتەکان دەگرت، هەندێجاریش چەندەها ڕۆژ وندەبوو و نەمدەبینییەوە. هەمیشە حەسرەتی ئەوەم هەیە کە بە ئەندازەی پێویست ئێکرامی کێوم نەبینی، ئەو لەو کەسانەیە بۆ ئەوەی کەماڵی جوانیان ببینیت، دەبایە هەمیشە لەگەڵیاندا بیت. لەو کەسانەبوو هەر دوورییەک لێی لەدەستچوونی ساتێکی جوانی و گەورەیی بوو، نائومێدی گەورەی لە ئینسان ڕێگای لەوە نەگرتبوو خۆی تا دوا ئەندازە مرۆڤ بێت. هەموو جارێک پێمدەگووت «ئێکرامی کێو تۆ لە کوێیت؟ بۆ نایەیت... بۆ؟». قسەیدەکرد و سێبەری شەرمێکی تەنک لەسەر سیمای بوو، دەیگووت «موزەفەری سوبحدەم، ئەم وڵاتە پڕە لە کەسانی کەساس، لەوانەی بەتەنیا ناتوانن ئازار و دەرد و برینەکانی خۆیان تیماربکەن، نا من هیچی ئەوتۆم بۆ ناکرێت، من هیچم بۆ ناکرێت، بەڵام هەستدەکەم دەبێت بڕۆم و بە قسەیەکیش بووە، بە

یارمەتییەکی بچوک و سادەش بووە، دەستی خۆم بۆ ئینسانەکانی تر درێژبکەم... من دەچم و دەنوشتێمەوە و بەو دایکە بریندارانە دەڵێم، لە بری کورە کوژراوەکەتان بە کوڕی خۆتان حیسابمبکەن، بە خوشکەکان دەڵێم لەبری برا کوژراوەکانتان بەبرای خۆتان حیسابمبکەن، من دەبێت لەوێبم، لەو دارستانەدابم و چاوەڕوانبم چ تەیرێکی بریندار لە نزیکمەوە دەنیشێتەوە تیمارییبکەم. عەفوومبکە، بمتوانیایە هەموو میحنەتەکانم بکردایەتە یەک میحنەت، هەمیشە لەگەڵتدا دەبووم... هەمیشە، بەڵام میحنەتەکان ناکرێنە یەک میحنەت... ناکرێن». دەمزانی بە هەموو ئەو کەسانەی تریش وادەڵێت، باوەڕی وابوو تێگەیشتنی مرۆڤ لە ئازاری یەکتر زۆر لە ڕەنگی ئەم دونیایە دەگۆڕێت. دواجار کە وڵاتم بە جێهێشت و لە ماڵاواییدا دەستمانکردە ملی یەک، من بەدەنگی بەرزو ئەو بەویقاری فریشتەکانەوە گریاین، ئەوکاتیش هەمان ڕستەی پێگووتمەوە «من دەبێت لەوێ بم، لەو دارستانەدا بم و سا چاوەڕوانبم چ تەیرێکی بریندار لە نزیکمەوە دەنیشێتەوە تیمارییبکەم».

لەگەڵمدا بە ئارامییەوە گوێی لە کاسێتەکان دەگرت، ئەو شەوە کە ناوی سەی جەلالی شەمسم لێپرسی، بە هێمنییەوە سەیریکردم و گووتی «بێگومان... کەس نییە سەی جەلالی شەمس نەناسێت، هەموومان دەیناسین». ئەو ئەو پیاوەی بە یادامێنامەوە، ئەو سەرەک خێڵەی تێکەڵەیەک بوو لە کۆمەڵێک دونیای جیاواز، ڕۆژێک لە ڕۆژان لەسەرەتای شۆڕشدا بینیبووم و لەیادمچووبووەوە. یەکێک بوو لەو ئاغایانەی دۆستی هەموو دونیابوون، هاوڕێیەکی نزیکی یاقوبی سنەوبەر بوو، سەردەمانێک لەسەرەتادا کە یاقوب نەخۆش بوو لە ماڵی ئەو پیاوە تیماردەکرا. ناسینی ئیکرامی کێو بۆ سەید جەلالی شەمس دەگەڕایەوە بۆ ڕۆژانی شۆڕش، ئەو کەسێک نەبوو ونببێت، پیاوێک بوو لە مسەرەو سەری ئەو وڵاتەدا ناوبانگێکی هەبوو، باوەڕپێکراوی گەورەی سەرۆک و

ئەمیر و پاشا و سەرەک خێڵەکانی تری ئەو هەرێمە بوو.

ئێوارەیەکیان چووم بۆ لای سەید جەلالی شەمس، ئەو لە ناو چیاکاندا دەژیا. بە زەوییەکی شاخاوی و پڕ لە دارستاندا بەرەو بەهەشتێکی پەنهان لە ناو چیاکاندا تێپەڕیم، ئەو دوور لە هەر ژاوەژاو و دڵتەنگییەکی دونیا لە باغێکی مەزندا دەژیا، لەسەر کورسییەکی سەیر کە لەتەختی پاشاکان دەچوو بینیمەوە. لە چیمەنێکی ئارام و سەوزدا سەرقاڵی خوێندنەوە بوو. پیرێک بوو ڕیش سپی، کیژێکی هەژدە ساڵ، جللی ساقی کۆشکی شاهەنشا دێرینەکانی لەبەردابوو خزمەتیدەکرد، مێزێکی لە بەردەستدا بوو پڕبوو لە کتێب و کاغەز و شوشەی گەورەی مەرەکەب، ڕەزێک لە چواردەوەری بوو، هەر لقێک لە لقەکانی بە دەیان هێشووی گەورە سەنگین بوو. دیمەنی ئەو شاعیرە دێرینانەی هەبوو کە وێنەی خۆی و مەعشوقەکانیان لەسەر بەرگی هەندێ کتێبی کۆن دەبینران، شتێکی تیابوو کەسانی وەک خەیام و فیردەوسی بەیادادەهێنایتەوە. چرایەک بە وێنەی پەپولەیەکەوە و شوشەیەکی گەورەی شەراب لەسەر مێزەکەی بوو. دواتر زانیم ئەو کیژە منداڵەی خزمەتیدەکات دواهەمین ژنێتی. لە ژیانیدا دەیان ژنی هێنابوو. من لە ناوەڕاستی باغەکەیدا وەستام و گووتم "سەی جەلالی شەمس. من موزەفەری سوبحدەمم... ئەو پیاوە سەرلێشێواوەی لە تۆ زیاتر کەسی تری نییە، کۆمەکیبکات".

بە هێمنی سەری لەسەر کتێبەکانی بەرزکردەوە و سەیریکردم و هەستایە سەرپێ و گووتی "تۆ موزەفەری سوبحدەمی... تۆ ئەویت؟". من وەک لەبەر زاتێکی گەورەدا کڕنووشببەم گووتم "گەورەم ڕێنماییم بکە... من سەرلێشێواوترین پیاوی دونیا، لە تۆ زیاتر کەسم نییە یارمەتیمبدات". ئەو پێیدەگووتم "وەرە و دانیشە... ئەگەر تۆ موزەفەری

سوبحدەم بیت، من لە قسەو ڕەفتاردا دەتخوێنمەوە، گەر ئەویش نەبیت ناهێڵم لە شەرابی من بخۆیتەوە». بەرامبەری دانیشتم و پێمگووت «سەیرمکە... سەی جەلالی شەمس، سەیرمکە و لە نیگامدا عومرێک دەدۆزیتەوە کە هیچ کەسی تر ژیانی وەها نەژیاوە. بۆنمکە، لەسەر جەستەم ئاسەواری بیابانێکی گەورە دەبینیت، تەماشای چاوم بکە سێبەری سەحرا گەورەکان دەبینی، هیچ کەسێکی تر وەک موزەفەری سوبحدەم بۆنی لمی لێنایەت، بۆنی شەوگارێکی ناکۆتای لێنایەت، بۆنی تێکەڵبوونێکی بەڕەحم و بێسەبری زەوی و ئاسمانی لێنایەت... سەیرمکە و لەسەر دەستم بیابان بخوێنەوە».

چاوەڕوانی نەدەکرد ئەو پیاوە لاوازەی لە جلی شڕی جوتیارێکدا هاتبووە باغچەی بەو جۆرە قسەبکات. بەهێمنی سەیریدەکردم و پەرداخێک شەرابی بۆ خۆی تێدەکرد و پەرداخەکەی منی خاڵی جێدەهێشت و بە ئارامییەکەوە کە نیشانەی ژیانێکی ئاسوودە بوو، قوومی لە شەرابەکەی دەداو دەیگووت «سوپاس بۆ خوا... سوپاس بۆ خوا». کەمێک بێدەنگ دەبوو، تەماشایدەکردم و دەیگووت «من هەرگیز ئەو ناوەم لە بیرناچێتەوە، هەرگیز ناوی موزەفەری سوبحدەمم بیرناچێتەوە، ناوی هەندێ پادشا و ئەمیر و وەزیر و وەلیم یادچۆتەوە، بەڵام ناوی موزەفەری سوبحدەمم بیرناچێتەوە». من دەمگووت «من ئەوم، من موزەفەری سوبحدەمم، هەموو ئەم زەمینە لەمسەر تا ئەو سەری بگەڕێیت، موزەفەرێکی سوبحدەمی تر نادۆزیتەوە... من ئەوم کە شەو و بیابان و ونبوون دروستیکردوم، من باوکی ئەوانم، باوکی ئەو کوڕانەم کە تۆ نهێنییەکەیان دەزانیت... تەنیا تۆ». پاڵیدەدایەوە و دەیگووت «موزەفەری سوبحدەم قسەبکە، چیرۆکی خۆت بگێڕەوە». من هەموو چیرۆکی خۆم دەگێڕایەوە، ئەو چیرۆکەی پێمدەگووت «جگە لە چاوەڕوانییەکی دووروودرێژی مردن هیچی تر نییە». ئەو چیرۆکەی لەسەرەتاوە تا کۆتایی لە هیوایەکی

ڕەش دروستبووبوو، کە وشەی «هیوای ڕەش»م بەکاردەبرد، دەوەستاو دەیگووت «تۆ نەویت... ئەویت... یەکێ ساڵانێکی زۆر لە زوڵمەتدا بۆ هیواکانی نەژیابێت نازانێت هیوای ڕەش چییە... ئومێدی سیا... ئومێدی قەترانی». سەیری چاویدەکردم و زیاتر گوێی لە من دەگرت کە قسەم لە یەکێتی نیوان ئومێدو نائومێدی دەکرد، لەسەر یەکانگیری ڕۆشنایی و دەیجور دەدوام، قسەم لە لێکچوونی لم و ئاو دەکرد. تێدەگەیشت من ئەوم. بە هێمنی پاڵیدەدایەوە و دەیگووت «تۆ بیستویەک ساڵ لە مەوبەر، گیرایت... خۆت کرد بە قوربانی یاقوبی سنەوبەر، وەک هەزاران هەزاری تر. خۆت لەو بیابانانەدا نوقمکرد و بوویت بە قوربانی هیچ». دەنگی تارمایی حیکمەتێکی تیابوو، پرچی لە ژێر مێزەرێکی سپی گەورەوە هاتبووەخوار. بە هێمنی سەیریکردم و قومێکی گەورەی لە شەرابەکەی داو جامێکی پڕیشی بۆ من تێکرد و گووتی «ئێستا دەتوانیت لە شەرابەکەی من بخۆیتەوە، کە پڕە لە نووری خالیق... ئێستا من دەتوانم ئاسوودە تەماشاتبکەم و بخۆمەوە و سەیری شەو باڵای مێوەکانم بکەم و لەسەر مەستی بادە هەموو شتێکت پێبڵێم. لە مێژە چاوەڕوانتدەکەم، ئەو ساڵانەی سەریاسەکان ونبوون و من نەمدۆزینەوە، چاوەڕوانی تۆم دەکرد، من وامدەمزانی مردوویت، دواجار وابڵاوبوو کە تۆ مردوویت... یەکێک ناوی تۆی سڕییەوە، تا کاتێک هات ئیتر کەس تۆ و هاوڕێکانتی لەیادنەما. بەڵام من دەمزانی مرۆڤ دەبێت سەبری ئەوەی هەبێت و بتوانێت چاوەڕوانی مردووەکانیش بکات. من ژیان فێریکردم چاوەڕوانی مردووەکانیش بکەم. ڕۆژێکیان کوێرێک هاتە ژێر ئەم کەپرانە و لە شەرابی منی خواردەوە. کوێرێک گووتی دوو سەریاسی سوبحەدەم دەناسێت، دوو کوڕ دەناسێت، هەریەکەیان هەنارێکی شوشەیان هەیە، من نازانم چی ڕێگای ئەو کوێرەی هێنابووە ناو ئەم هەرێمەوە، بەڵام کە شەرابەکانم مەستیکرد و دەستیکرد بە

گێڕانەوەی ژیانی خۆی، بێئەوەی بزانێت چی دەڵێت و لەگەڵ کێدا قسەدەکات کەوتە گێڕانەوەی چیرۆکی درێژی سەریاسەکان، مەقدەمم لێگرت و پێمگووت دەلیلم بۆ بهێنە، کوێرەی پیس دەلیلم بۆ بهێنە. دەیگووت دەلیلی من هەنارەکانە، سەریاسەکانە کە لە ژیانی خۆیان و لە لێکچوونی خۆیان تێناگەن. من دەمگووت «کوێرەی پیس، گەر تۆ دوو سەریاسم بدەیتێ من سەریاسی سێهەمت دەدەمێ». ئەو نەیدەزانی سەریاسێکی دیکەش هەیە، کێ چوزانێ لەوانەیە دەیان سەریاسی تریش هەبن کە من و تۆ نایانناسین، من شەرابم دەرخواردی ئەو کوێرە دەداو دەمگووت « قسەبکە، قسە، پێمبڵێ سەریاسەکان لە کوێن، کوڕە بێنازەکانی شۆڕش لە کوێن؟». ئەو لە منی بیست کە سەریاسی تر هەیە... من تا درەنگ شەرابم بۆ تێدەکرد و ئەو دەیخواردەوە و بێنەفەس قسەیدەکرد، هەوڵیدەدا من نهێنییەکانی بۆ بدرکێنم، بەڵام دیاربوو چ کوێرێکی دەمشڕ و خەیاڵواڵایە، نەفسێک بوو پشووی نەبوو. من هیچم پێنەگووت، پێمگووت «هەنارەکانم بۆ بێنە، هەنارەکانم بۆ نەهێنی من هیچت پێناڵێم، من هیچم نییە بتدەمێ، من کەس ناناسم» ئەو دەیگووت «من لەسەر سەفەرێکی درێژم بەرەو ئەوسەری دونیا، لەوانەیە بگەڕێمەوەو لەوانەیە نەگەڕێمەوە». پێمدەگووت «یەکێ بنێرە هەنارەکان پیشانی سەی مژدەی شەمس بدات» ئەو کوڕەی من کە لە شار توجارەت بە شتی عەنتیکەوە دەکات. لەو ڕۆژەوە چاوەڕوانم و کەس نایەت، ئێواران لەم باغەدا بە ئیرسی مەی خۆرە گەورەکانی ئەم مەملەکەتەدا دەچمەوە و دونیام فەرامۆشکردووە، من دواجار کە شەڕ دەستیپێکرد و گوێیان لێنەگرتم، ئیتر تەرکی ئەو دونیایەم کرد، وەتەنی من شەراب و کتێب و مەحبوبەیە. من لەم باغەی خۆم نایەمەدەرێ، هەموو دەزانن من ناتوانم لەم باغە بێمەدەرێ، وەک جاران دەرگا بۆ سەرۆکەکان ناکەمەوە، لێرەدا خۆم و شەراب و مەعشوقەم لە جوانی

جاویدانە و ئیلاهی مەی و خەڵوەت و عەشقدا دەژین».

قسەیدەکرد و شەرابی هەڵدەدا، هێندە وەستایانە پیاڵەکانی فڕدەکرد، ئاسەواری پیریت بەدەست و پەنجەیەوە نەدەبینی، پیرێک بوو سەرتاپای ڕووناکی و نور، حەبیبەکەی وەک حەبیبەی باغەکانی بەهەشت بێدەنگ خزمەتیدەکردین، تا ئێوارە درەنگتربایە ئەو مەستتر دەبوو و ئەویش زێباتر و جوانتر... قسەیدەکرد و سەیری ترێی ناو باغەکەی خۆی دەکرد، دواجار من ڕامکێشا قسەم بۆ بکات، ئەگەرچی شەرابێکی ئاگرینی نۆشدەکرد هێشتا شتێک لە سەبرو هێمنی ئاو لە دەنگیدا بوو. دواجار گووتی «من سەریاسەکانم وەرگرت، بیستویەک ساڵ لە مەوبەر من سەریاسەکانم وەرگرت، سێ سەریاس لەگەڵ سێ هەناری شوشەدا، سێ مەلۆتکەی چکۆلانە و نیوە مردوو... ئیلاهی ئەی ئەوەی مەی و مەیخانەت دروستکردووە، لەبیرمە یاقوبی سنەوبەر خۆی ئەو سێ کۆرپەیەی بۆ هێنام. ئەوکاتیش نەیویست من هیچ بزانم، سێ منداڵی چکۆلانە و لاواز و گرینۆکی خستە بەردەستم، وەک ئەوەی خودا لە نوتفەی سێ مەلەکی غەمگین دروستیکردبن، هەر سێکیان دەگریان ، بەجۆرێک خەستە و بیماربوون من دەمگووت «ئیکسیری حەیاتیان دەوێت ئیکسیری حەیات». ئەو شەوە یاقوب وەک جاران نەهاتە دیوەخانەکەم، نەهاتە بەر ڕۆشنایی مۆمەکانم کە هەردەم پەروانە لەدەوریان دەگەڕا، پێیگووتم «من ئیکسیری حەیاتم نییە، شەرابی زیندەگی گەر لای تۆ دەستنەکەوێت لای کەسی تر نییە، ئەگەر دڵۆپێکیش بووە لە ئاوی حەیات بیدە بەم منداڵانە و بابژین». بەڵام پێمگووت «ئەمانە چین لە نوتفەی مەلەکن یان شەیتان، لە خوێنی خۆتن یان هی خەڵکی تر». سەرەتا هیچی نەگووت، ترسی هەبوو شتێک بڵێت درەخت و هەوا و باڵندەکان ئاشکرایبکەن. بە دزییەوە و بەتەنیا دوور لە چاوی بەشەرێک سێ کۆرپەی هێنابوو، دەیگووت دەبێت هەر سێکیان یەک

ناویان هەبێت، یادگاری ڕەفیقێکی بەوەفان، دەبێت هەرسێکیان ئەو ناوەی ئەو هەڵگرن، ناوی موزەفەری سوبحدەم، ناوی شۆڕشگێڕێکی دڵسۆزی ئەم شۆڕشانەی ئێمە، ئەو گووتی بەر لەوەی بمرن ئەم سێ مەلۆتکەیە، بەسەر سێ خێزانی جیاوازدا لەسێ هەرێمی جیاواز دابەشکە، بیاندە بە سێ خێزانی دوور، سێ خێزان یەکتری نەناسن، هەر یەکەیان لە جێگایەک، یەکێکیان لە کوێستان و یەکێکیان لە ئاران. شەوێکی تاریک بوو، لەسوار کەحێلێک دابەزی و هەر سێ مەلۆتکەکەی پێبوو، بەردەماغێکی ئەوتۆی کردبوو کەس نەیناسێتەوە، بە منی گووت «ئەوە نهێنی گەورەی ژیانمە... سەی جەلال لە تۆ زیاتر کەسێک نییە، ئەم منداڵانە ڕزگاربکات... من ناتوانم هیچیان بۆبکەم...». لە تاریکییەکەدا منداڵەکانم لێوەرگرت و هەموو گیانم دەلەرزی. جارێک و دووان و سیان دەمپرسی «ئەم منداڵانە منداڵی کێن، یاقوبی سنەوبەر منداڵی کێن؟». هەموو جارێک بە شەرمەوە دەیگووت «منداڵی شۆڕشن، کوڕی شۆڕشن، بیرت نەچێت هەر سێکیان یەک ناویان هەیە و کوڕی شۆڕشن». کەوای دەگووت درەختەکان دەجوڵانەوە، جوڵەیەکی سەیر دەکەوتە هەوا، ئەرز لە ژێر قاچی هەردووکماندا ئارامی بە خۆی نەدەگرت. بەڵام ئەو دەیگووت «لەوە زیاترم لێمەپرسە، من دەبێت بڕۆم، من دەبێت بڕۆم، سەید جەلالی شەمس، ژیانی ئەم منداڵانە لە ئەستۆی تۆدایە».

من تەماشامدەکرد و دەستمدەخستە سەر دەستی سەی جەلالی شەمس.

کەمێک لە ڕۆشنایی فێنکی ئێوارە لە نێوان درزی کەپرەکانەوە دەهات، هالاوی ترێیەکی بەهەشتی بەسەر سەرماندا شنەیدەکرد. دەمگووت «ئەوانە هەموو کوڕی منن، حاشا لە هیچیان ناکەم، ئەوانە کوڕی منن... من ئێستا تێدەگەم کێ منداڵەکانی منی لەیەکتر جیاکردۆتەوە، من کە گیرام تەنیا یەک کوڕم هەبوو، بەڵام کەی ئەوە گرنگە، دواجار

ئەوانە هەموو ناوی منیان هەڵگرتووە... ئەو شەوە کە لە چەندەها لاوە تەقەیان لێدەکردین بە یاقوبی سنەوبەرم گووت لە پشتەوە دەرچۆ، تا تۆ دەربازدەبیت من دوژمن دەخلافێنم، گووتم بەڵام ئاگات لە سەریاسی سوبحدەم بێت، ئاگات لێبێت. شەوێک بوو لە شەوەکانی مردن، من تەنیا یەک تکام هەبوو، پێمگووت ئاگات لەسەریاسی سوبحدەم بێت، ئەو کات سەریاس تەمەنی چەند ڕۆژێک بوو، دایکی بەسەر ئەوەوە کۆچیدوایی کردبوو، مەلۆتکەیەکی بچکۆلەبوو لە کن ناسیاوێکی یاقوبی سنەوبەر بەجێمابوو، من یەک ڕۆژ بینیبووم، ئەوکات نەدەمتوانی پرسە دانێم نەدەمتوانی کوڕەکەم ببینم، شەوێکی تاریک بە دزی سیخوڕ و ئاسایشەکانەوە چووم بۆ گوندێکی چکۆلانەو لەویادا بۆ چارەکێک سەریاسی سوبحدەمم نا بە سنگمەوە، ئەو چەند چرکەساتە درێژترین دەمی باوکایەتی من بوون. لە زیندان دڵنیاسوودەبووم دەمگووت یاقوبی سنەوبەر و هەموو ئەوانەی لەبری من لە نیشتیمان ماونەتەوە سەریاس فەرامۆشناکەن، دڵنیابووم دەیگرنە ئامێز، بەڵام کە گەڕامەوە جگە لە کۆمەڵێک چیرۆک هیچی ترم لەبەردەستدا نییە... سەریاس لە دوای سەریاس لە ڕێگامدا زیندوودەبێتەوە و لە ژیانی هەموویاندا لە غوربەت و مردن و تەنیایی زیاتر هیچی تر نابینم... خودای گەورە، تۆ پێمبڵێ، سەی جەلالی شەمس، تۆ پێمبڵێ، چی کوڕەکانی منی بەو دەردە برد... چی؟».

سەی جەلالی شەمس شەرابەکەی پڕدەکردەوەو بە ئارامییەکەوە سەیریدەکردم و وەک ئەوەی گوێی لە قسەکانی من نەبووبێت، وەک ئەوەی قسە بۆ خۆی بکات دەیگووت «سێ منداڵ بوون، هەر سێکیانم برد بۆ سێ ناوچەی لەیەکدی دوور، بۆ سێ گوند یەکێکیان لە مەشریقە و ئەوی دیان لە مەغریب و ئەوی دیان لە باشوور، سێ تیفلی بێگوناه بوون، سێ پارچە گۆشتی بچکۆلە و مەعسوم بوون، یەکی هەنارێکی

شوشەیان لەگەڵدا بوو، من هەر شەوە و یەکێکیانم دەخستە ناو ماشێنەکەم و بە ڕێگایەکدا سەدان فرسەخ دوورتر لەوی تر دەڕۆیشتم، لەوێ خانەوادەیەکم دەدۆزییەوە بیانگرێتە خۆی... ئەوسەردەمە وەک کوێر باوەڕم بە یاقوبی سنەوبەر بوو، ئیمانم بە شەراب نەبوو، ئیمانم بەو بوو. ئیمانم بە نەشئەی مەی نەبوو، ئیمانم بەو پیاوانە بوو. عیبادەتی ڕەز و مەحبوبەم نەدەکرد، عیبادەتی نیشتیمانم دەکرد... وەک ئێستا نەبووم... وەک ئێستا نەبوویووم بە پیرەمێردی خەڵوەتزەدەی ناو وەرد و هەردێکی دوور...».

لە پڕێکدا سەری بەرزکردەوە و وەک ئەوەی بیری کەوتبێتەوە من لەوێم. بە دەنگێکی غەمگین، دەنگێک هێدی هێدی دەبوو بە گریان، گووتی «سیان بوون، سێ پارچە گۆشت بوون، دەبوو بەیەکەوە گەورەبن، من وەک ئەوەی لەشێک پارچەبکەم هەر یەکەیانم برد بۆ زەوییەک، هەر یەکەیانم برد بۆ ناوچەیەک سەد فەرسەخ دوور لەوی تر، دوایی تەنیا یەکێکیانم دۆزییەوە، تەنیا یەکێکیان... وای خالق، دووانیان لە بۆنی تەقە و باروتی ئەو زەمانەدا ونبوون... دوکەڵ بردنی... دوکەڵ فڕاندنی».

من دەستم دەخستە سەر دەستی سەی جەلال کە وردەوردە یەکەم فرمێسک بەسەر ڕیشیدا دەهاتە خوارەوە و دەڕژایە بن پیاڵەی مەیەکەیەوە و دەمگووت «من چیرۆکی ئەو دووانەی تر دەزانم، شتێک بە ژیانیان ئاشنابووم، سەی جەلالی شەمس، پێمبڵێ ئەویتریان لە کوێیە... ئەوی تریان؟». سەی جەلال کە بەردەوام شەرابی دەخواردەوە و بەو ویقار و سیما نورانییەی خۆیەوە دەگریا، سەری دەخستە سەر وەرەقەکانی و لە بەر خۆیەوە دەیگووت «سیان بوون، سیان بوون، سیان... دواتر کە وڵات لە پڕێکدا خاپووربوو، کە لافاوی مردن لە هەموو لایەکەوە هات، کە ئەو بارەشە هەڵیکرد کە شارۆچکەکانی دەبرد، دوانیانم

لەدەستدا. من بەر لەوەی ڕۆژگاری قاتوقڕی و تالآنی و مردنی بێحیساب دەستپێبکات، هەموو وەرزێک جارێک دەچووم و تەماشامدەکردن، پەنهان دەچووم و پەنهان دەگەڕامەوە، خۆم لێ ئاشکرانەکردن. یەکجار یەکێکیانم بانگکرد و پێمگووت «سەریاسی سوبحدەم وەرە بۆ لای مامی خۆت» بە گومانێکەوە سەیریکردم و لێمهەڵهات... کە ئەم زەوییە خاپووربوو، من تەنیا یەکێکیانم دۆزییەوە، تەنیا یەکێکیان بەسووتاوی لە ئاتەشگای ئەو ڕۆژانە هاتەدەرەوە، یەکێک دەموچاوی نەبوو، نەیدەتوانی قسەبکات... شەڕبوو، شەڕێکی خوێنین ئەویش لەو شەڕەدا هەمووشتێکی خۆی لەدەستدا».

من دەنوشتامەوەو دەستیم ماچدەکرد، باوەشم پیادەکرد، فرمێسکەکانی سەر ڕیشیم ماچدەکرد، ئەو وەکو ئەوەی ئەو حکایەتە بۆ درەختەکان بگێڕێتەوە دەیگووت «سیان بوون، دووانیانم هەرگیزا و هەرگیز نەدۆزییەوە... کە ئەو منداڵانەم ونکرد، حاڵیبووم زەوی چ قەدر گەورەیە، دەرکم بە گەورەیی ئەم ئاو و سەر زەمینە کرد کە خالیق دروستیکردون... زەمانێک بوو ئینسان تەنیا هەڵدەهات، لە چەند مانگێکدا هەزاران گوند توانەوە، سەدان عەشرەت وەک ئەوەی لە مۆم بن جێدەستێکیان لەسەر زەوی نەما، هەموو ڕەزەکانی من سووتان، ساقییەکانم دەوڵەت بردنی و نەمبینینەوە، شەرابەکانم ڕژا... چ شتێک لەوە خراپترە، تۆ مەیپەرست بیت و شەرابەکەت بڕژێت».

بە هێمنی پیاوێکەوە کە وجودی بە هەموو ساردی و گەرمییەکانەوە تاقیکردۆتەوە، دەهاتەوە سەر مێزەکەی، قۆپچەکانی سەرەوەی کراسە سپییەکەی دەترازاند و هێلەکەکەی دادەکەند و دەستی دەخستە سەر دڵی خۆی و دەیگووت «خودایە... دڵی عەبد چیتر عیبادەت ناکات، تەنیا مەستدەبێت و تەواو». ئەو کیژەی کە بە فریشتەکان دەچوو زوو زوو لە دەفرێکی زیودا، لە کۆمەڵێک کاسی نەخشدار و دێریندا مەی

تازەتری بۆ دەهێنایین. ئەو تەماشایەکی منی دەکرد و دەیگووت «فەلەک پیرێژنە... پیرێژن». من ئەو کات لەسەر پشکۆکان دانیشتبووم، بەدرۆ سەبر و تەحەمولم نیشاندەدا، دەمویست دواجار بگەمە سەر حەقیقەتی «دواهەمین سەریاس». ئەو ڕەزو باغ و شەراب و ئێوارەیە بێئۆقرەیی ماڵی نەکردم، ئەو ڕیشە سپی و چاوە سیحراوی و گەشانە، بەژنی ئەو ئافرەتەی هەموو جوانییەکانی خودای تیابوو، هەموو سیفەتەکانی حۆری تیابوو ئارامی نەکردمەوە. دەستی سەی جەلالی شەمسم گرت و گووتم «بەڵام سەریاسی سوبحەدەم لە کوێیە، لە کوێ». ئەو لە ناو ژانە بەهەشتییەکانی خۆیدا، وەک پیرێکی شەیدا بۆ لەزەتە بێسنوورەکان، بۆ سفرە ڕازاوەکانی دونیا دەیگووت «بخۆرەوە، شەراب بخۆرەوە، مەی نۆشکە، بە قامەتی ڕەزدا سرودکە... سرود». فرمێسکەکانی خۆی دەسڕی و کاسێکی زیوینی پڕدەکرد لە مەی و بێئەوەی چاو بنوقێنێت دەینۆشی، بە جۆرێک سەری بەرزدەکردەوە، لە کاتی قوم لێداندا ئەستێرەکانی کۆتایی ئێوارە ببینێت. کاسەکەی دادەنایەوە و دەیگووت «بۆ چ سەریاسێک دەگەڕێیت... بۆ چ سەریاسێک؟... من و تۆ چوزانین چەند سەریاسی تر لەم وڵاتانەدا هەیە... چوزانین چەند شەوی تر، چەند سەی جەلالی شەمسی دیکە، شەوانێک مەلۆتکەیان هەڵگرتووە و بەسەر ئەم هەرێمانەدا بەشیانکردوون... کێ چوزانێت کێ کوڕی تۆیە...». من بەبێ سەبری کاسێک مەیم پڕدەکرد و دەمگووت «من بەدوای کوڕی خۆمدا ناگەڕێم... تێدەگەیت، سەی جەلالی شەمس، من بەدوای سەریاسی سوبحەدەمدا دەگەڕێم». تەماشایدەکردم و دەیگووت «هێشتا منداڵ بوو دەموچاوی سووتا، بۆمبێک لە بۆمبە تێزابییەکان کەوت بەسەر ئەو خانووەدا کە تیا دەژیا، من بردبووم بۆ ئەوێ، بۆ لای ژن و مێردێکی بێمنداڵ بەخێویبکەن. تەسلیمی سێ خێزانی جوتیارم کردن، ئەو سەروساڵە کە گوندەکان ڕووخان، دونیا خاپووربوو دووانیانم

ونکرد، وەک شوشەیەک شەراب هیچ کەس نەیخواتەوە، شەرابێک نەیەتە سەر هیچ سفرەیەک، ساقییەک پەنجەی بۆنەبات، ڕەندێک لێوی پێ تەڕنەکات. نەفسێک، بەشەرێک نەبووە دایک و باوکی ئەو منداڵانە. هیچ کەس».

کەمێک فەقیانە سپییەکانی گرێدەدایەوە و دەستیدەبردوە بۆ کاسەکەی و دەیگووت «وامەزانە مەی خافڵیکردووم، من بەدوایانەوە بووم، بێ تەکلیفی عەبد و خودا بەدوایانەوەبووم، لەوە منداڵتربوون لە زۆر شت تێبگەن، تاکە کەسێکم هەر سێکیانم گرتۆتە باوەش... سێ تیفلی غەمگین بوون... دووانیان لە هەراوزەنا گەورەکاندا ونبوون، یەکێکیان دایک و بابی مردن، دووەمیان لە کاتی ڕاکردندا بۆ ئەودیو سنوور لەو دارستان و دۆڵ و دەربەندانەدا ونبوو... سەیرکە عەزیزم، ئەو سنوورە دەبینیت، ئەو چیاو دۆڵە سەختانە دەناسیت کە مەملەکەتی ئێمە لە مەملەکەتی شاهەنشا و مەلاکان جیادەکاتەوە، خاکی ئێمە لە خاکی سوڵتان و ئاخوندەکان جیادەکاتەوە، لەویادا هەزاران کەس کوژراون و سەریان بە گۆمی نەهاتدا چووە. چۆن دوای ڕیشەی هەورێک دەکەویت، ئاوا دوایانکەوتم... مەبەستم نەبوو بیانهێنمەوە بۆ باوەشی دایک و باب، حەزمدەکرد دوور بە دوور تەماشایانبکەم، وەک تینوویەک دوور بە دوور تەماشای پەرداخێک مەی بکات... ئاوا تەماشایانبکەم... شەش ساڵی منداڵی بەوجۆرە سەرپەرشتیمکردن، بە سوار ئەسپێکەوە دەهاتم و بەر دەماغێکم دەبەست و تەماشای گەورەبوونیانم دەکرد. سەردەمێ کە تەپوتۆزی فاجیعەکان هێوربووەوە، کەوای لێهات دەستی پیری مەیخانە جارێکی تر شەراب بگرێتەوە، کە ڕەز کەوتەوە سەر شکۆفەی هێشوو، من لەو مەرز و وەرد و مەملەکەتانەدا کەوتمە سۆراغیان، جارێکیان بیستم یەکێکیان لە مەرزەکان یارمەتی وڵاغدارەکان دەدات، هێسترەکانیان ئاودەدات، ئالفیان بۆدەخات، جێشەویان بۆ دەگرێت،

ڕایەخیان بۆ جێبەجێدەکات. من چووم بۆ مەرزەکان و بەگەیشتنی من گووتیان منداڵێک بەو ناوەو بەو وەسفە هەفتەیەک پێشتر ئیشێکی لای سایەقێکی ڕێگای جنوب دۆزیوەتەوە، هەستێکم هەبوو کە ماون، هەستێکِ لە هەستی مەیخۆرێک دەچوو بە سەلیقە دەزانێت سوراحییەکەی چەند مەیی تیاماوە... حەیف... حەیف کە ئینسان ناتوانێت دوای ڕیشەی هەور کەوێ، موخابن کە ئینسان ناکرێت ڕەگی ئاو لە زەویدا بدۆزێتەوە».

من دەمگووت «بەڵام دواهەمین سەریاس لای تۆیە... لای تۆ».

«من یەک مەخلوقم لەلایە کە پێیاندەگووت سەریاسی سوبحدەم، یەک مەخلوقی زامدار کە نامەوێت بیبینیت... نامەوێت»

بە ئارامی دەستیم هەڵدەگرت و ماچمدەکرد و دەمگووت «ئەی پیاوچاکی گەورە... دەمەوێت بیبینم... بیبینم».

سەی جەلالی شەمس تەماشای سینییەک مۆمی دەکرد کە ئەو فریشتە خوداکردەی ژنی بە بێدەنگ دەیهێنا، سینیەکی گەورە دروست نازانم چەند مۆمی لەسەر بوو، لە بەر ڕۆشنایی مۆمەکاندا، وەک پیرێکی زێڕین دەینواند. بۆ یەکەمجار بەوجۆرە ڕووبەڕوو سەیریدەکردم و دەیگووت « بە تەنیا کوڕی تۆ نەبوون، کوڕی ئەم تەبیعەتەبوون، کوڕی ئەم خاک و مەوتین و عەردەبوون... ئەفسوسمە تۆ بیبینی، وەک چۆن من درەنگ درەنگ دەیبینم. سەیرکە... لە سووتانی ئەودا دەتوانی سووتانی هەموو ئەم عەردو ئاوەدانییە ببینیت». سەیریدەکردم و شەرابەکەی هەڵدەداو دەیگووت «بۆ دەتەوێت یەکێک ببینی کە ناتوانێت لەگەڵتدا بدوێت... من خاترجەمم کە تۆ شتێکی تر لە خەیاڵتدایە، نیگاری کەسێکی ترت لە ڕۆحی خۆتدا غەملاندووە... من تێدەگەم... تۆ بیستویەک ساڵە بیر لە کوڕەکەت دەکەیتەوە، وەک شەراب بە شتێک مەستیت، بە وێنەیەک مەستیت، داتناوە نیگاری کوڕەکەت بەوجۆرە بێت، داتناوە

جوان و لاوچاک و سوارە بێت... وانییە... وانییە... تاڵترین جۆری شەراب چاوەڕوانییە، من هەموو جۆرەکانی مەییم تاقیکردۆتەوە، ڕیشم لە سەر کاسی بادە سپیکردووە، چاوم لە چاوەڕوانی ساقییدا کزبووە، من پێتدەڵێم چاوەڕوانی دووروودرێژ ئادەمی تووشی وڕێنە و ماخۆلان دەکات، کوڕەکەی تۆ لەوێیە لەوێ، لەگەڵ ئەوانی تردایە، لەگەڵ ئەو منداڵە سووتاو و برینداری غەمبارانەدا لە ماڵێکدایە، کەسانێکی خێرخوا بەخێویاندەکەن... کوڕەکەی تۆ لەوێیە، بەڵام دەڕوات ئەویش دەڕوات، تا موزەفەری سوبحدەم، بینینی دەتکوژێت، هیواخەسارت دەکات. من هەمیشە وەک باوکێک بۆی گریاوم، بۆ ئەو و هەموو منداڵەکانی تر، لەگەڵ هەموو قومێک شەراب دڵۆپێک زوخاوی ئەو منداڵانە چۆتە ڕۆحمەوە و نایەتەدەرێ، وازیلێبهێنە بابڕوات، باسوار کەشتییەکی بکەن و بیبەن، سوار باڵدارێکی وەک سیمرخی بکەن و بیبەن، تۆ هیچت بۆ ناکرێت... هیچ، وەک هەموو باوکێکی دۆڕاو وەرەو لەگەڵ مندا خۆت مەستکە، خۆت مەستکە و تەماشای ڕەز و کاسی بادەو سوراحی شەراب بکە».

من دەمزانی لەچ بەدبەختییەکەوە قسەدەکات، دڵنیابووم غەمبارە، بەڵام زۆری غەم بەرەو بێباکی و کەمتەرخەمییەکی زاهیدانەی بردبوو. بە هێمنی دەیگووت «هەبوو نەبوو کوڕە پادشاهێک هەبوو، ساڵەهای ساڵ عاشقی نیگاری سەر دیوارێک دەبێت، ساڵەهای ساڵ دەکەوێتە سەر خولیای گەڕان بۆ ساحێبی ئەو وێنەیەی لەقەد ئەشکەوتێکی بەرز و دووردەستدا دەیبینێت، دێتەدەرێ و کۆشک و شکۆی شاهان بەجێدەهێڵێت و دەکەوێتە دوای سۆراغی عەشقێکی نابەکام، تاج و سەوڵەجان تورڕدەدا و عەسا هەڵدەگرێ و خیرقەی دەروێشان دەکاتەبەر، ساڵەهای ساڵ دونیا لەمسەر بۆ ئەوسەر تەیدەکات و ئەو نیگارە نادۆزێتەوە کە شەوقی دڵی بشکێنێت، تا وەک پیری مەیخانەکان بەسەر مێزی بادەدا

کوڕدەبێت و خوداحافیزی لە جوانی و جەمیڵی خۆی دەکات. لەگەڵ پیری و داچەمین و سیسیدا قەت ئاگری دڵی ئارامنابێتەوە ڕۆژێک ڕودەکاتە دار و دیارێک و داوەتی خاتوونێکی بۆدێت، کە پێیدەڵێت ”وەرەو من ئەو مەعشوقەیەی تۆم، ئەو نیگارەم کە تۆ زەوی لەمسەر تا ئەوسەر بۆ تەیدەکەیت... وەرەو ئەمشەو میوانم بە». بۆ ئێوارە ئەمیری عاشق و کەنەفتە لە ئاوێنەدا تەماشای خۆی دەکات و دەبینێت کە پیری چی پێ کردووە، تەنیا ئەوکات دادەنیشێت و بیر لە دڵڕەقی دەهر دەکاتەوە، بیری ئەوەی دەکەوێتەوە کە کاری دەهر تەنیا ئەوی نەگرتۆتەوە، بەڵکو مەحبوبەش هەر دەستکردی خالیقە و لە دەست هێز و قانونی خالیق دەرناچێت... ئەوشەوە کە دەگاتە بەر ماڵی حەبیبە، پیری ئەژنۆکانی لاوازکردووە، لەبەردەرگا دەوەستێت و دوودڵە لەوەی بچێتە ژوورێ، دوودڵە بڕوا و دەموچاوی ڕاستەقینەی دەهر ببینێت، یان بوەستێ و بەو نیگارە خەیاڵییەی خۆیەوە بگەڕێتەوە و تاماوە بە خولیای نیگارێکی خەیاڵینەوە سەربنێتەوە، دواجار لەو ساتەدا کەوەختە دەست بۆ تەقولبابی ماڵی مەعشوقە دەبات، دەستی دەلەرزێت و گیانی دەچێتە سەر ئاوو لەرز دەچێتە ئەژنۆی... لەویادا بڕیاردەدا کە چۆن ساڵەهای ساڵ تەنیا بە خەیاڵ ژیاوە، هەر بە خەیاڵ بژی و چۆن عەشقی نیگارێک بووە هەروا لێگەڕێ و هەروا بەردەوام بێت... ئیدی دەست لەو دەرگایە بەردەداو خیرقەی خۆی کۆدەکاتەوەو وەک قەلەندەرانی بێمەکان دەکەوێتەوە شاخ و کێو و جارێکی دی ڕووناکاتەوە ئەو ماڵەی کە مەنزڵی مەعشوقەیە... مەعشوقەیەک هەر لە خەیاڵدا جوانە و لەویادا مەعنای هەیە».

دەستی سەی جەلالی شەمسم دەگرت و دەمگووت «پیری دانا... مەبەستت لەم حیکایەتە چییە... دەتەوێت چیم پێ بڵێیت؟».

شەرابەکەی دەنۆشی و دەیگووت «تۆ لەوە زیرەکتریت لێم

تێنەگەیت... پێتدەڵێم، دەست بەو نیگارە خەیاڵییەی ناو دڵتەوە بگرە چاترە... شیرینی شەرابی خەیاڵ، لە تاڵی ئاوی حەقیقەت باشترە».

من دەمگووت «نا بەڕێزی من... من تاڵی ئاوی حەقیقەتم پێباشترە... من لەو زاهیدە ناچم کە تاج و سەوڵەجان بۆ خەیاڵێک فڕێدەدا، لەوانە نیم لە ترسی نیگاری مەحبوبەم، لە بەردەرکی ماڵیان ئەژنۆم بلەرزێت و ڕوو وەرگێڕم... گەر کوڕەکانم چڵوچێوێکی ڕەشیش بن، ناچارم باوەشیان پیابکەم... ئەوان ئازارێکی ئەوتۆیان چەشتووە شایەنی ئەوەن یەکێک بێ مەرج، بێ هیچ شەرت و پەیمانێکی پێشوەخت خۆشیبوێن... تۆ حیکایەتی تەواوی کوڕەکانی من نازانێت... تۆ نهێنی سەرەتایانت لەلایە، دەزانی لە کوێوە هاتوون، بەڵام من دەزانم چۆن ژیاون... چۆن لەسەر شۆستەی شارەکان و لە هەڵم و باروتی شەڕدا ونبوون... ئەوان زوڵمێکی ئەوتۆیان بینی کە شایستەی لێبوردنێکی گەورەن... شایستەی عەشقێکی ڕاستەقینەن... ئەوانە کوڕی منن... کوڕی من... من تا دواهەناسە ئازاری چارەنوسیان هەڵدەگرم».

فەقیانەکانی کۆدەکردەوەو بە توڕەییەوە سەیریدەکردم و دەیگووت «کوڕی تۆ نین...بەتەنیا کوڕی تۆ نین... کوڕی هەموومانن... دەبوایە هەموومان ژانی چارەنوسیان هەڵگرین».

من بە غەمگینی تەماشامدەکرد و دەمگووت «یان کوڕی هیچ کەس نەبوون... هیچ کەس... نە کوڕی من بوون، نەهی تۆو نە هی کەسی تر».

چاوی دەنوقاند و لەبەر ڕۆشنایی زەردی مۆمەکاندا وەک نیگارێکی خەیاڵی لێدەهات، بە ڕۆحێک دەچوو بۆ ماوەیەک دەردەکەوێت و کە ونبوو ئیتر لە ناو مەرزەکانی ژیاندا نەیدۆزیتەوە، بە هێمنی مەستێکەوە کە سوڵتانی هێشتا بەدەستی هەستەوەیە چەند جارێک لەبەرخۆیەوە دەیگووت «کوڕی هەموومان بوون..هەموومان... هەموومان».

من دەستیم ماچدەکردو دەمگووت «پێمبڵێ دواهەمین سەریاس لە کوێیە... پێمبڵێ».

دەستی دووردەخستەوە و دەیگووت «خودایە لە مەستیم عەفوومەبە... ئەوە ئەو گوناهەیە کە بۆم تەرکناکرێ... خودایە گەر تۆ پێتوایە ئۆباڵی ئەو گەنجانە لە گەردنی منە لەویشم عەفوومەبە، چونکە نازانم کێ گوناهبارە... کێ... ئەوانە کوڕی هەموومان بوون و کوڕی هیچ کەسیش نەبوون... وەک مانگ، وەک جەبەروتی خۆت، وەک شەراب لە ناو وجودی ترێدا، کە موڵکی هەموومانن و موڵکی هیچ کەسیش نین... سێ مەلۆتکەبوون، سێ پارچە گۆشتی مەعسوم، دواتر شتێک لەگەڵ خۆیدا بردنی، بایەک لەدەستی مەستێکی وەک من بەهێزتر. موزەفەری سوبحدەم چۆن بوومەلەرزە دەتوانێ سوراحی شەراب بشکێنێت، چۆن دەتوانێت پیاڵەی بادە بەخۆی و شەرابەوە سەرەوژێربکات، گەردەلوولیش هەیە دەتوانێ کوڕەکانمان بفڕێنێت... ئەوان سێ نەمام بوون کە با لە باغ هەڵیکەندن و بردنی، یەکی هەنارێکی شوشەیان پێبوو تا یادگاری ئەو باغەیان لە یادنەچێتەوە کە تیا سەوزبوون، یەکی هەنارێکی شوشە کە گەر ڕۆژێک کەوتنە سەر ڕێگای یەک، یەکدی بناسنەوە، گەر ڕۆژێک بۆیان گەڕاین لە پێچ و پەناکانی دونیادا بیاندۆزینەوە».

من بە غەمگینییەوە دەمگووت «بەڵام هیچ کەس بۆیان نەگەڕا... هیچ کەس»

ئەو بەپەژارەیەکی گەورەوە سەریدەخستە سەر کتێب و وەرەقەکانی کە لە بێدەنگی ئێوارەدا، لە بەر ڕۆشنایی مۆمەکاندا، ئارەزووی بێدەنگییان قووڵترو قووڵتر دەکردەوە. بە دەنگێک کە هێندە خامۆش و کپ بوو، هیچی لەدەنگی ئەو پیاوە نەدەچوو کە بەدرێژایی ئێوارە قسەیکردبوو دەیگووت «لەبەرئەوەی کاتمان نەبوو، ئەی دۆست کاتمان نەبوو... شەڕو مەستی ئێمەی لەگەڵ خۆیدا برد... بادە و جەنگ...

بادە و جەنگ... بادە و جەنگ». سەیرێکیدەکردم و بەهەمان ڕوخسارو سیماوە دەیگووت «ئەو نەیدەویست... نەیدەویست... هیچ کەس لاپەڕەی ئەو چیرۆکانە هەڵبداتەوە». من دەمگووت «ئەو کێیە... ئەو کێیە پێمبڵێ؟». وەک یەکێک لە ئەستێرە و هەور و درەخت و کاسی شەرابەکەی بترسێت، بە ئەسپایی دەیگووت «سەرۆک... سەرۆک... یاقوبی سنەوبەر...».

دەمویست زیاتر بیهێنمەقسە، دەمویست تێمبگەیێنێت کە ئەڵماسی ئەم نهێنییە لە کوێدایە، بەڵام هیچی نەدەدرکان، بەر لەوەی شەو بگاتە قووڵترین ماڵی خۆی، بەر لەوەی ئەو بەجۆرێک مەستبێت، هەستێت و بڕواتە ناو جێگەی ئەو حۆرییە خوداییەی، وەک پەپولە بەدەورماندا دەهات و دەچوو. لێمدەپرسی «سەی جەلالی شەمس، ڕێگام بۆ ڕۆشنبکەرەوە، تۆ باوەڕت بە شەراب و مۆم و خەڵوەتی مەعشوقە هەیە... بەهەر سێکیان سوێندتدەدەم دواهەمین سەریاس لە کوێیە؟». وەک ئەوەی ماندوومکردبێت، وەک ئەوەی چاوەڕوانی ئەوەی نەکردبێت چیرۆکی ئەو منداڵانە وا ئازاربیدات، وەک ئەوەی چیتر مەی مەستینەکات و چیتر نەتوانێ بخەوێت، هەڵدەستاو بە گرژییەکەوە کە لە بەر مۆمەکاندا شێوەی پەیکەرێکی کۆن و بەویقاری دەدایە دەیگووت «لەوێیە، لەوێ لە ماڵی منداڵە سووتاوەکاندایە، لەگەڵ براکانیایەتی... بڕۆ... بڕۆ موزەفەری سوبحدەم... بڕۆ بۆ لای موژدەی شەمس، سەی موژدەی کوڕمان... ئەو تاجیری ئەنتیکە و توحەفیات و شتی کۆنە لە ناو قەیسەرییەکاندا دەیدۆزیتەوە... ئەو دەتباتِ بۆ لای سەریاسی سوبحدەم، ئەو دەتبات».

دادەنیشت و بەخەتێکی شکستە، کە تا ئەوکات جوانترین خەتێک بوو دیبێتم، نامەیەکی دەنووسی و بێئەوەی سەیرمبکات، دەیگووت «ئەو نامەیەی بدەرێ و تەواو... ئەو نامەیەی بدەرێ و هەنارە شوشەکەتی

نیشانبدە و بڵێ من ئەوم... ئەوم، بەڵام موزەفەری سوبحەدەم یەک شت بزانە، یەک شت، شتێک لەوانەیە سوود و ئیستیفادەیەکی گەورەی هەبێت و لەوانەیە مەنفەعەتێکیشی نەبێت، بزانە مەحەبەت تازە دەردی ئەو منداڵانە تیمارناکات».

شەوێکی ساردبوو کە لە باغی سەی جەلالی شەمس هاتمەدەرێ. شەوێکی ساردتر لە شەوەکانی دیکەی دونیا... شەوێک بوو هەستمکرد تا قووڵترین شوێنی ژیانم لە نهێنییەکدا نوقمبووم سەروبنی نییە... دەڕۆیشتم و وەک شێت چاوەڕوانی بەیانیم دەکرد... بەیانییەک بەوپەڕی بێڕەحمییەوە منی هەڵگرت و بەرەو ئەم کەشتییەی هێنام.

١٨

چەند ساڵێک لەمەوبەر محەمەدی دڵشوشە، لەو ئێوارەیەدا کە تۆفانەکان لەگەڵ خۆیاندا بردیان، دەبایە بچوایە بۆ لای سەی مژدەی شەمس، ئەو ئێوارەیە کە بە خۆی و هەنارە شوشەکەیەوە، عەشق ڕێگای پێگرت و خەیاڵی پێگۆڕی، دەکرا ئێوارەیەکی گرنگ بێت لە دۆزینەوەی سەریاسەکاندا بۆ یەکتر، بەڵام کاتێک عەشق دڵی محەمەدی دڵشوشەی شکاند و بە خێرایی بەرەو مەرگ فڕاندی، کاتێکی ئەوتۆی نەبوو ئاڕاستەی خۆی بگۆڕێت و چیرۆکی سەریاسەکان بگەیێنێتە کۆتایی خۆی. نا من وەک سەریاسی دووەم ئەو گومانەتان تیادروستناکەم کە محەمەدی دڵشوشە کوژراوە، من دەمەوێت لە وێرانەی عەشقی ئەودا بژیم، نەوەک لە تەلیسمی مردنیدا، تەلیسمێک کە بۆمناکرێتەوە و گوناهبارێک نامەوێت بۆی بگەڕێم، کوژراوێک نامەوێت ئەو خەونە کۆنەی منداڵی بکوژم، کە حەزیدەکرد لە عەشقدا بمرێت..بەڵێ... ئەو ئێوارە سەیر و ساردەی تۆفانەکان بوو، چیرۆکی سەریاسەکانی ڕاکێشایە ئەم زەریایەوە. سەیرکەن هەموو حکایەتێک وەک جۆگەلەیەکی چکۆلانە وایە کە دواجار دێت و دەڕژێتە ناو دەریای بەرینی هەزاران حیکایەتی ترەوە... هەر حکایەتخوانێکیش لە ڕێگا مرد دەبێت حیکایەتخوانێکی دی هەبێت شوێنی بگرێتەوە و ڕووبار لە دوای ڕووبار و دەریا لەدوای دەریا دوای ئەو چیرۆکە بکەرێت.

حیکایەتی منیش وابوو، من ئەو سەفەرەم تەواوکرد کە محەمەدی دڵشوشە لە ئێوارەیەکی تۆفانیدا نەیتوانی تەواوییکات.

ئەو شەوە کە لای سەی جەلالی شەمس گەڕامەوە، جیهان بە جۆرێک تاریک بوو، وەک ئەوەبوو لە جوغزێکدا گیریکردبێت و یەکێک لەوسەری ئەوسەری دونیاوە هاواریکات «تەواو ژیان شێوەیەکی هەتاهەتایی خۆی وەرگرتووە و کاتی قسە و دوودڵی و دەستکارییەک نەماوە». شەوبوو من بە هەستی یەکێکەوە بزانێت پەل بە هیچییدا ڕادەکێشێت، دەهاتمەوە بۆ ئەو گوندە... سەیربوو لەلام کە بینیم خوشکە سپییەکان لە تاریکییدا چاوەڕوانمدەکەن. چیرۆکی سەریاسەکان لە قووڵاییدا بریندارییدەکردن، لەوە دەترسان ڕۆژێک بێت سەدان سەریاس سەر دەربهێنن، لە قووڵایی ئەو شار و گوندانەوە سوپایەک لە منداڵانی هەتیو بە خۆیان و سەدان هەناری شوشەوە بڕژێنە ژیانی منەوە، لەوە دەترسان شار و گوندەکانی وڵات هەموویان لە ژێرەوە پڕبێت لە هەزاران منداڵی تر کە هەمان چیرۆکی سەریاسەکانیان هەیە، دەترسان بکەومە گومۆکەیەکی کوشندەوە نە دەری هەبێ و نەدەرچوون. ئەو شەوە من باوەشم بەهەردووکیاندا کرد کە وەک دوو پەری گەورە لەسەر بەردێک لە نزیک ڕێگاکانەوە چاوەڕوانیاندەکردم. وەک هەمیشە بێدەنگ و قووڵ و بەحیشمەت دەیاننواند، دوو مەخلوق بوون لە خەویشدا نەتدەتوانی لەیەکیان جیابکەیتەوە، لەو ڕێگا تاریکەدا تا گەیشتینە ماڵ، باسی ئەو یەکدی بینینە سەیرەی سەی جەلالی شەمسم بۆ کردن، باسی ئەوەم کرد کە سەریاسێکی دیکە لە شوێنێکی دیکە، لە ڕوخسارێکی دیکەدا لەو شارەدا دەژی. من ئەوکات جگە لەو ڕستە سەیرو ئاڵۆزانەی سەی جەلالی شەمس هیچی دیکەم لە سەر دواهەمین سەریاس نەدەزانی. بەڵام بیرتان نەچێت «دواهەمین سەریاس» ناوێک بوو دواتر لە کۆتایی هەموو شتێکدا بەخشیمە ئەو منداڵەی دۆزەخی

بینیبوو. ئێستاش واتێدەگەم ئەو دواهەمین سەریاسی دونیا نەبوو، بەڵکو دواهەمین سەریاسی ژیانی من بوو.

ئەو شەوە بۆ ئەوەی ئازارەکانی خۆم هێوربکەمەوە، وەک هەمیشە قسەم لەیەکێتی مرۆڤەکان کرد، قسەم لەوەکرد کە ناوی سەریاس جگە لە ناوێکی دیکەی ئینسان هیچی تر نییە. وشەی سەریاس ناوێکی ترە لە بری مانا گشتی و مەجازییەکەی ئینسان بەکاریدەهێنین. پێمدەگووتن، چیرۆکی سەریاسەکان لەسەرەتاوە تا کۆتایی هەر ڕەنگێک وەربگرێت، بە هەر ڕێگایەکدا بڕوات، لەوە دەرناچێت کە چیرۆکی هەموو ئەوانەیە لەم سەر زەوییەدا بێهیچ کۆمەکێک کەوتوونەتە ناو گەردەلوولەکانەوە. من لە مێژبوو وازم لەوە هێنابوو بۆ یەکێک بگەڕێم ژیانی لەناو هەزاران هەزاری زیندەگی تردا توابووەوە، دەمزانی جیاکردنەوەی هەر یەکێک لەوان لەویدی، بێماناکردن و کوشتنێتی... ئاە ئەی دۆستانی ئەم شەوە تاریکە لەوانەیە لای ئێوە وا نەبێت، لەوانەیە شتەکان بۆ ئێوە کە خۆتان نیشتەجێی هەمیشەیی ئەو ماڵە بوون چەشنێکی دیکە بنوێنێت، بەڵام لای من کە لە دوورەوە هاتبووم، ساڵەهای ساڵ لە سەحرادا یەک دیمەنم بینیبوو، ساڵەهای ساڵ مەودایەکی نەشکاو و نەبڕاوم لە هەموو شتەکان وەرگرتبوو، وەک چۆن بیابان لە یەکێتی و یەکانگیری سروشت ئاگاداریکردمەوە، چۆن دەریای لمی بێسنوور لەو بۆتەیەی خەبەردارکردمەوە کە هەمووان وەک مرۆڤ و گیانەوەر و خودا لە ناویدا نیشتەجێین، ئاوەهاش لە یەکێتییەکی سەرتاسەری ژیان وەئاگایهێنامەوە. دەشێت ئێوە تاکەتاکە سەیری زیندەگی خۆتان بکەن و بڵێن ئەمە ژیانی منە، بەڵام کاتێک مرۆڤ بیستویەک ساڵ لە ماڵ دووربێت کە دەگەڕێتەوە، کە دادەنیشێ و تەماشادەکات، ناتوانێت، یەکە یەکە پێتانبڵێ «ئەمەیە ژیانت»، بەڵکو دەتوانێت پێتانبڵێ «ئەمەیە ژیانتان» «ئەمەیە ژیانمان» «ئەمەیە ژیان». من سەریاسم لە ناو

ئەو یەکێتی و تێکەڵاوبوون و ئاوێتەبوونە مەزنەدا بۆ جیانەدەکرایەوە. من ئەمشەو لەبەردەم ئێوەدا دەیدرکێنم و خۆشبەختیشم، لە گەڕانی دوورو درێژمدا بە دوای سەریاسی سوبحدەمدا، سەریاسی ڕاستەقینەم نەدۆزییەوە، ئەو کوڕە ڕاستەقینەیەم نەبینی کە وێنەکەی لە خەیاڵمدا بوو، بەڵام هەموو ئەو جیهانەم بینی کە سەریاسی تیا ونبووبوو. ئەو شەوەی لای سەی جەلالی شەمس گەڕامەوە و درەنگ وەخت لە تاریکی ناو کێڵگەکاندا قسەم بۆ خوشکە سپییەکان دەکرد، بە جۆشی دەروێشێکەوە قسە لە خودا بکات، دەمگووت سەریاس ناوێکی ترە لە ناوەکانی ئادەم... ئادەمێک بێخودا لەم زەمینەدا دەسووتێت و هەڵدەستێتەوە، دەردەکرێت و دەگەڕێتەوە. بەڵام خوشکە سپییەکان، جۆرە نیگەرانی و پەرێشانییەکیان تیابوو من تێینەدەگەیشتم.

من لە تاریکیدا دەستم بەرزدەکردەوەو دەمگووت «لالای من، شاشای سپیم... باوابێت... باوابێت... با ئەم عەودالی و گەڕانە لەگەڵ خۆیدا بمبات، بمبات بەرەو ناو گەردەلوول، بۆ سەحرا، بۆ ناو قوللە تاریک و داخراوەکان، بۆ پشت هەر دەرگایەک کە کلیلەکانی لای مرۆڤ نییە... بابمبات، ئێوە غەمی چی لە من دەخۆن، من بۆیە لێرەم تا دەریاکان بەدوای ئەودا بگەڕێم، دەزانم ئێستا لێم دەپرسن ئەو کێیە، من بۆ کامە سەریاس دەگەڕێم، سیفەتی ئەو سەریاسە چییە کە وەک شێت لە دوی خۆم دەدەمە دەست لافاوەکان. نازانم لەوانەیە زنجیرەیەک ڕۆحی بەدبەخت هەبن، کە بە زنجیرەیەک چیرۆکی شەیتانکرد پێکەوە بەستراون، کە هەریەکەیان بمانبەنە سەر ئەوی تریان... من تا ئەو جێگایەی بتوانم دەڕۆم... تا ئەو جێگایەی خەیاڵم ئەم مەحشەرە قبووڵدەکات دەڕۆم ، من گەر خودایە دەستم دەگرێت و گەر شەیتان، دواجار دوایدەکەم».

ڕۆژی دوایی ئەو هەنارە شوشەیەم لە خوشکە سپییەکان خواست و بەتەنها چوومە لای «سەی مژدەی شەمس» ئەو توحفەفرۆشە گەنجەی هیچی لەو پیرەمێردە عاشقە نەدەچوو کە لە ناو چیاکاندا دیبووم، پیاوێک بوو لە نوسینگەیەکی گەورەدا دانیشتبوو، بە هێمنی و ویقارێکەوە قسەیدەکرد تەنیا لەو سیاسیانەم بینی بوو هەندێجار لە کەناڵە ناوخۆکانەوە لە پشت کورسی و مێزەوە قسەیان بۆ تەلەفزیونەکان دەکرد، منگی و گڕییەک لەدەنگیدابوو، لەگەڵ هەر کەسێکدا قسەی بکردبایە وەک ئەوەبوو بۆ کۆمەڵێک ئافرت قسەبکات و بیەوێت بە دەنگی سەرسامیانبکات، نامەکەی باوکی و هەنارە شوشەکەم دایە، ئەو دەستی بردو لە مێزێکی تەنیشت خۆیدا قاسەیەکی گەورەی کردەوە، هەنارێکی شوشەی دیکەی لەو قاسەیە دەرهێنا، هەنارێکی شوشە کە تەواو لەو هەنارە شوشەیە دەچوو کە من خستبوومە سەر مێزەکەی. بە هێمنی هەردوو هەنارەکەی بەراوردکرد و گووتی «من لەسەر ڕاسپاردەی باوکم سەرپەرشتیدەکەم... ئەو کەسی من نییە... لەگەڵ کۆمەڵی منداڵی تردایە، ڕێکخراوێکی بیانی بەخێویاندەکات». سەیرێکیکردم و بەسەرسامییەوە پرسی «تۆ دەزانیت چۆنە؟... بینیوتە؟...دەزانیت چ ڕوخسارێکی هەیە؟». من گووتم «نا... لە کوێوە بزانم، لە کوێوە؟ تا ئێستا نەمبینیوە». بە هێمنی کلیلی ماشێنەکەی هەڵگرت و گووتی «بابڕۆین». ئەو منی برد بۆ ئەوماڵە گەورەیە کە لە کوچەیەکی نوێ و لە بەشێکی تازەی شاردا بوو. سەی مژدەی شەمس لە ڕێگا سەریبادەداو دەیگووت «قوربان من نایناسم، من لەسەر قسەی سەی جەلال هەموو شتێکم بۆ کردووە، من ئەو ڕێکخراوەم بۆ دۆزییەوە کە سەرپەرشتی منداڵانی کەمئەندام و ئیفلیج دەکات، لەوانەیە بیبەن بۆ ئەورووپا، دکتۆرێک پێیگووتم لەوێ دەرسی لەسەر دەخوێنن... دەمێکە بە باوکم گووتووە خۆی لەم چیرۆکانە دووربخاتەوە... بەڵام ئەو

وازناهێنێت... قوربان بزانە، من هەموو شتێکم لەبەر خاتری سەی جەلال بۆ کرد». پیاوێک بوو خۆی لەوە بەگەورەتر دەزانی بایەخ بە چارەنوسی هەندێ کەسی بچوکی وەک دواهەمین سەریاس بدات. منی لەبەر دەرگاکە داگرت و گووتی «دەتەوێت بێمەوە بە دواتا؟». گووتم «نا... ئەزیزم... من خۆم شارەزای هەموو ڕێگاکانی دونیام». نازانم بۆ لەگەڵمدا نەهاتە ژووری، پێدەچوو نەتوانێ لەو دونیایە نزیکبکەوێتەوە کە ئەو منداڵانە تیادەژیان. وەک ئەوەی ترسێک لەو جێگایەی دووربخاتەوە کە تەنیا ڕێزو مەحەبەتی باوکی ناچاریکردبوو ڕووی تێبکات، بە پەلە ماشێنەکەی ئاژووت و دەربازبوو. سەی مژدەی شەمس وەک یەکێک نەهاتە پێشچاوم مەراقێک لە دونیا بخوات، وەک یەکێک جگە لە خۆی شوێنێکی بۆ کەسانی تر و زیندەگییەکانی تر لە ژیانیدا جێهێشتبێت، پیاوێک بوو لە نیوەڕۆیەکی گەرمدا منی گەیاندە خانوویەکی گەورە کە لە ناوەوە جۆرە قەڵایەکی داخراوی دیکە بوو، تێکەڵەیەک بوو لە خەستەخانە و زیندان، لە شوێنی بەخێوکردن و شوێنی قەهر، لە ماڵی سەرپەرشتیکردن و ماڵی وێرانکردنی مرۆڤ، منی گەیاند و ئیتر نەمبینییەوە. بەڵێ، هەر ئەو جارە بوو ئیدی من سەی مژدەی شەمسم نەبینییەوە، ئەو پیاوەی دەبایە محەمەدی دڵشوشە ببات بۆ لای دواهەمین سەریاس، بەڵام کە بینیم هیچی دەربارەی محەمەدی دڵشوشە نەدەزانی، ئاگاشی لە چیرۆکی سەریاسەکانی تر نەبوو. دەیگووت «ئەوەندەم کات هەیە بە دوای ژیانی خۆمدا ڕابکەم، ساڵەهای ساڵە بە سەی جەلالی شەمس دەڵێم ئەو هەنارە شوشەیە چییە بافڕێیبدەم، خۆ قاسەکەم تەنەکەی خۆڵ نییە، هەر جارێک کە دێت، دەرگای قاسەکەم پێدەکاتەوە تەماشایدەکات و دەگری، من هەموو جارێک دەڵێم بابە ئەم شتانە چییە، ئەمە سەنعەتی چ زەمانێکە، ئاخر ئەم شوشەیە خۆ توحفە نییە، من چی لێبکەم،

براگیان سا شوێنم لێدەگرێت، ئەو دەڵێت فرێینەدەیت، ڕۆژێک شتێکی گەورە ئاشکرادەکات». لە بەردەرکی ئەو ماڵە هەنارە شوشەکەی دامێ و گووتی «من ساڵەهای ساڵ پاراستوومە، ئیتر ماڵی خۆتە، کە سەی جەلالی شەمست بینی، بڵێ هەنارەکەم بە ساغی لە مژدە وەرگرت، با لای باوکم عەیببار نەبم». بە هێمنی دەمگووت «دڵنیابە... دڵنیابە... دڵنیا». ئەو دەڕۆیشت و بە کەمتەرخەمییەکەوە هۆڕنێکی خوداحافیزی لێدەدا و بەپەلە جێیدەهێشتم.

بەتەنیا چوومە ئەو ماڵەوە کە ڕێکخراوێکی بیانی بۆ گەنجە پەککەوتەکانی دروستکردبوو. دروست نازانم ئەو ماڵە چەند ژوور بوو، وەک ئەوە بوو لە هەزاران هەزار ژوور دروستبووبێت... لە هەزاران هەزار ڕاڕەو و پێچاوپێچ، لە سەدان ساڵۆنی گەورە گەورە. لەدەرەوەڕا وەک ماڵێکی ئاسایی دەینواند، بەڵام لە ناوەوە وەک ئەوە بوو تائەوسەری ئەوسەری گەردون درێژ بووبێتەوە. بەڵام هاوڕێیان بزانن تادەمرم ئەو سەفەرە ترسناک و سەیرەم لە داڵان و ژوور و هۆڵ و قاوشە سەیرەکانی ئەو ماڵەدا لە یادناچێتەوە.

هەزاران ژوور بوو... هەزاران ژوور. پڕ لە گەنجی پەککەوتە و شێواو. کوڕانی بێ دەست و قاچ و سەر. پڕ لە مەخلوقاتی سەیرو نەبینراو، پڕ لەو کوڕانەی پارچەپارچە بووبوون و دەستێک بە شێواوی نابوونی بەیەکەوە. پێدەچوو ژوورەکان بە پێی جۆری دەردەکان دابەشبووبن، چەندەها ژووری دووردرێژ پڕبوون لەو گەنجانەی هەردوو قاچیان نییە. شوێن زیندەگی ئەو کوڕانە بوو لەسەر دەست دەڕۆیشتن، وەک هەندێک تەنی دابڕاو لە زەوی لە بەتانی سەیر سەیردا هەڵواسرابوون، لە پێخەفە هەواییەکانیاندا جۆلانێیان دەکرد، هەندێکیان پێدەچوو بە دارشەقەکانیاندا هەڵواسرابێتن، هەندێکیان لە ژێر قەرەوێڵەکانیاندا دەخەوتن و قاپی

خواردنەکانیان لەسەر زەوییەکە لە نزیک خۆیانەوە جێهێشتبوو و لە بنەوەڕا نیگای ئەو ڕێبوارانەیان دەکرد کە بە کن جێگاکانیاندا تێدەپەڕین. شوێنێکی دی شوێنی ئەو گەنجانە بوو اکە دەستیان نییە، دیمەنێکی سەیربوو سەدان لەو گەنجە بێدەستانە بەدەم قاپەکانیان دەگرت، سینیەکانیان لەسەر سەر ڕادەگرت و لە ڕاڕەوێکی درێژدا وەک لە پێشبڕکێیەکی بێدەنگ و درێژدا بن دەڕۆیشتن. من یەکە یەکە بە ڕاڕەوەکاندا دەهاتم، بۆنی دونیایەکی سامناک دەهات بەسەرمدا. سەیرت لێدەهات ئەو هەموو ئازارە چۆن لە شوێنێکی وادا جێگای دەبێتەوە، هەزاران منداڵ و گەنجی زامداربوون کە بێدەنگ و بێپاک دەهاتن و دەچوون، یەکێک بوو لە بێدەنگترین جێگاکانی دونیا، بە ئاستەم دەنگێکت دەبیست. بە چرپەی ترساو قسەیان لەگەڵدا یەکدا دەکرد، هەر شتێکت دەپرسی بە ئەسپایی وەڵامیاندەدایتەوە. لە بەشی کوێرەکاندا هێمنییەکی خۆڵەمێشی باڵی بەسەر شتەکاندا گرتبوو، وەک ئەوەی نەبینینی دوورودرێژی کوێرەکان نیگار و ڕەنگی شتەکانی کاڵکردبێتەوە، لە شوێنی کەڕەکاندا کچییەک لە کپی سەحرا دەچوو، بێدەنگییەک لە بێدەنگی ڕاڕەوێکی ناو مەلەکوتی دەکرد ڕکێفی شتەکانی لەدەستابوو. لە شوێنێکی دیکەدا ئەو کوڕانەم بینی کە پێدەچوو هەلاهەلابووبن و کۆکرابێتنەوە، مەخلوقاتی شێواو، مەخلوقاتی کۆلاجکراو لەسەر یەک، ئەوانەی پارچەکانیان پەڕیبوو بۆ یەک. هەستتدەکرد سەری یەکێکیان بە لەشی ئەوی دییەوە و چاوی یەکێکیان لەسەری ئەوی دیکە و کەپوی ئەوی دیان لەسەر ڕوخساری یەکێکی دیکەیە... هەستتدەکرد دەستێک هەموویانی پارچەپارچەکردووە و تێکەڵاویکردوون، بەڵام هێندە تێکەڵاویکردوون دواتر نەیتوانیوە دروستیانبکاتەوە، ئادەمیزادت دەبینی نیوەی پەڕیوە بۆ سەر ڕوخساری یەکێکی تر، ئادەمیزادیشت دەبینی وەک لە پارچەی زیادی هەزاران ئادەمی دیکە دروستبووبێت، هیچ بەشێکی

لەگەڵ ئەوی دیکەیدا نەدەگونجا. من دەهاتم و لە هەموو داڵان و هۆڵ و ژوور و ساڵۆنەکاندا دەمپرسی «کەس سەریاسی سوبحەدەم دەناسێت؟» هەمیشە دەنگێکی هێمن بە چرپەوە دەیگووت «نایناسین». دەنگێک دواتر نەتدەزانی لە کوێوە هاتووە و کێ وەڵامیداویتەوە. ئاوڕتدەدایەوە بۆ ئەوەی بزانیت کێ وەڵامیداویتەوە، بەڵام کەس تەماشای نەدەکردی. لە ژوورێکدا لەوسەری ئەوسەری ڕاڕاوەکان. لە بەشی منداڵانی پشکۆ، شوێنی ئەو کوڕانەی لە جەنگدا سووتابوون، سەریاسی سوبحەدەمم دۆزییەوە. لەبەردەرکی بەشەکەدا وەستام و بەدەنگێکی کەمێک بەرز پرسیم «تکایە، کێ سەریاسی سوبحەدەم دەناسێت؟». کوڕێکی بچکۆلانەی باریک کە نیوە ڕووت لە دەرپێ و فانیلەیەکدا دەسوڕایەوە، سەرتاپای گیانی بە شێوەیەکی ترسناک سووتابوو، دوو چاوی پێوە بوو شین، لەسەر تەختی دەموچاوێکی داقرچاو، کوڕێک بێبرۆو بێبرژانگ، وەک تارماییەک لە خەونێکی تاریک ڕایکردبێت بە ئەسپاییەوە هاتەبەردەمم و گووتی «سەی جەلالی شەمس تۆی ناردووە؟». چرپاندم بە گوێیدا «ئەو منی ناردووە. سەی جەلالی شەمس... منی ناردووە... تۆ ئەویت سەریاسی سوبحەدەمیت؟». بە ئەسپایی گووتی «نا... نا... من ئەو نیم... بەڵام دەیناسم، من سەریاسی سوبحەدەم دەناسم؟ وەرە بتبەم بۆ لای». دەستیگرتم و بە ئەسپایی بردمی. ئەو بە منی گووت ئەم ژوورانە شوێنی منداڵانی پشکۆن، سەدەها گەنجی سووتاوبوون کە لەشیان وەک مۆم توابووەوە، جەستەیان وەک لاستێکێکی شل بەسەر نوێنەکاندا ڕژابوو، وەک لاستیکێک دواتر ساردبووبێتەوە و هیچ قاڵبێک کۆی نەکردبێتەوە، هەندێکیان پێدەچوو هەمیشە بسووتێن، کاتێک سەیری چاویانت دەکرد پڕ بوو لە پشکۆ، هەناسەیان لە هەناسەی کوورەیەکی گەرم دەچوو. کە بە ژوورەکاندا دەڕۆیشتی هەستت بە گڕەیەک دەکرد لە گڕەی بای بیابان بەهێزتر. ئەو کوڕە کە بەراورد

بەوانی تر پێدەچوو لە هەموویان باشتربێت گووتی «من ناوم، ئەستێرە کامیلە، پێمدەڵێن ئەستێرەی ڕەش، لەبەرئەوەی تاکە کەسێکم دەتوانم نیوەشەوان کە دونیا تاریکدادێت بچمەدەرەوە و بازاڕ و کوچە ڕەشەکان ببینم... دەزانی من چۆن سووتام؟ نازانیت. لە دەغڵێکی سەوزدا سووتام، لەگەڵ کچی شێخێکدا لە ژێر ئاسمانێکی ڕۆشندا خەوتبووم، کەسوکاری ئەو ئاگریان لە هەردووکمان بەردا، من هەرچۆنێک بوو بە ئاگرەکەوە خۆم گەیاندە ئاو، ئەو نەیتوانی دەرچێت، لەوێ لە ناو گەنمەکاندا سووتا». بە سووکییەکی سەیر قسەیدەکرد، مرۆڤ وا هەستیدەکرد لە بەندیخانەیەکی ترسناکدایە نەوەک لە خەستەخانە و ماڵێکی سەرپەرشتیکردندا. بەجۆرێک سووتابوو مرۆڤ نەیدەتوانی نیگاری پێش سووتانەکەی بهێنێتەوە پێشچاوی خۆی. بەڵام شتێک لە درەوشانەوەو سافی ڕۆح لە چاویدا دەبینرا. گووتی «دەزانی بۆچی وا بە سووکی قسەدەکەین؟». گووتم «نازانم، نا». سەیریکردم و گووتی «دەبووایە بزانیت... لێرە هەمووان هاواردەکەن ، هەمووان دەناڵێنن، ئەوانەی زۆر بەدەنگی بەرز قسەبکەن و بناڵێنن پشووی ئەوانی تر تێکدەدەن، ئیسراحەتی دکتۆر و ستافی ڕێکخراوەکە تێکدەدەن کە ئەوەتان لەسەرروومانەوەن... ڕۆژێک هاتن و هەموو ئەوانەیان دەرکرد کە بەدەنگی بەرز هاواردەکەن و دەناڵێنن، بۆ ئەوەی لێرە بژیت و نانبخۆیت و لە لێفەیەکی گەرمدا بخەویت نابێت بەدەنگی بەرز هاواربکەیت». لە پڕێکدا وەستاو بە گومانێکەوە سەیریکردم و گووتی «تۆ کێیت؟... تۆ لە یەکێک دەچیت ئێرەت نەبینیبێت و لەم شارە نەژیابێت». من بە هێمنی سەیرمکرد و گووتم «من باوکی سەرياسی سوبحدەمم». نەمتوانی هیچ لە چاویدا بخوێنمەوە، وەک ئەوە بوو نەیەوێت زۆر تەماشای چاوی بکەم، وەک ئەوەی بزانێت ئەو ڕوونی و سافی و قووڵییەی نیگاکانی زۆر نهێنی دڵی ئاشکرادەکەن، سەری دانەواندو گووتی «من قەت تۆم

نەدیوە». وەک شتێک ڕاپچەڵکێنێت بە خێرایی سەیریکردمەوە و گووتی «سەریاسی سوبحدەم دەنێرن بۆ ئەورووپا... ناوی دەرچووە، دەینێرن بۆ ئەورووپا، چەند ڕۆژێکی تر دەڕوات، لەوێ دەرسی لەسەر دەخوێنن، پێنج کەسن، دوو پیاوی ئینگلیز هەڵیانبژاردن». بە غەمگینییەکەوە سەریدانەواندو گووتی «منیان هەڵنەبژارد، یەکێکیان دەویست بە چەکی قورس سووتابێت، ئەوانەیان هەڵبژارد کە بە بۆمب و غاز و کیمیاوی سووتاون... منیان نەویست، یەکێکیان دەستی لە پێستەکەمدا و گووتی ئەمەمان ناوێت». بە هێمنی دەستی بۆ هاوڕێکانی درێژکرد و گووتی «پێماندەڵێن منداڵانی پشکۆ، چونکە هەموو بە ناو ئاگردا ڕۆیشتووین، لە پێشدا بەم بەشەیان دەگووت «جەهەنەم» ڕۆژێک شاعیرێک هات، ئەو ناوی ناین منداڵانی پشکۆ، شیعرێکی درێژی نوسیبوو، لە تەلەفزیۆن پیشانیاندا، دوایی هات و بۆ ئێمەشی خوێندەوە... شیعرێکی درێژبوو، من هیچیم لەبەر نییە». لە ناکاو ئێستێکی تری گرت و گووتی «تۆ دەزانیت سەریاسی سوبحدەم قسەناکات... دەزانی یان نازایت؟». من پێشتر نەمویستبوو هیچ شتێکی ئەوتۆ گرنگ لە زاری سەی جەلالی شەمس فێربم، دەمویست خۆم باوەشی پیابکەم و دەستی لێبدەم و لە ئازارەکانی تێبگەم. گووتم «نا... نازانم... نازانم». بە دەنگێکی سووکتر و غەمگینتر گووتی «ناتوانێت قسەبکات... لەو کاتەوەی سووتاوە... ناتوانێت قسەبکات... دەتوانێت هەندێ وشە بڵێت... هەندێ وشە کە لە خەیاڵی خۆیایەتی، قەرەوێڵەکەی لە تەنیشت قەرەوێڵەکەی منەوەیە من چەند ڕۆژ دەوەستم و کەلیمە قسەکانی پێکەوەگرێدەدەم شتێک تێدەگەم، بەس من دەتوانم وا بکەم، کەسی تر ناتوانێت وابکات». بە شەرمێکەوە سەریدادەناوند و دەیگووت «چونکە قەرەوێڵەکەی لە تەنیشت قەرەوێڵەکەمەوەیە».

ڕاڕاوەکان لەوە درێژتربوون من چاوەڕوانمدەکرد، دەڕۆیشتین و

ئەستێرەی ڕەش دەیگووت «سەریاس ناتناسێتەوە، سەریاس کەس ناناسێتەوە... ڕۆژێک پیاوێکی کوێر و کوڕێکی تر هاتن و ئەو نەیناسینەوە، دوایی زانیم کە نەیناسیونەتەوە، کە دوای هەفتەیەک هەموو قسەکانیم نایەوە بەیەکەوە...».

سەریاسی سوبحەدەم لەوسەری ڕاڕاوەکەدا لەسەر دوا قەرەوێڵە دانیشتبوو، ئەستێرە گووتی «ئەوە سەریاسی سوبحەدەمە». بە هێمنی لێی نزیکبوومەوە، خەریکی یاریکردنبوو بە تەزبێحێکی درێژ، ژوورەکەی هەشت کەسی دیکەی تیابوو، ئەو بەتەنیا لەسەر دوا قەرەوێڵە بێئەوەی تەماشای هیچ بکات، یاری بەدەنکە ڕەنگاوڕەنگەکانی ئەو تەزبێحە گەورەیە دەکرد. تا لە نزیکەوە نەمبینی تێنەگەیشتم بۆ سەی جەلالی شەمس نەیدەویست بیبینم. خودایە چ شتێکی ترسناک بوو، پارچەیەک گۆشتی تواوەبوو، هەستتدەکرد چاوی بەسەر ڕومەتیدا تواوەتەوە، ڕوومەتی بە چرنوکێکی گەورە پچڕاوەو ئێسکەکانی دەرکەوتوون، لچی بەسەر چەناگەیدا شۆڕبووبووەوە، شتێک گوێکانی لوولکردبوون، بایەکی ترسناکیش هەموو قژی لەگەڵ زەبرو جەبەروتی خۆیدا هەڵکەندبوو. لەلای ڕاستییەوە پێستی ناوچاوانی وەک لاربوونەوەی گەڵایەکی وشک بەسەر چاویدا هاتبووەخوارێ، بۆ ئەوەی باش ببینێت دەبایە ئەو پارچە پێستە درێژە بەدەست بەرزیکاتەوەو ڕایبگرێت، چاوی ڕاستی بە پێچەوانەی چاوی چەپییەوە بە جۆرێکی سەیر بچوکبوو، لە کاتێکدا چاوەکەی دی بێئەندازە لە ئاستی درێژی گەورەبووبوو، کەپووی لە پارچە گۆشتێکی سووتاو دەچوو، کاتێک هەناسەیدەدا گوێت لە خیزەی سینەی بوو. بە هێمنی چوومە بەردەمی و دانەویمەوە کڕنووشم بۆ برد و قاچە سووتاوەکانیم ماچکرد، بە جۆرێک لە بەردەمیدا نوشتامەوە، وەک ئەوە بوو سوژدە بۆ خودایەکی چکۆلانە بەرم. کە قاچییم ماچکرد

کەس نەیبینیم، هەتا سەریاس خۆشی تەماشای نەکرد. ژیان هێندە گازی خوێناوی لێگرتبوو، نەیدەتوانی هەست بەو ماچە بچوک و هەتیو و بێمانایەی من بکات. ئەو کات ئەو قسەیەی سەی جەلالی شەمسم هاتەوە یاد کە گووتی «مەحەبەت ناتوانێت دەردی ئەم منداڵانە تیماربکات».

مەحەبەتی من مەحەبەتێکی درەنگ وەخت بوو، خۆشەویستی درەنگ وەختیش هەمیشە لە بەزەیی و پەشیمانییەوە نزیکترە نەوەک لە خۆشەویستی. کاتێک لەبەردەم ئەو منداڵانەدا وەستام وەک ئەوەبوو سەفەری دووروودرێژی ژیانم گەیاندبێت بە کۆتایی، وەک ئەوەبوو چیتر لەم گەردونەدا هیچی دی لەو سات و چرکەیە گرنگتر نەبێت کە تیا نوشتامەوەو ئەو کوڕەم ماچکرد، کوڕێک بێئاگا لە من لە دونیای خۆیدا نوقم بوو.

پێدەچوو گەورە نەبووبێت، بەشی هەرە زۆری ژیانی لە دوای سووتان لە شوێنی تاریک و لە ژووری داخراودا بردبووە سەر، بەر لەوەی ئەم ڕێکخراوە بە خۆی بگرێت ماوەیەکی درێژ لە ژووری مزگەوتێکی تاریکدا لەگەڵ چەند لێقەوماوی تردا بە یارمەتی سەی جەلالی شەمس ژیابوو. نەیدەتوانی لە شوێنی خۆی هەستێت، قاچەکانی بە شێوەیەکی سەیر بچوک و منداڵانە مابوونەوە، لەو ڕۆژەوەی ئەو بۆمبایە سووتاندبووی قاچەکانی گەشەیان نەکردبوو. تەنیا بەشی سەرەوەی بە ناڕێکی بە هەموو لایەکدا گەورەبوو بوو، حیکایەتێکی نەبوو، لە منداڵییەوە سووتابوو و لە ژوورە تاریکەکاندا گەورەبووبوو، هیچ شتێکی لەسەر دونیای دەرەوە نەدەزانی، نەیدەتوانی باش سەیربکات، نەیدەتوانی باش قسەبکات، بەڵام «ئەستێرەی ڕەش» دەیگووت، لە هەندێ شت تێدەگات. لەبەردەمیدا وەستام و گووتم «من باوکتم». بە هێمنییەوە سەیریکردم و هیچی نەگووت، وەک ئەوە بوو ئەو وشەیەی نەبیستبێت.

پاش ئیستێکی کورت سەری بەرزکردەوەو ئەو هەنارە شوشەیەی بەدەستمەوە دی و گووتی «هەنار». سەری دانەواند و چەند جارێک بە دەنگێکی غەمگینەوە گووتییەوە «هەنار... هەنار... هەنار». من بە هێمنی باوەشم پیاکرد، لێوم خستە سەر ئەو ناوچاوانە زامدارەی و ماچمکرد، ماچێک پێشتر هیچ کەسم بەو جۆرە ماچنەکردبوو، پێدەچوو پێش منیش هیچ کەسێک بەو شێوەیە ئەوی ماچنەکردبێت. ئەستەمترین شتێک مرۆڤ بتوانێت بیری لێبکاتەوە، دروستکردنی ڕێگایەک بۆ ناو دڵی ئەو کوڕە. کە ماچمکرد بتە خۆشییەوە سەری بەرزکردەوە و گووتی «سبەی... سبەی». ئەستێرەی ڕەش لە تەنیشتمانەوە بوو گووتی «چەند ڕۆژێکی تر دەتوانیت لە مانای قسەکانی تێبگەیت».

هەندێ ساتەوەخت هەیە لە ژیاندا، سەرەتای هەموو ئەو گۆڕانکارییانەیە کە پێشوەخت پێشبینیت نەکردوون.

ئەو کوڕەی لەویادا وەک جەستەیەکی پەرێشان لە دونیای ئاگرەوە هاتبووەدەرێ و بۆنی هەموو ئەو ژوورە تاریک و زوڵماتە ڕەشانەی لێدەهات کە تیا گەورەبووبوو، کوڕی من بوو. یەکەمجار بوو یەکێکم لە بەردەمدا بێت باوەشی پیابکەم و پێیبڵێم «کوڕم»، ئەو ساتەی بیستویەک ساڵ لە سەحرا بیرم لێکردبووەوە. نا وامەزانن من بەبینینی ئەو کوڕە هەستم بە ئازاری ئەوانی دیکە هێورتربووەوە، وامەزانن هێندەی من باوەشم بەو کوڕەدا کرد، ئیدی سەریاسی دووەمم لە زیندانە تاریک و نهێنییەکەی خۆیدا لەیادکرد، وامەزانن ئەو پەیوەستە عاتیفییەم بە گۆڕی سەریاسی مەزنەوە پچڕان کە لە درک و داڵی دەشتێکی دووردا نێژرابوو، وامەزانن ئیتر ئەو منداڵانەم لە یادکرد کە سەرەڕۆ و بێکەس لە ناو بازاڕ و لە کێڵگەکان و لە شوێنەکانی شەڕدا گیریانکردبوو.

لەو ساتەدا کە باوەشم بە دوایەمین سەریاسدا کرد، تێگەیشتم من نابم بە باوکێکی ڕاستەقینە. ئەو کاتە چاومکردەوە و تێگەیشتم ئەوەی لە بەردەستی مندایە بەشی ئەوە نییە من بکاتە باوکێکی ڕاستەقینە. من چیم لە بەردەستدا بوو، لە گۆڕێک، پارچەیەک گۆشتی هەلاهەلا، کۆمەڵێک کاسێت و دوو هەناری شوشە زیاتر. بە هەمان ئەو ئەندازەیەی کە سەریاسەکان هەرگیز نەبووبوون بە برای یەکتر، منیش نەدەبووم بە باوکیان، من و ئەوان بۆ هەمیشە لە گەردونێکی مەجازیدا نوقم بووبووین کە لە نێوان مرۆڤ و مرۆڤدا شتێکی قووڵتر لە برایەتی، باوکایەتی، دۆستایەتی ئاسایی و خۆشەویستی ئاسایی پێویستبوو. ئەو ساتەی باوەشم بەو پارچە گۆشتە ماندو و تواوە و بێئاگایەدا کرد، وەک شتێکی قووڵ لە ناخمدا بدرەوشێتەوە لە مانای ئەو پەیمانانە تێگەیشتم کە ڕۆژێک لە ڕۆژان سەریاسی مەزنی بە هاوڕێکانی و خوشکە سپییەکانەوە بەستەوە، لە مانای ئەو سوێندە تێگەیشتم لاولاو و شادەریای پێکەوە گرێدەدا. لەو ساتەدا تێگەیشتم بەرامبەر بە خامۆشبوونی هەستەکان، بە سەحرا، بە مردن، یەکدی نەدۆزینەوە، لێکدابڕانە گەورەکان، ئەو پەیمانانە تەنیا ڕێگایەکی ژیانە. لەو ساتەدا کە باوەشم پیاکردبوو، کە هەستم بە گەرمای جەستەی دەکرد، هەستم بە گڕێکی هەرگیز خامۆش نەبووی ناو ڕۆحی دەکرد، کاتێک وەک باوەشکردن بە درەختی ناو جەریانی لافاوێکی مەزندا دەستمکردبووە ملی، لەو ساتەدا تێگەیشتم ژیانی من و ئەو پێویستیان بە پەیمانێکی گەورە هەیە، گەورەتر لە باوکایەتی و خۆشەویستی و بەزەیی. باوەشم پیادەکرد و بۆنم پێوەدەکر دو ئەو ڕستە سامناکەی سەی جەلالی شەمس لە سەرمدا دەنگیدەدایەوە، تەماشامدەکرد و دەمگرتەوە ئامێز، ماچمدەکرد و دەستە باریک و سووتاوەکانیم دەخستە سەر دڵم، دەگریام و سەرم دەخستە سەر ئەو

سینەیەی خوێنێکی ئارامی پیادەڕۆی... چ ڕستەیەکی ترسناک بوو “مەحەبەت ناتوانێت دەردی ئەو منداڵانە تیمار بکات». لەو ساتەدا من سەرم بەرزدەکردەوە، سەیری ئەو قاوشە دووروودرێژانەی مەڵبەندەکەم دەکرد، سەیری ئەو کوڕە سووتاوانەم دەکرد کە لەسەر قەرەوێڵەکانی خۆیانەوە، هەر یەکەیان سەرقاڵی یاریکردنبوون بە شتێک. تەماشای ئەو گیانە وێران و ژیانە خاپوور و نیگا خامۆشانەم دەکرد، تەماشای ئەستێرەی ڕەشم دەکرد وەک ئەوەی حەسوودی بە سەریاسی سوبحەدەم بەرێت لە ئامێزمدا سەیریدەکردم، لەوساتەدا بە چاوی پڕ فرمێسکەوە، بە هەڵچوونێکی خوێناوی دڵەوە، بڕیارمدەدا خۆم و ژیانی خۆم بە پەیمانێکی هەتاهەتایی بەم کوڕەوە ببەستمەوە. پەیمانێک کە تەنیا خۆم لەگەڵ خۆمدا مۆرمدەکرد، خۆم دەمنوسی و دەمبرد و هەڵمدەگرت.

پەیمانەکەی من ئەوە بوو جارێکی دی سەریاسی سوبحەدەم جێنەهێڵم، بۆ هەر کوێیەکی زەمین ڕۆی دواییکەوم، لە هەر جێگایەکدا لەیەکپچڕاین بگەڕێم و بیدۆزمەوە، لە هەر شوێنێکدا ونمکرد، هەموو ژیانم تەرخانبکەم بۆ دۆزینەوەی.

دواهەمین سەریاس نەیدەزانی بۆ ماچیدەکەم، نەیدەزانی باوک مانای چی؟ بەڵام هەستمدەکرد باوەشەکانی من دڵی دەمێنێتە سەما، تەماشای چاویم دەکرد، ئەو چاوە گەورەیەی کە پێدەچوو شتەکان بە جۆرێکی تر ببینێت جیاواز لە بینینی ئێمە، باوەشم پیادەکرد و گەرمایی جەستەی هەستێکی کوشندەی بە تەنیایی پێدەبەخشیم. هەستمدەکرد من ژیانێکە لە ئامێزانی مرۆڤ بەدووربووم، هەستمدەکرد جەستەی هەلاهەلای ئەو مرۆڤە، هاوارێکی مەزن و قووڵی تیایە بۆ ژیان، کە باوەشم پیادەکرد وەک هەر ڕۆحێکی مەحروم لە خۆشەویستی پتر خۆی پێوە دەنووسانم، ئەو نەیدەزانی من کێم، نەیدەزانی بۆ باوەشی پیادەکەم، نەیدەزانی من چیم لەو دەوێت، بەڵام بە فرمێسکەکانمدا شتێک

لە نیازی من تێدەگەیشت، غەریزە سادە و پاکەکانی ڕێنماییاندەکرد بۆ تێگەیشتن و جیاکردنەوەی باوەشی من لە هەر ئامێزێکی تری دونیا. سەیربوو لەگەڵ دۆزینەوەی سەریاسی سوبحدەمدا دەبایە ونیبکەمەوە. ئەستێرەی ڕەش کە لە سەر قەرەوێڵەکە لە تەنیشت سەریاسەوە دانیشتبوو و سەیریدەکردین، دەیگووت «چەند ڕۆژێکی تر دەیبەن بۆ ئەورووپا، لەوانەیە چاکیبکەنەوە، لەوانەیە بیکەنەوە بە کوڕێکی ساغ وسەلیم کە بەپێی خۆی بتوانێت بڕوات». وەک من باوەشیدەکرد بە سەریاسی سوبحدەمدا و دەیگووت «من زۆر بیریدەکەم... ئێمە ڕەفیقی یەکین، هەموو ڕۆژێک بەیەکەوە نانذەخۆین». ئەستێرەی ڕەش کوڕێکی شەرمن بوو، بەڵام ڕاستگۆ بوو، ئەو دەستی منی گرت و پێیگووتم «دەتوانی چەند ڕۆژێک لەگەڵ خۆتدا بیبەیتە دەرەوە... لەوانەیە بڕوات بۆ ئەورووپا، پێش ئەوەی بیبەن، دەتوانیت چەند ڕۆژێک بیبەیت بۆ لای خۆت». توند دەستی دەگوشیم و دەیگووت «منیش بەرن لەگەڵ خۆتاندا، من دەمێکە شەو لە دەرەوە نەخەوتووم... حەزدەکەم ئەستێرە ببینم، لێرەوە ئەستێرە نابینم». من ئەو کات نەمدەزانی بیر لە چی بکەمەوە، پیاوێک بووم پەشۆکاو و سەرلێشێواو، لە دەستشۆری تەنیشت ژوورەکەدا دەموچاوم دەشت و تەماشای ئەو هەموو ترس و پەشۆکانەم دەکرد کە لە چاومدا بوو. بێئەوەی ئاگاداربم بەردەوام دەگریام. سەرم بەسەر دەستشۆرەکەدا شۆڕدەکردەوە و هەستمدەکرد خوێن دەهێنمەوە. تووڕەبووم لە دونیا، لە ئاسمان، لە گەردون، لە هەر کەسێک دوور و نزیک پەیوەندی بە ڕێکخستنی ژیانەوە هەبێت لەسەر ئەم ئەستێرەیە، هەر کەسێک کە خۆی بە نوێنەری مەلەکوت بزانێت لەسەر زەوی، هەر کەسێک سەریاسەکانی بەو دەردەبردبێت. بەڵام نەمدەزانی تووڕەیی خۆم ئاڕاستەی کێ بکەم؟ سەرمدەخستە بەر دەسشۆرەکە و هەوڵمدەدا خۆم ئارامبکەمەوە. بینینی ئەو هەموو برینە

بە جەستەی مرۆڤێکەوە، هەر کەسێکی والێدەکرد گومان لە بێگوناهی خۆی بکات. بینینی ئەو سالۆن و ڕاڕەو و قاوشە پڕ برینانە، بەشی ئەوە بوو هەموو ڕۆحلەبەرەکانی دونیا هەست بە گوناه بکەن.

دواهەمین سەریاس کەسێک نەبوو لە ماوەیەکی کەمدا لە هەموو نهێنییەکانی تێبگەیت، ئەوەک دەرگای ئەو تەلیسمانەی بۆ نەدەکردمەوە کە چیرۆکی سەریاسەکانی تیاونبوو، بەڵکو خۆی نهێنی و تەلیسمێکی گەورە بوو، هەستمدەکرد لەپشت ئەو ڕوخسارە شێواو و نیگا وێڵ و بێدەنگییە کوشندەیەوە دڵێکی گەورە هەیە. من دووبارە گەڕامەوە بۆ ناو سالۆنەکە و سەرمخستەوە سەر سینەی، گوێم لە دڵی گرت، گوێم لە ئیقاعی هێمنی هەناسەی گرت کە وەک فڕینی پەپولەیەک لە سینەیدا دەهات و دەڕۆی. لە ساتێکی ماندووبووندا لەسەر قەرەوێڵەکەی ڕاکشاو، بەو تەنیا چاوە گەورەیەی سەیری سەقفەکەی دەکرد، هەستمدەکرد ژیانێکی درێژ هیچ شتێک نەبووە سەیربیکات ئەو سەقفە نەبێت. لەبەر خۆیەوە ئەو وشانەی دەگووتەوە کە مانایان نەبوو. ئەستێرەی ڕەش بە منی دەگووتەوە «گەر دەتەوێت لەگەڵ خۆتدا بیبەیت... من فێرتدەکەم چی بڵێیت؟». من دەستم دەخستە سەر شانی و دەمگووت «وەرە، ئەستێرەی ڕەش وەرە، من دەمەوێت لەگەڵ خۆمدا بیبەم، دەمەوێت تۆش لەگەڵ خۆمدا ببەم، بەر لەوەی بڕوات، پێکەوە دەبین، تا ڕۆژی ڕۆیشتنی ئێمە پێکەوە دەبین».

بە ڕوخساریدا نەتدەتوانی لە شادمانی ئەستێرەی ڕەش تێبگەیت. ئاگر، سۆز و کامەرانی و پێکەنینەکانیشی لەگەڵ خۆیدا سووتاندبوو، بەڵام بەدەنگیدا دەمتوانی ئەو خۆشییە نهێنی و قووڵەی ناو ڕۆحی ببینم کە ئاگر دەستی پیاناگات.

ئەو فێریکردم چۆن سەریاسی سوبحەم وەرگرم، خۆی لەگەڵمدا

هات بۆ سەرەوە، بۆ ئەو شوێنەی فەرمانبەران و دکتۆر و بەرپرسانی ڕێکخراوەکە کاریاندەکرد. هەستمکرد ئەستێرەی ڕەش دەسەڵاتێکی تایبەتی بەسەر هەموو ئەوانەدا هەیە کە لەوێ کاردەکەن، بردمی بۆ لای پزیشکێک، کە دەبایە شوناسی خۆمی بۆ ئاشکرابکەم. ئەستێرەی ڕەش بە منی گووتبوو «هەر چییەک بێت نابێت توڕەبیت... دەبێت جار دوای جار و بە ئەسپایی قسەکەی خۆت دووبارەبکەیتەوە، بەڵام توڕەنەبیت، چونکە هێندەی دەنگت بەرزکردەوە هەموو شتێک تەواودەبێت، لێرە هیچ کەس بۆی نییە دەنگ بەرزبکاتەوە، گەر بەدەنگی بەرز قسەتکرد ئیتر نە من نە سەریاسی سوبحەدەم ناتوانین لەگەڵتدا بژین». دکتۆرەکە ڕەوانەی خانمێکی دیکەی کردین ناوی چیمەن خان بوو. ئەستێرەی ڕەش منی برد بۆ لای چیمەن خان، کچێکی ڕەشتاڵەی بێئەندازە باریک و چکۆلە و بێئەندازەش منداڵ بوو، پێدەچوو ئەو ڕۆژە لە قوتابخانەی سەرەتایی هاتبێتە دەرەوە. بەدەنگی منداڵێکەوە پرسیار لە منداڵێکی تر بکات دەیگووت «فەرموو، مشکیلەت چییە؟». من هەموو چیرۆکی خۆم بۆ باسدەکرد و گووتم «دەمەوێت سەریاسی سوبحەدەم و ئەستێرەی ڕەش لەگەڵ خۆمدا ببەم و بەر لە ڕۆیشتنی چەند شەوێک پێکەوە بین». ئەستێرەی ڕەش هەمیشە لەو دیو دەرگاکەوە وەستابوو. چیمەن خان بەهەمان ڕوخساری منداڵانەوە سەیری دەرەوەی دەکرد و دەیگووت «وویی... وویی... ئەستێرە گیان تۆش دەچیت؟». ئەو جۆرە ڕستانە زۆر لەگەڵ ڕوخسارە منداڵانەکەیدا دەگونجا، ئەستێرەی ڕەش دەهاتەژوورێ و دەیگووت «دەمەوێت بڕۆم ماوەیەک سەیری ئاسمان بکەم، لەدەرەوە بخەوم، شیری مانگا بخۆمەوە». چیمەن خان دەیگووت «ئەستێرەی ڕەش، ئەگەر نەهێڵم بڕۆیت چیدەکەیت؟» ئەستێرەی ڕەش دەیگووت «قەپاڵ لە خۆم دەگرم، قەپاڵ لە خۆم دەگرم تا دەمرم». چیمەن خان سەرە چکۆلانەکەی دەهێنایە پێشێ و

دەنگی باریکدەکردەوە و وەک قسە بۆ کچێکی هاوڕێی خۆی بکات بە چرپەوە بە منی دەگووت «زۆر شێتە... کە زۆری بۆ بێنیت قەپاڵ لە خۆی دەگرێت، دەبێت ئاگات لێبێت... بە شەرتێ مۆڵەتت دەدەمێ لە چاو غافڵی نەکەیت». بە جۆرێکی سەیر سەیری چاوی دەکردم و دەیگووت « لێرە ئیشیان پێیەتی... دەبێت زۆر ئاگات لێبێت». من کاغەزێکم پڕکردەوە و زامنی ئەوەمدا، کە دوو ڕۆژی دیکە بەیانی زوو هەردووکیان دەگێڕمەوە بۆ خەستەخانە.

کە ئەو مۆڵەتە تایبەتییەیان دامێ و دەستی ئەستێرەی ڕەشم گرت، تێگەیشتم ڕۆژانی داهاتوو کۆمەڵێک ڕۆژن لە ژیانی مندا دووبارەنابنەوە. لە جێبێکی چکۆلانەدا هەردووکیانم گەیاندە ئەو گوندە... پێدەچوو سەریاسی سوبحەم دەمێ ساڵ بێت دەرەوەی نەدیبێت، نیگاو هاوار و سەرسامی هێندە گەورەبوون مەپرسن. شتێک لە ترس لە چاویدا بوو لە ژوورەوە نەمدیبوو. ئەستێرەی ڕەش دەیگووت «قەت لەو خەستەخانەیە نەچۆتەدەرەوە... زۆر لە نەخۆشەکان ناتوانن بچنەدەرەوە... چونکە کەس ناتوانێت سەیریانبکات». من لەو باوەڕەدابووم ئەگەر دەرگای قاوشەکانی ئەو بنکەیە بخرێتە سەر پشت شار پڕدەبێت لە دیمەنی هەزاران پیاوی زامدار، پڕدەبێت لەو نیگارە سامناکانەی خەڵکانێک ناتوانن تەماشایانبکەن، پڕدەبێت لەو دەمووچاوانەی سیمای ڕاستەقینەی ژیانمان لەو وڵاتەدا نیشاندەدەن. پڕدەبێت لەو ڕوخسارانەی دڕندەیی و گوناهی مرۆڤەکان دەرهەق بەیەک ئاشکرادەکەن. هەستدەکەم گەر ڕۆژێک ئەو سیمایانە، ئەو ڕۆحانەی لە خواری خوارەوەی دونیادا دەژین، ئەوانەی ناتوانن دەموچاوی خۆیان بدەنە بەر خۆر بێنەدەرێ، ئەو کات جەنگێک دروستدەبێت، جەنگێکی کوشندە، جەنگێکی گەورە لە نێوان ئەوانەی دەیانەوێت حەقیقەتی ژیان لە بیرکەن لەگەڵ ئەوانەدا کە دەیانەوێت دەموچاوی ڕاستەقینەی

ئەو ژیانە ببینین. کە لەو بیمارستانە هاتمەدەرێ تێگەیشتم لە ناوی ناوەوە، لە پێچ و پەناو سوچە بچوکەکانی ئەو وڵاتەدا لەشکرێکی نادیار دەژی، سوپایەک لەو کەسانەی هیچ کەس نایەوێت بیانبینێت. سوپایەک لە کەسانی گەمارۆدراو و دەستبەسەر کە شتێکیان لە ڕوخساری خۆیاندا هەڵگرتووە، جیاوازە لەو شتانەی ئێمە لە سەر شەقام و کوچەکاندا دەیبینین.

بەدرێژایی ڕێگا ئەستێرەی ڕەش باسی ژیانی ئەو خەستەخانەیەی دەکرد، یەکە یەکە چیرۆکی ئەوانەی دەگێڕایەوە کە لە شەڕی جۆراوجۆر و ڕووداوی جۆراوجۆردا سووتابوون، باسی هاوڕێیەکی دەکرد بەئاگرێکی ئەزەلییەوە لە چیاکان هاتبووەخوارێ، ئاگرێک هەرگیز ناکوژێتەوە، بەو ئاگرەوە خۆی کردبوو بە شارەکاندا، بەو ئاگرەوە هێنابوویان بۆ بیمارستان، کڵپەیەک هیچ ئاوێک نەیدەکوژانەوە، ئاگرێک بێئەوەی لەشی ئەو بسووتێنێت و بێئەوەی بشکوژێتەوە. دەیگووت «ئاویان پیادەکرد هەر نەدەکوژایەوە، بەتانیان پیادەدا هەر نەدەکوژایەوە، دەیانخستە حەوزەوە کە دەهاتەدەرێ هەر وەک خۆی بوو، کە بە قاوشەکاندا دەسوڕایەوە هەموو دەترساین پەردەو چەرچەف و جلەکانمان بیگرێت، خۆی لەسەر قەرەوێڵەیەکی ئاسن دەخەوت، هیچی نەدەدا بە خۆیدا، لە خەویشیدا هەر دەسووتا، ڕۆژێک بە تەلەفزیۆن ڕەسمیان گرت و بردیان، کە بردیان دوایی هاتەوە، دوایی جارێکی تر بردیانەوە، مەلاکان پێیاندەگووت جەهەنەمییە بۆیە دەسووتێت، ئەوە موعجیزەی خوایە تا جەهەنەم ببینین، خۆی ئازاری زۆر بوو، شەوێک لەدەست پاسەوانەکان ڕایکردو ونبوو، کەس نازانێت لە کوێیە، پێیان دەگووت گوڵی ئاگر». بەشەرمەوە قسەیدەکرد، بەڵام زووزووش سەری بەرزدەکردەوەو دەیگووت «ئاوابوو، گوڵی ئاگر، ڕایکرد، گوڵی ئاگر سەریاسی سوبحدەمی زۆر خۆشەویست، سەریاسی سوبحدەم، حەوت

ساڵە لەو ژوورەدایە، گوڵی ئاگر منیشی خۆشەدەویست، بەڵام من زۆر لێیدەترسام، بەڵام من لە سەریاس ناترسم، کەس لەسەریاس ناترسێت، حەوت ساڵە یەکجار بردیان بۆ ئەو چیمەنەی پشتەوە، ئیتر قەت قەت دەرەوەی نەدیوە». سەریاس بە زمانێکی پچڕپچڕ دەیگووت «هەتاو، هەتاو، هەتاو... شەو، شەو، شەو...شەماڵ، شەماڵ» سەریم نوساندبوو بە شانی خۆمەوە و لێدەگەڕام قسەبکات. ئەستێرەی ڕەش لە پەنجەرەی ماشێنەکەوە سەریدەردەهێنا و تەماشای سروشتی دەکرد، من توانسام نەبوو لەگەڵ کەسیاندا بدوێم، خەیاڵم لای قسەو هەڵسوکەوت و شێوەیان نەبوو، بەڵکو خەیاڵم لای ڕۆحیان بوو. ئەستەم بوو بۆ من کە لە بیابانەوە هاتبووم تێبگەم ئەو تەمەنە دووروودرێژەی ژیان لە قاوشی خەستەخانەیەکدا، ژیان لەگەڵ هەزاران بیماری تردا کە نەیاندەتوانی بێنەدەرێ و بەتەنیا بژین، چی لە ناوەوە دروستدەکات؟ من دەمزانی بیابانەکان چی لە ڕۆح دەکەن، بەڵام نەمدەزانی ئەو گەرداوی ئاگر و وەرزی ناکۆتای پشکۆیە کە ئەم منداڵانە تیا ژیاون، چی لە ڕۆح دەکات؟. تا ماشێنەکە زیاتر بڕۆیشتبایە، زیاتر خەتێکی تاریک و نهێنی لە پێشچاوی من بەرجەستە دەبوو... ئەو هێڵە تاریکەی لە نێوان ئەم جەستە تێکشاوانە و کۆی خاپوورییەکانی تردا هەیە. بیرم لە قسەکانی سەریاسی دووەم دەکردەوە لەسەر عەرەبانە تێکشکاوەکان، ئەو بازاڕە گەورە و تاریکانەم دەهاتە بەر چاو کە بەیانییەک لەمسەر بۆ ئەوسەر دەبێتە خەرابات، خاپووری، تێکچڕژان، هەڵپڕژان، ڕوخان. ئەو گوندە وێرانانەم دەهاتە بەرچاو کە ئاسەواریان لەسەر زەمین نەمابوو. هەستمدەکرد دەستێکی سەیر هەموو ئەو شتانەی تێکشکاندووە، دەستێک دراجار پاڵی بە سەریاسی دووەمەوە ناوە شەوێک لەسەر ترۆپکی هەنارەوە دەستبەرێت و هەنارە شوشەکەی خۆی بشکێنێت و بەرەو نادیار توڕیبدات، دەستێک هەنارە شوشەکەی

دواهەمین سەریاسی لە قاسەیەکی تاریکدا هەڵگرتووە، سینەی کەژاڵی پارچەپارچەکردووە، چارەنوسی شتە بچوکەکان و ئینسانی وەک یەکتر تەماشاکردووە.

سەیری دواهەمین سەریاسم دەکرد و باوەشم پیادەکرد، لەودا ئەو هەنارە شکاوەم دەدۆزییەوە کە سەریاسی دووەم توڕیدابوو، لەودا تێکشکانی سینەی کەژاڵم دەدۆزییەوە، لەودا ئەو جەستە ماندوو کوژراوەی مارشاڵم دەبینی وەک ئەوەی لە تەپوتۆزی گۆڕەوە هەستابێتەوە، وەک ئەوەی لە جەهەنەمێکی دوور ڕایکردبێت و هاتبێتەوە بۆ لام، لەودا ئەو دەستە لەرزۆک و ترساوانەی سەریاسی دووەمم دەبینی کە لە خۆڵ و تۆزی سەنگەرەکانەوە بەرەو زیندانێکی دوور و داخراو ڕۆیشتبوو.

ئەو ڕۆژە کە دواهەمین سەریاس سەری خستبووە سەر شانم، لە هەناسەیدا هێندەی بۆنی زەمانم دەکرد، بۆنی هیچ شتێکی ترم نەدەکرد، سەختبوو بۆ من مرۆڤەکان وەک شتێکی تر ببینم جیاواز لە خۆیان، مرۆڤەکان لە چارەنوسی تایبەتی خۆیان جیابکەمەوە، بەڵام ئەو ساڵە دوورودرێژانەی ناو زیندان کاتێکی درێژی پێبەخشیم بیر لە چارەنوسی خۆم بکەمەوە، من ئەو هەموو ساڵە ئەگەرچی لە کوشندەترین تەنیایی و لە دووردەستترین بیابانی دونیادا دەژیام، بەڵام توانام هەبوو بە ڕۆشنی ببینم چارەنوسی مرۆڤ چەندە بە شتەکانی دیکەوە نوساوە، مرۆڤ لە دووردەستترین سەحراشدا چارەنوسی هێشتا بە شتەکانی دیکەوەیە، هێشتا پابەندی ژیان و گۆڕان و دەستکارییکردنی ئەوانی ترە بۆ یاساکانی دونیا. من خۆم حەزم نەدەکرد کەس ژیانی خۆمم لێبستێنێت و بیدات بە یەکێکی تر، کەس ئازارەکانی خۆم لێزەوتبکات

و بیبەستێتەوە بە ئازاری ئەوانی ترەوە. بەڵام نەمدەتوانی ئەو ئازارە گەورانەی سەر جەستەی ئەم کوڕە جیانەکەمەوە و تێکەڵی نەکەمەوە بە هەموو ئازارەکانی گەردون، بە جۆرێک لە باوەشکردن بەسووتانی ئەودا باوەش بە ئاگری هەموو دونیادا بکەم.

ئەستێرەی ڕەش لەدەرەوەی خەیاڵەکانی من ، لە دونیای خۆیدا بوو، خۆشحاڵبوو دوای چەند ساڵێک دێتەوەدەرێ و پێدەشت و کێڵگە و مەزرا سەوزەکان دەبینێت، ئەو چەند ساڵە بووبوو بە کوڕی شار، کاتێک سەیری دەشتەکانیشی دەکرد شتێک هەر بەرەو دونیای ناو خەستەخانەکەی دەگێڕایەوە. زووزوو تەماشای منی دەکرد و وەک ئەوەی من لە نهێنییەک حاڵی بکات دەیگووت «هەموویان خراپ نین، ها، خۆت بینیت هەموویان خراپ نین، هەندێکیان پێمدەڵێن ئەستێرە گیان. من یەکەمجار دڵم زۆر زۆر ناسک بوو، دڵم لە خۆیەوە دەشکا، دڵم وەک شوشە وابوو... ڕۆژێک سیستەرێکمان بۆ هات زۆر جوان بوو، من حەزم لێکرد، زۆر زۆر جوان بوو، قژێکی هەبوو درێژترین قژ بوو، شەوێکیان بە ناوی سەرئێشەوە چووم بۆ ژوورەکەی لە قاتی سەرەوە، بەترسەوە پێمگووت من زۆر حەزم لە تۆ کردووە، چیم لێدەکەیت؟ زۆر زۆر زۆر». ئەو وەڵامی نەدامەوە دەستی گرتم و بردمییەوە ناو جێگاکەم و بەتانیاکەی پیادام و گووتی «بەساقە بخەوە... بیر لەو شتانە مەکەرەوە». من هەموو شەوێک دەچووم و دەمگووت «چیم لێدەکەیت، من حەزم لێتکردووە...» ئەویش هەموو شەوێک دەستی دەگرتم و دەیخستمە ناو جێگاکەوە و وەک منداڵێک ماچبکات، ماچیدەکردم و دەیگووت «بەساقە بخەوە...». دوو ساڵ پەیوەندییەکەمان ئاوەهابوو، تا شەوێکیان بە گریانەوە هات بۆ لام و ماچیکردم و گووتی «ئەستێرە گیان، ئیتر من و تۆ یەکتر نابینینەوە».

بۆ ڕۆژی دوایی بۆ هەتاهەتایە خەستەخانەی بەجێهێشت، نازانم، لەگەڵ دکتۆر و شتێکی گەورەتردا تووشی شتێکی خراپ بووبوو... شتێکی زۆر زۆر خراپ. دوایی لەدەرەوە خۆی سووتان، ڕۆژێکیان بینیم بە سووتاوی دەیانبرد بۆ بەشی ژنان، تۆ دەزانی بەشی ژنانیش هەیە؟... من نەمبینیوە، ئەو بەشەم قەت نەبینیوە، بەڵام یەکێک بنیوێتی، یەکێک بینیوێتی، پیاوێکی ڕۆژنامەنوس بینیوێتی کە جارێک هات شتی لەسەر ئێمە نوسی، ئەو بۆ هەموومانی باسکرد... ئەو گووتی پێشنیار و شتدەکات، تا تێکەڵاومانبکەن، بۆ ئەوەی لەیەکتر تێبگەین...خەیاڵی لای شتێکی وابوو پیاوە سووتاوەکان و ژنە سووتاوەکان تێکەڵبکات تا لەیەکتر تێبگەن، یەک دونیا خەیاڵی لەو نەوعەی خستە سەرمانەوە و ئیتر نەمانبینییەوە... نازانم چوو بۆ کوێ... نەمانبینییەوە». وەک هەمیشە کە لە قسە تەواو دەبوو سەریدادەخست و لە ژێرەوە سەیریدەکردیت. بە ئەسپایی لێمپرسی «ئەی دوایی... دوایی دڵی تۆ چی لێهات». گووتی «ئا... دڵی من... دڵی من وانەما، کە ئەو کچە ڕۆی دڵی من وەک بەردی لێهات». هەندێجار بە خێرایی سەری دەخوراند و وەک شەرمبکات بەپەلە دەستی دادەنایەوە. شتێکی سەیر بوو لەلام کە وشەی دڵشوشەی بەکارهێنا، وەک ئەوە بوو ئاماژەیەکی سەیر و نادیار بۆ من بکات کە ئەو کەسێکە لە کەسە دووبارەکانی ئەم چیرۆکەی من تیادەژیم، وەک ئەوەی پێمبڵێ، من وێنەیەکی تری، چیرۆکێکی ترم، بەڵام لە ناو جەستەیەکی تر و لە شوێنێکی تر و بە ڕێگایەکی دیکەدا ڕۆیشتووم. من بۆ ئەوەی زۆر بیرنەکەمەوە، دەستیم توند دەگرت و دەمگووت «نابێت دڵی ئینسان لە شوشە بێت، نابێت... چونکە زوو دەمرێت و هەموو شتەکان لەگەڵ خۆیدا دەبات». نا نەمدەویست کەسێکی تر ببینم دڵی لە شوشە بێت، کەسێکی تر ببینم بڕوات و کۆمەڵێک نهێنی ئاڵۆزو نەکراوەم بۆ

بەجێبهێڵێت، کە من وامدەگووت «ئەستێرەی ڕەش» سەری دادەنەواندو بە ترسەوە دەیگووت «بەڵام وابوو... ڕۆژێک لە ڕۆژان دڵی من لە شوشە بوو»

ئەوە دواهەمین ڕستەمان بوو، دواهەمین ڕستە بەر لەوەی بگەینەوە نزیک ماڵی خوشکە سپییەکان.

١٩

ئێوارەیەک من و دواهەمین سەریاس بەرەو لای « دواهەمین هەناری دونیا» سەرکەوتین. لە بناری ئەو لووتکەیەدا دواهەمین سەریاسم کردە کۆڵم و تا گەیشتینە سەر چیا دامنەگرت. بەئەندازەیەک سووکەڵە و بێ جەستە و قەوارەبوو وەک ئەوەبوو ڕۆحێکم خستبێتە سەر شان، وەک ئەوەبوو بایەکم هەڵگرتبێت، خەیاڵێکم نابێتە قەڵا دۆشکان.

دەبایە دواهەمین سەریاس بەسەر ئەو لووتکەیەدا سەرکەوێت. دەبایە وەک براکانی لەو ترۆپکەوە دونیا ببینێت. ئەو هەمیشە ئەو سێبەرە ون و بزرەبووە کە هەمووان بۆی گەڕاون، ئەو بەشە بووە لە ڕابوردوو و داماتووی خۆیان کە ونیانکردبوو. تەنیا لەویادا من دەمتوانی زەمەن بە جۆرێک بگێڕمەوە دواهەمین سەریاس ببێتە بەشێک لەو سێ برایەی جەنگ و بێهودەیی و مردن نەیهێشتبوو بگەنە یەک و سەرکەون بۆ پلەی کەماڵ... لەویادا دەمتوانی ئەو پەیمانانە زیندووبکەمەوە کە مردن و ڕەشەباو زەمان دڕاندبوونی، لەویادا دەمتوانی منیش بچمە ناو ئەو یارییەوە، منیش سوێندی خۆم بخەمە بن ئەو هەنارەوە، لەسەردەمێکدا براکان دەبوونە سەراب، باوکەکان لە بیابانەکاندا دەبوون بە لم، کوڕەکان دەبوون بە خۆڵەمێش.

لەو لووتکەیەوە من دونیام بینی، بۆنی ئەو خەونانەم کرد کە لە لقەکانی ئەو درەختە دەبارین. هەستم بە سروەیەکی خوداکرد

کرد هەڵدەکات، لەویادا هەموو ئەو ئومێد و هیوا و ئیلهامانەم بینی کە ئەو گەنجانە لە ژێر ئەو درەختەدا ناشتبوویان. لەویادا پەیمانی هەتاهەتایی خۆم نوسی، بڕیارمدا ئەو بەرەو هەر جێگایەک ڕۆیشت دوایبکەوم، تادەمرم لە نزیکییەوە بم، بۆ هەر جێگایەک ڕۆیشتم چیرۆکی سەریاسەکان لەگەڵ خۆمدا ببەم. لەویادا پەیمانی خۆم نوسی، دواهەمین سەریاس نەیدەتوانی هیچ بنوسێت، نەیدەتوانی هیچ شتێک لەگەڵ مندا مۆربکات، ئەو قەرزارباری هیچ کەسێک نەبوو، سەریاسەکان کەسیان چی دی قەرزارباری کەس نەبوون، دەبایە ئیتر ئێمە، هەموو ئەو زیندوانەی ئاگامان لە چیرۆکی ئەوانە پەیمانێک مۆربکەین ئازادیانبکات، لە فەرامۆشی و تەپوتۆز دەریانبهێنێت. من ئەو پەیمانەم نوسی و بە خوێنی خۆم مۆرمکرد. پەیمانێک لەنێوان من و ئاسماندا، لە نێوان من و ئەو درەختەدا، لەگەڵ دواهەمین هەناری دونیادا ئەو هەنارەی تاکە نوێنەری خەونی ئەوان بوو لەو تخوبەدا کە دەکەوێتە نێوان ئاسمان و زەوییەوە، ئەو خەونەی نەیاندەتوانی ناویبنێن، ئەو خەونەی لە سروشتی درەختێکی وا دووردا نەبایە بەرجەستە نەدەبوو، خەونی لەیەک تێگەیشتنی مرۆڤەکان و براکان و دوژمنەکان.

دۆستانی من، ئەی ئەوانەی چەندەها شەوە بێماندوبوون گوێ لەم چیرۆکەی من دەگرن... ئێستا تێدەگەن من لەم دەریایەدا چی دەکەم، تێدەگەن پیاوێکی ڕیش سپی و ماندووی وەک من لەسەر ئەم کەشتییە چی دەکات. دۆستان ئەو پەیمانە « ئەو پەیمانەی ئێستا لەگەڵ پەیمانێکی دیکەدا لە ژێر دواهەمین هەناری دونیادا خەوتووە» منی بەرەو ئەم دەریایە هەڵگرت کە ئێستا لەم کەشتییەوە چاوەڕوانی دۆزینەوەی ڕێگایەکم بمباتەوە سەر ئاسەوار و شوێنی دواهەمین سەریاس.

من پەیمانی خۆم لەگەڵ ئەو درەختەدا مۆرکرد و چڵێکی چکۆلەم بۆ یادگار کردەوە و بەجێمهێشت، هەر کەسێک لە ئێوە ڕۆژێک لە ڕۆژان

ڕێگاتان کەوتە بن ئەو درەختە پەیمانی خۆتان مۆربکەن و چڵێکی چکۆلە بۆ یادگار لێبکەنەوە و جێیبهێڵن، ئینسان دەبێت دووبارە بە جۆرێکی تر خۆی بە ژیان بناسێنێتەوە. لەو ساتەدا کە خۆم بە دواهەمین هەناری دونیا ناساند هەستمکرد ئیدی ژیانێکی تازە دەست پێدەکەمەوە، هەستمکرد ئەو شتانەم دۆزیوەتەوە کە بۆی دەژیم، ئەو ئامانجەم بینیوەتەوە کە دەبێت دوایبکەوم... کە لەو ترۆپکە دابەزیم ڕوونترین ساتەکانی ژیانی خۆم دەژیام، لە دوای بیستویەک ساڵ دەستم دەخستە سەر نهێنی ئەو ئازادییە گەورەیەی مرۆڤ بەدەستی دەهێنێت، کاتێک ڕێگایەک دەدۆزێتەوە... من کە لە پاترا سواربووم هەموو هێز و ئیرادەی خۆم لەسەر ئەوە کۆکردبووەوە ڕێگاکان وننەکەم ئەو ڕێگایەی دەمبات بەرەو دواهەمین سەریاس، ئەو گەنجەی دەبێت ئێستا لە یەکێ لە نەخۆشخانەکانی خۆرئاوادا لە پەنجەرەیەکەوە سەیری ئەستێرەکان بکات. من کە لە ترۆپکی هەنار دابەزیم ڕێگای خۆمم دۆزییەوە... نا پێممەڵێن تەماشای خۆت بکە تۆ ئێستا لەم کەشتییەدا نازانیت لە کوێی زەمین و زەماندا وەستاویت. هاوڕێیان، ئەم دەریایە پڕە لە ڕێگا... هەموو بستێکی ئەم ئاوەش ڕێگایە... لەگەڵ هەموو وێڵی و ونبوونەکانیشدا مرۆڤ کە زانی بەرەو کوێ دەڕوات وننابێت.

من دەزانم مرۆڤ مەخلوقێکە ئێجگار زوو ڕێگاکانی لێتێکدەچێت، دەزانم مرۆڤ ڕێگاکان نادۆزێتەوە، ئەوە ڕاستییەکی زەهرچەشە و درەنگ باوەڕی پێدەهێنین، هیچ مەخلوقێکی دی لەم سەر زەمینەدا وەک مرۆڤ ڕێگاکانی لێوننابێت... مرۆڤ هیچ نییە جگە لە مەخلوقێکی ڕێوێڵکەر، بەڵێ دۆستانی من، ئەی ئەوانەی بێوچان گوێم لێدەگرن، مرۆڤ مەخلوقێکە بێڕێگا، لەبەر ئەوەی دواجار نازانێت بۆ کوێ دەڕوات، ئەو بۆیە دەرگاکان لە خۆی دادەخات تا خۆی نەداتە دەست سەرکێشی دۆزینەوەی ڕێگایەک. بەڵام با پێتان بڵێم مرۆڤ بە چ هەڵەیەکی کوشندەدا

دەچێت، کە لە زیندان بووم هەمیشە یەک خەونم دەبینی، بەردەوام یەک خەونم دووبارەدەکردەوە، یەک خەون هەمیشە دڕی بە خەونەکانی تر دەدا و دەهاتەپێشەوە و دووبارەدەبووەوە، خەون بە سەحرایەکەوە لەلم، سەحرایەکی زەرد لە لمی زێڕین، ڕێگایەکی درێژی بێئەمسەر و ئەوسەر، ڕێگایەک نەمدەزانی لە کوێوە دێت و بەرەو کوێ دەچێت، لە کۆتایی خەونەکەمدا هەمیشە بایەکی بەهێز دەهات و ئاسەواری ئەو ڕێگایەی دەسڕییەوە، بەجۆرێک ونیدەکرد چ پاشماوە و شوێنەوارێکی نەدەمایەوە. لە خەونەکەمدا بێباکانە دەڕۆیشتم و درێژەم بەو سەفەرە گەورەیەی ناو بیابان دەدا، ساڵ دوایی ساڵ ترسی من لە نەمانی ئەو ڕێگایە کەمتر و کەمتر دەبووەوە. لەگەڵ تێپەڕینی زەماندا تێدەگەیشتم هەموو بستێک لە زەوی سەرەتایەکی کوژراوە بۆ ڕێگایەکی دی، هەموو ئاڕاستەیەکی سەر زەوی و ناو دەریا ئەگەری ڕێگایەکی نەدۆزراوەیە بۆ مرۆڤ. سەیرکەن ئەی دۆستان ئەوەتا ڕێگاکان دەمانبەن... ڕێگاکان ئێمە هەڵدەگرن بۆ ئەو شوێنەی ئەوان دەیانەوێت، نا... ئەی دۆستان... ئەی پەنابەرانی ئاو و شەو و تاریکی... مەبەستم ئەوە نییە پێتانبڵێم مرۆڤ شتێکی بێتوانا و بێئیرادە و گەمارۆدراوە... نا، مەبەستم ئەوەیە مرۆڤ بتوانێت بەسەر هەستی وێڵی و ونبووندا سەرکەوێت، کە ڕێگاکان نەما وامەستنەکات چیدی چ ڕێگایەکی دی نییە، باوەڕ بەوە بهێنێت هەر کاتێک ونبوو دەتوانێت لێرەوە لە هەمان ئەو جێگایەوە کە تیا وەستاوە دەست پێبکاتەوە، دەشێت پێچەبەدەورەیەکی مەزن بەدەوری شتە ئاسایی و ڕۆژانەکاندا بکات، بەڵام ئێوە پێمبڵێن ژیان خۆی چییە جگە لە پێچەبەدەورەیەکی مەزن بە دەوری شتە ئاساییەکاندا؟ پێچەبەدەورەیەکی مەزن بە دەوری ئەو شتانەدا کە لە شوێنێکی دی و بە جۆرێکی دی دەتوانین بچینەوە سەریان و بە گۆشە نیگایەکی دییەوە تەماشایانبکەینەوە.

من دواهەمین هەناری دونیا پێیگووتم بڕۆم و بۆ ئەو ڕێگایانە بگەڕێم کە دەبێت بۆیان بگەڕێم، وەک چۆن بە ئەدیمی شازادەی گووت بڕوات و لە هەموو کونج و کەلێنێکی زەویدا بۆ بینین و سۆمایی خۆی بگەڕێت، وەک چۆن ئیلهامی بەخشییە سەریاسەکان بژین و نەچن بۆ جەنگ و قسە لە برایەتییەکی جاویدان و گەڕانێکی جاویدان بکەن بەدوای خۆیاندا. لە بن ئەو هەنارەدا هەستمکرد دڵی دواهەمین سەریاسیش بە جۆرێکی دی لێدەدا، ئەو پێستە سوتاوەی سەرچاوی بەرزدەکردەوەو تەماشای ئەو بەهەشتە ناکۆتاییەی دەکرد کە پێشتر نەیبینیبوو. وەک لە ماناو ئەفسونی ئەو درەختە تێگەیشتبێت، دەستی گرتم و سەری خستە سەر ڕانم و بەرابەر ئەو جیهانە خەوی لێکەوت. ئێستا لەیادم نییە چەند سەعات خەوت، ئەوەم لە یادە کە سەری ئەو لە ئامێزی مندا ئەو هەستەی پێبەخشیم کە من بووم بەبەشێک لە جیهان و گەردون و خەونی ئەو منداڵانە. ئەو ئامێزان و نوستنە نیشانەی گەڕانەوەی من بوو بۆ مەلەکوتە خوداییەکەی ئەوان. لەویادا هەستمکرد ئەوە تەنیا سەری دواهەمین سەریاس نییە لە ئامێزمدا، بەڵکو ژیانی هەموو ئەوانی دیکەشە سەری ناوەتە سەر ڕانم، لەویادا گوێم لەو مۆسیقا ئەفسانەییە بوو کە محەمەدی دڵشوشە لە ژێر ئەو درەختەدا گوێی لێبووبوو، ئەو وێنە سەیرانەی گەردون و ئاسمانم بینی کە سەریاسەکان بینیبوویان، بۆنی ئەو ڕۆژ و ئێوارە و شەوانەم کرد کە لەویادا ئاگریان کردبووەوە. وەک مەستێک هەموو وێنەکانم بینییەوە، وەک ئەوەی ئەو درەختە یادەوەری خۆی بە یادەوەری من ببەخشێت، وێنەکانی خەیاڵی خۆی بە وێنەکانی خەیاڵی منەوە گرێبدات. هەموو شتەکانم بینییەوە، ئێستا دڵنیانیم، خەون بوو یان ڕاستی. من خەوتبووم و بۆ ناو سێبەری ئەو ڕۆژانە داچووم یان بەئاگابووم و ئەو درەختە نهێنییەکانی خۆی بۆ

ئاشكرادەكردم. من لە ساتێكدا هەموو ئەو شتانە ژیام كە سەریاسەكان تیاژیابوون. دەستم لە دڵی دواهەمین سەریاس دەداو هەستم بە هەمان هەست و هەڵچوون كرد. كە هەستا بەجۆرێك سەرسام بوو، هەموو ئاگرەكانی دونیا نەیاندەتوانی جوانی ئەو سەرسامییەی بكوژن. پڕبوو لە ئومێد، پڕبوو لە هاواری سەیر دەربارەی ئاسمان و هەنار و دەریا. ئەو لەویادا تێكەڵ بەو كیمیایە بوو كە ئێمەی بەوانەوە گرێدەدا.

كە دام بە كۆڵمداو لەو ترۆپكە دابەزین ئیدی لەبری بۆنی ئاگر، بۆنی هەناری لێدەهات. لە دامێنی چیا دامگرت و ماچمكرد و هێشتا هەر بۆنی هەناری لێدەهات... بۆنی زەوییەكی لێدەهات لە خەونیدا پێی تێخستبوو، زەمینێك وەك هەموو ئەو زەمینانەی هاوڕێكانی ئەو درەختە پێیان تێخستبوو، پڕبوو لە هیواو ئەفسانە... لە ئەگەر و نائەگەر... لە بوون و لە عەدەم.

ئەو دوو ڕۆژەی من دواهەمین سەریاسم تیا ئامێزگرت كورتترین دوو ڕۆژی ژیان بوون، بە خێراییەكی هێند سەیر ڕۆیشتن، من جگە لە تێڕامانێكی بێدەنگ لەو منداڵە، فریای هیچ نەكەوتم. خوشكە سپییەكان وەك هەمیشە سووربوون لەسەر ئەوەی هیچ كەسێكی دی نەبینن ناوی سەریاسی سوبحدەم بێت. ئەوان مرۆڤیان بە تاقانەیی خۆشدەویست، مرۆڤیان وەك شتێك خۆشدەویست كە دەگمەن و بێوێنەیە. من دەچوومە ژوورەكەیان و دەستە سپییەكانیانم ماچدەكرد، كڕنووشم بۆ دەبردن و تكام تیادەكردن تێبگەن كە سەریاسی سوبحدەم ناوی مەخلوقێكە بە چەندەها ڕەنگ بەسەر ئەم زەوییەدا ڕابوردووە، كە سەریاسی سوبحدەم تەنیا كەسێك نییە، كوڕێك نییە، بەڵكو شەبەنگێكی گەورەیە و هەر بەشێكی شتێكمان نیشاندەدات، بەڵام ئەوان بەو چاوە ساردانەوە تەماشایانكردم و هیچیان نەگووت.

خوشکە سپییەکان خیانەتیان لە یادگاری ئەو برایە نەکرد... هیچ فریشتەیەک بەو جۆرە بە پەیمانی خۆیەوە لەگەڵ خودادا نانوسێت وەک ئەوەی ئەوان بە پەیمانی خۆیان لەگەڵ یەکەمین سەریاسدا نوسابوون... هیچ ڕێگایەک نەمابوو کەسێکی دی بێتە ژیانیانەوە، ئیدی هەموو دونیاو ژیان لە پەراوێزی خوشکایەتییەکی جاویداندا بۆ سەریاس تێدەپەڕی. ئەوان هاتبوونە ئەو گوندە تا خۆیان لە هەموو خەیاڵ و فریو و وەسوەسەیەک بشارنەوە، سەرقاڵی بەخێوکردنی ئەو منداڵانە بن کە هیچ شتێکی ئەستەمیان لێداوا ناکەن... لەوێدا هەموو شتەکانی دونیا بە پەراوێزی ژیانی ئەواندا تێدەپەڕی... ئەو شەوەی تکام لێکردن بێن و بۆن بەسەریاسەوە بکەن، گەرمای ئەو ئاگرە ببینن کە تا ئەو کات لە دڵیدا دەسووتا، نەهاتن... هاوڕێیانی من، ئەی ئەوانەی بێماندووبوون گوێم لێدەگرن ئەوان نەیاندەویست هیچ شتێک لەو کۆتاییە بگۆڕن کە بینیبوویان... هەموو ئەم یارییەی منیان بە درۆی پیاوێک دەزانی نایەوێت باوەڕ بە مردنی کوڕەکەی بێنێت... درۆی پیاوێک سوورە لە خەیاڵەکانیدا ئەو کوڕە بدۆزێتەوە کە بیستویەک ساڵ لەوەوبەر ونیکردووە... هەموو ئەم چیرۆکەی منیان بە دەستکاریکردنی کۆتایی چیرۆکێک دەزانی کە کۆتاییهاتووە... ئەوان لێکچوونی ناوی سەریاسەکانیان تەنیا بە لێکچوونی هەندێ ناو دەزانی، نەوەک بە لێکچوونی هەندێ سەرەتا، هەندێ جەوهەر، هەندێ کۆتایی.

ئەو دوو ڕۆژە ئەستێرەی ڕەش ئازادانە بە دەشت و سەرچەم و ناو درەختەکاندا دەسوڕایەوە، لەدەشتەکاندا یاریدەکرد و شیری مەڕی دەخواردەوە، کە هەستم بە بەختەوەری دەکرد خۆشحاڵبووم ، جارێکیان لێیپرسیم «موزەفەری سوبحدەم کە سەریاس ڕۆیشت دێیتەوە بۆ خەستەخانە، دێیتەوە بۆ لای من؟». من بەغەمگینییەوە پێمگووت «نا... ئەستێرەی ڕەش، ئەو ڕۆژەی سەریاس دەڕوات منیش دەبێت خۆم بۆ

ڕۆیشتن ئامادەبکەم... دەبێت بەدوایدا بڕۆم، لە یۆنانەوە سوار کەشتی دەبم و دەچم بۆ خۆرئاوا، بەدوایدا دەچم بۆ ئینگلستان». لەدەنگیدا هەستم بە غەمێکی قووڵ و گەورەکرد، دەمزانی ناتوانم هیچ بکەم... لەوە ئیفلیجترم بتوانم بچوکترین کۆمەک بەو و بەو هەزاران ڕۆحلەبەرە سووتاوانە بکەم کە لەویادا دەمێننەوە. گەنجێک بوو گەمارۆدراو، نەدەیتوانی وەک مرۆڤێکی ئاسایی بگەڕێتەوە بۆ کوچە و کۆڵانە سادەکان، نەدەیتوانی سەفەربکات، نەدەیتوانی لەو خەستەخانەیەشدا تا ئەبەد ئارامبگرێت. کە گەڕاینەوە بۆ خەستەخانەکە، وەک ئەوەبوو خیانەتم لێکردبێت، لە بەردەرگاکەوە بەشەرم و غەمگینییەوە گووتی «ئیتر تۆش نایەیتەوە؟». من نەمدەویست درۆی لەگەڵدا بکەم، نەمدەویست هیوای درۆی پێببەخشم، نەمدەویست چاوەڕوانی هیچ کەسێک بکات، چاوەڕوانی هیچ بکات، باوەشم پیاکردو گووتم «ئەستێرەی ڕەش وەرە دەرێ... تۆ دەتوانی قسەبکەیت... تۆ دەتوانی لە بری هەموو ئەو پیاوە سووتاوانە قسەبکەیت، تۆ لە هەموویان بەهێزتری، وەرە دەرێ و دەموچاوی ڕاستەقینەی خۆت نیشانبدە و مەترسە... دەبێت ئەم شارە فێربێت سەیری دەموچاوتان بکات» ئەستێرەی ڕەش بەترسێکەوە گووتی «گەر لێرە بمانکەنەدەرێ، ناژین... بمانکەنەدەرێ لەسەر جادەکان هەر پشیلە دەمانخۆن...» من ئەستێرەی ڕەشم ڕادەوەشاندو دەمگووت «پێیانبڵێ وەرنە دەرێ... با هەمووتان ڕۆژێک بێنەدەرێ و بڕژێنە کۆڵانەکان... وەرنەدەرێ با ئێمە بتانبینین... ئەوانە بتانبینین کە هێشتا چیرۆکی ئێوەیان نەبیستووە». ئەستێرەی ڕەش خۆی لەدەستم ڕادەپسکاند و ڕایدەکردەو بەدەنگێکی گریاو دەیگووت «هەمویان دەزانن... هەموویان دەزانن... هیچ کەس نییە نەزانێت». ئەو دەڕۆیشت و من هاوارم لێدەکرد «وەرنەدەێ... وەرن خۆتان پیشانی ئێمەبدەن، خۆتان پیشانی درەختەکان بدەن... خۆتان پیشانی با و باران بدەن... دەستی یەکتر بگرن و وەرنەدەرێ». دەزانم هاوارێکی بێمانا بوو، هاوارێک بوو

لەو کوچە بێدەنگەدا ونبوو. بەداخەوە ئەی دۆستان، هەزاران ئەفسوس و حەسرەت من ئەستێرەی ڕەشم هێند نەناسی، ئەو کوڕە بەشێک بوو لە چیرۆکێکی تر، پارچەی ناو حیکایەتێکی تاریکی دیکەبوو، بەجۆرێکی سەیر و لە چرکەیەکی دیاریکراودا تێکەڵ بەو چیرۆکەی من بوو، چیرۆکی ئاڵۆزی یەکێک ڕێگایەکی نەبوو بۆ تێڕامان لە چیرۆکی کەسی تر. ئەستێرەی ڕەش خۆی دەیزانی من ناتوانم دوای ئەو بکەوم، سڵاویشی لە من، وەک سڵاوی غەمگینی تارماییەک بوو کە بە حیکایەتێکدا تێدەپەڕێت.

من دەستی سەریاسم دەگرت، دەمگرتە ئامێز و بەرەو ناو خەستەخانەکە تەکانمدەدا، لەو ساتەدا ماشێنێک لە تەکمانەوە دەوەستا... چوار چەکدار دادەبەزین، بەخێرایی ئابڵۆقەیاندەداین، هەریەکەیان لە تەنیشتێکەوە دەیگرتم، چوار کەس بوون هەر چواریان یەک سیما و ڕوخساریان هەبوو، یەکێکیان لە هەموویان بەویقارتر بوو دەیگووت «موزەفەری سوبحەدەم... ڕۆژ باش... داوای لێبووردندەکەین، فەرمانێکمان پێیە دەبێت لەگەڵماندا بێیت... بەهێمنی ئەو نەخۆشە دانێ و لە گەڵماندا وەرە، ئێمە خۆمان سەریاسی سوبحەدەم دەگێڕینەوە سەر شوێنی خۆی... دەیبەینەوە سەر جێگای خۆی... غەمی هیچت نەبێت... وەرە لە ماشێنەکەدا دانیشە و ئارام بە... ئێمە هەموو شتەکانی تر دەکەین... تۆ ئەوەت لەسەرە لێرەدا دانیشیت و هێمن بیت و هەوڵی هیچ نەدەیت... ئێمە هەموومان تۆ دەناسین... پێمانگوتی فەرمانێکی تایبەتیمان پێیە لەگەڵ خۆماندا بتبەین... فەرموو... فەرموو... ئاە... دواجار تۆمان دۆزییەوە... تۆمان دۆزییەوە موزەفەری سوبحەدەم... خودایە چەندە ئێمە لەدووی تۆ دەگەڕێین؟ لە مێژە بەدواتدا دەگەڕێین... لە مێژە... تۆ لە کوێیت؟ موزەفەری سوبحەدەم تۆ لە کوێیت؟»

* * *

لە منداڵییەوە وابوو هەر کاتێک درۆی بکردایە شتێکی دیکە ڕویدەدا، یان باران دەباری، یان درەختەکان دەکەوتن، یان باڵندەکان بە پۆل بەسەرسەرماندا دەفڕین. ئەو ڕۆژە کە لەبەردەم بیمارستانەکەدا گیرام، دڵنیابووم دەمبەنەوە بۆ لای ئەو، ئەو ماوەیەی لە دەرەوە ئازادانە دەهاتم و دەچووم باکم بە هیچ نەبوو، دڵنیابووم ڕۆژێک لە ڕۆژان دەمبەنەوە بۆ لای ئەو. من لێی نەترساوم... پیاوێک بوو لەگەڵ هەموو گوناهە گەورەکانیدا نەدەکرا لێی بترسم، بەشێک بوو لە ژیانی من. دەمزانی خەڵکانێکی زۆر لەبەر سامی ئەو، لە بێزاریاندا لەو ئەم وڵاتە چۆڵدەکەن... بەڵام من لێی نەدەترسام.

ئێوارەیەکی درەنگ بوو منیان برد بۆ لای، لە ژوورێکی کەمێک تاریکدا کەوتبوو، بۆنی مردنی لێدەهات، ئەو چەند مانگەی من نەمدیبوو تەواو پیربووبوو، خۆی لە بەتانییەکەوە پێچابوو، لەسەر سیستمێکی گەورە و نیمچە شاهانەدا بە ڕۆبێکی گرانبەهاوە خەوتبوو، دونیا ساردنەبوو بەڵام هەستمدەکرد ئەو زۆر سەرمایەتی. وەک ئەوەی لەشتێکی نادیار بترسێت، هەموو دەرگاکانی لە پشت خۆیەوە داخستبوو، هەستمدەکرد ترسێکی قووڵیشی لە پاسەوانەکان هەیە. کە منی بینی بە حورمەتێکەوە خۆی ڕاستکردەوەو گووتی «موزەفەری سوبحدەم هاتیت... دەترسام نەیەیت... دەترسام نەتدۆزنەوە». بێزاری لەدەنگی دەباری، نەوەک توڕەیی. گەرچی هەردووکمان زۆر پیر نەبووین، بەڵام تەواو بە دوو پیرەمێرد دەچووین... دوو پیرەمێرد کە بۆ حیسابێکی قورس لە ژوورێکدا کۆبوونەتەوە. کەسمان نەماندەزانی چۆن و لە کوێوە دەستپێبکەین، کەسمان کۆتایی دواهەمین گفتوگۆی خۆمان لەو ماڵە سەوزەدا لە یادنەبوو. ماوەیەک بە بێدەنگی تەماشای یەکدیمان کرد، بە جۆرێک پیربووبوو، بە ئەستەم وێنەی ئەو پیاوەی تیابوو کە ساڵانێک لەوەوبەر شەوێکی تاریک منی لە ماڵێکدا بە

جێهێشت و ڕۆیشت. من بە هێمنی چوومە تەنیشتییەوە و گووتم «یاقووبی سنەوبەر، زۆر پیربوویت... زۆر». توند دەستیگرتم و گووتی «پێمگووتیت تاعوون بڵاوبۆتەوە... پێمگووتی دەردێکی کوشندە بڵاوبۆتەوە، پێمگووتی یان نا؟... پێمگووتیت یان نا؟». بە هێمنی گووتم «پێتگووتم... لە بیرمە پێتگووتم». بە ئەسپایی سەریباداو بەدەنگێکەوە کە هەمووی حەسرەت بوو، گووتی «پێمگووتیت تۆ یاقوتێکی پاکی یان نا... پێمگووتیت یان نا؟». من بۆ ئەوەی هێمنیبکەمەوە دەستەکەی دیکەم خستە سەر دەستی و پێمگووت «پێتگووتم... پێتگووتم» بە چاوێکەوە هەمووی خەفەت و پیری بوو تەماشایکردم و گووتی «پێمگووتیست مەچۆرەوە بۆ ناو ئەو دونیایە... خۆت لەو پیسییە هەڵمەکێشە، ڕۆحی خۆت بە دووربگرە... ڕۆحی خۆت کە خودا ئەو بەهرەیەی پێبەخشی پاکبێت... بۆ ڕۆیشتیت... بۆ تێنەگەیشتی من باسی چیت بۆدەکەم؟ بۆ؟». سەیرمدەکردو دەمگووت «یاقووبی سنەوبەر من و تۆ هەردووکمان نەخۆشین... من و تۆ هەردووکمان پیرین، حیسابێکی زۆریشمان لەبەیندایە... حیسابێکی زۆر».

ژوورەکەی لە ژووری پادشاکان دەچوو، خۆی لە بیمارێک دەچوو لەسەرە مەرگدا، هەندێجار دەکۆکی، هەندێجار دەسرێکی کاغەزینی لە پاکەتێکی قەشەنگ دەردەهێناو لێوی خۆی پێدەسڕی. کە پێمدەگووت «من و تۆ حیسابێکی زۆرمان لە بەیندایە» زەردەخەنەیەکی دەگرت، زەردەخەنەی پێرەمێردێک بە ئەستەم دەتوانێت بۆ ژیان پێبکەنێت. دەیویست پێبکەنێت بەڵام کۆکەیەکی قورس دەنیشتە سەر سینەی، دوایی بە هەمان نیگای کۆنەوە، نیگای سەرۆکێک چیتر بەدروستی نازانێت چی دەوێت، پیاوێک میوەیەک نەماوە تاقینەکاتەوە، بیمارێک لە نهێنی مردن و ئازار، لە لەزەتی ژیان و شادییەکانی تێگەیشتووە، پیاوێک

تەنیا خەیاڵی لای تاقیکردنەوەی مردنە. بە ئەسپایی دەیگووت «من و تۆ هاوڕێمان نییە... کەس ناتوانێت لە نێوان من و تۆدا حەکەم بێت، کەس ناتوانێت». بە خەفەتێکەوە دەمگووت «ئەوانەی دەتوانن حەکەم بن، یان مردن، یان دیلن، یان زمانیان نییە». نیگایەکی پڕمانا تەماشایدەکردم و دەیگووت «ئەوە دواهەمین ئومێدمان بوو، دواهەمین ئومێد... ئێستا هیوایەکمان نییە، دەکرا من و تۆ دوور لە هەموو دەردەکان، دوور لە تاعوون، پێکەوە خۆمان بۆ خەڵوەتێکی درێژ تەرخانبکەین... دەکرا من و تۆ پێکەوە هەموو شتێک تێبگەین، بەڵام ئێستا تۆ هەموو شتێک دەزانێت، زانین بێگوناهی مرۆڤ لکەداردەکات... هەموو ئەوانەی نهێنییەکان دەزانن پاکنین، زانینی نهێنییەکان پیسماندەکات... ئێمە تا ئەوکاتە پاکین کە شتەکان نازانین، کە گومان ناکەین... کە ئینسان تێکەڵ بە نهێنییەکان بوو، کە حەقیقەتی ئەوانی دی بینی دەبێتە گوناهبار، مرۆڤ تا ئەو شوێنە پاکە کە هیچ لە گوناهی ئەوانی تر نازانێت، تا ئەو شوێنە پاکە کە دەرکی بە پیسی دونیا نەکردووە».

دەمزانی دەیەوێت بڵێت چی، دەستمدەخستە سەرشانی و دەمگووت «من ئێستا هەموو شتەکانم بینی، لەهەندێ نهێنی تێگەیشتم، هەندێ دەرگامکردەوە... بەپێی خۆم چوومە ناو پیسییەکانەوە، تۆ پێتوایە دەبووایە من نەچوومایە... ها پێتوایە دەبایە هەمیشە لەو خانووە سەوزەدا چاوەڕوانی تۆم بکردایە؟». وەک بۆ دوور بڕوانێت سەری بەرزدەکردەوەو دەیگووت «گەر تۆ نەچوویتایە، دەکرا لە نێوان من و تۆدا شتێکی تر هەبێت، دەمانتوانی لەسەر مەعدەنی مرۆڤ، گەوهەری ژیان، ناوەڕۆکی وجود قسەبکەین، بێنەوەی کاتێک من قسەدەکەم بەو چاوانە تەماشامبکەیت، ئەو نیگایەم تێبگریت و وام لێبکەیت هەست بەشەرمبکەم... من دەمویست من و تۆ باسی چاکە و خراپە، جوانی و دزێوی بکەین ، پێکەوە بژین و لەو دیو وجودی بچوکی خۆمانەوە

قسە لەسەر شتەکان بکەین... تێدەگەیت لەو دیو وجودی بچوکی خۆمانەوە...». چەندەها جار ئەو ڕستەیەی دووبارەدەکردەوە. ئەو ڕقی لە وجودی بچوکی مرۆڤەکان بوو، لە کۆنەوە وابوو، چاوی لە جۆرە ژیانێک بوو، ئەستەمبوو بەبێ فەرامۆشکردنی بوونی بچوکی مرۆڤەکان بێتەدی. پشوویەکی کەمی دەدا، من تەماشامدەکرد و هیچم نەدەگووت... دەمزانی هێشتا مەودایەکی درێژمان لەبەردەمدایە بۆئەوەی هەموو شتێک بڵێین. نەخۆشی و پەککەوتەیی هیچیان لە تیژی خەیاڵ و قووڵی نیگاکانی نەگۆڕیبوو، کە تەماشایدەکرد دەتزانی هەندێ شت دەبینێت تۆ نایبینیت، هەست بە هەندێ شت دەکات تۆ هەستی پێناکەیت. کەمێک دەکۆکی و لەسەرخۆ لە جێگاکەی خۆی هەڵدەستا و بەتانییەکەی لە خۆی دەپێچاو دەیگووت «ماڵێکی سەوزبوو... ماڵێکی سەوز، بۆ ئەم ڕۆژانە دروستمکرد کە پیردەبین، کە چیتر ئارەزوویەکمان نامێنێت لە شتە ڕۆژانەکاندا ونبین، لەوێدا کۆدەبینەوە، خۆمان تەرخاندەکەین بۆ ڕامان لە مانا گەورەکان... قسە لە سیاسەت و شەڕ ناکەین، بەڵکو قسە لە دونیادەکەین بەوجۆرەی کە بەبێ ئەو شتانە هەیە، بەبێ ئەو ئازارانەی مرۆڤ بۆی زیاددەکات... لەزەت لە بێدەنگی سروشت و ئارامییەکانی دەبینین... چ خۆشە مرۆڤ لە ئاسوودەییەکی قووڵدا بیربکاتەوە، لە ئاسوودەییەکی ڕاستەقینەدا بیربکاتەوە و بمرێت... تۆ ئەو لەزەتەت لە من حەرامکرد... من دەترسم بەتەنیا بیر لە ژیان بکەمەوە، دەترسم لەسەرەمەرگدا بەتەنیا بیر لە ژیان بکەمەوە».

کەدەیزانی من هیچم نییە بیڵێم دەیگووت «یەکجۆرە پاکی هەیە، یەکجۆرە پاکی و هیچی تر، ئەویش ئەوەیە نەهێڵین مرۆڤ لە مرۆڤ تێبگات... کە مرۆڤ لە مرۆڤ تێگەیشت هەموو شتێک دەبێتە گوناە». من دەمگووت «یاقوب... ئەوە چ پاکییەکە لەسەر نەزانین دروستبوویێت؟!». ئەویش دەیگووت «ئەی ئەوە چ زانینێکە دەمانکات بە دوژمن... دەمانخاتە

گومانەوە، نامێڵێت ئارام بژین و بخەوین؟!». دەوەستاو بە خێراییەکی نائاساییەوە دەیگووت «من باس لە زانینێک دەکەم پاکی ببەخشێتەوە بە من... نەمێڵێت زۆر تەماشای ناو دڵی خۆم بکەم... موزەفەر من لە تەماشای دەرونی خۆم بێزارم. مرۆڤ نابێت لە کۆتاییدا بیر لە وەڵامی ئەو پرسیارانە بکاتەوە کە بەدرێژایی ژیان نەیتوانیوە وەڵامیانبداتەوە. بەر لە مردن دەمەوێت هێزی ئەوەم هەبێت بیر لە وەڵامی هیچ پرسیارێکی بچوک نەکەمەوە. دەمەوێت من و تۆ ئاسوودە بمرین، ئاسوودەیش ئەوەیە بەر لە مردن بۆ هیچ نەگەڕێیت، بەر لە مردن خەیاڵت لای وەڵامی هیچ پرسیارێکی بچوک نەبێت. من باسی ئاسوودەییم بۆ کردیت، ئاسوودەیی بۆ تێمنەگەیشتیت؟ بۆ مرۆڤ لە نزیک مردنەوە هەمیشە بیر لە ڕابوردوو دەکاتەوە... بۆ؟ بۆ ئاوڕدەداتەوە؟ من دەمەوێت بمرم و ئاوڕنەدەمەوە». بەکەمێک نائارامی و توڕەییەوە دەمگووت «لەبەرئەوەی گەر ئاوڕبدەیتەوە سەرباسەکان دەبینیت، لەبەرئەوەی تۆ دەترسیت تەماشای سەرباسەکان بکەیت، دەتەوێت من و تۆ دۆستایەتییەک ببەستین لەسەر فەرامۆشی و نەزانین و یادچوونەوە دروستبووبێت... وەک هەموو حوکمڕانەکانی تر دەتەوێت بمریت و پێش خۆت هەموو نهێنییەکانت سووتاندبێت، بمریت و کەس تەماشای دەفتەرێکت نەکات... وەک هەموو حوکمڕانەکان، وەک هەموو پێغەمبەرەکان، دەتەوێت لە ڕێگای بیرکردنەوە لەگەردون و ژیان و سروشت و جەوهەرە دوورەکان، مرۆڤ لەیاد خۆت بەریتەوە، ئەم بوونەوەرە بچوک و گەمارۆدراوە لە بیر خۆت بەریتەوە... یاقوب ڕێگای من و تۆ یەک ڕێگا نییە، بمبورە من نەمتوانی لەگەڵتدا بێم... یاقوبی دۆست نەمتوانی، عەفوومبکە... لەبەرئەوەی دوای بیستویەک ساڵ زیندان، دوای تێفکرینی گەورە لە سروشت و گەردون و بیابان و ژیان، دوای تێفکرینی زۆر نەمتوانی مرۆڤ فەرامۆشبکەم... تۆ بۆیە منت دەوێت هەردووکمان پێکەوە مرۆڤ لە یادەوەری خۆمان بسڕینەوەو بەسەر ژیان و وجودی

بچوکی ئەواندا بازبدەین، تۆ بۆیە دەژیت بۆ ئەوەی لەیادیانبکەیت، من بۆیە دەژیم بەیادیانبهێنمەوە، ڕێگای من و تۆ یەک ڕێگا نییە».

توڕەبوونی من کەمێک ئارامیدەکردەوە، دەیزانی من چی دەڵێم و چاوەڕوانی ئەو قسانەشی دەکرد.

گووتی «زیندووبین یان مردوو. لەیادیانبکەیت یان نا، ئێمە بەیەکناگەین. دڵیان پڕ بێباکی و گاڵتەبوو. قێزو فەرامۆشی، کەمتەرخەمی و ڕق. نەدەکرا فەرامۆشیان نەکەم، نەدەبوو، چارەیەکی ترم نەبوو». بەدەنگێکی هێندە سەیر ئەو قسەیەیدەکرد، نەمدەزانی تەواو هەست بەچی دەکات، دەنگی پڕبوو لە دڵنیایی و پەشیمانیش. هاتە تەنیشتمەوە و گووتی «دەمزانی تۆ دوایاندەکەویت، دەمزانی بەدوایاندا دەڕۆیت... ئەو ڕۆژەی لەسەریاسی سوبحەمت پرسی، دڵنیابووم هەموو شتێک لە نێوان من و تۆدا دەشکێت... دەمزانی ڕۆژێک لە ڕۆژان بە ڕێگایەکدا دەڕۆیت و دەگەیتە بەردەم سەید جەلالی شەمس... دواجاریش ڕۆیشتیت و گەیشتیتە بەردەم سەید جەلالی شەمس... مەلعونە ئەوەی نهێنی ئەم چیرۆکەی هەڵدایەوە... مەلعونە».

کە ناوی سەید جەلالی شەمسی دەهێنا تێدەگەیشتم دەیەوێت ئەو چیرۆکەم بۆ باسبکات کەساڵەهای ساڵ بە نهێنی هەڵیگرتبوو. بە غەمگینی پیرێکەوە دەیگووت ««ئێستا تۆ دوو هەناری شوشەت لایە و من هیچ». دەچووە بەردەم پەنجەرەی ژوورەکەی پەردەکانی تەواو دەکردەوە، هێمنی و تاریکی ئێوارە غەمگینییەکی قورستریان دەهێنایە ژوورێ، بەتانییەکەی توندتر لە خۆیەوە دەپێچاو لەسەر مۆبیلێکی چەرمی ڕەش لە نزیک پەنجەرەکەوە دادەنیشت و دەیگووت «سێ هەناری شوشە بوون، سێ هەناری شوشە یەک دەست دروستیکردبوون، باوکێک بۆ سێ کوڕی خۆی دروستیکردبوون... باوکێکی سەنعەتکار، هونەرمەندێک سیحرێکی گەورە لەدەست و پەنجەکانیدا بوو، سێ کوڕی هەبوو،

هەر سێکیان پێشمەرگەبوون، هەر سێکیان لە بۆردومانێکی دەوڵەتدا شەهیدبوون، من لە گوندێکی چکۆلانەدا لە باکور خەریکی کۆکردنەوەی هێزەکانمان بووم. ئەوکات سەرەتای شۆڕش بوو، هەر سێکیانیان بە شەهیدی هێنا و لە مزگەوتی گوندەکەدا لەتەنیشت یەکدییەوە دایاننان، دەمەو ئێوارەیەکی درەنگ باوکیان هات، پیرەمێردێکی هونەرمەند بوو، جگە لەو هەنارە شوشانە هیچی دی پێنەبوو... کە منی بینی دەستیکردە ملم و دانەوییەوە و دەستی ماچکردم. شەهیدبوونی کوڕەکانی وەرەیان نەڕوخاندبوو. غەمی لەوە دەخوارد نەیتوانیبوو ئەو سێ هەنارە فریای کوڕەکانی بخات. بەمنی گووت «سێ برا بوون، لەیەکتر جیانەدەبوونەوە، هەمیشە بەیەکەوەبوون، لەقوتابخانە، لەیاریگا، لە زانکۆ... هەمووشتێکیان پێکەوەبوو، کە بووشن بە پێشمەرگە دەستی یەکتریان بەرنەدا. ڕۆژێک نامەیەکیان بۆ ناردم بۆ وەرشەکەم، گووتبوویان شۆڕش فەرمانی پێکردوین لەیەکتر جیاببینەوە، شۆڕش واپێویستدەکات هەریەکەمان بچینە هەرێمێک و لە هێزێکی تایبەتدا خزمەتی نیشتیمان بکەین. داوایان لێکردبووم شتێکیان بۆدروستبکەم هەڵیگرن و بیپارێزن، تا لەهەر شوێنێکی دونیادا بوون کە تەماشایانکرد یەکتریان بەیادابێتەوە. شتێک کە گرتیان بەدەستەوە هەستی برایەتییان تیا بجوڵێنێت، شتێک بیانبەستێتەوە بەیەکەوە». موزەفەری سوبحدەم دوای ئەو هەموو ساڵە ئێستاش نیگای ئەو پیرەمێردە و دەنگیم لەیادە، ئێوارەیەک بوو هەمووی تەم بوو، من و ئەو لە ناو تەمەکەدا پیاسەماندەکرد، ئەو لەبری ئەوەی باسی مردنی کوڕەکانی بکات، باسی لە شتێک کرد هەموومان پێکەوە ببەستێتەوە. تەم بوو موزەفەری سوبحدەم لەگەڵ ئەوەشدا من چاوی ئەو پیرەمێردەم لە یادە... تەم بوو، کەچی من دڵ و هەناسە و نیگاکانیم لەیادە. بەغەمگینییەوە دەستی خستە سەرشانم و گووتی «من ئەم هەنارانەم بۆدروستکردن... ئەم هەنارانە» دەستی برد و لە گیرفانیدا

سێ هەناری شوشەی دەرهێنا... » بە ئارامییەوە گووتی «ئەم هەنارانە فریایان نەکەوت... هەڵیگرە، سەرۆک ئەم هەنارانە هەڵگرە، با شتێک هەبێت هەمووومان بەیەکەوە ببەستێتەوە، شتێک هەبێت من بە تۆوە ببەستێتەوە، کوڕەکانی من بەوانەوە ببەستێتەوە کە ئێستا لەدایکدەبن، شتێک هەبێت ئێستا و سبەی پێکەوەگرێبدات... هەڵیانبگرە سەرۆک، تۆ دەتوانیت مانا ببەخشیتە ئەم هەنارانە... من ناتوانم هیچ شتێک پێشکەش بە شۆڕش بکەم، ئەم هەنارانە نەبێت، ئەم هەنارانەی دەبایە کوڕەکانم هەڵیگرن و ئێستا مردوون... ئەم هەنارانە بدە بەوانەی کە نابێت یەکتریان بیربچێتەوە، ئەوە تاکە دیارییەکە دەتوانم پێشکەشی شۆڕشی بکەم».

هەر ئەو شەوە ئەو سێ هەنارەم لە شوێنێکدا شاردەوە، لە جێگایەکدا هەڵمگرتن هیچ کەس زەفەریان پێنەبات. کوڕەکانی ئەو چیتر پێویستیان بەو هەنارانە نەبوو، ئەو هەنارانە بۆ ژیان بوون... بۆ ژیان... بۆ ئەوانە بوون کە زیندوون... موزەفەر... هاوار... موزەفەر هاوار ئێستاش دەڵێیت ئەو ساتەیە، دەڵێیت ئەو شەوە تاریکانەیە کە لەگەرمەی شۆڕشدا دەچووم و ئەو هەنارانەم دەردەهێنا و تەماشامدەکردن. هەموو پێشمەرگەکانمان ئامادەبوون خۆیان فیدابکەن، ئامادەبوون بمرن... ئەوان لەگەڵ مردندا سوێندیان خواردبوو، بەڵام ئەم هەنارانە هەناری وەفابوون، هەناری ئومێدبوون، ئومێدی پیرێک کە ژیانێکی جاویدانی بۆ کوڕەکانی خواستبوو... نەمدەویست ئەم هەنارانە بدەم بەیەکێک کە دەمرێت، بیدەم بەیەکێک کە دەشێت لەم جەنگانەدا تیا بچێت، دەمویست بیدەم بەوانەی کە ژیانیان لەبەردەمدایە... ژیان... ژیان... ژیان بەهەموو مانا بێسنوورەکانی ئەم وشە مەلعونەوە... بەڵام لە هیچ کەس دڵنیانەبووم. دەبووایە سێ کەس بدۆزمەوە کە بژین و یەکتر وننەکەن، دەبوایە خیانەت لە مانای ئەو هەنارە شوشانە نەکەم، سێ

هەنار، کەوەک سێ پەیامی هەتاهەتایی برایەتی، لە نێوان سێ مرۆڤدا، لە نێوان سێ کەسدا کە دەبایە یەکتر ونبکەن... موزەفەری سوبحدەم هاوار من وەک تۆ دەزانم... وەک تۆ هەستدەکەم هیچ شتێک لەیەکتری ونکردن سەختتر نییە... دەبایە بیدەمە سێ کەس کە نابێت یەکتری ونبکەن... ئەو شەوەی کە سەریاسەکان هاتنە دونیاوە وەک ئەوەبوو ئەوان بۆ ئەو سێ هەنارە دروستبووبن... تێمدەگەیت... وەک ئەوەبوو ئەو منداڵانە بۆ ئەو سێ هەنارە دروستبووبن».

من قسەکانیم پێدەبڕی و دەمگووت «بەڵام دواجار ئەو هەنارانەت دایە ئەو منداڵانەی ونتکردن و ونیانکردیت، ونتکردن و خۆشیان یەکتریان ونکرد».

دەنگی بەرزدەکردەوەو دەیگووت «بێدەنگ بە... موزەفەری سوبحدەم... تۆ بێدەنگ بە... لێگەڕێ با سەرەتای ئەو چیرۆکەت بۆ بگێڕمەوە، کە هیچ کەس جگە لە من لەمسەر ئەستێرەیە نایزانێت. بێدەنگ بەو گوێبگرە و ئەو ساتەم لێمەشێوێنە کە عومرێکە لە ڕۆحی خۆمدا هەڵمگرتووە». دەوەستاو کەمێک ئاوی دەخواردەوە، هەناسەیەکی قووڵی هەڵدەکێشا و بە ئارامییەکەوە کە ئارامی کەسێک بوو بڕیاریدابێت گەورەترین نهێنی ژیانی خۆی ئاشکرابکات، دەیگووت «تۆ دەزانی تۆ باوکی یەکێک لەو سەریاسانەیت، تەنیا یەکێک، دڵنیاشم لە خۆتت نەپرسیوە ئەی باوکی ئەو دوو سەریاسەی تر کێیە؟ من تۆ دەناسم، چونکە ناو ڕۆحت دەخوێنمەوە. بێگومانم نەتپرسیوە ئەو پیاوە دڵڕەقە کێیە کە دوو کوڕی خۆی بەرەڵاکردۆتە بەر تۆفانی زەمان، دەستی لێبەرداون و بەخشیونی بە گەردەلوول... نەتپرسیوە، لەبەرئەوەی دڵنیابوویت هەرگیز ناتوانیت ئەو وەڵامە بدۆزیتەوە، ناتوانیت بگەیتە هیچ شتێک، ئەگەر گومانێکیشت هەبێت تیا ناگەیتە یەقین، بەڵام من بەتۆ دەڵێم، ئەو دووانەی تر کوڕی منن ئەو دوو سەریاسەی تر کە کوڕی

تۆ نین کوڕی منن... حەرامزادەی منن... تێدەگەیت، حەرامزادەی ئەو ڕۆژ و شەوە تاریکانەی شۆڕشن کە من شەوانە بە کوێری لە باوەشی هەندێ ئافرەتدا لەو گوندە بەرزانەی چیا ڕۆژمدەکردەوە، منداڵی ئەو شەوانەی سەرۆکێکن گەر ئافرەت نەبووایە شۆڕش دەیکوشت... من لەو چیایانە بەچی دەژیام، ها تۆ دەزانی بەچی دەژیام، موزەفەر دەزانی بەچی دەژیام؟. بەو شەوانە دەژیام کە بە نهێنی و بەتەنیا دەردەچووم و هیچ کەس نەیدەزانی دەچم بۆ کوێ، ئەو شەوانەی لە هەر شوێنێکی ئەم وڵاتەدا بوومایە، لە هەر گوندێکدا بوومایە ئافرەتێک هەبوو لەگەڵمدا بخەوێت. گەر ئافرەتێک نەبووایە هەستم بە شکست دەکرد.»

کە قسەیدەکرد شتەکان خامۆش بوون، هەستمدەکرد لە دڵەوە قسەدەکات، هیچ شتێک لەجێی خۆی نەدەجولا، هەوا کپ، زەمین کپ، گوڵدانەکان بێدەنگ، فەزای ژوورەکان ئارام، پەردەکان بێجوڵە و خامۆش. ئەو درۆینەدەکرد. وەک ئەوەبوو بڕیاریدابێت نەهێڵێت هیچ شتێک لەو ژوورەدا بجوڵێتەوە، نەهێڵێت لە ڕاستی زیاتر هیچی تر بێتە ناو ئەو ئێوارەیەوە، ڕاستییەک ئارامییەک ببخەشێتە ڕۆحی خۆی و شتەکانی دەوروبەریش. بە کۆکەیەکی توندەوە دەستی وەک دەستی فیرعەونێکی نەخۆش بەرزدەکردەوە و بە نیگایەکی قووڵەوە دەیگووت «ئەوان کوڕی من بوون... کوڕی من... لە خوێنی من بوون... بەرهەمی شەوە تاریکەکانی من بوون، بەرهەمی ئەو شەوانەی تەنیا من و خودا و مەعشوقەکانم دەمانزانی... ئەو شەوانەی نەدەبایە هەواڵیان لە هیچ زارێک بترازێت... ئەو شەوانەی تاریکتر لە هەر تاریکییەک، تەلیسماویتر لەهەر تەلیسمێک هەڵمدەگرتن. هیچ کەس تا ئەمڕۆش نهێنی ئەو شەوانە نازانێت. گوێبگرە سویحدەم و غەمبار مەبە، بەشێکی گەورەی ئەو نهێنیانە لەگەڵ مندا دەچێتە گۆڕەوە. مرۆڤ نهێنییەکانی خۆی لەگەڵ

خۆیدا دەبات. گەر نهێنی نەبێت ژیان دەبێتە قەسابخانەیەکی گەورە، خێزانەکان دەڕوخێن، لەشکرەکان شکستدەهێنن، مرۆڤەکان ڕیسوادەبن... من هەمیشە ستایشی نهێنی دەکەم... هەمیشە... هەمیشە. ئەو دووانەش دوو نهێنی گەورەی من بوون... ئەو دوو سەرپاسە دوو نهێنی من بوون... لە من بوون... دایکیان بێوەژنی جووتیارێک بوو، من لەگەڵیدا خەوتم و نەمدەزانی دەکرێت دوو کوڕ لە ژوانەکانمان دروست بێت، دوو کوڕی حەرامزادە، دوو کوڕ نەمدەویست لەدایکبن... هەمیشە وایە، شۆڕش هەمیشە وایە... هەمیشە لە هەناوی شۆڕشدا کۆمەڵێک منداڵ لەدایکدەبن کە کەس نایەوێت لە دایکبن... دێن و کەس نایەوێت بێن. دایکیان لە شەوی لەدایکبوونیاندا مرد، من خۆم مامانی بووم، خۆم سەرمخست بۆ ئەشکەوتێکی بەرز، ئەشکەوتێک نزیک لە خودا و دوور لە زەمین، نەدەبایە هیچ کەس بە نهێنی ئەو منداڵانە بزانێت. گەر یەک کەس بەو چیرۆکەی بزانیبایە، دەبایە واز لە شۆڕش بهێنم، دەبایە سەرۆکایەتی چۆڵکەم بۆ ئەوانەی وەک دوپشک چزووەکانی خۆیان لەسەر سەرم ڕاگرتبوو، دەبوایە واز لەو میللەتە بهێنم کە بەبێ من جەستەیەکی ئیفلیج بوو. گوێبگرە موزەفەر... گوێ لەو نهێنییە بگرە کە تەمەنی بیستویەک ساڵە. شەوێک ئەو ژنەم برد بۆ ئەشکەوتێکی دوور و لەوێدا لەدەست نەیارانی من و لەدەست کەس وکاری ئەو حەشارمدا، لەبەرئەوەی خۆشمدەویست، گەر خۆشم نەویستایە، دەکرا حاشای لێبکەم و وازی لێبهێنم بمرێت... نا وازم لێنەهێنا تا لەویادا منداڵی بوو، شەوێکی تاریک لەبەر قوتیلەیەکی دووکەڵاویدا دوو کوڕی بوو، بەڵام خۆی بەدەم ئازارێکی گەورەوە مرد... موزەفەری هاوڕێم... دۆستی من تێمبگە، لە ترس و ئازاری من بگە لەو شەوەدا، لەوە بگە دوو کۆرپەت لەبەردەستدا بێت، دوو کۆرپەی حەرام، ژنێکی مردووت لەبەردەستدا بێت. سەرتاپای خۆت ترس و خوێن بێت. ئەو شەوە کۆرپەکانم پێچایەوە و دایکیانم لە

گۆڕێکدا ناشت کە هیچ کەسێک ناتوانێت بچێتەوە سەری. گۆڕێک بە نهێنی دەمێنێتەوە... نهێنییەک هیچ کەس ناتوانێت بیشکێنێت... وەک نهێنییە گەورەکانی ئەم وڵاتە لە سندوقێکی داخراوو تاریکدا سەری دادەخرێت و کەس ناتوانێت بیکاتەوە. سندوقێک کلیلەکانی لای کەس نییە... من پێمگووتی، تکام لێکردیت دوای ئەو شتانە نەکەویت کە لە زەریایەکی قووڵدا ونبوون. دوای ئەفسانەیەک نەکەویت کە نایدۆزیتەوە... بەڵام تۆ بەقسەی منت نەکرد، بەقسەت نەکردم. ئەو شەوە لە ژێر ئەستێرەکاندا ئەو ژنەم ناشت و کەسێک لەمسەر ئەستێرەیەدا نەیزانی... خوداحافیزیم لێکردو بە دوو مەلۆتکەوە لەو چیایانە دابەزیم. دەزانیت ئەو شەوە کەی بوو، دەزانیت؟... مانگێک دوای ئەو شەوە بوو کە من و تۆ لەو گەمارۆیەدا ماڵاواییمان لەگەڵ یەکدا کرد. ناوی تۆ ئەو کات لەنێوان شۆڕشگێڕەکاندا شتێک بوو، سەنگێکی هەبوو. من ئەو کۆرپەیەی تۆشم لەبەردەستدا بوو، سەرپاسی تۆم لای خێزانێکی دۆستی حیزب لە گوندێکدا بەئەمانەت دانابوو. نەدەبوو هیچ کەس بزانێت ئەوانە کوڕی منن... هەردووکیانم گرتبوو بەدەستمەوە و وەک شەیتانێکی بەد لە تاریکیدا دەلەرزیم. هەموو دەمارەکانم لە حەسرەتی شتێکی ترسناک دەفرپی، نەمدەزانی ئەو منداڵانە چی لێبکەم... نەمدەتوانی لە ناو ئەو بەردانەدا جێیانبهێڵم، ئەوان کوڕی من بوون، دەبووایە بیانناسم، بیانبینم، هەست بە وجودیان بکەم... نەمدەویست ئاوەها فڕێیاندەم، بیانخەمە نزیک دیواری مزگەوتێک و بەجێیانبهێڵم، تا ئەگەرچی دواجار هەموو شتەکان واکەوتنەوە، بەڵام من وانەبووم. من خەونێکم بۆ ئەو منداڵە حەرامزادانە هەبوو... تێمدەگەیت خەونێکم بۆیان هەبوو... خەونێک... من ناتوانم ژیان بگۆڕم، من سەرۆکم، من خودا نیم... تێدەگەیت، سەرۆکەکان تەنیا دەتوانن خەونەکان بگۆڕن... من خودا نیم... خودا نیم. خودا ژیان دەگۆڕێت، بەڵام سوبحدەم تۆ تێناگەیت،

ئەوان خەونێکی تریان هەبوو، کوڕەکانی من نەدەکرا خەونی تریان هەبێت. چ شتێک لەوە غەمگینترە تۆ نەتوانیت خەونی کوڕەکانی خۆت تەفسیربکەیت... تۆ تێناگەیت».

ئەو ماوە درێژە وەک ئەوەی لە ژوورێکی خاڵیدا بۆ سێبەرەکانی خۆی قسەبکات، قسەیدەکرد.

دواجار لەسەرە خۆ دەمی سڕی و بەردەوام دەبوو.

«بەڵام وازبهێنە با بەجۆرێکی تر چیرۆکەکەت بۆ بگێڕمەوە. ئەو کات هەموو دەیانزانی تۆ کوڕێکت لێبەجێماوە، دەیانزانی ئەو شەوەی کە گیرایت تازە بووبوویت بە باوکی کۆرپەیەکی چکۆلانە. دەیانزانی کۆرپەکەی تۆ ناوی سەریاسە، ناوێکی سەیر لە باوکێکی سەیرەوە. ئەو شەوە کە لە ناو بادا دەلەرزیم شتێک لە قووڵایی دڵمدا پێیدەگووتم تەنهایی ئەو کۆرپەیە و ونبوونی، جیاوازییەکی نییە لەگەڵ تەنهایی ئەم کۆرپانە و ونبوونیاندا، هەر سێکیان بێدایک بوون، هەر سێکیشیان نەیاندەتوانی خاوەنی باوک بن، هیچ کەسیشیان جێگایەکی نەبوو لەم زەویەدا بەخۆی بگرێت... تۆ پێمبڵێ موزەفەر کۆمەڵێک پیاوی کێونشین دەمانتوانی چی لە سێ کۆرپەبکەین... چی؟». هەناسەیەکی قووڵی هەڵدەکێشاو پڕ بە ژوورەکە هاواریدەکرد «وای لە من وای... وای لە من وای».

«تەنیا ڕێگایەک بۆ ئەوەی ڕزگاریانبکەم، ئەوە بوو یەک ناویان لێبنێم... ئەوە تەنیا ڕێگابوو نەهێڵم نهێنییەکەیان لە ناو نهێنییەکاندا ونبێت، نەهێڵم ناویان لە ناو ناوەکانی تردا ببێت بە ژێرەوە، لەیەککاتدا ونیانبکەم و نەشهێڵم ونبن. نەهێڵم ئەو داوە دەزووە ونبێت کە دواجار هەموومان دەباتەوە سەر ئەو حیکایەتە... وای لە من وای... ئەوە تەنیا چارە بوو... وای لە من وای، وای لە من وای».

به شێوەیەکی ترسناک دەیناڵاند و هاواریدەکرد.

«من بەئومێدی ئەوە نەبووم بژیم و ڕزگاریانبکەم... دەبایە خۆیان خۆیان ڕزگاربکەن، ئەو شەوەی چووم هەنارە شوشەکانم دەرهێنا، ئەو شەوەی ئەسپم زینکرد و هانام بۆ سەی جەلالی شەمس برد، دەمزانی نە من نە تۆ ناتوانین ڕزگاریانبکەین... نە من نەتۆ ناتوانین». کەمێک ئارامدەبووەوە و بە هێمنی دەیگووت «موزەفەری سوبحدەم ئەم نالێین و هاوارانەم نەتترسێنێت، هەموو ئەو شتانە ئێستاش لە مۆتەکەیەکی قورس دەچن... ئەوان یەک کەس بوون، دەبووایە یەک ناویان هەبێت و ئەو ناوەش ناوی تۆ بێت، تا ئەگەر ڕۆژێک ویستیان شانازی بە شتێکەوە بکەن، شانازی بە تۆوە بکەن... دەبایە هەر سێکیشیان ناویان سەریاس بێت، هەر سێکیشیان دوور لەیەک بژین، هەرسێکیان بچنە سەر ڕێگای جیاواز و لە سێ هەرێمی جیاواز و لە سێ شوێنی دوور لەیەکدا بژین، تا هیچ کەس ئاگاداری چیرۆکەکەیان نەبێت، کەس بە حەرامزادە بانگیان نەکات، بەڵکو وەک کوڕی موزەفەری سوبحدەم بانگیانبکەن... سێ چیرۆک کە دواجار یەک چیرۆک بوون، بەڵام دەبایە وابکەم کەس دوای نهێنییەکانیان نەکەوێت، مەلعونە ئەو کەسەی یەکەمجار بەدوای نهێنی ئەم چیرۆکەدا گەڕاوە، مەلعونە و ئاسمان تۆڵەی لێدەسێنێتەوە... مەلعونە و دەبایە بمرێت. خودای من... خودای گەورەی من دەبایە دابەشیانبکەم تا نەترسم، تا گەر یەکێک پرسی ئەم سەریاسە کێیە، باس لە منداڵە حەرامزادەکانی خۆم نەکەم، بەڵکو باس لە منداڵی دیلێک بکەم کە سەربەرزانە لە زیندانەوە شەڕ لەگەڵ داگیرکەراندا دەکات... من و سەی جەلالی شەمس نەبێت هیچ کەس لەم دونیایەدا نەیدەزانی کە سێ سەریاس هەیە. موزەفەری سوبحدەم بەڵام من خەونم هەبوو... خەون... دەبایە ئەو هەنارە شوشانە شاهیدمان بن... ئەو ناوە شاهیدمان بێت... بۆیە هەر سێکیان یەک ناویان هەبوو تاتێبگەن یەک کەسن، یەک ڕۆحلەبەرن، یەکجۆر ئازار دەچێژن، لەناو یەک ئاگردا گەورەدەبن،

یەک کێشەیان هەیە، تا پێیانبڵێم وەک یەک دەیانبینم. موزەفەر من لەو ساتەوە دەمزانی کە ئەوان تا هەتاهەتایە دوور لە من و تۆ گەورەدەبن، تا هەتاهەتایە من و تۆ و ئەوان پێکەوە کۆنابینەوە، دەمزانی دوور لە چاوی دونیا، دوور لە هەستی دونیا، دوور لە یەکتر گەورەدەبن... ناو کاتێک سوودی هەیە بتوانیت ئادەمیزادەکان لەیەکتر جیابکەیتەوە. من لەو شەوە ساردەوە دەمزانی لەجەوهەردا هیچ شتێک نییە لەیەکیان جیابکاتەوە، موزەفەر تۆ مردبوویت و دەبایە هەرسێکیان بزانن کە من ئەوان وەک یەک دەبینم، هەر سێکیان وەک یەک مەخلوق دەبینیم کە دواجار لەو دنیایەی مندا دەژین و گەوردەبن و دەمرن. بەڵام وای لە دەردی من... وای لە پەژموردەیی و پەرێشانی من» کەمێک دەوەستاو دەیگووت «ئەوان یەک ژیانیان هەبوو، درۆبوو ناوی دیکەیان لێبنێم... درۆبوو». من دوای ئێستێکی درێژ لە بێدەنگی دەمپرسی «درۆبوو یان ناوی سەریاس دەمامکێک بوو دەتکردە سەر گوناهێک کە گوناهی ئەو منداڵانە نەبوو؟». بۆ یەکەمجار بە هێمنی ئاوڕیدەدایەوە و دەیگووت «ئەوە هیچ لەوە ناگۆڕێت کە ئەوان برای یەک بوون، دەبایە شتێک هەبێت کۆیانبکاتەوە... شتێک پێکیانەوە ببەستێت، شتێک لە پاشەڕۆژدا ببێتە هەوێنی خۆدۆزینەوەیان... من لەو ساتەدا کە لێکم جیادەکردنەوە، دەبوایە پەتێکیان بۆ بەجێبهێڵم، بگەڕێنەوە بۆ لای یەک... بەڵام گوناهی من نەبوو... گوناهی من نەبوو... ئەوەی دواتر ڕوویدا گوناهی من نەبوو، ئەوەی هەموو شتەکان لەدەستچوون، شتێکی تربوو کە من بۆم ڕاست نەدەکرایەوە. من لە یەکەم ڕۆژەوە دەمزانی ناتوانم وەک کوڕی خۆم باوەشیان پیابکەم. دەزانی گەر ئێمە منداڵە حەرامەکانی خۆمان ئاشکرابکەین چی دەبێت؟ دەزانیت؟ ئەوە مانای کۆتایی، مانای کۆتایی من، کۆتایی منیش مانای کۆتایی نیشتیمان».

من هاوارمدەکرد «یاقوبی سنەوبەر پێمبڵێ تۆ دوای سەرکەوتن

لەدویان گەڕایت یان نا؟... دوای ڕاپەڕین ئاگاداری چیرۆکەکەیان بوویت یان نا؟».

یاقوب سەریبادەدا و دەیگووت «تۆ پرسیارێکم لێدەکەیت لە توانای مندا نییە وەڵامیبدەمەوە، لەسەر و وزەی منەوەیە. لە هێزی مندا نییە بیگەمێ، پرسیارێکم لێدەکەیت پەیوەندی بەهەموو ئەو پرسیارە تاریکانەوە هەیە کە من بەدرێژایی ژیانم بۆی دەگەڕێم و نایگەمێ... تۆ نازانیت ئەو سەردەمانە چۆن بوون... نازانیت. من لەگەرمەی شۆڕشدا ئەوانم ونکرد... ونمکردن و تەنیا ساڵانێک دواتر دۆزیمنەوە... ساڵانێک دواتر کە دەبایە حیسابی شتەکانی ژیانی خۆم بکەم... بەڵام کە دۆزیمنەوە ئەوان بۆ هەتاهەتایە ونبووبوون، کە دۆزیمنەوە لە نێوان من و ئەواندا دیوارێک دروستبووبوو بەرزتر لە هەموومان».

بە گومانەوە سەیریدەکردم و دەیگووت «سێ حەرامزادە بوون لە شەوە تاریکەکانی شۆڕشدا لەدایکبوون، سێ منداڵ کە کوڕی من و تۆ نین، بەڵکو کوڕی ئەو ڕۆژگارانەن... کوڕی من و تۆ نین، بەڵکو کوڕی هەموو ئەم دونیایەن...». بەتوڕەییەوە هەڵدەستاو هاواریدەکرد «موزەفەری سوبحەدەم، دەکرا من وەک منداڵی پاشاکان بەخێویانبکەم، دەکرا بیاننێرم بۆ دوور، بیاننێرم بۆ مەملەکەتێک بە بەختیاری تیابژین، بەڵام ئەوە چ درۆیەکی گەورە دەردەچوو... چ خیانەتێک دەبوو... چ بێوەفاییەک دەبوو... گوێبگرە... منیش بێگوناهێکم لە بێگوناهەکان... بێگوناهێکم لە بێگوناهەکان» بە نرکەیەکی هێندە سەیر باسی لە بێگوناهی خۆی دەکرد من دەترسام.

بەئەسپایی پێمدەگووت «یاقوب من بۆئەوە ناگەڕێم گوناهبارەکان بدۆزمەوە، من بۆ سەریاسی سوبحەدەم دەگەڕێم، نەوەک بۆ گوناهبارەکان».

نەیدەهێشت هیچ بڵێم، بەدەستووری هەمیشەیی خۆی قسەکانی پێدەبڕیم. دەستیدەکردە ملم و بەهێمنی دەیگووت «تۆش بوویتایە

ژیانت نەدەشێواندن، عومرێکی دەستکردت بۆ دروست نەدەکردن. ئەوان لە شەوە تاریکەکانی ئێرەدا لەدایکبوون، لەگەڵ ئەوانی تردا بوون، تێدەگەیت لەگەڵ ئەوانی تردا بوون، ئەوانەی هاتن و لەدایکبوون و مردن، لەدایکبوون و دەبایە بەو جۆرە بژیابانایە کە ئەم سەردەم و زەمانە دەیسەپێنێت، لێرە لەگەڵماندا بوون و ڕۆیشتن و نەگەیشتنە هیچ... نەگەیشتنە هیچ... نەگەیشتنە هیچ». دوای هێمنی و بێدەنگیەکی کورت بە ئەسپایی دەگەڕایەوە سەر قەنەفەکە و دادەنیشت، کەمێک سەیری ئەو باڵندانەی دەکرد کە لە کۆتایی ئێوارێدا بە هێمنی لە سەر درەختەکان سەیری هاتنی شەویان دەکرد. سەری دەخستە سەر دەستی و سەیری نادیاری دەکرد و دەیگووت «ساڵانی منداڵی چاوم لێیان بوو، دەمزانی لە کوێن، دەمزانی چۆن دەژین، دەمزانی کێ سەرپەرشتیاندەکات. یەکە بە یەکە هەواڵیانم بۆدەهات... بەڵام نەمدەتوانی دەستبخەمە چارەنوسیانەوە. لە ناکاو دونیا بە شێوەیەک گۆڕدرا ئیدی هیچ شتێک دەستکاری نەدەکرا. کارەساتە گەورەکان ڕێڕەوێک بە ژیان دەبەخشن کە دواتر دەستکاری ناکرێت. لەو ساڵانەدا ئێمە شکستمان خوارد. شەوێک لە خەو هەستاین و بینیمان بستێک ئاسمان بەسەر سەرمانەوە نەماوە. بەسەر ئێسک و پروسک و کەللەسەری هاوڕێکانماندا هەڵهاتین، لەو هەڵهاتنەدا سەریاسەکانم ونکرد، سەریاسەکانیش لەگەڵ ئەوانی تردا ڕۆیشتن، لەگەڵ ئەو سەدان هەزار کەسەدا کە نەمبینینەوە، دوای ئەوە کەسمان نەبووینەوە بە مرۆڤەکانی جاران، وەک هەموو ئەو زەمین و باغ و کێڵگانەی کە هەرگیز نەبوونەوە بەو زەمین و باغ و کێڵگەیەی جاران... موزەفەری سوبحدەم کە یەکجار مرۆڤێکت جێهێشت ئیتر بۆ هەتاهەتایە جێتهێشتووە، کە یەکجار جێگایەکت جێهێشت ئیتر بۆ هەتاهەتایە جێتهێشتووە. موزەفەری سوبحدەم پێمبڵێ، تۆ پێمبڵێ، بەدوای چیدا بگەڕامایە ؟... دەڕۆیشتم و زەویم نەدەناسییەوە، من دەریایەک مردووم،

لەبەردەستدا بوو، دەریایەک مردوو... کەمن گەڕامەوە ژیانیان ڕوخساری هەتاهەتایی خۆی وەرگرتبوو».

بە ئارامییەوە پاڵیدەدایەوە و وەک ئەوەی ڕۆحێکی ئارام و تارماییەکی مژدەبەخش ببینێت بە هێمنی دەیگووت «کەمن گەڕامەوە یەکەمجار ئەو سەریاسە زامدار و هەلاهەلایەم بینییەوە، سەید جەلالی شەمس ئەوی لە گوندێکدا دۆزییەوە، شەوێکی تاریک هەردووکمان چووین بۆ لای، شەوێک بوو لە تاریکترین شەوەکانی دونیا، لەناو کۆمەڵێک منداڵی سووتاوی تردا بوو، نەیدەزانی ئێمە کێین... پێمنەگووت «من باوکتم...» نا پێمنەگووت لەبەرئەوەی سوودی نەبوو... من باوکی نەبووم، هیچ کەس باوکی نەبوو... ئەو کوڕی ئەو ئاگرەبوو، کوڕی ئەو پشکۆیانە بوو کە لە ناو دڵیدا دەسووتان، کوڕی ئەو هاوڕێ بچوکانەی خۆی بوو کە وەک خۆی لە حەوزێک بڵێسە هەڵکێشرابوون. ئا... ئا... جێگایەک هەیە لە ژیان، شوێنێک هەیە لە خەرابات و خاپووری ئیتر مرۆڤ ناتوانێت کۆمەکی مرۆڤ بکات. من و ئەوان نەماندەتوانی یارمەتی یەک بدەین... دڵنیابووم تا من نزیکببمەوە ئەوان دووردەکەونەوە... تا پتر دەستم درێژبکەم، ئەوان پتر قێزیاندێتەوە... ئەوان بەتەنیا نەبوون، لەگەڵ ئەواندا بوون... لەگەڵ ئەواندا، ئێمە و ئەوان هەرگیز بەیەکناگەین».

هاوڕێ ئازیزەکانم، ئەی پەناهەندە هاوڕێکانم، ئەی ئەوانەی شەو و تاریکی و ئاو بەیەکسانی لەگەڵ یەکدا بەشدەکەین. لەو ساتەدا ئەو قسەی لەوەدەکرد کە سەریاسەکان لە دونیای خۆیان جیانەدەکرانەوە، سەریاسەکان لە هاوڕێکانیان جیانەدەکرانەوە. من تووشی ئەو دۆخە سەیرەبووم کە پێشتر وەک هەستێکی نادیار تیامدا دروستبووبوو. ئەوەی من دەمبیست دەنگی یاقوبی سنەوبەر نەبوو، ئەوەی بەرامبەرم وەستابوو یاقوب نەبوو، بەڵکو نیگارێکی تری خۆم بوو. ئەو دەنگە هەمان دەنگی

من بوو، بەڵام لە زارێکی ترەوە... من گوێم لێدەگرت و سەرسامبووم، خودایە من و ئەو یەک بووین... یەک بووین و پارچەپارچەبووبووین. من بۆ ساتێک وەستام و دڵنیابووم گەر منیش بە ڕێگای ئەودا بڕۆشتبامایە، هەمان یاریمدەکرد. هەر سێکیانم ناودەنا سەریاس، ئەو سێ هەنارە شوشەیەم دەدانێ، دەمخستنە سەر سێ ڕێگای جیاوازو پێمدەگووتن "بڕۆن و بژین" دەزانم دەکرا من چەندەها شتی تربکەم، دەکرا لەبەردەمیاندا بگریم و مەحەبەتی خۆم ئاشکرابکەم، دەکرا پێیانبڵێم بمخەنە ناو ئەو پەیمانانەوە، بەڵام لە قووڵاییدا شتێک دەمایەوە کە بە من دەستکاری نەدەکرا، شتێک کە بۆنی جەستەو هەناسە و هاوار و خەونە ئاگرینەکانی خۆیانە، شتێک دەمایەوە کە دیواری گەورەی نێوان ئەوان و جیهان بوو، دیوارێک ئەوانی لە هەموو ئەم گەردونە جیاکردەوە، دیوارێک یاقوبی سنەوبەر دڵنیابوو ناتوانێت بیبڕێت، بەڵام من تا ئەمڕۆ سەرسەختانە دەمەوێت بەسەریدا سەرکەوم.

هاوڕێیان، ئەی ئەوانەی ڕەشەبا و ئومێد و غەم بەیەکسانی لەگەڵ یەکدا دابەشدەکەین. دوای ئەو قسانە هەستم بە نزیکییەکی سامناک کرد لە نێوان خۆم و ئەودا، هەستمدەکرد ئێمە هەموو کۆمەڵێک وێنەی تێکەڵاوی یەک بووین. تا ئەو زیاتر قسەیدەکرد و من زیاتر ڕادەمام، زیاتر تێدەگەیشتم کە ڕوخسار و دەنگ و نیگاکانی لە من دەچن، شتێکمان تیابوو پتر لەوەی جیاوازی نێوان دوو ڕۆح بێت، جیاوازی نێوان دوو نیوەی یەک جەستەبوون. وەک ئەوەی من و ئەو دوو بەشی یەک جەستەبین، دوو تارمایی بین لەیەک جەستە جیابووبێتینەوە. دەنگی ئەو هەر دەنگی خۆم بوو لەگەروپەکی ترەوە دەهاتەدەرێ. ئەو هەموو ڕێگا جیاوازانەی بڕیبوومان دواجار هەردووکمانی گەیاندبووە سەر ئەو ڕاستییەی کە غوربەتێکی بێئەندازە قووڵ لە نێوان ئێمە و ئەو منداڵانەدا

هەیە. غوربەتێک من بەهەموو هێزی خۆمەوە دەمویست بیشکێنم، ئەو بە هەموو هێزی خۆی لێدەگەڕا وەک خۆی بمێنێتەوە. من و ئەو دوو باوک نەبووین... نا، کە لەبەردەمیدا وەستام و گوێم لە هاوارەکانی گرت، گوێم لە نرکەکانی گرت، هەر ئەو هاوار و نرکە و گریانانە بوون کە من بە درێژایی ژیانم لەگەڵ خۆمدا کێشمکردبوون، هەر ناڵینەکانی خۆم بوو، کە باوەشم پیاکرد، باوەشم بە خۆمدا دەکرد، بۆ ساتێک وەستام... بۆ ساتێک چاوانم لێکناو وەک بروسکەیەکی خێرا، ئەو خەیاڵە ترسناکە بەسەرمدا تێپەڕی، تێگەیشتم ئەو خەڵوەتەی ئەو باسیدەکات، هیچ نییە جگە لە پەیمانێکی تر لەو پەیمانانەی کە دەبایە من و ئەو مۆریبکەین و نەمانکرد... ئەو خەڵوەتەی ئەو باسیدەکات جگە لە خەونێکی هاوشێوەی خەونەکانی ژێر دواهەمین هەناری دونیا هیچی تر نییە. من و ئەو یەک کەس بووین و دابەشبووبووین، وەک چۆن سەریاسەکان یەک کەس بوون و دابەشبووبوون. جەبەڕوتی ئەو، ڕێگای لەوە نەدەگرت کە دواجار نیوەیەکی تێکشکاوی هەیە کە منم... نیوەیەک نەدەنرا بەیەکەوە... من و ئەو تامەتامەتایە لەیەکترازابووین و نەدەنراین بەیەکەوە. من و ئەو یەک کەسی شکاوبووین، یەک باوکی شکاوبووین، هەر وەک سەریاسەکان، وەک ئەوان کە یەک کوڕی شکاوبوون.

ئەو ساتەی ئامێزی پیاکردم، دڵنیابووم باوەش بە خۆمدا دەکەم، باوەش بە شتێکدا دەکەم یان جەستەی خۆمەو من سێبەری ئەوم، یان سێبەری منە و من جەستەی ئەوم. لەگەڵ ئەوەشدا دڵنیابووم هیچ خەڵوەتێک ئێمە نانوسێنێتەوە بەیەکەوە، هیچ خەونێک جارێکی تر کۆمانناکاتەوە. ئەو ڕاستیدەکرد، هاوڕێکانم، دۆستانی شەوانی ساردی دەریا... ئەو ڕاستیدەکرد. من و ئەو تا ئەوسەری ئەوسەر نهێنی یەکترمان دیبوو. چیتر من نەمدەتوانی پەیمان لەگەڵ ئەودا بنوسم، لەبەرئەوەی دەمزانی ئەو یەک پەیمانی دەوێت، پەیمانی ئەوەی بە

ئاسوودەیی کۆتایی بەم چیرۆکە بهێنین. منیش تەنیا بەدوای پەیمانێکدا دەگەڕام، ئەوەی تا کۆتایی دوایی چیرۆکی سەریاسەکان بکەوم و هەرگیز کۆتایی پێنەهێنم و لە ژێر باری گوناهەکانیدا دەرنەچم. ئەو خەڵوەتەی ئەو باسیدەکرد، ئاسوودەیی من و ئەو بوو لەوسەری سەفەرەکانماندا بەدوای خۆماندا. ئەو پەیمانەی منیش باسمدەکرد خۆتەرخانکردن بوو بۆ نائاسوودەیی... پەیمانی دروستکردنی کۆتاییەکی تر بوو لەم چیرۆکە.

ئەو ڕۆژەی ئەو منی بردو ئامێزمان بەیەکتردا کرد، دەیویست بگەینە کۆتایی، بەڵام من پێموابوو هێشتا لەسەرەتادام.

وەک بزانێت من بیر لە چیدەکەمەوە، وەک دڵنەواییم بداتەوە، مۆی بێباکی و کەمتەرخەمی خۆیم بۆ ڕوونبکاتەوە گووتی «ئێمە و ئەوان یەکتری ناناسینەوە، ئێمە و سەریاسەکان یەکتری ناناسینەوە. چەند ساڵێک لەوەوبەر لەگەرمەی جەنگدا، کاتێک لە یەکێک لە چیا دوورەکاندا هێزەکانی خۆمانم دەپشکنی، لەیەکێ لە سەنگەرەکاندا گوێم لێبوو پێشمەرگەیەک هاواری لە یەکێک کرد و گووتی "بەسەریاسی سوبحەدەم بڵێ، هەندێ زەخیرە بخاتە پشتی پیکابەکەوە". هاوارێکی ڕاگوزەر بوو، بەڵام من تێگەیشتم یەکێک لە کوڕەکانی من لەوێیە، دوای چەند سەعاتێکی تر کاتێک پێشمەرگەکانم بەسەر دەکردەوە، گەنجێکی باریک و غەمگین و ڕیشدرێژ هاتە بەردەمم و گووتی "سەرۆک من ناوم سەریاسی سوبحەدەمە، گەورەم دەمەوێت داوایەکت پێشکەشبکەم، بمگوازەوە بۆ پێشی پێشەوە، بۆ کامە شوێنێک جەنگ زۆر سەختە".

گەنجێکی جوان و نائومێدبوو. من کە بەساردی و دڵڕەقی و بێڕەحمی ناسرابووم، خەریک بوو دەستبکەمە ملی، خەریک بوو ماچیبکەم، خەریک بوو بنوشتێمەوە و توند پێڵاوەکانی بکرم و بڵێم بمبورە. بەڵام نەمکرد، بە هێمنی تەماشامکرد و گووتم "بۆ کوڕی من؟ بۆ دەتەوێت

بچیت بۆ جێگایەک مردنی لێبێت؟...». بەسەرسامییەوە گووتی «سەرۆک بمبورە من دەچم بۆ جێگایەک ژیانی لێبێت... ژیان... مردن لێرەیە، گەورەم جگە لە جەنگ چ ژیانێکی تر هەیە من بۆی بژیم، جگە لە جەنگ چ شوێنێکی تر هەیە ژیانی تیابێت؟». دڵنیانەبووم ئایا دەیەوێت ئازارمبدات و لە ناو هاوڕێکانیدا بمکات بە گاڵتەجاڕ، یان بەڕاستێتی. من لەو ساتەدا چەند سەرسامی ئەوە بووم کە ئەمە کوڕمە و ناتوانم باوەشی پیابکەم، کوڕمە و ناتوانم بانگیبکەم... چەندە سەرلێشێواوی داگیرسان و کوژانەوەی خۆم بووم، سەرسامی ئەو قسانەش بووم کە ئەو بێباکانە دەیکرد. ئەو منی نەدەناسییەوە لە دەنگیدا ڕق و قێز و وەڕزییەک هەبوو تەنیا من هەستم پێدەکرد... بە حورمەتێکی زۆرەوە قسەیدەکرد، بەڵام وەک ئەوەبوو ئێمە فریوبدات و خۆشییەکی گەورەش لەوە ببینێت کە ئێمە بزانین فریومانـدەدات، لەوەدا ڕاستگۆ بوو کە دەیویست بچێت بۆ جەنگ. بەڵام هۆکەی ئەوەنەبوو حەزی بە جەنگە، بەڵکو گاڵتەی بە ژیان دەهات. بە جۆرێک تەماشایدەکردم تێگەیشتم من و ئەو تا کۆتایی یەکتری ناناسینەوە، چاوانی پڕبوون لە گاڵتەکردن بە ئێمە و بە ژیان. موزەفەر گەر بیزانیبایە من باوکی ئەوم سەرگەردان تر دەبوو... من دەستم خستە سەر شانی و بەکورتی گووتم «بڕۆ، بۆ هەر کوێ دەتەوێت بڕۆ... بەڵام ئاگاداری خۆت بە».

هیچ هەستێکی نەبوو کە من باوکی ئەوم، گەر ناوەکەشی نەبایە من نەمدەناسییەوە... وەک ئەوەبوو هاتبێت پێمبڵێت «هیچ شتێک من بە تۆوە نابەستێت» پێمبڵێت «ئەمە ئەو ژیانەیە کە تۆ بۆ ئێمەت دروستکردووە و منیش بێباکانە تیادەژیم، بەڵام لە دڵمدا گاڵتەیەکی تاریک و قێزێکی ڕەشم بەرامبەر بە تۆ و هەموو ئەم دونیایە هەڵگرتووە». موزەفەری سوبحدەم بەر لەوەی بڕواتەدەرێ بە هەمان وشەی پڕ ویقار و حورمەت، بەڵام لەهەمان کاتدا پڕ لە قێز و گاڵتە گووتی «مردن لە پێناوی

ئەم نیشتیمانە پاکەدا، لە پێناوی ناو و دەسەڵاتی ئێوەدا شەرەفێکی گەورەیە. من زۆر شاد و کامەرانم کە بە شەڕکەرێکی خۆتان منتان قبووڵکردووە و نانمدەدەنێ». قسەکانی هەموو کاڵتەیەکی گەورەبوون بە من، موزەفەر هاتبوو پێمبڵێت من بۆیە جەنگت بۆدەکەم، چونکە هیچی تر نییە بیکەم. ئەو شەوە من نەخەوتم، لە بنکەکەی خۆمدا خۆم نەگرت. وەک شێت کەوتمە چیاکان، تابەیانی لە بن درەختێکدا دانیشتم و گریام... پازدە ساڵ بوو نەگریابووم، دەزانی چەند خراپە مرۆڤ ماوەیەکی ئاوەها درێژ نەگری. بۆ بەیانی هەزاران نامەم نوسی، بۆ دوژمنەکانم، بۆ دۆستە نزیکەکانم، بۆ وڵاتە دوورەکان... هەزار نامەم بە دونیادا بڵاوکردەوە و داوای ئاشتیم کرد... بەڵام کەس وەڵامی نەدامەوە، موزەفەر هیچ کەس وەڵامی نەدامەوە».

یاقوبی سنەوبەر دەچووە بەر پەنجەرەکە، چەند جارێک دەستیدەبرد بیکاتەوە و پەشیماندەبووەوە. بە ئارامی تەماشایدەکردم، من بۆئەوەی نەهێڵم ئەو شەوەمان زۆر درێژبێتەوە، گووتم «یاقوب ئەو کوڕەی تۆ بینیوتە سەریاسی دووەمە. من ناوی دەنێم سەریاسی دووەم... ئەو ئێستا دیلە». بە غەمگینییەوە گووتی «دەزانم... دەزانم... من هەموو شتێک دەزانم، بۆیە تۆم هێناوە تا تکات تیابکەم کە نەزانێت من باوکی ئەوم، تازە لە نێوان من و ئەودا جگە لە قێز و پەشیمانی هیچی تر نییە... ڕەنگە ڕۆژێک لەگەڵ دیلێکدا بیگۆڕمەوە، بەڵام لەگەڵ ئەودا ناتوانم بیر لە دروستکردنی خەڵوەت بکەمەوە... ئەو بەکەڵکی خەڵوەتەکانی من نایەت... ». دەهاتە نزیکمەوەو دەیگووت «منیش مەحکومم بەوەی بەتەنیا بیر لە مردنی خۆم بکەمەوە... بەتەنیا».

من دڵنیامکردەوە و پێمگووت «یاقوبی سنەوبەر مەترسە. سەریاسی بچوک، کە لە زیندان هاتەدەرێ، ناوی خۆی دەگۆڕێت و دەچێت بۆ مەملەکەتێکی تر».

هەناسەیەکی غەمگینی هەڵدەکێشاو دەیگووت «ئەی تۆ چی دەکەیت... ئەی تۆ؟».

پێمگووت «من دەڕۆم. لەگەڵ دواهەمین سەریاسدا دەڕۆم بۆ خۆرئاوا...». بە غەمگینییەوە دەیگووت «من هەموویان بۆ تۆ جێدەهێڵم. هەموویان بۆ تۆ جێدەهێڵم و دەچم بۆ دۆزەخ».

لە منداڵییەوە وابووین ئەو شتەکانی خۆی بۆ من جێدەهێشت و من شتەکانی خۆم بۆ ئەو.

دەستمدەخستە سەرشانی و دەمگووت «یاقوبی سنەوبەر بەجێیانبهێڵە بۆ من و مەترسە. بەجێیانبهێڵە بۆ من و ئاسوودەبە. من داوای هیچیان لێناکەم. تۆ داوای شتێکی ئەستەمیان لێدەکەیت، من داوای هیچیان لێناکەم... تێمدەگەیت دەڵێم چی؟ ها تێمدەگەیت... مەبەستم لە باوکایەتییە. تۆ دەتەوێت ئەو منداڵانە دان بە باوکایەتی ئێمەدا بنێن، بمانناسنەوە، تێمانبگەن، شتێک هەبێت لە نێوانماندا... نا من داوای هیچیان لێناکەم... من داوای هیچییان لێناکەم. من لە سەحراوە، لە بێدەنگی لمەوە فێربووم چاوەڕوانی هیچ وەڵامێک نەکەم. من تەنیا خۆمیان بۆ تەرخاندەکەم و هیچی تر... من و تۆ هیچ مافێکمان نییە داوای هیچ بکەین... هیچ مافێکمان نییە». وەک ئەوەی تەوقەی ماڵاواییم لەگەڵدا بکات دەستی دەگرتم و دەیگووت «من دەمتوانی هەموو شتێک بکەم، ئەوە نەبێت کە خۆمیان بۆ تەرخانبکەم... ئەگەر جارێکی دیش هەمان ژیان بژیمەوە لەگەڵ هەموو پەشیمانییەکانمدا ناتوانم خۆمیان بۆ تەرخانبکەم. نا ئەوە من نیم کە خەڵکان وندەکەم، من نیم کە منداڵەکانی خۆم فەرامۆشدەکەم، ئەوە ڕێگاکانن لەیەکتر جیادەبنەوە... ڕێگاکانن... برام ڕێگاکان».

لەو ساتەدا ئارەزوویەکی قووڵم هەبوو باسی دواهەمین هەناری دونیای بۆبکەم، باسی ئەوەی بۆبکەم ئەو کوڕانە درەختێکیان هەبووە کە درەختی

خەون و ئومێد و ئیلهامەکانیان بووە، درەختێک لەو کۆشکەی ئەو سیحراویتر و کراوەتر بووە، بەڵام هەستمدەکرد ئارەزوویەکی ڕاستەقینەی نییە گوێ لە چیرۆکی ئەوان بگرێت. ئەو هەستیدەکرد چیتر لە نێوان ئەو و سەریاسەکاندا هیچ شتێک نەماوە و هیچ شتێک نابێت.

سەری بەرزدەکردەوە و قووڵ تەماشای نیگاکانی منی دەکرد، وەک ئەوەی بۆ دواجار سەیری چاوم بکات، بیەوێت دوا سەرەنجەکانم بخوێنێتەوە. دەیڕوانی و دەیگووت «من ئومێدم هەبوو بەبێ منیش بچنەوە سەر ڕێگای یەک... بەڵام سەردەمێکی تاریک بوو، موزەفەر سەردەمێکی تاریک. گەڕان لە دوای ئەوانی تر لە تاریکیدا مانای نییە، گەڕان لە تاریکیدا بەدوای شتێکدا کە نەتبینیوە مانای نییە».

بە غەمگینییەوە دەستم دەگرت و دەمبردەوە سەر جێگاکەی یەکەمجاری و پێمدەگووت «بەڵام من بە دوایاندا دەگەڕێم، من هیچی ترم نییە بیکەم، جگە لەوەی بە دوایاندا بگەڕێم، تۆ کاری ترت زۆرە، یاقوبی سنەوبەر کاتی تۆ تەنیا بەشی ئەوەدەکات حوکمی دونیابکەیت، نەوەک لە تاریکییدا دوای شتێک بکەویت کە نایناسیت». وەک پیرەمێردێکی نەخۆش دەکۆکی، بەجۆرێکی هێند سەیر دەکۆکی دەترسام بمرێت. بەدەم کۆکە و خیزەی سنگییەوە، بەدەم پاککردنەوەی گەروو، سڕینی دەموچاوییەوە دەیگووت «کاتی من تەنیا بەشی حوکمکردنی دونیایەکی درێودەکات. من مەجبورم حوکمی ئەم دونیا ناشیرینە بکەم، لەبەر ئەوەی دونیا وایە... دواجار دەبێت یەکێک هەبێت حوکمیبکات، دەبێت ئەوەی حوکمیدەکات وەڕزبێت، دەبێت کەوەڕز بوو مەعشوقەی حەرامی هەبێت، دەبێت کە شۆڕشیکرد حەرامزادەش بخاتەوە، دەبێت توانای هەبێت حاشاشیان لێبکات، بیانکات بە ژێرەوەو بیانخاتە ژوورە تاریکەکانی ژیانی خۆیەوە، هەقی خۆشییەتی نەیەوێت کەس جارێکی تر ئەو ژوورە تاریکانە ڕۆشنبکاتەوە... هەقی خۆیەتی. حوکمکردنی دونیایەکی وا درێو

مافی گەورە و سزای گەورەشی هەیە، موزەفەری سوبحەدەم، حوکمکردنی وڵاتێک تاعوون لێیداوە، لەزەتێکی زۆر و ئازارێکی زۆریشی هەیە، من هەردووکیانم تا سەر ئێسقان چەشتووە».

هاورێیانی شەو و دەریا... ئەو شەوە، ئەو دەیویست بۆ هەتاهەتایە بخەوێت و من دەمویست لەخەو هەستم. توند دەستیگرتم و گووتی «دەمەوێت بخەوم، بە ئاسوودەی بخەوم، ئەوەی حوکمی دونیا بکات دەبێت بە ئاسوودەیی بخەوێت».

بە هێمنی چووە ژێر بەتانییەکەیەوە، من لەتەنیشتییەوە دانیشتم و گووتم «یاقوبی سنەوبەر من دەڕۆم، بە پاسەوانەکانت بڵێ، ڕێگام لێنەگرن... من دەڕۆم، دەبێت من درێژە بەو ڕێگایەی خۆمبدەم».

گووتی «منداڵی من و تۆ بوون، منداڵی هەردووکمان بوون. هیچ کەس ئەوە نازانێت من نەبێت. بۆئەوەی لە دۆزەخ ڕزگاریانبکەم لە خۆمم دوورخستنەوە. ئەوان لەگەڵ ئەوانی تردا ڕۆیشتن، چوون بۆ شوێنێک کە من و تۆ نازانین کوێیە... وەک چەند گەڵایەک بابردنی، بابردنی و تەواو».

بە هێمنی گووتم «هەموو کەسێک پاشماوەیەک، هەناسەیەک، نیشانەیەک بەجێدەهێڵێت. من بەدوای ئەو نیشانە و هەناسانەدا دەگەڕێم کە ئەوان جێیانهێشتووە... بەڵام یاقوب گوێبگرە، نامەوێت جارێکی تر لەدەستت هەڵبێم، بە پاسەوانەکان بڵێ دەرگاکانم بۆبکەنەوە».

وەک ئەوەی بخەوێت، چووەوە ناو جێگاکەی و گووتی «موزەفەری سوبحەدەم تۆ ئازادی، تۆ هەمیشە ئازادبوویت، بڕۆ هەموو پاسەوانەکان دەزانن تۆ ئازادی... دەزانن من و تۆ نالکێینەوە بەیەکەوە... بڕۆ موزەفەری سوبحەدەم ماڵاوا... من چاوەڕێتدەکەم، گەر ڕۆژێک گەڕایتەوە، پێکەوە قسە لە مردن دەکەین... حەزدەکەم من و تۆ پێکەوە بمرین... چاوەڕێتدەکەم... موزەفەری سوبحەدەم... چاوەڕێتدەکەم».

بێئەوەی مالاوایی لێبکەم، لەدەرگای ئەو ژوورە هاتمەدەرێ، خۆم لە حەوشی کۆشکێکی گەورەدا دۆزییەوە، لەویادا هەستمکرد یاقوب لە کۆشکێکدا دەژی لە وەهم، کە هاتمەدەرێ ئەو وێنە سەیرانەی سالانی شۆڕشم هاتەوەیاد، هەستم بەبایەکی خێراکرد هەڵدەکات، هەستم بە جولەیەکی سامناککرد لە درەختەکاندا، سەدان باڵندەم بینی لەو حەوشەیەدا سەرگەردان بە هەمولایەکدا هەڵدەفڕن، هەستێک بوو سالانێک لەوەوبەر لە چیاکان تاقیمکردبووەوە، ئەوکاتانەی یاقوب پێشمەرگە غەمگینەکانی کۆدەکردەوە و لە ناو دارستان و ئەشکەوت و بنترۆپکەکاندا باسی ئازادی و دادپەروەری بۆدەکردن. من سەرلێشێواو لە حەوشێکی گەورەدا تکام لە پاسەوانەکان کرد، ڕێگام نیشانبدەن، ئەوان دەرگاکەیان لێکردمەوە و ڕێگایان نیشاندام. لەبەردەرگاکە گووتم «خودایە، نامەوێت لەگەڵ ئەودا بمرم... نامەوێت». بەلام ئێستاش کاتێک قسەکانی ئەوم دێتەوە گوێ ترسێکی گەورە دامدەگرێت... ترسێک وادەکات لەبەر خۆمەوە بڵێم من نامرم... من دان بە هیچ مردنێکدا نانێم، نە مردنی خۆم و نە مردنی سەریاسەکان... ئەوەی دان بە مردندا نەنێت دەبێت تا کۆتایی بۆ ئەو زیندووانە بگەڕێت کە ونیاندەکات. دۆستان گوێبگرن... ڕێگای ئەوانەی کە دان بە مردندا نانێن جیاوازە، ڕێگایەکی درێژترو ئالۆزتر... ڕێگایەکە لە ڕێگای من دەچێت لەنێوان بیابان و دەریادا، ئەوانەی کە دان بە مردندا نانێن مەحکومن بەوەی یارییەکی قورس لەگەڵ ژیاندا بکەن، مەحکومن بەوەی هەموو زەوی بە دوای کەس و هاوڕێ و هاوجنسەکانیان بکەون و دڵنیابن کە جارێکی دی ئەوانی دی لە شوێنێکی دیدا دەدۆزنەوە.

٢٠

هەفتەیەک دواتر بەیانی زوو، لەسەر دەنگی خوشکە سپییەکان بەئاگاهاتمەوە کە وەک دوو ستونی نور لە ناو دەرگاکەدا وەستابوون و چاوەڕوانی هەستانی منیان دەکرد. بڕیاربوو ئەو ڕۆژە بۆ دواجار بچمە سەر گۆڕی سەریاسی یەکەم و سەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە «ئەو کوڕەی لەناو تەپوتۆزی سەفەرەکانیدا دەژیام». بڕیاربوو دوا شەویش لەگەڵ ئیکرامی کێودا ببەمە سەرو بەیانی زوو بەرەو خۆرئاوا بکەومەڕێ. تاکە شتێک لە گیرفانمدابوو ناونیشانی خەستەخانەیەک بوو لە ئینگلستان، کە دەبێت ئێستا دواهەمین سەریاس لەوێ بێت و لە پەنجەرەکانەوە سەیری ئەستێرە بکات.

ئەو ڕۆژە ڕووناکی و نوری خوشکە سپییەکان لە بەیانییەوە تا ئێوارە هاوڕێمبوون، لەو باوەڕەدانەبووم بتوانن بەو نیگا ساردانەی خۆیانەوە بەوجۆرە بگرین. ڕۆیشتنی من کۆتایی بە ڕۆژگارێکی دی لە ژیانیاندا دەهێنا کە وەک هەندێک ڕۆژی غەمگین و جوان تەماشایاندەکرد. ئەوان سووربوون لەسەر ئەوەی من دوای سەراب کەوتووم. سووربوون لەسەر ئەوەی بڵێن من یارییەکی بێکۆتا دەکەم. ئەوان هەمان ئەو ڕۆژە گەڕانەوە بۆ سەر هونەرێکی کۆن و لە یادکراوی خۆیان «دەست خوێندنەوە» و بە منیان گووت لە دەریادا وندەبم. ئەو ڕۆژە من

پێدەکەنیم و دەمگووت «گەر لەدەریاشدا ونبم، هەر دەبێت بڕۆم». کە بە کۆمەڵێک گوڵ و بوغرد و مۆمەوە چووین بۆ سەر گۆڕی سەریاس لە ڕێگا بە خۆیان و سەرپۆش و نیگا سپییەکانیانەوە، جار دوای جار پێیاندەگووتم «مەڕۆ با لەو دەریایانەدا وننەبیت... مەڕۆ... تۆ هیچت دەستناکەوێت». لاولاوی سپی، ئەو کیژە ناسکەی لە پەرییەک دەچوو لە ئاسمان تۆرابێت، زوونوو دەیگووت «باوکی سەریاس، تۆ بەهیوای چیت؟ بایەک چەندین ساڵ لەوەوبەر هەندێک لمی وردی بە دونیادا پەرش و بڵاوکردبێتەوە، ئێستا کۆناکرێنەوە». شادەریا دەیگووت «من و لالای سپی... شاشای چکۆلانەی خۆت و خوشکە غەمگینەکەی تا دەمرین لە خزمەتدا دەبین، خۆت دەزانی ئێمە هەتا هەتایە شووناکەین، ئێمە کچی پاکیزەی تۆین و تا مردن لەگەڵماندا بەو لەگەڵتدا دەبین... سەیرکە دەشتەکان چەند جوانن، ئاو چەند جوانە، منداڵە چکۆلەکان چەند جوانن، ئەو مەڕو مریشک و مراوییانەی خۆت بە خێویاندەکەیت چەند جوانن. شاشای خۆت و لالای سپی خۆت لێرەن، مەرج نییە کە لە لم و بیابان حاڵی بوویت ئیتر ئاسان بێت، لە شوێنی تر بڕوێیت... من خەوم بینیوە، مەڕۆ... خەوم بینیوە تۆ لە دەریادا وندەبیت. خەوم بینیوە.». لاولاوی سپی دەستی دەکرد بە قۆڵمدا و دەیگووت »باوکی سەریاس، تۆ و ئێمە هەموو هەفتەیەک دێینە سەر گۆڕی سەریاس، دێینە سەر گۆڕی ئەم کوڕەی تۆ، ئەمە کوڕی تۆیە، من دەزانم، ئەو هەموو شتێکی لە تۆ دەچوو، هیچ کەسێکی تر کوڕی تۆ نییە ئەو نەبێت. دوای هیچی تر مەکەوە».

من دەستمدەکردە ملی هەردووکیان و دەمگووت «من چووم بۆ بن دواهەمین هەناری دونیا، ئەو کوڕە سووتاوەم کۆڵکردو چوومە ژێر ئەو درەختە، لەوێ سوێندمخوارد و پەیمانێکی گەورەم بەست کە

دوای چارەنوسی ئەو منداڵە سووتاوە بکەوم. ئەو تەنیا زیندووەیەکە بۆ من ماوەتەوە. ئێوە دەزانن من ئێوەم چەند خۆشویست... تاهەتاهەتایە شتێکی نائاسایی و جوانتان لە مندا چاند، منتان فێرکرد شتێک هەیە ناوی مرۆڤە، شتێکی ناژک و دڵگەورەو هەیە، مەخلوقێک هەیە کە دەبێت بەوەفابێت بۆ هاوجنسەکانی خۆی... ئێوە منتان لە بیابان دەرهێنا، تا نەهاتمە ماڵی ئێوە، تا ئێوە چیرۆکی سەریاسەکانتان بۆ نەگێڕامەوە، تا ئێوە منتان بەو سەردەمانە ئاشنانەکردەوە، من هەر لە بیاباندا بووم. ئەمڕۆ کە توانیومە قاچێک بخەمەوە ناو ژیان، واملێهاتووە لە گەڵاو درەخت نەترسم، بە هۆی ئێوەوەیە. من قەرزاریاری ڕووناکی ئێوەم، هیچ کەسێک نییە لەگەڵ ئێوەدا بژی قەرزاریاری جوانی و ڕووناکی و لێبوردنتان نەبێت. بەڵام وەفاداری ئینسان بۆ ئینسان لە هەموو شتەکان گەورەترە. مرۆڤ دەبێت قەرزەکانی خۆی بداتەوە... وانییە مرۆڤ دەبێت قەرزەکانی خۆی بداتەوە؟». خوشکە سپییەکان لەو پێدەشتەدا بە کراسە سپییەکانیانەوە دەگریان و دەیانگووت “تۆ قەرزارنیت، مەڕۆ، تۆ ناگەیتە ئینگلستان... ئێمە دەزانین... خەونمان پێوە بینیویت... شێخی غەم، باوکی ئازارەکان... تۆ ناگەیتە ئینگلستان... لەوێ لە دەریادا وندەبیت... مەڕۆ». من و ئەوان جەنگ و جەدەلێکی شیرینمان کرد... هەمیشە لەگەڵ ئەواندا لە جەنگ و جەدەلی شیریندا بووم. من تاکە کەسێک بووم کە دەمگووت ئەم چیرۆکە دوایی نەهاتووە. هەموو ئەوانی دی دەیانگووت، تەواو حیکایەتی سەریاس و مردنەکانی دواییهاتووە.

ئەو ڕۆژە لەسەر گۆڕی دواهەمین سەریاس تێر گریام... هێند گریام بە هیچ شتێک ئارام نەدەبوومەوە، ماڵاواییکردنم لە گۆڕی پرۆفیسۆری شەوە تاریکەکان، ڤیڤان و فرمێسکێکی گەورەبوو. ئەوان لەگەڵمدا

دەگریان و دەنوسان بەدامێنمدا و دەیانگووت مەڕۆ. من دەگریام و دەمگووت «دڵی ئەم مردووە، ژیانی ئەم، هەناسەکانی لێرە نین، بەڵکو لە ناو دڵ و ژیان و هەناسەی دواهەمین سەریاسدان... ئەو لە بری هەموو سەریاسەکانی تر دەژی... من دەبێت دوای زیندووەکان بکەوم... دوای زیندووەکان». بەجۆرێ دەگریام، هەستم بەلەرینەوەی ئاسماندەکرد لەسەر سەرم، هەستم بە دڵی پەژموردە و برینداری خوشکە سپییەکان دەکرد کە دەیانگووت لەدوای تۆ ئێمە دەبین بە دوو پیرە کچی غەمگین کە چ یادگار و چ کەسێک نابێت دڵمان خۆشبکات. هاوڕێیانم، ئەوان دوو کچبوون هەمیشە لە ڕابوردووی خۆیاندا دەژیان... لەم سەردەمدا ئەستەمە ئافرەتێک بدۆزیتەوە تەنیا بۆ ڕابوردوو بژی، بەڵام ئەوان وابوون بۆ ئەو ڕابوردووە بچکۆلەیەی خۆیان دەژیان. منیش بۆ ئەوان بەشێک بووم لەو ڕابوردووە، سیما و ڕوخساری من وەک سیمای ئەو سەردەمەبوو کە هێدی هێدی دەڕۆیشت و خوشکە سپییەکانی جێدەهێشت، ئەو خوشکانەی دەبوونە بەشێک لە چیرۆکێکی کۆن... چیرۆکێک نەیاندەتوانی لێیجیاببنەوە و خیانەتی لێبکەن.

لەسەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە هەمان ئازارم لە سیمایاندا بینی، هەرسێکمان کێلەکانی گۆڕەکەمان ماچکرد. هەرسێکمان بەدەنگی بەرز پێماندەگووت «محەمەدی دڵشوشە، خۆشماندەوێیت». کە هەستاین گۆڕەکەی جێبهێڵین هەرسێکمان وەک بایەکی فێنک، وەک شنەیەکی نهێنی لە هەودا هەستمان بە ساماڵی ڕۆحی کرد. کەسەیری چاوی هەردووکیانم کرد بە غەمگینییەوە گووتیان «خواجای برینەکان، دوای ساڵەها بیرکردنەوە لەم کوڕە ئێستا هەستدەکەین خۆشماندەوێت، هەستدەکەین لەیەکەم چرکەوە کە بە جلە تەڕەکانییەوە لە سەر ئاوەکان وەستابوو، خۆشمانویست، مەحەبەتمان بۆی هەبوو، بەڵام

مەحەبەتێک هیچی پێناکرێت، مەحەبەتێکی بێکەڵک و بێپاشەڕۆژ». من دەستی خوشکە سپییەکانم گرت و بردمن... دەستمگرتن و بردمن و گووتم «لەم گۆڕە دوورکەونەوە... ئەم گۆڕە نائومێدتان دەکات، ئازارتانشدەدات...» لە قووڵایی دڵمەوە دەمویست هەست بە گوناه نەکەن... دەمویست بە یەقینەوە پاکی خۆیان بژین.

من ئێستاش هەموو شەوێک کە سەیری دەریا دەکەم دەڵێم «ئەی دەریای گەورە، ئەی ئەستێرەکان کۆمەکی ئەو دوو خوشکە بکەن، با بە یەقینەوە پاکی خۆیان بژین...» بەدەریا دەڵێم «هەموو ئەم چیرۆکەی من بۆ تۆ و ئەم پەنابەرە وێڵانەی دەگێڕمەوە گوناهبارێکی تیا نییە. ئەی دەریای گەورە، ئەی شەپۆلە خەوتووەکان، من چیرۆکێک ناگێڕمەوە، گوناهباری گەورەی تیابێت... ئیدی چۆن دەشێت خوشکە سپییەکان، فریشتە دڵڕۆشنەکانی من گوناهباربن... مرۆڤ خۆی مەخلوقێکی ناسکە... ئاه خودایە کە مرۆڤ بوونەوەرێکی بریندبەرە». ئەو ڕۆژە کە لەسەر گۆڕی محەمەدی دڵشوشە دەستی خوشکە سپییەکانم گرت، هەستم بەو ناسکییە ترسناکە کرد، هەستمکرد ئەوانیش دوو مەخلوقن لە شوشە. دوو مەخلوقن گەر بەر هەر شتێک بکەون دەشکن... خودایە کە ترسام... کە ترسام. ئێوە نازانن بە چ سامێکەوە ئەوانم لەو گۆڕە دوورخستەوە و پێمگووتن دەبێت ئاگاداری خۆتان بن... ئاگاداری دڵی خۆتان بن... ئاگاداری لەشتان بن... ئێوە دوو کچن لە شوشە... دوو کچن لە شوشە.

ئەو ڕۆژەی لە نیشتیمان هاتمە دەرەوە، لەو ساتەدا کە خوشکە سپییەکانم بەجێهێشت ئەو بیرۆکەیەم تیا سەوزبوو کە ئەوان لە بزربوونی مندا دەشکێن. ئەو ترسە تا ئێستاش لەگەڵمدایە، ئەو ترسەی گەر ڕۆژێک لە ڕۆژان گەڕامەوە بۆ نیشتیمان، دەترسم

ئەو دوو کچە وەک دوو بوونەوەری شوشەیی پەراش بووبن و تۆزێکی سپییان جێهێشتبێت تا من یان هەر یەکێکی تر لە ناویدا ونببین. لەو ساتەوە کە لە سەر گۆڕەکەی دڵشوشە هەستاین من سات بە دوای سات پتر وەک دوو گیانی شوشەیی دەمبینین. وێنەکەیان لەبەرچاوم بوو، وێنەی دوو کچ وەک تەم کاڵدەبنەوە و کاڵدەبنەوە و دەبنە تۆزێکی نەرم، تۆزێک بادەیبات و بەسەر ئەو زەمینەدا بڵاویدەکاتەوە. دوو کچ لەهەوادا دەتوێنەوە، تێکەڵ بە تەمی ئێوارەیەک دەبن و ئیتر نایەنەدەرێ، دوو کچ لە دوای خۆیان تەنیا دوو ڕەفتەی ڕەش جێدەهێڵن، کە ڕەفتەی وەفایانە بۆ سەریاسی مەزن. هاوڕێیان من بەو هەستە ترسناکەوە ماڵاواییم لە خوشکە سپییەکان کرد، بەو هەستەوەی کە ئەوان دەشکێن و من نایانبینمەوە، ئەوان لەترسی شکان هێز و توانایەکی گەورەیان خەرجدەکرد، پەیمانێکی هەتاهەتاییان مۆرکردبوو تا نەشکێن، وەڵامی عەشقیان نەدەدایەوە تا نەشکێن، پێویستیان بە برایەکی هەتاهەتای هەبوو تا نەشکێن، لە شار هەڵدەهاتن تا نەشکێن... من لە یەکەم شەوەوە لە دەریادا ئەو ترسەم تیادەژی کە ئەوان شکاون، ئەوان چوونەتە ناو ئەو تەم و تۆز و تاریکییەوە کە جوانییەکانی تیا نوقمدەبێت.

بەدرێژایی ئەو ئێوارەیە کە من خۆم بۆ سەفەر ئامادەدەکرد ئەوان جانتاکەیان بۆ ئامادەدەکردم، بەدەنگێک کە بەردەوام نازک و نازکتر دەبووەوە گۆرانیان دەگووت، هەستمدەکرد لەگەڵ هەموو غەمە گەورەکانی خۆیاندا هەوڵدەدەن دوا سەعاتەکانی من لەگەڵ ئەواندا شاد تێبپەڕێت، هەر ئەو ئێوارەیە دوو گوڵی سپییان بۆ هێنام کە خۆیان لە قوماش دروستیانکردبوو، دوو گوڵ خستیانە ناو جلەکانمەوە تا لەیادیاننەکەم. هەر ئەو ئێوارەیە لالای سپی بە خۆی و گوڵدانێکی زیو و هەنارە شوشەکەوە هات، هەمووتان ئەو گوڵدانە

زیوەتان لە یادە کە محەمەدی دڵشوشە لەسەر لافاوەکان گرتییەوە و لەئێوارەی بارانەکانی مردنیدا پێشکەش بە خوشکە سپییەکانی کرد، ئەوە گەورەترین یادگاری ئەو کوڕەبوو، ئەوان ئەو گوڵدانەیان پێشکەش بەمن کرد، تا لەگەڵ خۆمدا بە زەوی و دەریاکاندا بیگێڕم، هەنارە شوشەکەی لە پەڕۆیەکی مۆری قەشەنگەوە و پێچابوو و گووتی «ئەوەیان هەناری تۆیە، تۆش وەک ئێمە ئەوت خۆشدەوێت، خودایە بتوانێت لەم سەفەرەدا یارمەتیتبدات و لە دەریادا وننەبێت». من هەردوو یادگارەکەم خستە ناو جانتاکەوە و ناوچاوانی لاولاوم ماچکرد و گریام.

شەو ئیکرامی کێو هات، وەک هەمیشە قووڵ بەڵام بێدەنگ و غەمگین بوو. ئەویش چەندەها جار پێیگووتم «لە دەریادا ئاگاداری خۆت بە». من لیستێکی درێژ هیوا و داواکاریم بۆ بەجێدەهێشت، لیستێک تەنیا لە توانای فریشتە گەورەکاندا بوو غەمیبخۆن. لەبەردەمیدا نوشتامەوە و حەرف حەرف چیرۆکی ئەو ڕۆژانەم بۆ گێڕایەوە، چیرۆکی سەرکەوتنم بۆ لای سەید جەلالی شەمس، چیرۆکی چوونم بۆ خەستەخانەیەکی تاریک و بێدەنگ و ترسناک، چیرۆکی دۆزینەوەی دواهەمین سەریاس بە سووتاوی، بەسەرهاتی گیرانم و دیدارم لەگەڵ یاقوبی سنەوبەردا، حیکایەتی سەرکەوتنم بۆ بن دواهەمین هەناری دونیا و مۆرکردنی سوێندێکی ئەبەدی، هەموو ئەو شتانە لە ماوەیەکی کورتدا ڕوویاندا بوو. ئەو سەرسامانە تەماشایدەکردم و دەیگووت «بۆ من لەو ساتانە بێبەشدەکەیت... بۆ؟ چەندە جوان بوو من ئاگاداری هەمووی بم». دواهەمین شیومان پێکەوە خوارد، دواهەمین سفرەمان پێکەوە کۆکردەوە، بۆنی دواهەمین ماڵاوایی لە دواهەمین دانیشتنمان دەهات. من پێمگووت «ئیکرامی گەورە، دەبایە ئەو شتانە هەمووی من بیانکەم، دەبایە تاک و تەنیا وەک یەکێک کە چارەنوسی خۆی بخاتە

سەر دەستی و بە مردندا بفڕێت، هەموو ئەو شتانە خۆم بیانکەم... ئەوانە ڕێگای تاک و تەنیای من بوون، ئەو ڕێگایانە بوون کە هیچ کەس لە بری من نەیدەتوانی پیا بڕوات، مرۆڤ دەبێت بزانێت کامەن ڕێگاکانی خۆی، ڕێگای تاک و تەنهای خۆی کە کەسی تر لە بری ئەو بۆی نییە پیابڕوات... هەندێ ڕێگا لە ژیاندا هەن مرۆڤ گەر بە مردوویش بووە دەبێت لە قیامەتەوە بگەڕێتەوەو پیابڕوات، چونکە گەر بەو ڕێگایانەدا نەڕوات مردنی ناتەواو دەمێنێتەوە... منیش نامەوێت مردنم ناتەواو بمێنێتەوە». ئەو نیگای فریشتەیەکی بێدەنگی هەبوو، بەو جەستە گەورەیەی سێبەرێکی مەزنی هێنابووە ژوورەکەوە، شەرمی لەوە دەکرد سێبەرەکەی هێند گەورەیە ڕووناکی چراکان تا دوا ئەندازە کزدەکات. بەهێواشی چاکەی دەخواردەوەو دەیگووت «ئاگات لە خۆت بێت لە دەریادا... ئاگات لە خۆت بێت، خەڵک زۆر لەوێ دەخنکێن». وەک هەمیشە ئەو پشت و پەنای مەزنی من بوو، وەک هەمیشەی کیسەی پارەکانی دادەناو چی هەبوو دەیدامێ و دەیگووت «دەبێت لە ئەستەمبول کاریکەیت... ئاگات لە دزەکان بێت، ئاگات لە ڕێگاکان و دەریا بێت... کە گەیشتیتە ئەوێ ئاگادارمبکەرەوە». من دەمگووت «ئیکرامی هاوڕێم، من ئەرکی سەختت بەسەردا جێدەهێڵم... ئەرکی ئەوتۆ کە دڵنیام تەنیا تۆ دەتوانی جێبەجێیانبکەیت» ئەو بە غەمگینییەوە دەیگووت «هەر شتێک کە بکرێت دەیکەم... بەڵام من لەوێزەی هەموو ئازارەکان نایەم». پێمدەگووت «ئیکرام من دەزانم... دەزانم، تۆ چ فریشتەیەکی بەهێزیت، چ دڵێکت هەیە، من نامەوێت باسی جوانیت بکەم، دەزانم ئینسان بەتەنیا لە وێزەی ئازارەکان نایەت، تۆش کوڕی وڵاتێکیت مرۆڤە جوانەکانی هەمیشە تەنیان، کێشەکە ئەوە نییە ئێمە دەتوانین یان نا... ئەوەیە کە دەبێت بەبێدەنگی شتێک بکەین. شتێک ناوینانێم شەڕ، چونکە شەڕ

ئازارەکانی دونیا گەورەتر دەکات، شەڕ ئەگەر دژی هەموو خراپەکانیش بێت، دواجار بەجۆرێکی تر زەوی پڕدەکاتەوە لە ئازار، شەڕ ئەگەر ئەوپەڕی دادپەروەریش بێت، هەمیشە زەوی لێوان لێودەکاتەوە لە غەم. نا ئیکرامی کێو من قسە لە داد ناکەم، ئەگەر قسەم لەداد بکردایە دەبایە دوای بکوژانی سەریاسی یەکەم بکەوم، دوای ئەوانە بکەوم کە سەریاسی دووەمیان بەو دەردە برد، دوای ئەوانە بکەوم دواهەمین سەریاسیان سووتان، من قسە لە داد ناکەم، داد زۆرجار دڵڕەقترە لە ناداد. بەڵکو قسە لە شتێک دەکەم ناوی نییە، شتێک تا ئێستا مرۆڤ ناوی نەناوە. مرۆڤ دەبێت شتێک بکات، شتێک کە هەر کەسەو لە ژیانی خۆیەوە ئیلهامی بۆ وەردەگرێت... بەڵام ئیکرام من باسی چی دەکەم، من ئیلهامی ئەو شتانەم هەمووی لە تۆوە بۆ هات... ئیلهامی ئەو شتانەم لە تۆوە بۆ هات. نا ئیکرامی مەزن، من باس لە خۆتەرخانکردنی مرۆڤ دەکەم بۆ مرۆڤ».

من لەدوا ئێوارەدا بە هەمان شێوەی یەکەمین ئێوارە دەنگم بەرزدەکردەوەو دەمگووت «من شتێکی زۆرت بۆ بەجێدەهێڵم، خوشکە سپییەکانت بۆ بەجێدەهێڵم، سەریاسی دووەمت لەو زیندانە دوورەدا بۆ بەجێدەهێڵم، ئەدیمی شازادەت بۆ بەجێدەهێڵم کە من نەمبینیوەو بەبێ ئەو ئەم چیرۆکەم وەک هەموو چیرۆکەکانی دونیا ناتەواو دەمێنێتەوە، ئەستێرەی ڕەشت بۆ بەجێدەهێڵم ئەو منداڵەی دەبێت یەکێک لەو خەستەخانە تاریکە دەریبهێنێت، ئەو نەخۆشانەت بۆ بەجێدەهێڵم لە بەشی سووتاوەکاندا دونیا لە یادیکردون. گۆڕی سەریاس و محەمەدی دڵشوشەت بۆ بەجێدەهێڵم کە لەبری من بچیتە سەریان، دواهەمین هەناری دونیات بۆ بەجێدەهێڵم».

ئەو بە بێدەنگی سەیریدەکردم و هیچی نەدەگووت. پێشتر بەدەگمەن قسەی لەو شتانەدەکرد کە دەیکات. ئەو شەوە تا بەیانی جگە

لەوەی لە دەریا ئاگاداریدەکردمەوە هیچی تری نەدەگووت. هەندێجار دەیگووت ناتوانم دڵنیاتبکەم، هەموو شتێک دەکەم، بەڵام ناتوانم دڵنیاتبکەمەوە. بەیانی کاتێک دوا ماڵاواییم لە خوشکە سپییەکان کرد، کاتێک ناوچاوانی هەردووکیانم ماچکرد و فرمێسک بە ڕوومەت و ڕیشمدا دەهاتەخوارێ، ئیکرام بەبێدەنگی دەستیگرتم و سوار ماشێنەکەی خۆی کردم و گووتی « بابڕۆین». لێتان ناشارمەوە نەموێرا دوا ئاوڕ لە خوشکە سپییەکان بدەمەوە، نەموێرا نیگای ماڵاواییان لێبکەم، دەبێت تێمبگەن، هەموو ئەم چیرۆکەی من لە ترسێکی گەورەوە لە ماڵاوایی سەرچاوەی گرتووە. ئەوان لەویادا وەستابوون، بای بەیان یاری بە قژیاندەکرد، ئەو قژەی ئێستاش هەستدەکەم لەسەر ئەم دەریایە لەگەڵمدا دەشنێتەوە، ئەو قژەی هەمیشە با بەرەو ئەوسەری دنیا دەیفڕاند. ئەوان لەبەردەممدا وەستان و من نەموێرا ئاوڕی ماڵاواییان لێبدەمەوە، نیگاکانیانم نەبینی، ئەوەی بینیم تەنیا قژێکی کێویی و بادۆست بوو، با لەگەڵ ڕێگاکەماندا دەیبرد و لە پشتیشیەوە پێکڕا سێبەری مانگی بەربەیان و تریفەی کۆتایی شەو هاودەم دەبریسکانەوە.

لەو جێگایەی کە لە ماشێنەکەی ئیکرام دابەزیم و سوار ماشێنێکی تر بووم بۆ سەر سنوور خۆر بە ئاستەم هەڵهاتبوو. من و ئیکرامی کێو لە ڕووناکی سەرەتای بەیاندا باوەشمان بەیەکدا کرد و گریاین، من وەک شێتێک گریام و ئەویش وەک خۆی بە ویقاری مەخلوقە ئاسمانییەکان فرمێسکی دەڕشت، ماوەیەکی زۆر یەکترمان بەرنەدا. شتێکی قووڵتر و سەیرتر لە هاوڕێتی لە نێوان من و ئەودا دروستبووبوو کە دەکرێت پێیبڵێم تێگەیشتنی مرۆڤ لە مرۆڤ. پێیبڵێم حاڵیبوونی ئەو لە ڕێگا پێچاوپێچ و شەوە تاریک و خەیاڵە لمینەکانی من.

لەدوا ساتدا بەمنی گووت «من دەبێت لەوێ بم، لەو دارستانەدا بم و چاوەڕوانبم چ تەیرێکی بیمار لە نزیکمەوە نیشتەوە تیمارییکەم». ئەوە دواهەمین ڕستەی ئەو بوو، چاوی سڕی و دەسڕەکەی خۆیدایە دەستم، خوداحافیزی لێکردم و ڕۆیشت. من لە شوێنی خۆم دەگریام و جگە لە سێبەری ئەو کە ئەو جێگایەی پڕکردبوو، هیچی دیکەم لە جیهاندا نەدەبینی. کە بەجێیهێشتم هەستم بە ڕووتی و لاوازییەک کرد تا ئەم چرکەساتە لە جەستەم جیانەبۆتەوە. کە بەجێیهێشتم هەستمکرد ئیتر تاهەتاهەتایە تەنهام، بەڵام من و ئەو دوو ڕێگامان هەبوو، من دەبایە بەرەو دەریا بکەومەڕێ، دەبایە ئەو سەفەرە تەواوبکەم کەسەفەری من بوو.

ئاوەها بەرەو دەریا کەوتمەڕێ، ئاوەها دوای ئێستێکی کورت لەو شارەدا کە ئەو هەموو ڕۆحلەبەرانەی پێناساندم، لە بیابانە دوورەکانەوە بەرەو دەریا هاتم. ئەو شەوە کە لە پاترا سوار کەشتییەکان بووم، جانتاکەم هەر هەمان ئەو شتانەی تیابوو کە دەبایە تیابێت، جلەکانم، دوو هەناری شوشە کە سێهەمیانم بۆ هەتاهەتایە ونکردبوو، گوڵدانێکی زیو، کاسێتەکانی سەریاسی دووەم، ناونیشانی خەستەخانەیەک لە ئینگلستان کە دواهەمین سەریاس لەبەر پەنجەرەکانییەوە سەیری ئەستێرەکان دەکات، چڵێکی چکۆلانەی دواهەمین هەناری دنیا کە تا مردن لەگەڵ خۆمدا دەیگێڕم، پارچەیەک ڕۆژنامە بەوێنەی مارشاڵ و عەرەبانە چکۆلانەکەیەوە، دوو گوڵی سپی جاویدان، دوو گوڵ شەوانە بۆنی ئەو دوو کچە سپییە دەهێننەوە ژیانم.

لە ئەستەمبوڵەوە دواهەمین کاسێتی سەریاسی دووەمم بۆهات، منیش لە پاتراوە دواهەمین کاسێتی خۆم بۆ نارد. تا ئێستا کە من لەسەر ئەم کەشتییە وەستاوم و ئەم چیرۆکە دەگێڕمەوە ئەو لە

زیندانەکەی خۆیدا چاوەڕوانی ئاشتییەکە لەو قەڵایە دەریبهێنێت، خەو بە ڕۆژگارێکەوە دەبینێت ناوی خۆی تیا بگۆڕێت، بڕوات و منداڵێک دروستبکات ناوی سەریاسی سوبحدەمی نەبیستبێت.

دۆستان نازانم سبەی شەو دەبێت باسی چیتان بۆبکەم، ئەم چیرۆکەی من هەرگیز کۆتاییناپەت، چیرۆکی ئەو کوڕە شوشانەی، لە وڵاتێکی شوشەدا، لە زەمانێکی شوشەییدا ژیان. سبەی شەو دەکرێت دووبارە دەستبکەمەوە بەم چیرۆکە، لەهەمان جێگاوە دەستپێبکەمەوە و بەڕێگایەکی دیکەدا بتانهێنم و بتانهێنمەوە سەر ئەم کەشتییە، دواجار ئەوە گرنگە پیاوێک هەیە لە ناو لمەوە دێت و لە کەشتییەکی پەنابەراندا لە دەریادا وندەبێت، ئەو پیاوە منم. من شەو دوای شەو گومانم لەم سەفەرە گەورەتر دەبێت، ئێمە نەزانانە لە ئۆقیانۆسێکی ترسناکدا دەسوڕێینەوە... چەندەها شەوە دەسوڕێینەوە و ناگەینە هیچ، ئەم کەشتییە تا هەتاهەتایە لەم دەریایەدا دەمانخولێنێتەوە، من هەموو شەوێک لێرەوە هاواردەکەم سەریاسی سوبحدەم تۆ لە کوێیت، من پیاوێک لە لم و ئاو، تۆش کوڕێکی لە خۆڵەمێش. هەموو شەوێک کە ئێوە دەخەون بێوچان دێم و بە دەریا دەڵێم شتێک لە من بەرە بۆ ئەو و شتێک لە ئەو بهێنە بۆ من. هاواری لێدەکەم سەریاس وەڵامبدەرەوە، بەڵام جگە لە سەدای شەپۆلەکان هیچی دی نابیستم. هاواری لێدەکەم ئەی منداڵی ئاگر من بەرەو لای تۆ دێم وەرە زمان، بەڵام ئەو هیچ ناڵێت. ئەو لەم زەریایانە بێدەنگترە، زۆر شەو هەستدەکەم ونبوونی من لەم ئۆقیانووسەدا ونبوونمە لە ناو بێدەنگی بێسنووری ئەودا. مەخلوقێک کە جارێک لە جارەکان لە سەر زەوی لەدایکدەبێت و دەسووتێت و بێدەنگییەک هەڵدەبژێرێت کە لەو بێدەنگییە زیاتر هیچی دی نییە هەڵیبژێرێت. بێدەنگی ئەم

دەریایە و بێدەنگی سەریاسەکان، ونبوونی من لێرەدا و لەوێدا، خنکانی من لێرەدا و لەوێدا یەکشتە... دۆستانی من، ئەی ئەوانەی بێوچان گوێم لێدەگرن، وەرن ئیدی باسەیری دەریا بکەین... وەرن و دەستی خۆتانم بدەنێ با سەیری ئەو شەپۆلانە بکەین کە پێدەچێت تا کۆتایی ئێمە بەم زەریایەدا بسوڕێننەوە، سەیرکەن ئەستێرەکان لەسەرمانەوە تەماشادەکەن، هەموو شتەکان پێکەوەڕا یەک ئاوازمان بۆ دەهێنن، هەموو شتەکان پێماندەڵێن تا دەتوانن بوەستن و سەیری ئێمەبکەن، تا من لەناو ئەم دەریا گەورەیەدا کە بێڕەحمانە یاریمان پێدەکات ماندوونابم... سەیری ئەو شەپۆلانە بکەن چ توڕە لە دوورەوە دێن و یاری بەم کەشتییە چکۆلانەیە دەکەن، من بۆنی گەردەلوولێکی سامناک دەکەم، بۆنی باڕەشێکی توندی دەریا دەکەم لەدوورەوە دێت و ئاسمان تاریکدەکات. هەستدەکەم چیتر زەریا *گوێ لە هاواری ئێمە* ناگرێت، خودایە من شەپۆلی گەورە و ترسناک دەبینم لە دوورەوە دێن، هەست بە شنەی تاریکی مردن دەکەم لەم ئۆقیانوسەدا بێغەم بەسەر سەرماندا دەفڕێت. تا دێت هەستدەکەم ئاو زیاتر و زیاتر بەرەو دووری و تاریکی ڕاماندەکێشێت، بەڵام ئەی دەریا من لە تۆ ناترسم. گوێبگرە ئەی دەریا... گوێبگرە لێم... من ماندوونابم... دڵنیام گەر لێرەشدا بمرم، شتێک سەدای من بۆ دوور دەبات... شتێک دەنگم تێکەڵ بە دەنگەکان دەکاتەوە... شتێک ئەم چیرۆکەی من بەرەو ئەوبەری ئۆقیانووسەکان دەبات... شتێک... مرۆڤێک... ئاوازێک کە دواجار یەکێک دێت و شفرەکانی دەخوێنێتەوە و دەیگەێنێتەوە بەوانی تر... وەرن سەیری دەریابکەین... سبەی شەو سەرلەنوێ ئەم چیرۆکەتان بۆ دەگێڕمەوە، تا گەر ئێوەش لەبەرتاننەکرد، دەریا لە بەریبکات، ماسییەکان لەبەریبکەن، ئەستێرەکان لەبەریبکەن... سبەی دووبارە لێرەدا دادەنیشین و بەجۆرێکی دی و بە هاوارێکی ترەوە

چیرۆکی ئەو کوڕانەتان بۆ دەگێڕمەوە کە من لەدوای ئەوان هاتوومەتە ئەم ئۆقیانووسەوە... مەڕۆن... دڵنیام گەر ئێوەش گوێنەگرن باکان گوێدەگرن... ئێوەش نەمبیستن ئەو باڵندە خەوتووانەی سەر کەشتییەکە دەمبیستن... وەرن بێوچان سەیری دەریا بکەین... بێوچان سەیریبکەین... بێوچان... بێوچان... بێوچان. ئێمە تا هەتاهەتایە لەم ئۆقیانووسەدا ونین... ئەوەی لەدەریادا ونبوو دەبێت بتوانێت بەدوای خۆیدا تەماشای ئاو بکات ، وەک ئەوەی لەسەحرادا وندەبێت و بەدوای خۆیدا تەماشای لم دەکات. ئەوەتا من لەم دەریایەدا ونم... ونم و لێرەوە، لە قووڵایی ئاوو تاریکییەوە هاواردەکەم «سەریاسی سوبحدەم، تۆ لە کوێیت... تۆ لە کوێیت؟ تۆ لە کوێیت؟ تۆ لە کوێیت؟ تۆ لە کوێیت؟......».

کۆتایی

کتێبە چاپکراوەکانی ئەندێشە

ز	ناوی کتێب	ناوی نووسەر	ناوی وەرگێڕ
١	بنەڕەتەکانی فەلسەفە	حەمید عەزیز	
٢	کورد لەدیدی ڕۆژهەڵاتناسەکانەوە (چ٢)	فەرهاد پیرباڵ	
٣	ڕێبازە ئەدەبییەکان (چ ٢)	فەرهاد پیرباڵ	
٤	مۆزەخانەی پاکیزەیی	ئۆرهان پامۆک	بەکر شوانی
٥	نەتەوەی زێرابەکان	جەبار جەمال غەریب	
٦	ناسیۆنالیزم و ناسیۆنالیزمی کوردی (چ٢)	جەعفەر عەلی	
٧	سۆفیزم و کاریگەری لەسەر بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی...	جەعفەر عەلی	
٨	مەحوی لەنێوان زاهیرییەت و باتینییەت و... (چ٢)	ئەحمەدی مەلا	
٩	نهێنییەکانی ژیان	ئۆشۆ	ئازاد بەرزنجی
١٠	کورتیلەیەک لە مێژووی کات	ستیڤن هۆوکینگ لیۆنارد ملۆدیتۆ	حوسەین حوسەینی هیوا عومەر
١١	کۆشک	فرانتس کافکا	عەتا نەهایی
١٢	فەصلول مەقال	ئیبن ڕوشد	مەریوان عەبدول

١٣	شۆڕشی ئەیلوول لەبەڵگەنامە نهێنییەکانی ئەمریکادا	وریا ڕەحمانی	
١٤	دەسەڵات و جیاوازی	مەریوان وریا قانع	
١٥	لە چ ئێستایەکدا دەژین	مەریوان وریا قانع	
١٦	شوناس و ئاڵۆزی	مەریوان وریا قانع	
١٧	سیاسەت و دونیا	مەریوان وریا قانع	
١٨	جەمشید خانی مامم	بەختیار عەلی	
١٩	کەشتی فریشتەکان (کتێبی١)	بەختیار عەلی	
٢٠	کەشتی فریشتەکان (کتێبی٢)	بەختیار عەلی	
٢١	لە دیارەوە بۆ نادیار	بەختیار عەلی	
٢٢	وەک باڵندەی ناو جەنگەڵە ترسناکەکان	بەختیار عەلی	
٢٣	چێژی مەرگدۆستی	بەختیار عەلی	
٢٤	مەعریفە و ئیمان	بەختیار عەلی هێمن قەرەداخی	
٢٥	دۆزی کورد لە بازنەی پەیوەندییەکانی ئەمریکاو...	گۆران ئیبراهیم صاڵح	
٢٦	سەمەرقەند (چ٢)	ئەمین مەعلوف	ئەحمەدی مەلا
٢٧	وێستگەیەک لە گەشتێکی فەلسەفی	فاروق ڕەفیق	
٢٨	ئەخلاقناسی	تەحسین حەمە غریب	
٢٩	گەشەسەندنی ڕامیاری...	د. ک. پێسچانی	د. ئارام عەلی
٣٠	مێژووی کۆنی کورد (چ٢)	جەمال ڕەشید فەوزیە ڕەشید	ملکۆ کەلاری

٣١	منداڵانی گەڕەک	هیوا قادر	
٣٢	مرۆڤی یاخی	ئەلبێر کامۆ	ئازاد بەرزنجی
٣٣	پەیوەندییە سیاسییەکانی نێوان هەرێم و دەوڵەتانی...	هێرش جەوهەر مەجید	
٣٤	مێژووی گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی و سیاسی... (چ٢)	فریشتە نورائی	هەورامان فەریق کەریم
٣٥	سلێمانی لەنێوان ساڵانی (١٩٤٥-١٩٥٨)	توانا ڕەشید کەریم	
٣٦	شاری سلێمانی (١٤ی تەموزی ١٩٥٨-١٧ی تەموزی ١٩٦٨)	هەوراز جەوهەر مەجید	
٣٧	کتێبی پەراوێزنووسان	عەتا محەمەد	
٣٨	فیکر و دونیا (بەرگی ١)	مەریوان وریا قانع	
٣٩	فیکر و دونیا (بەرگی ٢)	مەریوان وریا قانع	
٤٠	دین و دونیا (چ٢)	مەریوان وریا قانع	
٤١	کتێب و دونیا (چ٢)	مەریوان وریا قانع	
٤٢	کۆمەڵگەی ڕەش	د. عادل باخەوان	
٤٣	زستانێکی درێژ	کولم توییبێن	دلاوەر قەرەداغی
٤٤	فرانسیسکۆس قەدیسی من (چ٢)	نیکۆس کازانتزاکیس	دلاوەر قەرەداغی
٤٥	ئاهەنگی تەگەکە	ماریۆ بارگاس یۆسا	جەلیل کاکەوەیس
٤٦	شەوی لیشبۆنە	ئێریش ماریا ڕیمارک	کەریم پەڕەنگ
٤٧	من و ئەو	ئەلبێرتۆ مۆرافیا	کارزان عەلی

٤٨	میرنامە (چ٢)	جان دۆست	سەباح ئیسماعیل
٤٩	ڕووخسارە بەندکراوەکەم	لەتیفە	ڕووناک شوانی
٥٠	قەپێلک	مستەفا خەلیفە	هەورامان وریا قانع
٥١	خەونی پیاوە ئێرانییەکان و کەوتنی بۆرە قەلاّ	ماردین ئیبراهیم	
٥٢	گرگن	پێر لاگەرکڤیست	خەبات عارف
٥٣	١٩٨٤ (چ٢)	جۆرج ئۆروێل	حەکیم کاکەوەیس
٥٤	سوور و ڕەش	ستاندالّ	سیامەند شاسواری
٥٥	دەستنووسە دۆزراوەکەی ئەکرا	پاولۆکۆیلۆ	سیروان مەحمود
٥٦	جادەی مێخەک (١)	دلاوەر قەرەداغی	
٥٧	جادەی مێخەک (٢)	دلاوەر قەرەداغی	
٥٨	ئێوارستان	پێر لاگەرکڤیست	خەبات عارف
٥٩	دارستانی نەرویجی	هاروکی موراکامی	تارا شێخ عوسمان
٦٠	ئێوارەی پەروانە (چ٩)	بەختیار عەلی	
٦١	شاری مۆسیقارە سپییەکان (چ٣)	بەختیار عەلی	
٦٢	مەرگی تاقانەی دووەم (چ٥)	بەختیار عەلی	
٦٣	کۆشکی باڵندە غەمگینەکان (چ٢)	بەختیار عەلی	
٦٤	تا ماتەمی گوولّ.. تا خوێنی فریشتە (چ٣)	بەختیار عەلی	
٦٥	سێوی سێهەم (چ٣)	بەختیار عەلی	
٦٦	ئاوڕەکەی ئۆرفیۆس	بەختیار عەلی	
٦٧	غەزەلنوس و باغەکانی خەیالّ (چ٢)	بەختیار عەلی	

٦٨	ئەی بەندەری دۆست، ئەی کەشتی دوژمن (چ٢)	بەختیار عەلی	
٦٩	دواهەمین هەناری دونیا (چ٥)	بەختیار عەلی	
٧٠	ئێمەی پەنابەر	کۆمەڵێ نووسەر	
٧١	گرەوی بەختی هەڵاڵە (چ٢)	عەتا نەهایی	
٧٢	عێراقییەک لە پاریس	سەمۆئێل شەمعون	سەباح ئیسماعیل
٧٣	جیهانی سۆفیا و فەرهەنگی سۆفیا (چ٤)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٤	کچەی پرتەقاڵ (چ٣)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٥	لە ئاوێنەیەکدا، لە نهێنییەکدا (چ٢)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٦	کچی بەڕێوەبەری سێرک (چ٢)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٧	نهێنی یاری کاغەز (چ٢)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٨	مایا (چ٢)	یۆستاین گاردەر	بەهرۆز حەسەن
٧٩	ئینسایکلۆپیدیایەکی مێژوویی وێنەدار	کۆمەڵێ نووسەر	هەورامان وریا قانع
٨٠	فەلسەفەی بوون	محەمەد کەمال	
٨١	وەک ڕووبارە بەخورەکە	پاولۆکۆیلۆ	سیروان مەحمود
٨٢	دیارییە مەزنەکە	پاولۆکۆیلۆ	سیروان مەحمود
٨٣	سیشەممان لەگەڵ مۆریی	میچ ئەلبۆم	جوتیار ژاژڵەیی
٨٤	دوالیزمی دژ یەک لە هۆنراوە لیریکییەکانی مەولاناى ڕۆمی و...	لهۆن قادر عەبدولڕەحمان	
٨٥	ڕووناک وەک ئەوین، تاریک وەک مردن	مەمەد ئوزون	وریا غەفووری

Bachtyar Ali Mohamed

Diwahemîn Henarî Dunya

ENDESE

ISBN 978-1-63068-958-2

۱۲۰۰۰ دینار